ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱིན་འབྲས་ལྡན་ཚན་བཅུ།

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པ།

ཚོགས་དུས་རྒྱུན་པ།

ཐུགས་ཚོགས་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༧༩༠ བྱི་ ༧༧ ཚེས་ ༧༠ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༩ བྱི་ ༧ ཚེས་ ༧༠

རྒྱལ་སྤྱི་ཚོགས་ཆུང་།

རྒྱལ་སྤྱི་པ།

གློ་བཟང་ཉི་མ།

རྒྱལ་སྤྱི་ལས་རོགས།

དགེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ།

ཚོས་གྲགས།

གསར་འགོད་པ།

བཀྲ་ཤིས་མཚོན་པོ།

རིན་འཛིན་སྨོན་ལམ།

བྱམས་པ་རིན་ཆེན།

ཕུར་བུ་རྡོ་རྗེ།

ཆེ་རིང་དོན་གྲུབ།

གློ་བཟང་བཙོད་པ།

ཀུན་སྤྱ་ཀུར་འགོད་འཇུག་པ།

བསྟན་འཛིན་སྒྲོལ་མ།

Tibetan Parliament-in-Exile
Central Tibetan Administration
Gangchen Kyishong, Kangra
Dharamsala-176215, H.P. INDIA
Ph. :+91 1892 222481
Fax : +91 1892 224593

Web:
www.tibetanparliament.org
www.chithu.org

དཀར་ཆག

ཨང་།	གནད་དོན།	ཤོག་གྲངས།
༡	དབལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག་གི་ཆོགས་འདུ་དབུ་འཛིན་གས་ཀྱི་གསུང་བཤད།	༡"'༡༠
༢	གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གྱས་འདུད་ཀྱི་རྟེས་བྱན་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཚར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ བ།	༡༡"'༡༢
༣	གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གྱས་འདུད་ཀྱི་རྟེས་བྱན་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཚར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ བ།	༡༢"'༡༣
༤	གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྒྲིད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཚར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ བ།	༡༤"'༡༥
༥	གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྒྲིད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཚར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ བར་བཀྲོ་གླིང་།	༡༥"'༢༦
༦	བོད་མི་མང་གྲྀ་འཐུས་ལྡན་ཆོགས་ཀྱི་མང་ཆོགས་ཆེས་ཁྲིའི་ཆོགས་ཆུང་སྐབས་ལྡ་བའི་ལས་བསྟོམས་དང་། སྟན་ཐོ་སྟན་སྲོན་གནང་བ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ བ།	༢༦"'༡༦༢
༧	གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྒྲིད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཚར་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཚར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ ཀ་བ།	༡༦༢"'༡༧
༨	གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྒྲིད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཚར་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཚར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ ཀ་བར་བཀྲོ་གླིང་།	༡༧"'༡༨

ཁྲི་བོད་རྒྱལ་ཡོངས་ ༢༧༩༠ རབ་གནས་ཆུ་སྦྲུལ་ལོའི་ཟླཟས་རྒྱའི་ཚེས་ ༧༩ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༣ རྒྱ་ ༤ བའི་ཚེས་ ༧༤ རེས་གཟའ་ལྷག་པ་སྤྲེ་ཟླ་ཟླག་ཚོད་ ༧༠ བའི་ཐོག་སྐབས་བཅོ་ལྔ་བའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པ་རྗེས་བརྒྱད་པའི་ཁྲིད་དབུ་འཛིན་གྱི་ཁ་ཕབ་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་གྱི་ཁོད་དབུ་འཛིན་གྱི་ཁ་ཕབ་

ཚོགས་གཙོ་སྟེན་པ་ཆེ་རིང་མཆོག་ནས།

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པར་ཆིབས་བསྡུར་བསྐྱེངས་པའི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དབུས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་དང་། དེ་བཞིན་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པས་དབུས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མར། ཟླ་བ་དྲུག་གི་རྗེས་སུ་སྐུ་གཟུགས་གསལ་ཐང་ངང་ཚོགས་འདུར་བཅར་ཐུབ་པ་དེ་ལ་ཚོགས་གཙོའི་ངོས་ནས་དཀའ་བསུ་ཞུ་བ་དང་སྨྲགས་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོའི་ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛིན་གྱི་གསུང་བཤད།

དེ་རིང་གི་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་གི་ལས་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས། ཚོགས་གཙོས་ཆོག་ཁས་ཤས་ཅིག་ཞུ་རྒྱུ། འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པར་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པ་ནས། ད་བར་དུ་བོད་ནང་ལ་ཇ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཆུ་མཐུད་ནས་ལྷག་ཡོད་པའི་གནས་བབ་དེ་བསྡུར་བཤད་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས། ཉེ་བའི་ཚར་མང་གཙོའི་དུས་དྲན་ཐེངས་ ༥༣ པ་སྟུང་བཅུ་ཞེས་པའི་སྐབས་སུ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་ནང་དུ་འགོད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་དེ་དག་རྒྱུ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་དགོངས་པར་མངའ་གསལ་རེད། ཡིན་ཡང་ད་ལྟའི་དུས་སུའང། བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གིས་སྲིད་བྱུས་འཛིན་བཞིན་པ་དེ། འཛུགས་སྒྲུན་ཁོ་ནས་བོད་མི་ཚོའི་མངོན་འདོད་སྐྱོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། འཛུགས་སྒྲུན་དང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་གཞི་ཁོ་ནས་ཅོད་ཧོ་གང་འཛིན་ཡིན་ཡང་འདུས་འགྲིག་བྱ་ཐུབ་པར་ངོས་བཟུང་བའི་སྲིད་བྱུས་ཤེག་ལ་བརྟེན་ནས། བོད་མི་ལ་ཁེ་ཕན་ལྡེ་ཞོག བོད་མིའི་ངོ་བོ། བོད་པའི་སྐད་ཡིག ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། ཁོར་ཡུག་དང་བཅས་པ་ཙ་བརླག་ཏུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་དང་། བོད་མིའི་མངོན་འདོད་ཙ་བ་ཉིད་ནས་སྐྱོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའི་གནས་བབ་དང་། རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གིས་བ་ལྡ་ཡིན་ནའང་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས། བོད་མིའི་དཀའ་ངྲོག་བསལ་བར་ཆོད་སེམས་མེད་པའི་རྣམ་པ་དེ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཐོན་སྟོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། འཛུགས་སྒྲུན་ཀྱི་ལས་གཞི་མང་ཆེ་བ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཁེ་ཕན་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ་ཙོམ་ཀྱི་ཡོད་པར་དངོས་འཛིན་བྱས་ན་ཡང། མ་འགྲིག་པ་མི་འདུག་སྟེ།

བོད་མིའི་མངོན་འདོད་བསྐང་བའི་ཆེད་དུ། འདས་པའི་ཟླ་བ་ཁས་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་དེ་ཚོར་བལྟས་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོའི་ནང་དུ་མཁྱེགས་འཛིན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་པ་དང་། བོད་དང་གནས་སྟངས་མཚུངས་པའི་ཡུ་གྱར་མི་རིགས་དང་། སོག་པོ་སོགས་ལ་སྲིད་བྱུས་འཛིན་བཞིན་པ་དེ་དག་མི་འདྲ་བ་དེ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་རེད།

གཅིག་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་མཁན་ཚོའི་ནུས་ཤུགས་སྲེལ་དགོས་པ་དེ། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གཙོན་ཤུགས། དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་ཤུགས་ཆེ་ཆུ་གཏོང་དགོས་པ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་གི་ཡོད་རེད། དེ་བོད་མི་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཅམ་དུ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་སྤྱི་ལ་ཡང་མ་འོངས་པར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བའི་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།

དེའི་ཐོག་ནས་དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་འདི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོར་འགོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱ་དེ། བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དང་། བོད་མིའི་མངོན་འདོད་གང་ཡིན་པ་རྣམ་བཞིན་རྟོགས་པའི་ཐོག་ནས། བོད་མིའི་དཀའ་ངྲོག་མེད་དགོས་པའི་དུས་ལ་བབས་འདུག་ཅེས་བསྟར་དུ་ནན་ཏན་གྱིས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

བ་ལོ་གྱི་ཟླ་བཞི་གསུམ་པ་ནས་བ་ལྷའི་གྲོས་ཚོགས་མ་འཚོགས་ཀྱི་བར་དུ། བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་ཅ་བྱུང་བ་རེད། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་གོང་ལ་ ༡༡༣ བྱུང་བ་རེད། ཁྱོན་བསྡོམས་བ་བར་བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་ ༡༨༠ དང་། དེའི་ནང་ནས་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པ་ ༡༠༨ བྱུང་ཡོད། དེའི་གནས་སྟངས་ལ་བསྟུན་ནས་བ་རེས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ནང་དུ་ཐུ་ངན་གྱས་འདུད་ཀྱི་རྟེས་ཐུན་གྲོས་འཆར་དང་། དེ་བཞིན་བོད་ནང་གི་ཇ་ཐུག་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱ་རྒྱུའི་གཏུང་མེམས་མཉམ་སྒྲིད་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཚོད་གྲོས་འཆར་ཞིག་བསྡམ་ཡོང་གི་ཡོད། འདས་པའི་བླ་བ་བྱུག་གི་རིང་ལ་བོད་ནང་གི་ཇ་ཐུག་གི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ནས། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་དབལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་དབུས་པའི་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཚོས། བོད་མིའི་ཕྱི་ཚོགས་ཁྲིད་དང་། རྒྱལ་ཕྱི་འི་ཕྱི་ཚོགས་ཁྲིད་དུ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་འགྱུལ་སྟྲ་མང་སྟེལ་བར་བསྟུགས་བརྗོད་ཞུ་ཡིན།

དེ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་བོད་མི་མང་ཕྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀྱང་། རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་སོ་སོའི་ནང་དུ་ཞུ་ཀཏཱ་གི་ལས་འགྱུལ་ལྷག་འགྲོས་དེ་དག་སྒྲ་མཐུད་སྟེལ་ནས། བྱད་འབྲས་ཏ་ལས་པའི་ཡག་པོ་ཐོན་སོང་བས་མ་གྱི་ཡོད། ཕྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཀྱང་དེའི་ཐོག་སྒྲུབས་པ་དེ་དག་ལའང་རྟེན་ནས་སྒྲ་ཡི་རངས་དང་བསྟུགས་བརྗོད་ཞུ་ཡིན།

དེ་བཞིན་ཕྱི་འཐུས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་བྱས་ནས། ཚོགས་གཙོ་དང་ཕྱི་འཐུས་གཞན་རྣམས། ཕྱི་འི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་ཞུ་ཀཏཱ་བྱ་རྒྱའི་གོ་སྒྲབས་བྱུང་ཡོད། ཕྱི་ནོར་ཅོང་ས་ཅོ་ལྷུབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཅོ་ལྷའི་འཁྲངས་སྐར་དུས་ཆེན་གྱི་ཉིན་མོར། བོད་ནང་དང་ལྷག་པར་དུ་ཁམས་རྡུཏ་ཡི་གནས་ཚུལ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས། བོད་མི་མང་ཕྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཚོས་ཐག་གཅོད་གཞིར་བཟུང་གིས། ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་ལ་སྟྲན་ཞུ་ཟླལ་བ་དང་། ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་ནས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ལ་དུས་རྒྱུན་དུ་ཁོ་རང་ཚོས་མེམས་འཚབ་ཡོད་པ་དང་། ཐུགས་ཞི་བ་གནང་གི་ཡོད་པ། བོད་དང་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་དབར་དང་། རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བའི་སྐབས་ལ། རྒྱ་ནག་གི་ཕྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གོ་བསྟུར་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། སེམས་འཚབ་ཡོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་དེ་གསལ་བོར་སྟོན་གྱི་ཡོད་པའི་ལན་གང་འཚམ་ཞིག་བོད་མི་མང་ཕྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་འབྱོར་ཡོད། དེ་ཚོར་ཡང་གྲོས་ཚོགས་འདི་བརྒྱུད་ནས། བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ལ་སེམས་འཚབ་གནང་མཁན་དང་། བོད་ནང་ལོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དཀའ་ངྲོག་སེལ་བའི་ཆེད་དུ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞུ་སྐུལ་དང་། ཞུ་གཏུག་བྱེད་མཁན་གྱི་གཞུང་སྒྲེར་ཚང་མར་སྟྲིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

བ་དུང་ཡིན་ནའང་བོད་ནང་གི་བ་ལྷའི་གནས་ཚུལ་ཇ་ཐུག་འདི་ཞེ་འཇགས་མ་ཡོང་བར་དུ་དང་། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མ་བས་ལ་གྱི་བར་དུ། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་སྒྲ་མཐུད་གལ་ཆེན་པའི་ཐོག་ནས། མཇུག་འགན་བཞེས་གནང་གི་རེད་ལ། བོད་མི་མང་ཕྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀྱང་། བ་དུང་ལས་འགྱུལ་རབས་དང་རིམ་པ་སྟེལ་རྒྱའི་བར་བསྟོགས་ནས་ཡོད་ཅེས་གྲོས་ཚོགས་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དར་རེས་ཀྱི་ལས་རིམ་ནང་གི་གལ་ཆེ་བ་གཅིག་ནི། སྒྲབས་ལྷ་བའི་མང་ཚོགས་རྩེས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་གི་སྟན་ཐོ་དེ་བསྟམ་ཝེབས་ཀྱི་རེད་ལ། སྟན་ཐོ་དེ་གང་འཚམ་རིང་པོ་ཞེག་ཡོད་རེད། ཐག་བཅད་ཟིན་པའི་གནད་དོན་རྣམས་ཕྱུད། ཐག་གཅོད་བྱ་བསྡད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང། སྟན་ཐོ་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་མཁྱེན་དགོས་པས་དེ་རིགས་གོས་ཚོགས་ནང་ཆ་ཚང་སྟན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱའི་ཐག་གཅོད་གནང་ཡོད།

དེ་བཞིན་དར་རེས་ཀྱི་ལས་རིམ་ནང་དུ་མང་ཚོགས་རྩེས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་བསྟོམས་སྟན་ཐོ་དེ་སྟན་སྒྲོན་ཡོང་གི་རེད་ལ། དེ་སྔ་མང་ཚོགས་རྩེས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་ཐེངས་བཞི་ཚུགས་ཟིན་པ་རེད། དེ་ལྟར་ཚུགས་ཟིན་ཀྱང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བགོ་གྲེང་མཐེལ་ཕྱི་ན། ང་རང་ཚོ་ཚང་མའི་ཐུགས་བློ་ཁེངས་པའི་གནས་སྟངས་ཤེག་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། དཀར་གོས་ཚོགས་འདིའི་སྟེང་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སྒྲགས། ཉེ་མ་གཅིག་གཉིས་ཤེག་དེའི་ཐོག་ལ་སྒྲི་ཡོངས་ནས་བགྲོ་གྲེང་ཡོང་ཐུབ་པའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་དང། དེའི་རྗེས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་ཚོད་གྱིས་འཚར་ཞིག་གི་ལས་ནས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་བྱང་བ་ཡིན་ན། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་དེ་དག་མཇུག་སྐྱོང་ལག་བསྟར་ཐུབ་པའི་དུས་ཚོད་ཟླ་བ་བཞི་ཙམ་ཞིག་ཕྱལ། དེའི་རྗེས་སུ་སྒྲི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་ཞིབ་ཏུ་གཟིགས་ནས། གྲོས་ཚོགས་རྗེས་མའི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་གང་གསལ་པོ་ཆགས་པ་དང། མ་ཆགས་པ། གཙང་མ་བཟོ་ཐུབ་པ། བཟོ་མ་ཐུབ་པ་བཅས་སོ་སོའི་གནས་སྟངས་ཤེག་སྟན་གསན་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱའི་རེ་བ་ཆེན་པོ་རྒྱ་གི་ཡོད། མང་ཚོགས་རྩེས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་ཡིན་ནའང། ཉེ་མ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ལས་དོན་བསྒྲུབས་ཡོད་རེད། ཞིབ་ཚགས་པོ་གནང་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་པ་དེ་ཆུང་ཟོས་སུ་མི་འགྲོ་བ་ང་རང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཡོངས་ལ་འགན་ཡོད་པས། དེ་ལྟར་ཡོང་རེས་ལས་རིམ་བང་སྒྲིག་སྟངས་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་བསྒྲིགས་ཡོད་ཅེས་སྟན་གསན་ཞུ་རྒྱ་དང།

སང་ཉིན་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཡོང་གི་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་བཀྲོ་བླང་དང། ལྷར་ཡང་འཛིན་སྐྱོང་གིས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱའི་ལས་རིམ་བསྒྲིགས་ཡོད།

དེ་ནས་སྒྲི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སྒྲི་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་བའི་ལས་རིམ་གལ་ཆེ་ཞིག་ནི། བར་ལམ་བཀའ་ཤག་གིས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་བཞིན། སྒྲི་ཧོར་ཨགོང་ས་ཨ་སྒྲུབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་མང་གཙོའི་དུས་ཆེན་གྱི་ཉིན་རྒྱ། སྟེ་འགན་ཡན་གྱི་གཞུང་ཞབས་རྣམས་ཀྱི་ལྷན་པོ་བྱང་ཚོམས་ཆེན་དུ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ། ཨ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་དགོངས་གཞི་གา་རེ་ཡོད་པ། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཆིག་ཕྱི་འཁྲུལ་ཞུ་རྒྱའི་འདོད་པ་བྱུང།

ང་རང་ཚོ་ལས་ཀྱི་སྟེ་མོར་གཏོགས་པ་དབུས་དང། ས་གནས་སུ་འདུ་ཞིག་ཡིན་རྩད། ཉེ་བའི་ཚར་ཨ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན། ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་མི་མང་གི་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་མ་གཏོགས། མི་མང་གི་དགོན་པོ་ཡིན་བས་མ་བའི་ཐོག་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་བ་ཡིན་ན། ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་གི་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤེག་བཀའ་སློབ་གནང་ཡོད་རེད། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ཚོགས་སུ་ཐུག་གས་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་བེད་ཕྱོད་དེ་འདྲ་ཡང་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤེག་ཀྱང། ཨ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་དགོངས་ལ་ཡོད་པ་དེ་ལས་བྱེད་ཚོར་གསུངས་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ནས་མར་བརྩེས་ཏེ། ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ཚང་མས་དེ་ལ་ཕྱག་སྟང་ཆེན་པོའི་ཐོག་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་སྟེ་སོ་སོའི་ཉིན་རེའི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་དེ་དག་བཟང་སྒྲོ་དང་མཐུན་པ། མི་མང་གི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམ་པ། མི་མང་ལ་འཛེལ་བ་བྱེད་པའི་སྒྲབས་སུ་རྩེ་གོ་པོ་དང། སོ་སོར་དབང་ཆ་ཡོད་སྟྲམ་ནས་དབང་ཡོད་བྱེད་

པ་དེ་འད�eའི་རྣམ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས། མི་མང་ལ་གྱས་བཅོ་དང་ལྡན་པའི་ངང་ལས་དོན་བསྡུད་དགོས་པ་དེ་ཇ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་ད་རེས་བསྒྲར་ནན་གྱིས་ཞུ་འདོད་བྱུང།

དེ་བཞིན་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཡིན་ནའང་ལག་བསྟར་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་དང། ལག་བསྟར་བྱེད་པར་དཀའ་ངལ་འཐད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེའི་རིགས་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པའི་བཀའ་གཅིག་ཕེབས་པ་རེད།

དེ་གཞིར་བཟུང་གིས་འདིར་ཞུ་དགོས་པ་དེ། ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་བྱེད་མཁན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་ཆགས་ཡོད་རེད། ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ་ལྔག་ཅིག བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་གི་ཡོད་རེད། ལས་བྱེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཟློང་དོར་སྒྲིག་གཞི་དེ་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་དང། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ས་ཐག་གཅོད་གནང་གི་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་གཞིར་བཞག་གི་ས་གནད་དོན་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང། མ་འོངས་པར་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་བྱེད་གནང་བའི་སྐབས་ལ་སྐུ་ངལ་འཐད་གཞིའི་གནད་དོན་དེ་འདྲ་ཡོད་ན། བོད་ཚོགས་སུ་རྒྱ་མཚན་ཡང་དག་ཅིག་གསུངས་པའི་ཐོག་ནས། བསྒྲར་བཅོས་གཏོང་རྒྱར་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་རེད་སྙམ། དེ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་ཡང་ཆགས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང།

དེ་ནས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་གཅིག་གི་ཐོག་ནས། སྤྱི་ཧོར་ཨགོང་མ་ཨསྒྲབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཚོག་གིས་ད་ལན་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ཐོས་ཚོགས་སུ་བཞུགས་སྡོད་མཁན་གྱི་སྤྱི་འཐུས་ཤེག་གིས་ཐོས་ཚོགས་སུ་གསལ་བཤད་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་བཀའ་སློབ་ཕེབས་པ་རེད་ལ། ཕྱིས་སུ་སྤྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་གིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་རིམ་པ་གཉིས་སྒྲིལ་ཡོད་རེད། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གཅིག་ཀྱང་ཚོགས་གཅོ་སྒྲིལ་པོ་དང། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་སྐད་ཆ་ཏིས་མཁན་བྱུང་མ་སོང་ལ། དེ་བཞིན་ཚོགས་གཅོ་སྒྲིལ་པོས་ཀྱང་དང་དུ་ཆྱངས་ནས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་དང། གསར་འགོད་ལྟན་ཚོགས་བསྐོང་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤེག་ཀྱང་མཐོང་མ་སོང།

གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པས་ཚོགས་གཅོའི་དབུ་འབྲེད་གཏམ་བཤད་དུ། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གར་ཡིན་པ་དེ་གསལ་བཤད་ཅིག་ཞུ་རྒྱར། ཚོགས་གཅོ་སྒྲིལ་པོས་གོ་བསྟར་བྱས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད་པས། འདིར་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཏཱ་ཏཱ་ཡོང་ས་རེད་བསམས་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད།

གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་དེར་དོན་ཚན་གསུམ་ཡོད་རེད། ༡ རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་སློབ་གནང་བའི་སྐབས་སུ། ངོ་བཅར་ཞུས་པའི་ཚོགས་གཅོ་དང། ཚོགས་གཞོན། ཚོགས་དྲུང་གསུམ་གྱིས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་གསལ་བཤད་གནང་བའི་སྐབས་སུ། སྤྱི་ཧོར་ཨགོང་མ་ཨསྒྲབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཚོག་སྟོན་མ་དགུང་ལོ་ ༩༩༣ བཞུགས་རྒྱུའི་དགོངས་པ་ཡོད་པ་དང། ད་ལྟའི་ཚ་ལ་ཞལ་གསུང་རྗེན་མོས་དགུང་གྲངས་ ༡༠༤ བར་ཁྱང་འཕྲི་མཛད་དགོངས་ཝེབས་ཡོད།

རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་གོ་བ་ལེན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ཚོགས་གཅོ་དང། ཚོགས་གཞོན། དྲུང་ཆེ་བཅས་ཀྱིས་སྤྱི་འཐུས་བྱེ་བྲག་པ་དེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་གནང་བ་དེ་དང་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཐག་གཅོད་བྱས་པའི་གནས་སྟངས་ཤེག་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། དེ་ཏག་ཏག་སྟོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡི།

སྤྱི་ཚོགས་སུ་སྤྱི་ཧོར་ཨགོང་མ་ཨསྒྲབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཚོག་གིས། སྟེ་འགན་ཡན་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚོར་བཀའ་སློབ་གནང་བ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས། སྐད་ཆ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཤེག་འགྲོ་སྟོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐོར་དེ་འདྲ་ཞིག་འགྲོ་

གི་ཡོད་པའི་ཚོར་བ་དེ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་ཡང་ཡོང་བ་རེད། ཚོགས་གཙོ་དང་། ཚོགས་གཞོན། དྲུང་ཆེ་བཅས་ངོ་བཅར་ཞུས་ཡོད་ཀྱང་། དེའི་སྐབས་སུ་བརྟན་འཛིན་དང་། སྒྲ་གཉིས་ཀ་བཅུག་ཡོད་པ་ཚོགས་གཙོ་སྐེས་ཤེས་རྒྱུགས་མེད། དེའི་སྐབས་སུ་དེ་ལྟར་གསལ་བཤད་བྱེད་དགོས་ཐུག་གི་རེད་སྟམ་པའི་བསམ་བློ་ཡང་འགོར་ཡོད་པ་མ་རེད། དེས་ན་བརྟེད་ཐོ་འགོད་པའི་བསམ་བློ་དེ་ཡང་འགོར་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་དེའི་སྐབས་སུ་ཅ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་སློབ་གཉིས་གནང་བའི་ཚོགས་དང་། གོ་རིམ་ཏཱ་ཏཱ་སྟོད་མེན་ཡོང་སྲིད་པ་རེད་ཅེས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཞུས་ཡོད། ཡིན་ནའང་དོན་དགའ་གི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་གང་དྲན་པ་དེ་རྒྱུན་ལས་ལ་སྟྲན་གསན་ཞུས་པ་ཡིན། ཅ་རྒྱལ་བ་རིན་پོ་ཆེས་གསུང་གི་རེ་ཝེབས་པ་དེར་འགྲེལ་བཤད་ཞུ་རྒྱའི་ཐབས་ཤེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱེད་ཀྱི་མིན་ཞེས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་འདི་དེ་རེད། འདི་དེ་མ་རེད་དྲ་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང་། བཀའ་གནང་བའི་སྐབས་ལ་གནང་སྟངས་དེ་འདྲ་གནང་སོང་ཞེས་ཞུ་དགོས་པ་ཚང་མ་ངོ་ཚོས་ཞུས་པ་རེད། དེ་ཡང་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་བ་ཏཱ་ཏཱ་ལོན་ཐུབ་པའི་ཆེད་གསལ་བཤད་ཞུ་ཡི་ཡོད།

གཉིས་པ་དེ་དོན་ཚན་དང་པོའི་ནང་ལ་གྲོས་ཚོགས་ནང་དས་དེའི་སྐོར་ལ་སྤ་རྟེས་བཤད་མ་ཐྱོང་ཟེར་ནས་གསུངས་པ་དེ་རེད། ཚོགས་རང་གི་ཐོག་ནས་དེ་དང་གྲོས་ཚོགས་ནང་དགཿཐོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་བ་དེའི་སྤ་རྟེས་ཚང་མ་ཡོངས་སུ་རྟོགས་པར་ཐད་ཀར་བལྟས་པ་ཡིན་ན་མིན་པ་འདྲ་པོ་ཞེག་ཡོད་རེད་དེ། ལོ་བཞི་བཅུ་ལྔག་སྟོན་གྱི་སྤྱི་ཁོར་།ཀོང་པ་ཅ་རྒྱལ་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གསུང་ཆོས་དང་། དེའི་སྐབས་སུ་གསུངས་བཞག་པ་དེ་ཚོ་ད་ལྟའི་དུས་ཐུལ་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་གློང་ནས། སྤྱི་ཁོར་ཅ་ཀོང་པ་ཅ་རྒྱལ་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་གཞིའི་དགོས་རྒྱུ་དེ་རང་བཅན་ཡིན་པ་དང་། ཤ་དྲག་དང་གནས་སྟངས་གཞན་དབང་གིས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་ཞེབས་ཀྱི་ཡོད་པའི་འཕྲེལ་བརྗོད་དེ་འདྲ་བརྒྱབས་ཡོང་དུས། ཤུགས་ནས་སྤྱི་ཁོར་ཅ་ཀོང་པ་ཅ་རྒྱལ་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་དེ་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་རང་བཅན་རེད་ཅེས་པའི་གོ་ཞིག་རང་བཞིན་གྱིས་ཐེབས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེའི་སྐབས་སུ་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཚོགས་གཙོ་ས་ཐག་གཙོད་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ཧའུ་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་བློངས་པའི་ཐོག་ནས་ཐག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཧའུ་ཡོད་ཀ་རང་བློངས་པའི་ཐོག་ནས་ཐག་ཆགས་ལ་ཤན་ཏཱ་ལ་ཡོད་ཀ། ཁེའི་སྐབས་ཀྱི་ཁྱི་ཧའུ་ནམ་པ་ཚོས་གང་ཡང་གསུངས་ཡོད་མ་རེད། མི་མང་གི་ངོས་ནས་ཀྱང་བསམ་ཚུལ་སྟེ་གཅིག་འགྲོར་མ་སོང་། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་གང་ཡང་གསུངས་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དེ་ཚོགས་ཀཱཏ་ཆབ་ཅུས་ཏེ་ཞུ་དགོས་དོན་གང་ཡང་མི་འདུག འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་འདིར་ཚོགས་ཁང་ནང་བཞུགས་ཡོད་རེད། ལས་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་མདོ་ཁ་ཕོ་རེད། བཀྲ་བོས་སྤྱི་འཐུས་གསལ་བཤད་གནང་མཁན་ཁོ་རང་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ཞིག་རེད། གྲོས་ཚོགས་ལས་རིམ་དང་གྲོས་ཚོགས་སྟངས་འཛིན་གནང་སྲོང་བའི་བཀྲ་བོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་ཀྱང་རེད། གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་གྱི་འགྲོ་སྟངས་ཡོངས་རྫོགས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་རེད། དེའི་སྐབས་ཐག་གཙོད་བྱེད་སྐབས་ཚོགས་གཙོ་ས་ཐག་ལ་ཝོ་ཞུས་ཡོད། ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་དང་ཚོགས་

གཙོ་སྦྱི་ལ་པོ་གོ་བསྡུར་ཞུས་ནས་གནད་དོན་དེའི་སྒང་ལ་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་དགག་དགོས་ཀྱི་དབང་གིས་བཏོ་གླེང་མི་དགོས་པར་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད། ཐག་གཅོད་དེའི་དབང་གིས་སྦྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་བྱོས་ཚོགས་ནང་མ་གསུངས་པ་མ་གཏོགས་གསུང་འདོད་མེད་པ་མ་རེད་ཅེས་དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་འདི་བརྒྱད་ནས་གསལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང། མང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ནས་བསམ་ཚུལ་སྟེ་གཅིག་བྱུང་མ་སོང་གསུངས་པ་དེ་ཡང་བདེན་པ་མ་རེད། བསམ་ཚུལ་སྟེ་གཅིག་ཟེར་བ་དེ་བདེན་པ་མ་རེད། བསམ་ཚུལ་འགའཤས་ཤིག་བྱུང་བ་རེད། འདི་ལ་སྦྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གནས་བཀའ་ལན་ཡང་ཕུལ་ཡོད་རེད། འཇེལ་ཡོད་ཚོ་ལའང་ལན་བཏང་ཡོད་རེད། གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་ཟིན་པ་རེད་ཅེས་འཇེལ་ཡོད་ཚོ་ལ་ལན་བཏང་ཡོད།

ཡིན་ནའང་དོན་ཚན་དང་པོའི་གོ་བའི་ཐོག་ནས། པལ་ཆེར་སྦྱི་ཁོར་ཡོངས་པ་ཅམ་བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཞིག་དགོངས་པ་ལ་ཞེ་ཡོད་བསམ་པའི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་སློབས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཁ་དཀའ་ལྡན་པོ་བྱང་ནས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཕེབས་ཡོང་དུས། གནད་དོན་གང་འཇུ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ཞིབ་ཚགས་པོའི་ཐོག་ནས་གཟིགས་ཏེ་གནང་གི་ཡོད་པར་ཚོགས་གཙོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད། སྦྱི་ཁོར་ཡོངས་པ་ཅམ་བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ལ་མེ་ཏེ་སོན་དུ་ Madison སློབ་ཕྲུག་ཅིག་གིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པའི་སྐབས་ལ་བཀའ་ལན་གནང་བ་དང། ཇེ་ཚར་ལས་བྱེད་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་ལ་བཀའ་སློབ་ཕེབས་པ་དེ་དག་ཀྱང་སྦྱི་ཁོར་ཡོངས་པ་ཅམ་བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ལ་མེ་ཏེ་སོན་དུ་ Madison ཟློས་ཕྱག་ཅིག་གིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པའི་སྐབས་ལ་བཀའ་ལན་གནང་ཀི་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ཚོགས་གཙོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད།

དེར་བརྟེན་གནད་དོན་འདིའི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་པ་ལ་བཀུར་འོས་སྦྱི་འཐུས་རང་གིས་སྦྱི་ཁོར་ཡོངས་པ་ཅམ་བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་མཚན་འགོད་སྟན་ཞུ་འབུལ་རྒྱ་ཡིན་ཞེས། ཁ་ཉིན་གསུངས་པ་ལྟར་ཕུལ་ཡོད་ཤག་དང། དེ་བཞིན་དོན་ཚན་གསུམ་པའི་ནང་འགོད་པ་ལྟར་སྟར་ཞུགས་ཀྱི་དགོངས་མེ་ལ་ཀྱི་སྟེང་ལ། འདས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ལ་གླེང་སློང་བྱས་པ་དག་ཕྱིར་འཕེན་དང། མ་འོངས་པར་དེའི་ཐོག་ལ་གླེང་སློང་མི་བྱེད་པའི་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་བཟུང་ཡོད་རེད།

རྒྱ་བའི་སྦྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་གསལ་པོ་མ་ཚགས་པ་དང་གནས་ཚུལ་ཆེ་ཐུས་དེ་ཚོ་སྦྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡང་ཡང་ཡོད་སྟོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་སྦྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཟང་ཟིང་བཟོ་བའི་ཆེད་དུ་མ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་གནད་དོན་དེ་ཚོ་ད་རེས་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་དང་གཙང་མ་ཞིག་ཚགས་ཐུབ་པར་ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ནས་རེ་བ་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཞུ་རྒྱ་ཞིག་དང། དེ་དང་མཉམ་དུ་དེ་སྟོན་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ལས་རིམ་དེའི་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའི་ཆྱེན་བྱས་ནས། སྦྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲོས་བསྟད་ཡོད་པ་དང། དེ་ནས་ང་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚང་མས་བསླབ་བྱ་ལེན་དགོས་པ་ཞིག་ལ། གྲོས་ཚོགས་སུ་བཀའ་མོལ་གནང་བའི་སྐབས་དང། ལྷག་པར་དུ་གནད་དོན་གལ་ཆེན་པོ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་གསུང་བབ་དེ་ཞིབ་ཚགས་པོ་དང་དགོངས་བཞེས་གནང་ནས་གསུང་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། གསུང་བབ་དེ་ཚོ་ཚོར་བ་རང་གི་ཤུགས་ཀྱིས་ཏོལ་རྒྱུགས་གནང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་ཁ་གཏད་ཀྱི་ལག་ཆར་འགྲོ་བའི་རྒྱ་ཞིག་ཚགས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། དཀར་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྦྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང། བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཚོས་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཆཤས་ལེན་པའི་སྐབས་དེའི་ཐོག་ལ་ཐུགས་གཟབ་གནང་རོགས་ཞེས་འགོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

གལ་ཆེ་ཤོས་ཞིག་ལ། ད་རེས་ཐེངས་དང་པོར་སྤྱི་ཚོར་༢གོང་ས་༢སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས། མི་འགའ་ཤས་ཞིག་གིས་བསམ་བློ་རྒྱ་ཆེན་པོ་གཏོང་མ་ཐུབ་པར། སྤྱི་ཚོར་༢གོང་ས་༢སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་གཞུང་བསྡུ་གསོག་བཏུབས་པ་རེད་ཅེས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བློང་སློང་བཟོས་པའི་རྒྱ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་༢རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་ཕམ་བྱུང་བའི་བཀའ་ཕེབས་ཡོད་རེད། དེ་དང་འབྲེལ་ནས་སྔོན་མ་ཡིན་ན་དགུང་གི་ ༡༡༣ བསྡད་དགོས་བསམ་གྱི་ཡོད་ཀྱང་། ད་ལྟའི་ཚར་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་པ་ཡིན་ན་གི་ ༡༠༥ ཅམ་མིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་གནང་བ་འདི་ཐོག་མ་ཚགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཇ་བའི་འདིའི་བྱང་རབས་ཆ་ཚང་འདས་པའི་གནས་སྟངས་ལ་བརྟེན་ནས་བཀའ་གནང་བ་ཞིག་མ་གཏོགས། ཉེ་ཚར་རང་ལ་གནས་ཚུལ་ཇ་དྲག་པ་དེ་འདྲ་བྱང་ནས་སྤྱི་ཚོར་༢གོང་ས་༢སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཐུགས་ཕམ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་མ་རེད། དེར་བརྟེན་དེ་རེས་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ལ་རྒྱུན་ལས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་ཐག་བཅད་ནས། གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་ཚོད་གྲོས་འཛར་ཞིག་ཡོད་ལ། དེའི་ནང་དོན་རྣམས་ལས་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་སྒོ་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོང་གི་རེད། ཡིག་ཆ་དེ་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་བརྩི་བཞིན་ཡོད་ཞུ་རྒྱ་དང་།

དུས་རྒྱུན་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་གྲོས་ཚོགས་དེ་སྔོན་ཅིས་དང་། དགུ་པའི་གྲོས་ཚོགས་དེ་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཞིག་ཏུ་བརྩི་བཞིན་ཡོད་རེད། ད་རེས་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ལ་འདས་པའི་ཅིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༠༢༣ ནང་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་སོ་སོས་ལས་དོན་གང་བསྡུས་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྟན་ཐོའི་ཐོག་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱ་དང་ཏི་བ་གཏོང་རྒྱ། བསམ་ཚུལ་འབུལ་རྒྱའི་ཐོག་ལ་དུས་ཚོད་མང་ཙམ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕྱ་མོ་ཡིན་ན་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ལས་བསྡོམས་དེ། ཉིན་གཅིག་གི་རིང་ལ་ཆ་ཚང་ཐུ་མ་ཐུད་ནས་སྟན་སྐྱོན་གནང་གི་ཡོད་རེད། དེའི་རྗེས་ལ་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཉི་མ་གཉིས་གསུམ་རིང་ལ་གོ་བསྡུར་སྐྱང་བཤད་བཤད་ཏད། ཏི་བ་གཏོང་དགོས་པ་དེའི་རིགས་གནང་ནས། མཐའ་མ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བྱས་ནས་གསལ་བཤད་གནང་གི་ཡོད་རེད། དེ་ལ་ལས་རིམ་བང་སྒྲིག་སྟངས་དེ་འགྱུར་བ་ཐུན་བྱ་བཏང་བའི་ཐོག་ནས། ད་རེས་གྲོས་ཚོགས་དེ་ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་བྱས་ནས་འགྲོ་རྒྱ་དེ་སྔོན་མ་ནང་བཞིན་རེད། ཡིན་ནའང་ལས་ཁུངས་གཅིག་གིས་ལས་བསྡོམས་སྒྲིང་བསྡུས་དེ་སྟན་སྐྱོན་ཞུས་ཟིན་པ་དང་། ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་དེར་ཕྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐེ་ཚན་སོ་སོས་གཟིགས་ཞིབ་གནང་བར་ཕྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་དེ་བ་སོགས་གཏན་འབེབས་གནང་ཚར་བའི་དེ་བ་དང་བསམ་ཚུལ་ཡོད་པ་དེ་དག་གི་སྟན་ཐོ་དེ་སྟན་སྐྱོན་ཞུས། དེ་ནས་བགྲོ་གྲྭའི་དོ་སྣང་བཞིས་ལས་ཁུངས་འཛར་བཏང་ནས། ལས་ཁུངས་དེ་ཀ་རང་གི་ཐོག་ལ་སྐབས་ཐོག་དུས་ཐོག་གི་དེ་བ་དང་། ལན་རྒྱ་རྒྱའི་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱ་ཡིན། ཕྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཟིགས་ཞིབ་གནང་ནས། དེ་བ་ཁག་འདི་དག་སྔོན་ཚུད་ནས་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་ལན་བྱ་སྒྲིག་གནང་རྒྱའི་ཆེད་དུ་ཀ་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་ཉིན་ཁ་ཤས་སྔོན་ནས་ཕུལ་རྒྱའི་ཐབས་ཤེས་ཞུས་ཡོད། ལྷན་ཁང་སོ་སོས་ལན་བྱ་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུར་ཁྱད་པར་ཡོངས་གི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་འདི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱའི་གོ་སྐབས་ཡག་ཤོས་ཤིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད།

གསལ་བཤད་ལན་འདེབས། འགན་ཁུར། ཅིས་རྒྱ་རྒྱ། དེ་འདའི་ལས་རིམ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གྲོས་ཚོགས་འདི་བརྒྱད་ནས་བོད་ཕྱི་ནང་གི་བོད་མི་ཚོར། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་ཐུགས་དོགས་ཡོད་པ་དེ་དག་གསལ་པོ་བཟོ་ཐུབ་རྒྱའི་ལས་རིམ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་འདི་ལས་རིམ་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ཐུན་བྱ་འགྱུར་བ་བཏང་བའི་ཐོག་ནས་གོང་ཕྱི་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་གྲོས་ཚོགས་ལས་རིམ་ལ་ཐུགས་སྟང་གནང་མཁན་ཚོར་དེ་བ་གི་རེ་བཏང་

སོང། ལན་གཅིག་ནི་བཟློས་སོང། དེ་དག་གསལ་པོ་ཚགས་རྒྱུའི་ནི་བ་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་དེ་བཏང་བ་རེད། ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ཚོ་ཡིན་ནའང་འབྲེལ་ཡོད་ལྟན་ཁང་སོ་སོར་གོ་བསྡུར་གནང་བའི་སྐབས། གཅིག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་བཀོད་ཁྱབ་ཀྱང་ལྟན་ཁང་སོ་སོར་བཏང་ཡོད་རེད། འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཚོའང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་ཕེབས་ནས་སྐབས་དོན་སོ་སོར་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཚོར་ཕྱག་རོགས་གནང་དགོས་པ། དེ་དག་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཚང་མར་དགེ་མཚན་ཡོང་གི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ངོན་དག་གཙོ་བོ་དེ་སྒྲི་ཚོགས་ནང་སྐད་ཆ་གང་འདུ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་དེ་དག་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་པོ་ཞིག་བཙོ་ཐུབ་རྒྱའི་དགོས་དམིགས་དེ་རེད། འདི་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་ཚང་མས་ཐུགས་འགན་བཞེས་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱ་གཅིག་ཡིན། དེ་མ་ཡིན་པའི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡོད་རེད། ཐུགས་སྟང་གཞིན་སྐུལ་གྱི་དུས་ཚོད་ཡོད་རེད། བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཁག་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཡོང་གི་རེད། ཁྲིམས་དགོན་གཞན་གཅིག་བསྟོ་གཞག་གནང་རྒྱའི་ལས་རིམ་དང། སྒྲི་འཐུས་སྐྲོང་གྱི་གོས་ཚོད་གྲོས་འཆར་ལ་སོགས་པའི་དུས་རྒྱུན་ནས་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལས་རིམ་ཡོང་བཞིན་པ་དག་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་གཅིག་དང།

དེ་རིང་གི་གོ་སྐབས་འདི་བཟུང་བའི་ཐོག་ནས། བར་ལམ་སྒྲི་ཚོགས་ནང་ལྷོག་ཟ་རྒྱལ་སྡུངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་ཐོན་པ་རེད། གནས་ཚུལ་མཁྱེན་མཁན་ཚོས་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ལྷོག་ཟ་རྒྱལ་སྡུངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་དུས་མི་འདྲ་བ་མི་འདྲ་བའི་ཐོག་བྱུང་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་གནས་ཚུལ་ཕྱི་ར་ཐོན་པའི་སྐབས་དུས་ཚོད་གཅིག་གི་ནང་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་མཉམ་དུ་ཐོན་ཡོང་སྐབས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛིན་གྱི་ཁྱབ་འཚུགས་ཀྱི་ལྷོག་ཟ་རྒྱལ་སྡུངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་མེད་དམ་སྙམ་ནས། མང་ཚོགས་ནང་དུ་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དང། ལྷག་པར་དུ་འཕྲེལ་ཡོད་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་ལ་དྲི་བཤད་ཡོད་རེད། དེའི་སྐབས་ལ་གསལ་བ་ཤད་ཅན་ཅན་ཡོང་གི་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་རྒྱས་པོ་ཞུ་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ང་རང་ཚོ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛིན་གྱི་ཐད་གར་སྟངས་འཛིན་འོག་ཏུ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་རྩིས་ཞིན་དེ་དག་དུས་ཐོག་ལ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། དེས་ཁྱད་པར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་བཟོ་ཡི་ཡོད་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་ཚང་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་སྒྲི་པ་ལ་བདག་པའི་དབུལ་ཞིག་གཞུང་གི་ཐད་ཀའི་སྟངས་འཛིན་འོག་ལ་ཡོད་རྩུང་མེད་རྩུང། དེ་ལ་རྩིས་ཞིན་བྱེད་ཐུབ་དགོས་པ་དང། ས་གནས་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་རེད། དབུས་ལ་ཡིན་ནའང་རེད། འགན་ཁུར་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཚགས་ཀྱི་འདུག ཆ་འོངས་པར་དེའི་རིགས་མི་ཡོང་བ་ལ་ཁྱད་པར་ཞིག་ཏུ་ནས་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་པའི་བསམ་ཚུལ་གཅིག་ཞུ་རྒྱ་དང།

ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོ་བོད་པ་རྣམས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། དེས་ན་སྒྲི་པའི་ལས་དོན་སྐྱུབ་པའི་སྐབས་སུ་རང་དོན་ལས་ལྷག་པའི་སྒྲི་པའི་དབུལ་ཟ་རྒྱའི་བསམ་བློ་དེ་ཚོ་དོར་ནས། བཟང་སྒྲོད་ཀྱི་ལམ་ལ་འགྲོ་ཐུབ་དགོས་པ་དེ་ཏ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་དང། ང་རང་ཚོས་སྒྲིག་འཛིན་འདི་རྣམས་མ་འོངས་པར་བརྟན་པོར་གནས་དང་མི་གནས་དེ། ས་གནས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛིན་ལ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང། འབྲེལ་ཡོད་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་ཐོང་ལ། དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་འདི་བཏུད་ནས། ད་ལྟའི་ང་ཚོའི་སྒྲི་ཚོགས་ནང་ལ་འཕོ་འགྱུར་ཤུགས་ཆེན་པོ་འགྲོ་བཞིན་པའི་དུས་སྐབས་འདི་ལ། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་འདུས་སྡོད་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་ཁག་གི་སྒྲིག་འཛིན་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས། ས་གནས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛིན་འོག་གི་འབྲེལ་ལམ། འགན་ཁུར་སྟངས། དེ་རྣམས་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་དགོས་པ་དང། ད་ལྟའི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་ཕྱིའི་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་ལ་

གནས་སྦོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འགོག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ལ། འགོག་དགོས་པ་ཞིག་ཏུ་ཡང་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལས་འཚར་རང་གི་ཐོག་ནས་ཀྱང་གཏོང་གི་ཡོད་རེད། དེ་འད�eདེས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས། མ་འོངས་པར་ཕྱི་འཆད་ཁབ་ནང་ལ་བོད་མི་མང་དུ་འགྲོ་ཡི་ཤ་དང། བོད་མི་རིགས་འདི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁ་ཤས་ཀྱང་ལ་ལ་ཡང་ཁ་ཤས་ཀ་ཁ་ཤ་ཡོད། ཁ་ཤ་ཁ་ཤ་ཡོད་ཀ་ཁ་ཤ་ཡ་ཡ་ཡ། ཡ་ཡ་ཡ། ཡ་ཡ་ཡ།

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་བཞི་པ་འདི་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཚན་དང་། ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད།

བཀོད་ཕྱོགས།

᠀᠁ །བོད་མི་མང་སྤྱི་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༤ པའི་ནང་གསེས་ ༡ ནང་གསལ། ཚོགས་གཙོ་དང་། ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་སྲུ་ཡང་ངོ་བཞུགས་མེད་པའི་སྐབས། ཚོགས་འདུའི་གཙོ་སྐྱོང་གནང་མཁན་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཚན་ཀྱི་འོས་མི་སྤྱི་འཛིན་ལྟ་ལས་མ་མང་བའི་མཚན་གཞུང་ཚོགས་གཙོས་བཟོ་འགོད་ཀྱིས་སྤྱི་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སུ་གསལ་བསྒྲགས་དང་མོས་མཐུན་ཞུ་དགོས་པ་ལྟར། ད་རེས་ཕྱི་ཟླ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ནས་ཚེས་ ༢༨ བར་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་སྤྱི་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པ་བསྐྱང་རྒྱའི་སྐབས་ཚོགས་གཙོ་ལས་ཚན་ཀྱི་འོས་མིའི་མཚན་གཞུང་གཡས་གསལ།

᠑ ། སྤྱི་འཛིན་ཀན་ཡེ་ཤེས་ལགས།

᠒ ། སྤྱི་འཛིན་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས།

᠓ ། སྤྱི་འཛིན་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་བཅས་ལ་ཐུགས་གཏན་ལྷེལ་བ་ཡིན། དགག་བྱ་ཡོད་དམ། དགག་བྱ་མེད་ན། དེ་རང་དུ་ཐུགས་གཏན་ལྷེལ་བ་ཡིན།

བཀོད་ཕྱོགས།

᠀᠁ །བོད་མི་མང་སྤྱི་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༨ པའི་ནང་གསལ་ཚོགས་གཙོ་དང་། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཐོ་འགོད་ལས་དོན་ལ་རོགས་རམ་དང་སློབ་སྟོན་འབྱུལ་མཁན་སྤྱི་འཛིན་གསུམ་ནས་ལྟ་བར་ཡོད་པའི་ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་རེ་ཚོགས་གཙོ་ལྷན་རྒྱས་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་འཛིན་ལས་བ་བཞིན། ད་རེས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༨ བར་བསྐྱང་རྒྱའི་སྐབས་ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་དུ་གཡས་གསལ་སྤྱི་འཛིན་རྣམས་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ཡིན།

᠑ ། སྤྱི་འཛིན་དགེ་བཤེས་རིང་པོ་བློ་བཟང་སྟན་གྲགས་ལགས།

᠒ ། སྤྱི་འཛིན་དོ་ཚེ་རིང་ལགས།

᠓ ། སྤྱི་འཛིན་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས།

᠔ ། སྤྱི་འཛིན་སྒྲོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས།

᠕ ། སྤྱི་འཛིན་བཀྲིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་བཅས་ལ་ཐུགས་གཏན་ལྷེལ་བ་ཡིན།

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ལྟ་བ་དེ་གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་ཟླས་བྱན་དང་མྱ་ངན་ཀུས་འདུད་ཀྱི་གྲོས་ཚོད་གྲོས་འཛར་ཁག་ཡིག་ཆ་ཡང་ ༣ པར་གཟིགས་རོགས་གནང་། གྲོས་འཛར་འདོན་མཁན་སྤྱི་འཛིན་གཙོ་བཀྲིས་ཚེ་རིང་པོ་ལགས།

སྤྱི་འཛིན་གཙོ་བཀྲིས་ཚེ་རིང་པོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་ཀུས་འདུད་ཀྱི་ཟླས་བྱན་གྲོས་ཚོད་གྲོས་འཛར། ཡིག་ཆ་ཡང་ ༣ པ།

གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གྱས་འདུད་ཀྱི་རྟེས་དྲན་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཚར།

སྒོན་གླེང།

᠀᠀᠁ །གང་ས་ཅན་བོད་ས་ཡོངས་རྫོགས་སུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་དགེ་ཁོ་ནའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་ཉེར་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠᠉ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢᠊᠋ ཉིན་བོད་རང་པ་རྫོང་གི་རང་ལོ་ ༢᠊᠋ སོན་པ་གླ་བཏ་ཟླ་ལགས་ནས་བཟུང་ཕྱི་ལོ་ ༢᠀᠁᠂ ཟླ་ ᠂ ཚེས་ ᠂᠅ བར་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་མཁན་ ᠁᠁᠂ བྱང་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་སྒོན་ཏུ་གྲོས་ཆོགས་ཆོགས་དུས་ ᠅ པའི་ཐོག་གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གྱས་འདུད་ཀྱི་རྟེས་དྲན་གྲོས་ཆོད་བཞག་ཟིན་པ་དང་།དེའི་རྟེས་སྒལང་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་རང་དབང་གི་ཚེད་ཏུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་མྱ་མཐུད་གཏོང་གནང་མཁན་ (᠁᠁᠐) ཕྱི་ལོ་ ༢᠀᠁᠂ ཟླ་ ᠂ ཚེས་ ᠂᠓ ཉིན་གླུ་ཆུ་རྫོང་གི་རང་ལོ་ ᠂᠑ སོན་པ་གླ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན་ལགས་དང་། (᠁᠁᠅) ཕྱི་ལོ་ ༢᠀᠁᠂ ཟླ་ ᠂ ཚེས་ ᠂᠓ ཉིན་ཕ་ཐང་རྫོང་གི་རང་ལོ་ ᠂᠓ སོན་པ་ཐུགས་མཆོ་ལགས། (᠁᠁᠓) ཕྱི་ལོ་ ༢᠀᠁᠂ ཟླ་ ᠅ ཚེས་ ᠂᠓᠅ ཉིན་རྫ་པ་མཛོད་དགེ་རྫོང་གི་རང་ལོ་ ᠂᠓ སོན་པ་ཟླ་བཟང་ཟླ་བ་ལགས་དང་ (᠁᠁᠓) རང་ལོ་ ᠂᠓᠂ སོན་པ་དཀོན་མཆོག་ལོད་ཟེར་ལགས། (᠁᠁᠔) ཕྱི་ལོ་ ༢᠀᠁᠂ ཟླ་ ᠅ ཚེས་ ᠁᠓ ཉིན་ཁམས་ཡུལ་ལྷུལ་རྫོང་གི་རང་ལོ་ ? སོན་པ་བསྟན་འཛིན་ཤེས་རབ་ལགས། (᠁᠁᠓) ཕྱི་ལོ་ ༢᠀᠁᠂ ཟླ་ ᠓ ཚེས་ ᠁᠁ ཉིན་ཁམས་མི་ཉག་འདྲ་པ་ནས་ཡིན་པ་རང་ལོ་ ᠂᠓᠁ སོན་པ་བཐུན་མ་དབང་ཆེན་སྒྲོལ་མ་ལགས། (᠁᠂᠓᠐) ཕྱི་ལོ་ ༢᠀᠁᠂ ཟླ་ ᠓᠊᠋ ཚེས་ ᠂᠓ ཉིན་རྫ་པ་མཛོད་དགེ་རྫོང་གི་རང་ལོ་ ᠁᠓ སོན་པ་དཀོན་མཆོག་བསོད་ནམས་ལགས་བཅས་ད་བར་ཤེས་རྟོགས་ར་འཛིད་གསལ་པོ་བྱང་བ་ཁྱོན་བོད་མི་སེར་སྒྱ་གྲངས་ ᠁᠂᠓᠐ ཡིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་ཡོད། དེ་དག་གི་ཁྲོད་ནས་མི་གྲངས་ ᠁᠐᠂ ཀྱི་སྒྲ་སྲོག་ཤོར་ཡོད་པ་དང་། གཞན་མང་ཆེ་བ་འདས་གསོན་གང་ཡིན་དང་། ས་གནས་གང་ཞིག་ཏུ་བཅོན་འཇུག་དང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་མེད་ཤེས་རྟོགས་དཀའ་བའི་གནས་སུ་ལྷུང་ཡོད།

རྒྱ་གཞུང་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱི་དགོས་འདུན་ནས་མངོན་འདོད་ཇི་ཡིན་ལ་རྟོག་ཞིབ་དང་བསམས་ཤེས་ཀྱི་འགན་འཛིན་གང་ཡང་མེད་ཁར་ཁོང་རྣམ་བར་དམའ་འགེས་བས་དང་། དེའི་འབྲང་རྒྱུན་ཅགོང་ས་ཅ་སྒྲུབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་། བོད་མིའི་སྨྲིག་འཛུགས་ནས་སྐུལ་སློང་བྱས་ཚུལ་ཀྱི་བསྟོན་དཀྱི་བྱེད་པ། རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་གནས་ཚུལ་ཕྱི་ཁྱར་མི་འགྲོ་བའི་སྨྲས་ཐབས་བྱེད་པ། རང་ལུས་མེར་སྲེག་གིས་ཡུལ་དགོན་གྲོང་ཁག་ཏུ་དམ་དྲག་ཅི་ཆེའི་ངང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་མཁན་གྱི་ནང་མི་དང་ཉེ་འབྲེལ་སོགས་ལ་ཉེས་མེད་ཉེས་འཛུགས་ཀྱིས་འཛིན་བཟུང་བཅོན་འཇུག་དང་། མཐའ་ན་མི་བསད་ཀྱི་ཉེས་འཛུགས་ཀྱིས་སྲོག་ཁྱེམས་བཅད་པ་སོགས་ཀྱི་ཕྱུག་སྲོང་མནར་གཅོད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པས། བོད་མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་བབ་སོགས་ལ་བརྩི་སྲུང་བྱ་རྒྱ་ལྟ་ཞེག ཨང་གཅོ་དང་། རང་དབང་། ཏང་བདེན་བཅས་ལ་དགའ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གཞུང་དང་། གྲོས་ཆོགས། དབྱ་འཛིད་རྣམ་པ། ཆོགས་སྡེ་སོགས་ཀྱིས་བོད་མིའི་དགའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སུ་གྲོས་ཆོད་རིམ་འཛོག་དང་འབོད་སྐུལ་ཇི་གནང་བཅས་ཚང་མར་བརྩི་མེད་ཀྱིས་རང་འདོད་ཁོ་ན་ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་དངོས་ཡོད་ཀུན་གསལ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དུ་གྱུར་ཡོད།

བོད་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་བདེ་རྩའི་སྟང་རང་ཉིད་ཀྱི་ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་ནང་མི་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་ཆོས་བཏང་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་དགའ་བོ་དགའ་མོ་ཁོང་རྣམས་ནི། བོད་རང་དབང་འཕགས་ཅོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སུ་ཇི་སྲིད་བསྐལ་

པའི་བར་བརྟེད་དཀའ་ཞིང་གསེར་གྱི་འོད་སྟོང་འབར་བའི་ལེ་ཚན་ཞིག་ཏུ་གནས་རིས་པས་མྱ་ངན་གྱས་འདུད་ཀྱི་རྟེས་དྲན་གྲོས་ཆོད་ཅིག་འཛིག་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་གལ་ཆེར་མཐོང་།

གྲོས་ཆོད།

རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་གཙོན་སྲིད་བྱས་འོག་ཏུ་དཀའ་སྡུག་རྩོང་བཞིན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚོའི་སྙིང་སྟོབས་ལ་རྟེས་སུ་ཡི་རངས་དང་སྨྲགས་ཁོང་རྣམ་པའི་ཕྱལ་ལུས་ནང་མི་ཉེ་འབྲེལ་སོགས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་དང་འབྲེལ་ཐུགས་གསོའི་འཚམས་འདྲི་དང་། འདས་གྲོངས་སུ་ཏྲུར་པ་རྣམས་འཕགས་མཆོག་སྨན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་རྟེས་སུ་བཟུང་ནས་སྨར་ཡང་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བ། རྒྱ་གཞུང་གིས་བཅོན་འཇུག་དམ་ཏྲག་བཀག་བསྐྱེལ་འོག་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་སྒོང་བཞིན་པ་རྣམས་མགྲོགས་ནས་སྙུར་དུ་གློད་བཀྲོལ་དང་། འདས་གསོན་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཁོང་རྣམས་ཀྱི་མངོན་འདོད་ལྟར། ཁམས་གསུམ་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྦྱི་ཏོར་༢གོང་ས་༢སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རང་ཡུལ་གང་ས་ཅན་ཞིང་དུ་༢ཞབས་སོར་བའི་བར་འགོད་ཐུབ་པ་དང་། གཞིས་བྱེས་བོད་མི་མཉམ་འཛོམས་རང་དབང་གི་ཉེ་མ་མགྲོགས་ནས་སྙུར་དུ་ཤར་བའི་མཆོག་གསུམ་༢རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཆོར་གཏུང་ཕྱུགས་དགོས་པའི་ཁས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱ་བཅས་ཀྱི་སྨྲི་ཟོས་བྱོས་ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སྨྲི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ལ།།

ཚོགས་གཙོ་སྒྲིན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ལས་རིམ་དྲུག་པ་གཞུང་འབྲེལ་སྦྱ་ངན་གྱས་འདུད་ཀྱི་རྟེས་དྲན་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཛར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པར་གཟིགས་རོགས་གནང། གྲོས་འཛར་འདོན་མཁན་སྤྱི་འཐུས་པ་ཆེ་འབྲུང་གནས་ལཁས།

སྤྱི་འཐུས་པ་ཆེ་འབྲུང་གནས་ལཁས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ་གཞུང་འབྲེལ་སྦྱ་ངན་གྱས་འདུད་ཀྱི་རྟེས་དྲན་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཛར་སྟན་སྒྲོན་ཞུ་ཚོགས་པ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

གཞུང་འབྲེལ་སྦྱ་ངན་གྱས་འདུད་ཀྱི་རྟེས་དྲན་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཛར།

སྟོན་ལྷོང་།

གཙ། །སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ཉིན་སྟ་རྡོ་ཆུ་ཚོད་ ༢།ཅ། ཅམ་ལ་དགེ་འདུན་པ་ཀན་རིས་དོན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་གཙོན་སྲིད་བྱས་ལ་ཞེ་ཆོས་སློད་བལ་ཡུལ་མཚོད་ཁྲིན་བྱ་རྩང་ཁ་ཤོར་གྱི་ནུ་སྐོར་ནང་དུ་སྐུ་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་བའི་ཡིད་སྐྱོའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྷོར་ལས་འདམ་གཞུང་རྫོང་ཟེར་བའི་ཡངས་པ་ཅན་ནས་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གི་ཕའི་མཚན་ལ་འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤིས་དང་། མའི་མཚན་ལ་ཡུ་རྒྱན་ཟེར། དམ་པ་ཁོང་ནི་དགུང་ལོ་ ༣༥ ཡིན་ལ། བྱིས་པའི་དུས་སུ་ polio དབང་ཚ་རེངས་པའི་ནད་གཞི་བྱུང་སྟེ་ཞབས་གཉིས་ཞ་ལངས་ཏ་ལཁྱམ་དུ་གྱུར་ཡོད་ལ་འགྲོ་བཏོན་བྱེད་མཐའ་པར་བརྟེན་དགོས་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་ཡིན། དཀའ་སྡུག་རིམ་པ་བརྒྱུད་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧༠ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་བཅན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་འགྲོར་བྱུང་འདུག

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢༢ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་བོད་ཀྱི་དུས་བཙ་གསར་འགོད་པས་ཁོང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས། བཅན་བྱོལ་དུ་ཡོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་སྐོར་ལ་བཅར་འཛིན་ཞུས་ཏེ་བོད་ཀྱི་དུས་བཙ་ཚགས་པར་དང་དྲ་ཚིགས་གཉིས་ནང་ << རྒྱ་ནག་དེ་ཁྱིམས་མེད་ལུགས་མེད་ཀྱི་ཧག་ཚོགས་ཤེག་ཏུ་མཐོང་སོང་ >>ཞེས་འགོ་བཙོད་དུ་བཀོད་པ་ཞིག་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཁྱབ་སྟེལ་གནང་འདུག། བཅར་འཛིན་དེའི་ནང་དུ་ཁོང་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བླ་པའི་ཐོབ་ཐང་ལག་འཁྱེར་མ་སྤྲད་དེ་དགོས་པར་བཞུགས་ཡུལ་མེད་པ་བཙོས་པའི་ཁར་བསྡུན་གཅོར་དང་དམའ་འབེལས་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ལ་བརྟེན་ནས་བཅན་བྱོལ་དུ་ཡོང་དགོས་བྱུང་བ་དང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ལ་དབང་བསྐྱར་དང་དཔག་གཙོན་ཐབས་རྩལ་ལས་ལ་ཁེན་ནས་བཅན་བྱོལ་དུ་ཡོང་དགོས་བྱུང་བ་དང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ལ་དབང་བསྐྱར་དང་དཔག་གཙོན་ཐབས་རྩལ་རྒྱས་དང་རིས་སུ་ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་བབ་ལ་འདོད་ཚོ་མ་ཚོམས་པ་དང་རང་དབང་མེད་པའི་མཐོང་ཐོས་ཚྭོང་གསུམ་གྱི་དཀའ་སྡུག་གནས་སྟངས་སོགས་གསར་འགོད་བཅར་འཛིན་དེ་བརྒྱུད་ནས་ཡོངས་བསྒྲགས་གནང་བར་གཞིགས་ན། ཁོང་ཉེ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རང་དབང་དང་རྩ་དོན་ལ་དུས་རྒྱན་དུ་དོ་འཕྲང་ཆེན་པོ་བཞེས་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། བཅན་འབྱོལ་དུ་ཕེབས་པ་དེ་ཡང་རྒྱ་གཞུང་གི་དགག་གཞོན་སྲིད་རྩུས་འོག་འདུག་འདོད་མེད་པར་ཡོང་བ་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་ཐུབ་པར་བརྟེན། གོང་གསལ་དུས་ཚེས་ཉིན་བལ་ཡུལ་མཚོད་རྟེན་བྱ་རྩང་ཁར་ཤོར་གྱི་ར་སྐོར་ནང་དུ་སྐུ་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱིས་འདས་གྲོངས་ཡོད། དམ་པ་ཁོང་ཉེ་བོད་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་བདེ་རྩལ་ཕྱོགས་ཉིད་ཀྱི་ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་སུ་ཐོངས་གཏོང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཞིག་དང། བོད་རང་དབང་འཕྲད་ཆོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སུ་ཇི་སྲིད་བསྐལ་པའི་བར་གཟི་བོད་འབར་བའི་ལེ་ཚན་ཞིག་ཏུ་གནས་འདུག

གྲོས་ཆོད།

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གི་མཇུད་རྗེས་ལ་ཡི་རངས་བསྟན་པས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱ་དང། ཁོང་གིས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བྱས་བསགས་སྤྲོ་གཏུང་རྣམས་བྱང་ཞིང་དགེ་ནས་ཐེག་མཆོག་འཁོར་ལོ་བཞི་ལྷན་རྟེན་བཟང་རིམ་བརྒྱུད་ཀྱིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ལ་སྒྱུར་དུ་རེག་པའི་སྨོན་འདུན་དང། ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ལྷོས་བཅས་རྣམས་ལ་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་བྱ་རྒྱ་དང། གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ལ་རང་དབང་གི་ཉི་མ་མཇོག་གས་ནས་སྒྲུར་དུ་ཤར་བ་བཅས་ཀྱི་མཚོག་གསུམ་ལ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོར་གཏུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱ་བཅས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ ལ།།

ཚོགས་གཙོ་སྒྲིན་པ་ཚེ་རིང་མཚོག་ནས།

གཞུང་འབྲེལ་རྒྱ་ཆན་གྱས་འདུད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཛར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ དང་ ༥ པ་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ལ། ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྐར་མ་གཅིག་རིང་བཀའ་རྒྱ་ཆན་གྱས་འདུད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་བདུན་པ། བོད་ནང་གི་ཇ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབྲེལ་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཛར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པར་གཟིགས་རོགས་གནང། གྲོས་འཛར་འདོན་མཁན་སྤྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ་གཞུང་འབྲེལ་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྒྲིད་ཀྱི་གོས་ཚོད་གོས་འཚར་སྣྲོན་སྒོན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

གཞུང་འབྲེལ་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྒྲིད་ཀྱི་གོས་ཚོད་གོས་འཚར།

སྡོན་གྲོང།

།༷།། །རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་བཙན་འཛིན་བྱེད་འགོ་བཙུགས་ནས་དེ་བར་མི་ལོ་ ༨༩ ཙམ་འགྲོ་བཞིན་པའི་རིང་བོད་མི་ས་ཡ་བརྒལ་བ་དུས་མིན་རྒྱན་ལམ་དུ་བཏང་བ་དང། དགོན་པ་སྟོང་ཕུག་མང་པོ་རྩ་གཏོར་གྱིས་མཚོན་བོད་ཀྱི་སྟོང་བཅུད་རྣམས་གཏོར་བཅོམ་འགྲོག་གསུམ་ཡ་ང་བ་བྱས་པ་མ་ཟད། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་མཚོན་བྱེད་བོད་མིའི་ཚོས་དང། རིག་གཞུང། སྐད་ཡིག་སོགས་རྩ་མེད་གཏོང་རྒྱུའི་བྱས་ངན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བཤམས་ཏེ། བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་སྒྲུར་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ཏུ་ཅང་ཤད་བྱེད་ཆགས་ཡོད་ལ། རྒྱ་ནག་གི་འགོ་འཁྲིད་ཚོས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་ངྲོག་སེལ་ཐབས་ལ་བསམ་ཞིན་བྱ་རྒྱ་ལས་ལྟོག་སྟེ། མགོ་སྐོར་བསྒྱུ་བྱེད་ཀྱི་ཐུན་གཏམ་ཁོ་ནས་རྒྱ་མི་རིགས་དང་རྒྱལ་སྤྱི་འི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་འགེལས་སྒྲས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་ལྡར་ཡིན།

བོད་རྒྱལ་ཁབ་འདི་སྲིད་པ་ཆགས་པ་ནས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བཙན་བཟུང་མ་བྱས་པའི་བར། ཆབ་སྲིད་དང། འཛིན་སྐྱོང། ཁྲིམས་ལུགས་བཅས་པ་བོད་མི་རང་གིས་དོ་དམ་སྟངས་འཛིན་བྱས་པ་ལས། གཞན་གྱི་དབང་འོག་ཏུ་ཡེ་ནས་མེད་པའི་རང་དབང་རང་བཙན་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་ཞིང། དེང་རབས་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤྱད་དང་མཐུན་ལ། དེང་སང་རང་བཙན་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ལས་ལྷག་པའི་ལོ་རྒྱས་ཡུན་རིང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན། ཡིན་ནའང་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་རྗེས་རྒྱ་བསྒྲིད་རིང་ལུགས་པའི་བཙན་དབང་འོག་གི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་ལ་རང་བཙན་ཐོབ་པའི་དུས་དེར། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་སྐབས་དེའི་ཆབ་སྲིད་དང་གནས་སྟངས་མང་དག་ཅིག་གི་གོ་སྐབས་བླངས་ཏེ་བོད་ཐོག་དགེ་བཅའ་བཙན་འཛིན་བྱས་མཐར། སྤྱི་ཧོར་ཨགོང་མ་ཨསྒྲས་མགོན་ཆེན་པོ་མཚོག་གིས་དབུས་པའི་བོད་མི་བརྒྱད་ཁྲི་ལྔག་ཙམ་ ༡༥༥༥ ལོར་བཙན་བྱོལ་དུ་བྱུར་དགོས་བྱུང་ཡོད།

རྒྱ་ནག་གིས་མི་སེར་སྲེལ་བའི་སྲིད་བྱུས་འོག་ད་ལྟའི་ཚར་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་སའི་བོད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་དང་གྲོང་བརྡལ་ཁག་ཏུ་བོད་མི་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མཐར་ཕྱད་དེ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སུ་འགྱུར་བཞིན་པ་ནི་ཆེས་ཤ་དྲག་པའི་གནས་སྟངས་ཤེག་ཆགས་ཡོད། བོད་མི་ཚོར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རང་དབང་ཡེ་ནས་མེད་ཁར། འགྲོ་བ་མི་ཡི་ཐོབ་ཐང་དང། ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་རང་དབང། འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་རང་དབང། སྐད་ཡིག་གི་རང་དབང་བཙས་པར་དམ་བཏུལ་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་པ་དང། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་སྨར་གསོ་བྱེད་དཀའ་བའི་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་བཟོས་ཡོད། རྒྱ་མཚན་དེ་དག་ལ་བཏེན་ནས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་སྡ་ཇེ་ས་ལུ་རང་སྒྲོག་ལ་མི་འཇོ་མས་པར་སྟོང་སྟོབས་ཆེན་པོས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྐོ་ནས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་མངོན་འདོད་དང་མི་མཐུན་པའི་རྒྱ་གཞུག་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཁག་ལ་མི་འདོད་པའི་ལས་འགྲུལ་སྣ་མང་སྲེལ་ཡོད་པ་དང། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ས་བྱི་ཞི་རྩོལ་ཆེན་མོ་ནས་བཟུང་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཆེས་ཤ་དྲག་དང་རྩ་ལྡན་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད།

བཅན་བྱོལ་ནང་སྤྱི་ཧོར་ལགས་ལགས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ཉག་ཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་འཛམ་གླིང་ཐོག་གང་སར་གོད་བར་ཤེ་ཚ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་རྣམ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། ལགས་ལགས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ད་ལྟའི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་གཟིགས་དཔྱད་ཀྱིས་གོད་མིའི་ཕུགས་རྒྱང་གི་བདེ་རྩ་ཁོ་ནར་དགོངས་ཏེ་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་མ་ཡིན་པའི་གོད་རྒྱ་གཏེས་སླན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ཐབས་ལམ་འདོན་གནང་མཛད་པར་མང་གཙོའི་འགྲོ་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྲིད་བྱུས་འདིར་ད་བར་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་འཕྲིད་ཚོས་ཚུལ་མཐུན་གྱི་བདག་སྒྲོད་མི་བྱེད་པ་ནི་ཡ་མཚན་གྱི་གནས་ཡིན།

ད་ལྟའི་གོད་ནང་གི་ང་དྲག་གནས་སྟངས་རྗེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐོར་ཚང་མས་མཁྱེན་བཞིན་པས། བསྐུར་ལྡན་ཞུ་མི་དགོས་པའི་ཐོག ད་བར་གོད་བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་མཁན་ཤེས་རྟོགས་ར་འཕྲོད་བྱུང་བ་རྒྱལ་གཅེས་དཔལ་གོ་དཔལ་མོ་མི་གྲངས་ ༡༩༠ བྱུང་བ་ནས་མི་གྲངས་ ༡༠༣ འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་བཅན་བྱོལ་དུའང་གོད་ཀྱི་ཚ་དོན་ཆེད་རང་སྲོག་ཐྲོས་གཏོང་གནང་མཁན་མི་ཉུང་བ་བྱུང་ཡོད། རྒྱ་གཞུང་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་མཁན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་བསྟད་བཏགས་ཏེ་གོད་མི་མང་དག་ཅིག་འཛིན་བཟུང་གིས་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་ཉེས་ཚད་གཅོད་རྒྱ་ལ་སོགས་པའི་དམ་དྲག་དང་བརྟེས་གཅེ་བ། ཕྱུག་ས་ཆོད་མེད་གཏོང་ཞིན་པ་དེས་ཐོག་ནས་ཕྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁ་ཏོག་ནང་ཁ་ཕྱད་ཀྱི་ཕམ་ཐོག་ལ་ཡོད་ཅིང་ཆགས་ཡོད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱི་དགོས་འདུན་ནམ་མངོན་འདོད་ཇི་ཡིན་ལ་རྟོག་ཞིབ་དང་བསམ་ཤེས་ཀྱི་འགན་འཛིན་གང་ཡང་མེད་ཁར་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་དམའ་འབེབས་དང། རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་ཆེན་ལགས་ལགས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང། བོད་མིའི་སྨྲིག་འཛུགས་ལ་བསྟོན་དགོ་བྱེད་པ། རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་གནས་ཚུལ་ཕྱི་གྱར་མི་འགྲོ་བའི་སྒྲས་ཐབས་བྱེད་པ། རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་ཡུལ་དགོན་གྲོང་ཁག་ཏུ་དམ་དྲག་ཅི་ཆེའི་ངང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་མཁན་གྱི་ཉེ་འབྲེལ་སོགས་ལ་ཉེས་མེད་ཉེས་འཛུགས་ཀྱིས་འཛིན་བཟུང་བཅོན་འཛུག་དང། མཐའ་ན་མི་བསད་ཀྱི་ཉེས་འཛུགས་ཀྱིས་སྲོག་ཁྲིམས་བཅད་པ་སོགས་ཀྱི་ཕྱུག་སྟྲོང་མནར་གཅོན་གཏོང་ཁོ་ནས་ཡིན། བཤད་ན་མི་བསད་ཀྱི་ཉེས་འཛུགས་ཀྱིས་སྲོག་ཁྲིམས་བཅད་པ་སོགས་ཀྱི་ཕྱུག་སྟྲོང་མནར་གཅོན་གཏོང་ཁོ་ནས་ཡིན། བོད་མིའི་ལྷག་ཆད་ཀྱི་ཉེ་ཆེ་ཤུལ་ཁ་ཕབ་ཀྱི་ཁ་ཏོག་ཁ་ཕྱད་ཀྱི་ཉེ་ཆ་ཡིན། ཕལ་ཆེ་ཆ་ནི་ཁ་ཕྱད་ཀྱི་ཁ་ཏོག་ཁ་ཕྱད་ཀྱི་ཉེ་ཆ་ཡིན། ཁ་ཕྱད་ཀྱི་ཁ་ཏོག་ཁ་ཕྱད་ཀྱི་ཉེ་ཆ་ཡིན།

ཉ་ལྟའི་གོད་ནང་གི་ང་དྲག་གནས་སྟངས་རྗེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐོར་ཚང་མས་མཁྱེན་བཞིན་པས། བསྐུར་ལྡན་ཞུ་མི་དགོས་པའི་ཐོག ད་བར་གོད་བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་མཁན་ཤེས་རྟོགས་ར་འཕྲོད་བྱུང་བ་རྒྱལ་གཅེས་དཔལ་གོ་དཔལ་མོ་མི་གྲངས་ ༡༩ བྱུང་བ་ནས་ཡ་ལན་ཕ་ཡ་ཡ་ཡ་ ༢ ལ་ཡ་ཡ་ ཡ་ ཡ་

རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྒྲོང་ཡོང་ཐབས་མཛད་པར་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་དང་འགལ་ལུགས་བརྗོད་པ་ནི་རྒྱ་ནག་གྱང་ཁྲན་སྲིད་དབང་སྐེར་འཛིན་པ་ཚོས་ཀ་ཞེ་གཉིས་འགལ་གྱིས་ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་བོད་མི་རིགས་དང་། ཚོས། རིག་གཞུང་བཅས་པ་རྩ་མེད་གཏོང་བའི་གཙོང་རིས་ངོ་མ་བསྟན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་དང་འགལ་བ་ཡིན་པའི་ཁྱངས་སྐྱེལ་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་སྒྲོམ་གཞིའི་འོག་བོད་རྒྱ་མཉམ་གནས་ཐོག་བོད་མི་རིགས་ལ་མི་རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་ཁེ་དབང་འདྲ་མཉམ་ལོངས་སྤྱོད་ཆོག་པའི་གཞིས་སྟན་དབྱ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཇི་ཡིན་རྒྱ་གཞུང་ལ་གསལ་བར་ཤད་རིམ་པར་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། རྒྱ་ནག་གི་འགོ་འཁྲིད་ཚོས་རྩ་ཁྲིམས་དང་འགལ་ལུགས་འགྲེལ་ལོག་བརྒྱབས་པ་མ་ཟད། བོད་མིའི་མངོན་འདོད་དེ་བཞིན་ཁ་བྱལ་མིན་བཞིན་དུ་ཁ་བྱལ་ཡིན་ཚུལ་ཆེད་བཙོས་ཀྱིས་བརྒྱུད་བསྟན་པ་ནི་ཀུན་ལ་ལྷོས་མེད་དང་མངོན་སུམ་ལ་བསྟོན་པའི་ངོ་ཚ་བྱལ་བའི་ཝོད་ཚུལ་ཅང་སངས་དགོས་པ་དང་ཡ་མཚན་སྐྱེ་གཞི་ཞིག་ཡིན།

རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་གྲྭ་བཙུན་ལ་ཕན་འདོགས་ཟེར་བའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་འོག་དགོན་པར་རྒྱའི་རྒྱལ་དང་སྐྱེང་འཛུགས་དང་། རྒྱ་ནག་གི་འགོ་གཙོའི་འཛུ་པར་སྒྲིག་བཝོས། ཚོས་ཕྱོགས་ཀྱི་སློབ་གཉེར་དང་། སྒོས་སྐྱབ་ཉམས་ལེན་སོགས་ལ་གནོད་སྐྱོན་འགྲོ་གཞིའི་བརླུན་འཕྲེན་དང་། ཆུང་འཕྲེན་ཚེད་འཛུགས། འདོད་ཆགས་མི་བཅ་པའི་རྒྱལ་གཅེས་ཚོས་གཅེས་ཟེར་བའི་སློབ་གསོ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོའི་རིགས་བཅོན་ཐབས་སུ་སྐྱལ་བཞིན་ཡོད། དགེ་རྒན་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྷོངས་ཟེར་བ་ཁོ་ནའི་ནང་དུ་དགོན་སྡེ་ ༡༨༢༧ ནང་བཅའ་སྡོད་ལས་བྱེད་པ་མི་གྲངས་ ༤༢᐀᐀ ཚེད་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཚབ་སྲིད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ནས་བོད་སྲོད་བྱེད་པ་དེ་དག་མཚམས་འཛོག་དང་སྐྱར་བཅོས་ལག་བསྟར་རིས་པར་བྱ་དགོས།

འདི་ལོའི་ཟླ་རྒྱ་ ༢ ཚེས་ ༡ ནས་དེ་སྡོན་བོད་སྡོད་ཞམ་བན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་འཕྲོག་བཤད་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་སྒོ་འབྱེད་ཀྱིས་རྒྱ་ལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་ཡུལ་སྒོར་སྒྲོ་འཚམ་པ་རྣམས་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཕྲུན་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་འདི་ལོའི་ཟླ་རྒྱ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༡ ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཞ་སྒོར་མ་ཡ་མང་པོ་བཏང་སྟེ་དངོས་ལྷོངས་རྒྱོས་གང་ཉན་ཤིང་ཀོང་ཏོ་ཟེར་བ་ལྟ་སར་འཁབ་སྟོན་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཡོད། དེ་ནི་སྲིད་དོན་ཀྱི་དགོས་མཁོར་དམིགས་ཏེ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འཕྲོག་བཤད་དང་བསམ་བློར་སྐྱར་བཅོས་ཀྱི་འཁབ་སྟོན་ཞིག་ཡིན་པས་རྒྱལ་སྤྱི་འི་ནང་དང་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་རྣམས་མགོ་སྐོར་དང་བསྡུ་བྱེད་འོག་མ་ཚུད་པ་གནང་གལ་ཆེ།

བོད་ཀྱི་སྟོད་བཙུད་སྐྱང་རྒྱོབ་ནི་བོད་རྒྱའི་ཁེ་ཕན་ཅམ་དུ་མ་ཟད་རྒྱལ་སྤྱི་འི་ཤེས་ཡོན་ནི་ཐུང་ཕྱར་མང་པོའི་ཚེ་སྲོག་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོད་ལ། རྒྱལ་སྤྱི་འི་ཁོར་ཡུག་དང་གནས་གཤིས་རྩོག་ཞིབ་ཚན་པ་ཀུན་ཀྱིས་ཐུགས་སྟང་གནང་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཡོད། ཡིན་ནའང་། རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བོད་ལ་ཁ་གཏད་རོགས་སྐྱོར་དང་། འཚེལ་རྒྱས། ཡུན་རིང་བའི་འགོད་ཀྱིས་བོད་ལྷོངས་འཛུགས་སྐྱན་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་ཤུགས་གཙོན་དགོས་པའི་ཁ་གཡང་སྒྲོག་བཞིན་ཡོད་ལ། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བོད་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྡོག་འདོན་དང་བོད་ཀྱི་རྩམ་པ་བཅོས་སྐྱར་ཀྱིས་སྟང་འཛིན་བྱེད་བའི་ཡོངས་སྐད། འབྲོག་པ་གནས་སྒྲོར་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་སྒྲུབ་བཞིན་པ་དང་། ཡུལ་ལུང་གང་སར་གཏེར་ཁ་སྡོག་འདོན་ལ་དམར་ཕིག་གསུམ་ཀྱི་ཐབས་ཏུས་ཟེར་བ་ཙོ་དོན་དུ་བཟུང་སྟེ། བོད་ཀྱི་མ་ཁུལ་གང་སར་གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྷགས་སོགས་རིན་ཆེན་དང་རིན་ཆེན་མ་ཡིན་པའི་གཏེར་ཕྱས་རྣམ་གྲངས་མང་པོའི་བཟོ་གྲ

རྒྱ་བསྐྱེད་དང་གསར་འཛུགས་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་སྐྱེ་དངོས་དང་གཏེར་ཁའི་ཐོན་རྫས་ཥོན་ཆེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་འོར་འཛིན་དང་མི་སེར་སྒེལ་ཡུལ་གྱི་དགོས་མཁོར་མཚོ་བོད་ལྷགས་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་། ན་གོར་མོའི་མེ་འཁོར་བབ་ཚུགས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་མང་པོའི་བར་ཐད་གཏོང་ལྷགས་ལམ་གསར་འཛུགས། ལྷ་ས་ནས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གཞན་དག་ལ་ལྷགས་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་གཞི་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཡོད། དེ་བཞིན་བོད་ས་གང་ས་འཛུགས་སྐྱན་དང་། ཡར་རྒྱས་ལ་བསྟད་དེ་ཆུ་མཇོད་མང་དག་བརྒྱབས་དང་རྒྱ་གར་བཞིན་པ་བཅས་དེ་དག་གི་མཐུག་འབྲས་སྲུ། འཛམ་གླིང་སྲི་དང་། ཁྱད་པར་ལྷོ་ཨར་ཕེ་ཨེ་ཡ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་བོད་ཀྱི་སྟོད་བཙུད་དང་བོད་མིའི་ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ་འབྱུང་དེས་ཡིན་པས་ཚང་མས་ཐུགས་སྟང་གནང་གལ་ཆེ།

ལྷག་པར་དུ་འདི་བོའི་ཕྱི་རྒྱ་ ༡ ཚེས་ ༢༨ ནས་བཟུང་མཚོ་སྟོན་ཡུལ་ཤུལ་ཛ་སྟོད་རྫོང་དུ་རྫོ་རྗེ་པ་ལམ་གྱི་གཏེར་ཁ་སྟོག་ཅིས་དེར། ས་གནས་བོད་མིས་ལུགས་མ་ཐུན་བཀག་འགོག་ལ་དྲག་གནོན་གྱིས་ཚབས་ཆེའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའི་ང་དྲག་གི་གནས་སྟངས་འོག་གནས་ཐུས་ཡིན་པས། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་དང་ཆེ་མཐོང་ལ་བརྩི་སྟུང་བྱས་ཏེ་གཏེར་ཁ་སྟོག་འདོན་དང་དྲག་གནོན་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་ཡོང་བའི་འགོད་བསྐུལ་ནན་ཏན་བྱེད་རྒྱ་ཡིན།

ཝོ་འདིར་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་རྩའུ་དང་། དཀར་མཛེས། ལི་ཕང་། བྲག་མགོ་ མགོ་ལོག་ཏུ་བོ། ཟླ་བྲང་། ཆ་ཚུ། ཆབ་ཚ། སྐུ་འབུམ་དགོན་སོགས་སུ་ལགོང་ས་ལྷུབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཚོག་དགུང་གྲངས་ ༢༥ ལ་ཕེབས་པའི་ལྷུའི་འཁྱེས་སྐར་སྲུང་བཙོ་ཞུ་བའི་སྐབས་དམ་བྲག་ཆེན་པོ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཁམས་རྩའུ་ཉ་མཚོ་དགོན་ཀྱི་དགེ་འདུན་པ་དང་། དགེ་ལྡན་ཚོས་གྲྭ་གི་བཅུན་མས་གཙོས་བའི་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཚོས། ཡུལ་དེའི་གཞི་བདག་རྫ་ཆེན་སྟོས་རའི་ཙེར་བསང་གསོལ་རྒྱ་ཆེ་བཏང་སྟེ་ལྷུའི་འཁྱེས་སྐར་སྲུང་བཙོ་ཞུ་བཞིན་པའི་སྐབས་སྲུ། རྒྱ་གཞུང་ཉིན་རྟོག་པའི་ཟླཔ་ཨའི་ཟླཔ་ ༩ དང་། དམག་མིའི་ཟླཔ་ཨོར་ ༢ ཙམ་འབྱོར་ཏེ་བོད་མི་ཚོའི་གནས་ལུགས་གསལ་བར་ཤེད་ལ་ཉན་ལན་འཇོག་མ་བྱས་པའི་ཁར་བོད་མིར་རྩད་རྟེག་དང་མེ་མདའ་བཏུབས་པ་སོགས་ཀྱིས་དྲག་གནོན་ཚབས་ཆེན་བྱས་ཡོད།

དེ་བཞིན་ནག་ཆུ་ཤག་རོང་པོ་དགོན་དགའ་ལྷན་དང་རྒྱས་གླིང་གི་ཟླ་མ་ཟླ་བ་རིན་པོ་ཆེ་རོང་པོ་ཚོས་རྟེའི་ཡང་གྲོད་སྐོར་ལགོང་ས་ལྷུབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཚོག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་ལུགས་ཉེས་འཛུགས་དང་། དགོན་པར་དྲག་གནོན་བྱས་རྒྱུན་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་གི་ས་ཁྲོ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་སོགས་རྒྱ་མིས་ཚོས་དང་རང་མོས་ཀྱི་གྲོང་བྱས་ནི་ཁ་ཙམ་ཡིན་པ་འདི་དག་ནས་ཁྱེས་སྐྱེལ་གསལ་བོ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན།

གཞིས་ལུས་སྐྱན་ཟླ་རྣམས་ཀྱིས་ལས་འགྱལ་སྟེལ་རིམ་བཞིན་བྱེས་སུ་འགོད་པའི་བོད་མིའི་ཕྱིག་འཛུགས་དང་། ཚོགས་པ། མི་སྒེར་སོགས་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགྱལ་སྟེལ་དང་སྟེལ་ཐུས་ཐོག ཟླབས་ ༢༥ བའི་བོད་མི་མང་ཕྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་རིམ་པར་གཞུང་འབྲེལ་ཐུ་ཏན་གྱས་འདུད་དང་། གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཚོད་བཞག་ཡོད་ལ། རྒྱལ་ཕྱི་འཁྱོན་ནས་ཀྱང་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་གཞུང་འབྲེལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གྲོས་ཚོད་བཞག་པ་དང་། བསྟན་གས་གཏམ་སྟེལ་བ། སེམས་འཚབ་ཡོད་པའི་གཏམ་བཤད་གནང་བས་

མཚོན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ནང་དུ་དམ་དྲག་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་མཚམས་འཛིན་དགོས་པའི་རེ་འདུན་དང། བོད་རྒྱལ་དཀར་ཆྭོག་སེལ་ཆེད་༷གོང་ས་མཚོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།

དེ་དུང་ནན་བརྩོད་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ལ། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་གྲྭ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པའི་ཐོག ཀཱཡ་འབྲེལ་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དོན་ཚན་གསུམ་ཅན་ཞིག་བཞག་ཡོད་པའི་ནང། བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བྱེད་དགོས་དོན་དང་ཁོང་ཚོའི་ངོ་རྒྱལ་དང་རེ་འདུན་གྱི་འབོད་ཚོག ཞལ་ཆེམས་བཞག་པ་ཁག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་དཀར་ཆྭོག་སེལ་དགོས་པ་དང། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་གཙོས་སྲིད་གཞུང་ཁག་གི་གྲོས་ཆོད་ཡིག་ཐོག་ཅམ་དུ་མིན་པར། རྒྱལ་སྲིའི་རང་དབང་ལྷན་པའི་རྩོག་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་བོད་དུ་གཏོང་ཐབས། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་མིའི་གྲས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ ᠔᠒ གྱི་ཚོགས་མི་རྣམས་ནས་བོད་དོན་ཆེད་དམིགས་བསལ་ཏུ་དྲག་གི་ལྷན་ཚོགས་ཤེག་ཚོགས་སྟོང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་བཞིན། དཔེར་བཞིན་གཞུང་འབྲེལ་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་འདི་དང་འབྲེལ་ནས་ལག་བསྟར་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་ནན་པོ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

མཐའ་དོན་ང་ཚོ་བྱེས་འབྱོར་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱིས་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་རྒྱལ་ཞེན་སྟོང་སྟོབས་ལ་ཡི་རངས་བསྟན་པར་ཐུགས་བརྩོད་དང། ལྷག་པར་དུ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཚ་དོན་ཆེད་དུ་རང་སྲོག་བློས་བཏང་མཛད་མཁན་སྐུ་གཤེགས་རྒྱལ་གཅེས་དཔལ་བོ་དཔལ་མོ་དང། དེ་བཞིན་རྒྱའི་བཅོན་འོག་ཏུ་དཀར་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ལྷན་ཚོགས་ཤེག་ཚོགས་ཀྱི་མཛད་རྫས་ལ་ཡི་རངས་བསྟན་པར་ཐུགས་བརྩོད་ཞུ་ཆེད། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་གྲྭ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པ་འདི་ར་གཞུང་འབྲེལ་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཅིག་འཛིན་གཡས་ཀྱི་དགོས་མཁོར་མཚོང་།

གྲོས་ཆོད།

གཅིག ཀ། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་དཔལ་བོ་དཔལ་མོ་དང། དེ་བཞིན་བོད་མིའི་འཕགས་ཙོར་ཆེད་རྒྱ་གཞུང་གི་བཅོན་འོག་ཏུ་དཀར་སྤྱི་ཁྱབ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔལ་བོ་དཔལ་མོའི་ཚོའི་སྟོང་སྟོབས་ལ་རྗེ་ས་སུ་ཡི་རངས་དང་སྨྲས་ཁོང་ནས་ཤེལ་ལུལ་ལུས་ནང་མི་ཉེ་འབྲེལ་སོགས་ལ་གདུང་མེད་ཀྱི་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཁ་གང་ནས་ཟློ་ཕ་ཁ་ལས་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་ཟློ་བ། རྒྱའི་དམ་དྲག་བཀག་བཟློ་འོག་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་ཁྱོད་མཛད་གཅོད་ཁྱོང་བཞིན་པ་ནས་མཁྱོགས་ནས་ཆུ་དུ་ཐྲོད་བཏོལ་དང། གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་མངོན་འདོད་ནས་ལྷག་ཅན་ཞིག་ཐུབ་པའི་ལྷོན་འདུན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

གཉིས། ཀ། རྒྱ་ནག་གི་འགོ་འཛིན་ཚོས་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་ཞེས་བརྩོད་ཡོད་པ་ལྟར། གསར་དུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བའི་འགོ་འཛིན་ཚོས་ལག་བསྟར་དོན་འཛིན་གྱིས་བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བྱེད་དགོས་དོན་དང། ཁོང་ཚོའི་ངོ་རྒྱལ་དང་རེ་འདུན་གྱི་འབོད་ཚོག ཞལ་ཆེམས་བཞག་པ་ཁག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་བོད་རྒྱའི་དཀར་ཆྭོག་སེལ་བའི་ཐབས་ལམ་སྟེ་ཁོར་ཕ་ཕམཁོག་ཆེན་པོ་མཚོག་གིས་ལམ་སྟོན་མཛད་ཅིང། བོད་མིའི་སྨྲིག་འཇུག་ཀྱིས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་བོད་རྒྱ་གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་བཟང་པོ་དམ་འཛིན་བཏྱིས་ཏེ་འབྲེལ་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་བོད་རྒྱའི་དཀར་ཆྭོག་སེལ་དགོས་པ་ནན་བརྩོད་བྱ་རྒྱ་ཡིན།

རེ། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་གཙོས་རྒྱལ་སྤྱི་ལྷི་སྲིད་གཞུང་ཁག་དང་། གྲོས་ཚོགས། ཚོགས་སྡེ་ཁག མི་སྒེར་བཅས་ནས་བོད་ནང་གི་ཇ་ཏིག་གནས་སྟངས་དང་བོད་མི་ར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྒྲེད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གྲོས་ཚོད་བཞག་པ་དང་བསྒྲགས་གཏམ་སྒེལ་བར་སྟྲིང་དབུས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་དང། དཔྱད་དེ་དག་ཡིག་ཐོག་ཅམ་དུ་མ་ལུས་པར་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཇི་ཙམ་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཆེད་རྒྱལ་སྤྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འཛེམས་ཐོན་མེད་པར་དངོས་ཡོད་འགྲེལ་བཤད་དང་རྒྱན་སྒྲིག་ཐེར་འདོན་བྱེད་དགོས། དཔྱད་རྒྱལ་སྤྱི་འར་དབང་ལྟན་པའི་རྩོག་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་བོད་དུ་གཏོང་ཐབས་དང། འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མི་འི་ཐོབ་ཐང་ལྟན་ཁང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ནས་བོད་དོན་ཆེད་དམིགས་བསལ་ཇ་ཏིག་ཀྱི་ལྟན་ཚོགས་ཤེག་ཆུགས་སྟྲོང་ཡོང་བའི་འགོད་བསྐུལ་བསྐྱར་ནན་ཞུ་བཅས། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྱི་མོས་གྲོས་ཚོད་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ལ། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སྒྲིན་པ་ཚེ་རིང་མཚོག་ནས།

གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཚོད་གྲོས་འཛར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྤྱི་འཐུས་སྨྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་སྨྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཚོད་གྲོས་འཛར་ཡིག་ཚ་ཡང་ ༤ པ་གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྒྲེད་ཀྱི་གྲོས་ཚོད་གྲོས་འཛར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་སྒྲིན་པ་ཚེ་རིང་མཚོག་ནས།

ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་མེད་པ་སོང་ཙང། འདི་ཚུད་པ་ཡིན། དེའི་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་ཆཤས་གནང་མཁན་ཚོར་གོ་སྐབས་འབྱུལ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྒྲིད་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྒྲིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་གིས། དབྱ་འབྱེད་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ནང་ལ། དེ་རིང་གི་ལས་རིས་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་བཀའ་སློན་ཞེས་པ་རེད། དེ་རིང་གི་ལས་རིས་འདིའི་ཐད་ལ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཚོད་གྲོས་འཛར་བསྟན་ཞེས་པ་དེ། ཁང་ས་དགོས་པའི་གནས་དོན་ཁག་ཞལ་གསལ་པོ་དང་རྒྱུ་མཚན་ཚང་མ་བར་སྟྲིག་པོ་བྱང་འདུག དེ་དག་ཚང་མ་ལ་བསྟན་པར་རྗེད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དོན་ཚན་གཉིས་པ་དེ། ང་ཚོའི་གནད་དོན་ཞུ་དགོས་པ་དེ་བདེན་པ་རེད། བདེན་པའི་གནད་དོན་དེ་གཅིག་མ་གཏོགས་གཉིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། དེར་བརྟེན་ངས་ཡར་ལངས་པ་དེ་ཡང་བསྐྱར་ཟློས་ཞུ་བ་ཙམ་ལས་མ་འདུ་བ་དང། བདེན་པ་གཞན་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་མེད། བདེན་པ་དེ་བདེན་པ་རང་གི་ཐོག་ལ་གནས་ཀྱི་ཡོད་པས། དེ་ཞལ་གསང་བོའི་ཐོག་ནས་གསུངས་པ་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་གནད་དོན་འདིའི་ཐོག་ལ་ཡར་ལངས་ཏེ་ཚོག་གཅིག་གཉིས་ཞུ་རྒྱུའི་

འདོད་པ་གཅེ་བྱས་ནས་བྱང་སོང་ཟེར་ན། བོད་ནང་གི་ཇ་དྲུག་གི་གནས་སྟངས་འདིའི་ཐད་ལ། གྲོས་ཚོགས་ནང་གི་ཉིན་དང་པོའི་མཇུག་རིམ་ནང་ལ་བཞག་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་དེ། ང་ཚོའི་གནད་དོན་འདི་ང་ཚོ་གཅིག་བུའི་ཁེ་བན་ཅམ་མིན་པར། འཛམ་བུ་གླིང་གི་ཁེ་བན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པས། འཛམ་བུ་གླིང་གི་སྟོངས་ཆའི་ནང་ལ་ང་ཚོའི་གནད་དོན་འདི་འཁྱོལ་རྒྱ་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའཤག་གི་ཐོག་ནས་རེད། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་ཐོག་ནས་རེད། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་རེད། ཚང་མའི་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡའི་སྟོངས་ཆ་འདི་སྟྲི་ཁོར་༢གོང་ས་༢སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ། མང་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་ཞིག་གཏོང་པའི་བཀའ་དྲིན་དང་། དེ་འདྲའི་མང་གཙོ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་འདིའི་ནང་ལ་གྲོས་ཚོགས་ཤེག་ཡོད་པ་དང་། གྲོས་ཚོགས་འདི་ལ་མི་རིགས་གཞན་གྱིས་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཅམ་མིན་པར། རྒྱ་མིས་ཡིན་ནའང་དེ་རིང་ང་ཚོའི་ལས་རིམ་འདིའི་ཐོག་ལ་བལྟས་ནས་སྟོད་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོའི་གནས་སྟངས་འདི་རྒྱ་མིས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རྒྱང་མ་ཤེས་མདོག་མདོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་ལྟ་ཡིན་རྒྱང་ང་ཚོས་གང་བར་ཤད་པ་དེ་ཁོང་ཚོས་བལྟས་ནས་བསྟད་ཡོད་རེད་དྲན་གྱི་འདུག དེའི་དབང་གིས་གནད་དོན་གལ་ཆེན་པོ་འདིའི་ཐོག་ཡར་ལངས་ནས་སྐད་ཆ་བར་ཤད་པའི་རྒྱ་མཚན་གཅོ་པོ་གཅིག་འདི་ཡི་ཐོག་ལ་ཡིན། བོད་ནང་གི་ཇ་དྲུག་གནས་སྟངས་ཐད་ལ་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་མེད་པའི་འགྲེལ་བར་ཤད་ཁག་ཅིག་ཞུ་རྒྱུར། བོད་ནང་གི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་སམ། བོད་ནང་གི་ཇ་དྲུག་དེ་ཇ་དྲུག་ཆེ་རུ་འགྲོ་རྒྱའི་སྐོར་ལ་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་ཡང་ཡང་གནང་ན། བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའི་གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་ཚོས་དེ་ལྟར་གཟིགས་ཏེ་ངར་ཤུགས་ཆེ་རུ་སོང་ནས། རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་མང་དུ་གཏོང་རྒྱའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ་ཟེར་བ་དང་། དེ་ནས་སྲིད་སྐྱོང་གིས་དམ་འབྱུལ་སྐྱབས་སྲུའང་ལ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ནང་ལ་གཏན་འཇིན་ཞུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པར་བརྟེན། བོད་པ་ཚོའི་སེམས་ཤུགས་འཕར་ནས་ལས་རིམ་འདི་སྒྲུར་པོ་ཡོང་སྟྲང་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བ་རེད་ཟེར་རྒྱའི་བཀའ་མོལ་དེ་འཇུ་སྟེབས་ཀྱི་འདུག ང་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན་དེ་ཚོའི་རིགས་བདེན་པ་ཁྲོན་ནས་མ་རེད། ལ་ཆུ་ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འཇེན་ཞུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་ཁ་ཅིག་ཡོད་ཀྱང་ཁ་ཅིག་ལས་ལ་ཆུ་ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཡོད་པའི་ཐུགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཕྱིན་ནས་ཟླ་ཕ་ཅིག་ཙམ་ལས་ང་ཚོ་ཚང་མའི་བགྲེས་ཀྱི་དེ་རེད། དེར་བརྟེན་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོས་དེ་ལྟར་གནང་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཁྲོད་ནས་བྱེད་ཀྱི་མེད། ལར་ནས་གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་ཚོ་ང་ཚོ་ལས་ལྷག་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གོཙོགས་ཏང་སང་དགོས་པའི་ཚད་མཐོན་པོ་ཞིག་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་འདིར་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཤིག་དང་བྱེད་སྟངས་ཤིག་གིས་རྒྱུན་བྱས་ཏེ་ཁོང་ཚོས་དེ་ལྟར་བྱས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཁྲོད་ནས་བྱེད་ཀྱི་མེད། ཁོང་ཚོས་དེ་ལྟ་བུ་གནང་རྒྱའི་དགོས་པ་དང་རྒྱ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་འདུག་ཅེ་ན། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྟྲི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་རང་གི་དྲུག་གཙོན་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱང་བ་དང་། ཐ་ན་ཞེ་བའི་ཐོག་ནས་སྐྲེར་ལངས་བྱ་རྒྱའི་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཏེ་གཞན་ལ་འཚོ་བ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བ་དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཀྱི་བྱེད་བབ་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱང་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད་མ་གཏོགས། ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་སྟྲིང་ཚའི་ནང་ནས་ཞུ་ལ་ཡོད་ནའང་ཚུ་ལ་ལ་ཡིན་ལ་ལ་ཡིན་ཞེས་ཀ་ཅ་ཤ་ཡོད་ཀྱང་ཁ་ཅིག་ལ་ཁ་ཕྱིར་ཕྱིན་ནས་ཟླ་ཕ་ཅིག་ཙམ་ལ་ཆ་ཤས་ཅི་ཡང་ཟ་ཡི་ཡོད

མེར་བསྲེགས་གཏོར་མཁན་དགེ་གི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ཚང་མ་ལ་སྨྲེང་དབྱུས་ནས་ཀུས་བཅུ་བར་ཐུགས་གསོའི་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང།

ཚོགས་གཙོ་སྒྲིན་པ་ཆེ་རིང་མཚོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྡ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྡ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས།

དབལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡ པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་འགའཤས་ཞིག་ཞུ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། སྐར་མ་ཁ་ཤས་ཀྱི་སྟོན་ལ་དབལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་གི་ཚོགས་འདུ་དབྱུ་འཛུགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་ནང་ལ་སྤྱི་འཐུས་ཆུམ་པས་བོད་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་ར་བའི་ནང་ལ་ཆུམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་དང་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བློ་མས་སློབ་མ་ལ་བདམས་པ་ནང་བཞིན་དང། གཞི་རིམ་དགེ་ཏན་གྱིས་སློབ་ཕྲུག་ཆུམས་ལ་བདམས་པ་ནང་བཞིན་ལམ་སྟོན་ཟབ་མོ་གནང་སོང། དེར་བརྟེན་གང་ཕྱུག་ཕྱུག་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དོན་དགོ་གཉིས་པ་ཞེག་ལ་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་སློབས་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་བཅའ་ཁྲིམས་རིན་པོ་ཆེའི་རྗེས་ལ་ཡོད་པའི་ང་ཚོས་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་ཁག་གི་ཚོག་དོན་དང་རྒྱ་ལས་བརྒལ་ནས་མེམས་ལ་དྲན་པ་དང་ཁ་ནས་བཤད་པ་གཉིས་མ་མཐུན་པ་ཞིག་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་བསྟད་པའི་རིང་ལ་བཤད་རྒྱའི་ཐུ་སྨིག་ཞིག་ཙོ་བ་ཉིད་ནས་མེད་ཅེས་གསལ་པོ་ཞུ་འདོད་བྱུང། གང་ལྟར་འགྲིག་ཀྱང་རུང་མ་འགྲིག་ཀྱང་རུང། བཤད་ཚོག་ཀྱང་རུང་མི་ཚོག་ཀྱང་རུང། བཤད་མའི་ཁོར་ཡུག་ཡིན་ཡང་མིན་ཡང་མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། གང་མཐོང་བ་དང་གང་དྲན་པ་དེ་བཤད་རྒྱའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་པ་ལས་གང་སྟན་སྟན་བཤད་བསྡད་པ་ཡིན་ན་རང་གིས་རང་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཞིག་ཆགས་འགྲོ་ཡི་འདུག་ཅེས་གྲོས་ཚོགས་སྤ་གཞུག་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡིན་ལ། ད་ཕེངས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་འདི་འགོ་བཙུགས་མ་ཐག་ཡིན་པར་སོང། ད་ལྟ་ནས་ཕྱི་མའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་གང་བཤད་པ་དེ་མེམས་གཏི་ཅར་ནས་དྲན་པ་དེ་བཤད་པ་ལས་སྟན་པོ་བཤད་བཞག་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མིན་ལ་བཤད་ཀྱང་མི་ཤེས། དོན་དགོ་གཉིས་པ་ཞེག་ལ་གང་བཤད་པ་དེ་ཚོར་སྟང་ཅམ་ལ་བརྟེན་ནས་བཤད་པ་དང་གཞན་ཞིག་ལ་ཟུར་ཟ་དང་པོག་ཐུག་གཏོང་རྒྱའི་ཆེད་དུ་བཤད་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མིན། ང་ཚོས་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་མཇུག་མོ་གཅིག་པར་འཇུག་པའི་སྐབས་ལ་མཇུག་མོ་བཞི་དེ་རང་སྟེང་དུ་འཁོར་ཡོད་པ་དེ་ལ་རྒྱ་མཚན་ཞིག་ཡོད་རེད། སྤྱི་ཚོགས་གནས་སྟངས་མང་པོའི་ཐོག་ནས་(**དབལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་ནས།** བརྗེད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་རོགས་གནང།) དབལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ངེར་བརྟེན་ངས་འདི་བརྗེད་གཞི་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་མེད། གང་བཤད་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་ལྷན་པ་ཞིག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་ནས་གྲོས་ཚོད་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡ པའི་སྟོན་གྲྭང་གི་ཤོག་གྲངས་ ༢ པའི་ནང་ལ་ཚོག་གཅིག་ལ་དོགས་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡོད། བཅད་མཚམས་གཉིས་པའི་འོག་ནས་ཕྱི་བའི་ཕྱིག་ཕྲེང་གསུམ་པའི་ནང་ལ་''རྒྱ་གཞུང་གི་ར་ངང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་མཁན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་སྟང་བཏགས་ཏེ་བོད་མི་མང་དག་ཅིག་འཛིན་བཟུང་གི་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཉེས་ཚད་གཅོད་རྒྱ་ལ་སོགས་པའི''ཞེས་པར"ཁྲིམས་ཐོག་ཉེས་ཚད་གཅོད་རྒྱ"ཞེས་པ་དེ་ལ་ང་ར་ངང་གི་ས་གོ་བ་ལེན་སྟངས་བྱས་ན། རྒྱ

གཞུང་གིས་ཁྲིམས་མེད་ལུགས་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཞེས་པ་དེ་ལ་ངོས་འཛིན་གང་འདྲ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་ན་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་སྟེབས་སོང་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་བོད་ནང་གི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་དང་ང་དྲག་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་སྤྱ་རྒྱས་མང་པོར་ཞུས་ཅང། འདིའི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་བློས་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱ་མིན། ཡིན་ནའང་ཡིག་ཆ་འདི་གཞི་ཤེག་གྲངས་ ༣ པའི་ཡིག་ཕྲེང་དང་པོ་ནས་བརྩེས་པའི་ནང་ཁོར་ཡུག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོད་རེད། སྐབས་རེ་ང་ཚོས་གནད་འགག་ཆེན་པོའི་གོ་སྐབས་ཟིན་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འབྲང་ཐུན་གྱི་ཡོད། དགེར་ན་ ༢༠༡༠ ལོར་རྒྱལ་གཅེས་དཔལ་པོ་ཀན་བསམ་བྱུབ་ལྷ་བུ་ཡིན་ན། ཨ་ཛ་འཕྲི་གསུམ་ཁོར་ཡུག་སྦྱང་སློབ་ཚོགས་པ་བཐུགས་ནས་འབད་བརྩོན་རབས་དང་རིམ་པར་བྱས་ཡོད་རེད། དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁ་གཡར་ནས་ཁོ་རང་ལ་ལོ་བཅོ་ལྔའི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་སྦྱ་གས་སྤྱོང་མནར་གཅོད་ཐུར་ཐུར་ཁྱོང་བཞིན་པ་རེད། གནས་སྟངས་དེ་ཁོར་ཡུག་དང་འབྲེལ་བ་ལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཆགས་བསྟད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐད་ནས་ང་ཚོས་འཐུས་ཀ་ཚང་པོ་དང་ཞིབ་ཚགས་པོའི་ཐོག་ནས་གོ་སྐབས་དེ་བཟུང་ཐུབ་མ་སོང་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་བྱུང། འོན་ཀྱང་འདས་པའི་ཆ་ལ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་ཁོ་རང་ད་དུང་བཅོན་འོག་ལ་མནར་གཅོད་ཐུར་ཐུར་ཁྱོང་བཞིན་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་སྤྱན་མཆེད་མང་པོ་ཞིག་ལའང་བཅན་དབང་གི་ས་ཁྲིམས་ཆད་དང་མནར་གཅོད་མང་པོ་ཞིག་གཏོང་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་ཡིན་ན། གནས་སྟངས་དེ་ད་དུང་མ་ཡལ་བར་གནས་ཡོད་རེད་ཅེས་ངས་བཤད་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། ཚང་མ་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་སྐྱོར་བ་ཡིན་ན་འོས་འཚམ་ཞིག་མཐོང་གི་མི་འདུག འོན་ཀྱང་དེས་མཚོན་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐད་ནས་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་པ་ཅ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག། དེ་བཞིན་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་དེ་ཚོའི་བསམ་བློ་གཏོང་ཕྱོགས་དང་གང་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་གི་ཡོད་མེད་ང་ཚོས་བཤད་དགོས་པ་མ་རེད། ང་ཚོས་གང་བཤད་རྒྱ་ཡོད་པ་དེ་བཤད་རིན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དོན་དངོས་གང་ཚགས་ཡོད་རེད་ཞུས་ན། རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་མང་ཆེ་བའི་ཞལ་ཆེམས་གསལ་པོ་ཆགས་ཚར་བ་རེད། ང་ཚོས་གང་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་བཤད་རིན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དོན་དངོས་གང་ཚགས་ཡོད་རེད་ཞུས་ན། རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་ཆེ་བའི་ཞལ་ཆེམས་གསལ་པོ་ཆགས་ཚར་བ་རེད། ང་ཚོས་གང་ཞིག་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་བློ་དང་མ་ཐུན་པ་འདུག་ཅེས་ཡར་ལན་ནས་ཡར་ལན་བྱེད་དགོས་རྒྱ་ཡོད་མ་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་གང་བཤད་པ་དེ་སྒྲ་ཇི་བཞིན་པ་ཁས་ལེན་ན་འགྲིག་གི་ཡོད་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་ང་ལ་དམིགས་བསལ་གྱིས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱ་མེད། དེ་ནས་གོས་ཚོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་རེད། ཐད་ཀར་ཚོགས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱ་མི་འདུག་ དེ་ལ་ཡོངས་སུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། འོན་ཀྱང་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་ཁས་ཤེས་ཤེག་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། རྒྱ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེར་ན། འདི་སྔོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཞེ་པ་བྱུབ་པའི་རྗེས་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལྷས་གང་ཞིག་གསུངས་པ་རེད། དེས་གཙོ་བ་ལས་བན་པ་མི་འདུག་ཅེས་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཁྲབ་ནས་འགྲོ་སོང། རྗེས་ལ་བཤད་ཡོང་དུས་དེ་ཚོ་ང་རང་ཚོའི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་སྤྲིག་འཇུག་མཐོ་ཤེས་དེ་ཚོ་བརྒྱད་ནས་ཡོང་བསྡད་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཁ་སང་དེ་རིང་ང་ཚོ་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་རྒྱཅུ་པའི་ནང་ལ་སྟེབས་བསྡད་ཡོད་རེད། ཚོས་ཐོག་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཡང་དུས་རབས་དང་བསྟུན་ནས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློན་གཏེང་ཟབ་པོ་དེ་འདྲ་ཕེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་དུས་རབས་ཉིར་གཏོག་པའི་ཐོག་ལ་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་དབྱེ་ན་ལྟ་བ་ནས་ལམ་ལ་ལུང་ཕན་ཞུ་མ་ཐུབ་པར་ལྟག་སོང་བ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་རེད་ཆ་བ་ནས་བསམ་གྱི་མི་འདུག ཁ་སང་དེ་རིང་མི་རབས་གསར་

པ་དང་གཞིས་བྱེས་པོད་མི་གཉིས་ཀའི་བསམ་བློ་བཏང་ནས་རེ་བ་རྒྱག་ས་དེ་མི་ཡིས་གཅིག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བསམ་བློ་གཏོང་གི་ཡོད་རེད་དྲན་གྱི་ཡོད། སྐབས་རེར་ཚོར་སྣང་ཡ་མཚན་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་འདུག ཁོན་ཀྱང་རང་གི་ལྷ་སྣང་ལ་སྐབས་རེར་ལྷས་གཅིག་ཟེར་གྱི་འདུག་ལབ་ན་ལག་པ་འཕྱི་ས་སྣབས་བདེ་པོ་འདྲ་མེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་འགན་དེ་སོ་སོས་འཚུར་མི་དགོས་པར་ལྷའི་གསུང་རེད་ཅེས་ལབ་ཚོག་གི་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་སྣབས་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པའི་ནང་ལ་ཆབ་སྲིད་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱེད་དུ་འགྲོ་དུས་ཚད་གཏོང་ཚམ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་དམ། དགོས་པ་དང་ཕན་ཐོགས་གཏོང་ཚམ་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཏན་པ་ཚོ་ལ་བཤད་རྒྱ་ཞིག་ཡོད་རེད། རྒྱ་མི་ཡོང་བའི་སྐབས་ལ་གཏོར་མ་བཏྲུབ་ནས་ས་ཆ་འགལ་ཞིག་ལ་བཟའ་རྒྱ་ལས་གཏོར་མ་མང་བ་བཏྲུབ་པའི་སྣུང་དེ་འདྲ་ཡང་བཤད་རྒྱ་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་དེའི་གཟུགས་བརྙན་དེ་ཚོ་ང་ཚོ་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་པའི་གཏེར་ཟབ་ཤོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཡིན་མིན་ངས་མི་ཤེས། གཅིག་བྱས་ན་དེ་འདྲ་ཡོད་སྲིད། ཡིན་ནའང་མདོར་བསྡུས་ན་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་འཛོན་ཡང་རུང་། མ་འཛིན་ཡང་རུང་། ཆོར་ཡང་འདུ། མ་ཆོར་ཡང་འདུ། མི་ཡི་འགན་དེ་མི་ཡིས་འཚུར་དགོས་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་གཅོ་འདོན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་རྒྱ་དེ་ཡིན་མ་གཏོགས། ལྷ་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་སྐྱབས་འཛུག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡི་མེད་ཀྱང་། མི་ཡི་འགན་དེ་མི་ཡིས་འཚུར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡི་ཡོད།

ཆོས་གཅོ་སྒྲིན་པ་ཆེ་རིང་མཆོག་ནས།

སྒྲོ་འཐུས་གསེར་རྡ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལག་ས། ཏོག་ཙམ་མཚམས་འཛིན་རོགས་གནང། ཟླ་བ་ཆོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཌའི་བར་གསེང་ཡིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་གྱི་ཐུན་གཉིས་པ།

ཆོས་གཅོ་སྒྲིན་པ་ཆེ་རིང་མཆོག་ནས།

སྒྲོ་འཐུས་གསེར་རྡ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལག་ས། ཟླ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང།

སྒྲོ་འཐུས་གསེར་རྡ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལག་ས་ནས།

དབལ་ལྷན་ཆོགས་གཅོ་མཚོག ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུས་པའི་གནད་དོན་དེ་དེ་ག་རང་ལ་མཇུག་རྫོགས་པ་ཡིན། མ་འོངས་པའི་ཚར་གང་ལྟར་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་རྩ་དོན་གཅོ་བོ་དེ་མིས་སྣྲོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་གཞི་རྩ་འཛིན་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད། གལ་སྲིད་དེ་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ་དེས་གང་ཞིག་མཚོན་གྱི་ཡོད་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན།

མ་འོངས་པར་རང་ལུས་མེར་སྲེག་མཚམས་འཛིན་དགོས་དེས་ཤེག་ཡིན་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དུ་གྱུར་ཡོད་པ་རེད། ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མེད་པ་ཟེར་དུས་དེ་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ཚང་མར་གོ་འགྲོ་བ་ཞིག་རེད། དེས་ན་དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་རྩལ་འདོན་བྱས་ནས། གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཁྲབ་བསྒྲགས་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞེ་ཡིན་སྟམ་པའི་ཚོར་སྣང་བྱང་བ་ཞུས་པ་ཡིན།

དེ་ནས་དོན་ཚན་གཉིས་པ་དེའི་སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁས་ཤེག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་ཞེས་བརྗོད་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར། གསར་དུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་འགོ་འཁྲིད་ཚོས་ལག་བསྟར་དོན་

འཁྱོལ་གྱིས་བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཟེར་བ་དེ་རེད། ང་ཚོའི་འདིའི་ནང་དུ་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་གྱི་ཐོག་ནས་དང་། གཉིས་སྒྲན་དབྱ་མའི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་རྟེག་མེལ་དགོས་པ་ང་ཚོས་ནན་བརྩོད་བྱེད་གྱི་ཡིན་ཞེས་གསུངས་འདུག ཇི་བཤད་སྟངས་གཅིག་བྱས་ན་ལོ་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཅིག་དང་། ཡང་བཤད་སྟངས་གཅིག་བྱས་ན་ལོ་བཞི་བཅུ་མ་ཟིན་ཙམ་གྱི་གནས་སྟངས་རེད། མང་པོ་ཞིག་བཤད་པ་རེད་ལ། བཤད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདུ། དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགྲིག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡི་མེད། ཡིན་ཡང་འདིར་ང་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་ལངས་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུ་མཁན་གྱི་གང་ཟག་དེའི་ངོས་ནས། དེའི་རྒྱོན་དེ་སོ་སོ་སྒེར་ངོས་ཀྱི་ལྟ་སྟངས་ལྟར་ན་འགྲིག་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ནམ་ཡང་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། དེ་གསལ་པོ་གསལ་རྒྱང་བྱས་ཏེ་མ་ཞུས་ན་ཡང་གནད་འགག་ཁར་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ནས། དེ་རིང་ཁ་སང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་ཁོར་ཡུག་གི་དབང་གིས། དམ་བཅའ་དང་བཏགས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་ཡོད་གི་འདུ། དེས་ན་སེམས་ལ་དྲན་པ་དེ་དང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ནམ་རྒྱུན་དྲན་བསྟད་པ་དེ་འདྲ་ཡིན། དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་རེད་ཀྱང་། དཔྱ་སྐབས་སུ་བབས་མེད་པས། བརྗེད་གཞི་གཞན་དག་གི་སྐང་ལ་ཞུ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་དང་། གོ་སྐབས་འཚོལ་གྱི་ཡིན། ཕལ་ཆེར་དས་བཤད་རྒྱ་དེ་དང་འོས་འཚམ་གྱི་བརྗེད་གཞི་དེ་འདྲ་ཡོད་པའི་རེ་བ་ཡོད། མདོར་ན་དེའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་མི་ལོ་བཞི་བཅུ་མ་ཟིན་ཙམ་ལ་རེ་བ་བརྒྱབས་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ནས་བརྩེས་ནས་ལོ་བཞི་བཅུ་ཆགས་གྲབས་ཡོད་རེད། ༡༩༨༩ ནས་བརྩེས་ཀྱང་གང་ལྟར་སྲུས་ཅུ་བརྒལ་ཟིན་པ་རེད། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་མི་རིགས་ཤིག་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ཚུངས་ཚོད་པའི་དུས་སྲུ། ཐབས་ཤེས་རབས་དང་རིམ་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཡང་། ཆབ་སྲིད་དང་འཐབ་ཚོད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུ། དེ་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིར་ཡང་བསམ་ཚུལ་འདུ་མེན་མང་པོ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཡོང་བ་དེ་ཚོ་མང་མོས་དང་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གྲོས་བསྡུར་བྱས་ནས། ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བཙུགས་པ་ཡིན་རྒྱ་རེད་སྟམ་པའི་ཡིད་ཆེས་དང་། རེ་བ་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བ་ལྟ་འདིར་ཤོད་མཁན་ཀྱི་གང་ཟག་འདི་ལ་མཚོན་ན། བཅན་བྱོལ་ལ་སྒེའབས་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལོ་རྒྱུན་རིང་པོ་ཕྱི་ཟིན་པའི་གནས་སྐབས་ཤིག་རེད་འདུ། མ་ཡིང་སྟོན་ནས་ཡིད་ཆེས་དང་། རེ་བ་དེ་འདྲ་ཞིག་བཏུབ་ཟེར་ན། ང་ཚོས་རང་དབང་ལུང་པ་ཞེས་ཤོད་སྟོད་པ་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་གོ་བ་ལེན་གྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚོ་བོད་ནང་ནས་ལུང་པ་ཞེ་ན། ང་ཚོ་འདི་ནས་འགྲོ་ཚོགས་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ཟ་ཚོགས་གྱི་ཡོད་པ་དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ལ་ང་ཚོས་གོ་བ་ལེན་གྱི་མེད། དེའི་གོ་བ་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་གོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། མང་གཅོའི་རང་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་ལུང་པ་ཞེས་ཤོད་ཐོད་སྟོད་པ་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་གོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ང་ཚོ་བོད་ནང་ནས་ལུང་པ་ཞེ་ན། ང་ཚོ་འདི་ནས་འགྲོ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཟ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོ་ཡོ་ཤས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞེ་ན། ང་ཚོ་ཡོ་ཤས་ཀྱི་ཡོ་ཡོད་ཀ་ཤ་ཡ་ཡ་ཡ། ང་ཚོ་ཡ་ཡ

བྱེད་དགོས་པ་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་། དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གནད་འགག་ཅིག་ཁ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་། ཁ་ནས་ལམ་དབུ་མ་བཤད་ཀྱང་འདུ། དེ་མིན་པའི་རང་བཅན་སོགས་བཤད་ཀྱང་འདུ། མཐར་ཐུག་གི་འབབ་ས་དེ་ང་ཚོའི་མི་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡིན་པ་ཞེག་ལ། བསམ་བློ་གཏོང་ཐུབ་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་རེད་བསམ་པ་དེ་འདུ་ཏན་གྱི་ཡོད། དེ་མ་གཏོགས་དེང་མང་ཚོག་འགའས་ཤིག་བཤད་པ་ཅམ་གྱིས། དཀའ་ངལ་གང་འདུ་ཞིག་འཐད་ཀྱི་ཡོད་དམ་སྙམ་པའི་དོགས་པ་དེ་འདའི་འོག་ལ་སྤོད་མཁན་ཞིག་མིན། དེས་ན་དེ་ཚོ་ཚང་མ་དོན་གྱི་འབབ་ས་ཞིག་ལ་འབབ་དགོས་ཀྱི་རེད་སྙམ་པའི་རེ་བ་རྒྱག་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཅིག་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་མཚན་དེ་ལ་བཏེན་ནས་ཚོག་གསལ་པོ་གཅིག་གནད་འགག་ཆེན་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། གལ་སྲིད་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་དེ། ང་ལྟ་ང་ཚོས་འདིར་འགོད་སྐུལ་ཞུས་པ་བཞིན་རྒྱ་ནག་ཞུང་གི་ས་གཞི་ཆགས་ཡོད། ང་ལྟ་ང་ཚོའི་སྙན་པོ་མང་པོ་ཞིག་གསུང་མཁན་གྱི་རྣམ་པ་ལྟན་རྒྱས་མང་པོ་ཞིག་དང། ང་ཚོའི་སྲོ་ཚོགས་ཀ་ས་གང་དུ་ཡང་ཡོད་རེད། ཕྱི་ལོག་གི་ཕྱག་ཁྲེར་མང་པོ་བསྟན་མཁན་ཡང་ཡོད་རེད་ལ། དེ་བཞིན་གནས་འདིའི་ལུང་པའི་ནང་དུ་ཁ་དབང་རྒྱ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་ཡོད་མཁན་ཡང་ཡོད་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་གསུང་སྟོད་པ་མ་གཏོགས་ཀ་ཚོད་ཅིག་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་མི་ཤེས། ཡིན་ནའང་ཕེབས་པའི་རེ་བ་དེ་རྒྱ་གི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོའི་གྲས་དེ་ཚོ་གལ་སྲིད་ཕེབས་ས་ཞིག་བཙོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་སུས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་སྐད་ཆ་དེ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་ཡག་པོ་འདུག་སྙམ་པ་དེ་གནད་འགག་ཅིག་རེད། ཁོང་ཡུག་དང་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ཤིག་འོས་འཚམ་ཡོད་དམ་མེད། སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ཤིག་བཤད་ས་དེར་མ་ཐོག་པར་ང་རང་ཚོའི་ནང་ལ་འཁོར་བསྡད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཡང་ཡོད་གྱི་འདུག་ཅེ། ཁ་ཤས་ཤིག་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་ཡག་ཅེས། ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་ཁ་ཞེ་ཆ་ཅ་ཅ་ཚོའི་ནང་ལ་འཁོར་བསྡད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཡང་ཡོད་གྱི་འདུག ཁ་འདར་ཐུར་བའི་ཆ་ནས་བཤད་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག་སྟེ། གང་ལྟར་གང་དྲན་པ་དེ་བཤད་རྒྱ་རེད། ཁ་གང་དུ་འཁོར་གྱི་ཡོད་ཀྱང་འཁོར་རྒྱ་རེད་མ་གཏོགས། ཁ་ལས་འཕྲོས་པའི་པར་འཕེན་དང་ཚུར་འཕེན་གང་ཡང་བྱེད་རྒྱ་མེད། གནས་སྟངས་དེ་རེད།

མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་ང་ལྟའི་ང་ཚོའི་འགོད་སྐུལ་དེའི་ནང་ལ་ཞུས་ཡོད་རེད་ལ། གང་འཚམ་ཀྱིས་མང་པོ་གསུངས་ཡོད་རེད། འདི་ཚོ་གནད་འགག་ཡིན་རྒྱ་རེད། དེའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་ལམ་ཁ་ཞེག་རག་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་དང་ཆིག་སྒྲིལ་ཞེས་པ་མང་པོ་ཞིག་གོ་བསྡད་པ་རེད། དེས་ན་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་དངོས་གནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ལྟའི་གནས་བབ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་སྟེར་ཡི་ཡོད་རེད། གང་འདྲ་ཞིག་ང་ཚོས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མའི་ཐོག་ནས་སྐབས་རེར་ཏ་གོ་རྒྱ་ཞིག་མི་འདུག་སྟེ། ཡིན་ཡང་ང་ཚོར་རེ་བ་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད། ངས་ད་ལྟ་བཤད་པའི་རྟེས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཚང་མ་ཚོར་སྟང་རེད། ཕྱི་ར་བཏང་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཚོར་སྟང་བཤད་ན་འགྲེག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད་གསུངས་ན་འགྲེག་གི་ཡོད་མེད་མི་ཤེས་ཏེ། འགྲེག་གི་མེད་ཀྱང་བཤད་ཚར་བ་རེད། ཡིན་རྒྱ་དེ་ཚོར་སྟང་རེད། ཚོར་སྟང་རང་ཡིན། ཏ་རམ་ས་ལར་བསྡད་ནས་ལོ་བཅུ་དྲུག་ནས་བཅུ་བདུན་ལ་འགྲེ་ཡི་ཡོད་པས། གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་དོ་སྟང་ཆེན་པོ་བྱས་ནས་བསྡད་པའི་ཚོར་སྟང་དེ་རེད། དེས་ན་ང་ཚོས་ལམ་ཁ་དེ་འདྲ་ཞིག་རག་སོང་ན། གཏོད་ཅིག་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ངས་མི་ཤེས། གང་ལྟར་ཕེབས་པའི་གོ་སྐབས་དེ་འདྲ་རག་ན། གོང་དུ་བཤད་པ་ནང་བཞིན་ཆགས་ཀྱི་རེད་སྙམ་ནས་དེ་འདྲ་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེ་མང་པོ་བཤད་ན་དུས་ཚོད་འགྲོ་བརླག་ལས་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མི་འདུག ཐུགས་སུ་བབས་པ་དེ་ལ་བཤད་རྒྱ་མེད།

དེ་ནས་དོན་ཚན་གསུམ་པ་དེའི་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་གྱིས་གང་ཡང་བཤད་དགོས་པ་མི་འདུག་ དེ་ཚོའི་གྲས་གོས་བསྡུར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། དེང་སང་ཅུ་ཡང་ཆེན་པོ་གོ་ཡི་མི་འདུག་ གང་ལྟར་ཡིན་པ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཏེ། རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱ་དང་། མཐའ་དོན་གྱི་གོས་ཆོད་དེ་ལ་དགག་བྱ་གང་ཡང་ཞུ་ཡི་མེད། དེ་རིང་ཞུ་རྒྱ་དེ་དེ་ནས་མཇུག་བསྡོམས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཆོགས་གཙོ་སྒྲིན་པ་ཆེ་རིང་མཆོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐང་ལཁགས།

སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐང་ལཁགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡ པ་གཞུང་འཛིལ་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྒྲིད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཚར་དེ་ལ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཆ་ཚང་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས། སོ་སོའི་བསམ་ཚུལ་ཁར་ཤས་ཤེག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཕ་བའི་བོད་ནང་གི་ང་དྲག་གི་གནས་སྟངས་དེ་ད་ལྟ་ཞེ་འཛིགས་སུ་མ་སོང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཉིན་རེ་ནས་ང་དྲག་ནས་དྲག་ཏུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤེག་ཆགས་བསྟད་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ངར་ཚོའི་ངོས་ནས་ཀྱང་བོད་ནང་གི་བོད་མི་དེ་ཚོར་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་ཚོར་དང་། ཁོང་ཅག་གིས་མྱངས་པའི་སྡུག་བསྟལ་དེ་དག་ང་ཚོས་འདིར་ཚོར་ནས་དེ་ལ་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྒྲིད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་འཛིགས་དགོས་པའི་གནས་སྐབས་ཤེག་ཆགས་བསྟད་ཡོད་པ་རེད།

དང་པོ་དེ་ང་རང་ཚོས་གཅེ་བྱེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་པ་དེ་དན་ཀྱི་འདུག ཕ་བའི་ཆ་ནས་བོད་དུ་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་དང་། དགེ་གཙོ། ཐུབ་ཚོད་ལ་སོགས་པ་གྲངས་མེད་པ་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་པ་རེད། བྱེ་བྲག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་དང་འཛེལ་བའི་གླ་བཀྲ་ཆེ་ནས། བ་ལྕའི་བར་དུ་མ་ཉེས་ཁག་གཡོགས་དང་། སྐྱག་ཕྲན་མང་པོ་ཞིག་བསྒྲིགས་ནས། རྒྱལ་སྤྱི་ཕྱི་ཕྱིངས་ཆ་ཁག་ལ་ལས་ཀ་གཅེ་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ནན་ཏན་གྱིས་བསྐྱར་ཞིབ་ཅིག་བྱེད་པའི་དུས་ལ་སྐེས་འདུག་སྣུམ་པ་དགེ་གྱི་འདུག ཕྱི་ནས་གི་སྐྱག་ཕྲན་དེ་དག་རིམ་པས་ཕྲན་ཀུབ་འཕྱད་ནས་ཡོང་གི་ འདུག དཔེར་ན། དང་པོ་གྲྭ་བཀྲ་ཆེ་ནས་བཟུང་མི་ལྟ་དྲུག་ཅིག་གི་མཚམས་སུ། རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཟེར་ན་གཅེ་རེད། མཐོང་མ་ཐུབ་པ་མ་ཟད་གོ་ཡང་མ་ཐུབ་ཟེར་ནས་བསྒྲགས་པ་རེད། བར་ལམ་ཞིག་ནས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཟེར་བ་དེ། གླང་པ་ཐང་པོ་མེད་པ། ནད་ཀྱི་དབང་གིས་སོ་སོ་ལ་ཚོར་ཤུགས་མེད་མཁན་དང་། རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད་ཅེས་སྐད་ཆ་བྱུང་བ་རེད། ཡང་བར་ལམ་ཞིག་ནས་བཅན་ཐུལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་གཙོ་བོར་བྱས་ཀྱི། ཕྱི་ལོག་ན་ཡོད་མཁན་དག་གི་བརྒྱུད་བསྐྱལ་རེད་ཅེས་དང་། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་བཅན་བསྐྱལ་རེད་ཅེས་བཤད་པ་རེད། དེའི་རྗེས་སུ་དཏུལ་ཀྱིས་ བསླུ་བྲིད་བྱས་ནས་དེ་འདྲ་མ་བྱུང་བ་དང་། བྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དོན་དག་གཞན་པ་ལ་ཁ་སྐྱར་བའི་ཐབས་ཤེས་ཤིག་འཐེན་ པ་རེད། དེའི་རྗེས་ནས་བཟའ་ཚང་མ་འཆམ་པ་སོགས་མང་པོ་ཞིག་ལ་རིགས་དབྱེ་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་དེ་རིང་ཡར་ མར་གང་ལ་འདེད་ཀྱང་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ནི། དེའི་ནང་མི་ཞིག་ལྟན་དུ་མེ་མདའི་ཁ་ནས་འཆི་དགོས་པ། དེ་འདྲའི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐོ་བཟང་དཀོན་མཆོག་ལ་སྲོག་ཁྲིམས་བཅད་ཡོད་རེད། སྲོལ་མ་སྐྱབས་ལ་ཡང་སྲོག་ ཁྲིམས་བཅད་ཡོད་རེད། དེས་གཅེ་མཆོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། མ་འོངས་པར་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་ཡོད་

ན། ནང་མི་གཅིག་གིས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བ་ཡིན་ན། ནང་མི་གཉིས་པ་དེ་མེ་མདའི་ཁ་ནས་འཆི་དགོས་པའི་བཤད་ལན་སྦྱོང་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཚང་མ་རྒྱ་ནག་གིས་བསྒྲིགས་པའི་སྐྱག་རྩེན་དང་། དྲང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་ལས་ཀ་ཞིག་ཡིན་པས། ང་རང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ལ་བཅེན་ནས་ཕྱིར་སྦྱོག་བྱེད་པ་དང་། གསལ་དུ་གཏོང་དགོས་པའི་ལས་དོན་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་སྙམ་གྱི་འདུག བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་སྡུག་བསལ་དང་། དགེ་གནོན་རྒྱོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོའི་ཞུམ་པ་མེད་པའི་སྙིང་སྟོབས་དེ་དང་། ཐོ་ཁོག ས་མས་ཤུགས། ང་རྒྱལ་དེ་དག་ཆ་ཚང་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོར་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་གོ་ཞིག་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ཁོ་རང་ཚོ་དཔལ་གོ་རེད། ཡིན་ནའང་ལག་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་ང་རང་ཚོ་ཡིན་རྒྱུ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོ་བོད་མི་ས་ཡ་རྒྱ་གི་འཐུས་ཚབ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱིའི་ལུང་པར་བྱོས་བྱོལ་དུ་འགྲོར་ནས། དའི་ནང་དང། དའི་ཕ་མ། ངའི་སྤུན་ཁེ། ངའི་མི་རིགས་ལ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་འབྱུང་གི་འདུག ཅེས་ཕྱིར་སྦྱོག་མཁན་ཀྱི་ལག་པ་དངོས་གནས་དེ་ང་རང་ཚོ་རེད། གལ་ཏེ་ང་ཚས་པའི་དཔལ་གོ་ཞིག་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ཡང། བློ་ངར་ལྟན་པའི་མཚོན་ཆ་ང་རང་ཚོ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེས་ན་བྱེ་བྲག་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་འདིའི་ཐོག ང་ལོའི་ལོ་འདིར་སྤར་ལས་ལྟག་པའི་འབད་བརྩོན་ཞིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད།

ང་ཚོས་བརྩོན་པ་བསྐྱེད་ནས་ལས་ཀ་དེ་འཕ་ཞིག་བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་རང་ཚོའི་ནུས་ཤུགས་དེ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སྦྱངས་དགོས་པ་དང་། མཐུན་ལམ་གཅིག་གྱུར་ཡོང་དགོས་པ། རྒོག་རྩ་གཅིག་སྒྲིལ་ཡོང་དགོས་པ་རང་ཉིད་ཀྱིས་གལ་ཆེན་དུ་མཐོང་གི་འདུག ཥ་བའི་ཆ་ནས་ང་རང་ཚོས་ཁོ་ར་མི་རྣང་བ་དང་། འཕྲུག་མི་ཉན་པ་དེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ་ཨགོང་པ་ཨམྲིཏས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ལྟ་དགོངས་དགྱུག་མི་རྣང་བ་དེ་གཙོ་བོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དག་པའི་སྦྱང་བ་ཅན་ཞིག་གི་ངོར་ཨ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་འཕགས་པ་སྦྱན་རས་གཟིགས་རེད་ལ། ལྟ་གསོན་པོ་ཞིག་རེད། ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་དཔྱད་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཕྲུལ་བ་མེད་པའི་ཐག་གཅོད་གཞི་ཡོད་པ་རེད། མ་དག་པ་ཚོའི་སྦྱངས་ངོར་ཡང་ཨ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་དཔལ་བོ་ཞིག་ཡིན་པ། ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱི་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་པ། མི་རིགས་ཀྱི་བདེན་མཐའ་སེལ་བའི་ཆེད་དུ། མི་ཚེ་གཅིག་ལ་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ནས། རྒྱལ་སྤྱི་འི་རང་བཞིན་གྱི་འགྲོ་སྐྱངས་དང་། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་མཐའ་དོན་གྱི་རྩ་དོན་འདི་སེལ་བའི་ཐབས་ལམ་ཡིན་ཡང་འདུ། གང་ལ་ཡང་མཁས་པ་ཆེ་ཤོས་དེ། ཨ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ང་ཚོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་གིས་ཨགོང་པ་མཆོག་ལས་ལྟག་བོད་མི་རིགས་ལ་ཤ་ཚ་སྙིང་ཞེན་ཡོད་མཁན་ཞིག་དང་། ཨགོང་པ་མཆོག་ལས་ལྟག་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རྩ་དོན་འབྲུབ་པའི་ཐབས་ལམ་འདིའི་ཐོག་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ཡོད་རྒྱ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་གཅིག་ཡིན།

དེས་ན་ཨགོང་པ་མཆོག་གི་ལྟ་དགོངས་དགྱུག་གཞིའི་ལས་ཀ་དེ་འཕ་མ་འོངས་པར་མ་བརྩམས་ན་ལེགས་པ་འདུག གཉིས་པ་དེ་ལ་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོའི་མངོན་འདོད་དང་། ང་རང་ཚོར་གཏེར་ཆད་མཐོན་པོ་ཞིག་བྱས་པ་དེ། དཔལ་རྒྱ་མི་གཏོང་བ། ང་རང་ཚོར་ཡིད་ཆེས་དེ་བརླག་པའི་ཉེན་ཞིག་ཡར་ཆེ། ཁོ་རང་ཚོ་ལག་པ་མེད་པའི་དཔལ་གོ་ཞིག་བྱས་ནས་སྟོད་པ་ལས། ཁོང་ཚོས་ཀྱང་གང་ཡང་འཇོན་གྱི་མ་རེད་སྙམ་གྱི་འདུག དེས་ན་ཁོ་རང་ཚོའི་མངོན་འདོད་དེ་གཙོར་བཟུང་གིས། ཁོ་ཚོའི་སྙིང་སྟོབས་དང་། མི་རིགས་ཀྱི་རྩ་དོན་ཆེད་དུ་ང་རྒྱལ་རང་བཞིན་གྱིས་འཕྲུར་བའི་བློ་ཁོག་དང་འབྲེལ། ང་རང་ཚོས་ཁོང་ཚོའི་ལག་པ་བྱེད་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།

རྒྱ་ནག་གིས་མང་པོ་ཞིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རེད། བཅན་བྱོལ་སྒྲོ་ཚོགས་ཟེར་བ་དེ་ཁ་བྱལ་བ་རེད་དང་། རྒྱ་མི་ཁ་བྱལ་དུ་གཏོང་མཁན་རེད། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོ་མགོ་སྐོར་གཏོང་མཁན་རེད། ཁོ་ཚོར་ངན་སྐྱལ་དང་བཅན་སྐྱལ་བྱེད་

མཁན་རེད། ཅེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་རྒྱ་མི་སྟེ་རྒྱ་གྱང་ཁྲན་གྱིས་བཤད་པ་རེད། རྒྱ་གྱང་ཁྲན་གྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ཤེག་རེད། ང་ལྟ་སྟེ་ཁག་ཅིག་དང་སྲིད་འཛིན་ཞིག ཕྱིད་དབང་ཞིག ཡང་ན་མངའ་ཁྱལ་ཅིག་དང་། གྲལ་རིམ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་འདོད་ཚོ་དང་། དགོས་མཁོ་སྐོང་བའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ལ། རྒྱ་མིས་ཆབ་སྲིད་ཅེས་པར་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གྲལ་རིམ་ཞིག་གིས་གྲལ་རིམ་གཞན་ཞིག་ལ་གཅིག་གཅིག་བྱེད་པ་དང་། གྲལ་རིམ་གཞན་ཞིག་གི་སྒང་ལ་འབྲུད་པའི་ཐབས་ལམ་དེ་ལ་ཆབ་སྲིད་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། དེས་ན་ཁོ་རང་ཚོས་ཆབ་སྲིད་དེ་འཇལ་སྒྲིག་གི་ཡོད་རྒྱ་རེད། དེ་ང་རང་ཚོ་ཞེད་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཨཐའི་ཏོན་ངས་ཀ་རེ་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཅེ་ན། ལས་འགྱུལ་སྟེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ལྟ་བར་དུ་ཁ་ཅམ་གྱིས་ལས་འགྱུལ་བསྒྲུབས་སོང་ཟེར་ནས་ཞུ་ཡི་མེད། འབད་བརྩོན་ཆེན་པོས་ལས་འགྱུལ་རབས་དང་རིམ་པ་སྟེལ་ཡོད་པ་རེད་ལ། གྲུབ་འབྲས་ཀྱང་རབས་དང་རིམ་པ་ཐོན་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་འདི་ལས་ལྟག་ཅིག་ང་རང་ཚོ་དུས་དང་རྒྱས་པ་ཀུན་ཏུ་གྲང་མོར་འགྱུར་མི་རྣུང་བར་ཚ་པོ་བྱས་ནས་སྟོད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཅེས་པ་དེ་ངའི་མཐའ་མའི་རེ་བ་དེ་ཡིན། དེ་ནས་ཆུ་ཚོད་མང་པོ་བཀག་གི་མིན། རྗེས་ལ་གོ་སྐབས་གནང་ཚོགས་པ་ཞུ།

ཚོགས་གཙོ་སྟེན་པ་ཚེ་རིང་མཚོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བློ་བཟང་སྟན་གྲགས་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བློ་བཟང་སྟན་གྲགས་ལགས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་འཚར་འདི་ཏ་ཅང་གལ་ཆེན་དུ་སོང་ཚོག་འགའ་ཤས་ཤེག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། སྤྱི་ར་བཏང་ཙ་བའི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་ཚོད་གྲོས་འཚར་འདི་ཚོག་དོན་གང་ཐད་ནས། ཏ་ལས་པའི་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡིན། སྤྱི་ར་བཏང་པོད་ནང་གི་ཇ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཟེར་དུས་ཕྱོགས་མང་པོ་ཞེག་དང་། རྣམ་གྲངས་མང་པོ་ཞེག་དང་། དེ་འད�eའི་ཐོག་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན་པས། ཚོག་གཅིག་གཉིས་ཤེག་གིས་དེ་དང་འདི་ཞེས་རྒྱན་མཐུད་ནས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱ་ཞིག་ཡི་འདུག་སྟེ། ཡིན་ཡང་ཙ་བའི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠། དང་ ༢༠༠ཅ ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ། བོད་ནང་གི་རྒྱལ་གཅེས་དབལ་པོ་དང་དབལ་མོ་མི་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ཐམ་པས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བའི་གནས་སྟངས་དེའི་འབྱུང་རྒྱུན་ཙ་བ་དེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཁོར་འཁྱལ་དང་དེ་ཡོ་བསྲང་མ་བྱས་པའི་ཐོག་ལ། གདུག་རྩུབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་རབས་དང་རིམ་པ། དབུས་གཞུང་གིས་བཀོད་ཁྲབ་བཏང་བ་དང་། ས་གནས་ནས་དེ་ལས་ལྟག་པའི་གདུག་རྩུབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་སྦྱག་སྟོང་མནར་གཅོད་གཏོང་རྒྱུའི་ལས་གཞི་ཞིག་ཐུ་མ་ཐུད་ནས་འགྲོ་བཞིན་པས། ཙ་དོན་གཙོ་བོ་དེ་རྒྱ་ནག་གི་ཁོར་འཁྱལ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། གྲོས་འཚར་གྱི་ནང་དུ་ཡང་དེ་བཞིན་འགོད་འདུག རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བས་མཚོན་རྒྱལ་གཅེས་དབལ་པོ་དབལ་མོ་ཚོས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བའི་རྒྱུ་རྒྱེན་དེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཁོར་འཁྱལ་དང་། གདུག་རྩུབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་རིམ་པ། དབུས་གཞུང་གིས་བཀོད་ཁྲབ་བཏང་བ་དང་། ཁ་ཅིག་ནས་ཁ་ལས་ལྟག་པའི་ཁ་ཏོ་ཀ་ཁ་ཤས་ཀ་ཡིན་ལ། ཁ་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཐུ་མ་ཐུད་ནས་གསལ་པོ་བཟོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ང་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཐུ་མ་ཐུད་ནས་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་དེ་ཏ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་འདུག དེ་བཞིན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་ཀྱིས་

གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གྱི་གསུང་འཕྲིན་ནང་བང། དེ་བཞིན་གཟོས་འཚར་ནང་དུ་ཡང་འགོད་འདུག དེ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག ཆུ་མཐུན་ནས་དེ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས། དེ་གཅིག་ཕུ་འདོད་བྱུང།

དེའི་ནང་ནས་ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོས་གསལ་འདོན་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ལ། སྐད་ཡིག་གི་ཐོག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སློབ་གསོའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས། གྲངས་ཁྱད་མི་རིགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་བཟུང་བ་དེ། གྲངས་ཁྱད་མི་རིགས་ཀྱི་བསམ་བློ་དེ་རྒྱ་ནག་ཅན་དུ་བསྡུར་རྒྱུར་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོ་དང། ངན་བྱུས་ཀྱི་འཐབ་ཆོད་དེ། གཏིང་རིང་པོ་ཞིག་ཡིན་པས། དེའི་ཐོག་ལ་གཅིག་གཅིག་གཉིས་གཉིས་བྱས་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་དང། བོད་ནང་དུ་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པོས་མཏུན་དུ་ཐོན་ནས། སློབ་ཕྲུག་དང་དགེ་རྒན་མཉམ་དུ་སྒྲུ། དེའི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མཉམ་དུ་ཐོན་པའི་གླུ་པའི་སྒྲ་ཆོགས་དང་སྐད་སེར་མཉམ་འདུས་ཀྱིས་སྟན་ཞུའི་ཡི་གེ་དབུས་གཞུང་ལ་ཕུལ་བ་དང། ས་གནས་ཀྱི་གཞུང་ལ་ཕུལ་བ། དེ་འདྲའི་འབད་བརྩོན་རབས་དང་རིམ་པ་བྱས་འདུག ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡའི་ཆར་རྒྱ་ནག་གིས་མ་གསན་པར། སློབ་གླ་ཁག་གི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དམར་གསོད་གཏོང་རྒྱའི་ལས་གཞི་ཞིག་འགོ་བཙུགས་ནས་འགྲོ་བཞིན་པར་ཐུགས་སྟང་ཆེན་པོ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་གཅིག་ཕུ་འདོད་བྱུང།

དེ་བཞིན་ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་འབྲེད་པའི་ཁྱད་ཚོས་གཙོ་བོ་དེ། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དེ་ཡིན་པས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཁྱེམས་ནང་དུ། གསལ་བའི་ཚོས་དང་རང་མོས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་ཇི་བཞིན་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་གྱི་མེད་པས། ཉེ་ལམ་ནས་དགོན་པ་ཁག་གི་ནང་དུའང་དམ་ཏག་གི་སྲིད་བྱུས་ཆེ་རུ་བཏང་བ་དེ། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་དུ་མང་ཐག་ཚོད་ཅིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་མཁེས་པ་ཡང་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དུས་འགོར་དབང་ཆེན་དངོས་གཞིའི་སྒྲབས་སུ་མཚམས་འཛིག་བྱེད་དགོས་པ་དང། དེ་བཞིན་དགོན་པ་ཕན་ཚུན་ལ་འགྲོ་བསྐྱོད་རང་དབང་མེད་པ། མ་ཟད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགོ་ཁྲིད་པའི་འོག་ལ། ཚོས་དང་རང་དབང་གི་སྲིད་བྱུས་དེ་ཅུ་ལས་པའི་ཡག་པོ་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཡོང་ཐབས་སུ་ཟླུན་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ལྷའི་ཆ་ལ་ང་ཚོས་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འདས་པའི་ཚེ་རྒྱས་སུ་ཡོད་པའི་ལྷར་ཡོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ལམ་ལུགས་དེ་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་གསལ་པོ་རེད། དཔེར་ན། འཛིན་གྲྭའི་བརྒྱུད་རིམ་ཆ་ཚང་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ། ཐ་ན་དགེ་བཤེས་ཀྱི་གཏོང་སྐོ་གཏོང་རྒྱའི་ལམ་ལུགས་ཆུན་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ། ལྷ་རམས་པ་དང་ཚོགས་རམས་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བཤེས་གཏོང་བ་སོགས་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་དེ་གསལ་ཐུགས་ཚོད་ཅིག་ཡོད་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཚོས་ལུགས་དང་མོས་རང་དབང་གི་སྲིད་བྱུས་དེ་ཅུ་ལས་པ་ཡོད་ཅེས་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེ་གཟུགས་བརྙན་ཙམ་གྱིས་རྒྱ་མ་མང་པོ་ཞིག་ལན་སྟོན་བྱེད་བསྟད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ང་ཚོས་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་དེ་ཅུ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང།

དེ་བཞིན་ཁོར་ཡུག་གི་སྐོར་ལ་དཔལ་ལྡའི་གཟོས་འཚར་གྱི་ནང་དུ་འགོད་པ་གཞིར་བཟུང་གིས། རྒོ་རྡེ་པ་ལམ་གྱི་གཏེར་ཁ་སྟོག་པ་དང། དེའི་ཐད་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ངོ་རྟོལ་བྱས་པ། དེའི་ཐོག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ག་རེ་བྱས་པ། དེ་ཚོ་ཚང་མ་རྒྱལ་སྲིའི་སྒང་ལ་གསལ་ཐག་ཚོད་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ང་ཚོས་ཡང་ནས་བསྐྱར་དུ་གྲེང་དགོས་པ་ཅུ་ཅང་གིས་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད།

དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐད་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གྱོང་ཁྲིར་ཅན་དུ་བསྐྱར་རྒྱ་དང། འབྲོག་པ་རོང་ལ་སྟོ་བའི་ལས་གཞི་དེའི་ཐོག་དབུས་གཞུང་ནས་དཔལ་འབྱོར་ས་གནས་ལ་བཏང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ། བོད་མི་

རིགས་ལ་མ་རགས་པ་ཅམ་དུ་མ་ཟད། ནང་ལོག་པ་ཀྱི་རྒྱ་མི་མང་པོ་ཞིག་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་དུ་གནས་སྤོར་བྱེད་པ་དང། དེའི་ཚེད་དུ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོར་གསལ་ཐག་ཚོད་ཅིག་རེད། དེ་ཡང་ང་ཚོས་ཡང་དང་བསྟུར་དུ་བཤད་དགོས་པ་ཞིག་རེད། གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་འདིའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཚོའི་རྣ་བར་སྐྱེ་ལ་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད།

དེ་ནས་དངོས་གཞིའི་གྲོས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་དོན་ཚན་གསུམ་འགོད་འདུག་ དེའི་བར་རིམ་དེ་ཚོ་ཅ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་ འདིའི་ནང་དུ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་དང་འཕེལ་ཐུགས་གསོའི་འཚམས་འདྲི་བྱེད་པ་དང། ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ཉེ་འབྲེལ་དེ་ཚོར་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ་རྣམས་འབས་གས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་རྟེས་སུ་བཟུང་ནས། ཐུར་ཡང་བོད་ཁ་བ་ཅན་ཀྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བ། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཅན་ཁྲིམས་འོག་བཀག་བསྐྱེལ་བྱས་ཡོད་པ་དེ་ཚོ། མཁྱོགས་ནས་སྡུར་དུ་གློད་གྲོལ་ཡོང་བའི་ཐུགས་སྟོན་ཞུས་འདུག

ང་ཚོས་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ་བོད་ནང་གི་སྐུ་སྲོག་ཤོར་བ་དང། དེ་དང་འབྲེལ་ནས་མང་པོ་ཞིག་བཅོན་འཇུག་བྱས་པ་དང། ཁྱུག་སྟོང་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་གཏོང་གི་ཡོད་པ། བྱེ་བྲག་པ་རེ་རེས་བཅོན་ཁང་གི་བརྒྱུད་རིམ་གྱི་སྐྱང་གཏམ་རེ་རེ་བགྱིས་པ་ཡིན་ནམ། ང་ཚོས་མི་གཅུ་ཤོར་ནས་སྟོད་མི་ཚུགས་པ། དེ་བཞིན་དུ་བཅོན་ཁང་ནང་དུ་དེ་འདའི་ཁྱུག་ཟློ་ཁང་ནང་ཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཤེས་དགོས་པ་དང། ཚོར་བའི་ཐོག་ཏུ་ལེན་དགོས་པ་ཅ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚོ་བཅན་བྱོལ་དུ་ཡིན་ནའང་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐུ་ངན་མཚོད་འབྱུལ་རྟེས་ལུས་མ་ཐེབས་པ་བྱས་ཏེ། ཐུ་མཐུད་ནས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བསྟུགས་བརྟོར་ཞུ་ཤོས་པ་ཞིག་རེད། མ་ཟད་གཞི་རིམ་གྱི་དགོན་པ་གླ་ཚང་ཁག་གི་ནང་དུ་ཡིན་ནའང། ཅ་ཅང་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕྱིན་ཡོད་རེད། ས་སོའི་སྒྲུན་དང་གཉེན་ཉེ་འདས་གསོན་གང་འདྲ་ཞིག་དགོན་པ་གླ་ཚང་གི་ནང་དུ་ཡིན་ནའང། ཤེས་ཤུ་ཤ་ཚད་པའི་ཚོས་བརྒྱུད་ཟློ་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་ཞབས་བད་བརྟན་པ་དང། རིས་ལུ་མ་ཚད་པའི་ཚོས་བརྒྱུད་ཟློ་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་ཞབས་བད་བརྟན་པ། གཉིས་པ་དེ་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་ཤིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་སྲོག་དོར་བ་དང། དེའི་ཆེད་དུ་བཅོན་འཇུག ཁྱུག་སྟོང་མནར་གཅོད་ཕྱིན་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་ལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་སེམས་ཤོག་བྱ་མང་པོ་ཞིག་དེའི་ཐོག་ཏུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་མཁྱེན་དགོས་པ་ཞིག་རེད། ང་ཚོས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོས་ཤོག་བྱ་མང་པོ་ཞིག་དེའི་ཐོག་ཏུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་མཁྱེན་དགོས་པ་ཞིག་རེད། རིས་ལུ་མ་ཚད་པའི་ཚོས་ཕྱེ་ཁག་གི་ནང་དུ་དེ་གཅིག་དང། ཚོས་ཕྱེ་ཁག་ཏུ་གནད་ཡོད་ཀྱི་མཁན་པོ་དང་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོས། མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སློབ་གནང་བའི་སྐབས་ལུ། གཅུས་ཡིན་ནའང་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉིས་བྱེད་དགོས་པའི་སེམས་ཤུགས་ལྟར། ཁོང་ནང་གི་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་ཚོད་སེམས་དང། ཕྱི་ཁོ་ཕྱོགས། ཐོག་ཁང་འདི་ཚོར་བསམ་ཐོག་ཁང་ནས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་དགོས་པའི་སྐུལ་ལྟག་དེ་གནང་གི་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ཡང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་འདི་བརྒྱུད་ནས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱིས་མཁྱེན་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཅེས་ཤུ་འདོད་བྱུང།

དེ་ནས་གསུམ་པའི་ནང་དུ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་གཙོས་པའི་རྒྱལ་ཕྱི་འི་ཁིད་གཤུང་ཁག་དང། གྲོས་ཚོགས། ཚོགས་སྟེ་ཁག་ མི་སྣེར་བཅས་ནས་བོད་ནང་གི་ཇ་དཔག་གནས་སྟངས་དང། བོད་མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་དང། རྒྱབ་སྐྱོར་ཀྱི་གྲོས་ཚོད་བཞག་པ་སོགས་ཞེས་བཀའ་གནང་འདུག ངེ་གཱ་རང་རེད། ང་ཚོས་གཤུང་འབྲེལ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང། རྒྱལ་ཕྱི་འི་ཐོག་ལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་གནང་ནས་གཤུང་དང། གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི། དེ་བཞིན་བདེན་པ་སྐྱོང་མཁན་གྱི་མི་སྣེར། ལོ་ལྷ་ཚན་འདིའི་ནང་དུ་དེ་དག་ལ་ཐུག་འཕད་བྱེད་པའི་འབད་བརྩོན་རབས་དང་རིམ་པ་བྱས་ཡོད་པ་

རེད། ལྷག་པར་དུ་ལོ་གཉིས་འདིའི་ནང་དུ་གནང་བ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལོ་རྒྱས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ནང་དུ་གནས་ཀྱི་རེད། བོད་ནང་གི་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གིས་མ་འོངས་པར་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ། ང་ཚོར་ལས་བདའ་མི་བྱེད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་མཁྱེན་དགོས་པ་ཞིག་རེད། དེ་བཞིན་མི་སྒེར་པ་དེ་འདྲ་ཡིས་ཀྱང་མ་བསྐུལ་དང་བློངས་ཀྱི་ཐོག་ནས། བོད་ནང་གི་ཨ་དགེ་གནས་སྟངས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆེན་པོ་སྟོན་མཁན་ཁག་ཅིག་ཀྱང་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམ་ཚང་གཞིས་རིས་མཉམ་འཕྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་དུ་ཞུ་གཏུག་བྱེད་པའི་ལས་འགྱུལ་སྟེལ་བ་དང་། མི་རེ་ཟུང་གིས་ལྷག་ཆ་བསྐོར་ནས་སྐོར་བསྐྱོད་བྱས་པའི་ལས་འགྱུལ། དེ་བཞིན་ཡིག་ཆ་འགྲེམ་སྟེལ་བྱེད་པ། མེ་འཁོར་འབབ་ཚུགས་དང་མཐའ་གྲངས་འགོར་ཆེ་ས་དག་ཏུ་བོད་ནང་གི་ཨ་དགེ་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ཡིག་ཆའི་ཐོག་ནས་འགྲེམ་སྟེལ་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ། མི་ཁཤས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་རང་བཞིན་གྱིས་བོད་ནང་གི་ཨ་དགེ་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ཁུག་མའི་ནང་དུ་ཁྱེར་ནས། མི་ཚོར་རེ་རེ་སྣང་ཐབས་བྱེད་པ། དེ་འདྲའི་ཐོག་བོད་དོན་ཁྲབ་བསྐྲགས་བྱེད་པ་དང་། བདེན་རྒྱབ་ཡོང་བའི་རེ་བ་དང་གསོལ་འདེབས་བྱས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ལའང་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བའི་གསུང་འཕྲིན་གནས་ཡོད་ཀྱི་ཡོད། ཁ་ཅིག་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཐུགས་ཁ་ཤས་ཡིན་ནའང་། གང་ཐུབ་ཅི་ནུས་ཀྱིས་གཞུང་དང་། ཀོས་ཚོགས། མི་མང་ཚང་མས་གང་ལ་གང་འཚམ་དང་། གང་ལ་གང་ལྟོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་རབས་དང་རིམ་པ་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་གལ་ཆེ་བ་དེ་འདིའི་འབྲེང་རྩ་གཙོ་བོ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཡིན་པས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མེས་འཚོགས་མེར་གཏུགས་སམ་གཙོང་གཏུག་གིས་འབྲེལ་བ་ཞིག་མ་བྱས་པ་ཡིན་ནན། རྒྱང་ནས་འཐབ་རེ་བྱེད་པ་དང་། ཆོད་པ་བརྒྱབ་པ་ཅམ་ཀྱིས་ཡོང་གི་མེད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་གསལ་པོ་རེད། དེས་ན་ང་ཚོས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱང་སྲིད་བྱས་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་ཤིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པས། དབུ་མའི་ལམ་ལས་ལྷག་པའི་སྐད་ཆ་བཤད་པའི་མ་མཚམས་ཤིག་མེད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད། སྲིད་བྱས་གཞན་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མེ་འཚོགས་མེར་གཏུགས་སམ་ཐད་སོར་འབྲེལ་བ་ཡོང་རྒྱ་ཞིག་ཏུ་ཁ་ཅིག་ཁག་པོ་རེད། ང་ཚོ་གཉིས་པན་ཀྱི་ལྷ་བྱད་དང་ལངས་ཕྱོགས་སྲིད་བྱས་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་ཤིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པས། དམའ་མཐར་ཡང་སྐད་ཆ་བཤད་པའི་གོ་སྐབས་ཤིག་རགས་གི་ཡོད་པས། དེ་གནད་སར་འཛིན་དགོས་པ་དེ་ཁ་ཅིར་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་ཡོད། ལྷག་པར་ནས་རྒྱུན་སོ་སོའི་བསམ་བློར་བོད་ནང་གི་ཨ་དགེ་གི་གནས་སྟངས་རྣམ་གྲངས་མང་པོ་དང་། ཞིབ་ཚགས་པོའི་རང་བཞིན་ཅན་དེ་ཚོ་ཚད་ལྡན་གྱི་ཡིག་ཆའི་ཐོག་གསོག་སྒྲུབ་དང་། བཟློན་འཕྲིན་འགོར་ཐག་གི་ཐོག་ལ་བཟོས་ནས། གཞུང་གི་ངོས་ནས་ཕྱི་ལོར་ཏེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གཞུང་ཚབ་ཏུ་མ་སྟེབས་ཀྱང་། ཡུ་ཚུགས་ཀྱིས་འབྲལ་དགོས་པ་དང་། རྒྱལ་སྟྲི་འི་ཐོག་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་བརྒྱད་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ད་ལྟའི་འགོ་ཁྲིད་གསར་པ་ཚོའི་ལག་ཏུ་འདྲོར་ཐབས་བྱེད་དགོས་པར། འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་མེད་དམ་སྣམ་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག

ང་ཚོས་ཡིག་ཐོག་ནས་བརྒྱད་ལམ་ཁག་ལ་བཏང་བ་ཅམ་མ་ཡིན་པར། ལན་ཡོང་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཕར་བཏང་ན་ཆུང་ངུང་པར་ཞིག་མེད་དམ་སྣམ་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་གོང་དུ་ཕྱག་སྟེལ་ཞིག་གིས་ཀྱང་གསུངས་སོང་། གལ་གནད་ཆེ་བའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་འགོ་འགྲུར་འདིའི་ནང་ལ་ཅ་སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་ཕམ་མི་འབྱུང་བའི་ཐབས་ཤེས་དེ། གང་ཅིའི་ཐད་ནས་བསྟན་དགོས་པ་རེད་ཅེས་པ་དེ། ཆ་ཅང་གི་གལ་གནད་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་སོང་།

ཆོས་ཟབ་སར་བདུད་ཟབ་པ་དེ་དངོས་འབྲེལ་ཡིན་པས། དཔལ་ལྡན་ཚར་ལས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ཆོས་ཕྱོགས་རྒྱང་བའི་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་པའི་སྒྲུབ་འདིར། ཟླ་བ་རེ་རེ་བཞིན་ཐུ་མཐུན་ནས་ཉིན་དང་མཚན་དུ་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་མཛད་འཕྲིན་རབས་དང་རིམ་པ་རྒྱལ་སྲིད་ནང་དང། རྒྱ་གར་ནང་ཚང་མར་སྐྱོང་གི་ཡོད་པ་དང། བསྐྱང་འཚར་གྱ་ཆོད་ཅིག་ཡོད་པ། ང་ཆོའི་བློར་མི་གཡོང་བ་དང། ཐོས་མི་བཟོད་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་དུས། ཚབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡོ་འཁྱོམ་མེད་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས་པ་དེ། དཔལ་ལྡན་ང་ཆོའི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའི་ལས་འགན་ཞིག་ཡིན་པས། དུས་ནས་དུས་སུ་སྲོ་ཆོགས་སུ་རྣ་བ་གཏོང་དགོས་པ་དང། མི་གཅིག་བལྟ་དགོས་ཤེང་སྟང་ཆུང་བྱེད་མི་རྣང་བ་དེ་ཅི་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང།

ང་ཆོའི་རྩ་དོན་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྟོན་དུ་སྤྲོངས་ཚ་འདིའི་སྟེང་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། གལ་ཆེ་བའི་གྲོས་ཆོད་དེ་འདྲ་གཞུང་གི་ཐོག་ནས་མར་བསྟམ་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ལ་དྭགས་ཁུལ་ལ་བཀའ་སློབ་གནང་བ་འདི་ཆོའི་གྲས་དེ་སྟོན་ལ་བསྟྲུབ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན། ང་ལྟ་ཡིན་ཡང་ལ་དྭགས་ཁུལ་ལ་བཀའ་སློབ་ཕེབས་པ་དང། ས་ལྷ་ལྷ་ར་ལ་བཀའ་སློབ་ཕེབས་པ། པོ་བྲང་དུ་བཀའ་སློབ་ཕེབས་པ། འདི་ཆོའི་གནས་སྟངས་དེ་ང་ཆོས་འཐུས་ཤོར་བ་དང། སྐབས་རེར་ང་ཆོས་གང་ཐུབ་བྱས་ཀྱང་བདུད་ཟབ་པའི་བྱེད་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་སྟོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། འོན་ཀྱང་ང་ཆོས་བསྟྲུབ་ཐུབ་པ་ཞིག་གང་ཞད་ནས་སྟྲུབ་དགོས་པ་དང། སྔ་ས་ནས་དེ་འདྲ་མི་ཡོང་བར་འགོག་དགོས་པ་དེ་ཅི་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ལ། སྲོ་ཆོགས་སུ་ལྷོད་འཛིགས་པོ་བཟོ་དགོས་པ་ཅི་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང།

སྲོ་ར་བཅང་རྩ་བའི་ཚ་ནས་བོད་ནང་གི་ཇ་དྲག་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐད་ལ་རྒྱལ་སྲིད་ཐོག་ཞུ་གཏུགས་བྱེད་པ་དང། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་ཞུང་དང་ཐད་ཀར་འཐབ་རྩོད་བྱེད་པ། ང་ཆོ་ནང་ཁུལ་གྱིས་དེའི་ཐོག་ལ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ། ང་ལྟའི་གཞུང་གི་འཛིན་སྐྱོང་གི་ངོས་ནས་ཅུར་ཐག་གནང་གི་འདུག་ཅེས་ག་དུས་ཡིན་ཡང་ས་གནས་ལ་གཏམ་བཤད་གནང་གི་ཡོད་ལ། ངོས་འཛིན་ཡང་དེ་བཞིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཡིན་ཡང་ང་ཆོའི་འགན་འཛིན་སྟངས་ལས་ལྷི་ཀ་ཞིག་དང། ལྷག་མདུན་གྱི་སྐུ་དབང་དེ་མར་གནང་ཞིན་པས། སྐུ་དབང་སྟངས་ལས་ལྷི་ཀ་དང། ཁོར་ཡུག་གི་ཡོ་འཁྱོམ་དེའི་འོག་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གཡོ་ཏུས་མང་པོ་འགྲོ་བསྐྱོད་ཀྱི་འོག་ཏུ། ང་ཆོས་སྟངས་ལྷག་རིག་པ་སྒྲིམ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤེག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པས། སྟངས་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་གནང་དགོས་པའི་གསོལ་འདེབ་བས་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་བཤད་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང།

ཆོགས་གཙོ་སྲིན་པ་ཆེ་རིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་ཡིན། ཤི་ཡིན་དུས་སྐད་མ་བཅུ་ལས་མ་བརྒལ་བའི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྲོ་འཐུས་ཤར་གྲིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས།

སྲོ་འཐུས་ཤར་གྲིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡ པ་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཚར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་དང། ཆབ་གཅིག་དེ་རིང་གི་གྲོས་ཆོད་དེ་ར་དཔལ་ཕྱག་སྒྲལ་སྲོ་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གི་གསུངས་སོང། སྟར་དང་མི་འདྲ་བའི་གསལ་པོ་

ཞེ་པོ་ཞིག་དང་བང་རིམ་མཚུངས་པོ། དངོས་གནས་ཡག་པོ་འདུག་བཅས་ཤུ་རྒྱ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དོན་ཚན་གསུམ་འདུག་ དང་པོ་འདི་རེ་འདུན་འཕྲ་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ གཉིས་པ་འདི་བསྒྲུར་བློས་ཤིག་རེད་འདུག་ གསུམ་པ་དེ་གཙོ་ཆེ་ཤོས་ལག་ལེན་ཞུ་དགོས་རེད་དམ། ང་ཚོའི་དགོས་འདུན་འདི་དབྱིན་རྡིའི་ནང་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ Action འདི་ཅ་ཅང་གསལ་པོ་འགོད་འདུག་ཅེས་ཤུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་འཕྲ་ཡིན་ན་དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་ལ་དཔག་པའི་ང་རང་ཚོས་གོས་པ་རྒྱག་གི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་འདུག དེའི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ནས་བོད་དོན་ཆེད་དམིགས་བསལ་ཏ་ཏྲག་གི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ཚོགས་སྒྲོང་ཡོང་བའི་འགོད་སྒྲལ་བསྒྲུར་ནན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན་ཞེས་འགོད་སྒྲལ་དེ་ཐོག་མར་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཐོག་ནས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་སྟེབས་པ་ཞིག་ང་རང་གིས་དྲན་གྱི་འདུག དཔེ་མི་སྲིད་ཡག་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡིན་ཞེ་ན། ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༢༩ པ་འདི་རྒྱ་བ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༥ ནས་འགོ་བཙུགས་ཀྱིས་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ཁ་སང་འཁོར་ཡོད་རེད། ད་དུང་ཚེས་ ༢᳀ བར་དུ་ཐུ་མཐུད་འགྲོ་རྒྱ་རེད། ད་ལྟ་བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་རིང་རྒྱལ་ཁབ་དབྱིན་ཡུལ་མཐུན་ཚོགས་གཙོས་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དྲུག་ཅམ་གྱིས་བོད་དོན་གྱི་གནད་དོན་དེ་བསྐྱངས་འདུག ཡིན་ནའང་ཚོགས་ཆུང་ཁོ་རང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཡིན་དུས། གནད་དོན་དེ་ཆ་ཚང་འགྲོ་བ་མི་དང་ཚོས་དད་རང་དབང་དང་སྣ་བརྗེད་རང་དབང་དེའི་ངོ་བོ་ཐོག་ནས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་འགོད་སྒྲལ་ཡར་སྟེབས་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཐུར་ང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེད་ནམ་རྒྱུན་དུ་ནས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་མ་གསུངས་མཁན་ Czech Republic ཀྱང་དེ་རིང་དེའི་ཐོག་བཀའ་མོལ་ནན་པོ་ཞིག་གནང་དུས་ཏན་ཏན་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་བོད་དོན་ཐོག་ངོ་སྤྲང་ཡོད་པ་དང། རྒྱལ་སྤྱི་འགྲེང་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་གོས་པ་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་འདི་ཏ་ཅང་གི་གསལ་པོ་རེད་འདུག དེ་བཞིན་རྒྱ་ ༧༠ ཚེས་ ༢༢ འདི་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་དོ་སྤྲང་བྱེད་དགོས་རྒྱ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ལོ་བཞིའི་རྗེས་ལ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་བམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་འབབ་དང་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་སྟན་ཐོ་ཞིག་ཕུལ་རྒྱ་རེད། དབྱིན་རྡིའི་ནང་ཡིན་ན་ Universal Periodic Review ཟེར་ནས་འདི་ ༢᳀᳀᳇ རྒྱ་ ༧༠ པའི་ཚེས་ ༢༢ འདི་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། Germany འདྲ་པོ་ཞིག་ཡིན་ན། ཁ་སང་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་རྒྱ་ནག་ཐོག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས་ཞིབ་ཕྲ་དེ་ང་ཚོ་ UPR གྱི་བསྒྲུར་ཞིབ་སྐབས་ལ་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཞེས་འགོད་འདུག ཏྲས་ཅང་ང་ཚོ་ཚང་མས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ལ་ཚོགས་ཆུང་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། ཚོགས་མིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོའི་གནང་ཕྱོགས་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོས་དོ་སྤྲང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་རིང་ལྷ་བུ་ཡིན་ན་གྲོས་ཚོད་ནང་དུའང་རེ་འདུན་གསལ་པོ་ཞིག་སྟེངས་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ངས་ང་ཚོའི་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གོས་པ་ཞིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡིན་ནའང་བློ་ལྡན་ཞིག་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་འགྲོ་བ་མིའི་གནད་དོན་གཅིག་བུ་ཞིག་ལ་ལྷག་པ་ཡིན་ན་དེ་འགྲེག་གི་ཡོད་མ་རེད། གང་ལ་ཞེ་ན། འགོ་བཙུགས་པའི་སྒེབས་ནས་དེ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཤ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད། Political Crisis ང་རང་ལྷ་བུར་མཚོན་ན། ཅ་ཅང་གསལ་པོ་ཞིག་ཏུ་དུས་ཆགས་སོང་ཞུས་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༢᳀ ཉིན་དེར་ BBC རྒྱལ་ཡོངས་ལས་རིམ་ཞུ་དགོས་རེད། World Service ཡིས་ Program Have your say? ཞེས་དེ་འདྲ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་གནང་སོང། སྐབས་དེར་ང་རང་བལྟ་རྒྱ་བྱུང་སོང། འདི་ཏ་རེ་བྱས་ནས་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་ཏཱོ་ལྷམ་སྐུ་ Navi Pillay

སྒྲབས་དེ་དུས་སྐུ་མཚོན་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ཏི་ཨ་རིམ་བས་ཤུགས་ཆེ་ Syria ཐོག་ཏི་ཨ་སྒེབས་ཀྱི་འདུག་ཀྱང། ཡིན་ནའང་ཏི་ཨ་སྐུལ་མཁན་གཅིག་གིས་བོད་དོན་ཐོག་ལ་ལྟག་པར་དུ་སྐུ་ལུས་མེ་མཆོད་ཕུལ་རྒྱའི་གནས་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཏི་ཨ་ཞིག་ཏིས་གནང་དུས། ལྷམ་སྐུ་ Navi Pillay མཆོག་གིས་ཀ་རེ་གསུངས་སོང་ཞུས་ན། བོད་པ་ཚོ་མི་རིད། འགྲོ་བ་མི་རིད། འཛམ་བུ་གླིང་ཚང་མས་ཁོ་རང་ཚོར་དོ་སྣང་ཡོད་རེད། ཐོག་མར་ང་ཚོས་ཀ་རེ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན་ཞུས་ན། སྐུ་མཉྫིན་བོད་པ་ཚོ་ཉིན་ཚབས་ཆེ་བའི་ཕྱག་ལས་འདི་མ་གནང་རོགས་ཞེས་འདི་ང་ཚོས་འགོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། སོ་སོའི་རང་སྲོག་དོར་རྒྱའི་ཕྱག་ལས་འདི་མ་གནང་རོགས་གནང། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་ངས་ནས། ཡང་ནས་ཡང་དུ་རྒྱ་ནཱ་ལ་གནས་ཆུལ་འདི་དང་གནས་སྟངས་འདི་རྟོགས་ཞེས་གནང་རོགས་གཏིས་ཞེས་འགོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད། ཞུས་པ་ནང་བཞིན་དང་ལྟའི་ཆར་རེ་བ་ཐུན་བུ་ཞིག་འདུག ཡིན་ནའང་དལ་ལྟའི་ཆར་མཉམ་འཛེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱ་ནཱ་ཀ་ཞིག་ཏུ་ཁ་ཤས་བཅུ་གཉིས་ཙམ་ཞིག་ང་ཚོ་ཡོང་ཚོག་པ་ཞུ། རྒྱ་ནཱ་དང་བོད་ལ་ཡོང་ཚོག་པ་ཞུ་ཞེས་རེ་འདུན་ཞུས་པ་འདི་ང་ལྟའི་ཆར་ཡ་ལན་མིན་འདུག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་ལྟའི་ཆར་ཁོང་གིས་ཀ་རེ་གསུང་གི་འདུག་ཞུས་ན། ང་ལ་ཤོག་ལབ་ཀྱི་འདུག ཏྲས་ཙང་དས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་དེ་ཚོར་ཕྱིན་ནས་མེག་བལ་རྒྱ་ཡིན། གང་ལྟར་དེར་ནས་རྒྱན་དང་མེ་འཇལ་བའི་ང་རང་གིས་དོ་སྣང་བྱེད་རྒྱར་གཅིག་ཏྲས་ན་ང་རང་དོགས་པ་ཆ་དགས་པ་ཡིན་ཀྱི་རེད། གཅིག་ཀ་རེ་གསུང་གི་འདུག་ཟེར་ན། དབྱི་བ་ཕྱེ་རྒྱ་ཞིག་འདུག ཕ་བའི་གནས་ཆུལ་འདི་ཡུན་རིང་བོར་གནས་པའི་གནས་ཆུལ་ཞིག་རེད་འདུག ཏྲས་ཙང་དེའི་ཐོག་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གདོང་ལེན་དགོས་འདུག དབྱིན་རྒྱད་ཐོག་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ Political Solution འདི་དགོས་འདུག ཡིན་ནའང་ང་རང་གི་དོ་སྣང་བྱེད་པ་འདི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རེད་ཅེས་དང་ Human Rights རེད། ངས་དོ་སྣང་བྱེད་རྒྱབས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་དགོན་རིགས་རྒྱ་ནཱ་ལ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་ནའང་རེད། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་བླ་ ༥ པའི་ནང་དུ་ France ཡི་སྲིད་འཛིན་མཆོག་པེ་ཅིང་ལ་ཕེབས་པ་དང་། ཁོ་རང་ཞེ་ཅན་ཕིང་མཇལ་བ་ནུབ་ཐྲོག་པའི་སྲིད་འཛིན་ཐོག་མ་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། སྒྲབས་དེ་དུས་ཁོང་གིས་བོད་དོན་གླིང་སྨོང་བྱས་ཡོད། ང་ཚོ་བོད་མི་མང་སྲྱ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཁོང་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཕྱག་ཏིས་ཤེག་ཕྱལ་འདུག ཁེར་ཁ་ཁ་ཁག་དོན་གླིང་སྨོང་བྱས་པ་རེད་དེ། ང་ཚོས་རིམ་པས་བལ་ཡུལ་ལ། ཨ་རི་ཡིན་ནའང་རེད། ཆ་ ༧ པའི་ནང་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་པེ་ཅིང་ལ་ཡོད་པའི་གཞུང་ཚབ་ Gary Locke ལྷ་བུ་མཚོན་ན། བོད་རང་སྐྱོང་ལྷོངས་ལྷག་པར་དུ་ལྷ་སར་ཉིན་གསུམ་ཙམ་ཕེབས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོ་དེ་འཕྲེ་རེ་རེ་སྐྱེབ་པའི་རྟེས་སུ་བཀའ་མོལ་ཚང་མ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བ་ཞིག་གསུང་གི་འདུག་མ་གཏུགས། བ་ལྟ་ Syria ཐོག་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ངོ་བོ་ཁྱེད་བའི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཁག་དེ་ཚོའི་མཉམ་སྡེབ་ཀྱི་ངོ་བོ་དེ་ང་ཚོ་བོད་དོན་ཐོག་སྒྲེབས་ཡོད་རེད་དམ་ཞེ་ན། སྒྲེབས་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ང་ཚོ་ཚང་མས་དོ་སྣང་བྱས་ན་མ་གཏུགས། རིམ་པས་བོད་ཀྱི་གནས་ཆུལ་འདི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་ཆུལ་འདི་བྱས། ལྷག་པར་དུ་དེ་རིང་ཁ་ཤང་ཉིན་ཁ་ཁ་ཚགས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན། ང་ཚོ་ Syria གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་རྒྱལ་སྲིའི་ནང་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་སྟངས་ལ་བལྟ་བ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནཱ་གཞུང་དཀའ་ངལ་སེལ་མཁན་གྱི་འགན་ཁྱེད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཁག་ནང་གི་གཙོ་བོ་ཞིག་ཚགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ཉེ་བའི་ཆ་ལ་རྒྱ་ནཱ་གཞུང་རང་གིས་ Syria ཐོག་ལ་ང་ཚོས་དམ་པོ་བྱ་རྒྱ་མིན་འདུག གཞོན་ཕྱག་གྱི་ལས་ཀ་ཡོ་ལ། ཁོ་ལོ་ལ་གྱི་ལས་ཀ་ཡ་ལན་མིན་འདུག ཁོ་ལ་ལ་ཁ་ཤས་ཀ་ཚོས་དཀའ་ངལ་གསང་དགོས་འདུག་ཅེས་བརྗོད་ཡོད། འོན་ཀྱང་གསུང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁོ་རང་ནང་ལ་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་རེད། བོད་ནང་ལོགས་དང་རྒྱ་ནཱ་ནང་དུ་འདི་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་གིས་དགག་པ་བསྒྲོན་གྱི་ཡོད་

མ་རེད། དེ་བཞིན་ཉེ་བའི་ཆ་ལ་ནང་ཚོས་བདག་གཉེར་བྱེད་མཁན་དེའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཡིན་པ་ནང་བཞིན། ལྷག་པར་དུ་བལ་ཡུལ་ལྷམ་རྡེ་ནི་ཨ་སྨོར་དུང་ཐུང་བཞི་ Four Billion Dollars ཡི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུ་རྒྱ་གར་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་གསུང་གི་གསུང་གི་ལ། རྒྱ་ནག་གིས་འཚང་ཁ་རྒྱག་རྒྱ་ལ་སོགས་པ། དཔལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མཁས་པོ་སྣྲན་པོ་བྱས་ནས། ཁོ་རང་ཚོའི་ཐབས་བྱས་འཚར་གཞི་ལྟན་པར་དཔག་པའི་དཔལ་ཆར་ནོར་འཛིན་གྱི་གནང་གི་ཐར་གྱི་ཡོད་རེད། རིམ་པས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་འདི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ངོ་བོ་དེ་ནས་བརྒྱག་པ་བྱས། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རང་གི་ངོ་བོ་ཞིག་བསྟད་པ་ཡིན་ནམ། དཔལ་ Syria ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་ཕྱར་བྱ་མཉམ་འདེགས་ཐོག་ནས་ཨ་རི་ཡིན་ན་དམག་རྒྱག་རྒྱའི་བརྡ་ཞིག་བཏང་ཡོད་རེད། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་ཡིན་ནའང་རྫས་བེད་སྤྱོད་མི་གཏོང་རྒྱའི་ཆེད་ཚང་མས་མཉམ་དུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡར་སྐྱོར་མར་སྐྱོར་བྱས་པ་ནང་བཞིན། སྤྲོན་མ་ ༢༠༠༥ ནས་བྱས་ཏེ་བོད་ལ་སྒྲ་ལུས་མེ་མཚོད་ཕྱལ་རྒྱའི་གནས་ཚུལ་ཆགས། དཀར་བོད་མི་བརྒྱ། བརྒྱ་དང་བཅུ་དེ་འདྲ་ཆགས་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་རེ་འདུན་དེ་རང་ཞུས་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གཞུང་འབྲེལ་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རེད། ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་མེད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད། བྱས་ཙང་ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། ཆུ་བའི་ངས་མང་པོ་ཞིག་ཞུ་དགོས་པ་ཡོད་མ་རེད། ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་མགོ་འཚོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་ནམ་རྒྱུན་དུ་ང་རང་ཚོས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་ལ་གླེང་སྐྱོང་ཡོད་དུས། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་ཚུལ་ཙམ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོ་འདོད་ཟློ་ཁེངས་ནས་བཞུགས་རྒྱ་མིན་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། འདི་དངོས་གནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དཀའ་ངྲོག་ཞིག་ཡིན་ན། རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་མཉམ་འདེགས་ཐོག་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ལ་དཔག་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལམ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་སེལ་རྒྱའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་བྱེད་རྒྱུ། ང་ཚོས་ཆུ་མཐུད་ནས་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་པ་དང་། མ་འོངས་པར་འདི་དང་མཚུངས་པའི་གྲོས་ཚོད་གྲོས་འཚར་ཞིག་འདོན་རྒྱའི་རིགས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡིན། དེ་གར་ང་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྟེན་པ་ཆེ་རིང་མཚོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་གང་ས་ལྷ་མོ་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་གང་ས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ད་ལྟ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་ཚོད་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣།༥།༤ པ་ཚང་མའི་ནང་དོན་གྱི་ཆ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་རང་སྐེར་གྱི་ངོས་ནས་ཞུ་རྒྱ་གར་ཡོད་ཟེར་ན། བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་བཤད་ཡོང་དུས་ཚོར་བ་མེད་པ་ཆ་བ་ནས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག ཁང་ཡིན་ཟེར་ན། ཝོ་ཝོ་བོད་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ཙང། རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་དེ་ཞེ་བའི་ལས་འགུལ་ཡིན། གནས་སྟངས་ཚབས་ཆེན་པོ་རེད། དགེར་ན། རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་མཁན་དགོན་མཚོག་དབང་མོའི་ཁྲོ་གཡོ་ལ་མ་སྐྱབས་ཀྱིས་ཁོ་རང་གི་བཟའ་ཟླ་བས་པ་རེད་ཟེར་ནས། ཟླ་བཟང་དགོན་མཚོག་ལ་སྲོག་ཉིམས་བཅད་ཡོད། ད་ལྟའི་ཆར་གསོད་ཚོག་ཆོག་བྱས་ནས་བསྟད་ཡོད་རེད། ང་ཚོ་ཝོ་ཝོའི་གནས་སྟངས་ཡ་ང་བ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག ཆུ་ལ་སྤྱི་འོག་ལ་ཆ་བཞག་ན་དབྱིན་རྡིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་སྟེད་ཟློན་ཆེན་མཚོག་གིས་ཉེ་སྟོན་

སྲོག་ཁྲིམས་གཙོད་རྒྱ་དེ་ཕྱི་ར་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཟེར་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་གསར་ལམ་ཐོག་ཐོན་ཡོད་པ་མཐོང་སོང། ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁོང་གིས་དྲང་པོའི་སྐད་ཆ་གཅིག་བཤད་འདུག ངེའང་པོད་པ་ལ་བདེན་དོན་འདུག་གསུངས་པ་རེད། ཁ་ཙམ་གསུངས་པ་མ་ཡིན་པར་སྲོག་ཁྲིམས་ཕྱི་ར་འཛིན་གྱིས་གསུངས་འདུག་པར་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

གཉིས་པ་དེ། བོད་ནང་རྫ་སྟོད་མི་མང་ཚོའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་སྐོར་རྒྱ་ནག་གི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་རྒྱ་ཁྲིམས་སོགས་ཀྱི་དོན་ཚན་དང་མཐུན་པའི་ལས་འགྱལ་རེད། ང་ཚོས་བརྩི་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན་ཡང་དེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་བསྟད་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཚོགས་དོན་ནང་ལ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱ་དེ་རྫ་སྟོད་མི་མང་གིས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པར་རྒྱ་ནག་གིས་དམག་འགོར་ཆེན་དེ་འདྲ་དགོར་ནས་ཁོ་ཚོའི་ཐོག་དྲག་གནོན་བྱེད་པ་དང། འཛིན་བཟུང་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁྲིམས་འགལ་ལུགས་འགལ་དེ་འདྲ་བྱས་པ་རེད། གཞན་དབེ་མཚོན་ཞིག་ལ། ཟླ་མ་ཟླ་བ་རིན་པོ་ཆེས་རོང་པོ་ཚོས་རྒྱལ་གྱི་ཡང་སྲིད་སྐོར་ལ་༷རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་འབྲེལ་བ་འདུག་ཟེར་ནས་ནག་ཉེས་བཙུགས་འདུག ཚོས་ཀྱི་དོན་དག་སྐོར་ལ་༷རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བཀའ་འདྲི་མ་ཞུས་ན། སུ་ལ་ཞུ་དགོས་རེད། འདྲི་ས་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་མ་ཞུས་ན། སུ་ལ་ཞུ་དགོས་རེད། དེ་ཁྲིམས་གང་དང་འགལ་འདུག ཚོས་ཀྱི་དོན་དག་ཚོས་ཐོག་ཀྱི་ཐག་མེ་གཅོད་ན། དམར་ཟོག་ཚོས་མེད་རིང་ལུགས་སྣ་བ་ལ་སྐད་ཆ་བྱེད་པ་ཡིན་ན། དེ་ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་དངོས་འབྲེལ་ཆ་འགལ་འགྲོ་རྒྱའི་དོན་དག་རེད་འདུག གོང་དུ་བཀུར་འོས་ཕྱི་འཐུས་ཞིག་གིས་གསུངས་སོང། ང་ཚོས་ཀ་རེ་བྱེད་དགོས་རེད་ཟེར་ན། གྲོས་ཚོད་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པའི་ནང་ལ་དེ་འདྲ་ཞིག་གསུངས་འདུག རྒྱལ་ཕྱི་འཛིན་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཞིག། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འཛིན་མེད་བར་དངོས་ཡོད་འགྲེལ་བཤད་དང་རྫུན་ཕྲིག་ཟེར་དགོས་ཞུས་འདུག ང་ལྟའི་བར་དུ་རྒྱལ་ཕྱི་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱིས་འཛིན་མེད་བར་རྫུན་ཕྲིག་ཟེར་འདོད་ཅིག་བྱེད་ཡོད་དམ། ང་ཚོས་དངོས་འབྲེལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཚང་མ་ཅོ་གོ་ཡི་ཡོད་རེད། ཁྲིམས་མཐུན་ལུགས་མཐུན་ཡིན་པ། བདེན་པ་ང་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་དེ་མང་ཆེ་བས་ཅོ་གོ་ཡི་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་རང་ལུས་མེར་བསྡེགས་བཏང་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་འགྲོ་བ་མེའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ཏོག་ཙམ་འདུག་ཟེར་བ་ཟུར་ཙམ་ཞིག་གློང་འདུག་མ་གཏོགས། དབྱིན་ཇིའི་ཕྱི་སྲིད་ཟློན་ཆེན་ནང་བཞིན་སྲོག་ཁྲིམས་གཙོད་པ་དེ་ཕྱི་ར་འཛིན་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ད་ལྟའི་བར་དུ་རྒྱ་ནག་གི་དབང་ཤུགས་ཆེན་པོ་དེ་འཛེམས་ཐོན་བྱས་ནས་དྲང་པོ་བཤད་པ་ཡོངས་རྫོགས་བྱས་མ་སོང། དེ་རབ་ཟློ་ལམ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད། ང་ཚོས་ཀ་རེ་བྱེད་དགོས་རེད་ཟེར་ན། བཀའ་ཕྱི་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་རྒྱལ་ཕྱི་ཐོག་ཁྲིམས་ཀ་ཏུགས་བྱ་རྒྱའི་རེ་བསྐུལ་ཤུགས་ཆེན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ངས་དེ་སྟོན་ལའང་ངར་ཀི་ཚོར་བ་དང་སྨྲགས་བདེན་དོན་སྐོར་ཁྲིམས་ཀ་ཏུགས་བྱས་ན་བདེན་པ་དང་དཔང་པོ་ང་ཚོ་ལ་ཡོད། ང་ཚོར་དཔང་རྟགས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད།

ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་སྐོར་ཡུལ་ཁྲིམས་ལ་ཀ་ཏུགས་པའམ་ཁྲིམས་མཐུན་ལུགས་མཐུན་ཀྱི་ཐོག་ནས། རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་ལ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་དམག་ག་རེ་བྱས་ནས་ཀཏོང་གི་ཡོད། དག་གཞོན་ག་རེའི་ཆེད་དུ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་རེད། འཛིན་བཟུང་ག་རེ་བྱས་ནས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་བཅས་དྲི་བ་བཀོད་དགོས་ཀྱི་འདུག རྒྱལ་ཕྱི་འཛིན་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་སྟེ་ཚན་མི་འདུ་བ་ཡོད། འགྲོ་བ་མེའི་ཐོབ་ཐང་སྟེ་ཚན། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་སྟེ་ཚན། བུད་མེད་ཀྱི་སྐོར་སོགས་ལ་ཡང་ཁྲིམས་མཐུན་ལུགས་མཐུན་ཀྱི་སྟེ་ཚན་སྣ་ཚོགས་ཡོད། ང་ཚོའི་ཐོག་ནས་ཁྲིམས་ཀ་ཏུགས་མ་གནང་བ་ག་རེ་ཡིན་ནམ། དེ་ཚོའི་སྐོར་གྱི་དཔང་རྟགས་དང་རྒྱ་ཆ་ང་ཚོ་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་རེད། མདོར་ན། ལག་བསྟར་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱ་

ཡིན། ཁེ་དུས་སྒ་རྒྱ་མི་ཁོ་རང་ཚོའི་ནང་ལ་དབང་ཆ་འགྱན་རྩོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སྐྱེགས་བྱོ་བ་དེ་འདྲ་འགོ་བཙུགས་ནས། ད་ལྟ་བོད་ཞིའི་ལེའི་སྐོར་ལའི་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་ཕྱི་ལ་ཁྱིམས་བསྟན་གས་ཀྱི་གོ་རིམ་ཅམ་བལྟ་ཐུབ་པ་བཟོས་ཡོད་པ་ལྟར། གལ་ཏེ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་ཁྱིམས་འགལ་ལུགས་འགལ་གྱི་རྒྱུ་ཚ་ཕྱི་བསྟན་དགོས་པ་རེད། བཀའ་སྩལ་གཉིས་ནས་ཀ་རེ་བྱེད་རྒྱུ་འདུག་ཟེར་ན་ཁྱིམས་གཏན་བྱེད་རྒྱུ་འདུག ཀཱཥ་ཐབས་ལམ་གང་ཡང་མི་འདུག ང་རང་ལོ་འགའ་ཤས་ལ་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པའི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱས་པ་ཡིན། སྐད་འགོད་དང་ཁྲོམ་སྐོར་སོགས་བྱས་ནས་གྲྭབ་འབྲས་དམིགས་བསལ་ཀ་རེ་འཐོབ་ཡོད་མེད་ང་རང་སྣེར་ལ་གདེང་ཚོད་ཅིག་ཀྱང་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁྱིམས་གཏན་བྱ་རྒྱའི་སྐོར་དེ་ཕྱོགས་ Spain རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམས་ལ་གཏན་པའི་གང་ཟག་ཅིག་ཚོའི་ཚོགས་རའི་ནང་བཞུགས་ཡོད། ང་དངོས་འབྲེལ་ཁོང་ལ་མེམས་གཏེང་ནས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བས་བཙི་འཛིན་ཡོད། སོ་སོའི་ངོས་ནས་བྱང་བདེན་རྩོད་དགོས་དུས། ཁྱིམས་ཐོག་རང་ནས་མ་གཏོགས་རྩོད་སའི་ཡུལ་ཞིག་མི་འདུག ང་ཚོ་ཁྱིམས་བཟོའི་ལྷན་ཁང་དང་ཁྱིམས་ལ་བཙི་སྲུང་བྱེད་མཁན་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་རེད། མ་འོངས་པར་རྒྱལ་སྤྱི་འོག་ཁྱིམས་ཁང་འདྲ་མིན་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་གཏན་བྱ་རྒྱས་བྱེད་རོགས་གནང། ཁྱིམས་གཏན་བྱ་རྒྱས་བྱེད་རྒྱའི་དབང་རྒྱས་དང་བདེན་པ་ང་ཚོའི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཚང་མ་གཅིག་འགྲུར་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་གཏན་བྱ་རྒྱས་བྱེད་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སྦྱིན་པ་ཆེ་རིང་མཚོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་ཀཱཊ་ཡེ་ཥེས་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་ཀཱཊ་ཡེ་ཥེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྦྱོང་ཀྱི་བོས་ཚོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་དང་སྨྲས། བཀའ་མོལ་ཆོག་ཁཡས་ཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྔོན་དུ་བོད་ནང་ལ་བོད་མི་ ༡༩༥ ཅམ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བའི་རྒྱུན་བྱས་ནས་ཐུ་ཅན་ཞུ་བ་དང་སྨྲས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་མ་དགོས་པར་བསམས་ཀྱང་། གོས་ཚོད་འདི་མཐོང་སྐབས་ཆོག་ཁཡས་ཤིག་མི་བཤད་ཐབས་མེད་བྱུང་སོང་། ཁོང་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཞུ་རྒྱུས་མཚོན་པའི་ཆེད་དུ་གྲོན་གོས་ཀྱང་ཡོངས་རྫོགས་ནས་ཕ་ཡིན། མ་ཟད་དགེ་ལུགས་ཀྱང་ནས་གོ་འཕྲང་ཡོད། འདི་སྔོན་དུ་བཤད་པའི་ཐོག་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ང་ཚོ་གྲོས་ཚོད་དོན་ཚན་གསུམ་ཡོད་རེད། གྲོས་ཚོད་གྲོས་འཆར་དོན་ཚན་དང་པོ་དེ་འཕགས་པ་སྦྱན་རས་གཟིགས་ལ་གསོལ་འདེབས་དང་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་དང། གཉིས་པ། རྒྱ་ནག་གི་འགོ་འཛིན་ལ་འགོད་སྒྲུལ། གསུམ་པ་དེའི་ཐོག་ལ་རྒྱལ་སྤྱི་དང་མཉམ་སྦྱོལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་འགོད་སྒྲུལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རེད། དང་པོ་དང་གཉིས་པ་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། གསུམ་པ་དེའི་ཐོག་ལ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སྤྱི་བཏང་ཁབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རིག་པ་སྣ་བ་འགལ་ཁཡས་ཀྱིས་མཉམ་སྦྱོལ་རྒྱལ་ཚོགས་དེ་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཁཡས་དང་སྟོན་པས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལེད་སྤྱོད་བྱེད་སའི་སྟོངས་ཆ་ལས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་དངོས་འབྲེལ་རེད། དེ་འདྲའི་རིག་པ་སྣ་བ་ཡོད་བཞིན་དུ་མཉམ་སྦྱོལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་ཡ་ལན་བྱེད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ཁོང་ཕྱོགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་

མས་མཉམ་སྦྱོལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཞུ་གཏུགས་མི་བྱེད་ཐབས་མེད་ཚགས་བསྡད་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ མཉམ་སྦྱོལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་ཞུ་གཏུགས་དང་འགོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་ཚགས་ ཡོད་རེད། ལར་ནས་གོང་དུ་ཕྱག་སྦྱོལ་སྤྱི་འཐུས་ཞིག་གིས་གསུངས་སོང། སྔོན་མ་ Chechnya དང་ Syria ལ་གནད་ དོན་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་ Syria རྒྱལ་ཁབ་ནང་གཏོང་མིན་ལ་མ་ཡྱོས་པར་ཨ་རི་མཉམ་སྦྱོལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ ནས་ Syria ལ་ཕྱིན་ནས། དུག་རྫས་ཀྱི་རྫས་འཁུར་ཡོང་སྟེ་ཉམས་ཞིན་བྱས་ནས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྟོངས་ཆའི་ནང་ལ་གྲོས་ ཚོད་བཞག་སྟེ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པས་ཨ་རིའི་རྒྱབ་ཏུ་ལངས་ཏེ་དམག་རྒྱག་ཅིས་བྱས་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ན་ Syria གནས་སྟངས་ལས་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྤྱུག་པ་ཡོད་རེད། ཡིན་ཡང་བོད་ལ་གཅེ་བྱས་ནས་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ ལྷང་དྲངས་ནས་ཨ་རིས་གཙོ་ས་བའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁག་ལ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་འདུག Syria གནད་དོན་དེ་ནང་ལོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་གནད་དོན་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ དང་དངངས་སྣྲག་དང་དེའི་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ལོ་གཅིག་དང་གཉིས་མ་ རེད། ལོ་ལྷ་བཅུ་ལྔག་ཙམ་ཞིག་ཚགས་བསྡད་ཡོད་རེད། བོད་མི་རིགས་དང་སྐད་ཡིག་རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་རེད། བོད་མི་ རིགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་རྩ་མེད་སོང་བ་ཡིན་ན། བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གཅིག་བུ་ཚགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ཇི་མ་ལ་ ཡའི་རི་རྒྱུད་ཚང་མ་ཚགས་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚར་ལ་བོད་མ་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་འཛམ་གླིང་ ཡོངས་ལ་མཁོ་གནས་ཆེ་བའི་རིག་གཞུང་དེ་གནས་ཐུབ་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ལུང་འདྲེན་དང་བཅས་ནས་ཞུ་ ཀྱགས་བྱེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག གཞན་འདི་ལྟར་གྲོས་ཚོད་བཞག་པ་ཙམ་ཀྱིས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ རེད། དེའི་ཐོག་ལ་གྲོས་ཚོད་བཞག་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་བཀའ་སྩོ་གཉིས་ནས་མཉམ་སྦྱོལ་རྒྱལ་ཚོགས། ཨ་རི་དང་སྟོབས་ཆེན་ རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་ Syria གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་ལུང་འདྲེན་དང་བཅས་ཞུ་ཀྱགས་དང་སྟན་སེང་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་མེད་ དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གོང་དུ་ངས་རབས་ཙམ་ཞུས་པ་བཞིན་དང་པོ་དེ་སྨོན་འདུན་དང་གཉིས་པ་རྒྱ་ནག་དང་གསུམ་པ་རྒྱལ་སྤྱི་ རེད། ངའི་བསམ་པར་བཞི་པ་ཞིག་ཀྱང་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། མིའི་ལུང་ པ་ལ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བཞིན་པ་དང་། གོང་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཁ་བྱལ་ཏེ་ཡོད་པར་བརྟེན་ང་རང་ཚོའི་དཀའ་ངལ་དེ་རྒྱལ་སྤྱི་ དང་རྒྱ་ནག་བཅས་ལ་སྨོན་འདུན་བཅས་གང་བྱས་ཀྱང་རྩད་མ་བྱས་རྩད་མཐར་གོང་གི་ལས་ཀ་དེ་གོང་པས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན་གོས་ཚོད་གསུམ་ཀྱི་སྣང་ལ་བཞི་པ་ཞིག་བསྡན་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་གང་བྱེད་དགོས་མིན་དང་ང་ ཚོས་གང་བྱེད་ཐུབ་མིན་བཅས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཐོག་མར་འཐུས་མི་ར་ལངས་པའི་སྐབས་ཀྱི་དམ་ བཅའ་དང་སྡུ་མཐུད་ནས་རང་ཉིད་ཀྱིས་གང་བྱེད་ཐུབ་མིན། དེ་བཞིན་བཀའ་ཤག་དང་བཅས་ནས་གང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དེ་ ཚོ་ཚང་མ་གསལ་པོ་མ་བཟོས་པར། རྒྱ་ནག་དང་རྒྱལ་སྤྱི་ལ་ཞུས་པ་དང་། ལྷ་ཆུ་མ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ ས་ས་རང་ལ་དབྱན་སྐུལ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། རང་ཐོ་རང་ལ་ཕྱོགས་ཏུ་མ་ཐུར་ལབ་པ་ལྟར། ཞལ་ནས་སྟན་པོ་དང་ ཟླ་གོ་ཡག་པོ་བཤད་ཀྱང་། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ལ་ས་ས་ས་ཁས་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་ཞུ་དགེ་བྱེད་རྒྱུ་ཅ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ རེད། དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང་རང་ལུས་མེར་བསྟེགས་གཏོང་མཁན་བོད་མི་ ༡༩༥ ཙམ་མ་ཟད། བོད་མི་ས་ཡ་ གཅིག་དང་འབྲུམ་ཉི་ཤུ་དམར་གསོད་བཏང་བ་དེ་ཚོའི་རྣམ་ཤེས་ཀྱང་ང་ཚོའི་ཐོག་ལ་འགོར་མི་སྲིད་པ་མིན། དེ་འདྲ་སོང་ ཙང་ད་དུང་ཡང་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་གྲོས་ཚོད་བཞག་མ་བཞག་ཇི་ལྟར་རྩད། ས་ས་ཁི་ལས་ཀ་དེ་ས་ས་ས་བྱེད་རྒྱུ་གལ་

ཆེན་པོར་བཀྲ་རྒྱའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་འགོད་སྐུལ་ཞུ་བ་དང་སྒྲགས་ངས་འདིར་མཚམས་འཇོག་རྒྱ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སྒྲིན་པ་ཚེ་རིང་མཚོག་རས།

སྤྱི་འཐུས་ཀན་ཟླ་ཡེ་ཤེས་ལགས། ང་ལྟ་དོན་ཚན་བཞི་པ་ཞིག་བཞག་དགོས་རེད་གསུངས་དུས། ཁོས་ཚོད་རང་ད་ལྟ་སྟོན་གྲེང་ཐོག་བསྡུར་བཅོས་གང་ཡང་མེད་པ་ཡིན་ནི། ཁོས་ཚོད་རང་ཐོག་བཟོ་བཅོས་ཁྲོས་འཚར་ཞིག་བསྟན་པེས་རོགས་གནང་། སྤྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས།

དགལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཀཱུང་འདྲེ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ཁོས་ཚོད་ཁྲོས་འཚར་ཡིག་ཆ་ཞང་ ༤ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་ཚོགས་གཉིས་གསུམ་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། སྤྱི་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་འདི་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་ངོ་ཚབ་མཚོན་ཐུབ་མཁན་བོད་མི་འི་སྒྲིག་འཛུགས་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་བསྟད་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེའི་ནང་ནས་བསམ་ཚུལ་གང་གྲོང་པའི་ཐོག་ནས་མང་མོས་ཐག་གཅོད་བྱས་བཞག་པ་དེ་དག་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་ངོ་ཚབ་མཚོན་གྱི་ཡོད་དུས། དེ་རིང་གྲོས་ཚོད་འཛོག་གནང་རྒྱུ་དེ་འང་དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཡིན་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གྱི་ཏྲག་ཏྲག་མཚོན་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ང་ཚོས་ཐུག་ལས་ག་རེ་གནང་བ་ཡིན་ནའང། བོད་ཀྱི་དཀའ་ངྲོག་སེལ་རྒྱའི་ཕྱིར་ས་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཆགས་བསྟད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གནས་སྟངས་དེ་འང་ང་ཚོ་ཚང་མས་གསལ་པོ་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་རེད། གོང་དུ་བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མང་པོས་བཀའ་གནང་ཡོད་རེད། གང་ལྟར་འཛམ་བུ་གླིང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཆའི་ནང་དུ་འཁྲབ་སྟོན་པའི་ནང་ནས་འཁྲབ་སྟོན་པ་གལ་ཆེ་བ་གཅིག་རྒྱ་ནག་ཆགས་བསྟད་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ Syria གནས་ཚུལ་དེའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་རེད། Libya ནང་གི་གནས་ཚུལ་སྐབས་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་རེད། བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་འདྲ་ཆགས་བསྟད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་དེ་དག་ངོས་འཛིན་པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་གཏུགས་བྱེད་རྒྱ་སོགས་དེ་མཚུངས་ཤིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཆུ་ནག་ཕྱོགས་ནས་དེང་སང་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ས་གཞི་ལ་རེད། བོད་ནང་ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཆུ་ནག་ནང་དབལ་འབྱོར་གྱི་ནུས་ཤུགས་སོགས་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་འཛམ་བུ་གླིང་ཆུལ་ཁས་ཁག་གི་ཆུབ་སྐྱོར་ཐོབ་ཐབས་བྱ་རྒྱའི་ཤུགས་གཞོན་ཀ་ཚོད་ཆུ་ཀ་གི་ཡོད་རེད། Africa གླིང་ཆེན་ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ནའང། ལོ་བཅུའམ་ལྔའི་ནང་དུ་ཆུ་མི་མི་རྗོག་གཅིག་མཐོང་ས་མེད་བསྟད་ས་དེ་ཚོར་དེང་སང་ཆུ་མི་ཤོན་ཆེན་པོ་སྟེབས་བསྟད་ཡོད་རེད། ལྷང་པ་ཐལ་མོ་ཆེ་ལ་ཆུ་ནག་གི་དངོས་ཐོག་ཤུགས་ཆེན་པོ་སྟེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ལམ་ཁ་བཟོ་ཡི་ཡོད་རེད། ལམ་ཁ་བཟོ་བའི་སྐབས་སུ་ཆུ་ནག་གཞུང་གིས་གཅེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ལམ་ཁ་བཟོ་རྒྱའི་རོགས་རམ་སྦྱོང་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། རོགས་རམ་སྦྱང་བའི་ཞོར་དུ་ལམ་ཁར་ལས་ཀ་ལས་མཁན་དེ་དག་ཀྱང་ཆུ་མི་འཁྱེད་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་ཆུ་ནག་གིས་ནུས་ཤུགས་སྦྱོང་སྟངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཡོང་བསྟད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ང་རང་ཚོས་ངོས་འཛིན་པ་ཞིག་གནང་དགོས་རྒྱ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

ང་ཚོའི་གཞི་རྩའི་འཕགས་རྒྱུད་དེ། བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙེག་སེལ་རྒྱ་དང་། བཅན་བྱོལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་འདི་དག་པར་ལོག་དང་མ་ལོག ལོག་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ། འདིའི་གནད་དོན་འདི་ཚགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་རོས་གནས་དྲང་གནས་ཨ་སྒྲུབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་དུས་ནམ་གཞག་རྒྱུན་དུ་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། བོད་མི་མ་ཡ་ཏྲག་པོ་དེ་དག་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ནང་དུ་མི་རིགས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཚགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། སོ་སོའི་རིག་གཞུང་དང་གོམས་གཤིས་ཚང་མ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ལྷན་པའི་ཡུལ་ལུང་ཞིག་ཚགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཞིག་ད་ལྟ་འཇིགས་ལ་ཉེ་བའི་དུས་ཆོད་ཞིག་ཚགས་བསྡད་དུས། འདི་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱ་དེ་དག་འཛམ་བུ་གླིང་མི་མང་ལ་འགན་ཁུར་ཡོད་བསྡད་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་རེད། དེ་དག་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཚོས་གསེད་བཀོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། ད་དུང་ཡིན་ནའང་ཚོས་ཆུ་མཐུད་ནས་གནང་དགོས་རྒྱ་ཞིག་རེད་བསམ་པ་དྲན་གྱི་ཡོད། དེ་བཞིན་ང་ཚོའི་གདོང་ལེན་བྱེད་སྟངས་དེའང་བོད་ནང་ལོག་ལ་འཛམ་བུ་གླིང་གི་བོད་ཀྱི་གནས་ཆུལ་དེ་ཐོག་ལ་བལྟ་སྟངས། ལྟག་པར་དུ་ཨ་སྒྲུབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་རེད། བོད་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་བོད་མིའི་གནས་ཆུལ་རེད། དེ་དག་ལ་བལྟ་ཞིག་བྱེད་རྒྱ་དེ་ཉིན་མ་ ༣༧༥ རིང་། ཆུ་ཚོད་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་དུས་ཚོད་དེ་འདིའི་ཐོག་བཏང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་གཅེ་རེ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ནམ། ང་ཚོས་བོད་ནང་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཆུལ་རིགས་རྟོགས་ནས་འབད་བརྩོན་དང་བཅས་དེ་དག་བོད་མི་ཚོས་ཤེས་པ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག དེར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞིག་ཚགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག་དན། འདི་ང་ཚོའི་ལས་འགན་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད། གཞན་ཞིག་ནི་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འཕགས་རྩོད་བྱེད་མཁན་སྒྲིག་འཛུགས་ལྟེ་བ་ཞིག་ཚགས་བསྡད་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་བོད་པའི་དཀའ་རྙེག་དེ་ལྟེ་བར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་གནས་ཆུལ་ཤེས་ཐབས་བྱེད་པ་དང། དེ་བཞིན་འགྲོ་བ་མི་འི་ཐོབ་ཐང་རེད། ཚོས་དད་རང་མོས་རེད། ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས་རེད། དེ་དག་འཛམ་བུ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་འབྲེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདི་བོད་མི་གཅིག་པུའི་གནད་དོན་ཞིག་མ་རེད། བོད་ནང་གི་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས་དེ་དག་འཛམ་བུ་གླིང་ནང་གི་མི་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཙམ་ཞིག་ལ་ཕན་ནུས་བྱ་ཐུབ་རྒྱུའི་གནས་ཆུལ་ཞིག་ཚགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་དག་གི་ཐོག་ལ་ཤུགས་གཏོན་གཅིག་རྒྱ་ཁོ་ཆགས་ཀྱི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཡོད་ཙམ་ཡིན། ཡང་ན་ཁོ་ཚོ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འཕགས་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་རྒྱ་གཏོང་ཐབས་བྱེད་པ་དང། ལས་དོན་གང་ཡིན་རྩང་རྟོག་གཅིག་ཏུ་ཏྲེལ་ཐུབ་པ་བྱེད་རྒྱ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་འདུག་བྱན་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ང་རང་ཚོ་བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙེག་སེལ་ཐུབ་མཁན་དེ་ཨ་སྒྲུབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་མེད་པ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ལ་གནས་པའི་བོད་མི་མ་ཡ་ཏྲག་གིས་ངོས་འཛིན། རྒྱབ་སྐྱོར། ཡིད་ཆེས་ཡོད་བསྡད་པ་ཞིག་རེད། ཨ་སྒྲུབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་མའི་ལམ་ཀྱི་དགོངས་གཞི་ཡོད་བསྡད་པ་དེར་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་རེད། མང་ཚོགས་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས། དེ་འདྲའི་ཨགོང་ས་མཆོག་ནས་སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་སུ་གནས་ཆུལ་འདི་སྟར་ཡང་མང་གནང་དོན་དང། སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་ཐོག་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་བཞག་པ་ཞིག་ཡོད་རེད། འདི་གཉིས་སྟན་དབུ་མའི་ལམ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙེག་མེད་ཀྱི་ཡོད་ཙམ་ཡིན། ང་ཚོ་བཅན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོས་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་བསྡད་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང། བོད་ནང་གི་འབོད་ཚུགས་ལ་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། ཨ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འཛིན་ཞུ་དགོས་ཞེས་བོད་མི་ཚོས་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་གནང་གི་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡི་ཡོད་རེད། རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་ཨ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་གཞི་སྐྱེས་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོ་བོད་མི་ཚོས་འགྲུར་

འགན་ལྟེ་བ་ཡིན། ང་ཚོ་ཕྱི་ར་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོའི་ངོས་ནས་དངོས་གནས་དང་གནས་ཚང་མས་ཆུས་ཤུགས་གཅིག་ཏུ་བསྟེལ་ནས་ཆུ་བཏུ་ཟམ་གཅིག་གི་འོག་ལ་བསྡུ་ཐུབ་རྒྱུའི་ལས་འགྱུལ་ཞིག་བཙུམས་རྒྱུ་དེ་ལས་འགན་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དགོ་གྱི་ཡོད། ཇ་བའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་དེ་དང་ཐ་དད་པ་ཞིག་ཡོང་མི་ཚོག་པ་དེ་འད�eoc་མ་རེད་དེ། ང་ཚོ་ཇ་དོན་འཐབ་ཅོད་བྱེད་མཁན་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཞིག་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་སྔ་བཏུན་ཡག་པོ་ཞིག་ཏུ་གནས་ཐུབ་པ་དགོས་ལ། ལྷག་པར་དུ་མ་འོངས་པར་འོ་ལྟ་བཅུ་ཐམ་པའི་རྗེས་ལ་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་གང་འདྲ་ཞིག་ཚགས་ཀྱི་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་དགོངས་པ་ཞིག་བཞེས་ནས་ཟླང་གཞི་ཞིག་བཏོང་ནས་འཐབ་ཅོད་ཅིག་མ་གནང་བ་ཡིན་ན། ནམ་ཞིག་གི་ཚེ་ང་ཚོ་བཅན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་དངོས་གནས་གང་འདྲ་ཞིག་ཚགས་མི་ཚགས་ངེས་པ་མ་རྟེད་པ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དེ་བློ་ཟམ་གྱི་རང་བཞིན་ཞིག་རེད། བྱས་ཙང་དེ་ཚོའི་རིགས་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་རྒྱུ་དེ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང།

ཚོགས་གཙོ་སྟེན་པ་ཆེ་རིང་མཆོག་ནས།

སྟྲི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས།

སྟྲི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཀཱུང་འབྲེལ་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གོས་ཚོད་གྲོས་འཛིན་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པའི་ཐོག་ལ་ཁ་ཤས་ཤེག་བྱེང་འདོད་བྱུང་སོང་། ཇ་བའི་སོ་སོས་བཤད་དགོས་རྒྱའི་དོན་དག་མང་པོ་ཞིག་གྲོས་ཚོད་གྲོས་འཛིན་གྱི་ནང་ལ་གསལ་བསྟད་ཡོད་རེད། བསྐྱར་བཤད་བྱེད་ཀྱི་མིན། དོན་དག་ཁ་ཤས་ཤེག་གོང་དུ་གསུངས་ཚར་བས། དེའང་བསྐྱར་ཟློས་བྱེད་མ་དགོས་པར་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། གྲོས་ཚོད་དོན་ཚན་གསུམ་པའི་སྐང་ལ་གནད་དོན་གཅིག་གཉིས་ཤེག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། བོད་ནང་ལ་མི་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ཙམ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་བ་རེད། བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་འང་བོད་མི་དྲུག་བདུན་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། རྒྱ་མཚན་གང་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་གི་ཡོད་རེད་ལབ་པ་ཡིན་ན། འདིའི་རྒྱ་མཚན་དེ་ང་ཚོས་འགྲེལ་བ་ཤེད་རྒྱག་དགོས་པ་མ་རེད། དཀའ་བལ་དེ་ང་ཚོ་འཛམ་བུ་གླིང་ནང་གི་འགྲོ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། འགྲོ་བ་མི་ལ་ལྷ་ཆོག་བྱེད་སྐད་རྒྱ་ལ་ཁྱིམས་དང་། ལམ་དང་ལུགས་སྲོལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། འཛམ་བུ་གླིང་ཅམ་མིན་པར་རྒྱ་ནག་རང་གི་ཁ་ཁྱིམས་ནང་ལའང་། རྒྱ་ནག་ཀྱང་ཀུ་མི་དམངས་སྒྲུ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་མི་རིགས་ལྷ་བཅུ་ལྔག་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ང་ཚོ་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ང་རང་ཚོ་ལ་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང། མི་རིགས་སོ་སོར་འཚོ་གནས་ཐུབ་རྒྱའི་ཐོབ་ཐང་དང་གོ་སྐབས་ཆ་ཚང་ཡོད་བསྟད་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་མི་སྒྲུ་ལ་རགས་ཀྱི་ཡོད་པའི་ཐོབ་ཐང་དེ་ང་ཚོ་བོད་མི་ཚོར་རགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་ཞེ་ན་རགས་ཀྱི་མེད་ལ། ཀྱང་ཀུ་མི་དམངས་སྒྲུ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཙ་ཁྱིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་བཞི་པར་བལྟས་ན། རང་གི་མི་རིགས་ལ་འཚོ་གནས་དང་སྐད་ཡིག་རིགས་གཙུང་། ཚོས་ལུགས་བཅས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱའི་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད། རང་སྐྱོང་བྱེད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡང་ཡོད་རེད་དེ། ང་ཚོར་རགས་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཙུང་གིས་བོད་མི་རིའི་མངོན་འདོད་དང་མ་འཚམ་པའི་སྲིད་བྱུས་འདྲ་མིན་ལག་བསྟར་བྱས་ནས། རྒྱ་ནག་གཙུང་ལ་ཞི་ཏོ་ལ་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་འབྱུང་གི་ཡོད་རེད། དེ་དག་ལ་བསམ་ཤེས་མེད་པའི་རྒྱ་

གཙོན་ཀ་སྟག་བྱས་ནས་བྱང་བསྡད་པ་ཞིག་རེད། ང་རང་ཚོར་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་ཡོད་པ་དེ་རྒྱ་ནག་གི་ཁྲིམས་དང་། མ་ཟད་རྒྱལ་སྤྱི་འགྲོ་བ་མི་འི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁྲིམས་དང་ལྷག་ས་ལྟར་ཁ་ཏོན་ན། གཏན་ནས་རྒྱ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྗེན། བདེ་སྡུག་འདི་ད་ལྟའི་བར་དུ་ང་ཚོ་བཅན་བྱོལ་ལ་ཡོད་པའི་གཞུང་མང་ཚང་མའི་སྨོ་ནས་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་ཡིན་རྩད། འདིའི་སྒང་ལ་ཐུ་མཐུད་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག་དེ་རིང་གི་གྲོས་ཚོད་དོན་ཚན་གསུམ་པའི་དགོངས་དོན་དང་གཅིག་པ་རེད། དེ་ཉར་མ་བསྡད་པར་དོན་ལ་ཁེལ་བའི་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། འདིར་གྲོས་ཚོད་བཞག་ནས་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྒྲེད་བྱེད་པ་དེ་བདོས་གནས་དོན་གྱིས་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྒྲེད་བྱེད་པ་དེ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་རེ་བ་རྒྱ་གི་ཡོད་པ་རེད། ཝོ་ཝའི་སྲོག་ལ་མ་འཛེམས་པར་བློས་བཏང་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་ཕྱི་ལ་གཏོང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་གནང་དགོས་པར་རྒྱ་མཚན་ཞིག་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང། བ་ལྟ་བར་དུ་ཕྱི་ལོགས་སུ་ཡོད་མཁན་ཚང་མས་འབད་བརྩོན་གནང་གི་ཡོད་རེད། བ་ལྟ་ཡིན་ནའང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། ང་རང་ཚོ་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཡིན་ནའང་རེད། རྒྱལ་སྤྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཚང་མས་དེའི་ཐོག་ལ་སྒྲ་མཐུད་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞིག་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་ཡིན། དེ་ནི་དོན་གྱི་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྒྲེད་ཅིག་ཡིན་ཞེས་དོན་དག་འདི་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། དོན་དག་གཞན་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བོད་ནང་ལ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་གནས་ཚུལ་འདི་མ་འོངས་པར་སྒྲ་མཐུད་ནས་ཡོད་གི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་པའི་ཏི་བ་འདི་རེད། འདི་སྒྲ་མཐུད་ནས་ཡོད་རྒྱ་ཡིན་པ་རེད། གང་ཡིན་ཞེར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཡི་མངོན་འདོད་འདི་ར་དགོངས་པ་བཞེད་ཀྱི་མི་འདུག དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ལ་ལག་ལེན་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་དག་ཐོག་འགྲུར་བ་ཞིག་འགྲོ་དགོས་པ་ཡོད་རེད་དེ། འགྲོ་ཡི་མིན་འདུག དཔེར་ན་ཁོར་ཡུག་གི་ཐོག་ལ་ཆ་མཚོན་ན། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་མང་གཙོའི་དུས་ཏན་གྱི་གསུང་བཤད་ནང་ལ་འཁོད་ཡོད་པ་དང་། དེ་རིང་ཞོགས་པ་འདིར་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོའི་གསུང་བཤད་ནང་དུའང་གསུངས་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གཏེར་བཤིག་བྱེད་རྒྱའི་ཐང་གི་རེ་བ་ནི་ཁ་ཏོན་ནས་ཁ་ཕྱི་ལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་ཡིན་ན། གཏེ་ཁ་ཁ་ལྟོག་འདོན་བྱེད་རྒྱའི་དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་གཅིག་མར་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་གི་འདུག རྒྱ་ཡིག་ཐོག་བལྟས་ཡོད་དུས་དོན་ཚན་སུམ་བཅུ་ལྟག་ཅམ་ཡོད་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་བསྡད་ཀྱི་འདུག གང་ལྟར་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གཏེར་བཤིག་གཏོང་རྒྱུ་འདིར་ཁོང་ཚོས་འཚར་གཞི་ལྟར་ཁ་ཏོན་ཞུ་ཡོད་པ་དེ་གསལ་ལོ་རེད། གཏེ་ཁ་ཁ་ལྟོག་འདོན་སུ་མ་བཅུ་ལྟག་ཅམ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། བོད་ནང་གི་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ཚོ་ལྟོད་ལྟོད་བྱས་ནས་བཞུགས་ཤེས་ཀྱི་རེད་དམ། བཞུགས་ཀྱི་རེད་དམ། དཔེ་གཞག་པ་ཡིན་ན་ཉེ་ཚར་ཐོད་ལ་གནས་ཚུལ་བྱང་སོང་བ། ཏོ་རྗེ་ལ་ལམ་ལྟོག་འདོན་བྱེད་ཕྱིས་བོད་པ་ཚོས་གཅེ་རེ་གནང་གི་འདུག ངེ་ཚོའི་ཐོག་རྒྱ་མིས་གཅེ་རེ་བྱས་སོང་བམ། ང་ཚོར་དཔར་དང་གནས་ཚུལ་འབྱོར་ཡོད་པ་རེད། འདི་དག་གི་ཐོག་ཏོག་ཅམ་ཞིག་གཟིགས་ཞིབ་གནང་དང་། བོད་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་རང་བྱང་ཁོར་ཡུག་ལ་ཏ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱེད་མཁན་ཞིག་རེད། སའི་བཅུད་མ་ཟོར་བའི་ཆེད་དུ་ས་ལ་གཏེར་སྒམ་རྒྱ་དང་། ཡུལ་ལྟ་གཞི་བདག་གསོལ་རྒྱ་སོགས། ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རང་བྱང་ཁོར་ཡུག་བདག་གཅེས་བྱེད་སྲོལ་ཞིག་ཡོད་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་ཅིས་མེད་རྟོག་རོལ་དུ་གཏོང་གི་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་མཚོ་བོད་ལྟགས་ལམ་ཟེར་བ་དེ་རྒྱ་མིའི་ཚོག་རེད། གང་ལྟར་མཚོ་ཐོན་ནས་ལྟ་ས་བར་གྱི་ལྟགས་ལམ་དེ་བཅུགས་ནས་ལོ་ངོ་བདུན་ཙམ་ཕྱིན་ཡོད་རེད་ཅེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་

གསར་འཕྲིན་ནང་ལས་བསྡོམས་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་ལམ་དེ་བཟོས་ནས་ ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༢༢ བར་དུ་ལས་བསྡོམས་ནང་བཞིན་ཞིག་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་ཡིག་ཚ་ལུང་འཛིན་བྱེད་ཚོག་པ་ཞུ། "མཚོ་བོད་ལྷག་ལམ་ཤད་གཏོང་ཐུབ་ནས་ལོ་བདུན་ཕྱིན་པ་དང་། མཚོ་བོད་ཞིང་འབྲོག་གཉིས་ཀྱི་འཚེལ་རྒྱས་ལ་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་རོགས་བྱས་པ་"ཞེས་པའི་བཤད་གཞི་ཞིག་ནས་ཚུལ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་ཕོན་ཡོད་པ་རེད། དེའི་མཐའ་བསྡོམས་སྒྲ། "གྲངས་གཞིའི་ཕོག་ནས་མངོན་པ། མཚོ་བོད་ལྷག་ལམ་ཤད་གཏོང་ཐུབ་ནས་ ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༢༢ ལོའི་བར། མཚོ་སྟོན་ཞིང་ཆེན་གྱིས་རྒྱལ་ནང་མཐུན་རྒྱན་སྤྱི་འིན་ཕང་དེ། སྒོར་དུང་ལྷུར་དྲུག་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཅིག་ནས། སྒོར་དུང་ལྷུར་གཅིག་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་བཅུ་བདུན་ཐུ་གྱ་ལྔ་བར་མཕོ་ཀུ་ཕྱིན་པ་དང་། བོད་རང་སྐྱོང་ལྷོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ནང་གི་ཕོན་སྐྱེད་སྤྱི་འིན་ཕང་། སྒོར་དུང་ལྷུར་སྲུམ་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཉིས་ནས། སྒོར་དུང་ལྷུར་བདུན་བརྒྱ་གཅིག་བར་མཕོ་ཀུ་ཕྱིན་ཡོད་"ཅེས་བསྡོམས་དེ་ལྷར་རྒྱ་གི་འདུག ད་རིང་སང་ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་འཚར་གཞི་ཀ་རེ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཅེ་ན། ནཁོར་མོ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་བྱོང་ཁྲེར་མང་པོ་ལ་ལྷག་ལམ་གཏོང་རྒྱུའི་འཚར་གཞི་བཟོས་པ་ཚང་མ་གསར་འགྱུར་གྱི་ཕོག་ལ་ཕོན་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ལྷ་ས་རང་སྐྱོང་ལྷོངས་ནས། གཞིས་ཀ་ཆེ་དང་དེ་ནས་བལ་ཡུལ་གྱི་ལུམ་པི་ཅི་འི་བར་དུ་ལྷག་ལམ་བཟོ་བའི་སྐད་ཚ་དག་དེང་གི་སྐད་ཚ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེས་མི་མེར་སྦེལ་ཡུལ་གྱི་ཕོག་ལ་ཁོང་ཚོས་གཅེ་བྱེད་ཀྱི་རེད་དམ། རང་བྱང་གི་ཕོན་ཁྲངས་དག་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་དགོངས་འཛིན་བྱེད་པའི་ཕོག་ལ། རྒྱ་ཆེ་རུ་གཅོད་ཅིག་གཏོང་གི་རེད་དམ། ཁ་གཏད་རོགས་ཚོགས་ཆེར་བ་དེའི་སྲིད་བྱས་ཀྱི་འོག་ནས་ཁོང་ཚོས་རོགས་རམ་བྱས་པའི་དཏུལ་འགོར་དང་། ད་ལྟ་མར་དགོར་འཛིན་བྱས་པའི་དཏུལ་འགོར་ལ་ལྷག་ལྷག་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཞོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡར་གཏོང་རྒྱ་དང་མར་འཛིན་པ་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་ཉེ་བག་ཆེན་པོའི་ཁྱད་པར་རྒྱུ་གི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་གནས་སྟངས་དག་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གིས་མཕོ་ཀུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་བྱས་ནས་བཟོད་སྒོམ་ཀྱིས་གནས་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད་དམ། དེའི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་ང་ཚོས་རྒྱལ་སྤྱི་འགྲེ་ལ་ག་ཚོད་ཅིག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ཀྱིས་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་ལས་ཀ་ག་རེ་ཞིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ཀྱིས་ཆེད་ལ་ཁ་ཏོ་ཅིག་ཕྱིར་ཕྱིན་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཀ་ཤ་ཡ་ཡ། ཁ་ཏོ་ཅིག་ཕྱིར་ཕྱིན

འདིང་གི་འདུག གཉིར་ཁ་སྟོག་འདོན་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་གཞོད་སྐྱོན་དེ་འཇ་བཟོས་པ་ཡིན་ན། གོད་དང་རྒྱ་ནག་ཅམ་མ་ཟད། ཕྱི་ལ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གནས་སྟངས་ལ་གང་འཇ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ཉེ་སྟོན་རྒྱ་ནག་གི་དྭ་ལམ་ཁག་ནང་ཁོང་ཚོས་ཆུའི་ལས་གཞིའི་ཐོག་ལ་ཁོ་ཚོས་བཏོན་པའི་ལས་བསྟོམས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། རང་སྐྱོང་ལྷོངས་གཅིག་བྱ་ལ་ཆུའི་ལས་གྲྭ་གཅིག་སྟོང་ཅམ་བཙུགས་ཚར་འདུག དེའི་སྟངས་ལ་འཛར་གཞི་མང་པོ་བཏེང་འདུག དེའི་ནང་ནས་ལེ་ཚན་འགའ་ཤས་བོད་ཀྱི་གཙང་པོ་རྟམས་ཁ་བསྐྱུར་རྒྱུའི་ལས་གཞི་ཡོང་གི་འདུག **(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་ནས།** སྤྱི་འཕྲས་སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་ལགས། སྐར་མ་གཅིག་ནང་བསྡུ་རོགས་གནང། **)** དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ད་ཆ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཟེར་བ་དེ་རང་སྐྱོང་ལྷོངས་ཀྱི་ནང་ལ་འདས་པའི་ ༢༠༡༡ ལོ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་གཉིས་འགྲོས་བཞིན་ཡོད་རེད། དེའི་ནང་ལ་མི་ཁྲི་དྲུག་རང་སྐྱོང་ལྷོངས་ཀྱི་ནང་ལ་བཏང་ནས་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འགྲུལ་སྟེལ་ཡོད་ཟེར་ཀྱི་ཡོད་རེད། སྟེལ་སའི་གྲོང་ཚོ་ ༤༩༤༥ བང་བགོན་སྟེ་ ༡༢᚜᚜ ཀྱི་ནང་ལ་མི་ཁྲི་དྲུག་གི་ལས་དོན་སྟེལ་བ་ཡིན་ཟེར་ནས་བཏོན་ཡོད་རེད། དེ་ནས་གཙོ་བོ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་ཚེད་དུ་ཡིན་ཟེར་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། དོན་ལ་མི་མང་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཐུས་ལྟར་མིའི་སེམས་ཁམས་དེ་ཚབ་སྲིད་ཀྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་རྒྱུ་ཡིན་ལུགས་ལས་བསྟོམས་ནང་ལ་བཀོད་འདུག དེང་མང་མཚོ་སྟོན་ནང་ལ་ཕྱི་འམགས་གཞི་ས་དམ་ཏྲག་མ་ཡིན་པར། ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཟེར་བ་ཞིག་ཡུལ་ལུང་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་ལ་ལས་བྱེད་མང་པོ་ཞིག་བཀྲམས་ནས་བྱེད་ཀྱི་འདུག དམ་ཏྲག་བྱེད་ས་གཙོ་བོ་དེ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་མང་པོ་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདི་རྣམས་བྱེད་བསྡད་པ་ཡིན་ན། གཅིག་བྱས་ན་རྒྱ་མིའི་ཐབས་བྱུས་འདིས་བོད་མི་རིགས་འགྲུལ་སྐྱོད་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ཆགས་སྲིད་པ་རེད། གཅིག་བྱས་ན་འདི་ལས་ཇ་ཏྲག་ཏུ་འགྲོ་སྲིད་པ་ཞིག་རེད། སོང་ཅང་དེའི་སྟངས་ལ་ང་ཚོས་གཅེ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གཅེ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དུས་ཚོད་མེད་ཅང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག དོན་གནད་གཅིག་རང་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་གནས་ཚུལ་དེ་ཡོང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་གནས་བསྡད་ཡོད་པ་དང། བོད་ནང་གི་འདས་གསོན་ཚང་མའི་རེ་བ་དེ་᚜རྒྱལ་བ་ཡིད་བཞིན་ཧོར་བུ་བོད་ལ་གདན་འཕེན་ཞུ་རྒྱ་དེ་རེད། ᚜སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་རྒྱ་གར་ལུང་པར་ལུས་བསྡད་ཡོད་རེད། ལུས་བསྡད་ཡོད་ཅང་དས་འདི་ནས་གཱ་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཟེར་ན། ང་ཚོའི་བོད་དོན་གྱི་སྐད་ལ་རྒྱ་ནག་གི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་འཛིན་ས་དེ་᚜རྒྱལ་བ་ཡིད་བཞིན་ཧོར་བུ་ཡིན་པ་དེ་གསལ་པོ་གསལ་རྩང་རེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་འཚར་གཞི་ངོ་མ་དེའི་སྐད་ལ་གནས་བསྡད་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ཡུལ་ཀྱང་ཉིང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་འགོ་གཙོ་རེད། ཆུ་ཤས་སྟོན་ཆུ་བྱང་ལ་ཕེབས་པ་རེད། རང་སྐྱོང་ལྷོངས་ལ་ཕེབས་པ་རེད། ཁོང་གིས་གཱ་རེ་གསུང་གི་ཡོད་རེད། དེའི་ལམ་སྟོན་བྱས་པའི་གནད་དོན་གསར་འགྱུར་དེ་ཚོའི་ནང། གོད་གཞུང་དེར་འགལ་བ་གཉིས་ཏེ། གཙོ་བོའི་འགལ་བ་ཞིག་དང་དམིགས་བསལ་ཀྱི་འགལ་བ་གཉིས་དེའི་ལམ་སྟོན་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག གཙོ་བོའི་འགལ་བ་ཟེར་བ་དེ་ལྟ་གོད་ནང་དུ་ཡར་རྒྱས་ལ་ཁ་གཡར་ནས་གོད་དོན་མེད་པ་བཟོ་ཐབས་དང། དམིགས་བསལ་ཀྱི་འགལ་བ་དེ་གཱ་རེ་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཏ་ཟླའི་རྩ་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་མཚོན་བྱས་པའི་ཁ་བྱལ་གཏོང་ཕྱོགས་བར་ཀྱི་འགལ་བ་དེ་དམིགས་བསལ་འགལ་བ་ཞིག་ཡིན་ཟེར་བར་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད། གཙོ་བོའི་འགལ་བ་དང་དམིགས་བསལ་འགལ་བ་འདི་གཉིས་མེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། འདི་ལ་ངེས་པར་དུ་དུས་ཚོད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་᚜སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚེར་ཚེ་སྐུག་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། སྲིད་བྱུས་དེ་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་འཛིན་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་འཇ་སོང་ཅང། ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་རྒྱ་ནག་གི་འགྱུར་བ་གང་འཇ་འགྲོ་ཡི་འདུག གོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་གང་འཇ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་དག་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀའི་གོད་མི་ཚང་མས་ཐུགས་

ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་།། རྒྱལ་བ་ཡིད་བཞིན་བོར་བྱས་གང་ཞིག་གསུང་གི་འདུག གང་ཞིག་གནང་གི་འདུག ཁོང་གི་སྐུ་ཏིན་དེ་དག་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོས་ཤར་བསྟོད་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཅ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་ཀྱི་འདུག གནས་ཚུལ་ཆུང་ངག་སྟེང་ནས་པར་འཛིན་ཚུར་འཛིན་དང། ཚོར་བ་དེ་འདྲའི་ཐོག་ཕྱི་ན་ཡིན་ན། བྱོང་དེ་བོད་མི་རིགས་ལ་རག་རྒྱ་དེ་གསལ་པོ་རེད་འདུག དེར་བརྟེན་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་རྟོག་གཅིག་ལ་བསྒྲིལ་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་རྒྱ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སྒྲིན་པ་ཆེ་རིང་མཚོག་ནས།

ཐུག་ཚོད་ ༧།༣༠ བར་དུ་དགུང་ཚོགས་བར་གསེང་ཡིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༧༥ ཉིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ།

ཚོགས་གཙོ་སྒྲིན་པ་ཆེ་རིང་མཚོག་ནས།

ལས་རིམ་ལྷ་མཐུད་རྒྱ་ཡིན། ད་ལྟ་འགྲོ་བཞིན་པའི་ལས་རིམ་དེ་གཞུང་འབྲེལ་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཚོད་གྲོས་འཛར་ཡོག་ཆ་ཡང་ ༥ པ་དེ་རེད། ཕྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ཀ་ཌི་ཚེ་རིང་པོ་ལགས།

ཕྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ཀ་ཌི་ཚེ་རིང་པོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཀོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། གཞུང་འབྲེལ་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཚོད་གྲོས་འཛར་ཡོག་ཆ་ཡང་ ༥ པའི་ཚོག་དོན་གཉིས་ཀར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེ་ནས་དུས་ཚོད་མང་པོ་མེད་པས་བསྐྱར་ཟློས་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་ཚོག་འགའཤས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་དང་པོ་དེ་ལ། རྒྱ་ནག་གི་ད་ལྟའི་འགོ་ཁྲིད་གསར་པ་ཚོར་ཞུ་ཁ་ཤས་ཤེགས་ཡོད། དང་པོ་དེ་རྒྱ་ནག་རང་གི་ས་མི་དམངས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚང་མ། ཁོ་རང་ཚོས་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། ལག་བསྟར་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཁོང་རང་ཚོར་ཁེ་བན་གང་ཡོད་ཟེར་ན། ཁོང་ཚོའི་ཁྲབ་ཁོངས་ཚང་མས་ཡིད་ཆེས་བློས་འགེལ་བྱེད་ཡོང་གི་རེད། གལ་སྲིད་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཡོད་ཀྱང་ལག་ལེན་མ་བསྟར་བ། དཔེར་ན། ཚང་མས་གསུངས་པ་ལྟར་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་མེད་པ་དང། ཚོས་དང་རང་མོས་མེད་པ་སོགས་མདོར་ན་དེ་དག་ཁྲིམས་ཡིག་ཏུ་ཡོད་ཀྱང་ལག་ལེན་མ་བྱས་ཚེ། ཁོ་རང་ཚོའི་ཁྲབ་ཁོངས་མི་རིགས་ལྟ་བཅུང་ལྟ་དེ་དག་གིས་ཡིད་ཆེས་ཐྲོས་འགེལ་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད། དེ་ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་གཏམ་དཔེར། རི་ལུག་པ་ཐག་པས་མི་འདོམ་ཞེས་པ་བཞིན་ཚགས་ཀྱི་རེད། འདིར་ཞུ་རྒྱ་དེ་ཁོ་རང་ཚོས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ལ་ཐོབ་ཐང་གང་ཞིག་ཁྲིམས་སུ་གསལ་ན། དེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དང་པོ་མངོན་འདོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱ་གཅིག་དེ་ཡིན།

དེ་ནས་བདན་སྐྱལ་ཞུ་རྒྱ་ཞིག་ལ། དེ་ང་ཚོའི་སྟོན་གྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ནང་དུ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། རང་ཐག་རང་གཅོད་ཅེས་པ་ཞིག དང་པོ་དེ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཞིག་རེད་བསམ་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་ནག་གི་དམར་ཤོག་གི་གཞུང་དུ་ཚོད་གསལ་པོ་ཡོད་ཀྱང། འདི་ལྟར་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཡོང་དུས་རང་

ཐག་རང་གཅོད་ཅེས་པ་དེ། རྒྱ་ནག་གམ་དམར་ཥོག་གཞུང་དག་ཏུ། རང་ཐག་རང་གཅོད་ཅེས་པ་དེ་མི་རིགས་རང་མགོ་ཐོན་པ་ཞིག་ཡིན་ན། མི་རིགས་གཞན་སུ་དང་མཉམ་དུ་འདུག་མིན་དེ་རང་ཐག་རང་གཅོད་བྱེད་ཆོག་པའི་སྲིད་བྱུས་སམ། ཁྲིམས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། དམར་ཥོག་སྲོལ་འབྱེད་མཁན་མ་ཁེ་མི་ལེ་ནེན་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལུང་དང་ཁྲིམས་དེ་ཆོ་ཡོད་པ་འདུ་ལ། རིག་པས་ཀྱང་གྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་འདུ། དེས་ན་ང་ཆོ་བོད་པ་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གང་ཅིའི་ཐད་ནས། མི་རིགས་རང་མགོ་ཐོན་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་ཁོ་རང་ཆོས་ངོས་འཛིན་སྟོན་མ་ནས་གནང་ཟིན་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན་མི་རིགས་སུ་དང་མཉམ་དུ་སྟོད་མིན་དེ་མི་རིགས་དེར་གཏམ་གཏ་ཡོད་པའི་དམར་ཥོག་གི་སྲིད་བྱུས་ནང་ཡོད་པ་ལུང་རིག་གཉིས་ཀྱིས་སྒྲུབ་བསྟད་འདུག་ དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་རེད་ཅེས་དྲན་གསོའི་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

འདི་ནས་བརྒྱུད་ལམ་བཟང་ས་ནས་ང་རང་ཆོར་ཆོག་འགལ་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཕྱག་སྒྲོལ་རྣམ་པ་མང་པོ་ཞིག་གི་ཀྱང་གསུངས་སོང། ང་རང་ཆོར་གར་བྱ་རྒྱ་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་པ་དེ་རེད། ང་རང་ཆོས་བྱ་རྒྱ་དེ་ད་ལྟའི་གནས་བབ་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་དམ་མེད། དང་པོ་དེ་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་ཞིག་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱིས་གནང་དགོས་པ་རེད་སྙམ་གྱི་འདུག ངེ་ངོས་ཟིན་པའི་རྟེས་སུ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འཐབ་ཚོད་ཅིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དགོས་ན་མ་རུ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་མེད་དམ། མ་རུ་ཡག་ཥོས་དེ་ང་རང་ཆོའི་བྱེས་ལ་ཡོད་པའི་མི་མི་རེ་ངོ་རེ་ཚང་མའི་ལས་དང་བསོད་ནམས། ལས་ཀྱི་དབང་ཐང། ཤེས་པ། འཛིན་ཐང་ཆེ་ཆུང་འདྲ་མིན་ཡོད་གྱི་རེད། ཡིན་ཡང་དེ་ཆོ་ཚང་མ་རྟོག་རུ་ཆེག་སྲོལ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཅུས་པ་ཆེ་བ་མེད་དམ། དེ་ང་རང་ཆོའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འཐབ་ཚོད་ནང་གི་མ་རུ་ཞིག་མིན་ནམ་སྙམ་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག

དེ་ནས་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱིས་ང་ཆོར་བསྟས་ནས། ང་རང་ཆོ་དུས་རྒྱ་ཏུ་མཉམ་དུ་ཡོད་སྙམ་ནས་སེམས་ཤུགས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཕྱག་ལས་གནང་བ་དང་། རང་སོག་དང་རང་ལུས་ཚུན་ཆད་མེར་སྲེག་པའི་མེམས་སྒོབས་དེ་ཡོད་པ་རེད། དེས་ན་ཁོང་རྣམ་པའི་སེམས་ཤུགས་དེ་ནམ་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་ལ་མི་ཆགས་པ་ཞིག་ང་རང་ཆོའི་ཕྱག་ལ་བབ་པའི་ཕྱག་ལས་ཞིག་མིན་ནམ། དེ་ཆོ་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ཕྱག་ལས་གা་རེ་གནང་ཡང། ང་རང་ཆོས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཐབས་བརྒྱ་བྱུས་སྟོང་གི་ས་གནང་བ་རེད་ལ། མ་འོངས་པར་གནང་བ་ལས་གནང་རྒྱ་མང་བ་ལྟག་ཡོད་རེད་བས་མ་ཀྱི་འདུག ཁོང་དུ་ཞུས་པ་དེ་ཆོ་ཕྱི་ལ་བཞུགས་མཁན་ཆོས་ཕྱི་ནས་གསན་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ང་རང་ཆོ་ནང་ལ་ཞུས་པ་དེ་ཆོ་ཚང་མར་ཕྱུགས་ཞིབ་ཅིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་ཡིན། ཕྱུགས་རྡེ་ཆེ།

ཆོགས་གཅོ་སྒྲིན་པ་ཆེ་རིང་མཆོག་ནས།

ཕྱི་འཐུས་ཆོག་ཏུ་བསྟན་པ་ལགས།

ཕྱི་འཐུས་ཆོག་ཏུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཅོ་མཆོག་གོང་དུ་ལས་རིམ་ཁཤས་ཤེག་བང་བསྒྲིགས་ཡོད་ཀྱང་ཕྱག་རོགས་མང་པོས་གསུངས་ཚར་སོང། དེས་ན་བསྒྲང་ཟློས་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། གོང་དུ་ཕྱག་རོགས་ཕྱི་འཐུས་ཤེག་གི་ས་དང་པོས་གསུངས་ཚར་སོང། གཞུང་འབྲེལ་གཏུང་མེམས་མཉམ་རྒྱུད་ཀྱི་ཁོས་ཆོད་ཁོས་འཚར་ཀྱི་ནང་དུ། “རྒྱ་གཞུང་གི་ས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་མཁན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་བསྟད་བཏགས་ཏེ། བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་གི་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཉེས་ཚད་གཅོད་

རྒྱ"ཞེར་བ་ཞིག་འགོད་འདུག "ཁྲིམས་ཐོག"ཞེར་བ་དེ་རྒྱ་གཞུང་གི་མ་ཉེས་ཁག་གཡོགས་དང་། དེ་བཞིན་དང་བདེན་མ་ཡིན་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ཚིག་བརྗོད་ཅིག་འགོད་པའི་ཐོག་ནས་གོང་དུ་གསུངས་པ་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། རྒྱ་མཚན་གཅིག་ཅེད་ཅེ་ན། ཁྲིམས་ཞེར་བའི་སྐབས་སུ་བདེན་པ་ཞིག་དང་། དཔང་པོར་འཇོག་པ་ས་ཞིག་གི་སྟེང་ལ་མར་འབབ་ས་ཡོད་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། རྒྱ་ནག་གི་ཁྲིམས་ཞེར་བའི་སྐབས་སུ་དང་བདེན་ཡོད་པ་མ་རེད། གཞི་ཙཾ ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲའི་ཁྲིམས་མེད་ལུགས་མེད་དེ་ལ་ང་ཚོས་ཁྲིམས་ཞེས་མིང་བཏགས་པ་ཡིན་ན་ཏཱ་ཏཱ་ཀྱི་མི་འདུག ང་རང་རང་གི་ཐོག་ནས་བརྒྱུད་ལམ་འདི་བརྒྱུད་ནས་བཤད་ན། གཅིག་བྱས་ན་རྒྱ་ནག་གི་དགོན་པོ་ཚོས་གོ་ཡི་ཡོད་རྒྱ་རེད། ངས་དེ་གསལ་བཤད་ཅིག་བྱེད་འདོད་བྱུང། ཕྱོགས་མ་ཙ་མདོའི་དགེ་བཤེས་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་དམ་པ་དེར། ཚར་མང་པོར་བཀག་ཉར་དང་འཇི་གཅོད་སོགས་མང་པོ་བྱས་པ་རེད། དེའི་སྐབས་སུ་གང་ཞིག་ཏེས་པ་རེད་དམ་ཞེ་ན། ཕྱི་ལོགས་སུ་ཡོད་པའི་ཟོག་རྩ་བསྟན་པས་ཁྲོད་ལ་འགན་སྦྱད་ཡོད་པ་རེད། འགན་གཅེ་རེ་རེད་དམ་དེ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་པའི་ནགས་ཉེས་ཆེན་པོ་ཞིག་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། དཔེ་བཤེས་ལགས་ངེད་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་དམིགས་བསལ་འགན་ཞེར་བ་གང་ཡང་སྦྱད་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔེ་བཤེས་ལགས་གཤེགས་ཞིག་ཡང་ཁྱེས་སྐྱེལ་མཁན་དེ་ང་ཡོད་རེད།

གཉིས་པ་དེ་ལོ་སྟོན་མར་ཆབ་ཆ་ནས་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་སྐད་ཡིག་གི་རང་དབང་གི་ཆེད་དུ་ཏོ་ཆོལ་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ། དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོགས་གཞིའི་འོག་ང་ཚོའི་ཆབ་ཆ་ནས། ཐུ་པ་གསུམ་བཟུང་བ་རེད། གཉིས་ད་ལྟ་ཡང་བཅོན་ཁང་དུ་ཡོད་པ་རེད། བཅོན་ཁང་ནང་ཟླ་བ་ཁཤས་ཀྱི་རྩེ་ས་ཁོ་རང་ཚོར་ཁྲིམས་བཅད་གཏོང་བའི་སྐབས་སུ། ཁྱེད་རང་ཚོར་ངན་སྐྱལ་བྱེད་མཁན་དེ་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་ཡུལ་གྱར་གྲིད་གཞུང་གི་ཐོག་ནས་རྩོག་རྩ་བསྟན་པར་འཇལ་བ་བྱས་ནས། རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་པའི་ཉེས་འཛིགས་དེ་བྱས་ནས་ཁྲིམས་བཅད་པ་རེད། ཐུ་པ་དེ་ཚོ་དང་བའི་བར་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པའི་འཇྲེལ་བ་མེད་པ་ཅམ་དུ་མ་ཟད་ངོ་ཅམ་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད། དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་གཞི་མེད་པའི་སྟོན་བཟོ་ངེ་དེ་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་དང་དེས་མཚོན་པའི་ཐོ་བཟང་དཀོན་མཚོག་ལ་ཡང། ཁོ་རང་གི་དགེ་ཕྲུག་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་ཡིན་པ། དེ་བཞིན་སྟོལ་མ་སྐྱབས་ཡིན་ནའང་ཁོ་རང་གི་སྐྱེས་དམན་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་ཡིན་པ། འདི་འདྲའི་མ་ཉེས་ཁག་གཡོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་དུ་ཆབ་སྲིད་བཅོན་པ་མང་པོ་ཞིག་དཀའ་སྡུག་ཐུང་དང་ཐོང་བཞིན་པ་རེད། རྒ་བའི་ཆ་ནས་མེར་བསྲེག་པ་དང་དེ་འདྲའི་སྐབས་ལ་ང་ཚོས་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱས་ནས། གཞུང་འབྲེལ་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསར་འགོད་གསལ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱེད་པ། དེ་སྟོན་བཅང་བྱེད་དགོས་ཤེང་འོས་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་ཆབ་སྲིད་བཅོན་པ་དེ་ཚོར་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཀྱི་ཐོག་ནས་འདི་འདྲའི་མ་ཉེས་ཁག་གཡོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཆད་དང་། སྲོག་ཁྲིམས་གཅོད་པ་འདི་འདྲའི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ། གོང་ནས་ཞུས་སོང་སྟེ་ཞུ་གཏུགས་བྱེད་དགོས་པ་དང་། གང་ཞིག་བྱེད་རྒྱ་ཡོད་ཀྱང་ང་ཚོས་རྒྱན་དུ་དོ་སྣང་གི་ཐོག་ལ་འཇོག་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་གཅིག་དེ་ཡིན།

དེ་ནས་གཉིས་པ་གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྟྲོད་ཀྱི་གྲོས་ཚོད་ཁག་གསུམ་འདུག ཏ་ཅང་གལ་ཆེན་དུ་བཅུ་ཡི་ཡོད། རྒྱ་མཚན་ནི་གྲོས་ཚོད་འདིའི་དགོངས་དོན་མང་ཆེ་བ་གོང་ནང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག གཞིས་ལྷས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་བདེ་སྡུག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེས་ན་ང་ཚོའི་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཙཾ་བའི་གོང་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གིས་དང་གོ་བྱེད་ཀྱི་མི་འདུག གཏེར་ཁ་སྟོག་གི་འདུག མི་འཛིན་ཀྱི་འདུག མེར་སྲེག་གཏོང་གི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཏཱ་ཏཱ་ལས་འགལ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་དེ་མ་ཡིན་པར་གཞིས་ལྷས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ལ་ང་ཚོས་བདག་གོ

རྒྱ་བོད་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཅེ་བྱེད་དགོས་པ་རེད་དམ། གཞན་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་མངོན་འདོད་གང་ཞིག་རེད་དམ། གཞན་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་དང་ང་ཚོ་བཅན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་བཟོ་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ། དེ་དག་ལ་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་མ་ཡིན་པར་ང་ཚོའི་སྟང་བ་དག་ནས་སྟག་བཞིན་འགྲོང་བསྟད་པ་ཡིན་ན། གཞན་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་མངོན་འདོད་ཁ་ཁ་ཞིག་དང་། ང་ཚོ་ཟུར་དུ་ཁ་ཁ་ཞིག་བྱས་ཏེ། གཞན་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་མངོན་འདོད་དང་ང་ཚོར་འབྲེལ་བ་མེད་ན། ལྷག་ཆུ་ཆད་པའི་རྩིང་བུ་ནང་བཞིན་རེད། ང་ཚོ་འདི་ནས་བོད་དུ་ལོག་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་དམ་མེད་གྲངས་ཀ་རྒྱ་པ་དང་། བོད་ལ་ལོག་འདོད་ཡོད་དམ་མེད་དེ་གནས་ཆུལ་གཞན་པ་ཞིག་རེད། ང་ཚོའི་འཐབ་ཆོད་འདི་བོད་གཅིག་ཀྱི་འཐབ་ཆོད་རེད། བོད་གཅིག་ནས་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་ཇ་དྲག་གི་གནས་བབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མེལ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རེད། བོད་གཅིག་གཉིས་ནས་ཁ་འཛོར་དུ་ཕྱི་ལོག་སུ་སྤོད་བཞིན་པ་འདི་དག་མ་ཧོངས་པར། གཞིས་ཆགས་ཉམ་ཆུང་དང་། མི་མང་ཉམ་ཆུང་འདི་དག་གིས་ཏོང་པ་འཛུགས་ས་ཞིག་གི་གཞི་རྎེན་འཛིགས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། འདི་འདྲའི་བོད་ཚང་མར་བསམ་བློ་བཏང་ནས་ང་ཚོ་འབབ་ས་ཞིག་ལ་སྟེབས། སྟེབས་ས་དེའི་རྒྱབ་མདུན་དང་གཡས་གཡོན་ཚང་མར་བལྟས་ནས་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། སོ་སོས་བློ་ཁོག་འདྲ་པོ་ཞིག་ཚད་ནས་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་ཏཱ་ཏཱ་ཅིག་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒ་བའི་མི་སུ་ཡིན་ཡང་ཚོར་བ་ཡོད་ཚོག་གི་རེད་ལ། བསམ་ཚུལ་ཡོད་ཚོག་གི་རེད། དགོས་པ་ཞིག་ཀྱང་རེད་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡི་ཡོད། ང་རང་ཡིན་ནའང་ཚོར་བ་ཡོད་ལ། བསམ་ཚུལ་ཡང་ཡོད། རང་དབང་རེད། འོན་ཀྱང་རང་དབང་དང་། མང་གཙོ། ཚོར་བ་ཟེར་བ་དེ། འགྲོ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཉ་ནས་ང་ཚོས་རྣམ་དབྱོད་ཟེར་བ་དེ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཡོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། རྣམ་དབྱོད་ཟེར་བ་དེ་ཁ་ཁར་བཞག ལྟེ་ཤེས་དོན་གོ་བ་ཡིན་པ་ཟུར་དུ་བཞག འདི་ནས་ཀྱོག་ཀྱོག་བྱས་ནས་རྒྱུག་པ་ཡིན་ན་གང་ཞིག་ཏུ་སློབས་ཀྱི་རེད་དམ། གང་ཞིག་ཏུ་འབབ་ཀྱི་རེད། སོ་སོའི་ལྟོ་གོས་ཀྱི་དོན་ཡིན་ན་སྐྱོན་ཡོད་པ་མ་རེད། མི་སྣེར་པ་ཞིག་གི་དོན་དག་ཡིན་ན་དེ་ཅམ་གནད་འགག་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོ་མི་མང་ཞིག་དང་། མི་རིགས་ཤེག ཆུ་ལ་ཁབ་ཅིག་འདི་འདྲའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་གི་སྐབས་སུ་གདོང་ལེན་བྱེད་པར། འགན་ཞིག་འཕབ། མི་མང་གིས་རེ་བ་བཏུབས། དེ་འདྲ་བྱེད་དུས་གོང་དུ་ཕྱག་སྟེལ་ཞིག་གིས་གསུངས་སོང་། ཡག་པོ་མ་བྱས་ན་ལས་ཀྱུ་འབྲས་ལ་རྩད་གི་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ། ང་ཚོ་ཚང་མ་ནང་པ་རེད། ལས་ཀྱུ་འབྲས་ཁས་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དོན་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མར་འབབ་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་འདི་ཡིན་བློ། ཁྱེད་རང་ཚོ་པར་རྒྱུགས་ཟེར་བ་ཡིན་ན་ཏཱ་ཏཱ་སྟོད་ཀྱི་མ་རེད། ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་མི་མང་གི་ནང་དུ་ཡང་བསམ་ཚུལ་ཡོད་གི་འདུག ཁྱེད་རང་ཚོ་སྤྱི་འཐུས་ནང་ལོགས་སུ་མི་ཁཤས་ཀྱིས། ཚང་མ་མི་མང་གི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ནས་ཡར་སོང་བ་རེད་ཀྱང་། ཡར་སྟེབས་ཟིན་པའི་ཉིན་མོ་མི་མང་གི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་མི་འདུག སོ་སོའི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་འདུག སོ་སོའི་བསམ་ཚུལ་འདོན་སྟོད་ཀྱི་འདུག སོ་སོའི་ལྟ་བ་འཁུར་སྟོད་ཀྱི་འདུག སྤྱི་འཐུས་ཀྱོས་ཚོགས་སུ་ལན་སྐྱེལ་རོགས་གནང་ཞེས་ལན་སྐྱར་ཀྱི་འདུག མི་མང་གི་མངོན་འདོད་གা་རེ་ཡིན་ནའང་འདི་ར་གསུང་དགོས་པ་རེད་ཅེས། ཚོགས་གཙོ་ས་ལམ་སྟོན་ཡང་ཝེ་བས་སོང་། དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ཕྱི་ལོགས་སུ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ། མི་མང་གིས་བསམ་ཚུལ་དང་རེ་བ་དེ་འདྲ་འདོན་སྟོད་ཀྱི་འདུག དེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོས་ཤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། སོ་སོ་སྟང་བ་དག་བསྟད་ནས་ཏག་ཏག་སྟོད་ཀྱི་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡིན།

དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་ངས་མཐའ་དོན་གང་ཞུ་གི་ཡོད་བརྗོད་ན། དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཐུག་མའི་ཐོག་ལ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིང་ཁ་སང་སྤྱི་ཚོགས་སུ་ཕྱི་ན་པ་དེ་དང་པའི་

རང་བཞིན་རིང་ཟིར་བ་དང་། དད་པའི་རྟེས་འབྲང་ཚོས་དེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རིང་ཟིར་བ། ཚོས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བ་རིང་ཟིར་བ་དེ་འདྲ་ཤོད་མཁན་མང་པོ་རེད། ཡིན་ནའང་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཚང་མར་བདག་པོ་རྒྱ་དགོས་པ་མ་རེད། ང་ཚོ་འགན་འཐུར་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་འདི་ནས་ཕྱི་ན་ལམ་ཁ་གང་དུ་སྟེབས་ཀྱི་འདུག ཕར་ཕྱི་ན་མི་མང་གང་དུ་འཁྱིད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག འདི་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་དེ་ཅ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཕོ་ཕོར་འགན་མེད་ན་ནི་རང་དབང་རེད། གང་དུ་ཕྱི་ཡང་འགྲོ་རྒྱ་རེད། འོན་ཀྱང་འགན་དང་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས། མདོར་བསྡུས་ན་འདིར་གྲོས་ཚོད་རིམ་པ་གསུམ་བཞག་པ་འདི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གཅང་མ་ཡོད། དགེ་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡིན། ཐུགས་རྟེ་ཆེ་གནང།

ཚོགས་གཙོ་སྟེན་པ་ཆེ་རིང་མཆོག་ནས།

སྟྲི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ལཀས།

སྟྲི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ལཀས་ནས།

དགལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའི་གཞུང་འབྲེལ་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྒྲེད་ཀྱི་བློས་ཚོད་གྲོས་འཚར་ཡིག་ཆ་ཞང་ ༡ བ་དེ་ལ། སྟེང་ཐག་པ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡིན། དེའི་ཐོག་ལ་བགྲོ་གྲེང་གནང་གི་ཡོད་རེད། ཡིན་ཡང་གོང་དུ་ཕྱག་སྟྲོལ་རྣམ་པ་ཚོས་ལོ་རྒྱས་དང་སྦྱགས་ནས་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ཞིག་གསུངས་ཚར་སོང། དེ་ཚོར་བསྐྱར་བློས་ཞུ་མི་དགོས་པར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡིན། འདིར་རྒྱས་བཤད་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་མདོར་བསྡུས་ན། དོན་ཚན་གཉིས་ཞུ་ཡོད། དེ་གང་ཡིན་ཟིར་ན། གཞིས་ལུས་མི་མང་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དེ་དག་གིས་མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ་བློས་བཏང་ནས་བོད་ཀྱི་རྒྱ་དོན་ཐོག་ལ། འཐབ་འཛིང་གནང་གི་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ཐམས་ཅད་ལ་དངོས་གནས་སྟེང་ཐག་པ་ནས་གུས་འདུད་ཞུ་རྒྱ་དང་། མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་བརྟེད་མི་སྲིད་པའི་གཟི་བརྗིད་ཅན་ཀྱི་ཕྱག་ལས་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག ཞེག་མཚོག་འགོར་ལོ་བཞི་ལྡན་ཐོབ་པར་ཤོག་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པའི་སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཚོག་ཙམ་མ་ཡིན་པར། དོན་དངོས་ཁོང་རྣམ་པའི་གྲོངས་ཁའི་ཁ་ཆེམས་ཟེར་ཡང་རུང། དགོས་འདོད་གང་ཡིན་པ་དེ་ཚོ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་ཐུབ་པའི་ལས་འགུལ་སྟེལ་དགོས་པ་ཅ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཆ་བའི་ང་ཚོའི་ལངས་ཕྱོགས་དེ་འཚེ་མེད་ཞེ་བའི་ལམ་རེད། དེར་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་འཚེ་མེད་ཞེ་བའི་ལམ་ནས་ལས་འགུལ་སྟེལ་རྒྱ་མང་པོ་ཞེག་ཡོད་རེད། དེས་ན། ང་ཚོ་བློ་ཐམ་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་ཉེ་དུས་རྒྱ་མིའི་དགོན་རིགས་ཤིག་རྒྱལ་ས་ལྷ་ལི་གསར་བར་སྟེལས་པ་རེད། ཡུལ་མིས་ངོ་ཆོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་འཕྲུམ་ནས་གོ་རྒྱ་དང་ཚོར་རྒྱ་མེད་བར་བསྟད་པ་རེད། དེ་ཚོ་བློ་ཐམ་གྱི་རང་བཞིན་ཞིག་རེད། དགྱ་གོ་སྟོ་འཕྲམ་ལ་སྟེལས་དུས། ང་ཚོ་གཉིད་ཁུག་ནས་བསྟད་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གནས་དང་གནས་བློ་ཐམ་བྱུང། དགེར་ན་དཀར་ནས་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་སྟེལ་བ་ཡིན་ན། སྟྲབས་བདེ་པོ་བྱུང་སོང། རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་མི་ཁོ་རང་ཚོས་ངོ་ཆོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྟེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་སྟེལ་བ་ཡིན་ན། ཁོ་ཚོར་ལས་འགུལ་སྟེལ་བ་ཆུག་ནས་ང་ཚོ་བཀག་པ་ཡིན་ན་འགོག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ང་ཚོ་གཅིག་པ་རེད། ལྷག་བར་དུ་རྒྱ་གར་མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་སྟོན་ཆེན་འདི་

འདྲ་ཞིག་གི་ནང་དུ་མི་རིགས་གཅིག་པ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ལས་གཅིག་ལ་ལས་འགྱུལ་སྟེལ་དུ་འཇུག་པ་དང་གཅིག་
འགོག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེས་ན་གོ་སྒྲིགས་དེ་ཚོ་བརྒྱགས་སོང་སྟམ་པ་བྱུང་། གང་ལྟར་ང
ཚོར་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་གা་རེ་རེད་དམ་ཞེ་ན། ང་རང་ཚོ་བཅན་བྱོལ་དུ་མི་འབྱམ་གཅིག་དང་ཕྱིད་ཅམ་ཞིག་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ
མ་ཐུན་ལམ་རྟོག་རྩ་གཅིག་ཏུ་བསྟེལ་ནས། ཆོས་ལུགས་དང་ཆོལ་ཁ་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་རྟོག་རྩ་གཅིག་ཏུ་བསྟེལ་རྒྱུའི
དུས་ཚོད་ལ་སྟེབས་འདུག ཕར་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་ཐ་དན་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས།
ང་ཚོ་དེ་ལས་ཀྱང་འདིར་རིག་པ་བསྟེམས་ནས་རྟོག་རྩ་གཅིག་སྟེལ་ངང་ནས། དབུང་པ་མཉམ་གཤིག་བྱེད་དགོས་པའི་དུས
ཚོད་ལ་སྟེབས་འདུག་སྟམ་པ་དེ་གལ་ཆེན་དུ་མཐོང་གི་འདུག དེ་མ་ཡིན་པར་དོན་མེད་ལོ་རྒྱུས་ཆ་ཤར་བསྟར་ནས།
ཡར་རེད་དང་མར་རེད་འདུག མཐོ་འདུག་དང་དམའ་འདུག རིང་འདུག་དང་ཐུང་འདུག་ཅེས་གཏམ་འཛམ་མིན་ཞིག་སྟེ
ཚོགས་སུ་བཀྲམ་ནས། སྟེ་ཚོགས་སྟོད་མི་བདེ་བ་མང་པོ་ཞིག་བཟོས་བསྟད་པ་ཡིན་ན། དེ་ངས་ཡག་པོ་ཞིག་ཏུ་ཁྲོན་ནས
མཐོང་གི་མི་འདུག དེས་ཚ་དོན་སྐྱབ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་ནས་ང་ཚོའི་ནུས་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད་མ
གཏོགས། དེ་ལ་དགེ་མཚན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོ་རྟོག་ཚ་གཅིག་སྟེལ་ཐེར་བ་དེ་ཅ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དཔེར
ན། ང་རང་ཚོ་འདས་པའི་ལོ་ལྷ་བཅུ་ང་གྲངས་ཤིག་གི་རིང་དུ། སྟེ་ནོར་ཁགོང་ས་ཁྱུགས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཡང
དག་པའི་རྒྱས་ཆེན་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ལམ་སྟོན་འོག་ཏུ། ང་རང་ཚོའི་ཚོས་ལུགས་ཚོལ་གསུམ་དང་བཅས་པ་རྟོག་ཚ་གཅིག
སྟེལ་བྱས་ནས། ཁྱུགས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་ལམ་སྟོན་འོག་ལ་ཤར་བསྟོད་བྱས་པའི་འབྲས་བུར་བཏེན་ནས། ང་ལྟ་འཛམ
བུའི་གྲིང་དུ་སྐྱུགས་བཅོལ་བ་ས་ཡ་མང་པོ་ཡོད། ཁོང་ཚོ་ལས་ནུས་པ་ཆེ་བ་ཞིག ང་ཚོ་འདིར་མི་ཕྱུང་ཤས་འབྱམ་གཅིག
ལྟག་ཅིག་ལས་མེད་ཀྱང་ནུས་པ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་འདོན་ཐུབ་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཁྱུ་ལ་བར་ཅིན་པོ་ཆེའི་ཡང་དག་པའི་དབུ་ཁྲིད
དང། ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་མཐུན་སྟེལ་རྟོག་ཚ་གཅིག་སྟེལ་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བཏེན་ནས་གྲུབ་འབྲས་དེ་བྱུང་བ་རེད། དེ
དངོས་སུ་བདེན་པ་རེད། དེ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གཞི་ཙ་དེ་ལྟ་བུར་དགེ་བློངས་ནས་དཀར་ཏུང་ཐུ་མཐུད་དེ་དེ
ལས་ལྟག་པའི་ཐ་བྱང་ནས། ང་ཚོ་རྟོག་ཚ་གཅིག་སྟེལ་དང་ཆོ་གཅིག་ཤེས་གཅིག་དང་རྒྱ་གཅིག་མཚོང
གཅིག་བྱས་ནས། ང་ཚོས་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་པའི་དུས་ཤིག་རེད་འདུག་སྟམ་པ་མཐོང་གི་འདུག དེས་ན་ང་ཆས་པོས་སྟོན
འདུན་དང་བཅས་ཚང་མར་འགོད་སྐྱལ་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེ་མ་གཏོགས་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ཁོའི་ཁ་དང་ངའི་སྟ་ཞེས་ཅོད་དེ་སྟོད་པའི
དུས་ཚོད་ཅིག་མ་རེད། དེ་ལྟར་དུས་ཚོད་བསྐྱལ་བ་ཡིན་ན་གཞིས་ལུས་མི་མང་ཐོ་ཡམ་ཚད་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཡོད་གི
རེད། ཕ་གོར་མི་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ཙམ་ཀྱིས་སྟོག་ཐོས་བཏང་ཚར་བ་དེ་དག་འཕྲོ་བཆག་ཏུ་འགྲོ་བའི་དུས་ཚོད་ལ་སྟེབས་ཀྱི
རེད། དེ་ཚོ་འཕྲོ་བཆག་ཏུ་མི་འགྲོ་བ་ཞིག་རེས་པར་ང་ཚོས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེས་ན་མཇུད་གཅོ་རྣམ་པ་ཚོས་གང
དགའ་ཅི་ལེགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་དང། དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་མི་མང་ཚོ་ཚང་མས་ཤར་བསྟོད་བྱས་ནས། ཕྱི
བསྟུར་གོས་པ་ཅམ་ཡང་རྒྱ་གི་མ་རེད། ང་ཚོ་བོད་པ་ཞེར་བ་དེ་ལམ་སྟོན་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཅིག་བྱུང་ན། གོམ་གང་ཕྱི་བསྟུར་མི
ཏེད་པ་དེ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རང་གཤིས་ཡིན་པ་ཅམ་དུ་མ་ཟད། མདུན་མཚོང་དགོས་ཀྱང་མཚོང་གི་རེད། འོན་ཀྱང་འགོ
ཁྲིད་མཁན་ཞིག་མེད་ན་ཆུང་ངོས་ཏོ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། དེ་ང་ཚོའི་གཤིས་ཀ་རེད། དེས་ན་མཇུད་གཅོ་རྣམ་པ་ཚོས་དབུ
ཁྲིད་དང། ང་ཚོ་དེའི་ཐོག་ལ་རྒྱུ་ཀ་ཅིག་མཚོང་གཅིག་ཞུ་ཡིན་ཞེས་སྟེང་བསྟུས་ཤིག་ཞུ་རྒྱ་དང། དོན་ཚན་གཉིས་པ་དེ།
བཅན་བྱོལ་ནང་ནས་མི་བཅུ་གྲངས་ཤིག་གི་ར་ངང་ལུས་མེར་བསྲེགས་པ་རེད་ལ། དེའི་ནང་ནས་མི་གསུམ་ཅམ་ཞིག
གྲོངས་ཚར་བ་རེད། དེ་ཚོ་ཡང་སྐྱབས་རིར་གྲྭང་སྟོང་རི་གནང་གི་འདུག ཁོན་ཀྱང་གྲྭང་སྟོང་གནང་སྟངས་ཐན་བུ་མཐོ་དམན

འདྲ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་མཐོང་གི་འདུག་ དེར་མ་སོང་བར་གཅིག་གྱར་གྱི་མཉམ་དུ་གློང་དགོས་པ་དང་། མཉམ་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ དགོས་པ། གཏུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཚོ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ལྷག་བར་དུ་ཁོང་ཚོ་འདིར་ རང་དབང་ཅན་གྱི་ལུང་པ་ཞིག་ཏུ་རང་དབང་བརྒྱ་ཆའི་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡོད་བཞིན་དུ། ཐག་རྐང་དེ་བཅད་ནས་སོ་སོའི་རྒྱལ་ ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀྱི་དོན་ལ་སྐུ་སྲོག་བློས་བཏང་བ་རེད། དེ་ཚོ་ཏ་ཅང་གི་རྒྱབས་ཆེན་རེད། དེས་ན་ཁོང་ཚོའི་གྲས་ལ་ང་ ཚོས་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་བྱས་ནས། རྒྱབ་སྐྱོར་གྱིས་ཁོང་ཚོ་གློང་དགོས་པ་དང་། ཁོང་ཚོ་མ་བརྟེད་པ་བྱེད་དགོས་པ་ ཏ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་དུ་མཐོང་གི་འདུག དེ་མ་བྱུང་ན་ད་ལྟ་འདིར་ཁོང་ཚོར་ཡང་པ་མ་དང་བུ་སྲུག ཁྱེན་ཅེ། གཟའ་ཟླ་སོགས་ ཀྱང་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའི་གྲས་བློ་ཕམ་ཡོང་སྲིད་པ་རེད། ང་ཚོའི་ཆེ་འདས་དེའི་སྲོག་ཆུད་ཟོས་སུ་ཕྱིན་སོང་སྟམ་པའི་བསམ་ པ་སྐྱེས་སོང་ན། ཇ་དོན་ཐོག་ཏ་ཅང་གཞོད་འགལ་དུ་འགྲོ་ཡི་རེད། སྤྱི་ཚོགས་སུ་མིག་ལྟོས་ངན་པ་ཆགས་འགྲོ་ཡི་རེད། དེས་ན་དེ་ཚོ་ཚང་མ་རྣམ་པ་ཚོས་མི་མཁྱེན་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། མདོར་ན་དེ་ཚོ་ཀ་དུས་ཡིན་ཡང་མཉམ་དུ་ཡིག་ཆ་འཁྱེར་ ཐུབ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང།

ཚོགས་གཙོ་སྟྲེན་པ་ཆེ་རིང་མཚོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དབལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཀཱུང་འབྲེལ་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གོས་ཚོད་གྲོས་འཚར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ་དང་ འབྲེལ་བའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ལེན་ན་བསམས་བྱུང། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཀཱུང་འབྲེལ་གྱི་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གོས་ཚོད་གྲོས་ འཚར་དེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བསྟན་པ་ཞིག་པ་དེ་ཕེངས་དང་པོ་མ་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་འདས་པའི་ ༢༠༠༤ ནས་བཟུང་སྟེ། གཏུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གོས་ཚོད་གྲོས་འཚར་ཞིག་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཁུར་བསྡད་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ ཤིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། དེ་ཁུར་དགོས་རྒྱུན་ཡང་གོད་ནང་གི་ཇ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཐུ་མཐུང་དུ་ལྷག་ནས། ཇ་ དྲག་གི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་པར་བརྟེན། གཞན་ཡུལ་ན་ཡོད་པའི་གོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་། ང་ཚོ་ཚང་ མས་ཁོང་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་གཏུང་བའི་སེམས་པ་དེ་མཉམ་དུ་སྐྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་མཚོན་སྟངས་དང་། གཏུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ གོས་ཚོད་གྲོས་འཚར་དེ་ཁུར་ཡོད་དོན་ཡང་ཁོང་ཚོས་སྤྱི་གཙལ་གང་ཐུབ་པ་དེ་ལ་ང་ཚོ་ཁོང་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་ཡོད་པ་ དང་། ང་ཚོ་ཀ་དུས་ཡིན་རྩད་ཁོང་ཚོར་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་བྱེད་དགོས་པ་དང་། མ་བསྐྱེད་པ་རྣམས་ལ་སྐྱེད་པར་བྱེད་ པ་དང་། བསྐྱེད་པ་རྣམས་ཀྱང་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འདིར་ཁུར་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ ཚོས་བགྲོ་གླེང་ཁྱེད་གཞན་ཞིག་གི་སྣང་ལ་བུད་སོང་བ་ཡིན་ན། གོད་ནང་གི་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད། དེའི་བརྡ་ལན་དུ་ང་ཚོ་ ནང་ཁུལ་དུ་ཕན་ཚུན་བཤད་རེས་སྣང་ལ་སོང་བ་ཡིན་ན། ཏཱ་ཏཱ་བསྡད་ཀྱི་མི་འདུག་བསམས་ནས། སོ་སོར་གཏུས་ཡིན་ རྩང་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཚོར་བ་དེ་སྟེབས་ཀྱི་འདུག ཁ་ཡོ་བོ་དེ་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་བྱེད་སའི་ཡུལ་དེ་གོད་ནང་དུ་ ལྷག་བསྡད་པའི་སྡུག་བསྔལ་འགོ་ལ་མནར་བཞིན་པའི་གཞིས་ལུས་གོད་རིགས་སྤྱན་ཟླ་རྣམས་རེད། ཁོང་ཚོའི་སྡུག་བསྔལ་ དེ་སེལ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ། ང་ཚོས་གཅིག་བྱེད་དགོས་པ་དང་བསམ་ཟློ་གང་འདྲ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་གནད་དོན་དེ་ཀ

དུས་ཡིན་རྒྱང་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུའི་དོན་ཚན་དང་པོ་བཞག་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་གཅིག་གིས་ཡར་རེད་དང་། གཅིག་གིས་མར་རེད་ཟེར་ནས་ལན་ཚུན་འཕེན་རེས་བྱས་ནས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱུ་བསྡུད་པ་ཡིན་ན། ཏཱ་ཏཱ་བསྡུད་ཀྱི་མི་འདུག ངེ་ཕྱོགས་ལན་ཚུན་སུ་ཡིན་ནའང་གཞན་བསྒྲལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་འདོད་བྱེད་སོང་། གཉིས་པ་དེ། ང་ཚོས་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྒྲིད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཛིན་ནང་ལ་ལེ ཌ་ཁག་བཞི་ཅམ་ཡོད་རེད། གཙོ་བོ་ཁག་གཉིས་རེད། སྤོན་གླིང་དང་གྲོས་ཆོད་རེད། གྲོས་ཆོད་དོན་ཚན་གསུམ་ཡོད་རེད། སྤོན་གླིང་ནང་ལ་ང་ཚོས་གཙོ་བོ་བཤད་དགོས་པ་དེ་བོད་ནང་དུ་གཅེ་བྱས་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ། བོད་མི་དེ་འཇུ་མང་པོ་ཞིག་གིས་སོ་སོའི་གཅེས་པའི་ཆེ་སྒོག་ཡན་ཆད་དེ་བློས་བཏང་དགོས་པའི་བྱང་ཆུན་གཙོ་བོ་དེ་གཅེ་རེད། གཏུས་ཡིན་རྒྱང་ང་ཚོས་དེ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་འགྲེལ་བཤད་གཅིག་རྒྱུག་གི་ཡོད་རེད། ཏ་ལའི་ཁ་བྲལ་རིང་ལུགས་པས་བརྒྱུད་སྐྱལ་ལ་བཏེན་ནས་བྱང་གི་ཡོད་རེད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་རང་ཚོའི་བཤད་རྒྱ་དེ། རྒྱ་ནག་གི་སྡུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འོག་ལ་བསྡད་མ་ཐུབ་ནས། དེ་ལ་ངོ་རྩོལ་ཡོང་བ་དེ་དུས་དང་རྒས་པ་ཀུན་ཏུ་གྲོས་ཆོགས་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་འདུ། རྒྱ་ལ་སྲི་འི་སྲི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་འདུ་དེ་བཤད་དགོས་རྒྱ་ཞིག་རེད། དེ་ང་ཚོས་བསྐྱར་དུ་ལུང་དྲངས་པ་དེ་བསྐྱར་དུ་ལུང་འདེན་བྱེད་མ་དགོས་པ་དང་ཡག་པོ་ཞིག་བྱུང་འདུ། རྒྱ་ནག་གི་སྡུག་རྩུབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་ཐེར་འདོན་བྱེད་དགོས་པ་དང་། བོད་ནང་གི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་དགོས་རྒྱའི་རྒྱ་རྒྱེན་གཙོ་བོ་དེ་འཛམ་གླིང་མི་དམངས་ཀྱིས་གསལ་པོ་ཤེས་སུ་འཇུག་དགོས་པ་དེ་ང་ཚོའི་འགན་ཞིག་རེད། སྐབས་རེར་ང་ཚོས་བོད་ནང་གི་སྡུག་རྩུབ་སྲིད་བྱུས་སམ་མནར་གཅོད་བཏང་རབས་སོགས་མང་པོ་ཞིག་བཤད་ཡོང་དུས། ངས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དང་ཆོས་ཡིག་ཁ་ཤས་སུ། དེ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་འགལ་བ་རེད་ཟེར་ནས་བཤད་མཁན་དང་ཆོས་ཡིག་ཀྱང་མཐོང་སོང་། གལ་སྲིད་དེ་འཇའི་དགོངས་ཚུལ་དང་བསམ་བློ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚོ་ཏཱ་ཏཱ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་པ་རིང་ངས་བརྒྱུད་ལམ་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱ་མཚན་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ལ་དྲག་ཏཱ་ཏཱ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་བོད་མིའི་སྲིག་འཇུག་ཀྱི་ལས་ཀྱི་སྟེ་མོ་བྱེད་མཁན་ཚོའི་འགན་མ་ཁྱེར་བར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་སྤོན་གླིང་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གཉིས་པ་དེ་གྲོས་ཆོད་གསུམ་པོ་དེ་རེད། གྲོས་ཆོད་དང་པོ་དེ་ང་ཚོས་བོད་དང་བོད་མི་ཚོར་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྒྲིད་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་བརྒྱ་རྒྱ་དེ་རེད། དེར་བཏེན་དོན་ཚན་འདིའི་སྣང་ལ་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། གཏུང་སེམས་མཉམ་སྒྲིད་གང་འདྲ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་གཞིར་བཟུང་ཡིན། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོའི་རེ་བ་འཚང་སྲ། སེམས་ཀྱིས་གཏན་པ་དེ་ཀོང་པ་ཨསྒྲབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུ་ཁྲིད་པའི་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་སེམས་པ་གཏན་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེར་བཏེན་ང་ཚོའི་བྱེད་ལུགས་བྱེད་ཕྱོགས་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཁོང་ཚོས་རེ་ཐག་ཆད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་བོད་པའི་གནད་དོན་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་སྒེབས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དེར་ང་ཚོས་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པའི་གནད་ཅིག་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྒྲིད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ་དང་ལྷན་དུ་ཉམས་སུ་ཟླངས་ཏེ། གཏུས་ཡིན་རྒྱང་དེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས་པ་དེ་ངས་དོན་ཚན་དང་པོ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གལ་ཆེ་བ་དེ་གྲོས་ཆོད་དོན་ཚན་གཉིས་པ་དེ་རེད། གཉིས་པ་དེས་བོད་མིའི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་དེ་བསྟན་ཀྱི་འདུག་བསམ་ཀྱི་འདུག བོད་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་དེ་འཇུ་ཞིག་ཟོང་གི་ཡོད་རེད། རྒྱ་མིའི་སྲིད་བྱུས་ཤུགས་ཆེན་པོ་སྟེལ་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་དུ་བལ་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་ཁྲིད་གསར་པ་ཚོ་ཡིན་ནའང་། སྤོན་མའི་སྲིད་བྱུས་དེ་ད་ལྟའི་ཚར་འགྱུར་བ་

ཐེབས་རྒྱལ་རྣམ་འགྱུར་ཏོག་ཅམ་རེ་ཡོང་གི་ཡོད་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱལ་སྲིད་བྱས་དེ་སྟོན་མ་ནང་བཞིན། འཛིན་བཟུང་བྱ་རྒྱུ་དང་བཀག་ཉར་བྱ་རྒྱུ་སོགས་དེ་དག་སུ་མཐུད་ནས་འགྲོ་བསྟད་ཡོད། དེ་དག་འགྲོ་བསྟད་པ་ཞིག་ཡིན་རྩང་སྤྱག་བསྟལ་ཐྲོང་མཁན་ནི་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོ་ཡིན་པ་དང། ང་རང་ཚོའི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང། ཆོས་དང་བཅས་པ་ཡང་རབས་དང་རིམ་པ་བཞིན་ཙ་མེད་གཏོང་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་དེ་ཆེ་རུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད། དཀའ་ངལ་དེ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་སེལ་དགོས་མིན་དས་དོན་ཚན་གཉིས་པ་དེ་རེད་དྲན་གྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་མིའི་འགྲོ་ཁྲིད་ཚོ་ཡིན་ནའང། ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བྱས་དེ་འཕྲིག་གི་མེད་པ་དང། དེའི་རྗེན་གྱིས་བོད་མི་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཐ་ན་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག་ དེ་ཚོར་འགྱུར་བ་བཏང་སྟེ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་མཉམ་དུ་འཕེལ་མོལ་ལམ་ཞེ་མོལ་གྱི་སྒོ་ནས་བོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེ་མེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཁོ་ཚོའི་ནང་དུའང་སྒེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ལ། ང་ཚོས་ཕར་ཞུ་རྒྱའམ་ལག་བསྟར་བྱ་དགོས་པའི་གཙོ་བོའང་དེ་རང་རེད་དྲན་གྱི་འདུག་ དེ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཞུ་དགོས་མིན་སྐོར་ལ་མི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དེ་ཡོང་གི་མ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད། ཡོང་གི་ཡོད་མེད་དེ་གནས་སྟངས་གཞན་པ་ཞིག་རེད། དཔེར་ན། རང་བཙན་དོན་དམ་གྱིས་ཆོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། དབུ་མའི་ལམ་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་ལོ་ཉི་ཤུ་སྒྲུམ་ཙུ་སོང་ཡང་ཡོང་རྒྱ་གང་ཡང་མི་འདུག་ཅེས་ལབ་པ་དེ་རང་བཙན་ཆོད་མཁན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་དེ་མ་རེད། རང་བཙན་ཆོད་མཁན་ཚོ་ཡིན་ནའང་ཆོད་ས་དེ། བོད་དེ་ལོ་རྒྱས་ཀྱི་སྟེང་ནས་རང་དབང་རང་བཙན་ཡིན་པ་དང། རང་བཙན་ཆོད་པ་དེ་ངའི་ཐོབ་ཐང་ཡིན་ཞེར་ནས་རྒྱ་མི་མཉམ་དུ་ཆོད་དགོས་རྒྱ་ཞིག་རེད། དེ་བཞིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་བྱས་དེ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེ་མེལ་ཐབས་ཀྱི་ཡིན་ན། བོད་རྒྱ་གཉིས་འཛེལ་མོལ་བཟོ་རྒྱའི་ཐབས་ལམ་དེ་བཙལ་དགོས་རྒྱ་ཞིག་རེད། ཐབས་ལམ་དེ་བཙལ་དགོས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་རྒྱ་མིའི་སྲིད་བྱས་དེ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་མེད་དང། བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་བྱེད་པར་ང་རང་ཚོ་ལ་གཏེང་ཚོད་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་དང། ང་རང་ཚོའི་ལག་པར་ཡོན་ཏན་ནམ་ཁྱད་ཚོས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་མེད་དེ་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་རེད། ངས་དེ་སྟོན་མ་ཞིག་ནས་ཁྱས་ཟིན་པ་ཡིན། ད་ལྟའི་ཆར་ངས་བསྒྲར་དུ་ཁྱས་དོན་ཡང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་བས་ཡིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྲིད་བྱས་སྐོར་ལ་ཁྱས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་མཐོང་བསྟད་པ་དེ་རེད། ཞེ་ཅིན་ཕེར་གིས་"རྒྱལ་ཁབ་སྐྱོང་བར་ངེས་པར་དུ་མཐའ་མཚམས་སྐྱོང་དགོས། མཐའ་མཚམས་སྐྱོང་དགོས་ནི་ངེས་པར་དུ་བོད་དེ་ཐོག་མར་བརྟན་བརྩེང་དགོས''ཞེས་ཟེར་གྱི་ཡོད། བོད་དེ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་བརྟན་བརྩེང་དགོས་མིན་གྱི་སྲིད་བྱས་འགྲོ་སྟངས་དེ་ད་ལྟ་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱ་ནག་ཆབ་སྲིད་གྲོས་མོལ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཡུས་ཀན་ཏེན། ཕྱི་རྒྱ་བཅུ་གཅིག་ནས་འགོ་ཁྲིད་ཆགས་པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་དུ་བོད་དབུས་གཙང་ཁུལ་དང་བོད་མདོ་སྟོད་ཁུལ། བོད་མདོ་སྨད་ཁུལ་བཅས་ས་ཆ་ཡོངས་རྫོགས་ལ་སོང་ཚར་བ་རེད། སྟོན་མ་ཅང་ཆིང་ལིང་ཞེར་བས་ལོ་ལྷའི་རིང་ལ་རྒྱ་གཞུང་གི་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་བྱས་ནས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྷོངས་ལ་ཞེངས་གཅིག་ཀྱང་བསྟེན་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོ་ཚོས་དགེ་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཞེར་ནས་བཤད་བསྟད་རྩང། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་མ་བརྩེས་ནས་དྲག་གཏོན་གཅིག་ལུ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྟད་ཡོད་པ་དེ་མཐོང་གི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ད་ལྟའི་འགོ་འཁྲིད་ཚོའི་བྱེད་སྟངས་དང་མཉམ་ཤེས་པར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྷོངས་ལ་བཞེངས་གཅིག་ཀྱང་ཡོད་ཀ་ཅི་ཡང། རྒྱ་ནག་དབུས་ནས་བོད་ཐོག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་མཁན་ཚོགས་སྟེ་ཁག་བཅུ་དྲུག་ཅམ་ད་ལྟ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྷོངས་ལ་བཞེངས་ཡོད་པ་དེ་དག་ རྒྱ་ནག་གི་འཐབ་ཐེབ་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་བསྟད་ཡོད་མཁན་དང། མི་རིགས་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་དང་

འབྲེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་མཁན། དེ་བཞིན་ཉམས་ཞིབ་སྟེ་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་མཁན་ཡང་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན་ཐབས་ལམ་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས། རྒྱ་ནག་གི་འགོ་འཁྲིད་ཚོའི་སེམས་ནང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་མ་སེལ་ན་འགྲིག་ཐབས་མེད་པའི་གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད། དེ་བསྟེན་རྒྱ་དེ་ཡང་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་ད་ལྟའི་བར་དུ། རྒྱ་ནག་གིས་ཞི་འཇམ་དགེ་རྒྱས་རྒྱལ་པོ་ལྟར་ཕྱི་ཕྱོགས་ལམ་ཞིག་བསྟན་པ་ཡིན་ནའང་མགོ་མ་བསྒྲུར་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་འོག་དང། དེ་བཞིན་ང་ཚོ་ཡིན་ནའང་གལ་དུས་དེ་ཚོ་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་སྟངས་ཚའི་ཐོག་བསྒྲལ་ཐུབ་པའི་རྒྱུན་ལས་བྱུང་བ་གསལ་པོ་རེད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་བསྒྲུར་གསོ་ཐུབ་མིན་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་འཁྲིད་འགྲུར་བ་གཅིག་བུར་བལྟས་བསྡད་པ་ཡིན་ན་འགྲིག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་གནད་དོན་དངོས་གནས་ཤིག་ལ་བརྟེས་པ་དང། ཁོང་ཚོར་ཐག་གཅོད་མ་བྱས་ན་འགྲིག་ཐབས་མེད་པའི་ངེས་ཤེས་ཤིག་སྐྱེས་པར་བཟོ་ཐུབ་དགོས་པ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོ་ལ་གང་ཁྱད་ཚོས་ཡོད་པ་དེ་མ་ཉམས་པར་བསྡད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ངས་རྒྱ་ནག་གིས་ངེས་པར་དུ་ང་རང་ཚོ་ཚུར་ལ་སྐད་ཆ་མི་བཤད་ཐབས་མེད་ཅིག་ཆགས་རྒྱུའི་སྐོར་ལ། ངས་ནམ་རྒྱུན་དོན་ཚན་ལྡ་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ཡིན་ནའང་དུས་ཚོད་ཀྱི་དབང་གིས་དེ་རིང་ངས་འདིར་རྒྱས་བཤད་བྱེད་ཀྱི་མིན། ཡིན་ནའང་བསྒྲུར་དུ་མིང་དེ་དྲངས་པ་ཅམ་བྱས་ན། དང་པོ་དེ། རྒྱ་ནག་གིས་འདས་པའི་ལོ་དྲུག་ཅུའི་ནང་ལ་བོད་དེ་རྒྱ་མེད་གཏོང་མ་ཐུབ་པ་དང། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་གཅིག་ཏུ་ནས་རྒྱ་ནག་ཀུང་ཁྲན་ལ་མགོ་སྐྱེར་མ་ཐུབ་པ་གཅོ་བོ་དེ་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ང་རང་ཚོར་དང་པོ་དེ་བོད་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀྱིས་གོང་དུ་བཀུར་བའི་ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་ལྟ་བུར། ང་ཚོར་དབུ་ཁྲིད་ᠬᠣᠯᠣᠨ་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུ་འཛིན་གྲྭིང་ལ་སྟན་ཁྲག་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོད་རེད། དེ་ཀ་དུས་ཡིན་ཡང་བོད་མི་ཚང་མའི་སེམས་ལ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་དུས། རྒྱ་མིས་ཀ་དུས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོ་ལ། ᠬᠣᠯᠣᠨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་མཚན་སྨད་དང་སྨོན་བཙོ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོར་ནུས་པ་དེ་མེད་པར་བཟོ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་བར་དུ་འདས་པའི་ལོ་དྲུག་བཅུའི་ནང་ལ་བཟོ་མ་ཐུབ་བ་དེ་ང་རང་ཚོའི་ནུས་སྟོབས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གཞིས་པ་དེ། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་འདས་པའི་ལོ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་གི་ནང་ལ་(འདིར་ངས་དྲུག་ཅུ་ལྷག་ཟེར་དོན་རྒྱ་མིའི་དམག་མི་བོད་ལ་བསྟེན་པ་ནས་ཟེར་གྱི་ཡོད།)རྒྱ་ནག་གིས་དགུ་རྒྱལ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཐག་གཅོད་གང་འདྲ་ཞིག་བྱས་ཀྱང་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་སོ་སོའི་ཚོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་ སོ་སོ་མི་རིགས་ཀྱི་ལར་ཞེན་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལ་རྒྱ་དེ་ཙ་བ་ཉིད་ནས་དོར་མ་ཐུབ་ནས་ཉར་བསྡད་པ་དེ། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་དེ་ལས་སླ་པོར་མེད་པ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པས། ངེས་པར་དུ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ཐག་གཅོད་ཡག་པོ་ཞིག་བྱེད་མ་ཐུབ་ན། དེ་བཞིན་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོའི་སྲོད་སྲོབས་མ་ཉམས་པར་ལྷག་བསྡད་ནས་དེ་ཚོ་ང་ཚོའི་སྲོབས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་དེ་རེད། གསུམ་པ་དེ། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ཐག་གཅོད་ཡག་པོ་ཞིག་བྱེད་ཡག་ཏུ། ངས་སྟོན་མ་རྒྱ་མི་མང་པོ་ལ་དཔེ་ཞིག་བཞག་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་མི་མང་པོ་ཞིག་ ᠭᠡᠷᠡᠭ ལོར་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སོང་བ་རེད། མི་དམངས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་མཁན་ཞིག་ཕྱིར་བཏང་ཚར་བའི་རྗེས་ལ། སོ་སོའི་འགོ་ཁྲིད་སའི་མི་དམངས་དང་འབྲེལ་ཐག་དེ་བཅད་ཚར་བ་ཡིན་ན། གཤོག་པ་མེད་པའི་བྱ་དེ་ནང་བཞིན་ནུས་པ་བེད་སྤྱོད་མེད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་དེ་གཅིག་ནས་ᠬᠣᠯᠣᠨ་ᠬᠣᠯᠣᠨ་མགོན་ཆེན་པོ་མཚོག་གིས་གཙོས་པའི་བོད་གངས་ཅན་ཡུལ་ཀྱི་ཚོས་བརྒྱད་ཁག་གི་དབུ་འཁྲིད་ཐུ་མ་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་པ་དང། བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚང་མའི་རེ་བ་བྱེད་པ་དང་སེམས་ཀྱིས་གཏད་པ་དེ་ང་ཚོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན་ཁོང་ཚོས་བོད་ཕྱི་ནང་གཞིས་བར་ལ་དགྱེ་ཤེད་གང་འདྲ་ཞིག་བར་ཆད་མེད་ནང་གཞིས་

བྱེས་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ཐག་དེ་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་སྐད་ཡིག་ རིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་ གསོ་སྐྱོང་བྱེད་སའི་བསྟི་གནས་དེ་ང་ཚོ་བཅན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་དེ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲའི་ངོ་བོ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་གནས་བསྡད་པས་ན། ང་ཚོ་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཡིན་རྩང་ནང་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ལ། བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཡིན་ནཱང་ཕྱི་ལ་སྟེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། དེའི་འབྲེལ་ཐག་དེ་གཅོད་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་པར་བརྟེན། ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ དེ་ག་དུས་ཡིན་རྩང་འཛིན་གྱིང་སྟེང་ལ་གསོན་པོར་གནས་ཐུབ་པ་དེ་ཡང་ང་ཚོའི་སྟོབས་ཤུགས་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། བཞི་པ་དེ། ང་ཚོ་བོད་མིའི་སྨྲིག་འཛུགས་རང་དབང་མང་གཅོ་ཅན་དུ་གྱུར་བའི་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ང་ཚོའི་གཞུང་ཞིག་ཡོད་པ་ དེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་དཀའ་ལས་ཁག་ཀོས་ཆགས་ས་གཅིག་འདི་རེད། གལ་སྲིད་གཞུང་དེ་མེད་པ་ཆགས་པ་ཡིན་ན། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོའི་རེ་བ་རྒྱུག་ས་མེད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ལ། ང་ཚོ་མི་འབྲུམ་གཅིག་ལྷག་དེ་འཛམ་གླིང་གང་ས་འཐོར་འགྲོ་ཡི་རེད། དེང་སང་མི་ཁ་ཤས་ཤེག་གི་ས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡོ་རོབ་དང་ཨ་རི་སོགས་ལ་འགྲོ་མཁན་གྱི་མི་མང་པོ་ཞིག་ཕྱི་ རྒྱལ་གྱི་མི་སེར་ལ་བཞུགས་པ་ཡིན་ནཱང་མེམས་ཤུགས་གཅིག་པ་རེད་འདུག་པས། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་སྟོད་མཁན་ཚོས་ ཀྱང་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་མི་ལ་བཞུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ལབ་མཁན་མང་པོ་འདུག མི་སེར་བཟོ་དགོས་ཟེར་མཁན་དེ་འཇ་ཚོགས་སྟེ་ཁག་ཁ་ཤས་ཀྱང་ཡོད་ས་རེད་ལ། མི་སྣོར་ཡང་མང་པོ་ཡོད་ས་རེད། ཡིན་ནཱང་ང་ཚོ་མི་སེར་ལེན་མཁན་གྱི་བོད་ མི་དེ་དག་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་གི་མི་སེར་ལ་བཞུགས་པ་ཡིན་ན། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོའི་ང་ཚོ་ལ་རེ་བ་བཅོལ་ས་དེ་གང་ལ་འགྲོ་སོང་། ང་ཚོས་བོད་མིའི་གྲོས་ཚོགས་ཟེར་ནས་འདི་ར་གྲོས་ཚོགས་ཚད་དང་ལྡན་པ་འཚོགས་ཐུབ་སའི་ཁོར་ཡུག་དེ་ འདྲ་ཞིག་ལྷག་ས་རེད་དམ། སྨྲིག་འཛུགས་དེ་མེད་ཚར་བའི་རྗེས་ལ། ཡོ་རོབ་ཡིན་ནཱང་འདྲ། ཨ་རི་ཡིན་ནཱང་འདྲ། ང་ཚོས་ལས་འགྲུལ་ཞིག་སྟེལ་བར་དེ་སུས་འགྲོ་ཁྲིད་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་ཡོང་ས་རེད་དམ། ཡིན་གཅིག་མི་གཅིག་འདི་ཚོ་ཡན་ཆད་ ལའང་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་སྨྲིག་འཛུགས་སྲ་ཐག་ཐག་ཅིག་ཡོད་པ་དེས་བཀོད་ཁྱབ་ གཅིག་གིས་འཛམ་གླིང་གང་ས་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཡོངས་རྫོགས་འཛོམས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། བོད་ནང་ནས་བོད་མི་ཚོས་སྨྲིག་ འཛུགས་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡོད་བསམས་ནས་བརྩེ་ཐུབ་པ་དེ་ང་རང་ཚོའི་སྟོབས་ཤུགས་ཤེག་རེད། ལྷ་པ་དེ། ང་ཚོ་ཐོག་ཕན་ ཚུན་ཚང་མ་རེད། བོད་ནང་དང་ང་ཚོ་ཚང་མའི་འབད་བརྩོན་གྱི་འོག་ལ། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་རྒྱལ་སྤྱི་འི་གནད་དོན་ཅན་དུ་ གྱུར་པ་རེད་དེ། བོད་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་བྱུང་དུས་འཛམ་གླིང་གི་སྤྲེལས་ཆའི་སྟེང་ལ་གསོན་པོ་བཟོ་ཐུབ་པ་དེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ག་དུས་ཡིན་རྩང་འགོག་བསྡད་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་ཆགས་པ་རེད། ང་ཚོས་ཁོ་རང་ཚོའི་ གཡོ་སྒྱུ་དེ་དག་འགྲོ་མ་ཐུབ་པར་བཟོས་ནས། ང་ལྟ་ནང་བཞིན་སྲ་ཐག་ཐག་བསྡད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་ལ་ཁྱབ་པར་ཡོད་མ་རེད། ཁོང་ཚོས་བོད་མི་རིགས་དེ་ལས་སླ་པོ་ཞིག་རེད་མི་འདུག བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ཐག་གཅོད་ མ་བྱས་ན་འགྲིག་ས་མ་རེད་བསམས་ནས་ཁོ་ཚོས་བོད་དང་འབྲེལ་མོལ་མི་བྱེད་ཐབས་མེད་དུ་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་ འདུག དེ་ཡིན་དུས་ལས་དོན་འདི་འགྲོ་མི་ ཐུབ་པ་ཞིག་ཙ་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། དེ་བཞིན་གྲོས་ཚོད་གསུམ་པའི་སྟེང་ལ་ཞུ་རྒྱ་ མེན། གྲོས་ཚོད་གཉིས་པའི་སྟེང་ལ་ཞུ་རྒྱ་དེ་ཡིན། དེ་དང་མཉམ་དུ། ང་ལྟ་གོང་དུ་ཕྱག་སྟེལ་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་ཀྱིས་སྟོན་ཐེང་ གི་ནང་ནས་ཁྲིམས་ཐོག་གི་ཚོག་ཅིག་གསུངས་སོང། ངས་དེ་ཁྲིམས་ཐོག་གི་ཚོག་དེ་གལ་ཡོད་མ་རེད་བསམ་ཀྱི་འདུག རྒྱ་ མཚན་ཅི་ཡིན་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྣང་བཏགས་ནས། ལོ་གསུམ་ཡིན་ནཱང་འདྲ། ལོ་བཞི་ཡིན་ནཱང་འདྲ། རྒྱ་ནག་ གཞུང་གི་ཁྲིམས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཁྲིམས་དེ་ནི་ཁྲིམས་མེད་ལུགས་མེད་རེད། ཡིན་ནཱང་ཁྲིམས་མེད་ ལུགས་མེད་ཡིན་རྩང་དེ་ཁོ་རང་ཚོའི་ཁྲིམས་ཡིན་ཟེར་ནས་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཚོག་བརྗོད་དེའི་སྟོན་ལ་ག་རེ་

བཤད་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། དེ་འད�eའི་འདུ་མིན་གྱིས་སྣོད་བཏགས་ནས་ཞེས་བཀོད་འདུག ནམ་རྒྱན་འཛིན་སྒྲོང་གིས་ཚད་པ་ཞིག་གཅོད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཁྲིམས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་ཟེར་ནས་མི་གསོད་མཁན་སོགས་སྣོད་བཏགས་ནས་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཁྲིམས་དེ་ཡང་དག་པར་ཡིན་མིན་གང་ལྟར་རྩང་དེ་ཁྲིམས་རང་ཚགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཁྲིམས་ཀྱིས་ཐག་ཚོད་པ་དེ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། མཐའ་མ་དེ་ལ། བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས། ང་རང་ཚོས་གང་བྱེད་པ་དེ་དོན་ཚན་བཞི་པའམ་གསར་པ་ཞིག་འགོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག་གསུངས་སོང། དེ་སོ་སོའི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་རེད། ངས་བསམ་བློར་དོན་ཚན་གསུམ་པོ་དེ་ལག་ལེན་བྱེད་མཁན་ང་རང་ཚོ་རེད། ཁོས་ཚོད་བཞག་པ་རེད། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ལ་བཞག་དགོས་ནས་འདུ། རྒྱལ་སྤྱི་འི་སྡེངས་ཆའི་སྟེང་ལ་བཟོ་དགོས་ནས་འདུ། ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་དང་ལག་ལེན་བྱེད་མཁན་དེ་ང་རང་ཚོ་རང་ཡིན་པས། དེའི་ནང་ལ་ཚུད་བསྡད་ཡོད་རེད་དྲན་གྱི་འདུག

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག མཐར་གཏུགས་ནས་ཞུ་རྒྱ་དེ། ང་ཚོ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལག་དེ་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལ་གསལ་བ་བཞེན། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་རྒྱ་དང། བཅན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གི་ བོད་མིའི་བདེ་སྡུག་ལ་བལྟ་རྒྱ་དེ་རེད། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཟེར་བ་དེ་གང་རེད་འདུག་ཟེར་ན། ང་ལྟའི་ཆར་བོད་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་དང་ཚོས་ལུགས་དང་པ་རང་མོས་མེད་པ་སོགས་འགྲེལ་བརྗོད་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དོན་དམ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཟེར་བ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་རང་དབང་རང་བཅན་ཡོད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་བཅན་འཛུལ་བྱས་ཏེ། ང་ལྟའི་བར་དུ་བོད་མི་རིགས་རྩ་མེད་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་ལག་བསྟར་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པ་དེ་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དངོས་དེ་རེད། དེ་མིན་པའི་དེང་སང་ཡང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ། ཕལ་ཆེར་ལོ་རྒྱས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ བོད་དེ་རང་བཅན་གཅང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་སྐྱེལ་མེད་པའི་ཚོམ་ཡིག་སོགས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཏཱ་ཏཱ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོ་ལོ་རྒྱས་ཐོག་ལ་རང་བཅན་གཅང་མ་རེད། ང་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོའི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱ་དེ། བོད་རྒྱ་གཎེས་མོས་སམ་དབྱ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེའི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱ་དེ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མར་དབྱེ་བ་གསལ་པོ་འབྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སྟེན་པ་ཆེ་རིང་མཚོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཆེ་རིང་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཆེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ་གཞུང་འབྲེལ་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཚོད་གྲོས་འཛར་དེའི་ཐོག་ལ་བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཚར་ཤས་བཞེས་གནང་ཟིན་སོང། ང་ལ་འདི་ལྟ་བུའི་གཏམ་བཤད་རིང་པོ་དེ་འདུ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱ་མེད། ཕ་བའི་གཞུང་འབྲེལ་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཚོད་གྲོས་འཛར་དེ་ཝེ་བས་དགོས་པ་འདི་ ༡༩༥༩ ནས་བོད་ནང་གི་ཤ་ཏྲག་གི་གནས་སྟངས་དེ་ད་དུང་ཡང་ཇི་ཆེར་གནས་ཡོད་པ་དེ་གསལ་འདོན་བྱ་རྒྱ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོས་སོ་སོ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཡིན་པའི་ཚོར་བ་འདོན་རྒྱ་དེ་

གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་དུས། དེའི་ནང་ཡོད་པའི་སྟོན་གླིང་རེད། གོས་ཚོད་དོན་ཚན་གསུམ་རེད། དེའི་ནང་དུ་མ་ཚུད་པའི་ལྷག་མ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱ་མེད་པར་སོང་། དེའི་ནང་ཡོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མོས་མཐུན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་གནང་རྒྱའི་ཐོག་དང་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱའི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་རབས་དང་རིམ་པར་ཕེབས་སོང་། རང་ཉིད་ལ་དེ་འདའི་གྲ་རྒྱས་པོ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱ་མེད་ཀྱང་གནས་ཚུལ་གཉིས་ཐོག་ལས་ཆེར་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཞུ་གྲབས་ཞུ་གྲབས་སྐྱབས་སུ། དེ་ཚ་ཚང་གཅིག་མ་བྱུང་བའི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་བྱས་ནས་དེའི་མཇུག་སྟོང་གི་ཆེད་དུ་འདིར་ལངས་པ་ཞིག་ཡིན། དང་པོ་དེར་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་དང་མི་གསལ་ཟེར་བ་འདི་ང་རང་ཚོའི་བོད་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་མཐུན་བསོད་ནམས་ལ་རག་ལུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་སྤྱི་མཐུན་བསོད་ནམས་བསགས་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང། སྤྱི་མཐུན་བསོད་ནམས་ཟད་རྒྱའི་ཐོག་ལ་ནམ་ཡང་འབད་བརྩོན་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་འདོད་གཅིག་བྱུང།

གཉིས་པ་དེར་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས་དང་ཚོད་ལེམས་ཁོང་རྣམ་པའི་སྙིང་སྟོབས་དེ་དག་ང་ཚོའི་འཕགས་རྩོད་ཀྱི་མ་རུ་དེ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། མ་རུ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་བཞིན་ང་ཚོའི་བློ་ནས་མེད་པའི་དབྱ་ཁྱིད་ལྷུབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་ལམ་སྟོན་དེ་དག་ང་རང་ཚོས་ཆེ་འདི་ཅམ་མིན་པར་ཆེ་ཕྱི་མ་ལའང་ང་རང་ཚོས་རྟེས་སུ་དྲངས་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས། ལྷུབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་གཞི་འཛིག་རྒྱའི་གཞི་དེ་དག་རྩ་བ་ནས་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་དེ་རིང་གོས་ཚོགས་དེའི་ཐོག་ནས་ལག་གཉིས་ཐལ་མོར་སྒྲར་ནས་ཞུ་རྒྱའི་འདོད་པ་ཞིག་བྱུང་སོང་། རྩ་བའི་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཀྱི་མཐུན་རྒྱ་ཁབ་ཀྱིས་དྲང་པོ་བྱེད་ཀྱི་མིན་འདུག ལོ་རྒྱས་ལ་འཚོག་བཤད་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཞེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང། ང་རང་ཚོས་འདི་ལྟོགས་སུ་རང་དབང་ཡོད་ཅེས་རྟོག་པོ་དང་སྟོམ་པོ་གང་འདྲ་ཞིག་བཤད་བ་ཡིན་ནའང། བཤད་ཚད་གཏམ་དང་ལབ་ཚད་ཁེ་བཟང་ཡིན་དགོངས་ནས་གནང་བ་ཡིན་ན། དེའི་གྲོང་དེ་བོད་རིགས་ཡོངས་རྫོགས་ལ་རག་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བསྡད་ཀྱི་མིན་འདུག དེ་འདའི་ཐོག་ནས་སྤྲེང་ཆ་སུ་ལ་རག་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ། ཕྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་རག་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ཕྱེར་གྱི་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་རག་དགོས་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ཡང་ན་ལམ་སྟོན་གནང་མཁན་ཚོ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ཚང་མས་དགོངས་པ་ཆེར་བཞེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་འདའི་རྒྱ་ལ་མ་འགྲོ་བ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག གཞུང་འབྲེལ་གཏུང་སེམས་མཉམ་ཀྱིད་ཀྱི་གྲོས་ཚོད་གྲོས་འཆར་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཕྱི་མཐུན་རྒྱ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱིད་བྱས་དང་འབྲེལ་བ། གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་ཀྱིས་སེལ་དགོས་པ་ཞིག་དང་། དེ་དག་ལ་གྲྭབ་འབྲས་ཐོན་ཕྱིར་རང་དབང་ལྟན་པའི་རྒྱལ་ཕྱི་འགེན་རྒྱབ་ཀྱིས་སེལ་ཐབས་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་མ་གསལ་ཀྱི་བར་དུ་བོད་མིའི་ཕྱིག་འཛུགས་དང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་ཡང་ཞུ་ཡི་ཡོད། ཕྱི་ཁ་ཁ་ཤས་ཀ་ཁ་ཤས་ཀ་ཁ་ཤས་ཀ་ཁ་ཤས་ཀ

མཐོང་། དེ་བཞིན་ནི་གཞོན་མ་འོངས་ཀྱི་སོན་རྒྱ་ཚོའི་བརྒྱུད་ལའང་བོད་ཀྱི་སྐད་དང་ཡི་གེའི་བཀུ་ཆགས་བཟང་པོ་ཞིག་འཛིན་གྱུས་པའི་འབད་བརྩོན་གཙང་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དེ་ང་ཚོས་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། དེ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་དཔལ་ལྡན་སྐབས་བཅུས་པའི་བཀའ་ཤག་ནས་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཆེན་པོར་གཟིགས་ནས་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཞིག་གྲོས་ཚོགས་ནང་བསྒམས་ཤེབས་ཡོད་ལ། གྲོས་ཚོགས་ནང་དུའང་བགྲོ་གླེང་མཛེལ་ཕྱིན་པ་གནང་ནས་སྲིད་བྱུས་དེ་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད། སྲིད་བྱུས་དེ་ལག་ལེན་བསྟར་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཚགས་པ་རེད། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་མ་ཚགས་བར་དུས་ཚོད་གཅིག་ཐུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་དག་ང་ཚོས་གནང་ཐུབ་པ་ཞིག་མ་རེད་ཅས་དེ་རིང་འདིར་ངས་དྲི་བ་འདི་ཕུལ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་རང་ཚོས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དེའི་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་དགོངས་པ་ཞིག་བཞེས་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་མེད་དམ་སྙམ་པ་རྟོངས་པའི་རྟོངས་འཚར་རེད། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རེད། དེ་དག་གི་ཐོག་ལ་སྟེང་བཅུད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ལ་ཡོད་དུས། དེའི་བཅུད་དེ་དག་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་ཚོར་རབ་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་འང་བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་དང་སྐད་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་བཀའ་གནང་གི་ཡོད་དུས། དེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོ་བཀུར་འོས་སྟེ་འཐུས་རེད། འདིར་བཞུགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དེའི་ནང་དུ་སུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་ཚང་མས་དམ་འཛིན་གནང་དགོས་པ་ཞིག་དང། དེ་དེ་བཞིན་གྲོས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་དག་ལའང་ཉིན་འགྱངས་ཞིག་ཕུད་དུ་མ་སོང་བར། དེ་དག་གི་ཐོག་ན་གཞོན་འདི་དག་གི་རྒྱུད་ལ་སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་གི་རིན་ཐང་འདི་འཛིན་གྱུས་པའི་འབད་བརྩོན་གནང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་འདིར་འཛིན་རྒྱ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང།

ཚོགས་གཙོ་སྟྲེན་པ་ཆེ་རིང་མཆོག་ནས།

གྲྭ་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལྷང་རིགས་ལག་ས།

གྲྭ་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལྷང་རིགས་ལག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀྱི་ནང་དུ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀྱི་དོན་དུ་སྐུ་སྲོག་བློས་གཏོང་གནང་མཁན་གྱིས་མཚོན་པས་རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་ལ་གུས་འདུད་ཞུ་བ་དང་སྨྲག་གཏུང་ཞུ་ཀུན་ལྷེ་ལ་བྱོས་ཚོད་བྱོས་འཛིར་རྒྱབ་ཀྱི་ཡིན། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་གྲྭ་འཐུས་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་རྣམ་པ་ཚོའི་ནང་ནས་ཐང་ཀར་གཞུང་ལྷུ་ཡིན། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་གྲྭ་འཐུས་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་རྣམ་པ་ཚོའི་ནང་ནས་ཐང་ཀར་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཁ་ཅིག་ཁ་ཤས་ཡོད་མ་རེད། ཨང་པོ་ཥོད་རྒྱ་གར་ཡང་མེད། ཚང་མ་གཅིག་བྱུར་རེད་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྒྲིད་གནང་སྟངས་གནང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་དེ་དག་གཅིག་བྱུར་རང་ཚགས་བསྡད་ཡོད་རེད། བྱས་ཅང་ང་ལ་དམིགས་བསལ་ཀྱིས་རྒྱས་བཤད་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱ་མེད། ཡིན་ནའང་སྐུ་ལུས་ཞུགས་སུ་འབྱལ་མཁན་དེའི་ཐང་ལ་བཀའ་མོལ་ཚོག་ཁཤས་ཤེག་སྟོན་མ་ནས་ཞུས་རྒྱོང་ལ། ཡང་ཡང་བསམ་བློའི་ནང་འཁོར་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ལ། ང་རེས་ཀྱང་འདིའི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་ཞིག་བྱུང་སོང་། དེ་འདྲ་སོང་ཅང་ཞུ་རྒྱའི་འདོད་པ་འདྲ་བྱུང་སོང་། ཁོང་རྣམ་པའི་སྙིང་སྟོབས་ལ་ང་ཚོས་ཚད་བཀག་བྱེད་རྒྱ་མེད་པ་རེད། གྲྭ་ར་སོ་སོའི་སྐུ་སྲོག་གཏོང་རྒྱ་དེ་ལས་སྨ་པོ་ཞིག་ཙ་བ་ཉིད་ནས་མ་

རེད། ལྷག་པར་དུལ་ཞུགས་སུ་འབྱུལ་མཁན་དེ་དག་འཕྲལ་དུ་སྐུ་སྲོག་སྐར་མ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་གི་ནང་དུ་ཆད་རྒྱ་དེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། གང་ལྟར་དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་གི་བར་དུ་སྲོག་མ་ཆད་པར་ཏ་ཅང་སྡུག་པོ་ཐོབ་གི་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་ཚོར་སྡུག་བསྔལ་ལ་མ་ཚོར་ནས་ད་དུང་བོད་རྒྱལ་ཁབ། མི་རིགས། ༢སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚེའི་མཛད་འཕྲིན་དེ་འདྲའི་དོན་དུ་སྣང་ནས་བཞུགས་པ་དེ་ང་ཚོའི་བློ་ཡུལ་ལ་ཏ་ཅང་གཙོང་དཀའ་བའི་སྟོང་སྟོབས་ཤིག་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། བྱས་ཙང་ཁོང་རྣམ་པར་གྱས་བཏང་ཞུ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། ཁོང་རྣམ་པར་མ་འགྲིག་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའི་སྐྱབས་སུའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། དེ་དུས་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་གཏོང་དགོས་པ་རེད། འཇུག་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ང་ཚོའི་འཕྲས་མི་རྣམ་པས་མང་པོ་གསུངས་སོང། དེ་དུས་ཀྱང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ལ། དེའི་སྟོན་ལ་སྤྱི་འཕྲས་ཀྱི་ལས་འགྱལ་ཞིག་ཕྱི་ཕེ་ར་སྟེ་ལ་བ་དེའི་གོང་རོལ་དུ་རྒར་མ་ས་ལའི་ས་གནས་ཕྱོགས་བཞུགས་སྤྱི་འཕྲས་ཚོ་རྩབ་རྩབ་བྱས་ནས། ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་དེ་འཇུ་ཞིག་ཡོད་གི་འདུག བྱས་ཙང་དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གཅེ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གོ་བསྟུར་གནང་བའི་སྐྱབས་སུའང། སྐུ་ལུས་ཞུགས་སུ་འབྱུལ་རྒྱུ་དེ་མ་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་དེ་དུས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ཕྱོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའི་སྐྱབས་སུའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། དེ་དག་ལྟའི་ལུང་བསྟན་ལ་བརྟེན་ནས་ཞུས་བཞག་པ་དེ་འདྲ་མིན། སོ་སོའི་བསམ་བློའི་ནང་དུ་གནད་འགག་ཅིག་ཏུ་མཐོང་ནས་དེ་དུས་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟའི་ཚར་ལྟའི་ལུང་བསྟན་ཞིག་ཀྱང་ཝེ་བས་ཡོད་གི་ཡོད་རེད། སྤྱི་བཏང་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཕྲས་ཤིག་གི་མི་ས་གང་ཐུབ་ཐུབ་བྱེད་དགོས་རེད་གསུངས་པ་དེ་དངོས་གནས་ཏང་གནས་བདེན་པ་རེད། ང་རང་ཚོ་མི་ས་བྱེད་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ལྷ་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ནས་འདི་བསྒྲུ་བསྟད་པ་གཅིག་བུས་ཡོད་རྒྱ་མེད་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་མིའི་བསམ་བློས་སྟོབས་མ་སྟོབས་དང། མིའི་བསམ་བློས་འདང་མི་འདང་དང། མིའི་བསམ་བློས་དགོག་ཐུབ་མ་ཐུབ་དེ་འཇའ་ཚྭ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ལྟ་ལ་བཅོལ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་བསྟད་ཡོད་རེད་དྲན་ཀྱི་འདུག་ དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་རང་ཚོ་མི་སྣེ་ར་ཀྱི་མི་ཆེའི་ནང་དུའང་མོ་ལུང་གསུང་རྟགས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟའང་བསྟད་ཡོད་རེད། འདི་ང་ཚོ་དུས་རབས་ཉིར་གཅིག་ནང་ལ་སྣེ་བས་ནའང་མོ་ལུང་གསུང་རྟགས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་བསྟད་ཡོད་དུས། ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྒོམ་གཞིའི་ལས་དོན་ང་ཚོའི་བསམ་བློས་སྟོབས་མ་སྟོབས་དེ་འཇའ་སྐྱབས་ལ། ལྷའི་ལུང་ཞུ་རྒྱུ་དང་ལྷའི་ལུང་གཞིར་བཟུང་ང་ཚོས་ཞུ་དགོས་པའི་གནད་འགག་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་དོས་ལེན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རེད་སྟམ། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཕྲས་ཤིག་གི་ས་གསུངས་པ་སོང་ཙང་དེའི་འཕྲོས་བཤད་འདྲ་པོ་རེད། གང་ལྟར་ངས་ཞུ་རྒྱུར་སྐུ་ལུས་ཞུགས་སུ་འབྱུལ་མཁན་མཚོན་པས་སྐུ་སྲོག་བློས་གཏོང་མཁན་དེ་དག་གི་སྟོང་སྟོབས་ཏ་ལས་པ་དང་དེ་དག་གེད་མེད་ལ་ཕྱིན་ཡོད་རེད་དམ་ཞུས་ན། ཙ་བ་ཉིད་ནས་གེད་མེད་ཕྱིན་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་འདི་ང་ཚོས་ཐག་བཅད་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཡིན་ནའང་མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ་བློས་བཏང་གནང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་གྲངས་ཚད་དེ་ཡང་ ༡༥༠ ནང་སྟེགས་ཡོང་རྒྱུ། དེ་ལ་དཔག་བས་ང་ཚོར་དོན་དག་ཅིག་བསྟུས་འདུག་དང་མིན་འདུག་ འདི་ང་ཚོས་ཚད་རྒྱག་དགོས་པ་རེད་བསམ་ཀྱི་འདུག ལྷུ་ལུས་དེ་འཇུ་ཞིག་བཏང་བ་དེར་དཔག་པའི་ང་ཚོར་བྱུབ་འབྲས་རེ་ཐོན་འདུག ཐོན་མེན་འདུག ངེར་ཚད་རྒྱག་རྒྱུ་ཞིག་དང་ལྷུ་ལུས་དེ་ཙམ་བཏང་བཞག་པ་འདི་ང་རང་ཚོར་བྱུབ་འབྲས་ལ་གཞིགས་པའི་གྲོང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་གམ་མེན་འདུག ལྷུ་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་དེ་དག་མ་འོངས་པར་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལྷུ་ལུས་མ་བཏང་བར་བཞུགས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། སྤྱི་ཚོགས་ལ་དགོས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་ཕན་ཐོགས་དེ་ལས་རྒྱས་ཆེ་བ་ཞིག རྒྱུན་རིང་བ་ཞིག ཁོང་རྣམ་པའི་ལྷུ་ཚོའི་འཚེན་པ་མ་ཕྲོགས་པའི་བར་དུ། བོད་མིའི་ཙ་དོན་དོན་དག་ལ་ཐུག་ལས་གནང་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག

བསྟད་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་དག་ལ་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་ དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་བར་ དུ་སྐུ་ལུས་དེ་གা་ཙམ་ཞིག་བཏང་བ་དེའི་ནང་ནས་སྐུ་སྲོག་དང་ངོས་སུ་ཤོར་བ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་བསྟད་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་ དེ་དག་ལ་གཞིག་པའི་ང་རང་ཚོར་གྱུབ་འབྲས་དེ་ཚད་འཛིལ་བ་ཡིན་ན། དཔེར་ན། ཁེ་བཟང་ཆེན་པོ་ཐོན་མེད་པ་ཡིན་ནའང་གཅིག་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཆགས་འདུག་མིན་འདུག་ དེར་ང་ཚོས་ཚད་བརྒྱབས་ནས་གསུང་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་ གྱུབ་འབྲས་ཐོན་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ན། སེམས་ཤུགས་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅས་དེ་འདྲའི་བསམ་བློ་ཞིག་འཚེར་ནས་མངོན་འདོད་ གང་ཡིན་མ་གསུངས་ནས་བསྟད་ནས་སྐུ་ལུས་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཤུགས་ཆེ་ཆུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། གནས་སྟངས་དེ་ཏཱ་ཏཱ་ཅིག་ ཐོད་ཀྱི་འདུག་གམ་མིན་འདུག་ དཔེར་ན། ཟླ་བ་ལྷ་ཕག་གི་ནང་བཅི་སྨན་ལོངས་སུ་ཐྱོད་ཀྱི་འདུག་ཅས་ཐོན་མ་ང་ཚོའི་ཀྱོས་ ཚོགས་ནང་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རེད། ཡིན་ནའང་ཟླ་བ་ལྷ་ཚོས་སོ་སོའི་ཟླ་བ་ལྷའི་མེད་འཛིད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་དེ་སྨས་ཀྱི་འདུག ཕྱས་པ་དེས་སྐྱོན་དེ་སྲང་ཐུབ་ཀྱི་མིན་འདུག བྱས་ཙང་དེ་ཕྱས་རྒྱུ་མིན་འདུག་ཅེར་མཁན་བཟོ་འཛོ་པོ་རེད། བྱས་ཙང་ཁོང་ རྣམ་པ་ཚོ་པ་གིར་མེམས་ཤུགས་ཆགས་ཀྱི་རེད། བྱས་ཙང་ང་ཚོས་དེ་གསུང་རྒྱུ་མིན་འདུག་ཅེས་གསུངས་ནས་བཞུགས་པ་ ཡིན་ན་དེ་ལྟར་བཞུགས་པའི་རྟེས་འབྲས་ལྟ་བུ་དེ་གা་རེ་ཆགས་ས་རེད། ཡིན་ནའང་མེམས་ཤུགས་མི་ཆགས་པའི་ང་ཚོས་ འགྲེལ་བར་ཤད་ཐོག་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་སྐུ་ལུས་ཞུགས་སུ་འབྱལ་རྒྱུ་དེ་མ་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ གནང་རྒྱུ་འདུག་ དེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཆུལ་ཁབ་གཞན་པའི་ནང་དུ་ཡིན་ནའང་ ཆབ་སྲིད་པ་ཚོས་དེ་གསུངས་བསྟད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེའི་ཁེ་ཕན་དང་ཁེ་བཟང་དེ་གང་ཙམ་ཡོད་མེད་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོས་བལྟས་ པ་ཡིན་ནའང་ཏ་གོ་རྒྱ་ཞིག་རེད། བྱས་ཙང་འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱའི་འདོད་པ་བྱུང། དེ་ནས་གྲོས་ཚོད་ཐོག་ལ་སྒྲིར་གཏང་གནད་ འགག་ཆེན་པོ་དེ་ཙམ་མ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་གྲོས་ཚོད་ཀྱི་དོན་ཚན་དང་པོར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ནང་དོན་ལ་ དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱ་གང་ཡང་མེད། གྲོས་ཚོད་དེ་ཡིག་ཆ་མར་གློག་ནས་ཡོང་བའི་སྒྲབས་སུ། ཁ་འཐོར་བསྟད་པའི་བཟོ་ འཛོ་པོ་ཞིག་འདུག ངའོས་གནས་བྱས་ན་གྲོས་ཚོད་དེའི་ནང་དོན་ལྟ་བུ་དེ་དོན་ཚན་གཉིས་འཛོ་པོ་ཞིག་རེད། སྐུ་ལུས་མེར་ བསྲེགས་གཏོང་མཁན་ཁོང་རྣམ་པའི་དོན་དག་གཅིག་དང་། བཙོན་འོག་ལ་ལྷག་སྲོང་ཟློང་བཞུགས་མཁན་ཁོང་རྣམ་པའི་ དོན་ཚན་གཅིག་རེད་འདུག ཡིན་ནའང་གྲོད་ཚོད་ཡིག་ཆ་བཀོད་བཞུགས་པ་འདི་འཐོར་བསྟད་མཁན་བཟོ་འཛོ་པོ་ཞིག་སྐུ་ལུས་ མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་སྐོར་སྟེབས་བསྟད་མཁན་བཟོ་འཛོ་པོ། ཡང་བཙོན་འོག་ལ་ཡོད་བསྟད་པ་དེའི་སྐོར་སྟེབས་ བསྟད་མཁན་བཟོ་འཛོ་པོ། ཡང་སྐུ་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་དང་འཇིལ་བ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་སྟེབས་བསྟད་ མཁན་བཟོ་འཛོ། ཡར་མར་འཐོར་བསྟད་འདུག ངཀྱས་འཛོ་པོ་གཅིག་གི་ནང་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཚོགས་སྲོལ་རེ་དེ་དག་ཡག་པ་མེད་ དམ་བསམ་པ་ཀློག་བསྟད་དུས་བསམ་བློ་དེ་འཛིན་ཞིག་འཁོར་སོང་། ཡང་ངས་འདི་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་བཟོ་དགོས་ འདུག་ཅས་ཞུ་རྒྱ་མེད། དེ་འཛོ་སོང་ཙང་གི་ཞུ་དགོས་པ་རེད། གནས་ཚུལ་དཔེར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཆེད་དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་དཔལ་བོ་དཔལ་མོ་ཞེས་གསུངས་པ་གཅིག་དང་། གཉིས་པ་ འདིར་སྟག་ཐྱོང་ཐྱོང་མཁན་དེ་དག་ལ་བོད་མིའི་འཕགས་ཆོད་ཏུ་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་གསུངས་པ་ དེ་དང་། བོད་མིའི་འཕགས་ཆོད་ཏུ་གསུངས་པ་འདི་གཉིས་པོ་དོན་དག་གཅིག་རེད། བྱས་ཙང་རྒྱལ་ཁབ་ཆེད་ཏུ་ཞེས་པ་ གཉིས་ཀ་ཁྲེར་ཀྱི་བསྟད་པ་ཡིན་ན། ཚོགས་ཚོགས་ཙམ་ཞིག་རེད་བསམ་པ་མ་གཏོགས་དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་གང་ ཡང་མཐོང་མ་སོང་། བྱས་ཙང་ '' བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་ཉིད་འཕགས་མཚོག་སྦྱན་རས་གཟིགས་ ཀྱིས་རྟེས་སུ་བཟུང་ནས་སྨར་ཡང་བོད་ཁ་བ་གང་སར་ཅན་ཀྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བ ″ ཞེས་ཡར་སྦྱར་ནས། "མེར་བསྲེགས་གཏོང

གནང་མཁན་དང་དེ་བཞིན་རྒྱ་གཞུང་གི་བཙོན་འོག་ཏུ་དཀའ་སྡུག་རྩོད་བཞིན་པ"ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ན་མ་གཏོགས། སྐུ་སྲོག་བློས་གཏོང་མཁན་དང་རྒྱ་མིའི་བཙོན་འོག་ཏུ་ཚུད་བསྡད་པ་བཅས་གཉིས་ཀར་གོ་ཆོག་མཁན་གྱི་བཟོ་འདྲ་གོ་ཞིག་རེད། འོག་ལས་སྲུ་བཏོལ་ན་ཆོག་ཆོགས་ཀྱི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་མ་གཏོགས་དེ་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་དགེ་མཚན་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་། དེ་ནས་དཔལ་བོ་དཔལ་མོ་ཚོའི་སྙིང་སྟོབས"གསུང་རྒྱའི་ཚབ་ལ"དཔལ་བོ་དཔལ་མོ་ཁོང་རྣམ་པའི་སྙིང་སྟོབས"ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ན། ཆོག་འདི་ཏོག་ཙམ་ཞིག་བདེ་བ་མཐོང་སོང་། སྨྱིར་བཏང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཡིན་པར་སོང་། ཆོག་སྟོར་དེ་དག་ལ་ཏོག་ཙམ་གཟིགས་མེད་འགྲོ་བས་མས་བྱུང་། བྱས་ཙང"ཡི་རངས་དང་སྒྲགས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པ་ཁོང་རྣམ་པའི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ཉེ་འབྲེལ་སོགས་ལ་གཏུང་མེམས་མཉམ་སྐྱེད་དང་འབྲེལ་ཐུགས་གསོའི་འཚམས་འཇུ་དང"ཞེས་ཡང་མཐུད། དེའི་འོག་དེ་ནས་མར"རྒྱའི་དམ་ཏྲག་བཀག་བསྒྲིལ་འོག་སྡུག་སྟོང་མནར་གཅོད་ཚུད་བཞིན་པ་རྣམས་མཁྱོགས་ནས་སྐྱར་ཏུ་གློད་བཅྱོལ་དང་། གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་མངོན་འདོད་རྣམས་འགྲུབ་ཐུབ་པའི་སྟོན་འདུན་ཞུ་རྒྱ་དང"ཞེས་ཡང་མཐུད། དེའི་འོག་དེ་ནས་མར"རྒྱའི་དམ་ཏྲག་ལས་ཀྱི་ཁ་ཡིག་ཁ་ཤས་ཁ་ཁྱེ་ཁ"ཞེས་ཏང"ཡི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་ཁེག་བྱེད་དགོས་དོན"གསུངས་པ་ཏེ་ར"མེར་ཁེག་གིས་མཆོན"ཞེས་དང། དེ་ནས''ཁོང་ཆོའི་ངོ་ཆོལ"ཟེར་བའི་ཚབ་ཏུ''ཞེ་ཆོལ"ཞེས་བཟོ་བཅོས་གནང་ན་སྟམ། བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་ཁེག་བྱེད་དགོས་དོན་དང་གསུངས་པ་གཅིག་བྱ་མ་ཡིན་པར''རང་ལུས་མེར་ཁེག་གིས་མཆོན''ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ན་འགལ་ཕན་སྐུ་ལུས་མེར་ཁེག་གཏོང་མཁན་བྱང་ཡོད་རེད། ཁ་ཟས་ཚུ་ལ་མཆོང་མཁན་བྱང་ཡོད་རེད། ཁ་ཟས་ལྷེབ་མཁན་ཡང་བྱང་ཡོད་རེད། གང་ལྟར་ཁོང་རྣམ་པ་ཚང་མས་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་དོན་དུ་གནང་བར་བརྟེན། ཁོ་ཚོ་མཉམ་དུ་ཚུད་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་གེན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྟོ་འཐུས་ཞིག་གེས་ཁྱེ་ཁ"ཞེས་ཏང"ཡི་ཚོ"ཞེ"ཁ"ཞེ"ཁ"ཞེ"ཁ

ཡིན་པ་ཞིག་ དེང་སང་འགྲེལ་བཤད་རྒྱུན་མཁན་ཞིག་གིས་སྣ་ཚོགས་ཤེག་རྒྱབ་སྟོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དང་རོས་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཅས্ས་མདུན་གྱིས་ལམ་སྟོན་མཛད་པ་རེད། དེའི་རྗེས་ལ་ང་ཚོ་རྒྱས་ཤེད་ལ་མང་མོས་ཐག་ཚོད་འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་གནང་། དེ་ནས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རེད། དེ་ནས་ཡང་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དེ་དག་འདིའི་ནང་འགོད་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཅིག་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་ནས་ད་གཡོན་ལག་ལེན་སྒམ་བསྡུར་གྱི་རེད། ང་ཚོས་གཅེ་ཆེད་ཀྱི་རེད་གསུང་རྒྱུ་དེའི་མཚམས་དེར། གྲོས་ཚོད་དོན་ཚན་གསུམ་པ་དེ་ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀྲར་འོས་སྟེ་འཕྲས་གཅིག་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ངས་ཕལ་ཆེར་འདིས་མ་འཕྲས་པ་གང་ཡང་མིན་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ཕྱི་ར་བཏང་བར་ལམ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་དང་གྲོས་ཚོགས་གཉིས་ཀར་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཕྱིན་སོང་མ་གཏོགས། ལམ་སྟོན་བྱེད་མཁན་དང་གཏན་འབེབས་བྱེད་མཁན་འདི་གྲོས་ཚོགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ལག་ལེན་འཛིན་སྐྱོང་གིས་བསྟར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བར་ལམ་ནས་གྲོས་ཚོགས་དེ་འང་ཐང་ལ་མར་ཐོན། འཛིན་སྐྱོང་ཡིན་ནའང་ཐང་ལ་མར་ཐོན། གཉིས་ཀར་ཐང་ལ་མར་ཐོན་ནས། གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ནང་བཞིན་ལས་འགྱུལ་བ་འདུ་གོ་ཆགས་བསྡུད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་མ་གཏོགས་བཀྲར་འོས་སྟེ་འཕྲས་ཁག་གཅིག་གིས་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཕེངས་མང་གོ་གསུངས་གནང་སོང། ཡིན་ནའང་གསུངས་པ་དེ་བཞད་གད་སྟོང་བའི་ཆ་རྐྱེན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཐར་ཕྱིན་པ་མ་གཏོགས། དེའི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྟང་དམིགས་བསལ་གནང་མཁན་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང། དངོས་གནས་བྱས་ན་གྲྀས་ཚོགས་ཀྱིས་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ། སྒྲིག་གཞིའི་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ། ཤེད་བྱས་གཏན་འབེབས་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ། གྲྀས་ཚོད་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་དང་། ལམ་སྟོན་གནང་བཞག་པ་དེ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་དེ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཕྱག་བསྡུར་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག རྒྱལ་སྲིའི་ནང་ཕར་གང་འདྲ་བྱས་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག མང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལམ་སྟོན་གང་འདྲ་བྱས་ནས་མཐུག་སྐྱོང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེའི་འགྲྀ་སྟངས་དེ་དངོས་གནས་བྱས་པ་ཡིན་ན་དེ་སྔ་དེ་འདྲ་རེད། བར་ལམ་ནས་ཚང་མ་ཐང་ལ་ཐོན་མཁན་འདྲ་པོ་ཚགས་ནས། གྲྀས་ཚོགས་ཀྱིས་འཛིན་སྐྱོང་གླགས་ཞེ་དགས་ཁེལ་གྱི་ཡོད་མ་རེད། འཛིན་སྐྱོང་གིས་དཏུལ་ཅིས་མར་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཚར་འདུག བྱས་ཙང་ང་ཚོས་གཏོང་དགོས་བྱུང་ཞེས་དེ་འདྲ་ཞིག་གནང་ནས་འགྲྀ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་སྐྱོང་གིས་ཀྱང་གྲྀས་ཚོགས་ལ་ཞེ་པོ་ཞེ་པོ་གཅིག་བཅུ་ཡི་མེད་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་གོ་སོང། བར་ལམ་མཉམ་དུ་ཚོགས། འཛིན་སྐྱོང་གིས་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡིན་དང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བྱ་རྒྱུ་ག་རེ་ཡིན་པ་དེ་དག་གཏན་འབེབས་བྱེད་དགོས་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་པ་དེ་འདྲ་གོ་རྒྱུ་འདུག གཞན་མ་གཏོགས་དངོས་གནས་བྱས་པ་ཡིན་ནམ། སྤྱི་ར་བཏང་ཀ་བ་གསུམ་པོ་དེ་དག་དབང་ཚད་འདྲ་མཉམ་རེད། རང་རང་ལ་དབང་ཆ་ཆ་སྟོམས་སུ་བགོ་བཤད་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་འཛིན་སྐྱོང་ལ་སྟངས་འཛིན་དང་། འཛིན་སྐྱོང་ལ་ལམ་སྟོན་འདི་གྲྀས་ཚོགས་ནས་འགྲྀ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འཛིན་སྐྱོང་གིས་དེར་ལག་བསྟར་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུར་གང་ལྟར་གྲྀས་ཚོད་དེ་གྲྀས་ཚོགས་ནས་འཛོག་གི་ཡོད་རེད། གྲྀས་ཚོད་འདི་ལག་བསྟར་དེ་འཛིན་སྐྱོང་ནས་གང་འདྲ་བྱས་ཏེ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་གནང་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འཛིན་སྐྱོང་དང་གྲྀས་ཚོགས་སོ་སོའི་གནས་བབ་ཀྱིས་གནང་དགོས་པ་དེ་ཟུར་དུ་རང་བཞིན་ཀྱིས་ཆགས་བསྟད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་སྤྱི་ར་བཏང་ག་རེ་ཞུ་དགོས་རེད། ལངས་པའི་ཁོར་འདྲ་པོ་གཅིག་རེད། འཛིན་སྐྱོང་ནང་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་གནང་བའི་སྐབས་སུ་གོ་བསྟར་ལྷག་པོ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། སྤྱི་ར་བཏང་དུས་རྒྱུན་བར་ལམ་ནས་བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད་ཡིན་ནའང་འདྲ་འདུག བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བསྒྲགས་ཡིན་ནའང་འདྲ་འདུག གེ་རེ་ཐོན་ཡོང་གི་ཡོད་ནའང། ལྷག

བར་དུ་གྲོས་ཆོགས་ཆོགས་དུས་གོང་མ་དེའི་སྐབས་ལའང་དས་གཅིག་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། ཡ་གཱི་ར་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ནང་གྲོས་བསྡུར་ལྷག་པོ་འདུ་པོ་ཞིག་དང་ཚང་མ་འཆམ་པོའི་ཐོག་ནས་མར་ཐོན་གྱི་ཨེ་ཡོད་བས་པ་དེ་བས་མ་བློའི་ནང་དོགས་པ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ལ། གནས་ཚུལ་ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་དེ་འདྲ་གོ་ཡང་ཡོང་གི་འདུག གོ་བསྡུར་ནང་ལ་ཞེ་པོ་ཞེ་པོ་བཤད་ས་ཡོད་མ་རེད། གྲོས་བསྡུར་ལྷག་པོ་དེ་འདྲ་དེ་ཙམ་བྱེད་ས་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་གོ་ཡོང་གི་འདུག གོ་བ་དེ་དག་མིན་པའི་རེ་བ་ཡོད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང། དེ་ཆོའི་ཐོག་ལ་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་རེད། ངས་འདིར་ཤོད་བཞིན་པ་དེ་དག་ལ་མཉེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་གོ་བསྡད་སོང། མཉེས་ནས་ཧང་འདྲ། མ་མཉེས་ནས་ཧང་འདྲ་ཞུ་ས་འདི་རེད། ཞུ་མཁན་དེ་སྤྱི་འཐུས་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་མཚམས་རེས་ང་ཚོའི་འཛིན་སྒྲོང་ནས་ཆོག་མར་ཐོན་ཚར་བ་དེ་འདྲ་ཡར་བསྡུ་གསོག་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་བསྡད་འདུག ཐོང་བར་བཞག་ན་ཕལ་ཆེར་འགྲིག་གི་མ་རེད། ངས་དགེ་མཚོན་གཅིག་རང་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། གསུང་བཤད་དེ་འདྲ་གནང་བའི་སྐབས་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡོང་དུས། གསུང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ལན་གནང་བའི་སྐབས་གསར་འགོད་པ་རང་གི་ས་སྒྲ་འཇུག་བྱས་པ་དེ་འདྲ་ཚུར་བཏང་ཡོད་བ་ནས་ནས་ནས་ཀ་ནང་ལ་ཡོད་ཀ་ཤ་ཡ་ཡ་ཡ ངས་ཀ་ཤ ཡ ཡ ཡ

དབྱིན་ཚོགས་དགེ་མ་དགེ་འགལ་ཞིག་ལེད་སྤྱོད་གཏོང་དགོས་ཆགས་སོང་། བཀའ་འཁོལ་སྟོན་དུ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱ་དང་། བོད་ནང་གི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་དང་འབྲེལ་ནས་ཞིབ་ཚགས་ཞུ་རྒྱ་མེད། དེ་ལས་འཕྲོས་ནས་ཚོགས་འགའཤས་ཤིག་ཞུ་ན་བསམས་སོང་། དང་པོ་དེ་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་བཀའ་སྩོ་གཉིས་ནས་ལངས་ཕྱོགས་ཤིག་བཟུང་བ་རེད། དེ་ལ་ལངས་ཕྱོགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་མང་པོ་ཞིག་གིས་བཤད་པ་རེད། རྒྱ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན་ལངས་ཕྱོགས་བཟུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལྟའི་ཚ་ལ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བའི་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་བ་དེ་འདྲ་ཡོང་ནས། ང་ཚོར་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཐེངས་འགའཤས་སྐད་ཆ་དྲིས་ཀྱང་ང་ཚོར་ལངས་ཕྱོགས་ཡོད་པར་བརྟེན། དེར་ལན་འདེབས་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མི་འདུག མ་འོངས་པར་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་ལངས་ཕྱོགས་དེ་བརྟན་པོ་གཟུང་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་རེད་འདུག དེ་ནས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ལ། བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་ཐུན་མོང་གི་དགོས་འདུན་ཞིག་ཡོད་རེད། ཐུན་མོང་གི་དགོས་འདུན་ཞེར་དུས་བོད་མི་མ་ཡིན་བྱུག་གི་ཐུན་མོང་གི་དགོས་འདུན་བཏོན་ནས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བ་དེ་རེད། དེ་མ་གཏོགས་ད་ལྟའི་ཚར་འཛིན་བྱ་གླིང་ནང་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་མང་དྲགས་ནས། ང་ཚོས་དེ་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་མཁོས་ནས་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་རྒྱའི་ཉེན་ཁ་འདུག དགེ་མཚོན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ལོ་གཅིག་གི་སྟོན་ལ་པ་ཀི་སི་ཐན་ནང་སྲུ་ཀུ་ལོ་བཅུ་བཞི་ཡིན་པ་ཞིག་གིས་སྒྲིག་ཚས་གསར་པ་ཉོས་མ་ཐུབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བ་དང་། དེ་བཞིན་ Afghanistan ནང་ལ་ལོ་རེར་བྱང་མེད་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་བརྒྱ་དང་བཅོ་བརྒྱད། བརྒྱ་དང་བརྒྱད། བརྒྱ་དང་དགུ་ཅམ་བྱུང་གི་ཡོད་རེད། དེའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་དེ་ཚོ་རྒྱ་མཚན་གང་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་གི་ཡོད་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དེའི་དཔང་རྟགས་ལ་ཨ་རོའི་ཞིབ་འཇུག་བརྟན་འཕྲིན་སྐར་མ་ཉི་ཤུ་ཏན་ Dark Flowers ཞེས་པ་དེ་ངས་ཕྱག་སྟེལ་སྤྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཞིག་ལ་བསྟན་པ་ཡིན། དེའི་ནང་ཞིབ་ཚགས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཤས་ཆེ་ཤོས་ལ་ཁ་རོའི་ཞིབ་འཇུག་བརྟན་ཕྲིན་སྐར་མ་ཉི་ཤུ་ཏན་ Dark Flowers ཞེས་པ་ནི་ངས་ཕྱག་ཕྱེ་ལ་ཕྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཞིག་ལ་བསྟན་པ་ཡིན། དེའི་ནང་ཞིབ་ཚགས་པའི་འབྲེལ་བ་ཡིན། རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་མང་ཆེ་བ་ཆང་ས་བརྒྱབས་ནས་མ་འགྲིག་པ་དང་། སྟོབ་གླར་འགྲོ་རྒྱ་མ་རག་པ། ཆང་ས་བརྒྱབ་རྒྱ་སྦ་ཏགས་པ། སྐྱེས་པས་ཉེས་བརྟུང་བཏང་བ་དེ་འདྲ་རྒྱང་རྒྱང་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། དེ་དང་མཚོན་གཅིག་རེད། གཞན་དགྱིལ་ཨང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་རེད། ཁོང་ཚོས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་བའི་སྐབས་ལ་ལོ་རེར་ཏྲག་ཅ་བདུན་བཅུ་ཟེན་གྱི་ཡོད་རེད། ཁོང་ཚོའི་དགོས་འདུན་དེ་ཐུན་མོང་གི་དགོས་འདུན་མ་རེད། གང་ཟག་ཅིག་བའི་དགོས་འདུན་རེད། ང་ཚོའི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་དང་འཛམ་གླིང་གི་ཕྱོགས་སོ་སོ་ན་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་བཞིན་པ་དེ་དང་ཁྱད་པར་གསལ་པོ་མ་ཕྱེས་ན། གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་བཤད་ཚོད་ཁག་པོ་འདུག དེ་དང་གསལ་པོ་ཞིག་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཐུན་མོང་བའི་ཆེད་དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་སྐད་གྲགས་ཅན་དེ་འདྲ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་རེད། ངས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱ་ཞིག་ལ་ཁྲི་སྲོང་ལྷེ་ཀུ་བཅན་གྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་མིས་ལྷ་ས་ལ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བའི་ལོ་རྒྱས་དེ་ཞིབ་ཚགས་ཞུ་རྒྱ་མེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་ལྷོ་ཕྱི་རྒྱ་ནམ་ལ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་གྲོས་བྱ་དེ་ཡིས་ལྷོ་ཕྱི་རྒྱ་ནམ་གྱི་ཐུན་མོང་གི་དགོས་འདུན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བའི་རྗེས་ཀྱི་བདུན་ཐུག་ལས་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱི་རྒྱ་ནམ་གྱི་སྲིད་གཞུང་དེ་མགོ་ཏྲེང་བསྟོགས་ནས་རང་དབང་ཐོབ་པ་ཐེར་ནས་འདུ། གང་ལྷར་སྲིད་གཞུང་མགོ་ཏྲེང་བསྟོགས་པ་རེད། དེའི་རྒྱན་དང་འབྲེལ་ནས་བདུན་ཐུག་གཞིས་ཀྱི་རྗེས་ལ་ཨ་རོའི་སྲིད་འཛིན་ Kennedy མེ་མདའ་བརྒྱབས་ནས་བསད་པ་རེད། རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་དེའི་རྒྱན་བྱས་ནས་འཛམ་གླིང

ལ་འགྱལ་སྐྱོང་དེ་འཇུ་ཞིག་ཐེབས་པ་རེད། གཉིས་པ་དེ་ལ་ ༡༩༨༣ ཟླས་ལ་ཡོ་རོབ་དམག་ཕོར་ནས་ Russia ཡིས་ Hungary དང་ Poland བཅས་ལ་བཅན་འཛུལ་བྱེད་སྒྲུབས་ཡོ་རོབ་ཀྱི་མི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་བོད་དུ་ངོ་རྒྱོལ་བྱེད་པ་བཞིན་དམར་ཕོག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་ངོ་རྒྱོལ་ཤུགས་ཆེན་བྱས་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ཁོང་ཚོའི་ཐུན་མོང་གི་དགོས་འདུན་དེ་ ༡༩༥༠ ཙམ་ལ་མ་གཏོགས་གྲུབ་མི་འདུག ཁང་ཡིན་ཞེ་ན། Russia ཐོར་བའི་རྩེས་ལ་ད་གཟོད་མི་དེ་དག་གི་དགོས་འདུན་དེ་གྲུབ་པ་རེད། དེ་སྔ་ཕྱི་འབར་རིམ་ཙམ་རེད་མ་གཏོགས་འཛམ་གླིང་གིས་ངོས་འཛིན་བྱེད་སྟངས་གཅིག་རེད། དེ་ནས་ ༢༠༡༠ ལོར་དཀྱིལ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་ Tunisia ཤིང་ཏོག་འཚོང་མཁན་ Mohamed Bouazizi ཡིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བ་ནས་ད་ལྟའི་བར་ལ་ Tunisia དང་ Egypt དང་ Libya སྲིད་གཞུང་བཅས་མགོ་རྩེར་བསྟོགས་ཐུབ་པ་རེད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡང་བསྒྲར་སྲིད་འཛིན་ལངས་ཀྱི་མིན་ཞེར་མཁན་ Sudan སྲིད་འཛིན་གྱིས་ ༢༠༡༤ དང་ Iraq སྲིད་འཛིན་གྱིས་ ༢༠༡༩ ནས་སྲིད་འཛིན་ལ་འོས་གཞིར་ལངས་ཀྱི་མིན་ཞེས་དང་། དེ་བཞིན་ Jordan, Kuwait སྲིད་འཛིན་བཅས་པས་འོས་གཞིར་ལངས་ཀྱི་མིན་ཞེར་བ་དེ་མི་གཅིག་གིས་མི་མང་པོའི་ཐུན་མོང་གི་དགོས་འདུན་གྱི་ཚེད་དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དཀྱིལ་ཤར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་འགྱལ་སྐྱོང་དེ་འཇུ་ཞིག་བཏང་བ་རེད། གོང་ནང་ཐོག་ཐང་ནས་ཡིན་པ་བསྒལ་སྐྱེད་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་དབྱིན་ལེན་ Reuters གསར་ཁང་གིས་ཨ་མ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་ནས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པ་ཞེས་པའི་རྩོམ་རིང་གོ་ཞིག་བཏོན་པ་རེད། དེའི་ནང་ལ་གོང་ནང་གི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བ་དང་དཀྱིལ་ཤར་ཁག་གི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་བ་གཉིས་པན་ཚུན་མིག་དབེ་བཤུས་པ་ལྟུ་བུ་ཐོན་སོང་། འོན་ཀྱང་དཀྱིལ་ཤར་ཁག་ལ་སྲིད་གཞུང་མང་པོ་ཞིག་མགོ་རྩེར་སྟོག་གི་འདུག འོན་ཀྱང་གོང་ནང་དེ་ལྟར་མ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་དམ་ཞེས་པ་འདི་རེད། ཁོ་རང་གི་རྩོམ་ནང་ལ་དེའི་ལན་ལ་རྒྱ་ནག་གི་དྲྭ་ལམ་དམ་ཏྲག་ཆེ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་མང་ཚོས་ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང་བའི་རྒྱུན་བྱས་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་པ་འདྲ་ཅས་འགོད་ཡོད་རེད། ཡིན་ཡང་འཛམ་བུ་གླིང་གིས་མཐོང་གང་འདྲ་བཞག་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། དཀྱིལ་ཤར་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་ནས་ལས་འགྱལ་སྟེལ་མཁན་དེ་ཚོའི་ནང་ནས་ ༢༠༡༡ ལོར་ནོ་སྟེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྒྱགས་ཐོབ་མཁན་ནང་ལ་དཀྱིལ་ཤར་གྱི་མི་ཞིག་ལ་ནོ་སྟེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྒྱགས་ཐོབ་པ་རེད། དེ་ཡང་དཀྱིལ་ཤར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་དང་འབྲེལ་ནས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་ལས་འགྱལ་སྟེལ་མཁན་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལ་ནོ་སྟེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྒྱགས་སྦྱད་པ་རེད། རྒྱལ་སྤྱི་པའི་པར་ཨང་དང་པོ་དེ་ Spain ནས་ཡིན་པའི་གསར་འགོད་པ་ཞིག་ལ་སྦྱད་པ་རེད། དེ་ཡང་དཀྱིལ་ཤར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་དང་འབྲེལ་བའི་པར་རྒྱབ་མཁན་ཞིག་ལ་སྦྱད་པ་རེད། དེ་བཞིན་དབྱིན་རྡིའི་ཚགས་པར་དང་ Time’s Magazine བཅས་ཀྱིས་དཀྱིལ་ཤར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་ཁ་ཚོད་ཙམ་ཞིག་བྱས་སོང་། Mohamed Bouazizi ལ་ཡོ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཟེངས་རྒྱགས་གནང་བ་བཅས་མཐོང་ཆེན་ཆུ་ཅང་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད་རྟུང་། བོད་ནང་གི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་ལ་དེ་ཙམ་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ནས་གང་འཚམ་ཞིག་བྱས་ཡོད་རེད། རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བ་དེ་ངས་མཐོང་བ་བྱས་པ་ཡིན་ན། བོད་ནང་དུ་རང་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་བརྒྱ་ཞིན་པ་དང་གྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣ ཉིན་ཨ་རིའི་ Washington NPRs News ནང་བཀོ་གླིང་ཞིག་བྱས་སོང་། དེའི་ནང་ལ་ Columbia University ནང་ལ་གོང་པའི་ཐོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་ར་ཕྲེ་ཕྲ་ནི་ཞེར་མཁན་གཅིག་དང་། དབྱིན་རྡིའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ Big ཞེར་བ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྩོམ་

འབྲི་མཁན་ཞིག་དང་། རྒྱལ་སྤྱི་འོད་དོན་ལས་འགྲུལ་ཁང་གི་བྱ་ཚུང་བཅས་ཀྱིས་འདིའི་ཐོག་ལ་བཟོ་གླེང་ཞིག་བྱས་པ་རེད། དེའི་སྐབས་ལ་ཁོང་ཚོས་འཕྲེལ་བཤད་གང་བཏོན་གྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་ལ་དམ་དཔགས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་དང་། བོད་ནང་ལ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བ་དེ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཀྱིས་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་ཆ་བ་ནས་མ་རེད། གལ་སྲིད་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཀྱིས་ཤེས་པ་ཡིན་ནའང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་གཅོད་ཅམ་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་རེད་དམ། དེ་ང་ཚོས་བཤད་ཚོད་ཐེག་གི་མ་རེད། ཡིན་ནའང་བོད་ནང་ལ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བ་དེ་རྒྱལ་སྤྱི་འཐུག་ནས་མཁྱེན་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་བོད་པ་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཡིན་ཡང། ད་ལྟའི་སྐབས་ལ་ཞི་རིས་ལྟོ་ཕེ་ཏེ་ནས་ལ་བྱས་པ་ནང་བཞིན་ཀྱི་ང་ཚོ་ལ་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་ཀྱང། བོད་པའི་གནད་དོན་ལ་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་མེམས་འཁུར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་བཟོ་གླེང་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱས་སོང། འཛམ་བུ་གླིང་གིས་ང་ཚོ་ལ་བལྟ་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད། ངའི་མཐའ་མའི་བསྟོན་པས་དེ་ང་ཚོས་གཅེ་བྱེད་དགོས་མིན་ངས་ཀྱང་བཤད་ཚོད་ཐེག་མ་སོང། ལས་འགྲུལ་ཡང་པལ་ཆེར་སྟེལ་རྒྱུ་ཁག་ཅམ་བྱེད་པ་རེད། ངས་སྟབས་བདེ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། གོང་དུ་ཕྱག་སྟེལ་སྟྲི་འཐུས་ཞིག་གིས་ཀྱང་རོབ་ཅམ་གསུངས་སོང། BBC ནང་ལ་བྱང་བའི་རྒྱལ་སྤྱི་འགྲོ་བ་མི་འི་ཐོབ་ཐང་འགན་འཛིན་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་རེད། གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་ BBC བརྟན་འཛིན་ནང་ལ་ World Have Your Say? ནང་ལ་དེ་བ་གཏོང་མཁན་དེ་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཡོད་པའི་བོད་པའི་ཐུ་གུ་ལོ་ ༡༨།༡༩ ཅན་ཞིག་རེད། ཁོས་མཉམ་སྟེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི་འི་ཐོབ་ཐང་འགན་འཛིན་ལ་ཁ་པར་བཏང་ནས། ཏི་བ་བཏང་བའི་བརྟན་འཛིན་དེ་གསལ་པོ་མི་འདུག་ཀྱང། ངས་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་ཀྱིས་པར་བརྒྱབས་ནས་ཕྱག་སྟེལ་སྤྱི་འཐུས་འགན་འཛིན་ལ་ཁ་པར་ཀྱིས་ལན་བརྒྱབ་པ་ཡིན། ཏི་བ་དེ་ལ་མཉམ་སྟེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི་འི་ཐོབ་ཐང་འགན་འཛིན་ཀྱིས་ལན་བརྒྱབས་པའི་ཟླས་ལ་ BBC གཙོ་སྐྱོང་བ་བྱད་མེད་དེས་བོད་ནང་ལ་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་ཡང་རྒྱལ་སྤྱི་འཐུག་ཁོང་རྣམ་པ་འགྲོ་བ་མི་མ་རེད་དམ་ཞེས་དྲིས་སོང། ད་གཟོད་བོད་ནང་གི་མི་དེ་ཚོ་འགྲོ་བ་མི་ཡིན་དང་ཡིན་ཞེས་ལན་མཐའ་མ་དེར་སྟེབས་སོང། འདིས་གང་གིས་ལ་པོ་མཚོན་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོས་ནང་ལ་བསྟད་ནས་ལས་འགྲུལ་སྟེལ་རྒྱལ་ཁ་ཅིའི་ཞུ་ཐུབ་ཅེ་ལ་ BBC གཙོ་བོ་འདི་ཡིན། དམིགས་བསལ་ཀྱིས་དབྱིན་ཡིག་ཤེས་མཁན་དེ་ཚོས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་དགོངས་མོ་རྟག་པར་ཁ་པར་བརྒྱད་ནས་ལས་འགྲུལ་སྟེལ་རྒྱལ་ཁ་ཅིའི་ཞུ་ཐུབ། BBC དེ་ངས་དགེ་མཚོན་དུ་བཞུག་པ་ཡིན། དེ་དང་འབྲེལ་ནས་སྟོན་མ་ངས་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཁ་པར་བརྒྱད་ནས་ལས་འགྲུལ་སྟེལ་རྒྱལ་ཁ་ཅིའི་ཞུ་ཐུབ་ཞུ་ཤིག་ཡིན། BBC གནས་སྟངས་དེ་ང་ནོར་མེད་ན་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་ལ་ tibet.net ནང་ལ་ཐོན་པ་རེད། དེ་ནས་བོད་མིའི་རང་དབང་དང་བྱ་ལམ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཐོན་སོང། གནས་ཚུལ་དེ་ཅ་ཅང་ཁྲབ་ཆེན་པོ་ཆགས་སོང། སྐབས་རེར་ང་ཚོས་ཟས་བཅད་ངོ་ཆོལ་བྱས་པ་ལས་ཁྲབ་ཆे་བར་གྱུར་སོང། གནས་ཚུལ་དེ་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཡོད་པའི་བོད་པའི་ཐུ་གུ་ལོ་ ༡༨།༡༩ ཅན་དེས་སྐར་མ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་པར་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་ལས་འགྲུལ་ཞིག་ཆགས་བསྟད་ཡོད་རེད། དེའི་རིགས་ང་ཚོས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ དེ་ང་པའི་སེམས་ཚོར་ཡིན། དེའི་འདའི་ལས་འགྲུལ་ཆུང་ཚགས་རིགས་མང་པོ་ང་ཚོར་བྱ་རྒྱུ་འདུག་ དེའི་རིགས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་རོགས་གནང་ཞུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆे།

ཚོགས་གཙོ་སྦྱིན་པ་ཚེ་རིང་མཚོག་ནས།

དེའི་གོང་གི་སྤྱི་འཕྲས་ཕྲག་བསྟན་ལྷང་རིགས་ལཱཡིས་ནས་གྲོས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་ཡར་མར་བཅོས་དགོས་པ་དེ་འདྲ་གསུངས་གནང་སོང། དེ་ཚོགས་གཅིག་གཉིས་གཅིག་བུ་ཆགས་ཀྱི་མི་འདུག གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཡར་མར་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། སྤྱི་ར་བཏང་གི་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་གཅིག་ཟིན་བཟོ་བཞིན་པ་རེད། ད་ལྟ་རྒྱམ་པ་གཉིས་ཕྲན་མོང་གི་ཐོག་ནས་མོས་མཐུན་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དོན་ཚན་དང་གོ་དང་གཉིས་པའི་ཐོག་ལ་བཅོས་ནས་བསྟམ་ཝེབས་ཕྲག་པ་ཡིན་ན་ཕྲག་ཕན་གསོས་ས་རེད། ང་ཚོ་ལས་བྱེད་ཅིག་ཆེད་མངགས་དེའི་ཆེད་དུ་བཞག་གི་ཡིན། དེ་བཀའ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ལས་རིམ་འདི་མཐུག་བསྟེལ་རྒྱ་དེ་ཕལ་ཆེར་མང་ཚོགས་ཅིག་ཅེས་ཁྲིའི་ཚོགས་ཆུང་གི་སྟན་ཐོ་སྟན་སྟོན་ཞུས་བྱུས་པའི་རྟེས་ལ་མ་གཏོགས་མཐུག་བསྡུ་ཕྲག་ས་མ་རེད། དེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང། ད་དུང་ཆུ་ཚོད་གསུམ་ཙམ་ཞིག་ཡོད། དེའི་ནང་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་དེ་བསྟམས་ཝེབས་ཡོང་རོགས་གནང་ཞུ་ཡིན། བསྐྱར་དུ་གོ་སྐབས་ལེན་མཁན་སྤྱི་འཕྲས་གཅིག་ཡོད། དེ་མ་གཏོགས་གོ་སྐབས་ཕྱལ་མ་དགོས་པ་ཡིན། སྤྱིང་བསྡུས་ཞིག་གསུང་རོགས་གནང། སྤྱི་འཕྲས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལཱཡིས།

སྤྱི་འཕྲས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལཱཡིས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ངས་ཞུ་རྒྱ་དེ། དེ་རིང་གི་ཡིག་ཚ་ཨང་ ༤ པ་དང་འབྲེལ་བའི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་སྐོར་དེ་ལ་མདོར་བསྡུས་ཀྱིས་སྐད་ཚ་ཁྱང་ཁྱང་ཞིག་བཤད་ཚོགས་པ་ཞུ། རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བྱུང་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངོས་འཛིན་བྱེད་སྟངས་དང་ཐབས་ལམ་འཚོལ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལས་འགྱུལ་མང་པོ་ཞིག་སྟེལ་ཡོད་པ་རེད། གཅེ་རེད་ཅེར་ན་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་མཚམས་འཛིན་རྒྱ་འི་ཆེད་དུ། དེ་གང་ཡིན་ཅེར་ན་རང་ལུས་མེ་བསྲེགས་མཚམས་འཛིན་རོགས་གནང་ཅེར་བ་དེ་རེད། དེ་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་ཚོས་ལུགས་མི་སྣའམ་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མང་པོ་བསྡུ་དགོས་ས་ལ་བསྡུས། ཚོགས་འདུ་ཚོགས་དགོས་ས་ལ་ཚོགས་ནས། བརྒྱད་ལམ་ཁག་མང་པོ་བེད་སྤྱད་ནས་རང་ལུས་མེ་བསྲེགས་འདི་མཚམས་འཛིན་དགོས་ཆུལ་སོགས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་དེ་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་ཡོད་པ་རེད། རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་མཚམས་འཛིན་རོགས། དེ་འཚོ་བ་རེད།

སྐབས་དེར་ང་རང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་རྒྱང་ཡན་འདྲ་ཞིག་འགོར་ནས་འཚེ་བ་རེད་མ་རེད་ཅེར་བའི་སྐད་ཆ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལས་ཀ་ཕྱུགས་ཆེན་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་འཚེ་བ་རེད་མ་རེད་ཅེར་བ་དེར་ལས་ཀ་ཕྱུགས་ཆེན་པོ་བྱས་ཡོད་མ་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་དེ་འཚེ་བ་རེད། འཚེ་བ་ཡིན་པར་མ་ཟད་འཇིགས་སྐྱལ་བ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་ཁ་བྱལ་བ་རེད། ཕྱི་ནས་བཅན་བསྐྱལ་བྱས་པ་རེད། རྒྱུད་བསྐྱལ་བྱས་པ་རེད། ནང་ཚོས་དང་འགལ་ཟླ་རེད། ཇི་ལྟར་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་ཐུབ་མི་ཐུབ་ཀྱི་དབང་ཆའང་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཡོད་པ་རེད། རང་དབང་སྤྲོད་ཐུབ་མི་ཐུབ་ཀྱི་དབང་ཆའང་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཡོད་བཞིན་པའི་དབང་ཆ་དེ་གེད་སྤྲོད་མ་བཏང་བར། མ་ཉེས་ཁ་གཡོག་གིས་འགྲེལ་བཤད་ལོག་པ་བརྒྱབ་ནས་བཀག་པ་དེས་ཁོག་ཡོད་པ་མ་རེད།

དེ་ནས་ང་རང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལའང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་སྐོར་ལ་མི་སྣེར་དང་ཚོགས་པ་ཁག བརྒྱད་ལམ་ཁག དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ལྟ་སྟུང་མ་བར་དུ་སོང་ནས་མཚམས་འཛིན་དགོས་རེད་ཟེར་བ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། ད་དུང་ཡང་རང་

ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་ལས་འགྱུལ་དེ་མཚ�་འཇོག་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ཡིན་ན། གཁ་འདྲ་བྱས་ནས་མཚMAS་འཇོག་དགོས་པ་རེད་དམ། ང་རང་ཚོས་འགྲེལ་བཤད་གང་འདྲ་ཞིག་རྒྱག་གི་ཡིན། བོད་ནང་ལ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་MAS་འཇོག་བྱེད་དགོས་ཟེར་ནས། རྒྱ་ནག་ནང་བཞིན་འཚེ་བ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡིན་ནམ། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང་མ་ཕྱན་གྱི་མི་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡིན་ནམ། ཁ་བྱལ་དང་འཇིགས་སྐྱལ་བ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡིན་ནམ།

རྒྱ་ནག་གིས་བཙོད་པ་ལྟར་ང་ཚོས་ལབ་ཅེས་ཀྱི་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་རང་ཚོས་གཅེ་ལབ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ན། ཁྱེད་རང་ཚོ་ལ་རང་དབང་སྟོང། ཐུགས་སྟོང་མནར་གཅོད་མཚMAS་འཇོག་གི་ཡིན་ཟེར་བས་དབང་ཆ་དེ་མེད་པ་ཡིན་ནའང། རང་དབང་རགས་གི་རེད། ཐུགས་སྟོང་མནར་གཅོད་མཚMAS་འཇོག་ཕྱིན་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས། ཁོ་རང་ཚོར་བརྡ་ལན་སྟོང་ཕྱིན་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་མ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་མཚMAS་འཇོག་གི་ཡིན་མིན་གྱི་སྐད་ཆ་དེ་ཡོང་ཅེས་ཀྱི་མི་འདུག ཨདོ་དོན་དེ་གཅིག་ཡིན། དེ་ནས་གཉིས་པ་དེ། སྲོན་བཏང་ང་རང་ཚོས་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་ཕྱག་ལས་གནང་སྟངས་སོགས་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལ་གོ་བསྟར་བྱེད་པའི་སྐབས་དེར། སོ་སོ་ལ་ཚོར་བ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་ཟེར་ན། བཀའ་སྲོ་ལྷན་རྒྱས་ནས་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའི་རིགས་བསྐོང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོར་མཐོང་གི་འདུག ཐབས་ལམ་གྱི་སྐོར་ལ་གྲོས་བསྟར་བྱེད་དགོས་ན། ཕྱིངས་ཆ་འདི་འདྲ་སྒྲངས་བཤད་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་སྒོ་ནས་ཐབས་ལམ་ལ་གྲོས་བསྟར་བྱས་ན་ཡོང་རྒྱ་མེད་པ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག སོ་སོའི་བསམ་ཚུལ་རེ་ཟུང་བཤད་འདོད་པ་སོགས་བཤད་མི་ཐུབ་པས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ དེ་རང་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང།

ཚོགས་གཙོ་སྟེན་པ་ཆེ་རིང་མཆོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལཱཡིག། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང།

སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལཱཡིག་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་དེ་དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་ལམ་སྟོན་ཞིག་གནང་སོང། དེའི་སྐད་ལ་ཡིན། ད་ལྟ་དོན་ཚན་བཞི་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་མི་འདུག་ཞུ་མཁན་དེ་རེད། སོང་ཙང་བཀྲ་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་དོན་ཚན་བཞི་པ་ཡར་བཅུག་དགོས་གསུངས་གནང་བ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ངེད་གཉིས་མཉམ་དུ་གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་བསམ་ཚུལ་གཅིག་ཆགས་འགྲོ་བཞིན་འདུག ས་ང་ཙང་དེའི་ཐོག་ལ་ཏཱ་ཏཱ་རང་སྟོད་ཀྱི་མི་འདུག་ཅས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང།

ཚོགས་གཙོ་སྟེན་པ་ཆེ་རིང་མཆོག་ནས།

བཙོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་སོ་སོའི་ངོས་ནས་བསྟམས་ཝེབས་རོགས་གནང། སོ་སོའི་རྒྱབ་སྐྱོར་སོ་སོས་འཚོལ་གནང་རོགས་གནང། ཐུག་ཚོད་ ༣།༢༥ བར་དུ་གསོལ་རའི་བར་གསེང་ཡིན།

ཆོས་གཙོ་སྒྲིན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་རས།

ལས་རིམ་ཐུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེ་བོད་ནང་ཪ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབྲེལ་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཚར་གྱི་ལས་རིམ་དེ་རེད། དཔལ་ལྷན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལྷན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་རས།

དཔལ་ལྷན་ཆོས་གཙོ་མཆོག ཏུས་ཆོད་གནང་བ་དེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་ཡིན། ཐོག་མར་འདིར་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་བཀུར་འོས་སྲི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལོགས་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་སྨྲགས། དེ་རིང་གཞུང་འབྲེལ་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཚར་ཡིག་ཆ་ཡང་ ༤ བའི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྲི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཆོར་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་རས་ཏ་ཅང་ལྷུག་པོ་བྱས་ཏེ་དགོངས་འཚར་གནང་སོང། གནང་བ་དེ་དག་བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་རས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང། གྲོས་ཆོད་དོན་ཚན་གསུམ་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྨྲགས། དོན་ཚན་གསུམ་དེ་སྒྲིག་སྟངས་ཡིན་ནའང་ཆོག་གི་ཐོག་རས་གཞི་ཅིའི་དགོངས་ཚུལ་བྱུང་སོང། དོན་དག་ཐོག་རས་སྒྲིག་སྟངས་ཡིན་ནའང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན་བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་གནང་མཁན་ ༡༩༠ བྱུང་ཡོད་རེད། དེའི་ནང་ནས་འདས་གྲོངས་སུ་སོང་བ་ ༡༠༣ བྱུང་བ་རེད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཐོག་རས་ཐབས་ཤེས་འདྲ་མིན་སྟ་ཆོས་བཏང་ནས་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་དགོས་དོན་འདི་ཅོང་མ་མཆོག་དབུས་པའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱལ་སྲིའི་ཐོག་རས་དེ་བཞིན་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཆོས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་དགོས་དོན་འདི་བཀུར་འོས་སྲི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུངས་སོང། ད་ལྟོ་བོད་འདི་བཅན་བཟུང་འོག་ལ་ཡོད་པ། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དམ་བྱག དཔལ་འབྱོར་ཐོག་ཏུ་དབྱེ་འབྱེད། ཁོར་ཡུག་གཏོར་གཤིག ཇི་གཞུང་ཙ་མེད། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་ལུང་པར་རྒྱ་རིགས་འགོར་ཆེན་ཞིག་སྟོས་ནས་རང་བཞིན་ཀྱིས་བོད་མིར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རང་དབང་མེད་པ་དང་དབྱེ་འབྱེད་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་བོད་ནང་དུ་ཪ་བྱག་གི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲའི་འོག་ལས་ཤ་ཁྲག་གཅིག་པའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཆོས་དཀའ་ལྟུག་ཐུག་ཐ་དེར་ཁོ་རང་ཆོའི་ཙ་ཆེའི་ལུས་དང་སྲོག་ཡན་ཆད་བློས་བཏང་ནས། ཁོ་རང་ཆོས་མངོན་འདོད་འདི་གསལ་པོ་ཞེ་བྱས་བཟོས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ᠬᠣᠯᠣᠨ་ᠬᠣᠨᠳᠠᠨ་ᠬᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠨᠳᠠᠨ

རྒྱས་ལམ་ལུགས་འཛིན་ཡི་མི་འདུག་ དེ་འདྲ་སོང་ཙང་བོད་དོན་དཀའ་རྙོག་སེལ་དགོས་འདུག་བསམ་པའི་ཁོ་རང་ཚོར་ཡིན་ནའང་དགོངས་པ་ཅན་ཅན་ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་གྲོས་ཚོགས་ཐོག་ལ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཅན་ལ་ཕབ་པ་ལ་བོད་ས་ཅོང་ཁ་ཡིན་ནམ་ཡང་ཁ་ཅོང་ས་མཚོག་གི་དགོངས་པ་གཞིར་བཟུང་བོད་རྒྱ་གཞིས་སྨན་གྱི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་ཞིག་ཚགས་ཀྱི་ཡོད་པ་བརྗོད་མི་དགོས་པ་རེད།

དབུ་མའི་ལམ་འདི་གཞིས་སྨན་ཡིན་དགོས་དོན་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན། བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེག་གཏོང་མཁན་ཚོས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དམ་བྱག་འདུག་ དེ་འཕལ་དུ་མཚམས་འཛིག་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་རང་དབང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁོང་ཡུག་གཏོང་གཤིག་གཏོང་གི་འདུག ད་ལན་ལ་ཕལ་ཆེ་ཤོ་ཡོད་ཀ། གཞིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་ཆགས་ཡོད་ཀ། གཞིས་ཐོག་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་བོད་ནང་དུ་དཔལ་འབྱོར་ཐོག་ནས་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དབྱེ་འབྱེད་དེ་འཕལ་དུ་གང་མཁྱོགས་མཚམས་འཛིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབྲེལ་མོལ་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་བའི་ཐོག་ནས་མཚམས་འཛིག་བྱེད་རྒྱའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་རེད། འདི་ལ་དབྱ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

དེར་བརྟེན་དོན་ཚན་གསུམ་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྤྱི་འི་ཐོག་ནས་གཅེ་གནང་ཡོད་རེད། རྒྱལ་སྤྱི་འི་ཐོག་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་དབྱ་མའི་ལམ་དེ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཡིན་པ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་གསལ་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ༡༩༩༩ ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༡༨ ཉིན་ཅོག་པར་མཚོག་དང་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཨོ་ན་མ་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་པོ་བྲང་དཀར་པོའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ནང་དུ་ཅོག་པར་མཚོག་གི་དགོངས་པ་ལྟར་དབྱ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་བརྒྱད་ནས་གྲོས་མོལ་ཐོག་ནས་བོད་དོན་དཀའ་རྙོག་སེལ་རྒྱ་དེར་བསྟུགས་བཟོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་པོ་བྲང་དཀར་པོ་རང་གི་ཐོག་ནས། གཞུང་འབྲེལ་རང་གི་ཐོག་ནས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་ཡོ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོད་བཞག་པའི་ནང་དུ་ཡིན་ནའང། གཞིས་སྨན་དབྱ་མའི་ལམ་དེ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ད་ལྟ་བཀྲུ་འོས་སྤྱི་འཕྲས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་ནང་དུ་ཡང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་སྐུ་ཚབ་ཡིན་ནའང། བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོག་ཐང་གི་གནས་སྟངས་དེ་སྐྱོ་ཅ་དང་ལྡན་པ་ཡིན། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ད་ལྟ་བཀུར་ཧོས་སྤྱི་འཕྲུས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་ནང་དུ་འདང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་སྐུ་ཚབ་ཡིན་མཁན་ཞེས་གསལ་ཁ་ཕབ་ཡོད་ཀ། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཡིན་ཡ་ངོས་ལེན་ཡ་ཡོད་ཀ་ཡ་ཡ། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཡིན་ཡ་ཞིག་ལ་ངོས་ལེན་ཞུ་ཞིན་ཡོད།

ད་ལན་ཁ་ཕྱི་ཕ་ཅོ་ལ་ཡོ་ཤུ་ཡ་ཡ། ཁ་ཡ་ཡ། ཁ་ཡ་ཡ། ཁ

བཅལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། རྒྱལ་སྤྱི་འོག་ནས་ཀྱང་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཤེག་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡོད་བཞག་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་ཐོག་ལུ་མཐུད་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མས་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཁ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་ཚོར་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཙུ་བཞི་པ་པོ་གཉིས་འགོར་བའི་དུས་དང་བསྡུན་ནས་མཆོད་འབུལ་སློན་ལམ་རྒྱས་པ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༤ ཉིན་མོར་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་རྒྱལ་སྤྱི་བརྒྱད་ལམ་ཁག་ནས་ང་ཚོར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་རགས་ཐུབ་རྒྱུ་དང། དེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་འཛིན་གསར་པ་ཚོར་བོད་དོན་དཀའ་རྟེག་མེ་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནད་དོན་གསལ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ཡིན་ནའང་གཅེ་གནང་རྒྱུ་འདུག་ཅེས་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་མང་པོ་བྱུང་སོང། གཞི་རྩའི་ཞར་རེད། ཡོ་རོབ་རེད། ཨོ་སི་ཏྲི་ལི་ཡས་གཙོས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཁག་ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་གང་འདྲ་ཞིག་གནང་པ་ཡིན་ནའང་བོད་པ་ལ་བདེན་པ་ཡོད་པ། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐོག་མ་རང་ནས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་དགོས་དོན་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དམ་ཏྲག་དང་ཁོར་ཡུག་གཏོང་སྐྱོན་ཞུས་བཞག་པ་དེ་དག་ལ་གཞི་གཞག་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྤྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད། ཡིན་ནའང་སྲིད་སྐྱོང་གཙོས་པའི་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་འགན་འཛིན་ཁག་ལ་ཝེ་བས་སྐབས། ད་དུང་ཡིན་ནའང་བོད་དོན་སྐོར་ལ་གོ་ཆོགས་སྲེལ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དེ་གསལ་པོ་ཞེ་དགས་བྱུང་སོང། དཔེར་ན། Sweden དང་ Lithuania ནང་བཞིན་ Norway སོགས་ལ་བཅར་བའི་སྐབས་ལ་བོད་མི་ཚོས་ཀྱང་གསུང་གི་འདུག བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་ཡིན་ནའང་གསུང་གི་འདུག བོད་དོན་སྐྱོར་ལ་གནས་ཚུལ་མ་འདོན་པར་ཟླ་བ་དྲུག་ཕྱིན་སོང། ཟླ་བ་དགུ་ཕྱིན་སོང། ལོ་གཅིག་ཕྱིན་སོང་ཅེས་གསུང་གི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་དབྱིན་སྐད་བརྒྱད་ལམ་ཁག་ BBC དང་ New York Times དང་ Times Magazine དེ་དག་གསུངས་སོང། དེ་དག་ལ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་ཞིག གཞི་རྩའི་ང་རང་ཚོའི་འདོད་པ་གཞི་བཟུང་མེད་པ་ཡིན་ནའང། རྒྱུན་མི་ཆད་པ་ཞིག་འདོན་ཀྱི་ཡོད་རེད་ལ། རྒྱལ་སྤྱི་བརྒྱད་ལམ་ཁག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་ Sweden ལ་ཡིན་ན་ཟླ་བ་དྲུག་གམ་དགུ་ཙམ་ཞིག་བོད་དོན་སྐོར་ལ་གནས་ཚུལ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་གནས་ཚུལ་འདོན་ཀྱི་མི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཡོང་དུས། དེར་བསྐྱར་ཞིག་བྱས་སྐབས་ Sweden རེད། Lithuania རེད། Norway དེ་དག་དབྱིན་སྐད་མ་བསྐྱོན་མཁན། ས་གནས་སོ་སོའི་ལུང་བར་སྐད་ཡོད་མཁན། དེ་བཞིན་ཁོ་རང་ཚོའི་ཁོར་ཡུག་ཆགས་སྟངས་གནས་སྟངས་མི་འདྲ་བ་ཡིན་དུས། དེ་དག་གི་མདུན་ལ་བཅར་རྒྱུ་རགས་ཡོང་དུས། གསར་འགྱུར་བརྒྱད་ལམ་ཁག་ནང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་གསལ་བསྟན་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་སོང། དེ་བཞིན་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མཐལ་འཕྲད་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང།

ཉེ་ཆར་ Lithuania ལ་ལགོང་ས་མཆོག་ཆེབས་བསྐྱར་བསྐྱངས་ཡོང་དུས། Lithuania སྲིད་འཛིན་དང་མཐལ་འཕྲད་བྱུང་བ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོར་བཞེ་བཞིན་ཡོད། གང་ལགས་ཤེ་ན་ Lithuania སྲིད་འཛིན་ European Union ཀྱི་ཟླ་བ་དྲུག་རིང་ཚོགས་གཙོའི་འགན་བཞེས་ཀྱི་ཡོད། ལུང་པ་དེ་དག་ནང་བཅར་དུས་གནད་དོན་གསལ་པོ་ཞིག་གི་ནང་ཡོང་གི་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། གཙོ་ཆེ་ཤོས་ལགོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚབ་ཡིན་ཞེས་བཅར་དུས། ཁོ་རང་ཚོས་ངོས་ལེན་གནང་རྒྱུ་དང། ཆེ་མཐོང་གནང་རྒྱུ། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་དེ་གསལ་པོ་རེད་འདུག མི་དགྱུས་མ་ཡིན་ནའང་རེད། གསར་འགོད་པ་ཁག་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ཁོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཡིན་པ་

ཡིན་ནའང་རེད། གཞུང་གི་མི་སྣ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ཐོག་མར་ལགས་པས་མཆོག་སྒྲུ་ཁམས་བཟང་པོ་རེད་དམ། ངའི་ཐོག་ནས་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རོགས་གནང། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་ཁོང་གི་ཐུགས་རྗེའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱང་བཞག་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད་འདུག་ དེ་འདྲ་སོང་ཅང་རང་ཚོ་ཚང་མས་མཉེན་ཀྱི་ཡོད་རེད། ལགས་པ་མཆོག་ནས་དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ནས་བྱས་ཏེ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྒྲུ་དབང་བཞེས་པ་ནས་བྱས་ཏེ་ད་ལྟ་བར་དུ་སྒྲ་ལས་བསྟོན་ནས་ཁོང་གི་མཛད་འཕྲིན་རྗེ་རྒྱས་སུ་འགྲོ་ཡོད་དུས། བོད་དོན་ལ་ཡིན་ནའང་དོ་སྣང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད།

དེ་འད�eའི་བཀའ་དྲིན་གནང་བ་བཞིན་དུ་ཡང་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གཏམ་བརྗོད་དང་དབང་ཁ་ལ་འཕྲེར་ནས་ཐུགས་ཕམ་པའི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེ་དག་ཏན་ཏན་རང་བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ལ་དེའི་སྟོན་ལའང་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་རིང་བསྐྱར་ནན་ཐོག་ཞུ་རྒྱུ། དེ་དག་བློ་ཕམ་པའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ་མ་ཟད་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གང་ལགས་ཅིར་ན་ལགས་པས་ཀྱང་ཁོ་ཚ་ཀ་ཤ་ཡ་ཡིན་ནས་ལགས་ལ། ང་ཚོས་ལགས་པས་ཀྱང་ལོ་བརྒྱད་ཕྱར་ཐེབས་ཁར་བློ་ཕམ་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་དུས། ང་ཚོ་ཚང་མས་ཐུགས་ལ་འཇོག་དགོས་པ་དེ་དེ་སྟོན་གྲོས་ཚོགས་ལ་ཞུས་ཐྱོང་། དེ་སྟོན་མཇད་སྟོར་ཞུས་ཐྱོང་། ལགས་པ་མཆོག་གི་དགོངས་པ་གཞིར་བཟུང་། བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་གཞིར་བཟུང་། ང་ཚོ་ཤར་བསྐྱོད་ཐོག་ལེགས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དགས་རེད། གང་ཡིན་ཞེར་ན། དགེ་ར་ན། ལྷག་ཕྱེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཚུ་གླང་གསལ་ལ་བསྒྲགས་ལོ་བརྒྱ་འགོར་བའི་དུས་ཏན་སྒང་བཅོ་བྱས་པ་རེད། དེའི་བསྒབ་བྱ་དེ་གཙ་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དེ་དུས་སྐབས་ལ་ལྷག་ཕྱེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་དེ་ལག་ལེན་མ་བསྟར་བའི་རྒྱུན་ཀྱིས་ཕྱིས་ཏགས་ནས་བོད་ལ་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་བ་རེད། དེ་བཞིན་ད་ལྟ་ལྷག་ཕྱེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་གནང་གཞག་པ་དེ་ང་ཚོས་ལག་ལེན་མ་བསྟར་བ་ཡིན་ན། ལོ་བརྒྱའི་རྗེས་སུ་དུས་ཆོགས་སྒང་བཅོ་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་ཕྱིས་ཏགས་པ་རེད། ཡང་དུས་ཆོགས་སྒང་བཅོ་བྱེད་ཀྱི་རེད་དེ། ཐོ་ཡམ་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་དེའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་བོད་མི་ཚོས། དེའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་གིས། དེའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་ལག་ལེན་མ་བྱས་སྟབས་ཐོ་ཡམ་པའི་གནས་ཚུལ་ཆགས་འདུག་ཅེས་ལབ་དུས་ཕྱིས་ཏགས་པ་རེད། དེ་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་ཁོང་གི་བཀའ་ཐོག་ལས་ལས་སྟོན་ཐུགས་ལ་ཉར་བ་དང་མཉམ་དུ་ལག་ལེན་དོན་དུ་འཕྲོལ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡིན། མཐའ་དོན་དབལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་ཞུ་དང་། གྲོས་ཚོད་དོན་ཚན་གསུམ་པོ་དེ་དག་ལ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྒྲིན་པ་ཆེ་རིང་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཛར་གཉིས་གནང་ཡོད་པས། ལས་རིམ་འདི་མཇུག་མ་བསྡུས་པར་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ཆ་ཚང་མ་རྫོགས་གོང་ལ་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཞུ་ཡི་ཡོད། གཙོ་བོ་ཚོགས་གཙོས་ཡར་ལངས་ནས་གསལ་བཤད་བྱེད་མི་དགོས་པ་གཙོར་འདོན་བྱེད་དགོས་བསམས་ནས་བསྡད་ཡོད་དེ། དེ་རིང་གི་བཤོ་གླེང་སྐབས་སུ་བཀའ་མོལ་བྱང་བཞག་པ་གཅིག་གཉིས་ཤེག་གི་ཐོག་ལ་ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་མ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། མང་ཚོགས་ནང་

དུ་བསམ་ཚུལ་གང་འདྲ་ཞིག་འགྲོ་ཡོང་བསམ་པའི་དོགས་པའི་ཐོག་ནས། དོན་ཚན་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གཅིག་དེ་བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས། སྣྲ་བརྗེད་ཀྱི་རང་དབང་ཡོད་དང་མེད་ཐོག་དོགས་གཞི་བསླངས་པའི་ཐོག་ནས། ཁྲོས་ཆོགས་སུ་བཀའ་མོལ་གསུངས་པ་རེད། ཆོགས་གཙོས་ཐག་ཆོད་པའི་ཐོག་ནས་གཅེ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཅེ་ན། བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཁག་གི་དགོངས་དོན་དུ། རང་དབང་གང་གསལ་བསྟད་པ་ཆ་ཚང་ངམ་ཆོ་བཅན་བྱོལ་བོད་མི་ཡོངས་ལ་ཡོད་རེད་ཅེས་ཐག་ཆོད་པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད། སོ་སོའི་ལངས་ཕྱོགས་ཀ་རེ་ཡིན་པ། ཁྲོས་ཆོགས་སུ་གསུང་ཐུབ་པ་དང་། ལངས་ཕྱོགས་དེ་རྒྱུ་མཚན་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ། དེ་བཞིན་ལངས་ཕྱོགས་དེ་དང་མཐུན་པའི་འོས་ཏྲྀགས་པའི་སྐབས་སུཔ། ཐག་གཅོད་བྱེད་ཐུབ་པའི་དབང་ཚད་ཆ་ཚང་དེ་གང་ཟག་སོ་སོ་ལ་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་སུ་གཅིག་ལ་འཛོག་མཁན་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས། ཐག་ཆོད་པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད། ད་ལྟ་བར་དུ་བཅན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སུ། སྣྲ་བརྗེད་རང་དབང་ཡོད་དང་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་འགྲེལ་བཤད་ལོག་པར་རྒྱག་མཁན་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་རེད་ལ། གོ་ཡང་གོ་ཡི་འདུག ང་ཚོ་མེམས་འཚབ་ཆེ་ཤོས་དེ་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། ཕྱི་ནོར་ᠬᠣᠨᠳᠣ་ᠬᠣᠯᠪᠠᠰ་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་པ་ག་རེ་ཡིན་པ་དེ། དེ་དགོངས་པ་དེ་ག་རང་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ལ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱ་ཆུའི་དབང་ཚད་གཞན་པ་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་ལ་འགྲེལ་བཤད་ལོག་པ་བརྒྱབས་ནས་ᠬᠣᠨᠳᠣ་ཐུགས་ཕན་བཟོ་རྒྱུ་དང་། བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཕྱི་ཆོགས་སུ་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ལ་དགག་པ་ཡོད་མ་གཏོགས། ས་སོའི་ལངས་ཕྱོགས་ག་རེ་ཡིན་པ་དེ་འཛིན་རྒྱུ་དང་། བཤད་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡོད་རེད་ཅེས། དེ་རིང་གྲོས་ཆོགས་འདིའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཞུ་ཡི་ཡོད། ས་སོའི་ལངས་ཕྱོགས་ག་རེ་ཡིན་པ་དེ་ལ་མང་ཆོགས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་དང་མེད་ཅེས་པ་དེ། རྒྱ་ཆེའི་མང་ཆོགས་ཀྱིས་གསན་ནས་བཞུགས་ཡོད་རེད། དེ་ཡང་མང་ཆོགས་ཀྱིས་གནས་བབ་ཅིག་གི་འོག་ནས་ཐག་ཆོད་ནས་ཡོང་རྒྱུ་ཞིག་རེད། དེ་དེ་རིང་གྲོས་ཆོགས་དེའི་ནང་དུ་ཐག་ཆོད་པོ་དང། ཤ་ཅང་གསལ་པོའི་ཐོག་ནས་ཆོགས་གཙོས་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གལ་སྲིད་དེ་འདྲ་མེད་པ་ཡིན་ན། གང་ཟག་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆོགས་གཙོ་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ། དེ་འདྲའི་སྐུང་སྒྲོག་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་ཐག་ཆོད་པོའི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད།

གཉིས་ནས་བཀྲར་འོས་ཕྱི་འཐུས་ཤིག་གིས། གོ་ཆོད་ལ་ཕྱི་འཐུས་ལྷན་ཆོགས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་གོ་ཡི་འདུག་གསུངས་པ་དེ། ཆོགས་གཙོའི་ངོས་ནས་ངོས་ལེན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོས་སྟངས་འཛིན་གা་རེ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ། དུས་ནས་དུས་སུ་སྟན་ཞུ་རྒྱག་མཁན་ཡིན་ནའང་རེད། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་གསར་འགོད་བསྟུགས་གཏམ་ཡིན་ནའང་འདུ། ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་འདུ། གྲོས་ཆོགས་མ་འཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་ཕྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་གོ་བསྟུར་ཀྱིས་ཐག་ཆོད་བྱས་ནས། སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གྲོས་ཆོགས་འཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ན། ཕྱི་འཐུས་མི་རེ་ངོ་རེ་ལ་གསུང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡོད་རེད་ལ། སྟངས་འཛིན་གནང་བའི་གོ་སྐབས་ཀྱང་ཡོད་རེད། དེ་ཏ་རེས་ཞུས་བཞག་པ་ཡིན་ན། དེ་དང་འཚོས་ནས་ལས་འགྱལ་སྟེལ་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས། དེང་སང་ཕྱི་འཐུས་ཀྱང་ཐང་ལ་ཐོན་ཀྱི་ཡོད་རེད་ལ། བཀའ་ཤག་ཀྱང་ཐང་ལ་ཐོན་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་ཞིག་གནང་བའི་ཐོག་ནས། ཐང་ལ་ཐོན་པ་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་ཞེས་དེའི་སྐབས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་གི་ནི། བཀའ་ཤག་ནང་ལ་གོ་བསྟུར་དང་ཐག་ཆོད་བའི་ཐོག་ནས་ཐང་ལ་ཐོན་

པའི་གནས་སྣང་ཤེག་ཆགས་ཡོད་རེད། བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ནས་ཆོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐུབ་པའི་ གནས་བབ་ཡོད་པ་མ་རེད། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དེ་དག་གིས་ང་རང་ཚོ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་བབ་མི་འདྲ་བ་ ཞིག་གི་འོག་ལ་ཡོད་པའི་ཆ་ནས། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་འགྲུལ་སྟེལ་དགོས་པ་དེ་དགོས་དབང་གིས་མཐོང་གི་ཡོད་རེད། ཆབ་ སྲིད་ཀྱི་ལས་འགྲུལ་གང་སྟེལ་བ་དང་། མ་འོངས་པར་སྟེལ་འཛིན་ཡོད་པ་ཚང་མར། ཡང་ནས་སྤྱི་འཐུས་ཚང་མ་འཛོམས་ནས་ ཐག་བཅད་རྒྱ་དང་། དེ་མིན་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་ཐག་གཅོད་གནང་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། གང་ ཟག་སྒེར་གཅིག་དང་གཉིས་ཀྱིས་ཐག་བཅད་ནས་འགྲོ་ཡི་མེད་པ་དེ། ཚང་མས་མཉྱན་གྱི་ཡོད་ཤག་རེད་ལ། མཉྱན་གྱི་མེད་ པ་ཡིན་ནམ། དཔེར་འདིར་མང་ཚོགས་ཀྱིས་མཉྱན་རྟོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཞུས་ན་བསམས་སོང་།

སྣང་འཛིན་བྱེད་མ་ཐུབ་པའི་དབང་གིས་བཀའ་སྤྱི་ལྷན་རྒྱས་ཚོགས་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་འད�sཡང་གོ་སོང་གསུངས་ པ་དེ། ཕལ་ཆེར་ཚོགས་གཙོའི་དྲན་ལམ་ན་ཏཱ་ཏཱ་བསྡད་ཡོད་ན། སྟོན་མ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ལ་གཅིག་ཞུས་ པ་ཡིན་སྣམ་པ་ཞིག་དྲན་གྱི་འདུག ལས་འགྲུལ་སྟེལ་ཐོག་གི་ཕད་ལ། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་ལས་འགྲུལ་ག་རེ་སྟེལ་ དགོས་པ་རེད། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་འགྲུལ་ག་རེ་སྟེལ་དགོས་པ་རེད། མཁན་རྩལ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ གང་དང་གང་སྟེལ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་བའི་གནད་དོན་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས། བཀའ་སྤྱི་ལྷན་རྒྱས་ཚོགས་པ་རེད། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དེ་མི་མང་གི་འཐུས་མི་རེད། ལྷག་པར་དུ་ ༢༠༠༤ ནས་བཟུང་བོད་ནང་ས་བྱི་ཞེ་ཆོལ་ཆེན་མོ་བྱུང་བ་ནས། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་འགོ་ཁྲིད་ནས། ལས་འགྲུལ་སྟེལ་བ་སྣ་ཚོགས་ཤེག་བྱུང་ཡོད་རེད། འཛིན་ སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དུས་རྒྱུན་དུ་ཐང་ལ་ཐོན་པར་སྐབས་བདེ་བོ་མེད་པའི་ཁྱད་གཞི་ལས་ཀ་ཆ་ཚང་ཡ་ཡ། ཚང་མས་མཉྱན་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་ ཁཱེར་བཟུང་གིས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ཐག་ཅོད་ཅི་ཡིག་ནས་འགྲོ་སྟོང་ཀྱི་ཡོད་རེད། མི་མང་གིས་རེ་བ་བཅོལ་ ས་དེ་མི་མང་གིས་བདམས་པའི་འཐུས་མི་ཚོར་རེ་བ་བཅོལ་ཏེ་ཡོད་རེད། བཀའ་ཤག་གིས་ལས་འགྲུལ་མ་སྟེལ། སྤྱི་འཐུས་ ཀྱིས་ཀྱང་ལས་འགྲུལ་མ་སྟེལ་བ་ཡིན་ནམ། ལས་འགྲུལ་སུས་སྟེལ་ཏེ་རེད་ཅེས་པའི་དྲི་བ་དེ་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེ་ལ་ང་ཚོས་ གདོང་ལེན་ཞིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གལ་སྲིད་ང་ཚོ་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་ཀྱིས་རང་བཅན་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ ནང་བཞིན་ཏེ་བརྗེད་ཉམས་སྣང་འཛིན་དང། དབང་ཆ་འཆར་འགོད་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཁྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་ བྱེད་པ་ཅམ་ལས། ལས་འགྲུལ་སྟེལ་མི་དགོས་པའི་གནས་སྣང་ནས་འཛུ་ཡིན་ནམ། དེ་ལ་ཐག་གཅོད་ཅིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་སྤྱི་ཁོར་པ་ཀ་ཀ་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས། ཁྲོས་ཚོགས་རང་གི་ནང་དུ་གསུང་འཕྲིན་ཕེབས་ནས། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འཛམ་བུའི་གླིང་གཞན་ཀྱིས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་དང་འབྲེལ་བ་བཟོ་དགོས་པ། མངའ་སྡེའི་ཁྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོ་དང་འབྲེལ་བ་བཟོ་དགོས་པ་དེ་ཚོ་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འཁན་རེད་ཅེས་བཀའ་སློབ་ཕེབས་ ཐོང་བ་རེད། དེ་གཞིར་བཟུང་བྱས་ནས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་འཁན་བསྒྲུབས་ནས་འགྲོ་སྟོང་ཀྱི་ ཡོད་རེད། དེ་རིང་ནས་བཟུང་དེ་འདི་ཞིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དེ་ཁྱིམས་བཟོ་རེད། ལས་སྟོན་བྱེད་ མཁན་རེད། སྲིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བྱེད་མཁན་རེད། དེ་ཁོ་ན་བྱས་ནས་ལག་བསྟར་བྱེད་མཁན་ཆ་ཚང་འཛིན་སྐྱོང་རང་ གི་ས་གནང་དགོས་པ་རེད་ཅེས། ཁྲོས་ཚོགས་འདི་ནས་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ། སང་ཉིན་ནས་དེ་དེ་བཞིན་བྱས་ནས་ འགྲོ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ལ་བསམ་བློ་གཉིས་པ་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང། གནས་བབ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ པ་མ་རེད་ཅེས་དེ་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང།

ལྷག་པར་དུ་གོས་ཆོགས་འདིའི་ནང་དུ་དེ་རིང་གཞུང་བསྟེན་དགྱ་ལྷ་བསྟེན་པའི་ཐོག་ནས། འགྲིག་མིན་གྱི་གནས་བབ་གསུང་མཁན་བྱུང་བ་རེད། ཡང་མིན་ན་གོས་ཆོགས་ཀྱིས་ཐག་བཅད་ནས། དེ་རིང་ནས་བཟུང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་མི་རང་གིས་ཐག་གཅོད་པ་ལས། ལྷས་ཐག་བཅད་ན་འགྲིག་གི་མེད་ཅེས་པའི་ཐག་གཅོད་ཅིག་ཡོང་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་རིང་ནས་བཟུང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་དེ་ཚོས་ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གཞུང་བསྟེན་དགྱ་ལྷ་དེ་ཚོ་བསྟེན་ཆོག་གི་མ་རེད། ཅེས་པའི་ཐག་གཅོད་དེ་འདུ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་གནད་དོན་ཐ་དད་རེད་མ་གཏོགས། ཆ་བའི་ང་ཚོའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་དོན་དེ་མིས་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ༢རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ཀྱང་གུས་ཡིན་ནའང་ལྷ་ལ་ང་ཚོས་སྐད་ཆ་འདི་རྒྱ་རེད། ལས་ཀ་དེ་མིས་བྱེད་རྒྱ་རེད་ཅེས་གསུང་གི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲའི་གནད་དོན་རིགས་གོས་ཆོགས་སུ་ཡང་ཡང་ཕེབས་པ་ཡིན་ན། མང་ཆོགས་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་དང་ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་ལོགས་སུ་གོ་བ་གང་འདྲ་ཞིག་ལེན་གྱི་ཡོད་དང་མེད། དེ་ཚོར་དོགས་གཞི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པས། མ་འོངས་པར་གོས་ཆོགས་སུ་བཀའ་མོལ་གསུངས་པའི་སྐབས་སུ་ཐུང་ཐུགས་སྟང་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། པན་ཐོགས་མེད་འགྲོ་ཞེས་ཆོགས་གཙོའི་དབུ་འབྲེད་གཏམ་བཤད་ནང་དུ། ཚོར་བ་ཅམ་མ་ཡིན་པར་རྒྱ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་གསུང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག གཞི་འཛམ་པོའི་ཐོག་ནས་གསུང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག ཞུས་པ་དེ་འབོད་སྐུལ་ཅམ་ཞིག་རེད། ཚོགས་གཙོའི་དབུ་འབྲེད་དང་མཇུག་བསྡོམས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་དེ་ཐག་གཅོད་མ་རེད། གྲོས་ཆོགས་སུ་ལས་རིམ་ཞིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་ཅིག་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཚོགས་གཙོའི་ཐག་གཅོད་དེ་འགྲིག་མིན་གྱི་གནད་དོན་དེ་ཡོང་སྲིད་པ་རེད། འབོད་སྐུལ་དེ་གསན་མིན་ནམ་པ་ཚོའི་འདོད་པ་རེད། བཀའ་མོལ་གསུངས་པའི་སྐབས་སུ་བོད་སྲི་ལ་ཕན་པ་ཞིག་རེད་དམ། བོད་སྲི་ལ་གནོད་པ་ཞིག་ཆགས་མ་རེད། ང་རང་ཚོའི་སྲི་ཚོགས་སུ་དབྱེ་བ་འདྲ་བོ་ཞིག་ཕྱེས་ནས་བྱས་པ་ཡིན་ན། དེ་ཕན་ཐོགས་པ་དེ་རེད་དམ། ཕན་མི་ཐོགས་པ་ཞིག་རེད། དེ་དག་ཚང་མར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པའི་གནས་བབ་ཅིག་རེད། ང་ལྟའི་ལས་རིམ་འདི་དང་འབྲེལ་ནས་ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་སོང་། དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ།

ང་ལྟའི་དུས་ལ་ཡིན་ནའང་སེམས་ནང་དུ་ག་རེ་དྲན་ཐོང་གྱི་ཡོད་པ། ཡར་ལངས་ནས་ཞུ་མི་དགོས་པ་གཙོར་འདོན་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱས་ནས། སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱ་གཅིག་བུ་ཞིག་བྱས་ནས་ཐོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དྲན་གྱི་ཡོད་དེ། ཡང་སྐབས་རེ་སྐབས་རེར་གནད་དོན་དེ་འདྲ་གསུང་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ། གསལ་བཤད་ཟན་བུ་རེ་མ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་མང་ཆོགས་ནང་ལ་གོ་ཆོར་ཕེབས་རྒྱའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པས། དེ་ཞུས་པ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཛར་གྱི་ཡིག་ཆ་དེ་ད་ལྟ་སྐབས་འཕྲལ་གྱི་རིང་ལ་ཁ་ཕྱེས་ནས་བཞག་ཡོད། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་བརྒྱད་པ་དེ། མང་ཆོགས་ཆེས་ཁྲིའི་ཆོགས་ཆུང་གིས་སྐབས་ལྟ་བའི་ལས་བསྟོམས་དང་། སྟན་ཐོ་སྟན་སྲོན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ་ལ་གཟིགས་རོགས་གནང་། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ་དེ་ད་ལྟ་ཆོགས་དྲུང་ལས་ཁྲུངས་ནས་བཏམ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། སྐབས་ལྟ་བའི་མང་ཆོགས་ཆེས་ཁྲིའི་ཆོགས་ཆུང་གི་སྟན་ཐོ་སྟན་སྲོན་གནང་མཁན། མང་ཆོགས་ཆེས་ཁྲིའི་ཆོགས་ཆུང་གི་ཆོགས་གཙོ་སྲི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་རེད་དམ། སྲི་འཐུས་གསེར་རྡ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།

སྦྱི་འཐུས་གསེར་རྡུ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལག་ནས།

དབལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་ཅེག་ཞུ་རྒྱུ། མང་ཆོགས་རྩེས་ཁྱེའི་ཆོགས་ཆུང་གི་སྒྲན་ཕོ། དཔལ་ལྡན་གྲོས་ཆོགས་སྒུ་བསྒྲམ་ཝེབས་ཡོད་རེད། དབལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག་གི་ཆོགས་འདུ་དབུ་འབྲེད་ཀྱི་གསུང་བཤད་ནང་བུ། དཔེས་ནས་རྒྱུན་ཀྱི་རྒྱུན་སྲོལ་དང་མི་འདྲ་བའི་ཐོག་ནས། ཆ་ཚང་གློག་རྒྱ་ཡིན་གསུངས་སོང། དེའི་རྒྱ་མཚན་རོས་ཅམ་ཞིག་བཤད་སོང་སྟེ། དེ་ཅམ་གསལ་པོ་ཆགས་མ་སོང། གཅེ་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ནས་རྒྱུན་ཀྱི་རྒྱུན་སྲོལ་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགྲོ་སྟངས་དེ། དཔེས་མ་ཡིན་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན་དེ་སྦྱི་འཐུས་ལྷན་ཆོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དང། རྩོས་ཆོགས་ར་བ་འདིར་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ངོས་ནས། དེ་ལ་ཁྱོན་ནས་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་པའི་ཐུགས་དོགས་ཅིག་གི་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་རེད་དམ། ཡང་ན་གློག་གི་མ་རེད་སྣམ་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་རེད་དམ། ཡང་ན་ད་རེས་འདིར་ མི་མང་གི་མཏུན་ལ་གསལ་པོར་སྟོན་དགོས་པའི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད་དམ། ཆོར་སྣང་དེའི་ཐོག་ནས་ནས་རྒྱུན་རྒྱུན་སྲོལ་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ཤེག་ཡོད་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་དོགས་པ་ཞིག་བྱུང་སོང། དེར་གསལ་བཤད་ཅིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང། གཞན་གསལ་པོ་རང་ཆགས་མ་སོང། རྒྱ་མཚན་གང་འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ་སྟམ་པའི་ཆོར་སྣང་ཞིག་བྱུང།

ཆོགས་གཙོ་སྟེན་པ་ཆེ་རིང་མཆོག་ནས།

རྒྱ་བའི་དཔལ་ཆོགས་གཙོའི་ཐག་གཅོད་རེད། དེའི་སྔོན་ལ་རྒྱུན་ལས་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུས་པ་ཡིན། རྒྱ་མཚན་གཅིག་དེ་མང་ཆོགས་ཀྱིས་མང་ཆོགས་རྩེས་ཁྱེའི་ཆོགས་ཆུང་གི་ཡིག་ཚའི་ནང་དུ་གང་ཡོད་པ་དེ། ད་རེས་སྣན་སྒྲོན་ཞུས་པ་ཡིན་ན། མཁྱེན་རྟོགས་ཡོད་གི་རེད་སྣམ་པའི་རྒྱ་མཚན་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཅིག་རེད། གཉིས་པ་དེ་བཀུར་བོས་སྒྲོ་འཐུས་རྣམ་པ་ཆོ་ཚང་མ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ཁག་གཅིག་གིས་ཡིག་ཚ་མང་པོ་གཟིགས་པར་སྐུ་ངལ་ཞིག་ཀྱང་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རེད། སྐད་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་དང། དུས་ཆོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་ལྟར་སྐུ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པས། ད་རེས་གྲོས་ཆོགས་སུ་སྣན་སྒྲོན་ཞུ་དགོས་པའི་དགོས་པ་གཉིས་པ་དེ་བཅས་རྒྱ་མཚན་དེ་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་གྲོས་ཆོགས་སུ་སྣན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱའི་ཐག་ཆོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། མང་ཆོགས་རྩེས་ཁྱེའི་ཆོགས་ཆུང་གི་ཆོགས་གཙོ་སྦྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྒྲོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། སྣན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང།

སྦྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྒྲོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ཝོད་མི་མང་སྦྱི་འཐུས་ལྷན་ཆོགས་ཀྱི་མང་ཆོགས་རྩེས་ཁྱེའི་ཆོགས་ཆུང་སྐབས་ལྡ་བའི་ལས་བསྟོམས་དང་སྣན་ཕོ། ཡིག་ཚ་ཡང་ ༧ པ་སྣན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

གཅིག ཆོགས་ཆུང་བསྐོ་འཛུགས་ཞུ་ཐོག་ས།

ཀཀ། །དབལ་ལྡན་ཝོད་མི་མང་སྦྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ བའི་གྲོས་ཆོགས་ཆོགས་དུས་ ༣ བའི་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་ཡིག་ཚ་ཡང་ ༩༡ བའི་དགོངས་དོན། ཝོད་མི་མང་སྦྱི་འཐུས་ལྷན་ཆོགས་ཀྱི་ཆོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང། ལས་དོན་

བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དུས་བུ་གཉིས་པའི་དོན་ཚན་ ༡༣༠ དང་ ༡༣༢ ནང་གསལ་ཁྱེས་ཞིབ་སྟན་ཐོ་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ དང་མཇུག་སྡུད་དུས་ཐོག་ཞིབ་ཚགས་ཡོང་ཆེད་དུ་མང་ཚོགས་ཁྱེས་ཁྲལ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བསྐོ་འཇུག་དགོས་པ་ལྟར་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྱོལ་པོས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༥ ཉིན་སྤྱི་འཐུས་སྡུལ་མ་ཚེ་རིང་དང་། སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན། སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས། སྤྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རིང་། སྤྱི་འཐུས་ཤཱར་གྷི་ཌ་སྨོན་བཅས་ལ་དམིགས་འཇུག་བསྐོ་གཞག་གནང་སྟེ། ཚོགས་ཆུང་ནས་སྒྲིག་གཞིའི་དགོངས་དོན་ཞུ་སྨོའི་ལས་དོན་འཕྲལ་ལ་ འགོ་འཇུག་ཀྱིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཇུག་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཁྱེས་ལོ་ ༢༠༠༥'''༠༥ བར་གྱི་ཁྱེས་ཞིབ་ སྟན་ཐོའི་ལན་འདེབས་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་ཞིབ་འཇུག་ཚགས་ཆུད་ལེགས་པར་མཇུག་བསྒྲིལ་གནང་སྟེ་གྲུབ་དོན་སྟན་ཐོ་ གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཞི་པར་འགོད་འབྱལ་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུར་འཁྱེད་བསྒྲེད་གནང་གལ་ཞེས་ཝེབས་ཡོད་ཀྱང་། ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་སྤྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རིང་ལགས་ལས་འཆར་སྡོད་སྒྲིག་ཟིན་པའི་སྟབས་ཀྱིས་དགོངས་ཞུ་གནང་ སོང་བར་བརྟེན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྱོལ་པོས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢ ལ་བསྐྱར་དུ་བཀོད་ཁྲབ་ཝེབས་ཏེ། ཚབ་གསར་དུ་སྤྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་མ་ཟད། བཀོད་ཁྲབ་སྡོད་ཝེབས་ནང་ཁྱེས་ ལོ་ ༢༠༠༥'''༠༥ བར་གྱི་ཁྱེས་ཞིབ་སྟན་ཐོའི་ལན་འདེབས་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་གསལ་ཡོད་ཀྱང་། ཁྱེས་ཞིབ་ལས་ ཁང་ནས་འདི་གར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢᠔ འགོད་ཡིག་ཆུང་ཟུལ་འབྱོར་ནང་། མང་ཚོགས་ཁྱེས་ཁྲལ་ཚོགས་ཆུང་ སྐབས་ལྷ་བས་ཁྱེས་ལོ་ ༢༠༡༠'''᠑᠑ བར་གྱི་ཁྱེས་ཞིབ་སྟན་ཐོར་ཞིབ་འཇུག་གནང་ན་ལས་དོན་ཉིས་ཟློས་མི་ཡོང་བ་དང་ དུས་འགོར་ཆུང་ཁྲད་ཡོད་ལུགས་གསལ་དོན་བཞིན། སྒྲིག་གཞིའི་དགོངས་དོན་ཞུ་སྨོའི་ལས་དོན་འཕྲལ་ལ་འགོ་འཇུག་ ཀྱིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཇུག་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཁྱེས་ལོ་ ༢༠᠑᠑'''᠑᠑ བར་གྱི་ཁྱེས་ཞིབ་སྟན་ཐོའི་ལན་ འདེབས་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་ཞིབ་འཇུག་ཚགས་ཆུད་ལེགས་པར་མཇུག་བསྒྲིལ་གནང་སྟེ་གྲུབ་དོན་སྟན་ཐོ་གྲོས་ཚོགས་ ཚོགས་དུས་ ༤ བར་འགོད་འབྱལ་ཟིན་པར་དགོས་རྒྱུ་ཞེས་དང་། ཐོན་དུས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠᠑᠑ ཟླ་ ᠑᠑ ཚེས་ ༤ འགོད་པའི་ བཀོད་ཁྲབ་སོང་བ་ཕྱི་བར་བསྡུ་གནང་ཞེས་ཝེབས།

ཡང་ཐོན་དུས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠᠑᠑ ཟླ་ ᠑᠑ ཚེས་ ᠒ ཉིན་བཀོད་ཁྲབ་ཝེབས་པའི་ནང་སྤྱི་འཐུས་ཤཱར་གྷི་ཌ་བསྟན་འཛིན་ ཟླ་ཐོན་ལགས་ཡོད་ཀྱང་། ཁོང་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཡིན་པས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་གཞི་མཇུག་སྡོང་དགོས་ གལ་ལ་སོང་དགོངས་ཞུ་གནང་སོང་བའི་ཚབ་ཏུ་སྤྱི་འཐུས་ཟློག་རྡུ་བསྟན་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠᠑᠑ ཟླ་ ᠑᠑ ཚེས་ ༣᠐ ལ་དཔལ་ ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྱོལ་པོས་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠᠑᠑ ཟླ་ ᠑᠑ ཚེས་ ᠒ འགོད་པའི་བཀོད་ཁྲབ་སོང་བ་དེ་ བཞིན་ཡང་བསྐྱར་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་།

དེ་ལྟར་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་གཞུང་སྐྱེར་ལས་བྱེལ་དབང་གིས་ཚང་འཛོམས་མ་ཐུབ་པར་དེ་ཚུར་ལྟ་ བའི་སྐབས་དེར། ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་དོ་བདག་གིས་ཞུས་དོན་བཞིན་ སྐྱེར་ལས་དབང་གིས་དགོངས་ཞུ་གནང་བར་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྱོལ་པོས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠᠑᠓ ཟླ་ ᠓ ཚེས་ ᠓᠕ འགོད་མང་ཚོགས་ཁྱེས་ཁྲལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བསྐོ་ཕྱོགས་སྐོར་ཀྱི་བཀོད་ཁྲབ་ཐེངས་བཞི་པ་ཝེབས་ཏེ་ཁོང་གི་ ཚབ་ཏུ་སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་བསྐོ་གཞག་གནང་།

དེ་རྗེས་མང་ཚོགས་ཁྱེས་ཁྲལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་འགོ་འཇུག་ཀྱིས་ཞིབ་འཇུག་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས་ དེར། སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་ལགས་དགོན་པའི་ལས་དོན་རྒྱུན་པས་དགོངས་ཞུ་གནང་བར་བརྟེན། ཕྱི་ལོ་

།།།།།།།།

།།

གཉིས། ལས་དོན་ཞུ་ཐོག་སྐོར།

(૯) લમ્ન્દ્ર્ન્દ્રન્દ્વેલ્વન્દ્રે ગ્રૂંન્ન્ન્

བར་མཇུག་བསྒྲིལ་གནང་སྟེ་གྲྭབ་དོན་སྒྲུབ་ཐོ་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ བར་འགོད་འབྱུལ་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུར་འཕྲུང་
བསྐྱེད་གནང་གལ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་བཀོད་ཁྲབ་ཐེངས་བདུན་པ་ཕེབས་པ་ལྟར། ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀྱི་ལོ་ ༢༠༢༣
བྱ ༥ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ལྟན་འཛིན་ཀྱིས་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང། སྤྱི་
འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ཚོགས་ཆུང་གི་དྲུང་ཆེར་གཏན་འཁེལ་ཞུས་ཏེ་ཞིབ་འཇུག་ལས་དོན་སྒྲ་མཐུད་
མཇུག་སྡོམ་ཞུས།

བཞི། ཞིབ་འཇུག་རྗེ་ཞུས་དང་གྲྭབ་འབྲས་གནས་སྟངས།

༡། བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༠༤ འོག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་དགོངས་དོན་ཅིས་ཞིབ་ལས་ཁང་
ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢᤻ བར་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཅིས་ལོ་
༢༠༢༠᤻᤻᤻

ཐབས་ཤེས་ཡོད་ལ། དམིགས་བསལ་གྱི་རྒྱལ་སྲུ་ཚབ་དོན་ཁང་ཁག་གི་ལས་དོད་གྱན་གསབ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལ་གྱི་དྲི་ལ་བཀའ་བློན་མཆོག་དང་དྲུང་ཆེས་གཙོས་འབྲེལ་ཡོད་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་དང་རྩེས་པ་ཁག ཆེས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་མཆོག་དང་དྲུང་ཆེས་གཙོས་འབྲེལ་ཡོད་རྩེས་ཞིབ་པ་ཁག དཔལ་འབྱོར་སྤྲོན་ཆེས་སྤེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན། མང་ཚོགས་ཆེས་ཁྲལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ལྷ་བཅས་ཉིན་རྒྱུད་ཅམ་རིང་ལྟན་འཛིན་མས་ཐོག་ལོ་མང་སྐྱོན་གནད་ལྟག་པ་དེ་རིགས་གཙང་མེ་ལ་བཟོ་ཐུགས་སྐོར་ཐུགས་ཕན་ཚུན་ཚང་མས་དགོངས་འཚར་བསྡུ་བྱེད་དང་འབྲེལ། སྐབས་ ༡༣ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༤ པར་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་གྲྭ་ཚང་ཁང་ཁག་གི་ལས་དོད་གྱན་གསབ་གནང་ཐུགས་སྐོར་གྱི་གྲོས་ཚོད་ལ་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༤ པར་འཛིན་སྐྱོང་ནས་བསྐྱར་བཅོས་འཚར་འབྱུལ་དགོས་སྐོར་ནན་བསྐུལ་ཞུས་ཡོད།

(4) མ་འོངས་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁན་ཆེམས་ཀྱི་གཟིགས་བདེ་ར་དམིགས་ཏེ་ཆེས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་དང་། དོགས་འཇིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ། གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ། སྟན་ཐོར་འགོད་རྒྱ་བཅས་ཚོན་ལྟན་རེ་ཌུ་མེག་ཐོག་གསལ་འགོད་ཡོད་པ་ཞིབ་འཇུག་གྲྭབ་དོན་སྟན་ཐོའི་མཉམ་ཡིག་སྟོད་དུ་ཟུར་འཛོག་ཞུས་ཡོད།

ལྷ། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཞིར་ཁག

(1) གྲྭབ་དོན་སྟན་ཐོའི་ནང་ཆེས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་དང་། དོགས་འཇིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ། གྲྭ་ཚོགས་སུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཁག་ཕྱིར། སྟན་ཐོར་བགོད་དེ་འགྲིགས་པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཡོད་པ་རྣམས་མ་འོངས་པར་ཆེས་སྟན་ནང་བསྐྱར་འགོད་མི་དགོས་པའི་རྒྱབ་གཞིར་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ཆེས་སྟན་ནང་ ཀ། ཏྲགས་ཅན་སོགས་དོན་ཚན་ཆུང་ངུའི་རིགས་མང་པོ་ཡོད་པ་རྣམས་མཐུན་གཅིག་བྱ་དགོས་ཁོངས་གསལ་བགོད་བྱས་ཡོད་ན་ལས་དེ་མིན་སྟན་ཐོའི་ལན་འདེབས་མམ་དོགས་འཇིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་རྣམས་ཁ་གསལ་བགོད་མེད།

(2) ཡོད་བསྡད་དང་སྤྲོད་བསྡད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལོ་མང་ཆེས་ཆྱེང་ཐུ་མཐུད་ལྟག་བཞིན་པ་དེ་རིགས་མང་ཚོགས་ཆེས་ཁྲལ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ལམ་སྟོན་རིམ་པེ་བས་ལ་མཐུག་གཅོན་ཆད་ལྟན་བྱང་མི་འདུག་པས། ད་ལམ་དོན་ཚན་སོ་སོའི་འོག་མཐུག་གཅོན་བྱ་ཐོག་བཀའ་ཤག་གི་ ༢༠༠༦།༡༡།༢༧ འགོད་ཡོད་བསྡད་ཆེས་བསྡད་དང་དཔྱལ་ལྟག་ག་བསྐྱར་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་མཐུག་གཅོན་དགོས་སྐོར་བཀོད་ཡོད།

(3) བཀའ་ཤག་གི་ ༢༠༠༦།༡༡།༢༧ འགོད་ལམ་སྟོན་དེའི་ཚ་རྒྱན་འོག་ཆེས་ཆྱེང་མང་ཡོ་ཞིག་གཙང་སེལ་ཐུབ་པ་བྱང་འདུག་ཀྱང། ད་ཕེངས་བཀའ་ཤག་ནས་སྲུང་མི་སྐྱ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་དོན་གཙོད་ངོ་ལས་རྣམས་ཀྱི་ཆེས་ལོ་ ༢༠༠༣ ''༠༤ བར་གྱི་ཁྱལ་འབབ་ཚ་ཚང་ཐུལ་བའི་དན་རྒྱས་མེད་པའི་ཁོངས་ལས་བྱེད་གཞན་རྣམས་ཀྱི་ལས་དོད་གྱན་གསབ་བརྒྱ་ཚ་ ༥༠ ཕྱིར་སྟོག་དགོས་པ་སྲུང་སྐོར་ ༡᜽,᜽᜽᜽᜽᜽᜽ སྐོར་ལ་སྒྲིག་གསལ་མི་གསུམ་ལས་བྱུབ་པའི་ཆེས་ཆྱེང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཞིར་ལ་ངོས་བཞེས་གནང་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༢᜽᜽᜽།᜽᜽།᜽᜾ ཉིན་ཆེས་བསྡད་བཀའ་འཕྲོལ་གནང་འདུག་པ་ནི་ ༢᜽᜽᜾།᜽᜽།᜽᜾ འགོད་བོད་མི་མང་ཕྱི་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོད་

ཨང་ ༢༠༠རེ།།ཀ།།[1] དགོངས་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཚགས་པར་བརྟེན། ཆོགས་ཚུང་ནས་ངོས་བཞེས་མ་ཐུབ་པ་
དང་མ་ཝོངས་གནང་ཕྱོགས་སྐོར་བཅས་བྱེད་དོན་སྒྲུན་ཐོའི་དོན་ཚན་ ཁ་ཚ་རེ། ནང་ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད།

 བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞུང་དཔྱལ་འདུ་འགོད་དང། ལོ་འཁོར་སྟོན་ཆེས། དཔྱལ་ཆེས་སྒངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་
སྒྲིག་གཞིའི་དོན་ཚན་ ༤ པའི་ནང་གསེས་དང་པོ་ནས་གསུམ་པའི་བར་གང་རུང་དང་འགལ་བ་ནི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་
སྒྲིག་གཞི་དང་འགལ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པར་སོང། དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང། འགན་འཁྲིའི་ལས་བྱེད་ངོས་
བཟུང་ཐེར་འདོན་ཐོག་ཉེས་ཆད་ཡན་པོར་མ་སོང་བ་གཏོང་དགོས་ཞེས་ཁ་གསལ་བཀོད་པར་དགོངས་སེལ་ཞུ་
རྒྱང་ལས་ལག་ལེན་ཚུལ་བཞིན་བསྟར་མི་འདུག་པ་དང། མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཁྲིའི་ཚོགས་ཚུང་སྐབས་བཞི་པའི་ཉིན་
བཏབས་ཉེས་ཆད་གང་རུང་བཏང་ནས་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་ཞེས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་ཁག་ལའང་ཉིན་བརྒྱ་ཡིན་
ཐེར་བ་རེ་ཟུང་ཙམ་ལས་བྱུང་མི་འདུག་ཀྱང། འདི་ནས་ཉིན་བརྒྱ་བཏང་བ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཏེ་འགྲིགས་པ་
རྣམས་ཕུད། གཞན་ཚང་མར་སྒྲིག་གཞིའི་དགོངས་དོན་ཕྱག་བསྟར་གནང་ཕྱོགས་དགོས་གལ་ཞེས་རྒྱབ་གཉེར་
ཞུས་ཡོད། འོན་ཀྱང་སྒྲིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་ཉེས་ཆད་ཡན་པོར་མ་སོང་བ་གཏོང་དགོས་ཞེས་པའི་སྐོར་ལ་ཉེས་
ཆད་གང་གཏོང་དགོས་པ་གསལ་ཁ་མེད་སྟབས། ཆོགས་གཞི་འདི་ཕྱི་རྟེ་གང་སྟོང་དུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ན་འབྲེལ་
ཡོད་བཀའ་སྒྲི་གཉེས་ཀས་ཆོགས་བརྟེད་འདིའི་ཐོག་འགྱུར་བ་ཞིག་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་འམ། ཡང་ན་ཉེན་བརྒ་བཏང་བ་
རྣམས་ཉེས་ཆད་དངོས་ལ་ངོས་འཛིན་ཆེད་འབྲེལ་ཡོད་དོ་བདག་སོ་སོའི་གསང་སྒྲུན་དུ་འགོད་དགོས་རྒྱུ་དང། ངོ་
བཤུས་ཀྱང་ལས་བྱེད་འདེམས་ལྟན་དང། དེ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་གཞན་ཁག་ལའང་གཏོང་དགོས་པའི་འགན་འཁྱུར་
ཚད་དང་ལྟན་པ་ཞིག་ངེས་པར་གནང་དགོས།

 གོགས་རིམ་བསྒྲུར་ཞིབ་ཆོགས་ཚུང་ཐེངས་གསུམ་པའི་སྒྲུན་ཐོའི་དགོངས་དོན་བཀའ་ཤག་ནས་ངོས་བཞེས་གནང་
བའི་ཁོངས་ཡུལ་ཐང་གྱན་གསབ་ཐོབ་ཕྱོགས་སྐོར་གནས་རིམ་གྱི་དབྱེ་བ་མེད་པར་གཅིག་ལྡན་དུ་ཞལ་བཞེས་
གནང་ཡོད་ཀྱང། བཀྲེས་ཡོལ་བ་རྣམས་ལ་ཡུལ་ཐང་གྱན་གསབ་བརྩི་ཕྱོགས་སྐོར་ཁ་དོད་པོའི་ལམ་སྟོན་
གང་ཡང་མེད་པར་བརྟེན་ལས་བྱེད་བཀྲེས་ཡོལ་བ་རྣམས་ལ་འཛིན་སྐྱོང་ནས་རེ་ཞུ་མི་ཅི་གཏོ་གཏན་འབེལ་
བཟོས་ཏེ་བར་ལག་བསྟར་གནང་ཟུས་དང། མཛད་གཙོ་རྣམ་པའི་བཀྲེས་པོགས་ཐོག་ཡུལ་ཐང་གྱན་གསབ་
བརྩི་ཕྱོགས་ཀྱི་རེ་ཞུ་མི་ཅི་གཏན་འབེལ་བཟོས་མེད་སྟབས་བརྩི་ཕྱོགས་མི་འདུ་བའི་སྐྱོན་གནད་བྱུང་འདུ་ལ་
བསམ་ཚུལ་ཡང་འདུ་མིན་སྟ་ཆོགས་ཤེག་ལ་ཧྲུང་བཞིན་ཡོད་འདུ་ལ་ལར་ནས་ཕོགས་རིམ་བསྒྲུར་ཞིབ་ཆོགས་ཚུང་
སྐབས་གསུམ་པའི་ཡུལ་ཐང་གྱན་གསབ་ལ་གནས་རིམ་གྱི་དབྱེ་བ་མེད་པར་གཅིག་མཚུངས་དགོས་པའི་བསམ
འཚར་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་མཐོང་ཆེན་པོས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་འདུ་པས། བཀྲེས་ཡོལ་བ་ཡོངས་ལའང་དེ་ལྟར
གཅིག་མཚུངས་ཐོབ་དགོས་སྟབས་དེའི་སྐོར་ད་ཐེངས་ཀྱིས་ཆོགས་ནས་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་ཞིག་གནང་གལ
དང། ཕྱི་འཐུས་ལྟན་ཆོགས་ནས་ཀྱང་འགན་འཁྱུར་ཆེ་བཞེས་གནང་སྟེ་མཛད་གཙོ་ལས་རྒྱུར་རྣམ་པའི་ཐོབ་ཐང
སྒྲིག་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྟངས་འདི་རིགས་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་འཐུས་ཤོར་མ་སོང་བར་ཕྱག་ལེན་དོན
འཁེལ་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

 ཉིན་གླུལས་ཉིན་ཤས་ཉིན་གླར་གླས་པའི་ལས་མིའི་ངེས་ཅན་བསྡུ་དཔྱལ་བརྒྱ་ཆའི་འབྱལ་འབབ་གཙོ་འཛིན་ཞུ་
དགོས་མིན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་གང་ཡང་མེད་པ་དང། སྐབས་ ༡༩ པའི་ཕྱི་འཐུས་ཀྲོས་

ཆོ་གས་ཆོ་གས་དུས་ ༡༠ བའི་ནང་ཉིན་བློའི་ལས་མི་རྣམས་ཀྱི་གླ་འབབ་ནས་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབྱུལ་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༡ གཙོ་འཛིན་དགོས་རྒྱུའི་ཁྱིམས་ཡིག་གྲོས་ཆོ་གས་ནས་མ་ཐོན་པར་བརྟེན་མང་ཆོ་གས་རྩིས་ཁྲའི་ཆོ་གས་ཚུང་སྒྲབས་བཞི་པས་ཉིན་བློའི་ལས་མི་རྣམས་ནས་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་འབྱུལ་མི་དགོས་པའི་རྒྱབ་གཉེར་གནང་འདུག ཧོན་ཀྱང་བོད་མིའི་སྨྲིག་འཛུགས་ཁྲབ་ཁོངས་ལས་ཁྲངས་ཕལ་ཆེར་ནས་ཉིན་བློའི་ལས་མིར་བསྡུ་དངུལ་འབྱུལ་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣ སམ། བརྒྱ་ཆ་ ༣.[2]0 སོགས་སྣ་ཆོ་གས་ཤེག་བསྡུ་བཞེས་གནང་ཐུས་རེད་འདུག་ན། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྟན་ཆོ་གས་ནས་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་ཐུབས་དབྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་གི་འབྱུལ་འབབ་ཁྱིམས་ཡིག་ནང་གནང་ཕྱོགས་ཁ་གསལ་ཞིག་རེས་པར་གཏོང་དགོས་གལ།

[2]ལྷབས་བཞི་པའི་མང་ཆོ་གས་རྩིས་ཁྲའི་ཆོ་གས་ཚུང་གི་བྱུབ་དོན་སྣྲན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་མཐུག་གཙོ་ནང་ལན་འདེབས་གསལ་བར་ཤད་ཤོག་གྲངས་ ༥༣ ཅན་ཞིག་གྲོས་ཆོ་གས་སུ་ཕེབས་པའི་ནང་རྩིས་སྣྲན་ལན་འདེབས་སོ་སོ་ལས་ཁ་གསལ་བཉམ་དགེ་མཚན་ཆེ་བ་ཕལ་ཆེར་མི་འདུག་པའི་རྒྱུན་གྱིས་ཐོག་མར་ངང་སྒྲུག་ཞུས་པའི་ཁོངས་ནས་གྲོས་ཆོ་གས་སུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིག་པ་རྩིས་སྣྲན་གྱངས་ ༧༣ མ་གཏོགས་བྱུང་མ་སོང་བས། མ་འོངས་པར་མང་ཆོ་གས་རྩིས་ཁྲའི་ཆོ་གས་ཚུང་གི་སྣྲན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ནས་མཐུག་སྐྱོང་དང་ལན་འདེབས་གནང་ཕྱོགས་སྐོར་ལ་ལེགས་བཅོས་གནང་ཐབས་གྲོས་ཆོ་གས་སུ་བཀའ་བསྡུར་དང་འབྲེལ་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་ཞིག་གནང་དགོས་པའི་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་རྒྱུ།

བདུན། ཆོ་གས་ཚུང་གི་མཐོང་ཚུལ།

[1]རྩ་བའི་རྩིས་ཞིབ་སྣྲན་ཐོ་དང་འབྲེལ་བོད་མིའི་སྨྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁྲངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་རྩིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་རྩེ་ལེགས་རྩེ་ཡག་དང་ཡར་རྒྱས་ཚགས་ཚུད་དུ་འགྲོ་བཞིན་འདུག་ཀྱང། ཐེ་ཚན་ཁ་ཤས་ནས་དུད་འགན་འཛིན་ཚུལ་བཞིན་མ་གནང་བ་དང་དོ་སྣང་ཚུང་བའི་སྐྱོན་ཡར་ཐོན་བཞིན་འདུག ཏམོགས་བས་ལ་རྩིས་ཞིབ་ཡུལ་མེད་པ་མང་དག་ཅིག་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུན་གྱིས་བོད་མིའི་སྨྲིག་འཛུགས་འདི་བཞིན་ཡློག་ཟ་རྒྱལ་སྲུངས་ཚབས་ཆེའི་ནང་ལྷུང་ཡོད་པ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་མངོན་ཉིན་འདུག་ན་དེ་ལུགས་གནང་ཕྱོགས་ཀྱང་དགོས་གལ་མཐོང།

[2]བོད་མིའི་སྨྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དངུལ་རྩིས་བཏང་འཛིན་ལག་དེབ་ཀྱི་ལེ་ཁ་ ༡༡ པའི་དོན་ཚན་ ༣༥ ནང་གསེས་ ༣ པའི་དགོངས་དོན་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁྲངས་ཕྱད་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དུ་ལས་ཁྲངས་ཁག་གི་ནང་དངུལ་གཉེར་ལག་ཏུ་དངུལ་རྒྱང་ཉར་ཚད་ཏེན་སྐོར་ ༢,000 རེ་དང་མཚུངས་འབབ། ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་ཁག་ནས་ཨ་སྐོར་ ༥00 རེ་དང་མཚུངས་འབབ་བཅས་ལས་ལྷག་ཉར་མི་ཚོ་ཅེས་གཏན་འབེབས་གནང་འདུག་ཀྱང། ལས་ཁྲངས་དང་སྤྱི་ཚན་མང་ཆེ་བའི་ནང་གཏན་འབེབས་དེ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐྱོན་གནད་ཐོན་བཞིན་འདུག་ན། མང་ཆོ་གས་རྩིས་ཁྲའི་ཆོ་གས་ཚུང་སྒྲབས་བཞི་པའི་བྱུབ་དོན་སྣྲན་ཐོའི་དོན་ཚན་ ༥.༥ ནང་གསལ་ལྟར་ཚད་གཞི་འདི་གཏན་འབེབས་གནང་སྟེ་ལོ་མང་ཕྱིན་པར་བརྒྱུད་དུ་ཆ་སྤྱི་ཡོངས་བསྡུར་ཞིག་ལག་བསྟར་ཐུབ་དེས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཞིག་གཏན་འབེབས་གནང་གལ་མཐོང།

３། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་མ་དཔྱལ་གྱི་གནས་སྟངས་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེར་རེ་ཞིན་རེ་སྤྱིག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་མངོན་ཡོང་གི་འདུག། དགེར་ན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་གཅིག་བྱའི་རྩིས་སྟན་ཨང་ ༢།༡ ནས་ ༢།༩ བར་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་རྩིས་ལོ་ ２００５།།།０６ ལོ་ནས་ ２０１０།།།１１ བར་ཁྱོན་ཡོངས་དང་དམིགས་བསལ་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་རིགས་དཔྱལ་རྩིས་ཁྱིའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཏ་ཅང་ཞན་པོ་ཆགས་ཡོད་སྐོར་རྩིས་ཞིབ་སྟན་ཐོའི་ནང་གསལ་འདུག་པས། སྤྱི་ཡོངས་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་མ་དཔྱལ་གནས་སྟངས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཅིག་གནང་སྟེ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་དེས་པར་གཏོང་དགོས་མཐོང་།

４། རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་རྩིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་རྩིས་ཞིབ་བྱས་པ་དེས་དཔྱལ་རྩིས་སྟངས་འཛིན་སྤྱི་ཡོངས་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་པར་ཕན་ཐོགས་དང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟར། འཛིན་སྐྱོང་གི་སྒྲིག་གཞིའི་རྒྱར་འཛུར་ཐོ་གཞུང་ནང་མ་གསལ་ཡང་དགོས་དཔྱལ་ཆ་ཚང་ངམ་ཆ་ཤས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་སྟེ་ཚན་ཁག་ལའང་རྩིས་ཞིབ་ཡོད་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་གནང་གལ་མཐོང་།

５། ལས་བྱེད་ཀྱི་ལས་འགན་བཀོད་སྒྲིག་གནང་བ་ཁག་ཐད་ཀར་པོགས་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟངས། སྒྲིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་འཛིན་སྐྱོང་ནས་ད་བར་ལས་འགོར་ཉམས་ཞིབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་བྱུང་མེད་པ་དང་། ལས་འགན་བཀོད་སྒྲིག་གི་གནང་ཕྱོགས་འགན་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་རྩིས་ཆོག་ཅིག་ཡོད་གི་འདུག་ན། མཇུག་སྐྱོང་གནང་ཕྱོགས་སྐོར་བྱེད་དོན་སྟན་ཐོ་ ７ ཆ་７５། ནང་གསལ་བཀོད་ཡོད་པ་བཞིན་འཐུས་ཚོར་མ་སོང་བ་དགོས་གལ་མཐོང་།

６། ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ཁག་གཙོས་སྟེ་ཚན་མང་དག་ཅིག་ནས་སྟོན་རྩིས་བཀའ་འཕྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་བཏང་བའི་སྐོར་ལ་གོང་རིམ་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་ཡོད་མེད་ཀྱི་དོགས་འཇི་ཟུལ་སྐབས་ཁུངས་སོ་སོར་ཐད་གཏོང་བྱས་པ་ཅམ་ལས། གོང་རིམ་འབྲེལ་ཡོད་སུ་ཚགས་ཀྱིས་དོ་སྣང་ཡེ་ནས་མེད་པར་སྤྱན་ཟུར་ཅམ་ཡང་གཟིགས་མེད་པའི་ཚོར་སྣང་དང་མཐོང་ཚུལ་བྱུང་།

７། རྩིས་ལོ་ ２０１０།།།１１ ལོའི་ཕྱོགས་བསྡོམས་སྟན་ཐོའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་གཙོས་སྟེ་ཚན་མང་པོ་ཞིག་ནས་རྩིས་ཞིབ་སྟན་ཐོའི་ལན་འདེབས་ཁག་སླར་བཅོས་དང་། དོན་གནད་ལ་གཡོལ་ཏེ་ལན་འདེབས་བྱས་པཨམ། ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་ཁག་གི་དངོས་ཡོད་ལན་འདེབས་ལ་རང་འཚམས་ཀྱིས་བསྐྱར་བཟོ་བྱས་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་རྩིས་རྟོག་ཆུང་དུའི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་གཙང་མ་ཆགས་མ་ཐུབ་པར་སྐུ་མཐུད་རྩིས་སྟན་དུ་འགོད་དགོས་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་འདུག་ན། མ་འོངས་པར་དེ་རིགས་ལ་སྟང་མེད་དུ་མ་སོང་བར་རྒྱུ་མཚན་ལྟར་ཞིང་དོན་འབྲས་སོན་པའི་འགན་འཛིན་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་ལན་འདེབས་ཚུལ་མཐུན་གནང་གལ་མཐོང་།

８། རྩིས་ཞིབ་པས་ཁྲིམས་སྒྲིག་དགོངས་དོན་རྩིས་ཞིབ་གནང་སྐབས་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་འགྲོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྤྱི་དོན་འབའ་ཞིག་ལ་གཟིགས་ཏེ་སྐྱོན་གནང་སྟོན་པ་དང་། དེའི་དབང་གིས་འབྲེལ་ཚགས་རེ་ཟུང་ལ་ཉེས་ཚད་ཀྱང་ཡོག་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སྐབས་འབྲེལ་ཡོད་རྩིས་ཞིབ་འགན་འཛིན་ནས་རྩིས་ཞིབ་པར་

སྒྲིར་འགོན་ལྟ་བུའི་ཚུལ་མིན་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་པ་སོགས་མང་གཅོའི་འགྲོ་སྲོལ་དང་མི་མཐུན་པའི་བྱ་སྤྱོད་ཀྱང་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་མཐོང་ཚུལ་བྱུང་།

(৫) ཅིས་ཞེབ་ལས་ཁང་ནས་ཅིས་ཞེབ་གནང་སྐབས་ཅིས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྐབས་འགར་ལས་དོན་བྱེད་ཐོག་ར་ལ་བསྟད་དེ་དག་མཆན་མ་བཀོད་པ་སོགས་མཁྲེགས་བཟང་ལྟ་བུའི་མཐོང་ཚུལ་ཡང་བྱུང་ན་ཕན་ཚུན་འགན་དབང་གི་སོ་མཚམས་ལས་མ་བརྒལ་བ་གནང་གལ་ཆེ་བ་བཅས།

མཐའ་དོན་ད་ཐེངས་མང་ཚོགས་ཅིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༥ པས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛིན་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་སྟེ་ཚན་ ༡༩༥ ལ་ཞེབ་འཛིན་ཁུངས་སྐབས། འབྲེལ་ཡོད་ཅིས་ཞེབ་འགན་འཛིན་དང་བྱང་ཆེ། ཚོགས་བྱང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བྱང་ཆེས་གཙོས་པའི་ལས་བྱེད་རྣམ་པ། ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་ཅིས་པ་ཁག གཞན་ཅིས་སྟན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་བྱེད་བཅས་ནས་མཐུན་འགྱུར་གཞོགས་འདེགས་གནང་བ་དང་། དམིགས་བསལ་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞེབ་ཁང་ནས་ལས་ཁང་གི་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་བཅས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱ་དང་། འབྲེལ་ཡོད་རྒྱབ་གཉེར་སྟན་ཐོ་ནང་གསལ་ལ་སྟེ་ཚན་སོ་སོ་ནས་ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྡོང་དགོས་པ་དང་ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་གྲངས་ ༦༦། ལ་དུས་བཀག་དང་ལམ་སྟོན་རྗེ་ཞུས་ལྟར། འབྲེལ་ཡོད་ཁག་ནས་མཇུག་གཅོད་ཚུལ་བཞེན་གནང་སྟེ་གྲྭབ་དོན་སྟན་ཐོ་འཛིན་སྡོང་བཀའ་ཤག་ནས་མཇུག་གཅོད་ཞུ་བློགས་སྐབས་ ༡༥ བའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པ་འདིའི་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་གནད་ལ་འཁེལ་བ་ཞིག་དེས་པར་ཕེབས་དགོས་རྒྱུ་བཅས། བོད་མི་མང་གི་ཚད་ལྡན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་ཅིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༥ པས་བྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ ལ།། །།

(১) ཚོགས་གཙོ། གྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྟོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན།

(২) ཚོགས་དྲུང་། གྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན།

(৩) ཚོགས་མི། གྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཆེ་རིང་།

(৪) ཚོགས་མི། གྱི་འཐུས་ཨ་ཀུག་ཆེ་བཏྲན།

(৫) ཚོགས་མི། གྱི་འཐུས་གླུ་ཚང་རྒྱ་རིགས་ཐར།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷན་ཐོ་དེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ང་ཚོས་སྟེ་ཚན་ཁ་ཤས་ཤིག་ཏུ་དབྱེ་ཡོད། དེའི་ནང་ནས་ཀ་པ་དང་། ཁ་པ། ག་པ། ང་པ། ཅ་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་ཆ་བར་དུ་ཡོད་རེད། མཐའ་མ་དེ་ཚང་མ་གློག་རྒྱ་ཡིན། གཞན་པ་དེ་ཚོ་གློག་མེ་དགོས་པ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

(৬)। བོད་མི་མང་གི་འཐུས་ལྡན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་ཅིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༥ པས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛིན་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཅིས་ལོ་ ༢༠༧༠ཀླད་༧༧ གཙོས་པའི་ཅིས་སྟན་ཁག་ལ་ཞེབ་འཛིན་གཞིས་ཅིས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་དང་། དོགས་འཇིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ། སྐབས་ ༩ པའི་སྟན་ཐོར་གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ། ང་དུང་ཡང་མ་འཕྲིགས་པ་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་། སྟེ་ཚན་སོ་སོ་ནས་སུ་མཐུད་མཇུག་སྡོང་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་གྲྭབ་དོན་རྒྱབ་གཉེར་སྟན་ཐོ།

(১) **བོད་མི་སྒྲིག་འཛིན་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཡོངས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་དང་། ངེས་ཅན། རྒྱུན་གྲོན། དམིགས་བསལ་བཅས་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྡོམས་སྟན་ཐོ། ཅིས་ལོ་ ༢༠༧༠ཀླད་༧༧**

ཀ་བ་དེའི་ནང་ལ་རྩེས་སྦྱན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གཅོད་གནང་ཐུས། སྨྲོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༦༤ དེའི་ནང་ནས་དཔྱ་ལྟུག་བསྡད་པ་དེ། ༡་ཆ། ཐུ་མཐུད་མཇུག་སྨྲོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༥༤ ཡོད། ཤོག་གྲངས་ ༡༥ ནང་གི་ཆ་དེ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆོར་རེ་གཉིས་ཤིག་འདུག འདི་མར་དཔལ་ལྡན་ཞུས་གཞག་རྒྱ་ཡིན། ཀ་བ་དེ་ལ་ཡིག་ཕྱེང་བཞི་པ་དེ་ལ་ང་ཚོས་ཨང་གྲངས་ཤིག་ཚད་འདུག རྩེས་སྦྱན་ཨང་ ༥་༢་༣༢། ཀྱི་སྒྲང་དེ་ལ་ ༥་༢་༣༠ ཞིག་ཚད་འདུག་པས་བར་འཇུག་གནང་རོགས་གནང། རིམ་པས་མར་སྦྱན་སྨྲོན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

༡་ཀ། རྩེས་སྦྱན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གཅོད་གནང་ཐུས། སྨྲོན་གནད་སོགས་གྲངས། **༦༤**

༡་ཁ། རྩེས་སྦྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲོགས་པ་གྲངས། **༡༣**

རྩེས་སྦྱན་ཨང་། ༥་༢་༢ བཀྲེས་པོགས་ཐོག་ཡུལ་ཐང་གྲན་གསབ་བཅུ་ཕྱོགས་སྒྲིག་གཞིར་བསྒྲར་བཅོས་དགོས་སྐོར། ༥་༢་༡༣ བཀའ་བློན་ཀྱི་ལས་བཅར་ཐོ་དེབ་སྐོར། ༥་༢་༢༡ དམིགས་བསལ་ཕོགས་མེད་གྱང་གསེང་གི་ཐོབ་ཐང་མེད་རིགས་ནས་ཕོགས་མེད་གྱང་གསེང་ཞུ་སྐབས་གནང་ཕྱོགས་སྐོར། ༥་༢་༢༣ ཉིན་བྱ་སྒང་ཆ་གཅིག་མཚུངས་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། ༥་༢་༣་ བཀའ་འཁོལ་དཏུལ་འབབ་བཀོད་ཆོར་ཀྱིས་འཕར་སོང་ཆགས་པའི་སྐོར། ༤་༣ འགྲོ་གྲོན་ཀྱི་ཞིབ་ཐུ་མཉམ་སྒྲར་མེད་པའི་སྐོར། ༤་༥ སྒྲིག་གཞི་དང་འགལ་བ་ཞེས་པའི་སྐོར། ༤་༦་༣ བོགས་གཏོང་དཏུལ་འབབ་སྟེང་འབབ་ཁྲལ་གཅོག་འཛིན་གནང་མེད་སྐོར། ༤་༦་༥ ཨར་ལས་ཐོག་དེབ་བྱིས་ཉར་མེད་པའི་སྐོར། ༤་༦་༤ བོགས་ལེན་པར་དཏུལ་རྒྱང་སྐོར་ཁི་ ༤ ལྷག་སྦྱོང་སྐོར། ༤་བ་༡ ཚོ་སི་ཀྱོ་ལི་ཡ་སྒྲ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་དཏུལ་བཟོ་དང་འཛིལ་བའི་སྐོར། ༤་བ་༢ བལ་ཡུལ་སྒྲ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་བསྡུ་དཏུལ་འབྲལ་འབབ་ལ་བྱུང་འཛིན་དགོས་སྐོར། ༤་༡༡་༢ དོན་ཁང་གི་ཆེད་དུས་དེབ་ཉོས་པའི་འགྲོ་གྲོན་སྦྱོང་གླ་རྩེས་ཀྱོངས་སོང་རྩེས་ཁྱད་ཞུས་སྐོར།

༡་ཀ། དོགས་འཇུ་སོང་བ་གྲངས། **ཁ༦**

རྩེས་སྦྱན་ཨང་། ༥་༢་ཁ། ༥་༢་ཁ། ༥་༢་ཁ། ༥་༢་ཁ། ༥་༢་ཁ། ༥་༢་ཁ། ༥་༢་ཁ། ༥་༢་ཁ། ༥་༢་ཁ། ༥་༢་ཁ། ༥་༢་ཁ། ༥་༢་ཁ། ༥་ཁ། ༥་ཁ། ༥་ཁ། ༥་ཁ། ༥་ཁ།་ཁ། ༥་ཁ།་ཁ། ༥་ཁ། ༦་ཁ།

༡་ང། དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲོགས་པ་གྲངས། **ཤ**

རྩེས་སྦྱན་ཨང་། ༥་ཁ། ལས་བྱེད་ནས་རྩ་དགོངས་ཀྱིས་བསྒྲར་དུ་ལས་བྱེད་ནང་ཞུགས་ཚོག་མིན་སྒྲིག་གཞིར་གསལ་ཁ་དགོས་ཞེས་པའི་སྐོར། ༥་ཁ།ཁ ལས་བྱེད་གསར་བསྐོ་ལས་བཅར་མ་ཞུས་པར་རང་བཞིན་བྱད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་མ་གནང་བའི་སྐོར། ༥་ཁ།ང ཐོ་ན་རྩེས་ཅགའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་ཞེས་པའི་སྐོར། རྩེས་སྦྱན་ ༥་ཁ།ཁ ཐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ཁག་གི་རྒྱུན་གྲོན་དང་དམིགས་བསལ་ཆེད། ཕྱི་ཏེ་ལ་བརྒྱུད་དཏུལ་བཟོ་དང་འཛིལ་བའི་སྐོར། ༥་ཁ།ཆ ཉིན་གྲ་བསྒྲར་བསྐོ་ལ་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་སྐོར། ༥་ཁ།༥ ཐོད་ལེན་གཅིག་ཐེ་ཚན་ཁར་ཤས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲིའི་ནང་གསལ་བའི་སྐོར། ༥་ཁ།༥ རོ་ཏ་དཏུལ་བརྒྱ་ཚ་ ༥ འབབ་འཛིན་སྒྲོང་འགྲོ་གྲོན་ཆེད་འབྲལ་ཕྱོགས་སྐོར། ༤་ཁ། དཏུལ་བཟོ་ཁ་ཤས་ཀོག་ནང་གསལ་ཀྱི་བྱུང་སོང་དང་ཟུར་བཀོལ་རྩིས་ཁྲིའི་རྩིས་འགོ་དབྱེ་དེབ་མ་མཐུན་པའི་སྐོར། ༤་ཁ། ཙ་འཛིན་ལས་འགལ་ཏེ་གསོལ་སྟོན་ཐུལ་བའི་སྐོར།

༡.ཅ། གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་གྲངས། ༡
རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ༥.༡.༢. ལས་བྱེད་ཀྱི་ཐུ་གུ་སློབ་འཛུགས་སྐོར།

༡.ཆ། ཐུ་མཐུད་མཛུགས་སྐྱོང་དགོས་པ་དང། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཞིར་ཁག ༥༤

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ༥.༡.༡। ༥.༡.༣। ༥.༡.༥। ༥.༡.༤। ༥.༡.༦। ༥.༡.ཀ.༡। ༥.༡.༨। ༥.༡.༩। ༥.༡.༡༠। ༥.
༡.༡༡। ༥.༡.༡༥। ༥.༡.༡༤। ༥.༡.༡༦। ༥.༡.ཀ.། ༥.༡.༡༨। ༥.༡.༡༩। ༥.༡.༢༠। ༥.༡.༢༢। ༥.༡.༢༥। ༥.
༡.༢༤। ༥.༡.༢༩। ༥.༡.༣༠। ༥.༡.༣༢। ༥.༡.༣༣। ༥.༡.༣༥। ༥.༡.༣༤। ༥.༡.༣ཀ.། ༥.༡.༥༢।
༥.༡.༥༣। ༥.༡.༥༥। ༥.༡.༥༤। ༥.༡.༥༦। ༤.༡। ༤.༢। ༤.༤। ༤.༦.༡। ༤.༦.༢। ༤.༨। ༤.༡༠। ༤.༡༡.༡। ༤.
༡༡.༣। ༤.༡༡.༥। ༤.༡༢। ༦.༡।

༡.ཆ.༡། རྒྱས་སྦྱན་ ༥.༡.༡ ཕྱི་ལོ་སྐྱ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཉིན་གླའི་ལས་བྱེད་གྲངས་ ༤ དང། བལ་ཡུལ་སྐྱ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཉིན་གླའི་ལས་བྱེད་གྲངས་ ༦ བཅས་པ་མྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོ་ནས་མྱི་ལོ་ ༢༠༠༣
བར་ནང་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ཀ་སྦྱག་ཡིན་འདུག་པ་མ་ཟད། དེ་དག་གི་གླ་ཡོགས་ཀྱང་ལོ་འཁོར་མར་ཟླ
ཡོགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་སྤྲོད་གནང་བ་དང། དེ་རྗེས་སུའང་དེ་ལྟའི་ཉིན་གླའི་ལས་བྱེད་ཁག་ཅིག་ལ་ལག
བསྟར་གཅིག་མཚུངས་གནང་འདུག་པ་ནི། སྐབས་དེའི་འབྲེལ་ཡོད་དབང་ལྟན་འགན་འཛིན་ནས་ལྟ་རྟོག
སྟངས་འཛིན་ཚུལ་མཐུན་མ་བྱུང་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དང། ཟླད་སྟན་ཐོའི་ལན་འདེབས་ནང
གསལ་བཞིན་མྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣ འཁོད་བཀའ་ཤག་གི་བཀོད་ཁྱབ་ལྟར་ལག་ལེན་དོན
འཁེལ་དགོས་རྒྱུ།

༡.ཆ.༢། རྒྱས་སྦྱན་ ༥.༡.༣ ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཐད་བསྐོས་ལས་བྱེད་བསྐོ་ཐོག་ལས་དོན་བྱ
བདེའི་ཆེད་འདེམས་སྒྲུག་དང། རྒྱུགས་ལེན་སྒྲིག་གཞི་ཞིག་ལས་བྱེད་སྤྱི་འི་སྒྲིག་སྲོལ་ལྟར་གཏན
འབེབས་གནང་དགོས་སྐོར་རྒྱེས་ཞིབ་ཞུན་ཐོ་རིམ་བའི་ནང་གསལ་འདུག་པ་ལྟར་འབྲེལ་ཡོད་ཆེས
མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་ཚ
འཛིན་ཁྲིམས་ཡིག་གི་འབྲེལ་ཆགས་དོན་ཚན་ཁག་ལ་བསྒྲུར་བཅོས་གནང་ཟིན་འདུག་པ་དང། ངོ་འཕྲད
རྒྱུགས་སྤྲོད་བྱེད་ཐོག་གས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་འདེམས་སྒྲུག་གི་རྒྱུགས་ལེན་སྒྲིག་གཞི
ལྟར་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་རེད་འདུག་ན་འདི་ནས་འགྲིགས་པའི་ཁོངས་སུ་འཛོག་དགོས་པའི་རྒྱབ་གཞིར་ཞུ
རྒྱུ།

༡.ཆ.༣། རྒྱས་སྦྱན་ ༥.༡.༤ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༢ པའི་ཆ་རྒྱན་འོག་གི་
ལོ་ ༨༠༧༨།༠༤།༨༠ ཉིན་བཀའ་ཤག་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་གནས་སྟོལ་བཀོད་སྒྲིག
བྱེད་ཐོག་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་གནང་འདུག་པར་བརྟེན་འགྲིགས་པར་རྒྱབ་གཞིར་ཞུ་རྒྱུ།

༡.ཆ.༤། རྒྱས་སྦྱན་ ༥.༡.༥ ས་ཏོན་གཞིས་ལས་ཁང་གི་ཆུན་དྲུང་རྡོ་རྗེ་བཏོན་གྱི་ལོ་ ༢༠༠༧།༠༧།༠༧ ནས་མྱི་ལོ་
༢༠༠༧།༧༧།༣༠ བར་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་གསོག་དངུལ་སྐོར་ ༧,༠ཁ་ད་སྐབས་དབལ་ལས་སུ་གནང
ལམ་མེད་པར་བརྟེན་ནང་གིས་ལས་ཁྲིམས་ནས་གྱི་ལོ་ ༢༠༧༣།༠ཁ།༧༠ ཉིན་བཏོན་ཁ་ཙང་ ཁ༢ བརྒྱད
དོ་བདག་ལ་གྱིར་འབྱལ་གནང་ཟིན་འདུག་པས་སྟན་ཐོར་མཇུག་གཏོན་བྱུང་ཁོངས་སུ་འཛོག་དགོས་རྒྱུ།

།།ཆ་༥།།　　རྒྱས་སྐྱོན་ ༡་༢་༨ རྒྱས་ལོ་ ༢༠༠༣་་་༠༩ ལོའི་ནང་བཀའ་ཤག་དེས་མེད་རྒྱས་ཁོངས་ནས་སྦོར་ ༢,༩༥༢ བཏང་བ་བཀའ་འཕྲོལ་ཞུས་སྐལ་མེད་སྦོར་གསལ་འདུག་པས་སྒྲིག་འགལ་ལ་སོང་། སྒྲིག་དོན་འཛིལ་ཆགས་སུ་ཡིན་ལ་ཕྱག་བསྟར་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་། ཡང་རྒྱས་ལོ་ ༢༠༠༣་་་༠༩ ལོའི་ནང་སྲུང་སི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་ངོ་ལས་རྣམས་ཀྱི་ཁྲལ་འབབ་ཁྱོན་སྡུད་སྦོར་ །།ཀ,།།༦༠ སྦྱང་ཁོངས་ནས་རྒྱས་ཞིབ་ཀྱིས་སྡུད་སྦོར་ ཀ,།།།། འབབ་གཞུང་ཁྲལ་དུ་དོས་འཛིན་གནང་མེད་པ་དང་། དེ་ལས་ནས་དོ་བདག་གི་སྦྲོད་འབབ་སྡུད་སྦོར་ ༩,།།༥།།༠།། གཅོག་འཕེན་མ་ཞུས་པ་ཡིན་སྐོར་གསལ་བ་གཉིས་ཁ་མ་མཐུན་པ་ཆགས་འདུག་ན།　ཡང་སྟེང་གཞུང་ཁྲལ་ཁོངས་སུ་མ་རྒྱས་པའི་དངུལ་འགོར་ཇི་ཡིན་དང་། ལར་ནས་མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་གཅིག་ལྷག་འདས་པའི་རྒྱུས་ཇི་དེ་རིགས་རྒྱས་སྐྱན་དུ་ཡང་ཡང་འཁྱར་མི་དགོས་པ་ཡོང་ཆེད། ཕྱི་ཏེལ་ལས་ཁུངས་ནས་དོ་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་གོང་རིམ་བཀའ་ཤག་ལ་དགོངས་སྐོར་གྱིས་རྒྱས་གཅོད་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

།།ཆ་༦།།　　རྒྱས་སྐྱོན་ ༡་༢་།།།། སྲི་ཞུ་ལས་བྱེད་པར་གསོག་དངུལ་ཐོབ་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་དང་། ལས་བྱེད་བཀྲེས་ཡོལ་དང་རྒྱ་དགོངས། རང་བཞིན་གྱིས་བྱེད་པ། གནས་དབྱུང་བཏང་བ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་གསོག་དངུལ་འདོན་སྦྲོད་གནང་ཕྱོགས་དང་ཇ་ཏྲག་དགོས་གལ་ལས་ཁ་ལན་ཀྱ་ལོན་བཞེས་ཕྱོགས། སྐྱེད་འབབ་གནང་ཕྱོགས་སྐོར་སོགས་སྲི་ཞུ་བའི་ཐྲངས་དོར་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ཁ་གསལ་འགོད་པའམ་ཡང་ན་རྒྱ་འཛིན་ལམ་སྟོན་ཞིག་གཏན་འཁེལ་བས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

།།ཆ་།།།།　　རྒྱས་སྐྱོན་ ༡་༢་། མཇུད་གཙོ་རྣམ་པའི་ཕོགས་རིམ་གཏན་འཁེལ་བས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལས་སྲོ་འཕྲས་རྣམ་པར་མཚན་དོད་དང་ལས་དོད་གནང་སྲོལ་ཡོད་པར་བརྟེན་ཉིན་གྲངས་ །།། ཅན་དང་ །། ཅན་གྱི་བླ་བ་རྣམས་ལ་མཇུད་གཙོ་སོ་སོའི་མཚན་གནས་དང་མཚུངས་མེད་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་བསྟུན་ནས་སྲོ་འཕྲས་རྣམས་ལ་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་གཏོང་དགོས་སྐོར་རྒྱས་སྐྱན་རིམ་པའི་ནང་འགོད་པ་གཞིར་བཞག་གྲོས་ཚོགས་སུ་འཚར་འབྱུལ་གྱིས་ཕྱིན་མེད་ཀྱང་དཔལ་གནང་ལམ་འདི་ཡང་བཅའ་ཁྲིམས་དགོངས་དོན་སྲོ་འཕྲས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པས་ཁྲིམས་མཐུན་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད། འོན་ཀྱང་མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བཞི་པའི་སྟན་ཐོ་དོན་ཚན་ །།བ།།། རྒྱས་སྐྱོན་ ༡་།།།། ཀྱི་ལན་འདེབས་བཀའ་ཤག་ནས་གྲོས་ཚོགས་སུ་གནང་བའི་ནང་སྐབས་ །། པའི་གོང་མི་མང་སྲོ་འཕྲས་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ །། པར་གཏན་འཁེལ་ཟིན་ཡོད་ཅེས་གསལ་བ་ནི་བདེན་པ་མ་རེད།

།།ཆ་།།།།　　རྒྱས་སྐྱོན་ ༡་།། ཉི་འོང་དོན་ཁང་གི་ཚོད་གན་དྲུང་གཞོན་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་དགོངས་ཞུས་ཏེ་ཉི་འོང་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ཙི་རིའི་ནི་ཎ་ཡོག་ཏུ་བསྐྱོད་པར་བཀའ་ཤག་ནས་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་གྱི་རང་གནས་རྒྱ་གར་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་གནང་ཐབས་མེད་སྐོར་དང་། འགྲོ་གྲོན་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱ་རྒྱུའི་གནས་གློའི་འབབ་ཆད་རྒྱགས་སྦྲོད་བྱས་པ་གཉིས་རང་བཞིན་གྱིས་འགལ་ཟློར་ཆགས་འདུག་ཀྱང་། ད་སྐབས་སྲི་ཞུ་བའི་བློ་ཁོར་ཁྲིག་གཞི་ངོན་ཚན་ །། (ཀ) ནང་རང་གནས་ཁ་གསལ་བགོད་གནང་མཇུད་འདུག་པས་སྟན་ངོན་ལག་བསྟར་བྱེད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ།

།།ཆ།།ཀ།།

རྒྱལ་སྲིད། ༥་༣།།༠ རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་དངུལ་ཁང་དངུལ་དེབ་ཀྱི་འདུམ་འགྲིག་རྒྱས་ཕོག་དུས་ཐོག་མ་བཟོས་པའི་རྒྱུན་གྱིས་བར་ཁྲུད་ཐོན་པ་སྟོར། ཀ,།།།།|།།།| ད་དུང་ཡང་གཙང་བཟོ་བྱས་མི་འདུག་ན་བཀའ་ཤག་གི་ལས་སྟོན་ལྟར་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་ལངས་ཀྱིས་སྣང་མེད་སྐྱུར་འཛོག་ཏུ་མ་སོང་བར་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

།།ཆ།།ཁ།།

རྒྱལ་སྲིད། ༥་༣།།། བྱང་གཞོན་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་ལ་ཕྱི་ལོ་ །།།།ཀ|།།།| ནས་བྱང་གཞོན་གྱི་ཡོགས་རིམ་བཅག་སྟེ་བྱང་ལས་ཀྱི་ཡོགས་རིམ་ཐོག་ཀེས་ལོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ལས་འགན་རང་འཛིགས་བཀོད་སྒྲིག་གནང་བ་དེས་དོ་བདག་ལ་བྱོང་གྱན་བྱུང་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་མ་འོངས་བར་མི་འབྱུང་སྟབ། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བཞི་པའི་སྟན་ཐོ་དང་རྒྱས་ཞིབ་སྟན་ཐོ་བཅས་སྒྲ་སྒྲིག་གཞིར་གསལ་ཁ་གཏོད་དགོས་མིན་སྐོར་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་འོས་གནང་དགོས་ཞེས་ཝེབས་འདུག་པར། ལན་འདེབས་སྒྲ་བཀའ་ཤག་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་གནས་སྤྱོ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་ཕྱོགས་གཏན་འབེབས་གནང་ཟིན་ཞེས་ཝེབས་འདུག་ཀྱང་། སྒྲིག་གཞི་དེར་དེ་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་སྟེ་གཅིག་ཀྱང་མི་འདུག་ན་མ་འོངས་གསལ་ཁ་གཏོད་དགོས་མིན་དེ་ནས་བསམ་གཞིགས་དགོས་རྒྱུ།

།།ཆ།།གཅ།།

ཅི་ལི་དོན་གཅོད་བཀའ་བློན་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་མཚོག་ལ་རྒྱས་ལོ་ །།།།ཆ་ ནས་ །།།།། བར་གྲོང་ཁྱེར་དོད་ཞུ་སྟོད་གནང་བ་ནམས་བཀའ་ཤག་གི་གཏན་འབེབས་དམིགས་བསལ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གུན་གསལ་ཐོབ་དགོས་ལྟར་ཐོབ་པ་ཞིག་ཡིན་པས་འདི་ནས་སྒྲིག་གཞི་གང་ལའང་འགལ་བ་མཐོང་གི་མེད་ལ། གྲོང་ཁྱེར་དོད་ཞུ་སྟོད་གནང་བ་ནམས་ཕྱིར་སྟོག་དགོས་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་མེད། མ་འོངས་པར་བཀའ་བློན་ལས་ཐོག་པ་ཞིག་དམིགས་བསལ་གྱུན་གསལ་ཐོབ་རེ་ཡོད་པའི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཏུ་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས་བྱུང་ན་དེ་ལྟའི་གནས་ཚུལ་མི་འབྱུང་སྟབ་མཇད་གཙོ་རྣམ་པའི་ཐོབ་ཐང་སྒྲིག་གཞིར་གསལ་ཁ་གཏོད་ན་ལེགས་པར་མཐོང་།

།།ཆ།།གཉ།།

རྒྱལ་སྲིད། ༥་༣།།། རྒྱལ་ལོ་ །།།།ཀ'''།།།།ཁ། ལོའི་ནང་ཁྱོན་སྟོར་ །།,།ཁ།,ཁ།། ལ་བྱང་བཀའ་འཕྲལ་མེད་པར་བརྒྱན་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཕོར་སྟོན་རྒྱས། དངུལ་རྒྱས་ལངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ །(།) དགོངས་དོན་དང་འགལ་བར་སོང་སྒྲིག་དོན་འབྲེལ་ཡོད་དབང་ལྟན་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཁྲིའི་ལས་བྱེད་ལ་ཕྱག་བསྟར་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

།།ཆ།།གསུ།།

རྒྱལ་སྲིད། ༥་༣།།ཁ ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་ངོ་ལས་རྣམས་ཀྱི་གྲང་གསེང་དངུལ་བསྐྱར་སྐབས་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོད་གྱུན་གསལ་ནང་གི་ཁྲལ་འབབ་ཕྱི་ར་ལ་ཁ་ཕྱར་ཞིབ་བྱས་ཏེ་ཉིན་འགྱངས་ཞག་འཕྲལ་དུ་མ་སོང་བར་རྒྱས་གཙང་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ།

།།ཆ།།བཅ།།

རྒྱལ་སྲིད། ༥་༣།།། གོང་གསལ་རྒྱལ་སྲིད། ༥་༣།ཉ ནང་གསལ་བཀོད་བྱས་ཡོད་པ་ལྟར་རོ།

།།ཆ།།དཀ།།

རྒྱལ་སྲིད། ༥་༣།།། ཕྱི་ལོ་ །།།།ཀ|།།།| ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཀུན་ལ་ཁ་ཕྱར་ཏེ། ཁ་ཡིག་ཁ་ཕྱར་ཞིབ་ཕ་ལ་ཁ་ཕྱར་ཞིབ་ཀ་ཅ་ཅ་ཁ་ཕ་ལ་ཁ་ཕྱར་ཞིབ་ཀ་ཅ་ཅ་ཁ་ཕ་ལ་ཁ་ཕྱར་ཞིབ་ཀ་ཅ་ཅ་ཁ་ཕ་ལ་ཁ་ཕྱར་ཞིབ་ཀ་ཅ་ཅ་ཁ་ཕ་ལ་ཁ་ཕྱར་ཞིབ་ཀ་ཅ་ཅ་ཁ་ཕ་ལ་ཁ་ཕྱར་ཞིབ་ཀ་ཅ་ཅ་ཁ་ཕ་ལ་ཁ་ཕྱར་ཞིབ་ཀ་ཅ་ཅ་ཁ་ཕ་ལ་ཁ་ཕྱར་ཞིབ་ཀ་ཅ་ཅ་ཁ་ཕ་ལ་ཁ་ཕ

ཐེངས་གཅིག་ཀྱང་གནང་མི་འདུག་པ་ནི་སྒྲིག་གཞི་བཅུ་མེད་བཏང་བར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཅི་སྟེ་ སྒྲིག་གཞི་འདི་ལག་ལེན་དོན་འཁེལ་འབྱུང་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་ན་བསྒྲུར་བཅོས་མམ་མེད་པ་བཟོ་དགོས་པ་ལས། སྒྲིག་གཞི་ཁ་གསལ་ཡོད་བཞིན་དུ་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་ལ་ལྟོས་ཏེ་འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་ཁྲབ་འོག་ངན་པ་ལངས་ཤོར་དུ་གཏོང་རྒྱུ་བྱས་ཚེ་ ཁྱེམས་ཀྱི་དབང་བསྒྲུར་བྱས་པའི་མང་གཙོའི་གཞུང་གི་ཆེ་མཐོང་ལ་དོ་ཤོག་འགྲོ་ཉན་ཆ་ནི་དོན་ངེས་པར་ཡིད་གཟབ་གནང་དགོས།

ཀ.ཆ.ཀ૬ དེ་ཕྱི་ལས་བྱེད་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་སྟོབ་སྦྱོང་གྲང་གསེང་ཕྱིར་འགོར་མ་བྱུང་བ་སྦྱི་མཚུངས་ལ་ཐག་གཅོད་མ་འཕྲད་པ་གནང་ཕྱིར་ཡིན། ཁེ་ལན་ལ་ཕ་ཁ་ཁ་ལ་ཡ། ཀ.ཆ.ཀ૬ དེ་ལ་ལ་ཕ་ཁ་ཁ་ལ་ཡ ཡོད་ཅེ་ན། ཁ.ལ.ཀ.ཆ.ཀ૬ ཡོད། ཁ.ལ.ཀ.ཆ.ཀ૬ ཡོད་ཅེ་ན། ཁ.ལ.ཀ.ཆ.ཀ૬ ཡོད། ཁ.ལ.ཀ.ཆ.ཀ૬ ཡོད། ཁ.ལ.ཀ.ཆ.ཀ૬ ཡོད། ཁ.ལ.ཀ.ཆ.ཀ૬ ཡོད། ཁ.ལ.ཀ.ཆ.ཀ૬ ཡོད། ཁ.ལ.ཀ.ཆ.ཀ૬ ཡོ

ཀ.ཆ.ཀ૬ ཁ.ལ.ཀ.ཆ.ཀ૬ ཡོ

ཀ.ཆ.ཀ૬ ཁ.ལ.ཀ.ཆ.ཀ૬ ཡ

ཀ.ཆ.ཀ૬ ཁ.ལ.ཀ.ཆ.ཀ૬ ཡ

ཀ.ཆ.ཀ૬ ཁ.ལ.ཀ.ཆ.ཀ૬ ཡ

ཀ.ཆ.ཀ૬ ཁ.ལ.ཀ.ཆ.ཀ૬ ཡ

།བ་ཆ་༢༠།　　རྒྱལ་ཡུལ་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་རང་བདེན་ཚོགས་མི་ཁག་ཅིག་རྒ་སར་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཞེངས་དང་པོར་ཚོགས་བཅར་སྒྲབས་ཀྱི་ལམ་གྱོན་དང་འཁོར་གླ་སོགས་ཀྱི་བྱུང་འཛིན་ཐོབ་རེ་མེད་ཀྱང། ཁོང་རྣམས་ཚོགས་ཆེན་ལ་བཅར་བ་དངོས་འབྲེལ་ཡིན་པས་ལམ་གྱོན་ཁག་ས་བབ་གནས་སྟངས་ལ་བསྟུན་ཏེ་རྒྱས་འགྱོ་གཏོང་འཐུས་ཀྱང། མ་འོངས་པར་འདི་རིའི་མི་ཡོང་སྟང་འཛེལ་ཆགས་གོང་འཕེལ་ཚང་མས་འགན་འཛིན་དགོས་རྒྱུ།

།བ་ཆ་༢༧།　　རྒྱལ་སྟན་ ༥་༢་༢༤ བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་དྲུང་འཕར་ལྷག་རྗོར་ལཱཡ་ཕྱི་ལོ ༢༠༠᎘ །᠐᠘།᠐᠓ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠᎘᎘།᠐᠓།᠑᠔ བར་བོད་གཞུང་དབེ་མཛོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དུ་བསྐོ་གཞག་བསྟལ་ཏེ་དུས་ཡུན་དེའི་རིང་གསོལ་ཐོགས་ཀྱང་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་རྒྱས་ཁོངས་ནས་རྒྱགས་སྤྲོད་གནང་བའི་སྐོར་ལ་རྒྱས་ལྟན་དུ་ཟུར་སྐྱོང་སྟེ་ཚན་ཞིག་ནང་ལས་བཅར་ཞུས་པའི་གསོལ་ཐོགས་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་རྒྱས་ཁོངས་བྱོགས་བསྟོམས་མ་དཏུལ་ནས་གནང་བ་ཉ་ཉུང་མཉམ་བསྟེས་འོས་མིན་གྱུར་འདུག་ཅེས་པའི་ལན་འདེ་བས་སུ་འཛིན་སྐྱོང་གི་བཀོད་ཁྲབ་བརྒྱུད་ཕྱི་ སྲོལ་ལྟར་ལས་དོན་དམིགས་བསལ་ཐོག་བསྐོ་གཞག་སྟལ་བ་ཡིན་ལུགས་དང། འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་དོན་དགོས་དབང་འོག་འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་སྒྲིག་གནང་བ་ཁ་ལས་བཀའ་ཁག་ཕྱག་ཡིན་པ་ལས་བཀའ་ཁག་གིས་མཁྱེན་རྟོགས་མེད་པ་མིན་ཞེས་ཝེ་བས་འདུག་ན། བཀའ་ཁག་གིས་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོད་པ་ཅམ་ཀྱིས་ཁྱིམས་སྒྲིག་གི་དགོངས་དོན་དང་མཐུན་པ་ཚགས་གཞི་མེད་ལ། ཕྱི་ སྲོལ་དང་དམིགས་བསལ་དགོས་དབང་འོག་བསྐོ་གཞག་སོགས་ཁྱིམས་སྒྲིག་གང་ལའང་བསྟུན་མིན་ཁ་གསལ་མེད་པའི་གནང་སྟངས་འདི་རིགས་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་བསྟུར་ལས་གང་ཟག་གི་དབང་བསྟུར་དུ་མི་འགྱོ་བའི་ངེས་པ་མེད་པས། མ་འོངས་པར་འཛིན་སྐྱོང་སྒྲིག་གཞིར་ངེས་པར་དུ་གསལ་ཁ་གཏོང་དགོས་གལ།

།བ་ཆ་༢༢།　　རྒྱལ་སྟན་ ༥་༢་༣༠ རྒྱལ་ལོ་ ༢༠᎘᎘᎘᎘᎘᎘᎘᎘᎘᎘ ལོའི་སྟན་ཐོ་དོན་ཚན་ ᎘᎘᎘ ནང་གསལ་ཕྱི་ར་བཏང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ནས་ལྷོ་ཕུར་ཁ་གསལ་མེད་པ་སྟེ་ཚན་ཁག་ལྟ་ནས་ལཱོ་ཁྲོན་ཁ་གསལ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཀུངས་ནས་ཆོར་ལངས་ཏེ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལམ་ཁ་ཤས་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཤས་ལ་ཡོད་ཅིང་ཁ་ཤས་ལ་ཡོ་ཝོར་ལངས་ཏེ་ཡོ་ཝོར་ལངས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠᎘᎘᎘᎘᎘᎘᎘᎘᎘᎘ ལོའི་ཁྲོན་ཐོ་ཏོ་ཚ་ ᎘᎘᎘ ནང་ཁ་ཤས་ལ་ཕྱི་ར་ལུང་རྒྱ་ཆེ་ཆུ་ཀླུང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ནས་ཆོ་ལ་ཏོ་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཤས་ལ་ཡོ་ཝོ་ལངས་ཏེ་ཡ་ཝ་ཡ་ཝ་ལངས་ཀ་ཤ་ཀ་ཤ་ལངས་ཏེ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཤས་ལ

རྩིས་སྟན་ ༥་༢་༣༣ ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་རྒྱུར་པ་བློ་བཟང་དང་རྒྱས་མཆོག་དང་། བྱ་དུར་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ལས་ཐོན་ཆུས་པོགས་ཐོག་ཡུལ་ཐང་གྱི་གསབ་གནང་ཕྱོགས་ཟ་ ༡༩ རིང་ལས་ཐོག་གི་ཡུལ་ཐང་གྱི་གསབ་ལྟར་ཚ་ཚང་ཕུལ་བཞེས་བྱས་པ་སྐོར་ ༣༢,༧༢༠ སྐོར། པོགས་རིམ་བསྒྲར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་གསུམ་པའི་རྒྱབ་གཉིར་བཀའ་ཁག་ནས་ངོས་བཞེས་གནང་བའི་དོན་ཚན་ ༥་༢ ནང་ཡུལ་ཐང་རིན་གོང་ཚང་མར་གཅིག་མཚུངས་ལས་པོགས་ཐོབ་ཆे་ཆུང་གི་ཁྱུད་པར་མེད་སྐོར་གསལ་བར་རྒྱ་མཚན་དུ་མཐོང་ནས་ལས་བྱེད་གནས་རིམ་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་རྩ་པོགས་དང་། ལས་བྱེད་གནས་རིམ་དམའ་ཤོས་ཀྱི་རྩ་པོགས་གཉིས་ཀྱི་ཆ་སྟྭམས་བརྒྱ་ཆ་རྩིས་བསྐོར་ནས་གནས་རིམ་ཚང་མར་གཅིག་གྱུར་གནང་བའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་གཏོང་འདུག་ཀྱང་། དེ་དུས་བཀྲིས་ཡོལ་བ་རྣམས་ལ་ཡུལ་ཐང་གྱི་གསབ་བརྩི་ཀྱིས་སྐོར་གསལ་ཁ་ལྟན་པའི་ལས་སྟོན་གང་ཡང་མེད་པར་བརྟེན། བཅན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱི་བློ་ཐོག་ཏུ། ཐོག་ཐང་སྒྲིག་གཞིའི་དོན་ཚན་ ༥༨ པའི་(ཀ) པ་ནང་གསལ་རྒྱས་པོགས་སྟེང་ཡུལ་ཐང་གྱི་གསབ་བརྩི་ཀྱིས་ལས་བྱེད་སྤྱི་མཚུངས་ཡིན་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༧ ནས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠᧥ ཟླ་ ༧ བར་གཞུང་ཞབས་བཀྲིས་ཡོལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་ཐང་གྱི་གསབ་བརྩི་ཀྱིས་རེའུ་མིག་ཅིག་གཏན་འཚེས་བཟོས་ཏེ་བར་ལག་བསྟར་གནང་འདུག ཁོན་ཀྱང་ཁྲིམས་རྒྱུར་རྣམ་པའི་བཀྲིས་ཐོག་ཡུལ་ཐང་གྱི་གསབ་བརྩི་ཀྱིས་རེའུ་མིག་གཏན་འཚེས་བཟོས་མེད་སྟབས། གོང་གསལ་ལྟར་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་རྒྱུར་པ་གཉིས་ཀྱི་བཀྲིས་ཐོག་ཡུལ་ཐང་གྱི་གསབ་བརྩི་ཀྱིས་མི་འདྲ་བའི་སྐྱོན་གནད་འདི་བྱུང་འདུག་པ་དང་། ཕྱི་ས་སུ་དགལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དང་རྩིས་ཞིབ་བཅས་ནས་སྐྱོན་གནད་འདི་གཟིགས་པར་བརྟེན་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྩིས་ལོ་ ༢༠᧧᧠""""""

ཁྲུངས་དང་། བཀའ་ཤག་ བོད་མི་མང་གྲྭ་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་བཅས་ནས་སྟོན་ཅིས་བཀའ་འཁོལ་ཡང་ ཐོན་ཡོད་པ་བཅས་ལ་བརྟེན། གོང་གསལ་ཁྲིམས་ཞེབ་པ་ཟུར་པ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱ་ ༡༥ རིང་གི་ཡུལ་ ཐང་གྱན་གསབ་འཕར་ཐོབ་དེ་བཞིན་ཕྱིར་སློག་མི་དགོས་པར་དག་མཚན་འགོད་ན་འགྲིག་རྒྱུ་དང་། ལར་ ནས་ཞོགས་རིམ་བསྒྲར་ཞེབ་ཚོགས་ཆུང་སྒྲབས་གསུམ་པའི་ཡུལ་ཐང་གྱན་གསབ་ལ་གནས་རིམ་གྱི་ ཁྲིད་པར་མེད་པར་གཅིག་མཚུངས་དགོས་པའི་བསམ་འཆར་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་མཐོང་ཆེན་ཞོས་རྒྱབ་ གཉེར་གནང་ཡོད་པ་དང་། བླང་དོར་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ཆགས་ཞོགས་སྟེང་ཡུལ་ཐང་གྱན་གསབ་བཙི་ ཕྱོགས་ལས་བྱེད་སྒྲི་མཚུངས་ཡིན་ཞེས་གསལ་ཡོད་པས་བཀྲེས་ཡོལ་བ་ཡོངས་ལའང་དེ་ལྟར་གཅིག་ མཚུངས་གནང་གལ་ཆེ་ལ། སྒྲི་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་ནས་ཀྱང་འགན་འཛིན་ཆེ་བཞེས་གནང་སྟེ་མཐོད་ གཙོ་ལས་ཟུར་ཆགས་པའི་ཐོང་ཐང་སྒྲིག་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྟངས་འདི་རིགས་ལ་དུས་ནས་དུས་ ས་འཐུས་ཤོར་མ་སོང་བར་ཕྱག་ལེན་དོན་འཛིན་ལྟེས་ཀ་ནང་དགོས་རྒྱ།

ཀ་ཆ་༢༥། ཅིས་སྟན་ ༥་༢་༣༩ ཚོགས་བཅར་མ་ཞུས་ཀྱང་ལས་དོད་ཞུས་པའི་སྒྲོན་གནད་ཤོར་ལ་ཚོགས་ཏྲང་ ལས་ཁྲུངས་ནས་སྤ་ཕྱི་འི་ལན་འདེ་བས་ནང་བཅའ་སྒྲིག་དགོངས་དོན། སྒྲི་འཐུས་རྣམ་པར་གྲོས་ཚོགས་ ཚོགས་ཏུས་བརྒྱད་པའི་ཏུས་ཚོད་གཏན་འབེབ་ཀྱི་ཚོགས་བཅར་དགོས་པའི་བཤད་ཐོ་སྟལ་དོན་ བཞིན་སྒྲི་འཐུས་སྐེར་ནས་དགོངས་ཞུ་གནང་བ་ཕྱག། དེ་མིན་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཚོགས་ལས་རིམ་རང་ ལ་ངོས་འཛིན་གྱིས་ལས་དོད་གནང་བ་ཡིན་ཞེས་གསལ་བ་མ་ཟད། གནང་ཕྱོགས་འདི་རིགས་ཁྲིམས་ སྒྲིག་གང་གི་དགོངས་དོན་དང་འགལ་བར་མ་མཐོང་བས་ཅིས་འགྲོ་གཏོང་འཐུས་དང་། སྒྲི་ར་བཏང་ནས་ གནས་ཚུལ་འདི་རིགས་མང་གཙོའི་སྒྲི་ སྲོལ་ལྟར་ཡང་ཡང་ཡོང་གཞི་ཡོད་པས་བོད་མི་མང་སྒྲི་འཐུས་ ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་གནང་ཕྱོགས་ ཁ་གསལ་འགོད་དགོས་རྒྱ།

ཀ་ཆ་༢༦། ཅིས་སྟན་ ༥་༢་༣༥ ཟླ་ཝོ་ ༢༠༠ཅ།༠ཅ།༣༠ འགོད་ཙ་རིའི་དོན་ཁང་གི་སོང་ཁྲ་ཙང་ ༢༦ཅ་ ནང་ གསལ་གཞུང་ཁྲལ་ཁོངས་ནས་ཁྲལ་ཀྱི་སྒོན་སྟོན་པར་གླ་འབབ་ཙ་སྒོར་ ༡,ཅ།ཅ༠ གནང་བ་བསྒྲར་ བཅོས་སྟོན་ཅིས་སྒུ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་སྟལ་ཡོད་པ་དང་། དེ་རྗེས་དམིགས་བསལ་རྒྱུན་གྱོན་ནང་ཟུར་ ཏུ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་འདུག་པས་འགྲིག་པར་འཛིན་བྱ་རྒྱ།

ཀ་ཆ་༢ཅ། ཅིས་སྟན་ ༥་༢་༣༦ ཟླ་ཝོ་ ༢༠༠ཅ།༠ཅ།༡༦ ཉིན་ཙ་རིའི་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་བློ་བཟང་སྟན་གྲགས་ མཆོག་གནས་ཐོག་གཞུང་དོན་ཕྱོགས་བསྒྲོད་སྒྲས་གྱི་འགྲོ་གྲོན་ཙ་སྒོར་ ཅཅ།།༢༤ བཀའ་ཤག་ནས་ བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཐོབ་བྱུང་མི་འདུག་ཀྱང་། ཕྱི་ཏི་ལ་བཀའ་བློན་མཆོག་གི་ས་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཚན་ གནང་འདུག་ན་འགྲིགས་པར་བྱ་རྒྱ་དང་། ལྷད་གནས་བསྒྲོད་བཀའ་འཁོལ་སྒྲིག་གསལ་ལྟར་ངེས་ཞུ་ དགོས་རྒྱ།

ཀ་ཆ་༢༤། ཅིས་སྟན་ ༥་༢་༣ཅ་ ལྷོ་ཙ་ཝི་རི་ཀའི་དོན་ཁང་གི་ཅིས་ལོ་ ༢༠༠ཅ་-༢༠ཀ༠ ལོའི་དམིགས་བསལ་ ཁོངས་སྒྲ་ཡི་འཁྱངས་སྐར་འགྲོ་གྲོན་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་ཡུལ་སྒོར་ ༢,ཅ་ཅ།ཅ།༤ བཏང་བ་

དངུལ་རྒྱས་སྦྱངས་འཛིན་སྒྲིག་གཞི་འདི་དོན་ཚན་ ༥(༣) དགོངས་དོན་དང་འགལ་འཛིལ་གྱུར་པར་
བརྒྱན། སྒྲིག་གཞི་དེའི་དོན་ཚན་ ༥(༢) ལྟར་ཕྱག་བསྟར་མཛད་གསོལ་དགོས་རྒྱུ།

ཀ.ཆ.མ(ང) རྒྱལ་སྟན་ ༢.མ.༢མ རྒྱལ་ལོ་ མ००ང'''ཀ० ཟླ་འི་སྟན་ཐོ་ ང.ཀ༢ ནང་གསལ་ཕྱི་ཏེ་ལ་ལས་ཁུངས་ནས་
བསྐྱར་བཅོས་སྟོན་རྒྱས་སུ་ངོ་སོང་ཏེ་བཞིན་མ་བགོད་པར་ཕྱི་ཏེ་ལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཁོར་འཛོལ་ཤོར་བ་
ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཡོད་ཚེ་ཁོར་འཛོལ་ལ་གཞིགས་པའི་གནང་ཕྱོགས་ཤེག་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ།

ཀ.ཆ.མ০) རྒྱལ་སྟན་ ༢.མ.༢མ ཐའི་ལན་དོན་ཁང་གི་སྲེ་འགན་སྐལ་བཟང་ལྷུན་འགྲུབ་གནས་སྦར་ཕྱིར་འཚེན་བྱས་
པའི་འཕར་འབབ་ཕྱིར་འབུལ་ཞུས་འཛོས་ཐེ་སྐོར་ ཀ,མཀ০ རྒྱལ་ལོ་ མ০ཀམ'''ཀ༢ རྒྱལ་མཛད་གསོང་
གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དང་། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་དང་བཀའ་ཤག་གཉིས་ནས་ལས་བྱེད་
གཅིག་ལ་གནས་རིམ་སྦར་ཏེ་ལོ་ ༣ ལྟག་དང་། ལས་བྱེད་གཅིག་ལ་བླ་ ༧০ ལྟག་ཕྱིན་རྗེས་གཞི་ནས་
གནས་སྦར་ཕྱིར་འཚེན་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་ནི་རྒྱལ་རྟོག་གི་གནད་དོན་ཙམ་མིན་པར། འདེམས་ལྟན་
དང་བཀའ་ཤག་གི་བཀོད་ཁྱབ་སྟོན་མ་ལ་རྒྱལ་མེད་རྟོག་རོལ་ཁྱད་གསོད་བཏང་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་ཟད། འཛིན་སྒྲོང་གི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པའི་གནང་སྟངས་ཁྱད་མཚར་
ཞིག་ཀྱང་ཆགས་ཀྱི་འདུག་པར་སོང་། མ་འོངས་པར་དེ་འདྲའི་རིགས་བསྐྱར་བྱ་མི་ཡོང་བའི་ཚེད་
འདེམས་ལྟན་སྒྲིག་གཞིར་གནས་སྦར་དང་ལེན་མི་བྱེད་པའི་སྟན་ཞུ་གནས་སྦར་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་
ཉིན་ནས་མང་མཐའ་ཟླ་གཅིག་སྟོན་ཕུལ་འགྲོར་དགོས་པ་ཁ་གསལ་ལ་རེས་པར་གཏོད་དགོས་གལ།

ཀ.ཆ.མ༧) རྒྱལ་སྟན་ ༢.མ.༩༩ བོད་མི་མང་གི་འཕྲུས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་མཐོང་དོད་དང་། ཉིན་རེའི་ལས་དོད།
ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ཟུར་དུ་ཡོད་པ་དེའི་ནང་མཛད་གཙོ་གཞན་ཚོའི་ཐོབ་ཐང་སྒྲིག
གཞི་དོན་ཚན་ ༥ པ་དང་གཅིག་མཚུངས་གྱི་འཕྲུས་རྣམ་པའི་མཚན་མཐོང་དོད་དང་། ཉིན་རེའི་ལས
དོད་གནང་ཕྱོགས་གནང་ལམ་སྐོར་སྒྲིག་གཞིར་ཁ་གསལ་འགོད་དགོས་རྒྱུ།

ཀ.ཆ.མ༨) རྒྱལ་སྟན་ ༢.མ.༩༥ བོད་མི་མང་གི་འཕྲུས་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲིའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས
བཞི་པའི་རྒྱལ་ལོ་ ཀ००ང'''०ཀ ཟླ་འི་ཕྱོགས་བསྟན་ཐོར་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྟན་ཐོ
དོན་ཚན་ ཀ.ཅ.ཀཀ ཁོངས་རྒྱལ་ཞིབ་ནས་དག་མཆན་འགོད་ཐབས་མ་གྱུར་བའི་འགྲོ་གྲོན་ཁག་ལ
མཇུག་གཅོད་ཕྱག་བསྟར་གཤམ་གསལ་ལྟར་གནང་སྟེ། དག་མཆན་འགོད་གནང་གི་གཙང་བཟོ་བྱ་རྒྱུ
གསལ་བའི་ཁོངས་རྒྱལ་གཙང་ཟིན་འགྲོས་ལྷ་མཐུད་མཇུག་གཅོད་ཕྱག་བསྟར་དགོས་ཁག

ཀ) ལྷུད་སི་དོན་ཁང་གི་རྒྱལ་ལོ་ ཀ००ང'''०ཆ ཟླ་འི་དམིགས་བསལ་ཁོངས་དོན་ཟུར་འཆི་མེད་རིག་འཛིན
ལགས་ཀྱི་གནས་གྲོན་ཤོར་སྒོར་ ཀ།,མ།ང|ང། ལས་བྱེད་ཟླང་དོར་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ཀ.ཆ(ང)
ལྟར་བཀའ་འགྲོལ་ཞུ་ཐོབ་མ་བྱུང་བའི་སྒོར་ད་དུང་ཡང་རྒྱལ་གཙང་བཟོས་མི་འདུག་ན་རྒྱལ་ཞིབ་ཀྱི་ལས
སྟོན་ལྟར་ཕྱག་བསྟར་གནང་དགོས་རྒྱུ།

ཀ) རྒྱལ་ལོ་ ཀ००ཀ'''०ཀ ནང་བཀའ་ཤག་རིས་མེད་ནས་ས་ཁང་བདག་གཉིར་ཁང་གི་ཁང་ཟླ་འཕར་སོང
ཕྲོར་ ༧০,༩༧০ དང་། ལས་བྱེད་ཐོ་ཀྱིད་ཆེད་འཕར་སོང་ཕྲོར་ ཀ,།ང০|ཀ།ང ནའ་ལྷུད་ལས་ཁུངས
ནས་ཟུང་ཏུང་བཀ་ཤིས་རྒྱ་མཚོར་ལས་འགན་བཀོད་སྒྲིག་གསལ་བསྒྲགས་མ་གནང་གོང་གི་ཐོག་

འབབ་སྒོར་ ༣,༧༢༥།༠༤ བཅས་དང་། རྒྱས་ལོ་ ༢༠༠༣།།༠༥ ནང་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་དམིགས་
བསལ་ཁོངས་གསོལ་ཐོགས་སྒོམ་དཏུལ་སྒོར་ ༢,༣༥༠ དང་། ཡང་རྒྱས་འགོ་དེ་གཞི་འོག་སྒོར་
༡,༡༤༣ རྒྱས་ལོ་ ༢༠༥།།༠༤ ལོར་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་དམིགས་བསལ་ཁོངས་གསོལ་ཐོགས་
སྒོམ་དཏུལ་སྒོར་ ༡,༧༡༡ བཏང་བ་བཅས་འཛིལ་ཡོད་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཁྲིའི་ལས་
བྱེད་བཅས་ནས་སྒྲིག་གཞི་དང་རྩ་འཛིན་བཀོད་ཁྲབ་ཁག་ལ་ཐུགས་སྟང་ཚུར་སྐྱོན་གྱིས་འཐུས་ཤོར་
སོང་འདུག་པ། སྟད་གནང་ཕྱོགས་སྒྲིག་གཞི་དང་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན་དགོངས་དོན་ཞུ་དགོས་པའི་བཀོད་
ཁྲབ་ཚ་ནན་ཡིག་ཐོག་གནང་བའི་དཔང་རྟགས་ཁྲངས་སྐྱེ་ལ་གང་ཡང་མི་འདུག་ན་མ་འོངས་དེ་ལྟའི་
བཀོད་ཁྲབ་ཚ་ནན་མ་གནང་བའི་བར། སྐྱོན་གནད་ཁག་མཐུག་གཏོན་བྱུང་ཁོངས་སུ་འཛོག་ཐབས་མ་
གྱུར་བས་དེ་ལུགས་གནང་ཕྱོགས་དགོས་རྒྱུ།

གཅ) རྒྱས་ལོ་ ༢༠༠༡།།༢༠༠༤ བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་དམིགས་བསལ་སྒྲོམ་དཏུལ་ཁོངས་སུད་མི་སྐྱ་ཚབ་
དོན་གཅོད་ཚེ་བརྟན་བསམ་འགྲུབ་ལགས་ཀྱི་ལས་སྒྲོད་པའི་འབབ་ཀྱིན་སྒོར་ ༡,༤༣༢།།༧༡ ད་དུང་ཡང་
རྒྱས་གཙང་ཟིན་མིན་ཁ་གསལ་མི་འདུག་པས། རྒྱས་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་རྒྱས་གཙང་ངེས་པར་བཟོ་
དགོས་རྒྱུ།

ང) དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཁྲིའི་ལས་བྱེད་བཅས་ལ་ཉེན་བརྟན་ཉེས་ཚད་ཇི་འགན་བཀལ་ཏེ་
འགྲིགས་པ་བྱ་དགོས་རྒྱུའི་ཁོངས། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་རྒྱས་ལོ་ ༢༠༠།།༠༥ ལོའི་སྟེ་ལེན་སྒོར་
༡༧,༣༡༢ དང་། ཆོགས་དྲུང་ལས་ཁྲངས་ཀྱི་ ༢༠༠།།༠༥ ལོའི་ཁ་པར་ཏར་འཕྲིན་སྒོར་
༡།,ཀ་ཤ།།ཅ༠ ཀམ་ཐུའི་ཏ་ཕྲེ་ཚན་གྱི་ ༢༠༠།།༠༥ ལོའི་སྟེ་ལེན་སྒོར་ ཅ,ཤ།ཤ ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་
ཞིབ་ཁང་གི་ ༢༠༠ཤ།།༠༧ ལོའི་ལས་ཁྲངས་འཕྲལ་ཆས་བཟོ་བཅོས་དང་བདག་གཅེས་སྒོར་ ༢༢,༠༠༠
ཆོགས་དྲུང་ལས་ཁྲངས་ཀྱི་ ༢༠༠ཤ།།༠༧ ལོའི་ཁ་པར་ཏར་འཕྲིན་སྒོར་ ༡༡,༡ཅ་ཤ་ དབལ་འབྱོར་ལས་
ཁྲངས་ཀྱི་ ༢༠༠ཤ།།༠༧ ལོའི་སྟེ་ལེན་སྒོར་ ༢,ཤ།།ཀ ཕྱེ་ལི་དོན་ཁང་གི་ ༢༠༠ཤ།།༠༧ ལོའི་གསོལ་
ཐོགས་སྒོར་ ཤ,ཅ།ཤ།ཤ།ཤ།ཤ།ཤ།ཤ།ཤ ཕྱི་ཏེ་ལ་ལས་ཁྲངས་ཀྱི་ ༢༠༠ཤ།།༠༧ ལོའི་ཁང་གླ་སྒོར་ ༡༧ཁ,ཀ།ཤ།ཤ།ཤ ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ ༢༠༠༧།།༠ཀ ལོའི་ལས་ཁྲངས་འཕྲལ་ཆས་བཟོ་བཅོས་དང་བདག་
གཅེས་སྒོར་ ཅ ཀ,ཅ།ཅ།ཅ ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ ༢༠༠༧།།༠ཀ ལོའི་གསོལ་ཐོགས་སྒོར་
ཀ,ཅ།ཤ ཨ་རིའི་སྐྱ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་ ༢༠༠༧།།༠ཀ ལོའི་ཉེ་འཁོར་ལམ་ཐྲོན་སྒོར་ ༡ཤ,ཅ།ཀ།ཀ།ཤ
བཅས་ཀྱི་སྒོར་ལ་ཉེན་བརྟན་ཉེས་ཚད་ཇི་གནང་དུ་དུང་ཁ་གསལ་ལ་གང་ཡང་མི་འདུག་པས་དེ་ལུགས་
གནང་ཕྱོགས་དེས་པར་དགོས་རྒྱུ།

ཅ) རྒྱས་ལོ་ ༢༠༠ཀ།།༠༤ ནང་ཆོགས་དྲུང་ལས་ཁྲངས་ཀྱི་དྲུང་ལས་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་སུ་ཟུར་
ཐོགས་འཕར་ཐོལ་སྒོར་ ༢,༡ཅ།ཤ ཕུལ་བ་སྒྲིག་དོན་ཕྱིར་བཞེས་དགོས་རྒྱུ།

ཆ) ཕྱེ་ལི་འཕགས་བོད་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་གི་རྒྱས་ལོ་ ༢༠༠ཅ།།༠༤ ལོའི་དམིགས་བསལ་རྒྱས་ཁོངས་བོད་
ཀྱི་ལོའི་ཆོགས་འདུའི་འགྲོ་གྲོན་ལས་སྒོར་ ཤཅ,ཅ།ཀ།ཤ རྒྱས་ཞིབ་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ཀ (ཤ) ནང་

གས་ལ་ཐོབ་ཁ་དང་བྱང་འཛིན་ཚད་ལྡན་མི་གཅོན་མ་བྱང་བའི་རྒྱོན་གནད་སྐོར་ལ་ཉེན་བརྡ་ཚ་ནན་ཡི་ག་ཐོག་བཏང་བའི་ཁྱངས་སྒྲེལ་གང་ཡང་མི་འདུག་ན་ལག་བསྟར་དེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

ང) སྒང་སི་ལ་དང་ཝ་རན་སི་རྒྱ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཕྱིས་ལོ་ ༢༠༠༥'''༠༤ ནས་ ༠᪥'''༠᪤ བར་ཟླ་རེའི་ཟླཀས་འབབ་ཐོག་ཁང་དོད་ལའང་ཁྲལ་འབབ་བཞེས་གནང་མཛད་ཡོད་འདུག་ཀྱང། དོན་དངོས་ཁང་དོད་ལ་ཁྲལ་འབབ་འབྱལ་དགོས་མ་གྱུར་པར་བརྒྱན་ཁང་དོད་འབབ་དངུལ་ནས་ཁྱོན་ཉིན་སྐོར་ ༡,᪡᪢᪣,᪠᪠᪥|᪡᪥ ཕྱིར་བསྡུ་གནང་དགོས་རྒྱུ།

ཉ) ས་ཁུ་སི་རྒྱ་ཚབ་དོན་ཁང་ངོ་ལས་རྣམས་ཀྱི་ཁྲལ་འབབ་ཆ་ཚང་སྐྱབ་པའི་དན་རྒྱས་ཡིག་ཆ་མ་ཕྱལ་བའི་སྐོར་གྱི་དངུལ་འགོར་རྣམས་ས་ཁུ་སི་དོན་ཁང་གི་ཕྱིས་ལོ་ ᪠᪠᪥'''᪡᪠ ལོའི་ཟླར་བཀོལ་ཕྱིས་སྟན་དོན་ཚན་ ᪡᪢᪤ ནང་གས་ལ་ཀྱི་དངུལ་འགོར་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་སྐོར་གས་ལ་བཤད་བྱུང་སོང་ན། གཤམ་གས་ལ་རྒྱབ་གཉིར་སྟན་ཐོ་དོན་ཚན་ ᪥᪤᪤།ཚ᪢།ནང་གས་ལྟར་མཛུག་སྐྱོང་ཕྱག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ་དང། ཕྱི་ཟླ་ལས་ཁྱངས་ཀྱི་ཕྱིས་ལོ་ ᪠᪠᪥'''᪠᪡ ལོའི་དམིགས་བསལ་ཕྱིས་ཁོངས་དག་མཚན་མ་འགོད་པ་སྐོར་ ᪡᪥, ᪥᪢᪡|᪤᪢ སྐོར་ལ་སྟང་མེད་དུ་མ་སོང་བར་ཐུགས་ཁྱར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་ཕྱིས་གཅང་ངེས་པར་བཟོ་དགོས།

ཏ) སྒང་སི་ལ་རྒྱ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཕྱིས་ལོ་ ᪠᪠᪥'''᪠᪤ ལོའི་དམིགས་བསལ་ཁོངས་འཛིན་ཐང་བར་ཁྱད་ཁག་གཉིས་བསྟོམས་ཁྱོན་སྐོར་ ᪣,᪠᪠᪣,᪢᪥᪢|᪡᪥ སྐོར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་དང་ཕྱི་ཟླ་ལས་ཁྱངས། འཕྲེལ་ཡོད་རྒྱ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཅས་ནས་ཐུགས་འགན་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆའམ་དན་རྒྱས་འགེར་བའི་ཁྱངས་སྒྲེལ་བྱ་རྒྱུར་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐག་གཅོད་མཛད་གནང་གིས་གནས་སྟངས་འཕྲུན་ཐག་ཚོད་པ་བཟོ་གནང་དགོས་རྒྱུ། ཞེས་པའི་ལན་འདེབས་སུ་སྒང་སི་ལ་དོན་ཁང་གི་ཕྱིས་ཏྲང་བཀྲིས་འདས་གྲོངས་གཡུ་ཐུགས་ཁ་ཕྱིས་ཏེ་ཐུགས་ཀར་ཁ་ཁ་ཡོན་དཀྲི་མིན་པར་མཛུག་སྐྱོང་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

ཐ) ས་ཁུ་དོན་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་ཁོངས་ཥོགས་ཉིན་སྐོར་ ᪣,᪥᪠,᪡᪤᪠|᪠᪠ ནང་གས་ལ། ཕྱི་ལོ་ ᪢᪠᪠᪠|᪠᪥ ནས་ཕྱི་ལོ་ ᪢᪠᪠᪤|᪡᪥᪢᪠ བར་གྱི་གསོལ་ཥོགས་ཁོངས་ལས་དོད་གྲུན་གསབ་ནང་འབབ་ཁྲལ་ཚུད་པའི་དངུལ་འབབ་ཇི་ཡིན་ཐོ་གཞུང་ཟླ་འདོན་ཞུ་ཐབས་མེད་ཅེས་ཟེར་བ་ཅམ་གྱིས་དོན་ལན་ལྟར་པའི་མཛུག་གཏོན་ཡོང་ཐབས་མེད་པར་སོང། ཟླ་འདོན་ཞུ་ཐབས་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཁྱངས་འགེར་ཁ་གསལ་ལ་དང་བཅས་ནར་འགྱངས་སུ་མ་སོང་བར་ཕྱིས་གཅང་དགོས་རྒྱུ།

᪥᪤᪤) ཕྱིས་སྟན་ ᪢᪡᪢ᪧ ཕྱིས་ལོ་ ᪠᪠᪥'''᪠᪣ ལོའི་ཕྱིས་ཁོངས་དག་མཚན་འགོད་ཐབས་མ་གྱུར་པ་ལས་ཆུ་མ་ཐུད་མཛུག་གཏོན་དགོས་ཁ

ཀ) ཙ་རིའི་རྒྱ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་དང་འཕྲེལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་སྟད་བཀའ་ཤག་རེས་མེད་ནས་ཙ་སྐོར་ ᪢,᪠᪠᪠ བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་ལས་འགྲོ་གྲོན་ཙ་སྐོར་ ᪢,᪤᪥|᪣᪣ བཏང་བའི་འཕར་སོང་ཙ་སྐོར་ ᪤᪥|᪣᪣ རྒྱུན་གྲོན་ཕྱིས་ཁོངས་འགྲེམས་འབྱལ་དང་རྒྱར་ཥོགས་ཕྱིས་འགོར་སོང་ཕྱིས་ཁྱར་བྱས་པ

རྒྱས་པས་རྒྱས་ནོར་ཤོར་བ་ཡིན་ཚེ་དམིགས་བསལ་རྒྱས་ཁོངས་རྒྱ་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་
རྒྱས་ཁོངས་རྒྱས་བཅོས་ཀྱིས་རྒྱས་གཙང་ངེས་པར་དུ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ཁ) ཨ་རིའི་དོན་ཁང་གི་རྒྱང་དྲུང་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་གནས་སྤོས་སྐབས་ཀྱི་གནས་གྲོན་ཨ་སྦོར་ ༨༥༠ འགྲེས་ཆགས་འགྲུལ་རྒྱང་ཕོགས་རྒྱས་ཁོངས་ནས་མ་བཏང་བར་དམིགས་བསལ་རྒྱ་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་
འགྲོ་གྲོན་ཁོངས་ནས་བཏང་སྟེ་ལན་འདེབས་སྤ་ཕྱིར་དོ་བདག་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་འགན་འཛིན་ཐོག་
གནས་སྤོས་བྱང་སྟབས་རྒྱས་ཁོངས་རྒྱ་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་ནས་ས་ཚང་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན་
སྐོར་གསལ་ནས་ཀང། རྒྱ་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་ཁྲོན་ཨ་སྦོར་ ཅ,ཀ'༠༠ ཉམས་འབྱལ་གྱི་རྒྱང་
འཛིན་ནང་དེ་དུས་གཏོང་དམིགས་ཡོད་པ་གང་ཡང་གསལ་གྱི་མི་འདུག་ན། དངུལ་རྒྱས་བཏང་འཛིན་
ལག་དེབ་ཀྱི་རྒྱས་འགོའི་འགྲེལ་བརྗོད་དང་མི་མཐུན་པ་མ་ཟད། རྒྱས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དོན་
ཚན་ ཀ' (ཇ) པའི་དགོངས་དོན་དང་འགལ་བར་བརྟེན། སྐབས་དེར་འགྲེས་ཆགས་འགྲུལ་རྒྱང་ཕོགས་ཀྱི་
རྒྱས་ཁོངས་དངུལ་འབབ་འདང་ངེས་མེད་ཚེ་དེ་ལུགས་དམིགས་བསལ་རྒྱས་ཁོངས་སྒྲིག་མཐུན་བར་
བཆལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་ལམ་ཡོད་ཀྱང་ཐུག་བསྟར་མ་གནང་བའི་རྒྱ་མཚན་ཀྱིས་རྒྱས་སྐྱོན་འདི་བྱང་བ་
རེད་འདུག་ན། གོང་རིམ་ཕྱི་ཏེལ་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་འཛིན་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་བཀའ་ཁག་བརྒྱུད་རྒྱས་
གཙང་ངེས་པར་བཟོ་དགོས།

ག) བུ་སོག་སྐྱ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་ཁོངས་ཡིག་ཆས་པར་གྲོན་དང། སྟེ་ལེན། སྟུམ་འཁོར་བཟོ་
བཅོས་དང་ཉིན་སྟུང་བཅས་ལ་འཕར་གྲོན་ཏེན་སྦོར་ ༡༩༠,རཀ,ཅ/ཀ། བཏང་བར་དགོངས་མེལ་ཞུས་པ་
ཙམ་ཀྱིས་འགྲེགས་ཐབས་མེད་པར་བརྟེན། དངུལ་རྒྱས་སྟངས་འཛིན་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ཤ(ཅ)
དགོངས་དོན་ཐུག་བསྟར་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

ང) ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱས་ལོ་ ༢༠༠ཤ'''༡༠ ལོའི་ནང་མེ་ཏོག་དང། མེ་ཏོག་ཁོག་མ་ཉོས་པར་
སྦོར་ ༡,ཅ༠༠ འཕར་ཐོལ་སོང་བར་དག་མཚན་འགོད་ཐབས་མེད་པའི་སྦོར་ལན་འདེབས་གསལ་
བཀའ་དཀྲ་རྒྱ་མཚན་མང་དག་ཅིག་བཀྲངས་ཡོད་ཀྱང། དངུལ་རྒྱས་སྟངས་འཛིན་ལག་དེབ་ཀྱི་དོན་ཚན་
༢༢(༡༨) ནང་གསེས་ ༨ པའི་དགོངས་དོན་དང་འགལ་གྱི་འདུག་ན་རྒྱས་གཙང་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

ཅ) ཨོ་སི་ཏྲི་ལི་ཡའི་སྐྱ་ཚབ་དོན་གཙོ་བས་ལས་ཀན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཕྱི་ཏེལ་བྱང་ཆེར་གནས་སྤོས་
གནང་སྐབས་ཀྱི་ལམ་གྲོན་རྒྱས་ཁོངས་ Australia Passport བཟོ་བླ་ཨོ་སྦོར་ ༢༠༥ གཞུང་གྲོན་
ཁོངས་སོང་བཏང་བ་ལན་གསལ་ལྟར་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ཆ) ཡུ་རོབ་སྐྱ་ཚབ་དོན་གཙོ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་ཕུད་སི་སྐྱ་ཚབ་དོན་གཙོ་ཆེ་བརྟན་
བསམ་འབྲེབ་ལགས་གཉིས་ཀྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༢༠༠ཤ/༠ཅ/༠༧ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༢༠༧༠/༠༣/༣༧ བར་གྱི་ཁྲལ་
འབབ་ཁྲལ་ལས་ཕུ་ཕུལ་བའི་མཐའ་མའི་ཁྲལ་ཟོག་འདོར་སོན་བྱང་བར་བརྟེན་རྒྱས་གནད་གཏན་
བྱང་ཁོངས་ཕུ་བཞག་པ་ཡིན།

ཉ) ཕྱར་སི་ལ་སྐྱ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་དོན་གཙོ་མཚོག་དང་ལས་བྱེད་རྣམ་བའི་ ༢༠༠ཤ ལོའི་ཁང་གླའི་ཐོག་
ཁྲལ་འབབ་སྐྱབ་དགོས་བྱང་ཡོད་མི་འདུག་པར་བརྟེན། སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཕྱི་ཡྱན་གྲོས་ཚོགས་

ཚོགས་དུས་རྒྱག་པའི་གོས་ཚོད་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦༥ དོན་ཚན་ ༣(ཀ) པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ཁང་གླའི་ཐོག་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོད་ཀུན་གསན་གང་བབས་པའི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལ་དག་མཆན་འགོད་མ་ཐུབ་པ་ཅིན་སྒོར་ ༡,༠༧ཉ,ཉ༠ཉ|༠བ་ སྒོར་ལ་གོང་རིམ་ཕྱི་ཏེལ་ལས་ཁྲུངས་དང་བཀའ་ཤག་བཅས་ནས་སྟང་མེད་དུ་མ་སོང་བར་གྲོས་ཚོད་དགོངས་དོན་ལག་ལེན་དོན་འཁེལ་ཡོང་ཆེད་འགན་འཛིན་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་རྩིས་གཅོད་རེས་པར་དུ་བཟོ་གནང་དགོས་རྒྱུ།

ཉ) ལྷོ་ཨི་རི་རི་ཀའི་དོན་ཁང་གི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༠ཉ'''༡༠ ལོའི་རྩིས་སྟན་ ༥'ཉ ནང་གསལ་བཀའ་འགྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་ཏེན་སྒོར་ ༡༧,ཆ་ཅ།|བ་ སྒོར་དངུལ་རྩིས་སྟངས་འཛིན་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥(ཅ) པ་ལྟར་ཐུག་བསྟར་རེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

ཀ'ཆ'༣ཅ) རྩིས་སྟན་ ༥'ཀ ཨ་རིའི་སྒྲ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་རྩིས་ལོ་ ༢༠ཀ༠'''ཀཀ ལོའི་དམིགས་བསལ་རྒྱུན་གྲོན་རྩིས་ཁོངས་གཞུང་ཁྲལ་རྩིས་འགོ་སོང་ཁྲ་ཨང་ ཅཀ༠ དང་ ཅཀ༠(ཀ) ནང་གསལ་ཁྲལ་སློབ་སྟོན་པའི་འགྲོ་གྲོན་ཨ་སྒོར་ ཀ,༠༥༠ སྒོར་གོང་གསལ་རྒྱབ་གཉིར་དོན་ཚན་ ཀ'ཆ'ཉ༦)རྩིས་སྟན་ ཅ'ཉ'༣༥ ལྟར་གཅིག་མཚུངས་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།

ཀ'ཆ'༣༥) རྩིས་སྟན་ ༥'ཉ རང་ཚོགས་ཁག་གི་དགོས་དངུལ་འགྲོས་ལྟག་ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་བསྡད་རྩིས་གཅོད་ཟིན་འགྲོས་ཁྲོན་སྒོར་ ཀ༥༥,ཉ་ཉ|ཉ་ཀ|༠ཉ ཐུ་མཐུད་བཏང་འདེད་ཀྱིས་རྩིས་གཅོད་བཟོ་དགོས།

ཀ'ཆ'༣༦) རྩིས་སྟན་ ༥'༥ རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༦(ཉ) དགོངས་དོན་རྩིས་ཞིབ་སློབ་རྩིས་ཁྲ་དུས་ཐོག་འབུལ་དགོས་སྒོར་ཁ་གསལ་ཡོད་པ་ལྟར། འགྲེད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་རྩིས་ཁོངས་ཀེ་ར་སློན་ཁང་དང་ལས་ཤག་གསར་རྒྱུ་གི་རྩིས་ཁྲ་ཕྱི་ལོ་ ཉ༠ཀཀ|༠༥|༣༠ ནང་ཚུན་རྩིས་ཞིབ་ཏུ་ཕུལ་ཟིན་པ་དགོས་ཀྱང། ཕྱི་ལོ་ ཉ༠ཀཀ|༠ཀ|༣༠ ཉིན་མ་གཏོགས་གནང་འགྲོར་བྱུང་མེད་པ་མ་ཟད། ལོ་ལྟར་རྩིས་ཁྲ་འབུལ་དུས་ཡིག་ཆུང་བཏང་ན་ལས་རྩིས་བས་འགན་འཛིན་ཀྱིས་སྒྲིག་དོན་དུས་ཐོག་ཕྱག་བསྟར་མ་ཐུབ་པ་དང། མ་འོངས་པར་ཡང་ཐུ་མཐུད་དེ་ལྟའི་སྐྱོན་གནད་ཡོང་ཉེན་ཆེ་བས་འཇེལ་ཡོད་རྩིས་པ་སོ་སོ་ནས་དོ་ཁུངས་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་སྒྲིག་དོན་ཕྱག་བསྟར་རེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

ཀ'ཆ'༣ཀ) རྩིས་སྟན་ ༥'ཆ'ཀ འགྲེད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་རྩིས་ཁོངས་ཀེ་ར་སློན་ཁང་དང་ལས་ཤག་གསར་རྒྱུ་གི་འགྲོ་གྲོན་ནང་གསལ་སྒོར་ ཅཀ,༥༤༣ རྩིས་ལོ་ ༢༠ཀཀ'''ཀ༢ ལོའི་འགྲོ་གྲོན་ཡིན་སྒོར་གསལ་འདུག་ན་དེ་ལུགས་རྩིས་བཅོས་རེས་པར་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དང། དེའི་སྒོར་འགྲེད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལན་འདེབས་སུ་རྒྱུ་གར་ཆེས་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་པས་དག་མཆན་འཁོད་གྲུབ་པར་བརྟེན་འདི་ནས་རང་བཞིན་ཀྱིས་རྩིས་བཅོས་ཞུ་ཐབས་མ་ཀྱུར་ཞེས་གསལ་འདུག་ཀྱང། དམིགས་གསལ་རྩིས་ཁྲར་རྒྱ་གར་རྩིས་ཞིབ་པས་ཞིབ་འཛུག་གནང་སྲོལ་མེད་པ་མ་ཟད། སྒྲོན་གནང་འདི་བཞིན་རྩིས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྟོན་རྩིས་སྒྲིག་གཞིར་འགལ་ཏེ་ཡོད་པར་བརྟེན། འཇེལ་ཡོད་འགྲེད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་འཛིན་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་རྩིས་བཅོས་གནང་སྟེ་རྩིས་གཅོད་རེས་པར་བཟོ་དགོས།

།།ཚ་རེ།། རྒྱས་སྦྱོར་ ༤.༨.༢ ཨར་པོའི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ས་ཁྱད་དང་། གྲོང་སྡེ་འཚར་འགྲོད་ལས་ཁྲིམས་ནས་ཨར་པོ་རྒྱུག་ཚོག་པའི་ཚོག་མཚན་བཅས་དགོས་པ་དེ་དག་བྱང་མི་འདུག་གསལ་ཐད། ཁེ་ར་ས་གནས་དེ་བཞིན་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་ཚུད་ཡོད་མི་འདུག་པས་འགྲིགས་པ་བྱ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་ཨར་རྒྱུག་རིགས་ཚོག་མཚན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་ཚུད་མིན་སྐོར་ལ་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁྲིམས་དང་བོཀས་ལེན་པ། རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་བཅས་ནས་ངེས་པར་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱིས་ཕྱག་བསྟར་ཚུལ་བཞིན་གནང་དགོས་རྒྱུ།

།།ཚ་རེ།། རྩིས་སྦྱོར་ ༥.༡ ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁ་ཡོ་བ་ཟུར་བ་བློ་བཟང་ཨེས་རབ་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ས་དམིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་ཀྱིས་དོ་བདག་ནས་འཚོའི་བར་དབུས་སྟེ་ལེན་ཁང་གི་ཁང་པ་རྩེ་པའི་ཁོངས་ཀྱི་ཁང་མིག་གཅིག་ནང་བསྡད་ཅེད་ཚོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་གནང་བའི་སྐོར་ལ། རྩིས་སྦྱོར་ནང་དུ་ལྷའི་ཆར་གྲོས་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་དེ་ལྷའི་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་མེད་པ་དང་། སྒྲིག་གཞི་བཟོ་མཁན་ནས་གནས་སྟངས་མཁྱེན་བཞིན་དུ་རང་གི་ས་བཟོས་པའི་སྒྲིག་གཞིར་ཆ་འཛིན་གནང་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་མ་གནང་བར་དམིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་གནང་བ་ནི་གང་ཟག་ལ་ལྷོས་པའི་གནང་ཕྱོགས་ཆགས་ཡོང་འདུག་ན། སྒྲིག་གཞི་ལྷར་ཞེས་ཕྱོགས་དགོས་གལ། ཞེས་གསལ་ནའང་ཚོགས་གཙོ་སྒྲིལ་པོས་བཀའ་ཤེས་ལྷར་ཚོགས་རྩེ་ལས་ཁྲིམས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠།།༢༣ འགོད་བཀའ་རྩེ་ཡིག་ཚང་དུ་གནད་དོན་དཀའ་ས་ཆེན། གཟིགས་ཞིབ་ཀྱིས་གང་འོས་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་རྒྱབ་གཉེར་ཕྱལ་བར། བཀའ་རྩེ་ཡིག་ཚང་ནས་ ༢༠༢༠།།༠᤹།།༢᤺ འགོད་ཞུ་དོན་ལ་སྒྲིག་གསལ་དགོངས་བཞེས་ཡོང་ཐབས་མི་འདུག་ཅེས་ཚོགས་གཙོ་སྒྲིལ་པོའི་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ངོས་བཞེས་གནང་མི་འདུག ཡིན་ནའང་བཀའ་རྩེ་ཡིག་ཚང་ནས་ ༢༠།།།།།།།།ཀ །།ཅ།། (ཅ) ༢༠།།།᤺᤺᤺།།᤹ ནང་། སྐབས་དུས་རྒྱ་མཚན་ཁག་ཅིག་བཀྲངས་རྟེས་དབལ་ལྷན་བཀའ་ཤག་ནས་བློ་བཟང་ཨེས་རབ་ནམ་འཚོའི་བར་དབུས་སྟེ་ལེན་ཁང་གི་ཁང་པ་རྩེ་པའི་ཁོངས་ཀྱི་ཁང་མིག་གཅིག་ནང་བསྡད་ཅེད་ཚོག་པའི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསྟལ་བ་ཞིག་རེད་འདུག་ན། ཁོ་པ་ཕྱི་ལོ་ །།ཅ།།། ལོར་དམག་སྐར་དུ་ཡོད་ཆུས་ཐོག་ནང་སྒྲིད་དུ་བཀའ་འགྱུག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག་པ་དང་། དེའི་སྐབས་ཀྱི་འགྲོ་སྡུངས་ཤེག་གི་ཐོག་ནས་མི་ཚེ་གང་པོ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ཞབས་ཞུ་སྐྱེབ་པར། མཐའ་མཇུག་སྒྲིག་མཐུན་གཞིས་སྐལ་དང་། བཀྲིས་ཡོལ་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་གཉིས་ཀ་ཐོབ་གཞི་མེད་པར་དབལ་ལྷན་བཀའ་ཤག་ནས་དམིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་གནང་བ་ཤེག་ཡིན་སྟངས། འདི་ནས་འགྲིགས་པར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།

།།ཚ་ཅ་༠།། རྒྱ་ཚབ་དོན་ཁང་ཁག་ཅིག་གི་དཔལ་བརྟེ་ཁ་ཤོག་ནང་འཛའ་ཐང་ཅིས་ཁྲར་ཞུ་ཐོག་ས་སྟོན་ཅིས་སྐབས་གཏན་འབེབ་ཀྱི་ཐོག་བསྟོམས་ཏེན་སྐོར་དང་བར་ཁྲད་ཐོན་པའི་སྐོར་བཀའ་ཤག་ནས་གྲོས་ཚོགས་སུ་དོན་དངོས་ཐོག་ཁྲད་པར་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ལན་གནང་གི་ཡོད་ཀྱང་། བར་ཁྲད་མངོན་གསལ་ཐོན་ཀྱི་ཡོད་པ་ཅིས་སྟོན་དུ་དགེ་མཚོན་དང་བཅས་པ་གསལ་འགོད་གནང་འདུག་ན། དེ་དོན་ངོས་བཞེས་གནང་དགོས་པ་མཐོང་།

།།ཆ ༩།།ཀ།།

རྒྱས་སྦྱོན་ ༤.།།.། སོང་ཁྲ་ཨང་ ༩༠༠ ནང་གསལ་དོན་གཅོད་བཀའ་ཟུར་བཀྲ་ཤིས་དབང་འདུས་མཆོག་ལ་ ཟ།།།།ཟ|ཟ|ཟ། བར་གྱི་གསོལ་ཕོགས་ཐུལ་བ་ཙ་འཛིན་ཞུ་ཡུལ་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་ཁ་གསལ་མ་བྱུང་བའི་སྐོར་ལ། ཕྱི་ལོ་ཟ།།།|ཟ|།ཟ ལགོད་སྐབས་དེའི་ཕྱི་ཏེ་ལ་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་གནང་བའི་ཐུག་ཏིས་ནང་ ཟ།།།|ཟ|།། བར་གསོལ་ཕོགས་རྒྱགས་སྟོད་ཚོག་པ་གསལ་འདུག་སྟབས། ཕྱི་ཟླ་ །ཟ ཚེས་ ཟ། ནས་ ཟ། བར་གྱི་གསོལ་ཕོགས་བར་ཁྲོད་ལ་ཁྲངས་སྐྱེ་ལ་དན་རྒྱས་ཁ་གསལ་མེད་ཚེ་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་ཐོག་དགོས་རྒྱུ།

།།ཆ ༩ཟ།།

རྒྱས་སྦྱོན་ ༤.།།.ཟ སྒང་སིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་ཟླུང་དྲང་བསྟན་འཛིན་དབང་མོའི་ཐོབ་གསེང་སྟེབ་གསོག་ཉིན་གྲངས་ ཟ། དཏུལ་སྒྲུར་སྐོར་ལ་ཀུང་གསེང་ལྷག་ཐོག་དང། ལོ་དུས་གང་གི་ཐོབ་གསེང་སྟེབ་གསོག་བྱས་ཏེ་སྒྲད་པ་ཡིན་པའི་ཡི་གཙ་ཁ་གསལ་འབྲལ་དགོས་སྐོར་ཀྱི་དོགས་འཇའི་ལན་འདེབས་ལྷན་རེའུ་མིག་ཞིག་མཉམ་སྒྲར་བྱས་འདུག་ཀྱང། ཚོད་གན་དང་ལས་བྱེད་ངོ་མའི་དབྱེ་འབྱེད་ཞིབ་ཕྲ་མི་འདུག་ན་ཆུ་མཐུད་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཁྱེས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

།།ཆ ༩ཟ།།

རྒྱས་སྦྱོན་ ༤.།།.༩ སྒང་སིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་དོན་གཅོད་མཚོག་དང་ལས་བྱེད་རྣམ་པའི་ ཟ།།། ལོའི་ཁང་གླའི་ཐོག་ཁྲལ་འབབ་སྒྲུབ་དགོས་བྱུང་ཡོད་མི་འདུག་པར་བརྒྱ། སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཕྱི་ལྷན་གྱིས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་རྒྱུ་བའི་གྲོས་ཚོད་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥༤ དོན་ཚན་ །(ཀ) པའི་དགོངས་དོན་ལྷར་ཁང་གླའི་ཐོག་རྒྱལ་ལས་དོད་གྱན་གསབ་གང་བབས་པའི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ དང། ཕ་རན་མི་དོན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་དབང་པོ་སྒ་ཞེ་ལགས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ཟ།།།"།། ལོའི་གསོལ་ཕོགས་ཆ་ཚང་ལ་ཁྲལ་ཐུལ་བའི་དན་རྒྱས་ཡི་གཙ་མ་བྱུང་བར་བརྒྱན་ཁྲོན་དགེ་མཆན་འགོད་མ་ཐུབ་པ་ཅི་ནས་ ཟ,།།།,ཀ"།།ཟ|ཟ ས་ཀོང་ངེས་ཕྱི་ཏེ་ལས་ཁྲངས་དང་བཀའ་ཤག་བཅས་ནས་སྒང་མེད་དུ་མ་སོང་བར་གྲོས་ཚོད་དགོངས་དོན་ལག་ལེན་དོན་འགེལ་ཡོང་ཆེད་འགན་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་ཕྱིས་གཙང་ངེས་པར་དུ་བཟོ་གནང་དགོས་རྒྱུ།

།།ཆ ༩།།

རྒྱས་སྦྱོན་ ༤.།ཟ བཀའ་བློན་ཡིག་ཚང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྟེ་ལེན་ཕྱིས་འགོའི་ནང་བཀའ་བརྒྱད་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་ཉིན་གཉིས་རིང་ཐ་སར་འཚོགས་སྐབས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་བསྟོམས་སྐོར་ །།,།།། བཏང་བ་བཀའ་ཤག་ནས་ཚོས་སྲིད་དགོས་དབང་མང་དག་ལ་གཟེགས་ཏེ་བཀའ་བརྒྱད་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོར་ཕེབས་མི་རྣམས་སྐུ་མཁོན་དུ་ངོས་བཞེས་ཀྱིས་བཏང་བ་དབུལ་ཕྱིས་བཏང་འཛིན་ལག་དེ་བ་དོན་ཚན་ ཟཟ(།།) ནང་གསལ་སྟེ་ལེན་གསོལ་སྟོན་དང་ཕྱག་རྒྱས་ཞེས་པའི་དགོངས་དོན་དང་མཐུན་པར་བཏེན་འགྲིགས་པར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།

།།ཆ ༩།།

རྒྱས་སྦྱོན་ ༨.། ཕྱིས་ལོ་ ཟ།།།"།། ལོའི་ཕྱིས་ཁོངས་དགེ་མཚན་འགོད་ཐབས་མ་གྱུར་པ། ཀ།།

ཤེས་རིག་ལས་ཁྲངས་ཀྱི་དགེ་གས་བསལ་ཁོངས་ཉེ་འོད་ཆུ་བསྟོའི་མ་ལག་གསར་ཉོའི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར་ །།ཟ,།ཟཟ སྐོར་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ཆབ་སྲིད་དགའ་ངལ་ཀྱིས་ཕྱིས་ལོ་རང་བཀག་ནང་གཏོང་མ་ཐུབ་པ་དངོས་འབྲེལ་ཡིན་ཡང། ཕྱོན་ཕྱིས་འགྲོ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཕྱིས་ལོ་རྗེས་མར་ཕྱིས་བཅོས་མ་ཞུས་ཚེ་

སྒྲིག་མཐུན་ཚགས་ཀྱི་མེད་པར་བརྟེན། ངེས་པར་དུ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་རྩིས་བཅོས་བཟོ་དགོས།

(པ) ལྷོ་ཨ་པི་རི་ཀའི་སྒྲ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་ཁོངས་ལས་ཁུངས་འཕྲལ་ཚས་བཟོ་བཅོས་དང་བདག་གཅེས་རྩིས་འགོར་ཡུལ་སྒོར་ ༣༣ᚔ།ᚕᚖ དང་། ཆུ་གླིག་རྩིས་འགོར་ཡུལ་སྒོར་ ༥ᚖᚔ།ᚔᚓ བཏང་བ་དབུལ་རྩིས་བཏང་འཛིན་ལག་དེབ་ཀྱི་དོན་ཚན་ ᚔᚔ བའི་ནང་དོན་དང་ཆུང་མ་མཐུན་པ་ཚགས་འདུག་ཀྱང་། དཔྱིའི་ཚར་རྩིས་ལོ་ ᚔᚐᚐ"ᚑᚑ ལོ་ཞེ་འབྲེལ་ཚགས་རྩིས་ཁྲ་ཁག་རྩིས་མཐུག་ཟིན་སྟབས་འགྲིགས་པར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དང་། སྒྲོན་གནད་དེ་རིགས་ནི་སྐབས་དེའི་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་དང་རྩིས་པ་ནས་དོ་སྟང་ཆུང་སྒྲོན་ཀྱིས་འཐུས་ཤོད་སོང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན། སྟད་ཕྱིན་སྤྲོན་རྩིས་སྒྲིག་གཞི་དང་དབུལ་རྩིས་བཏང་འཛིན་ལག་དེབ་སོགས་ལ་དོ་སྟང་ཆེ་བཞེས་གནང་སྟེ་སྒྲོན་གནད་འདི་རིགས་བསྐྱར་དུ་མི་འབྱུང་བ་གནང་དགོས།

༢) ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ᚔᚐᚐ"ᚑᚑ

ཀ) རྩིས་སྟྲན་ཁག་ལ་མཐུག་གཙོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཐུག་གཙོན་གནང་ཐུས། སྒྲོན་གནད་སོགས་གྲངས། ᚔ

ཁ) རྩིས་སྟྲན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ᚔ

རྩིས་སྟྲན་ཨང་། ᚑᚔᚑ བཀའ་ཤག་གི་བཀོད་ཁྲབ་དང་འགལ་འཛོལ་སྐོར། ᚔᚑ ཡོད་བསྡད་སྐོར།

ག) དོགས་འཇུ་སོང་བ་གྲངས། ᚑ

རྩིས་སྟྲན་ཨང་། ᚑᚔᚔ།

ང) དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ᚐ

རྩིས་སྟྲན་ཨང་།

ཅ) གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ᚐ

རྩིས་སྟྲན་ཨང་།

ཆ) སུ་མཐུད་མཐུག་སྒྲོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ᚔ

རྩིས་སྟྲན་ཨང་། ᚑᚔᚔ། ᚔᚔ།

ཆᚔ) རྩིས་སྟྲན་ ᚑᚔᚔ སྟེ་ར་ལྡན་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ས་ཁང་མིང་བསྐྱར་སྒྲོར་འཛིན་ལ་ཡོད་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ᚔᚐᚑᚔ།ᚐᚕ།ᚔᚑ འགོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་བཀའ་ཡིག་གནང་དོན་ལྟར་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཉིས་དབར་ནང་ཁུལ་བོགས་གཡར་ཀྱི་གནས་ཡིག་དཀྱང་ཡང་བཟོས་ཟིན་ཡོད་མི་འདུག་ན། མཐུག་སྒྲོང་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

ᚔᚐᚔ) རྩིས་སྟྲན་ ᚔᚔ སྒྲོད་བསྡད་ཁོངས་ཁ་མཚུ་ཞུ་སྒྲོར་དེབ་འགོད་ཨང་ ᚑᚑ བའི་གཏའ་དཔྱལ་སྒྲོར་ ᚔᚐᚐᚐ གསལ་བ་བཞེན། ཁ་མཚུ་ཐག་གཅོད་གཙང་མེ་ལ་བྱུབ་མཚམས་ཁྲིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

རྒ། སྒྲོ་འཕྲས་ཚོགས་རྒྱང་ལས་ཁུངས། རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༢

རྒ.ཀ། རྩིས་སྒྲུན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གཅོད་གནང་ཟིན། སྒྲོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༡

རྒ.ཁ། རྩིས་སྒྲུན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། **རྒ**

རྩིས་སྒྲུན་ཨང་ ༢.༢.༢ བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དཏྱལ་ཞུས་པའི་སྐོར། ༢.༢.རྒ དཏྱལ་ཁང་ནང་དགོས་རེས་ལས་ལྷག་དཏྱལ་ཉར་གནང་བའི་སྐོར། ༢.༢ བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དཏྱལ་ཞུས་པའི་ སྐོར།

རྒ.ག། དོགས་འཇྲི་སོང་བ་གྲངས། **རྒ**

རྩིས་སྒྲུན་ཨང་། ༢.༢.༢། རྒ.༢། ༥.༢།

རྒ.ང། དོགས་འཇྲིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། **༢**

རྩིས་སྒྲུན་ཨང་། ༥.༢ རོགས་དཏྱལ་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་འབྲལ་བསྡད་སྐོར།

རྒ.ཅ། ལུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག **༥**

རྩིས་སྒྲུན་ཨང་། ༢.༢.༢། ༢.༢.༥། ༢.༢། རྒ.༢།

རྒ.ཅ.༢། རྩིས་སྒྲུན་ ༢.༢.༢ དཏྱལ་ཁང་ UCO ཨང་ ཨ/༢༦ ཅན་དངོས་ཡོད་དགོས་མཁོར་ཆགས་མིན་ལ་ བཏེན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢རྒ།༠༥།༠༥ ཉིན་སྐོར་བརྒྱབས་ཟིན་འདུག་ན་འགྲིགས་པར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།

རྒ.ཅ.༢། རྩིས་སྒྲུན་ ༢.༢.༥ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲ་ཁག་ཁྲིམས་མཐུན་ཡོང་ཆེད་ཚོགས་རྒྱང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་རྩིས་ཁྲ་དཔལ་ལས་སུ་ཟླ་སྒྲིལ་གཏོང་ཐབས་སྐོར་གོ་བསྡུར་རིམ་པར་གནང་ཡང། ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་དགོས་དཏྱལ་ཁག་དཔལ་ལས་སུ་ཉར་བདེ་མེད་གནས་ཝེབས་པར་བཏེན། སྒྲོན་གནད་སུ་མཐུད་ཐོན་གཞི་ཆགས་འདུག་ན་མ་འོངས་པར་དེའི་སྐོར་འབྲེལ་ཡོད་འཛིན་སྐྱོང་ནས་ ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་ཐབས་ལམ་ཁ་གསལ་སྟོན་དགོས་གལ།

རྒ.ཅ.རྒ། རྩིས་སྒྲུན་ ༢.༢ ཀྱོས་ཚོགས་ལས་རིམ་གསར་ཅོག་རྩོམ་སྒྲིག་ཆེད་ཉིན་བྱའི་ལས་མིར་བསྡུ་དཏྱལ་ འབྲལ་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་བསྡུ་བཞེས་འཚེམས་ལུས་སུ་ཐུར་བའི་ཐད། སྒྲོར་བཏང་ཉིན་བྱའི་ལས་ཀ་ ཉིན་བྱ་བྱས་པར་བརྒྱ་ཆ་བསྡུ་འབྲལ་གཅོག་འཐེན་ཞུ་དགོས་པའི་སྒྲིག་གཞི་དང་ལམ་སྟོན་གསལ་ཁ་ གང་ཡང་མེད་པ་དང་། བོད་མི་མང་སྒྲོ་འཛུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྩིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ བཞི་པའི་གྲྭབ་དོན་སྒྲན་ཐོ་དོན་ཚན་ ༡༩.ཅ.༢། རྩིས་སྒྲུན་ ༢.༢.ཨ ནང་ཉིན་བྱའི་བྱ་འབབ་ནས་ངེས་ ཅན་བསྡུ་དཏྱལ་འབྲལ་འབབ་བསྡུ་བཞེས་སྐོར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལན་འདེབས་ལ་ངོས་ བཞེས་གནང་སྟེ། སྐབས་ ༡༩ པའི་སྒྲོ་འཛུས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པའི་ནང་ཉིན་བྱའི་ལས་མི་ རྣམས་ཀྱི་བྱ་འབབ་ནས་ངེས་ཅན་བསྡུ་དཏྱལ་འབྲལ་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༧ གཅོག་འཐེན་དགོས་རྒྱུའི་ཁྲིམས་ ཡིག་གྲོས་ཚོགས་ནང་མ་ཐོན་པར་བཏེན། ཉིན་བྱའི་ལས་མི་རྣམས་ནས་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་འབྲལ་མི་ དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་འདུག་པ་ལྟར། དཔལ་འབྱོར་སྒྲོ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༢ རྩིས་སྒྲུན་ཨང་ ༢.༢.༢.༦ དེ་བཞིན་རྩིས་ཞིབ་ནས་མཇུག་གཅོད་བྱུང་ཁོངས་སུ་ བཞག་འདུག འོན་ཀྱང་དེ་དང་མཉམ་དུ་རྩིས་ཞིབ་ནས་ཉིན་བྱའི་ལས་མི་བརྒྱ་ཆ་བསྡུ་བཞེས་གནང་

མཁན་རྣམས་ལ་ལམ་སྟོན་གང་ཡང་གནང་མི་འདུག་ཅིང། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁྲོད་ཁོངས་ལས་ཁུངས་ཕལ་ཆེར་ནས་ཉིན་བློའི་ལས་མིར་བསྡུ་དཔྱལ་འབྲལ་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་བསྡུ་བཞེས་གནང་བཞིན་འདུག་སྟབས། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་ནས་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་བློངས་དབྱ་དཔྱལ་དང་བསྡུ་དཔྱལ་གཞན་དག་གི་འབྲལ་འབབ་ཁྲིམས་ཡིག་ནང་གནང་སྲོག་གས་ཁ་གསལ་ཞིག་མ་གཏོང་ཐབས་མེད་ཚགས་ཀྱི་འདུག

རེ.ཅ.༩། ཅིས་སྟན་ རེ.༷ ཅིས་གསལ་ ༢༠།།

༩། འཚར་འགོད་ལྟན་ཁང། ཅིས་ལོ་ ༢༠།།།།།

ཅ.ཀ། ཅིས་སྟན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང། མཇུག་གཅོད་གནང་ཐུས། སྲོན་གནད་སོགས་གྲངས། **༣**

ཅ.ཁ། ཅིས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། **༠**

ཅིས་སྟན་ཨང།

ཅ.ག། དོགས་འཇྲི་སོང་བ་གྲངས། **༢**

ཅིས་སྟན་ཨང། ༣.༢། ༣.༣།

ཅ.ང། དོགས་འཇྲིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། **།**

ཅིས་སྟན་ཨང། ༣.༢ སྒོང་ །།།༩༠ ཉིས་རྒྱོས་སོང་བའི་སྒོར།

ཅ.ཚ། ཐུ་མཐུད་མཇུག་སྲོང་དགོས་པ་དང། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག **༢**

ཅིས་སྟན་ཨང། ༣.།། ༣.༣།

ཅ.ཚ.།། ཅིས་སྟན་ ༣.། བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འབྲེལ་ལྟར་དེབ་སྒྲེལ་མེད་བའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ཟུར་བཀོལ་ཅིས་ཁྲ་མཇུག་བསྡོམས་ཏེ་དཔལ་འབྱོར་བོད་མིའི་བདེ་དོན་ཚོགས་པའི་ཁོངས་ཟླ་བསྒྲེལ་གནང་དགོས་སྒོར་གསལ་ཡང། དེ་གའི་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དཔྱལ་ཅིས་ཁྲ་དཔྱང་ཡང་མཇུག་བསྒྲེལ་མ་གནང་བར་ཐུ་མཐུད་འགྲོ་ཐུས་ཐུ་རེད་འདུག་ཀ། བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་དགོངས་ལྟར་ལག་བསྟར་ཡོང་ཚེད་རེས་པར་དགོངས་བཞེས་ཚེ་བསྒྲེད་གནང་གལ།

ཅ.ཚ.༢། ཅིས་སྟན་ ༣.༣ བོད་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་དང་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་རེས་ཅན་བསྡུ་དཔྱལ་འབྲལ་འབབ་ཀྱི་བར་ཁྱད་ཁག་ཅིག་བཏོན་འདུག་པ་དང། དོགས་འཇྲིའི་ལན་འདེབས་སུ་འཇྲོལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ནས་ཁང་བློ་དང། ཁ་པར་དོད། ཉེ་འཁོར་ལས་ཀྱོན་དོད་བཅས་ཕྱད་པའི་ཕོགས་འབབ་གཞན་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་གཉིས་འབབ་ཆ་ཚང་འབྲལ་བཞིན་ཡོད་སྒོར་གསལ་བ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠།།། ༢༠།།། ལོའི་འབྲལ་འབབ་བཅས་བྱུང་འཛིན་ཁག་ཅིག་མཉམ་སྒྲ་གནང་འདུག་ནའང། ཅིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གིས་བཏོན་པའི་དཔྱལ་འགོར་དང་ཁ་མཐུན་པ་ཞིག་མི་འདུག་པས། དོན་དངོས་དབྱས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ལས་བྱེད་ནས་ཀྱི་སྒང་ཕོགས་བཅི་སྒྲས། ཁང་དོད་སོགས་སྒང་ཕོགས་ཁོངས་བཅི་

ཐོ་གས་ཅི་ཡིན་དང་མཐུན་པའི་ཐུག་བསྟར་གནང་ལམ་གཅིག་གྱུར་གྱིས་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་སྟེ་རྩིས་
གཅད་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༥། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠་་་།།

།ཀ། རྩིས་སྒྲུན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གཅོད་གནང་ཟིན་ སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། །

།ཁ། རྩིས་སྒྲུན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། །

རྩིས་སྒྲུན་ཨང་། ༣.། བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འཕྲིན་ལྟར་རྩིས་ཁྲ་མཇུག་བསྡོམས་མ་ཐུབ་པའི་སྐོར།

༦། རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༠ཉ་་་།།༢

།ཀ། རྩིས་སྒྲུན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གཅོད་གནང་ཟིན་ སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། །༦

།ཁ། རྩིས་སྒྲུན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༤

**རྩིས་སྒྲུན་ཨང་། །།་།། རྩིས་ཞིབ་ངེས་པར་བྱ་དགོས་ཀྱི་སྟེ་ཚན་ཁག་ལ་རྩིས་ཞིབ་ཐུབ་པ་གནང་གལ་སྐོར། །་།་ ། ལམ་སྟོན་གཏན་འབེབས་ལྟར་ལག་བསྟར་མ་བྱས་པའི་སྐོར། །་།། བསྐྱར་བཅོས་སྟོན་རྩིས་སུ་བཀའ་འཕྲོལ་ མ་ཞུས་པ་གསལ་བཟོ་དགོས་སྐོར། །་།། ཁ་སྐྱར་བཀའ་འཕྲོལ་མ་ཐོན་གོང་རྩིས་བསྐྱར་ཟིན་སྐོར། །་།ཀ ཕྱི་ར་བཏང་མ་དཏུལ་ལྟག་བསྡད་དགལ་ལས་སུ་རྩིས་སྟོ་མ་བྱས་པའི་སྐོར། །་།། བལ་ཡུལ་ཡན་ལག་གི་ཁ་ བར་མ་དཏུལ་སྟོད་བསྡད་སྐོར། ཀ་། ཡོང་བསྡད་སྐོར། ཀ་། སྟོད་བསྡད་སྐོར།

།ག། དོགས་འཇྲི་སོང་བ་གྲངས། ཀ

རྩིས་སྒྲུན་ཨང་། །།། །ཀ། །།། །།། །།།

།ང། དོགས་འཇྲིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། །

རྩིས་སྒྲུན་ཨང་། །ཀ ཉིན་གྲངས་ །༠ རིང་བཀའ་འཕྲོལ་མེད་པར་ཕྱི་ལོར་ཕྱི་བསྐྱོད་ཐོངས་མཆན་ཞུ་འགོར་ བྱུང་སྐོར། །་། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་འཕྲོལ་ཞུ་ཐོབ་མེད་པའི་སྐོར།

།ཅ། ཐུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག །

རྩིས་སྒྲུན་ཨང་། །།། །།། །།།།།། །།། །།།

**།ཅ་།། རྩིས་སྒྲུན་ །།། ཉིན་གླ་ནས་བསྡུ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ །།་།། ཕྱལ་བའི་སྐོར་ལ་སྒྲུན་ཐོའི་ནང་སྐབས་ །ཀ་ བའི་བོད་མི་མང་གྲྭ་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ །། བའི་ཐོག་ཉིན་གླ་ལས་མི་ རྣམས་ནས་ཉིན་གླའི་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་བསྡུ་འབུལ་ཞུ་རྒྱའི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་དང་བཟོ་བཅོས་ གཉིས་ཀ་ཐོན་མེད་ཅེས་བའི་ལན་འདེབས་སུ་འདི་ནས་རྩིས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་སྟོན་གནང་དོན་ བཞིན། ད་ནས་བཟུང་ཉིན་གླའི་ལས་མི་རྣམས་ནས་ཉིན་གླའི་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་བསྡུ་འབུལ་མི་དགོས་ པ་ཞུ་འཐུས་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་ན། ད་ནས་བཟུང་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་མཚམས་བཞག་ཡོད་པ་ལྟ་བུར་མཐོང་ བས། བོད་མི་མང་གྲྭ་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་ནས་བཅད་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་ཟླངས་དབྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་

དངུལ་གཞན་དག་གི་འབྲལ་འབབ་ཁྱིམས་ཡིག་ནང་གིས་ཕྱོགས་ཁ་གསལ་ཞིག་མ་གཏོང་ཐབས་མེད་ཚགས་ཀྱི་འདུག

 རྒྱས་སྐྱན་ ༣.༢ ཉིན་གཅིག་ལས་བྱེད་གཞུང་དོན་ཕྱོགས་བསྡུད་རིང་རེས་གཟའ་སྒེན་པ་དང་། ཉི་མ། གཞུང་འབྲེལ་གྱང་གསེང་བཅས་ལ་ཉིན་གཅིག་མེད་པར་ཕྱོགས་བསྡུད་ཟླར་ཟོགས་ཞུས་སྤྱོད་གནང་བའི་སྐོར་རྒྱས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་ཉིན་གཅིག་ལས་བྱེད་རྣམས་སྤྱི་ར་བཏང་ཉིན་གཅིག་ལས་བྱེད་དང་གཅིག་མཚུངས་མེད་པར། ཁོང་ཚོ་རྒྱས་ཞིབ་ཆེད་ས་གནས་གཞན་དུ་ཕྱོགས་བསྡུད་བྱ་དགོས་ཡོད་སྟབས་སྤྱི་མཚུངས་ཟླར་ཟོགས་ཐོབ་དགོས་འདས་ཡིན་ཀྱང་། བཀའ་ཁག་གི་ཉིན་གཅིག་ལས་ཀྱི་ལས་ཀའི་ལྷོན་སྐྱོང་བཀོད་ཁྲབ་དོན་ཚན་ ༢ པའི་དགོངས་དོན་གཅིག་བཀའ་ལས་གཞན་པའི་མཐུན་རྐྱེན་དང་ཐོབ་ཐང་གང་ཡང་མེད་པ་ཞིག་དགོས་ཞེས་གསལ་བའི་ཁོངས་ཟླར་ཟོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་མེད་སྐོར་ཁ་གསལ་གང་ཡང་མེད་སྟབས། རྒྱས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་ཉིན་གཅིག་ལས་བྱེད་རྣམས་གཞུང་དོན་ཕྱོགས་བསྡུད་སྐབས་རེས་གཟའ་སྒེན་པ་དང་། ཉི་མ། གཞུང་འབྲེལ་གྱང་གསེང་བཅས་ལའང་ཟླར་ཟོགས་ཐོབ་དགོས་དེས་ལ་འདི་ནས་རྒྱབ་གཉིར་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གོང་གསལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་བཀོད་ཁྲབ་ཏུའང་རེས་པར་ཁ་གསལ་གནང་དགོས་རྒྱུ།

 རྒྱས་སྐྱན་ ༣.༣ ལས་བྱེད་ཙ་དགོངས་སྐབས་གསོལ་སྟོན་དང་ཕྱག་རྒྱས་འབྲལ་ཕྱོགས་ཐད་རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་རྣམས་ལའང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠᚜ ནས་བཟུང་བཏེས་ཟོགས་དང་གཟིགས་གསོལ་མ་གཏོགས་གཞན་པའི་ཐོབ་ཐང་རྣམས་སྤྱི་ཞུའི་ལས་བྱེད་དང་གཅིག་མཚུངས་གནང་ཡོད་པར་བརྗེན། འདི་ནས་ཀྱང་དེ་ལྟར་ངོས་འཛིན་གྱིས་དངུལ་འགོར་རྣམས་རྒྱུས་འཛིན་གཏོང་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་རྣམས་ལའང་གནང་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་དགོས་རྒྱུ།

 རྒྱས་སྐྱན་ ༣.༤ རྒྱས་ལོ་ ༢༠᚜.᚜᚜᚜ ལོའི་སྟེ་ལེན་གྱི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར་ ᚜,᚜᚜᚜ རྒྱས་ལོ་᚜᚜᚜.᚜᚜᚜ ལོར་བཏང་བ་སྤྲོག་མཐུན་རྒྱས་བཅོས་དེས་པར་བྱ་དགོས་རྒྱུ།

 རྒྱས་སྐྱན་ ༣.᚜ འཛིན་སྐྱོང་སྟངས་འཛིན་ཞུས་པའི་གནས་སྟངས་ལ་བརྟེན་སྐྱོན་གནད་མང་དག་ཅིག་ཐོན་པའི་ལན་འདེབས་སུ་འབྲེལ་ཡོད་རྣམས་ལ་དམ་དོན་བཀོད་མངགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསལ་འདྲུག་པ་ལྟར་སྟར་སོང་དང་འགྲོ་མེན་བར་ལག་བསྟར་དེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

 རྒྱས་སྐྱན་ ༣.᚜ ཟླར་བཀོལ་རྒྱས་ཁྲིའི་ནང་ཡན་ལག་ཁག་གི་རྒྱུན་གྲོན་རྒྱས་བཀོད་གནང་བ་སོགས་ཀྱི་སྐྱོན་གནད་ཐད་ལ། དགོས་དངུལ་ལས་དབྱས་བརྒྱུད་ཞུ་གཏོང་བྱ་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན་དབྱས་ནས་དམིགས་བསལ་སྟངས་འཛིན་དགོས་གལ་དང་། དེ་མིན་དཔལ་ལས་ནས་དགོས་དངུལ་འབྲལ་གཏོང་དང་འབྲེལ་སྟངས་འཛིན་གནང་ཚེ་ད་ལྟའི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་གཙང་སེལ་ཡོང་རྒྱའི་དགེ་མཚན་མཐོང་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ཅིས་ཞིབ་དང་དཔལ་ལས་གཉིས་ཀ་ནས་ཐུགས་སྟངས་གིས་འཐུས་ཚོར་མ་སོང་བ་དགོས་རྒྱུ།

༢། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས། རྒྱས་ལོ་ ᚜᚜᚜.᚜᚜᚜

 རྒྱས་སྐྱན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གཅོད་གནང་ཐུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། ᚜᚜

།བ། རྩིས་སྒྲིན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེགས་པ་གྲངས། ༧
ཐེངས་སྒྲིན་ཨང་། ༧.༢.༡ རོགས་དཏུལ་ལྟག་བསྟད་ནས་ཝེད་སྤྱོད་མ་གནང་བའི་སྐོར།

།ཀ། དོགས་འཛིན་སོང་བ་གྲངས། ༡
ཐེངས་སྒྲིན་ཨང་། ༧.༢.༣། ༧.༢.༥། ༧.༢.༤། ༧.༢.༦། ༧.༢.།། ༧.༢.།། ༣.༣། ༥.༢།

།ང། དོགས་འཛིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེགས་པ་གྲངས། ༥
ཐེངས་སྒྲིན་ཨང་། ༧.༢.༣ རྒྱ་ཡིག་དཀྱེ་ཆན་རྩམས་ཀྱི་ཡོགས་འབབ་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཕེན་གནང་དགོས་སྐོར། ༧.༢.། དོགས་དཏུལ་རྟིང་པ་ལྟག་བསྟད་སྐོར། ༧.༢.༤ ས་གནས་ཁག་ལ་དོགས་རམ་གནང་སྐབས་ཐེས་ལྷུར་གནང་ཕྱོགས་སྐོར། ༣.༣ ཕྱི་རྒྱལ་དོགས་དཏུལ་ཁྲིམས་སྒྲིག་དང་འགལ་ནས་བཏང་སྐོར།

།ཅ། ཁྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེགས་པ་གྲངས། ༠
ཐེངས་སྒྲིན་ཨང་།

།ཆ། ཟུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཞིར་ཁག ༡
ཐེངས་སྒྲིན་ཨང་། ༧.༢.།། ༧.༢.།། ༧.༢.༥། ༧.༢.།། ༧.༢.༦། ༣.།། ༣.།། ༥.།།

།ཆ.།། ཐེངས་སྒྲིན་ ༧.༢.།། བལ་དོན་ཁང་ངམ་བལ་ཡུལ་བོད་མིའི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་གྲྭ་ཁྲབ་འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁང་དང་དེ་ལས་བར་ཡང་སྟེང་སྤྱོད་ཡོང་བར་ཁྲད་ཏིན་སྐོར་ ༧།,།།༠ སྐོར་འདས་པའི་ལོ་གྲངས་དུ་མའི་རིང་ཐེས་གཙང་མ་བཟོས་པར་ཟུ་མཐུད་ལྟག་འདུག་ན། ཐེངས་སྒྲིན་ལ་འགན་འཛིན་པའི་འཕྲལ་མེ་ལ་ལན་འདེབས་གནང་བ་ཅམ་ལས་དོན་དངོས་ཐེངས་གཙང་བཟོ་རྒྱུའི་འགན་འཛིན་མ་གནང་བཞམ་གནང་འདོད་མེད་པ་ཅི་ཡིན་ཆ་མ་འཚལ་ཡང། གནད་དོན་འདི་རིགས་ཡིག་སྟེགས་ཕྱང་གསོག་ཏུ་མི་འགྱུར་སྟབ་དཔལ་ལྟན་ཚོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་དམིགས་བསལ་ཐུགས་སྟང་འགན་འཛིན་གྱིས། ཐེངས་ལོ་ ༢༠།།༣'''།།༥ ནང་ངེས་པར་ཐེངས་གཙང་ཐུབ་པ་བྱ་དགོས།

།ཆ.།། ཐེངས་སྒྲིན་ །.།.། སྤྲོན་ཐེངས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་ཁྲོན་སྐོར་ ༣།ཀ,ཀ།།|།།ཅ ངང་འཕར་བྱུང་སྐོར་ ༣ཅ,ཅ།།། བྱུང་འདུག་པ་བཅས་དཏུལ་ཐེངས་སྒྲངས་འཛིན་ཀྱི་ཐྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ །(།)(།) ངང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་པར་བཏེན་ཐྲིག་གཞི་དེའི་དོན་ཚན་ ། (ཅ) དགོངས་དོན་ལྟར་ངང་ངང་ཐུག་བསྟར་གནང་མི་འདུག་ན་སྒྲང་མེད་དུ་མ་སོང་བར་ཐུག་བསྟར་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

།ཆ.།། ཐེངས་སྒྲིན་ །.།.ཅ ཨ་རིའི་གཟི་ཀམ་པ་ནི་འི་ནང་མ་འཛུགས་སྐོར་ །ཀ,།།།ཀ ཡོད་པ་གཙང་བཟོ་ཡོང་ཆེད་འབྲེལ་ཡོད་ཚོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་གཉིས་ཀས་འགན་འཛིན་ཚད་ལྟན་གནང་ཨེ་ཡོད་སྟམ་པའི་དོགས་པ་ཡོང་གཞི་འདུག་ན། མ་འོངས་པར་དེ་ལྟར་སྒྲང་མེད་སྐྱུར་འཛོག་ཏུ་མ་སོང་བར་འགན་འཛིན་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་གང་མཁྱོགས་ཐེངས་གཙང་བཟོ་དགོས།

།ཆ.ཅ། ཐེངས་སྒྲིན་ །.།.། ཐྲོག་ཡོན་དང་འཚོ་སྤྲོན་གནང་བར་བྱུང་འཛིན་མ་ཏྲགས་སྒྲང་མ་མེད་པ་ཐེངས་གཙང་བཟོས་འཕྲོས་སྐོར་ །།འ,།།། སྐོར་ཟུ་མཐུད་བཏང་འདེད་ཀྱིས་ཐེངས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

།།ཆ་༤།། རྒྱ་གར་ལས་སྲོན་རྒྱས་བཀའ་འགྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་བྱང་སྒོར་ ༣༠༥,০৮০|།།ད། དེ་བཞིན་བར་བརྒལ་བཀའ་འགྲོལ་གྱི་ལམ་ནས་སྒྲིག་མཐུན་བཟོ་ལམ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། སོང་སྒོར་ ২,০২৫,৫৭০ དེ་བཞིན་རྒྱས་བཅོས་ཀྱི་ལམ་ནས་སྒྲིག་མཐུན་བཟོ་ལམ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། སྐབས་དེའི་འབྲེལ་ཡོད་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་རྒྱས་པ་བཅས་ནས་དེ་ལྟར་བྱང་མེད་པར་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། འབྲེལ་ཡོད་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་འགལ་འཛོལ་ལ་གཞིགས་པའི་འཛིན་སྐྱོང་ཐག་གཅོད་ཅིག་གནང་སྟེ་རྒྱས་གཅོད་དེས་པར་བཟོ་གལ།

།།ཆ་༦།། རྒྱ་གར་ ༣.༢ བོད་མིའི་སྲོ་ཚོགས་ནང་ནང་ཚོས་གོ་རྟོགས་སྟེལ་རྒྱུའི་ལས་གཞི་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་དགོས་སློད། ཚོས་རིག་ལས་ཁྲངས་ནས་གལ་ཆེ་དོན་ཆེར་བརྒྱས་ཏེ་སྲོན་རྒྱས་འཚར་འབྱུལ་ཞུས་དོན་ལྟར་ལག་བསྟར་རེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

།།ཆ་།།ད།། རྒྱས་ཡོན་དང་འཚོ་སྲོན་སོང་ཁྲར་ས་རྟགས་སྤྱར་མའི་བྱང་འཛིན་རྒྱས་ཞིབ་བར་མིག་སྟོན་དགོས་པ་གྲྭ་བཐུན་རེ་རེ་ནས་ས་རྟགས་སྤྱར་མའི་བྱང་འཛིན་ཡོངས་རེ་དཀའ་བ་དང་། དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ནས་ཀྱང་ལག་བསྟར་མི་འདུ་བ་སྟེ་རིགས་བྱང་བཞིན་འདུག་ན་འབྲེལ་ཡོད་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་གང་རུང་གི་ཁྲངས་འགེར་ལྡན་པའི་བྱང་འཛིན་མིག་སྟོན་ཡོད་ཚེ་འགྲིགས་པར་ངོས་འཛིན་བྱ་འཐུས།

།།ཆ་།།དེ།། རྒྱ་ཆ་ ৫.২ ལས་ཟུར་བཀྲ་ཤིས་ཚོས་འགེལ་གྱི་གསོག་དཔྱལ་ལྷག་བསྡད་སྒོར་ ২৬,১৫২|৫২ གང་མཁྱོགས་རྒྱས་གཅང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

།།ད། བོད་ཀྱི་རྒྱོས་གར་ཚོགས་པ། རྒྱས་ལོ་ ২০৭০''৭৭

།།ཀ།། རྒྱས་སྟན་ཁག་ལ་མཐུག་གཞོན་མ་བྱང་བ་དང་། མཐུག་གཞོན་གནང་སྐུས། སྐྱོན་གནང་སོགས་གྲངས། **২২**

།།ཁ།། རྒྱས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། **৭০**

རྒྱས་སྟན་ཨང་། ৭.২.৬ དངོས་ཟོག་རིན་ཚད་གཏན་འབེབས་ལྟར་ཚོང་སྒྲུར་མ་གནང་བའི་སྐོར། ৭.২.১ ཕྱི་རྒྱལ་དུ་འཕྲོད་སྟོན་གནང་བའི་གླ་འབབ་མ་བྱང་བའི་སྐོར། ৭.২.২ དེ་སྔ་བཅོང་ཟིན་པའི་ཁ་དབང་རྒྱས་ཁྲའི་ནང་གསལ་བའི་སྐོར། ৭.২.৭০ དངོས་ཟོག་གི་ཚོང་རིན་གཏན་འབེབས་ལྟར་ཚོང་སྒྲུར་མེད་པའི་སྐོར། ৭.২.৭২ སྒྲུམ་འགོར་ཐོ་དེབ་བྲིས་ཉར་མེད་པའི་སྐོར། ৭.২.৭৫ མངགས་ཏོ་གནང་བའི་འཕྲོད་ཆས་དུས་ཐོག་གཏོང་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུད་གྱུན་སྐོར། ৭.২.৭৭ དཔྱལ་ཁང་འདུམ་སྒྲིག་རྒྱས་ཤོག་བཟོ་སྲོལ་མེད་པའི་སྐོར། ৭.২.৭৮ དངོས་ཟོག་གི་གོང་ཚད་གཏན་འབེབས་ལྟར་ཚོང་སྒྲུར་མ་གནང་བའི་སྐོར་ ২.২ གསོལ་ཐབ་ཀྱི་ཟོག་དེབ་འཐུས་ཚང་བྲིས་ཉར་མེད་པའི་སྐོར། ২.৫ དངོས་ཟོག་གི་གོང་ཚད་གཏན་འབེབས་ལྟར་ཚོང་སྒྲུར་མ་གནང་བ།

།།ག།། དོགས་འཛིན་སོང་བ་གྲངས། **৭৬**

རྒྱས་སྟན་ཨང་། ৭.২.৫। ৭.২.৫। ৭.২.৭২। ৭.২.৭৬। ৭.২.৭৭। ৭.২.৭৫। ৭.২.৭৫। ৭.২.২০। ২.৭। ২.২। ২.৫। ২.৬। ৫.২। ৫.৭.৭। ৫.৭.২। ৫.৭.২। ২.২.০।

।।ང।।ད། དོགས་འཛིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། **৫**

རྒྱལ་སྤྱན་ཨང་ ༡་༢་༤ རྒྱལ་ལོ་ ༢༠༠༡།།།་༠༢ ལོའི་གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ འབབ་འབྲེལ་དགོས་སྐོར། ༡་༢་༥ གསོག་དངུལ་ཐོབ་ཐང་གི་སྒྲིག་གཞི་ལས་འགལ་བའི་སྐོར། ༡་༢་༡༥ ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་འགེངས་ཤོག་ཨང་གསུམ་པ་མ་བསྐང་བའི་སྐོར། ༣་༣ བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་རོགས་དངུལ་གཏན་བཅད་བའི་སྐོར། ༣་༧ སྒྲུར་དཀའི་ཁ་དབང་མ་དེ་བ་འཐུས་ཚང་འགོད་ཉར་མེད་པའི་སྐོར།

༢.ཅ།) ལུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ***[illegible]***

རྒྱལ་སྤྱན་ཨང་། ༡་༢་༡། ༡་༢་༢། ༡་༢་༣། ༡་༢་༤། ༡་༢་༡༡། ༡་༢་༡༢། ༡་༢་༡༧། ༡་༢་༡༨། ༡་༢་༢༠། ༣་༡། ༣་༤། ༤་༢། ༤་༣། ༤་༡་༡། ༤་༡་༢། ༤་༡་༣། ༤་༢་༠།

ཀ.) རྒྱལ་ཁབ་ ༡་༢་༡ རིན་ཐང་སྒྲོར་སྒྲིག་ཆགས་མེད་པའི་སྒྲོར་ལ་དེ་གཞི་འགན་འཛིན་ལྟན་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་ཀྱིས་གང་མཁྱོགས་རྒྱལ་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ཁ.) རྒྱལ་ཁབ་ ༡་༢་༢ ཆོས་དགེ་བསམ་གཏན་དོན་འགྲུབ་ལགས་ཀྱི་མཚན་ཐོག་སྤ་འདོན་ཡོང་བསྡད་རྒྱལ་གཙང་བཟོས་འཕྲོས་སྒྲོར་ ༥༥,ཅ།།། ད་སྒུས་བཞིན་སྒུ་མཐུད་རྒྱལ་གཙང་བཟོ་དགོས།

ག.) རྒྱལ་ཁབ་ ༡་༢་༣ ཚོང་བཅོལ་བཞག་ཡུལ་ནས་ཡོང་བསྡད་ཆ་ཞིང་པའི་ཁོངས་ཏཱུ་ཎ་རྫོ་(ཕྲེལ་ཌམ)ནས་སྒྲོར་ ༣,།།། དང་། སྒྲན་གྲགས་ཀ་ལོན་སྒྲུག་ནས་སྒྲོར་ ༢,༥།། ཞལ་རིའི་བསོད་ནམས་ལྷ་མོ་ནས་སྒྲོར་ ཅ།,༥།། ཚེ་རིང་དར་རྒྱས་ནས་སྒྲོར་ ༢ཅ,༥༢། བཅས་དེ་གཞི་འགན་ལྟན་ཕེངས་ ༢ཅ་པའི་ཐག་གཅོད་གཞིར་བཟུང་སྒུ་མཐུད་བརྡ་འདེད་ཀྱིས་རྒྱལ་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་ཚོང་བཅོལ་གསར་པའི་རིགས་ལ་འཐུས་ཤོར་དེ་ལྟར་མི་ཡོང་བ་དམ་དོན་གནང་གལ།

ང.) རྒྱལ་ཁབ་ ༡་༢་ཅ བློས་གང་འགན་ཟུར་འཛམ་དབྱངས་ནོར་བུ་ལགས་ནས་ཡོང་བསྡད་སྒྲོར་ ༡༣,།།ཅ|ཅ་ཅ་ གསལ་འདུག་ཀྱང་འབྲེལ་ཡོད་བློས་གང་ཀྱི་ཡིག་རིགས་རྒྱིང་པ་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཀྱང་ཡོང་བསྡད་ཆགས་དགོས་པའི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་སྟངས་གསལ་བོ་ཞིག་ཡིག་ལམ་ནས་རྒྱིང་སོན་བྱུང་མེད་སྟབས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡།།|།།་|།།ཅ ཉིན་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ལྟན་ཚོགས་ནས་རྒྱིས་སེལ་བྱེད་འཐུས་ཚོགས་པའི་བཀའ་འཁོལ་སྟལ་བ་དེ་བཞིན། འདི་ནས་ཁྱེམས་མཐུན་ལ་ངོས་འཛིན་ཀྱིས་མ་ཡིན་རྒྱིས་སྒྲོན་དུ་འཕྲང་མི་དགོས་པ་བྱ་རྒྱུ།

ཅ.) རྒྱལ་ཁབ་ ༡་༢་།།། གཏན་འཚོག་གི་བྱུང་འཛིན་མི་གསྲོན་མ་བྱུང་བའི་སྒོར་དེ་གཞི་འགན་འཛིན་ལྟན་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱུང་དོན་ལྟར་ཞིབ་འཇུག་གིས་རྒྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ཆ.) རྒྱལ་ཁབ་ ༡་༢་།།༢ སྲོན་རྒྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་ཁྲོན་སྒོར་ ༣༠༥,ཅ།ཅ བཏང་བ་འགན་འཛིན་ལྟན་ཚོགས་སུ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་དོན་ལྟར་རྒྱིས་འགོ་གང་དང་གང་གི་ཐོག་འགྲོ་ཁྲོན་འཕར་མ་ཕྱི་ན་ཡོད་པའི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་སྟངས་འགན་ལྟན་རྫེ་ས་མར་སྒྲན་གསེང་གི་ས་འགལ་འཛོ་ལ་ལ་གཞིགས་པའི་ཐག་གཅོད་དེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

ཉ.) རྒྱལ་ཁབ་ ༡་༢་།།ཅ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠ཅ|།།་|།ཅ་ ཕྱི་ལ་འཛིན་ཨང་ ༡།ཅ་ཅ འགོད་ངག་དབང་ནས་ཚོགས་ཁང་གཡར་ཟླ་སྒྲོར་ །ཅ,།།། འགན་ལྟན་ཀྱི་ཐག་གཅོད་ལྟར་སྒུ་མཐུད་བརྡ་འདེད་གནང་སྟེ་རྒྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

།བ.པ.།། རྒྱལ་སྲིད། ༡.༣.༡། རྒྱལ་ལོ་འདི་འདི་ནང་སྟོན་རྒྱལ་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར་ ཕ་ཅ,ཀ།ཁ།ཆ། བཅང་བ་འགན་འཛིན་ལྟན་ཚོགས་སུ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་དོན་ལྟར་རྒྱལ་འགོ་གང་དང་གང་གི་ཐོག་འགྲོ་གྲོན་འཕར་མ་ཕྱིན་ཡོད་པའི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་སྟངས་འགན་ལྟན་རྟེས་མར་སྒྲན་གསེང་གི་ས་འགལ་འཛོལ་ལ་གཞིགས་པའི་ཐག་གཅོད་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

།བ.ཕ.། རྒྱལ་ལོ་ ༡.༣.༢༠ ཆུ་དང་གློག་གི་ཐོབ་ཐང་ཚད་གཞིའི་སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་དགོས་སྐོར་ཐང་འགན་ལྟན་ནས་འཛིན་སྐྱོང་ལ་བཟོ་འགོད་དགོས་གནས་བཀའ་ཝེ་བས་འདུག་པ་ལྟར་ཕྱག་བསྟར་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

།བ.བ.། རྒྱལ་ལོ་ ༣.༡ ར་ང་བཞིན་གྱིས་བྱད་པའི་ཚོགས་མི་བསྟན་འཛིན་ཚོས་སྟོན་ནས་སྟོབ་གཉེར་དུས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་བསྟོམས་སྐོར་ ༣།།,༥ཁ༢ ཕྱི་ཨའུལ་ཞུ་ཐབས་སླད་ཁོང་མོའི་དགེ་ཏན་ནས་སྟོབ་གསོ་དང་སྦྱགས་བཀའ་མོ་ལ་ཞུ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསལ་བ་ལྟར་མཇུག་འདེད་ཀྱིས་རྒྱལ་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

།བ.བ.།། རྒྱལ་ལོ་ ༣.༤ དེ་གའི་དགེ་ལས་དང་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀྱི་ལས་ཀག་གི་བློག་རིན་བསྡུ་ཕྱོགས་ཐད་སོ་སོར་ཡོང་འབབ་ཡོད་མེད་ལ་གཞིགས་ཏེ་ལག་ལེན་བསྟར་ཕྱོགས་སྐོར་རྩ་འཛིན་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་གསར་འཛུག་གམ་ལས་སྟོན་ཁ་གསལ་བདགས་རྒྱུ།

།བ.བ.།། རྒྱལ་ལོ་ ༥.༢ རོགས་དཏུལ་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་གི་འབྱུལ་འབབ་ལྷག་འཕོས་སྐོར་ ཅ་ཡ།ཅ། རྒྱལ་ལོ་ ༢༠།།༣'''།།ཅ ཟློའི་ནང་ཕྱལ་ཟིན་ཡོད་འདུག་པས་འགྲིགས་པར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།

།བ.བ.།། རྒྱལ་ལོ་ ཅ.༣ རྒྱལ་ལོ་ ༢༠༠༢'''།།༠༣ གྲི་གཙང་ཁེའི་བརྒྱ་ཆ་ །།ཅ འབབ་སྐོར་ ཡ།ཅ,ཅཅ། ཕྱི་ལོ་ ༢།།ཅ,ཅ།ཁ ཉིན་ཕྱལ་ཟིན་འདུག་པས་འགྲིགས་པར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།

།བ.བ.།། རྒྱལ་ལོ་ ཅ.ཁ.ཁ དེ་གའི་ལས་བྱེད་དང་ཚོགས་མི་ཟུར་བ། ད་ལོད་ལས་བྱེད་བཅས་ནས་ལོང་བསྡད་འཕོས་ལྟག་སྐོར་ ༣ཅ།,།།ཁ།ཡ། བཟང་འདེད་ཀྱིས་རྒྱལ་གཙང་ངེས་པར་དུ་བཟོ་དགོས།

།བ.བ.།ཅ། རྒྱལ་ལོ་ ཅ.།.༣ སྲོང་བཙན་སྒྲི་ཇི་ཀུ་ཀྱིའི་འགན་ཟུར་ཀོང་པོ་བུ་དོན་འགྲུབ་ནས་ལོང་བསྡད་སྐོར་ །།ཁ,ཅ།ཅ དང་། བསོད་ནམས་ལྷ་མོ་ནས་ཚོང་བཅོལ་ལོང་བསྡད་སྐོར་ ཅ།,།།། བཅས་ལ་ཐུགས་ལྡང་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་བཟང་འདེད་གནང་སྟེ་རྒྱལ་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

།བ.བ.།ཁ། རྒྱལ་ལོ་ ཅ.།.༣ འབབ་ཁྲལ་ཕྱིར་སྐྱོག་དགོས་པ་སྐོར་ །།,ཅ།། ཟླ་ལོ་ནས་ལྷན་གྱིས་ཐག་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་ཟླུར་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

།བ.བ.།། རྒྱལ་ལོ་ ཅ.།.༠ སྟོད་བསྡད་ཁོངས་ཕྱི་ལོ་ །།།།།།ཁ།།ཁ ཚོང་གི་འཕྲད་ཆས་མངགས་ཏེའི་སྡུ་འདོན་དང་རོལ་ཆ་གསར་ཏེའི་སྟོད་བསྡད་བཅས་གང་མཁྱོགས་རྒྱལ་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ཅ། ཚོང་ཀྱི་དགེ་མཛོད་ཁང། རྒྱལ་ལོ་ །།ཅ'''།།

ཅ.ཀ། རྒྱལ་སྟན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང། མཇུག་གཅོད་གནང་ཐུས། སྒྲོན་གནང་སོགས་གྲངས། **ཁ**

ཅ.ཁ། རྒྱལ་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། **ཁ**

རྩེས་སྦྱོར་ཚང། ༡་༢་༡ ལས་ཀཁག་བགོས་འགྲེམས་སྒྲིག་གཞི་ལྟར་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་ཞུས་ཟིན་པའི་སྐོར། ༡་༢
་ དགེ་མཛོད་ཁང་གི་དགེ་དེབ་རྩེད་སོན་མ་བྱང་བའི་སྐོར། ༡་༢་༤ བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དཏུལ
ཞུས་པའི་སྐོར། ༡་༢་༡༠ ཚར་རྒྱུ་ཐོག་དེབ་བྲིས་ཉར་མེད་པའི་སྐོར། ༣་༡་༢ ལས་བྱེད་ཀྱི་ཟླ་རེའི་ཡོཏཱས་འབབ
ཐོག་ཁྲལ་འབབ་སྤ་འདོན་གཅོག་ཆ་གནང་ཕྱོགས་སྐོར། ༣་༡་༣ ཁྱད་ལས་པ་ནས་འབབ་ཁྲལ་གཅོག་འཛིན
དགོས་སྐོར། ༣་༢་༡ ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དཏུལ་ཁྲིམས་མཐུན་རྩེས་ཁྱར་མ་ཞུས་པའི་སྐོར། ༣་༢་༢ ཕྱི་དཏུལ་རྩེས
ཁྱར་ཞུ་ཕྱོགས་མ་འགྲིགས་པའི་སྐོར། ༣་༥ སྦྱར་དཀའི་ཁ་དབང་མ་དེ་ནང་རྩེས་ཁྱར་མ་བྱས་པའི་སྐྱོན། ༣་༧
ཚར་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར། ༣་༨ རྩེས་འགོ་དབྱེ་དེབ་སྐོར། ༥་༢ སྤྲོད་བསྡད་སྐོར།

(ཅ.གཅ) དོགས་འཇུ་སོང་བ་གྲངས། ༨

རྩེས་སྦྱོར་ཚང། ༡་༢་༥། ༡་༢་༧། ༡་༢་༨། ༣་༣། ༣་༧། ༥་༡། ༧།

(ཅ.ང) དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢

རྩེས་སྦྱོར་ཚང། ༣་༧ ཐྲོག་གི་གཏམ་འཛོག་ཡོད་བསྡད་རྩེས་ཁྱར་ཞུས་མེད་པའི་སྐོར། ༥་༡ བཀའ་ཟུར་མདོ་
སྡེགས་བསྐྱོན་འཛིན་ནས་ཡོད་བསྡད་སྐོར།

(ཅ.ཏ) ཁྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༠

རྩེས་སྦྱོར་ཚང།

(ཅ.ཆ) ཟུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཞིར་ཁག ཅ

རྩེས་སྦྱོར་ཚང། ༡་༢་༣། ༡་༢་༥། ༡་༢་༧།༡་༢་༨། ༡་༢་༩། ༡་༢་ཀ། ༣་༡་༡། ༣་༣། ༧།

(ཅ.ཆ.༡) རྩེས་སྦྱོར་ ༡་༢་༣ ཕྱོགས་རྩེས་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་མ་གནས་པའི་ཁོངས་ཡིག་ཆས་དང་པར་སྐྱོན་སྐོར
ཁོར་ ༢,༢༡༢ དང། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དཏུལ་རྩེས་ཁྲིའི་སྐོར་ཁོར་ ༡༠༥,ཀ།།། དེ་གཞི་འགན་འཛིན་ལྟན
ཚོགས་བརྒྱད་སྒྲིག་མཐུན་རྩེས་གཅང་བཟོ་དགོས་རྒྱ།

(ཅ.ཆ.༢) རྩེས་སྦྱོར་ ༡་༢་༥ ནང་གསལ་ཕྱག་དགེ་གསུང་རྡེན་སྟེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་གཞིས་སྒོར་ཁྲལ་གཞུང་དོན
ཕྱོགས་བསྐྱོད་སྐབས་ཉིན་གྲངས་ ༢༧ བཞུགས་པར་ཟླས་ཆ་ཚང་ཞུ་ཐོག་གནང་བ་དེ་གཞི་སྒྲིག
གཞི་དང་འགལ་འདུག་པའི་སྐོར་ལན་འདེབས་སུ། ཕྱོགས་བསྐྱོད་ལས་བྱེད་གཞིས་ཆོད་གན་ལས་བྱེད
ཡིན་ལུགས་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ཁྲབ་ཚད་གཏན་འཇགས་ལས་བྱེད་ཁོ་ན་ལ་ཡིན་ལུགས་བརྗོད་འདུག
ཀྱང། དེ་གཞི་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་དམིགས་བསལ་གནང་རྒྱའི་ཆ་རྒྱན་གང་ཡང་མེད་ལ་སྒྲིག་འཇུག་ཤེག
གི་སྒྲིག་གཞི་དེ་བཞིན་སྒྲིག་འཇུག་དེའི་འོག་གི་གཏན་འཇགས་དང་ཆོད་གན་ལས་བྱེད་སོགས་སྤྱི
བྱེདས་ལ་ཁྲབ་དགོས་པར་བརྟེན། སྒྲིག་གསལ་དང་མ་མཐུན་པའི་ཟུར་ཡོགས་འཕར་ཕོལ་སོང་བ་དེ
འབྲེལ་ཡོད་ནས་ངས་བར་བསྟུ་བཞེས་ཀྱིས་རྩེས་གཅང་བཟོ་དགོས།

(ཅ.ཆ.༣) རྩེས་སྦྱོར་ ༡་༢་༤ དེ་གཞི་ཆོད་གན་ལས་བྱེད་བསྐྱར་བསྐོ་གནང་ཆེས་དུས་འགྱངས་སོང་བའི་ཐད་ལན
འདེབས་སུ་ལས་བྱེད་དེ་ནམས་ཤེས་ཡོན་གནས་ཚུལ་སོགས་གང་ཅི་ནས་འདི་གা་དགེ་མཛོད་ཁང་ལ
ཕན་ཐོགས་ངེས་སུ་སྟང་བ་དང། ས་མི་ག་ལ་གཞིགས་ནས་གཏན་འཇགས་ལས་བྱེད་དུ་བསྐོ་ཉན
ཀྱིས་རེ་ཞིག་ཚོད་བསྡའི་ཚུལ་དུ་བཞག་པར་བརྟེན་ཆོད་གན་བསྐྱར་བསྐོ་དུས་འགྱངས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ལུས

ལུགས་བརྗོད་པ་ནི། སྒྲིག་གཞི་དང་འགྲོ་ལུགས་གང་གི་ཆ་ལའང་མ་མཐུན་པར་གྱུར་བ་མ་ཟད། དམིགས་བསལ་འབྲེལ་ཡོད་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་ནས་སྒྲིག་གཞི་དང་འཛིན་སྐྱོང་སྡུད་འཛིན་གཉིས་ཀར་ཐུགས་སྟང་ཞན་པའི་རྣམ་པའང་གསལ་པོ་ཐོན་གྱི་ཡོད་ན། སྲད་ཕྱིན་དེ་ལྟར་མི་ཡོང་བའི་དམ་དོན་གནང་གལ་དང་། སྐྱོན་གནད་འདི་བཞིན་དེ་གའི་འགན་འཛིན་ལྟན་ཚོགས་ལ་སྟན་གསེང་གིས་ཚོད་གན་ལས་བྱེད་རྣམས་ད་ཆ་གཏན་འཇགས་ལས་བྱེད་དུ་བསྐོ་གཞག་ཟིན་འདུག་པས་འདི་ནས་འགྲིག་པར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།

ཅ.ཆ.༥ཀ ཅིས་སྟན་ ༡.༢.བ དགེ་མཛོད་ལས་བྱེད་ཟུར་པ་རྣམས་ཀྱི་ལས་ཀན་ཐོབ་ཐང་ཐད་སྒྲིག་གཞི་ཁ་གསལ་མེད་སྟབས་སྒྲིག་གཞིར་བསྒྱུར་ཞིབ་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣།༠༣ པའི་འགན་འཛིན་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་སྒྲབས་སྟན་སེང་ཐག་གཅོད་གཙང་མ་བྱ་འཚར་ཡོད་ཅེས་ལན་འདེབས་སུ་གསལ་འདུག་ཀྱང་། འདི་བརྗེད་སྒྲབས་སྒྲིག་གཞིར་ད་དུང་བསྒྱུར་ཞིབ་གནང་མི་འདུག་ན་གང་མཁྱོགས་སྒྲིག་གཞིར་གསལ་ཁ་གཏོད་དེ་གཙང་མ་བཟོ་དགོས།

ཅ.ཆ.༤ཀ ཅིས་སྟན་ ༡.༢.དཀ དགེ་མཛོད་ཕྱག་དགེ་ཏོ་དམ་ལས་ཟུར་ཡེ་ཤེས་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེ་དགེ་མཛོད་ནས་ཐོན་ཏེ་ལོ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་སོང་མཚམས་རྒྱ་དགོངས་ཞུས་པ་ནི་ལུགས་མཐུན་རྒྱ་དགོངས་ཞུ་སྲོལ་དང་མཐུན་གྱི་མེད་པ་མ་ཟད། དེ་གའི་ཟུར་དེ་བ་ནང་གསོག་དཏུལ་སྤྲོད་བསྡད་གསལ་བར་ཆ་འཛིག་གི་ས་གསོག་དཏུལ་གཙང་ཕུལ་གནང་བ་ནི་སྒྲིག་གཞི་ལམ་ལུགས་གང་དུའང་མཐུན་ཐབས་བྱལ་བར་སོང་། དེ་གའི་འགན་འཛིན་ལྟན་ཚོགས་ལ་སྟན་སེང་གིས་ཅིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ཅ.ཆ.༦ཀ ཅིས་སྟན་ ༡.༢.ཉ ཨར་ལས་བོགས་ལེན་པའི་མཉམ་གན་ཡིག་བཞག་པ་ལྟར་མ་གནས་པའི་ཁོངས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༠༦།༢ཉ འགོད་སོང་ཁྲ་ཨང་ ༦ ནང་ཨར་ཡོའི་མཐའ་མའི་སྒྲིལ་འཛིན་ནང་གསལ་སྒྲོར་ ༡ཅ་,000 ལ་གཏན་འཛོག་བརྒྱ་ཆ་ ༥ གཅོག་ཆ་གནང་མི་འདུག་པའི་ཐད། ལན་འདེབས་སུ་སྐབས་ཐོག་སོ་སོར་གཅོག་ཆ་ཚུལ་མཐུན་ཞུས་པ་རྗེས་ལོའི་ཅིས་ཞིབ་སྐབས་ཐུགས་སྟང་ཡོང་བ་ཞེས་གསལ་འདུག་པ་དང་། ཨར་ལས་ལྟ་རྟོག་པས་ཨར་ལས་དུས་འགྱངས་སོང་བའི་དོན་གནད་ཁག་དངོས་འབྲེལ་ཡིན་མིན་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཡིག་ཆ་མིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མི་འདུག་སྐོར་ལན་འདེབས་སུ་འབྲེལ་ཆགས་རྒྱབ་གཉེར་ཡིག་ཆ་ཁ་གསལ་ཟུར་མཆན་བཀོད་ཡོད་ཅེས་དང་། ཡང་གན་རྒྱ་གཞིར་བཟུང་བོགས་ལེན་པས་ཚར་རིམ་བཞིན་སྒྲིལ་འཛིན་བཏང་བར་ཨར་ལས་བལྟ་རྟོག་པས་ཞིབ་འཛུག་གིས་འགྲིག་མཚན་འགོད་དགོས་ཀྱང་། དེ་ལྟར་འགོད་མེད་པར་ལན་འདེབས་སུ་འགན་འཛིན་ནས། བྱང་ཆེ། ཡང་ན་ཅིས་པ་གང་རུང་ལས་གནས་ངོ་བསྟོད་ཀྱིས་རྟོག་ཞིབ་ནན་ཏན་བྱས་རྗེས་གན་རྒྱ་གཞིར་བཟུང་སྒྲིལ་འཛིན་ལ་དཏུལ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་ལུགས་བཅས་གསལ་འདུག་ན། འབྲེལ་ཡོད་ཟུར་མཆན་ཡིག་ཆ་ཁག་དང་འགན་འཛིན་སོགས་ཀྱིས་རྟོག་ཞིབ་ནན་ཏན་ཁྱད་པའི་ཆ་ཅིས་ཞིབ་པར་མི་གསྟོན་ཀྱིས་ཅིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ཅ.ཆ.༧ཀ ཅིས་སྟན་ ༣.༡.༡ རྒྱ་གར་གྱི་འབབ་ཁྲལ་ཁྱིམས་ལུགས་ལྟར་ན་དཏུལ་འགོར་སྒོར་ ༢0,000 འམ་དེ་ལས་མང་བ་སྤྲོད་དགོས་ལ་ཀུར་ཏྲས་ཅན་གྱི་དཏུལ་འཛིན་བརྒྱུད་སྤྲོད་དགོས་ཀྱང་། དེ་ནས་ཅིས་ལོ་

།།།།།

།།།།

།།།

བཀོད་སྒྲིག་མེད་པར་པོགས་རྒྱགས་སྤྲོད་གནང་བའི་སྐོར། ༣.༤ དངུལ་ལྷག་ལ་སྟངས་འཛིན་ཞན་སྐྱོན་སྐོར། ༥.
༡.༣ སྒྲིར་བལ་སྐུད་བཟོ་གྲྭའི་ཡོངས་བསྡད་སྐོར། ༨.༢ ཅིས་ལོ་ ༢༠༠༥།།།་༠༨ ལོའི་རོགས་དངུལ་བརྒྱ་ཆའི་འབྲལ་
འབབ་སྐོར།

༡༠.གཅ། དོགས་འཛིན་སོང་བ་གྲངས། **𝟏𝟔**

ཅིས་སྟན་ཨང་། ༡.༢.༡། ༡.༢.༢། ༡.༢.༣། ༡.༢.ཀ། ༡.༢.ཁ། ༡.༢.ག། ༡.༢.ང། ༡.༢.ཅ། ༣.༡། ༣.༢། ༣.༣། ༣.ཤ།
ཀ.ཁ། ཀ.ང། ཀ.ཅ། ཀ.ཆ། ཀ.ཇ། ཀ.ཉ।

༡༠.ད། དོགས་འཛིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། **𝟑**

ཅིས་སྟན་ཨང་ ༣.༡ ཅིས་ཤག་གཅོད་བསྡད་སྐོར། ༣.༢ སྟེ་ལེན་ཁང་ནས་དངུལ་གནང་འབྱོར་བྱུང་བའི་སྐོར། ༨.༡
ཅིས་ལོ་ ༢༠༠༥།།།་༠ཆ་ ལས་ཅིས་གསལ་བསྡུ་དངུལ་འབྲལ་སྐོར།

༡༠.ཏ། ཁྱོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། **𝟎**

ཅིས་སྟན་ཨང་།

༡༠.ཆ། ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཞིར་ཁག **𝟐𝟎**

ཅིས་སྟན་ཨང་། ༡.༢.༡། ༡.༢.༢། ༡.༢.༣། ༡.༢.ཀ། ༡.༢.ཁ། ༡.༢.ག། ༡.༢.ང། ༡.༢.ཅ། ༡.༢.ཆ། ༡.༢.ཇ། ༡.༢.
ཉ། ༡.༢.༢།། ༣.༢། ༣.༣། ༣.ཤ། ༣.ག། ཀ.ཁ། ཀ.ང། ཀ.ཅ।

༡༠.ཆ.༡། ཅིས་སྟན་ ༡.༢.༡ བཀྲིས་ཡོལ་འཇམ་དབྱངས་དབང་རྒྱལ་དང་བཀྲིས་ཡོལ་སྒྲ་གཅིགས་སྐྱིད་སྦྱོག་
འདས་པོའི་བཀྲིས་ཤག་སྐོར་བཅས་ལ་འཕྲུན་ཐག་ཚོད་བའི་མཇུག་གཞོན་ད་དུང་ཡང་བྱུང་ཡོད་མི་
འདུག་ན། ནང་སྲིད་དབྱས་ས་གཞིས་ནས་འགན་འཛིན་ཞུས་པའི་ཅིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དང།
བཀྲིས་ཡོལ་བ་རྒྱལ་མཚན་ཚོས་ལྟན་ལ་ནང་མིའི་ངོ་གྲངས་ཞིབ་གསལ་མེད་བཞིན་དུ་བཅུ་ཁང་ཞིག
གནང་བའི་གནས་སྟངས་ཀྱང་ཁ་གསལ་བྱུང་མི་འདུག་ན་མཇུག་གཞོན་དགོས་གལ།

༡༠.ཆ.༢། ཅིས་སྟན་ ༡.༢.༢ ཨ་རིའི་གཟི་ཚོང་ལས་ཁང་དུ་སྐོར་ ༡༥,ཀ།།༣༠།༥༠ མ་འཛུགས་བྱས་པ་ཕྱི་ར་སྐོག
གི་ས་ཅིས་གཙང་ཡོང་ཐབས་ཆེད་དེ་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་བཞིན་ཡོད་འདུག་པ་ལྟར་ལས་དོན་ལ་
འཐུས་ཤོར་མ་སོང་བ་དགོས་རྒྱུ།

༡༠.ཆ.༣། ཅིས་སྟན་ ༡.༢.༣ ན་གཞོན་རམ་འདེགས་བུ་ལོན་ཡོང་བསྡད་ཁོངས་མན་སྒར་ཏ་མཀྱིན་ཏོ་ཏེའི་(ཚེ་
འདས་)སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་དགོས་གལ་དང། ཀོ་ལེ་ལྷལ་ཀྱི་གཞིས་མི་བསྟན་འཛིན་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་
སྐོར་ཟླ་རེ་བཞིན་ཚད་ལྟག་མེད་པར་སྐོར་ ༣༠,༠༠ རེ་ལེན་དགོས་རྒྱུ། ཏུན་སུར་གཞིས་མི་སྲེང་ལོར་
གནས་སྤྲོད་བཟང་པོའི་སྐོར་དོ་བདག་ཅད་གཅོད་དང་མཇུག་གཅོད་འཐུས་ཤོར་མ་སོང་བ་དགོས་རྒྱུ།

༡༠.ཆ.ཀ། ཅིས་སྟན ༡.༢.ཀ གཞུང་འབྲེལ་སྤ་འདོན་ཡོང་བསྡད་ཁོངས། ལ་བྱང་འགོ་ཟུར་མི་འགྱུར་ཏོ་ཏེ་ནས་སྐོར་
༡༡,།།། ཡོང་དགོས་སྐོར་དབྱས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའི་འགན་ལྟན་ནས་ཆེད་འཛུགས་གནང་བའི་ནང་
ཁུལ་ཡོང་བསྡད་དང་སྤྲོད་བསྡད་ཅིས་སེལ་ཚོགས་ཆུང་ནས་རྒྱ་མཚན་དང་སྦྲགས་ཆུ་བཙན་ལྷབས
ཞུ་དགོས་ཁོངས་སུ་བཞག་འདུག་པ་དང། དོ་བདག་ནས་ཀྱང་ཕན་རང་བཞུགས་སྒང་དུ་བཅར་སྒྲབས
དང་བསྟུན་དེ་གནང་ལྟན་དང་སྒྲབས་དེའི་ལ་བྱང་ཅིས་ཁྲ་ས་སོར་བསྒྲར་ཞིབ་དང་བཅས་གསལ་བར་ཤད་

ཐུབ་རྒྱལ་བློ་སྦོས་པས་ཡོད་པས། དེ་དོན་བྱ་ལུགས་གོ་སྒྲས་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱ་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་མུ་མཐུད་
མཇུག་འདེད་ཀྱིས་ཅིས་གཅང་བཟོ་དགོས་རྒྱ།

๑๐.ཆ.๔ཀ ཅིས་སྣྲན་ ๑.๓.๖ ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དཏུལ་ལེན་འཐུས་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་སྟེ་ཚན་ཆེད། རོགས་དཏུལ་འབྱོར་སྦྱོང་བྱས་པར་མ་འོངས་པར་ཁྲིམས་མ་ཐུན་བྱ་རྒྱ་ཡིན་ཞེས་ཡང་ཡང་ལན་འདེབས་
སུ་གསལ་བ་ལྟར་ལག་ལེན་འཐུས་ཤོར་མེད་པ་དགོས་རྒྱ།

๑๐.ཆ.๖ཀ ཅིས་སྣྲན་ ๑.๓.๑ དྲུང་ཆེ་རྣམ་པའི་ལས་ཤག་གསར་རྒྱ་གི་ཞར་ལས་བོགས་ལེན་པ་ངག་དབང་དགེ་
ལེགས་ལ་སྦྱོང་བསྡད་སྒོར་ ๑๑.๔,๔๖๓ སྒོར་དོ་བདག་ལ་འཇེལ་ལམ་ཀྱིས་ཞུ་རྒྱ་མིན་ཚེ་བཀའ་ཤག་
གི་བཀོད་ཁྲབ་གཞིར་བཟུང་ཐུག་བསྡར་གནང་དགོས་རྒྱ།

๑๐.ཆ.๑ཀ ཅིས་སྣྲན་ ๑.๓.๔ གང་ས་སྐྱིད་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བཀའ་ཤག་ལས་ཁྲངས་གསར་རྒྱ་ཆེད་ཐོག་མར་ཁང་
བཟོའི་འཛར་འགོད་པ་ཌ་ཡུ་མཉམ་གཉིས་མོས་ཚོད་གན་བཞག་ཀྱང། མཐར་གན་རྒྱ་བཅི་མེད་གཏོང་
དགོས་ཆགས་པ་མ་ཟད་འགྲོ་གྲོན་སྒོར་ ๖๔,๖๓๑ ཕྱི་ཀུན་ཆགས་པ་གང་ཡང་བྱུང་མེད་ཅེས་ལན་
འདེབས་སུ་གསལ་བ་ལྟར་ཐོག་མའི་འཛར་གྲོན་འབུམ་ ༡༠༠ ལ་ཅིས་སྒོར་ཀྱིས་ཞབས་གླ་བརྒྱ་ཆ་ ༥
སྦྱོང་དགོས་ལ་གཞིགས་ཚེ་ད་ལྟའི་འགྲོ་གྲོན་དེའི་ཕྱི་ཀུན་ཆགས་པ་མ་མཐོང་ཡང། མ་འོངས་པར་ལས་
དོན་འདི་རིགས་ལ་ཐོག་མར་གན་རྒྱ་མ་བཞག་སྟོན་ལ་བསམ་པ་མཉོ་ལེགས་པར་བཏང་ནས་ད་ལན་ལྟ་
བུའི་ལས་རྟོག་མི་ཡོང་བའི་འགན་འཛིན་བཞེས་ཏེ་སྒྲས་བབས་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་འཐུས་ཤོར་མ་སོང་བ་
དགོས་རྒྱ།

๑๐.ཆ.๑ཀ ཅིས་སྣྲན་ ๑.๓.๑๐ ཨེ་སི་ར་ར་སོ་ནམ་སྦྱོང་བཏང་བའི་དཏུལ་འགོར་སྦྱོད་ལེན་སྒོར་ཅིས་སྣྲན་ནང་
གསལ་ཆ་ཚང་ཅིས་གཅང་ཟིན་པའི་དན་རྒྱས་ཡིག་ཆ་ཁག་སྤྱན་འབྲལ་ཞུ་འཐུས་ཆོག་པ་ཞུ་ཟེར་བ་
ལས། ཡིག་ཆ་ཁག་དངོས་སུ་མིག་སྟོན་མ་བྱུང་བས་སྣང་མེད་དུ་མ་སོང་བར་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་གལ།

๑๐.ཆ.๔ཀ ཅིས་སྣྲན་ ๑.๓.๑๓ ཕྱི་ལོ་ ๓๐๐๔'''๑๐ ལོའི་ནང་མན་སྣར་ལན་བདེ་གྲོང་གཞིས་ཆགས་སུ་སོ་ནམ་སློན
ཐོན་པའི་ལས་རོགས་བསྐྱན་འཛིན་ཏོར་བུ་ཉིན་ཐུའི་ལས་མིར་བསྒོ་གཞག་བྱས་པ་བཀའ་ཤག་ཏུ་བཀའ
འཁོལ་ཞུ་སོན་བྱུང་མི་འདུག་པས་དཏུལ་ཅིས་བཏང་འཛིན་ལག་དེ་བོ་དོན་ཚན་ ๑๓ པའི་དགོངས་དོན
དུས་ཚོད་ཕྱིར་གཤེག་གི་ས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་རྒྱ།

๑๐.ཆ.๑๐ཀ ཅིས་སྣྲན་ ๑.๓.๑๖ ལས་བྱེད་པའི་གསོལ་ཐོགས་ནས་འབབ་ཁྲལ་གཅོག་འཕེན་སྒྲས་དབུས་ཀྱི་ཟུང
ཏུང་ཡན་ཀྱི་འབབ་ཁྲལ་ཐོ་ཀ་ཁོ་ནའི་ཐོག་ཅིས་སྒོར་གནང་སྟེ་ཡོང་འབབ་གཞན་མེད་པའི་དན་རྒྱས་
ཡིག་ཆ་ཁག་ཞུ་ལེན་གནང་ཡོད་འདུག་པ་སྤྱན་འབྲལ་ཞུ་འཐུས་ཆོག་པ་ཞུ་ཟེར་བ་ལས་ཡིག་ཆ་ཁག
མིག་སྟོན་མ་བྱུང་ན། རྗེས་སུ་ཅིས་ཞེབ་པར་མིག་སྟོན་དགོས་རྒྱ་དང། ལས་བྱེད་ཀྱི་ཐོགས་སྟེང་འབབ
ཁྲལ་ཐོག་ན་འབབ་ཁྲལ་གཅོག་འཕེན་དང་འབྲེལ་བའི་འགན་དབང་ལས་ཁྲངས་སོ་སོར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད
ཚེ་ཡུལ་ཁྲིམས་དང་མ་ཐུན་པའི་གནང་ཕྱོགས་ཁག་ལ་འཐུས་ཤོར་མ་སོང་བ་དགོས་རྒྱ།

༡༠.ཆ.༡༡། རྩིས་སྟན་ ༡.༢.༢༠ ཀོ་ལི་ལྷལ་བསྟན་འཛིན་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་རྒྱན་སྲུང་བཟང་པོ་གཉིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་གོང་གསལ་རྒྱབ་གཉེར་དོན་ཚན་ ༡༠.ཆ.༣།རྩིས་སྟན་ ༡.༢.༣ བཞིན་མཇུག་གཙོན་གཅིག་མཚུངས་དགོས་རྒྱ།

༡༠.ཆ.༡༢། རྩིས་སྟན་ ༡.༢.༢༡ སིམ་ལའི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞིའི་སྐོར་སིམ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གི་རྩིས་སྟན་དུ་གསལ་འདོན་བྱས་འདུག་པས། སྣར་ཡང་ནང་སྲིད་ཀྱི་རྩིས་སྟན་དུ་བཀོད་དགོས་མ་མཐོང་བས་མཇུག་གཙོན་གཅད་ཕྱོགས་སྐོར་སིམ་ལ་ས་འགོའི་རྩིས་སྟན་དང་སྒྲིལ་ཏེ་གསལ་འགོད་བྱ་རྒྱ་ཡིན།

༡༠.ཆ.༡༣། རྩིས་སྟན་ ༣.༢ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༢ ལོའི་ནང་སྤྲོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་། བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་བྱུང་སོང་སྐོར་ལས།

ཀ། རྩིས་སྟན་ནང་འགྲོ་གྲོན་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་ཁྱོན་བསྡོམས་སྐོར་ ༢,᠘᠐᠒,᠐᠓᠐ གསལ་བར་ལན་འདེབས་དང་རྒྱར་འཛར་བཅས་སྲུ་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱེད་ཐབས་གནང་འདུག་ཀྱང་དན་རྒྱས་ཡིག་ཆ་མེད་སྟོན་མ་བྱུང་བར་བརྟེན་སྲུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གནང་ཕྱོགས་དགོས་པ་ཁག་གཡམ་གསལ།

  ༡། ཟས་སྐྱོན་ལས་ཀཱུའི་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཡོགས་དང་རྒྱུན་གྲོན་འཕར་སོང་སྐོར་ ༥᠒,᠒᠑᠓ དང་། ལས་བྱེད་གསོལ་ཡོགས་འཕར་སོང་སྐོར་ ༢,᠔᠓᠓,᠓᠐᠑ བཅས་བསྡུར་བཅོས་སྤྲོན་རྩིས་སྲུ་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་སྐོར་གསལ་བ་བཞིན་བཀའ་འཁོལ་གྱི་ཡིག་ཆ་དང་། རྩིས་ཁྲར་རྩིས་ཞིབ་ནས་དགེ་མཚན་བཀོད་པའི་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས། ལན་འདེབས་སྲུ་གསལ་བ་ནང་བཞིན་གྱི་སྤྲོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་མ་འདྲ་བ་སོ་སོར་ཡོད་ཚེ། ངོ་སོང་ཁོངས་སྲུ་དབྱེ་གསེས་མི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཁ་གསལ་དང་བཅས་ཁྲུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་ཀྱིས་རྩིས་གཅད་བཟོ་དགོས་རྒྱ།

  ༢། ལུགས་བསམ་སྤྱ་ཏེང་གྲོང་སྡེའི་ས་ཞིང་གྱན་གསབ་འཕར་སོང་སྐོར་ ᠔,᠕᠕᠕ དང་། སྐྱེ་ལྡན་ཟ་འབྲུ་བཟོ་སྐྱན་ལས་གཞིར་འཕར་སོང་སྐོར་ ᠢ᠓᠓,᠓᠓᠓ སིམ་ལ་གཞིས་ཁང་ཉམས་གསོའི་ལས་གཞིར་འཕར་སོང་སྐོར་ ᠔᠕᠕,᠓᠓᠓ ཀ་སྦྱོག་བའི་དོན་ལས་ཁང་དང་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་ལ་འཕར་སོང་སྐོར་ ᠢ᠓᠓᠓,᠓᠓᠕ ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་གོ་རྟོགས་ལས་གཞིར་འཕར་སོང་སྐོར་ ᠓᠒᠒,᠓᠓᠓ བསྟན་པ་དང་རྒྱས་ཀྱི་ཁང་དོད་འཕར་སོང་སྐོར་ ᠕,᠐᠐᠐ Animal Husbandry Program ལ་འཕར་སོང་སྐོར་ ᠓᠓᠕,᠐᠐᠐ Construction of Retaining Wall (Miao OPH) ལ་འཕར་སོང་སྐོར་ ᠒᠓᠓,᠓᠓᠐ Renewal Energy (Solar) Tezu & Tenzingang ལ་འཕར་སོང་སྐོར་ ᠑,᠑᠓᠕,᠓᠓᠓ Tezu Housing Construction Project ལ་འཕར་སོང་སྐོར་ ᠔᠒,᠒᠔᠔ Ladakh Sumdho Terrace ལ་འཕར་སོང་སྐོར་ ᠑᠓᠑,᠓᠒᠓ བཅས་ ᠒᠐᠐᠕-᠒᠐ ལོའི་ནང་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་སྤ་འདོན་སོང་བཏང་བ་རྩིས་ལོའི་ནང་ཐ་བཅས་བྱས་པ་ཡིན་སྐྱོང་གསལ་ཡང་ཁྲུངས་སྐྱེལ་ཡིག་ཆ་མེད་སྟོན་མ་བྱུང་བས་སྲུ་མཐུད་མཇུག་གཙོན་ཀྱིས་རྩིས་གཅད་དགོས་རྒྱ།

།༣།　ཨོ་རི་ས་སྨོན་གྲྭ་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞི་འཛིན་སྐྱོང་བཏུ་ཆ་བཞི་འབབ་སྨོར་ ༢༢,༦༢༣ ལ་བཀའ་འཕྲོལ་ཞུས་མི་འདུག་ན། དེ་ལྟར་བཀའ་འཕྲོལ་ཞུ་མི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་དེས་གནང་གིས་རྩིས་གཅོད་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

།༤།　སྤྱི་བཏང་ཁོངས་འཕར་གྲོན་སྨོར་ ༡,ཉཉཉ ལ་དངུལ་རྩིས་སྟངས་འཛིན་སྤྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥(ཅ) པའི་དགོངས་དོན་བཞིན་ཕྱག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ།

།༥།　Miao OPH Recurring Expenses ལ་འཕར་གྲོན་སྨོར་ ༡༩ཅ,༣༣༦ བཏང་བ་དེ་གཞི་བརྒྱད་རྩིས་འགོ་ཡིན་པར་ས་འཐུས་ནས་བཀའ་འཕྲོལ་ཞུས་ཐོབ་ཡོད་སྨོར་གསལ་བའི་བཀའ་འཕྲོལ་གྱི་ངོ་བཤུས་འདི་གར་མིག་སྟོན་མ་བྱུང་ན་སྒྲ་མཐུད་བརྡ་འདེད་ཀྱིས་རྩིས་གཅོད་དགོས་རྒྱུ། ལར་ནས་རྩིས་རྟོག་འདི་ལྟར་ཡོད་གཞི་འཛིན་ལ་ཞིབ་འཇུག་གིས་མ་འོངས་པར་སྐྱོན་གནད་འདི་རིགས་མི་འབྱུང་ཆེད་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཁྱི་ལས་བྱེད་བཅས་ནས་ཐུགས་སྟངས་ཆེ་ཅམ་གནང་རྒྱུ།

།ཁ།　རྩིས་སྟན་ནང་བྱུང་སྟོན་རྩིས་བཀའ་འཕྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་ཁྱོན་བསྟོམས་སྨོར་ ༥,༦༥༣,ᲘᲘᲜᲐᲠᲘᲡ ཀསལ་བར་ལན་འདེབས་དང་ཟུར་འཛིན་བཅས་སྒ་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱེད་ཐབས་གནང་འདུག་ཀྱང་དན་ཏྲག་ཡིག་ཆ་མིག་སྟོན་མ་བྱུང་བར་བཏེན་སྒ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་གནང་ཐོག་དགོས་པ་ཁག་གི་ཀན་ནས་ཀསལ།

།༧།　འབྱུང་བའི་གཞོད་སྐྱོན་རྒྱད་སྐྱོབ་ཆེད་འཕར་བྱུང་སྨོར་ ༡,ཅ,ཅ,ᲘᲘᲜᲐᲠᲘᲡ ངང། ཟས་སྐྱོབ་ལས་གཞི་ཤོགས་དང་རྒྱུན་གྲོན་ཆེད་འཕར་བྱུང་སྨོར་ ᲘᲘᲠ,ᲘᲤᲘ|ᲤᲘ བཟོ་གཞི་ཁག་གི་འཚོ་ཏེན་ཡར་རྒྱས་ཉམས་ཞིབ་ལས་གཞི་ཆེད་འཕར་བྱུང་སྨོར་ ᲜᲘ,ᲘᲤᲜ བཅས་དངུལ་རྩིས་སྟངས་འཛིན་ཀྱི་སྤྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ Ქ (Ი) དགོངས་དོན་ངང་འགལ་བར་བཏེན་འགལ་འཛོལ་ལ་གཞིགས་པའི་ཕྱག་བསྟར་དེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

།Ი།　ཟས་བཅུད་ལས་གཞི་ཆེད་འཕར་བྱུང་སྨོར་ ᲥᲤ,ᲘᲥᲥ|ᲤᲘ ངང། ཉམ་ཐག་འཚོ་སྟོན་ཆེད་འཕར་བྱུང་སྨོར་ Ნ,ᲘᲥᲥ,ᲘᲥᲘ|ᲘᲘᲠ བཅས་དེ་གཞི་བརྒྱད་རྩིས་འགོ་ཡིན་པས་ས་འཐུས་ནས་ལུགས་མ་ཐུན་བཀའ་འཕྲོལ་བསྟལ་སྨོར་གསལ་ཡང་བཀའ་འཕྲོལ་ཡིག་ཆ་མིག་སྟོན་མ་བྱུང་བས་ཐུ་མ་ཐུད་མཏུག་སྐྱོང་དགོས་རྒྱུ།

ᲘᲘ.ཆ.ᲘᲜ།　རྩིས་སྟན་ Ნ.Ნ ས་གནས་ཁག་ལ་ལས་གཞི་ཆེད་མ་དངུལ་སྦ་འདོན་སོང་བའི་ཁོངས་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གི་ང་དྲག་མ་དངུལ་རྩིས་གཅོད་ཟིན་འཕྲོས་སྨོར་ ᲘᲘᲘ,ᲘᲤᲤ|ᲘᲘ ངང། གཞན་རྩིས་གཅོད་ཟིན་འཕྲོས་སྨོར་ ᲘᲘᲘ,ᲘᲥᲤ བཅས་རྩིས་ལོ་ ᲘᲘᲘᲜ'''ᲘᲜ ནང་རྩིས་གཅོད་བཟོ་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱ་ཡིན་སྨོར་གསལ་བ་བཞིན་ལག་ལེན་དོན་འཕེལ་དགོས་རྒྱུ།

ᲘᲘ.ཆ.ᲘᲤ།　རྩིས་སྟན་ Ნ.Ქ ཁྱོག་རྒྱུན་བསྐྱར་ཚས་གསར་འཛུགས་དུས་ཐོག་མ་ཐུབ་པའི་སྨོར་དང་འགྲོ་གྲོན་དངུལ་འགོར་རྩིས་སྟན་དང་མ་མཐུན་པའི་སྨོར་ལ། དོགས་འཇིའི་ལན་འདེབས་སྒ་ལས་མཏུག་ཟིན་ཡང་དངོས་སྒ་སིམ་ལ་ནས་བཀའ་འཕྲོལ་ཐོབ་མེད་པའི་དབང་གིས་ ᲘᲘᲘᲘ|ᲘᲘ|ᲘᲘ ཉིན་དགུ་འབྱེད་ཆེད་ང་དྲག་ཁྱོག་རྒྱུན་འཁྲིད་དགོས་བྱུང་ཡོད་གནས་དང། ཕྱོགས་བསྟོམས་འགྲོ་གྲོན་སྨོར་ Ფ,ᲘᲥᲘ,ᲘᲘᲘ ལས་སྤྲད་མེད་བར་སོང་དངུལ་འཕར་མ་སྤྲད་མེད་པ་གསལ་ལོ་བར་མཚོན་ཐུབ་ཞེས་བཀོད་འདུག་ཀྱང།

དབྱ་འབྱེད་མཛད་སྒོ་ ༢༠༢༢།༠༧།༠༢ ཉིན་གཉིས་འདུག་པ་ལས་གོང་གསལ་བ།ཚེས་ཉིན་རེད་མི་འདུག་པ་དང་། ཕྱི་ས་སྟན་དང་དཔྱ་ལ་འགོར་མ་མ་ཐུན་པའི་སྒོར་ལ་ཡང་ཁ་ཚོན་ཚོད་པའི་ཁྱབས་སྐྱེ་ལ་ཡོག་ཆ་ཞིག་འབྱལ་གཉིས་བྱུང་མ་སོང་བས་ཐུ་མ་ཐུད་ཞིག་འཛུག་གིས་ཕྱི་ས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱ།

ཀ) ཕྱི་ས་སྟན་ ༣.༢ གཏན་འཇོག་ཡིག་ཆ་རྟེད་སོན་མ་བྱུང་བ་སྒོར་ ༡༣,༣༢༠ བཀའ་ཤག་གི་ལས་སྟོན་ལྟར་ཕྱི་ས་ཡོ་ ༢༠༡༣"།༩ ནང་ཕྱི་ས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱ།

ཁ) ཕྱི་ས་སྟན་ ༣.༡༠ གང་ས་སྒྲིད་ཁུལ་དུ་ལས་ཁྱངས་དང་ལས་ཤག་གསར་རྒྱ་འཛུགས་བསྐྲུན་ལས་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱོན་གནད་ཁག་ལས་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་གཤམ་གསལ།

ཀ) ཕྱི་ས་སྟན་ ༣.༡༠.༤.༡ བཀའ་ཤག་གི་ལས་ཁྱངས་གསར་རྒྱ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིགས་རྣམ་གྲངས་དང་པོའི་ཐོག་སྒོར་ ༡,༥༥༡,༣༣༩ འབབ་ཨར་གྲོན་འཕར་མ་སོང་སྒོར་གསལ་བར་རགས་ཟིན་སྟན་ཐོའི་ལན་འདེ་བས་སུ་ཁྱོན་སྒོར་ ༩ཀ,༩༡༣,༤༣༣ ཕྱི་ས་དེ་དག་ཁྲིམས་མ་ཐུན་ལུགས་མ་ཐུན་གྱི་བཀའ་འཁོལ་བསྟལ་སྒྲིན་བྱུང་བ་ཤ་སྟག་ཡིན་སྐོར་དང་། དེ་བཞིན་དྲུང་གཞོན་དང་དྲུང་ལས་ཀྱི་ལས་ཤག་གི་ལས་རིགས་རྣམ་གྲངས་དང་པོའི་ཐོག་སྒོར་ ༣༥ཀ,༥༥༥ འབབ་ཨར་གྲོན་འཕར་མ་ཕྱི་ནས་སྐོར་དང་། སྒོན་སྐྱེད་ཁང་ལས་ཤག་གི་ལས་རིགས་རྣམ་གྲངས་དང་པོའི་ཐོག་སྒོར་ ༡༦༥,༣༩༩།༤༥ འབབ་ཨར་གྲོན་འཕར་མ་ཕྱི་ནས་བཅས་གསལ་བ་ཅམ་ལས་གནད་དོན་འདི་དང་འདིའི་ཐོག་འཕར་སོང་ཕྱི་བའི་སྐྱོན་གནད་དམིགས་བསལ་བ་སྟོན་མི་འདུག་པ་དང་། ལན་འདེ་བས་སུ་ཕྱི་ས་ཤར་རྒྱ་ ༦ ལྷག་ཙམ་རིང་ཡིག་ཆ་མི་གསོ་ཁྱོན་དང་གསལ་བཤད་སྦྱ་གསང་མེད་པའི་ཐོག་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཁྱབ་ཡོད་མི་འདུག་ཅེས་ཐུ་མ་ཐུད་ཞིག་མཐའ་ལ་ཕྱི་ནས་ཀྱི་ཅོས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱ།

ཁ) ཕྱི་ས་སྟན་ ༣.༡༠.༤.༢ ཨར་གྲོན་ཁག་གི་མཐའ་མའི་ཕྱོགས་བསྟོམས་ཐོབ་ཁ་བཟོས་ཏེ་འཚར་ཕྱི་ནང་གསལ་ཀྱི་དཔྱ་ལ་འགོར་དང་ཞིབ་བསྡུར་དགོས་རྒྱའི་ཐད། ཕྱི་ཞིབ་ལས་ཁང་རང་ནས་དགོས་གལ་གཟིགས་ཚེ་ཕྱི་ཞིབ་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥ (༣) ཁ) བའི་དགོངས་དོན་ཕྱག་བསྟར་གནང་ན་འཐུས་རྒྱ།

ག) ཕྱི་ས་སྟན་ ༣.༡༠.༤.༥ བཀའ་ཤག་གི་ལས་ཁྱངས་ནང་གློག་གི་འབྲེལ་མཐུད་གྲངས་ ༢༢༢ བཙུགས་པ་དེར་ཁྱོན་འགྲོ་གྲོན་སྒྲོན་ ༤༡༣,༡༣༠ ཕྱི་འདུག་པས། ད་སྒྲབས་ཐོག་མའི་ལས་འཚར་ལྟར་གློག་གི་འབྲེལ་མཐུད་ཚང་མ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་དགོས་པ་ཚགས་མི་འདུག་ན། མ་འོངས་པར་ཨར་བསྐྲུན་གྱི་ལས་གཞི་གང་འཐུ་ཞིག་ཡིན་ཡང་དགོས་དེས་ཐིམ་དེས་ཀྱི་ལས་འཚར་ཚད་ལྟར་བཟོས་ཏེ་ལག་བསྟར་གནང་ཐུབ་གོས་དགོས་རྒྱ།

ཀ) ཕྱི་ས་སྟན་ ༤.༡.༣ ཕྱེ་ལི་ཕྱི་ར་ཚོང་ཁང་གི་ཡོང་བསྟད་གཙང་བཟོ་ཟིན་འཕྲོས་སྒོར་ ༣༠༤,᠈᠈᠈

།༡༠་ཆ་༡༥། རྒྱལ་བཅུང་སྤྱ་འདོན་དང་གཞུང་འབྲེལ་སྤ་འདོན་ཡོང་བསྡད་ཁོངས། ལ་བྱང་འགོ་ཟུར་མི་འགྱུར་རྟོ་རྟེ་ནས་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ །།,།།། སྒོར་མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྱིའི་ཚོགས་ཆུང་སྒྲབས་བཞི་པའི་སྒྲན་ཐོ་དོན་ཚན་ །།ཀ་།།།། ཀྱི་ལན་འདེབས། སྒྲབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཞི་པར་ཕྱལ་བའི་ནང་རྒྱས་གཙང་ཟིན་ལུགས་གསལ་ལ་ཡང། གོང་གསལ་རྒྱབ་གཉེར་སྒྲན་ཐོ་དོན་ཚན་ །།ཆ་།།།ཁ།།ཀ།།། ནང་གསལ་ལྟར་རྒྱས་གཙང་ཟིན་མི་འདུག་པ་དངོས་བདེན་ལགས་ན་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

།༡༠་ཆ་།།།། རྒྱལ་བ་ལ་ཁྱིའི་ཐོག་ནས་སྤ་འདོན་ཡོང་བསྡད་ལྟག་འཕོས་སྒོར་ །,།།།,།།།|།། སྒོར་ལན་འདེབས་སུ་སྤ་འདོན་རྒྱལ་མིས་སྒེར་དང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་ཅིག་ལ་མིན་པར་འདི་གའི་ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གི་ལས་གཞིའི་ཆེད་དུ་སྤ་འདོན་སོང་བ་རིམ་བཞིན་གཙང་བཟོ་ཡོང་རྒྱུ་ལས་བྱེན་ནས། ཏུ་འགྱུར་མི་སྲིད་ཅེས་འཁོད་པ་ལྟར་མཇུག་གཏོན་དམ་དོན་ཀྱིས་དུས་འགྱངས་སུ་མ་སོང་བར་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

།།། མན་སྒྲར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང། རྒྱས་ལོ་ །།།།།"།།

།།་ཀ། རྒྱས་སྒྲན་ཁག་ལ་མཇུག་གཏོན་མ་བྱུང་བ་དང། མཇུག་གཏོན་གནང་སྒྲུས། སྒྲོན་གནད་སོགས་བྱང་ས། །།

།།་ཁ། རྒྱས་སྒྲན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། །

རྒྱས་སྒྲན་ཨང། །་། རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་སྒྲན་བཅོས་མཐུན་རྒྱུན་གནང་ཕྱོགས་སྒོར།

།།་ག། དོགས་འཇུ་སོང་བ་གྲངས། །

རྒྱས་སྒྲན་ཨང། །་།།། །་།། །་།། །་།། །་། །་། །།་།། །།་། །།་།།

།།་ང། དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། །

རྒྱས་སྒྲན་ཨང། །་།། ཡོང་བསྡད་རྟེང་པ་རྒྱས་གཙང་བཟོ་བསྡད་སྒོར། །་། རོགས་དཏུལ་གེད་ཐྲོད་བྱ་བསྡད་སྒོར། །་།། འགེངས་ཥོག་ །། (H) བསྒང་བའི་ཐྲོན་སྒོར། །།། ཡོང་བསྡད་འཕོས་ལྟག་སྒོར།

།།་ཅ། ཁོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། །

རྒྱས་སྒྲན་ཨང།

།།་ཆ། སུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ་དང། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག །

རྒྱས་སྒྲན་ཨང། །་།། །་།། །་།། །་།།་།། །།་།། །།་།། །།་།།

།།་ཆ་།། རྒྱས་སྒྲན །་།། མཉམ་འབྲེལ་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ལ་སྒོར་ །།།,།།། ཡོང་བསྡད་གསལ་ཡང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱས་ཁྱིའི་ནང་གཞིས་ལས་ཁང་དུ་སྒྲོད་བསྡད་མ་གསལ་བར་བརྟེན། རྒྱས་ཁ་མཐུན་པ་བཟོ་རྒྱུའི་ཆེད་སྒྲིག་གཞིའི་དགོངས་དོན་རྒྱས་ལོ་ །།།།"།། ནང་ཕྱག་བསྡར་ཀྱིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ།

།།་ཆ་།། རྒྱས་སྒྲན་ །་།། ཕྱོན་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་རང་མཚམས་ཀྱིས་འཕྲོ་གྲོན་སྒོར་ །,།།། གཏོང་ཐལ་བྱས་པར་སྒྲིག་གཞིའི་དགོངས་དོན་ལག་བསྡར་གནང་དགོས་ཀྱང། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྱིའ

ཚོགས་ཆུང་སྒྲབས་བཞི་པའི་སྒྲུན་ཐོའི་ལན་འདེ་བས་བཀའ་ཤག་གི་ས་གློས་ཚོགས་སུ་གནང་བའི་ནང།
དོ་བདག་ལས་བྱེད་ལས་གནས་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་བྱད་དེ་ད་ཆ་ཨ་རིར་གནས་སྟོད་ཡིན་སྐོར་གསལ་
བ་ལས་སྒྲིག་གསལ་གོང་རིམ་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་ལ་འབྲེལ་བ་ཆགས་སྐོར་གང་ཡང་བྱེས་མི་འདུག
པ་ནི་འགན་འཁྱང་མེད་པའི་ལན་འདེ་བས་ཤེག་ཏུ་ངོས་བ་ཟུང་མ་བྱས་ཐབས་མེད་དུ་ཆགས་སོང་ན།
གནད་དོན་འདི་དང་འབྲེལ་ཆགས་གོང་འོག་ཚང་མར་སྒྲིག་དོན་ཕྱག་བསྟར་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱ།

གཅ.ཆ.མ། རྒྱལ་སྟན་ ༡.མ.༧ སྒྲ་ལྡན་སོ་ནམ་ཀྱི་ཞིང་པ་རྣམས་ལ་སྦྱར་ལུད་དང་འབྱུ་ལུད་མ་ཐུན་འགྱུར་གནང་
བློ་གསལ་ནང་སྲིད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྡར་མ་གནས་པར་དེ་གཤི་སྒྲ་ལྡན་སྲོལ་རྒྱུན་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི
ཐག་གཅོད་བཞིན་དཏུལ་རྒྱང་བགོས་འགྲེམས་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐོར་ལ་ནང་སྲིད་ལས་ཁྲིམས
ནས་བཀའ་འཕྲོལ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་སྒྲོལ་གང་ཡང་མི་འདུག་ན། དབྱས་ནང་སྲིད་ལས་ཁྲིམས་ནས་གནང
བློ་གསལ་ཁ་གསལ་དགོས་རྒྱ།

གཅ.ཆ.ཅ། ཅིས་སྒྲན་ ཇ.༢ ལས་ཁྲིམས་གསར་རྒྱག་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱོན་གནད་སྐོར་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠།༠༦།༢ཅ
ཉིན་ལས་བྱེད་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་ཆོད་ཀྱི་ངོ་བཤུས་འདི་གར་མིག་སྟོན་མ་བྱུང་བ་དང།
ལར་ནས་ལས་ཁྲིམས་གསར་རྒྱག་གནང་ཡུལ་གྱི་ས་ཆ་རྣམས་ཤེང་ནགས་ལས་ཁྲིམས་ཀྱི་ས་ཁོངས་སུ
ཚུད་ཡོད་འདུག་པས། མ་འོངས་པར་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་མི་འབྱུང་སྨད་ནང་སྲིད་དབྱས་ས
གཉིས་ནས་ཐུགས་སྟང་དང་འགན་ཁྲར་ཆེར་བསྐྱེད་དགོས་རྒྱ།

གཅ.ཆ.ཤ། ཅིས་སྒྲན་ ཇ.ཇ གོང་གསལ་རྒྱབ་གཉིར་སྒྲན་ཐོ་དོན་ཚན་ གཅ.ཆ.ཇ།ཅིས་སྒྲན ༡.མ.༧ དང་གཅིག
མཚུངས་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱ།

གཅ.ཆ.ལ། ཅིས་སྒྲན་ ཅ.༡.མ ཡོངས་བསྡུད་ཁག་གཉིས་ཡོངས་རེ་བྱས་བར་སོང་ས་འཐུས་ནས་ཅིས་བསྡུས་བཏང་ཟིན་
འདུག་པས་འགྲིགས་པར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱ

གཅ.ཆ.འ། ཅིས་སྒྲན་ ཅ.༡.ཇ ལས་གཞི་ཁག་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་འགྲོ་གྲོན་འཕར་སོང་སྐོར་ གཅ.འ,ཤ།ཇ.ཤ ས་ོང
བར་རོགས་དཏུལ་ཐབས་འཚོལ་གྱིས་གང་མཁྱོགས་ཅིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱ།

གཅ.ཆ.ཤ། ཅིས་སྒྲན་ ཅ.ཇ.༡ སྤ་འདོན་འཕར་ཐོལ་བྱུང་བ་སྐོར་ ༡,༡ཤ།ཇཤ དང། ཨར་ལས་པ་ཨཏེ་སྒྲན་སེལ་ལ
སྤྲོད་དགོས་སྐོར་ ཇ.,ཤ༣༠ བཅས་ལ་ཞིབ་འཇུག་གིས་འཕྲལ་དུ་ཅིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱ།

གཅ.ཆ.ཤ། ཅིས་སྒྲན་ ཅ.ཇ.ཇ ལས་བྱེད་གསོག་དཏུལ་བར་ཁྲད་ཆེད་པ་སྐོར་ ཇ,ཅ་ཤ།ཤ་ལ ལུགས་མཐུན་གཅ
ལྡན་ཡོད་འདུག་པས་འགྲིགས་པར་ངེས་འཛིན་བྱ་རྒྱ

ཀཇ། རྟོར་གྲོང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང། ཅིས་ལོ་ ཇ༠ཀ༠"ཀཀ

ཀཇ.ཀ། ཅིས་སྒྲན་ཁག་ལ་མཏུག་གཏོན་མ་བྱུང་བ་དང། མཏུག་གཏོན་གནང་ཐུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། ཀ་
ཀཇ.ཁ། ཅིས་སྒྲན་ལན་འདེ་བས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ཤ

ཅིས་སྒྲན་ཨང། ཀ.ཇ.ཇ ལས་ཤག་གློག་རིན་སྐོར། ཀ.ཇ.ཅ མདུན་ལམ་ཚན་པའི་ཐོན་ཅིས་སྒྲངས་འཛིན་ལེགས
བཅོས་དགོས་སྐོར། ཇ.ཀ དབྱལ་གཉིར་དང་ཅིས་པ་གཅིག་ལྟོགས་ཡིན་སྐོར། ཇ.ཇ ཏྲ་རྒྱའི་སྐོར། ཇ.ཅ རིན

ཚད་འགྲན་ཥོ་གཡུ་བཞེས་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། ༣.༨ ལས་ཁུངས་ཆེད་གློག་གསོག་འཕྲུལ་ཆས་ཉོས་པ་ལས་ཤག་ལ་འཁྱེད་པའི་སྐོར།

༢༡.གཅ། དོགས་འཛིན་སོང་བ་གྲངས། **᠓**

ཕྱིས་སྒྲུན་ཙང། ༢.༡.༣། ༢.༡.༥། ༢.༡.༨། ༢.༡.᠓། ༣.༣། ༣.༥། ༥།

༢༡.ང། དོགས་འཛིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། **᠓**

ཕྱིས་སྒྲུན་ཙང། ༢.༡.༨ རོགས་དཏུལ་ཐང་ཀར་བགོས་འགྲེམས་བྱས་པའི་སྐོར། ༣.༥ ས་གནས་འཕྲོད་ལས་པའི་སྐོར། ༥ བསྡུ་དཏུལ་འབྱུལ་འབབ་སྐོར།

༢༡.ཅ། གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། **᠓**

ཕྱིས་སྒྲུན་ཙང།

༢༡.ཆ། ཟུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག **᠓**

ཕྱིས་སྒྲུན་ཙང། ༢.༡.᠓། ༢.༡.᠓། ༢.༡.᠓། ༢.༡.᠓། ༣.᠓

༢༡.ཆ.᠓། ཕྱིས་སྒྲུན་ ᠓.᠓.᠓ རྒྱུན་གྲོན་དཏུལ་འབབ་ཡོང་བསྡད་ཆ་ཚུད་པ་སྐོར་ ᠓,᠓᠓᠓|᠓᠓ སྐོར་ལོ་ཤས་གོང་ནས་གསལ་བ་ཅམ་ལས་ནང་སྒྲིད་ཕྱིས་ཁོངས་སྒྲོད་བསྡད་གསལ་ཀྱི་མེད་ཚེ་ལུགས་མཐུན་ཕྱིས་བསྡུན་བཀའ་འཕྲོལ་ཞུ་སྟེ་ཕྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༢༡.ཆ.᠓། ཕྱིས་སྒྲུན་ ᠓.᠓.᠓ ཕྱིས་ལོ་ ᠓᠓᠓᠓'''᠓᠓ ལོའི་ནང་རྒྱུན་གྲོན་འཕར་ཐོལ་སྐོར་ ᠘,᠓᠓᠓᠓|᠓᠓ དང་གཞན་འཕར་སོང་སྐོར་ ᠓,᠓᠓᠓᠓ བཅས་ཡོང་དམིགས་མེད་པ་ཡིན་ཚེ་གོང་རིམ་ནང་སྒྲིད་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་བསྡུར་ཀྱིས་ཕྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༢༡.ཆ.᠓། ཕྱིས་སྒྲུན་ ᠓.᠓.᠓ རོགས་དཏུལ་བེད་སྤྱོད་བྱ་བསྡད་ཁོངས་ Community Health Centre ཕྱིས་འགོར་སྐོར་ ᠔᠓,᠓᠓᠓|᠓᠓ དང་ Freedom Press Fund ཕྱིས་འགོར་སྐོར་ ᠓,᠘᠓᠓|᠓᠘ བཅས་བཀའ་ཤག་གི་བཀོད་ཁྱབ་གཞིར་བཟུང་ཕྱིས་ལོ་ ᠓᠓᠓᠓'''᠓᠔ ནང་ས་གནས་ཀྱི་མ་དཏུལ་དུ་གསུང་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ།

༢༡.ཆ.᠔། ཕྱིས་སྒྲུན་ ᠓.᠓.᠓ འཚོ་སྒྲོན་སྤྲོད་ཡུལ་འདས་གྲོངས་ཟིན་པ་གསུམ་ཀྱི་འཚོ་སྒྲོན་ལྷག་བསྡད་སྐོར་ ᠓᠓,᠓᠓᠓ དུས་འགྱངས་མ་སོང་བར་སྒྲིག་མཐུན་ཕྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༢༡.ཆ.᠓། ཕྱིས་སྒྲུན་ ᠓.᠓ ཏ་དྲག་མ་དཏུལ་ནས་ཁ་དབང་སྒྲུས་གཟིགས་ཆེད་སྐོར་ ᠔᠘,᠓᠓᠓ བཏང་ཁོངས་ལས་ཐབ་ཆས་ཉོས་འབབ་སྐོར་ ᠔,᠘᠓᠓ ལས་ཕྱིས་གཙང་བཟོས་འཕྲོས་རྟགས་ཟུ་མཐུད་བཏང་འདེད་ཀྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དང། གཞན་འགྲོ་གྲོན་རྟགས་དཏུལ་ཕྱིས་ལྷངས་འཛིན་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་འགལ་བ་ཡིན་ཚེ་དེ་དོན་གོང་རིམ་ནང་སྒྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་འགལ་འཛོལ་ལ་གཞིགས་པའི་ཐག་གཅོད་དགོས་རྒྱུ།

᠓᠓ ས་ཉོན་ཁམས་ཀཱཡ་ཐོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང། ཕྱིས་ལོ་ ᠓᠓᠓᠓'''᠓᠓᠓᠓ །

᠓᠓.ཀ། ཕྱིས་སྒྲུན་ཁག་ལ་མཐུག་གཅོན་མ་བྱུང་བ་དང། མཐུག་གཅོན་གནང་ཐུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། **᠓**

།༢།།ཀ།ཅ།ཁ།ཅ།ཕ།ཅ།ཁ།ཅ།ཁ།ཅ།ཁ

རྩིས་སྒྲུན་ཨང་། ༣་༧། དཏུལ་རྒྱང་ཉར་ཚད་གཏན་འབེབས་ལྟར་མ་གནས་པའི་སྐོར། ༣་༢ མ་དཏུལ་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའི་སྐོར།

།།ད་ག། དོགས་འཇི་སོང་བ་གྲངས། **།**

རྩིས་སྒྲུན་ཨང་། ༥་༢།

།།ད་ང། དོགས་འཇིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། **০**

རྩིས་སྒྲུན་ཨང་།

།།ད་ཅ། ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཞིར་ཁག **།**

རྩིས་སྒྲུན་ཨང་། ༥་༢།

།།ད་ཅ་།། རྩིས་སྒྲུན་ ༥་༢ སྤྱོད་བསྡད་ཁོངས་མི་འགོར་ཞིབ་བཤེར་གྱི་ཟབ་སྤྱོང་སྐབས་ཕར་ཆུར་ལམ་གྱོན་དང་ལྷོ་དོད་སྤོར་ ཁ།།། དང་། ང་དྲག་ལས་འགྱལ་སྟེལ་སྐབས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ནས་དཏུལ་འགོར་འབྱོར་ལྷོ་སྤྱི་ལས་ཁང་གི་འབབ་སྤོར་ །,།།། ཕྱི་ལོ་ ། །།། ། །

༡༨.བ.༢།　　རྩིས་སྒྲན་ ༡.༢.༢ ལས་བྱེད་གསོག་དངུལ་བསྡུ་སྤྲོད་ཞུ་ཐོག་ལམ་སྟོན་ལྟར་མ་བྱུང་བའི་སྐོར་ལ་སྒྲུབ་ཚེད་དུ་མ་སོང་བར་སྤྲེག་མ་ཐུན་ཕྱག་བསྟར་གནང་སྟེ་རྩིས་གཙང་གང་མཁྱོགས་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༡༨.བ.༣།　　རྩིས་སྒྲན་ ༡.༢.๒ དམིགས་བསལ་སྤྲོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་ལས་ཁུངས་རྒྱ་ཆོག་ཆེད་སྐོར་ ༢༢,²⁺⁵⁰ དང་སྒྲོམ་འཁོར་གྱི་ Sony Stereo ཆེད་སྐོར་ ༨,༨༥๐ སྤྲོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་གློག་ཀློད་ཆེད་སྐོར་ ༣,๕๐๐ བཏང་བ་བཅས་དངུལ་རྩིས་སྟངས་འཛིན་གྱི་སྤྲེག་གཞི་དང་འགལ་བར་བརྟེན་འགལ་འཛོལ་ལ་གཞིགས་པའི་ཕྱག་བསྟར་གནང་དགོས་རྒྱུ།

༡༨.བ.๒།　　རྩིས་སྒྲན་ ༡.༢.๕ རྩིས་འགོ་གསུམ་ཐོག་རྒྱུན་གྲོན་སྤྲོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་སྐོར་ ๒,᪘᪑᪐|᪆᪖ བཏང་བ་ནི་ལས་འགོར་ཆེ་ཆུང་དང་རྒྱ་མཚན་སྒྲ་ཚོགས་བཀྲངས་བ་ཅམ་གྱིས་འགྲིག་ཐབས་མེད་པས། སྤྲེག་འགལ་རང་ལ་གཞིགས་པའི་ཕྱག་བསྟར་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

༡༨.བ.๔།　　རྩིས་སྒྲན་ ༡.༢.᪖ རྩིས་ལོ་ ᪢᪠᪠᪅᪘᪐ ལོའི་ནང་དངུལ་ཁང་ནས་དུས་བཀག་སྐྱེད་བཅོལ་རྒྱས་ཐེམ་སྟར་བཟོའི་སྐབས་དངུལ་སྐྱེད་འབབ་ཁྲལ་ཁྱོན་སྐོར་ ᪡᪘,᪐᪀᪀ བཀའ་བཀོ་ལས་འགོར་ཆེ་ཆུང་དང་རྒྱ་མཚན་སྒྲ་ཚོགས་བཀྲངས་བ་ཅམ་གྱིས་འགྲིག་ཐབས་མེད་པས། སྤྲེག་འགལ་རང་ལ་གཞིགས་པའི་ཕྱག་བསྟར་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

᪡᪘.བ.᪕།　　རྩིས་སྒྲན་ ᪡.᪢.᪘ རྩིས་ལོ་ ᪢᪠᪠᪅᪘᪐᪄᪡᪠ ལོའི་ནང་ཁ་ཕྱི་ཁ་ནས་ལག་ཁ་ཕ་ཅ་ལ་ཁ་ཕ་ཅ

༡༢། སྒོན་ཏོ་བཀྲ་ཤིས་གླིང་སས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས། རྒྱས་ཡོ་ ༢༠༡༠"།།

ཀ) རྒྱས་སྐྱན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གཅོད་གནང་མྱས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། །།

ཁ) རྒྱས་སྐྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༥

རྒྱས་སྐྱན་ཨང་། ༡.༢.༡ འཚོ་སྒྲོན་བགོས་འགྲེམས་བྱས་པར་དོ་བདག་གི་ས་རྒྱགས་མེད་པའི་སྐོར། ༡.༢.༣ རྒྱས་གསལ་གཏན་འཇོག་ལ་བྱུང་འཛིན་མིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། ༡.༢.༥ བྱུང་འཛིན་དེབ་ཀྱི་ཤོག་ཡྱེ་མ་ཚང་བའི་སྐོར། ༥.༢ སྤྱོད་བསྡད་སྐོར།

ག) དོགས་འཇྲི་སོང་བ་གྲངས། ༥

རྒྱས་སྐྱན་ཨང་། ༡.༢.༥། ༡.༢.༢། ༡.༢.༤། ༣.༡།

ང) དོགས་འཇྲིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༡

རྒྱས་སྐྱན་ཨང་། ༡.༢.༥ གསོལ་སོགས་ཀྱི་བསྡུ་དཔྱལ་འབྱལ་འབབ་གཅོག་འཕེན་གནང་མེད་སྐོར།

ཅ) ཁོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༡

རྒྱས་སྐྱན་ཨང་། ༡.༢.༢ ཚོང་ཁང་འཆར་གཞི་ཡྱར་མཇུག་སྐྱོང་མ་ཐུབ་པའི་སྐོར།

ཆ) ཐུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༤

རྒྱས་སྐྱན་ཨང་། ༡.༢.༦།༡.༢.༢། ༡.༢.༤། ༣.༡། ༥.༡།

ཆ.༡) རྒྱས་སྐྱན་ ༡.༢.༦ ཕྱི་ཟླ་ ༢༠༠᜴"᜴"᜴ ཟླཱ་ཌི་ནང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་དུ་རྒྱས་པ་ཐེངས་དྲུག་འགོ་འགྱུར་བྱས་ཏེ་རྒྱས་པ་གསར་ཆེར་བར་རྒྱས་པ་ཐོན་ཏེ་ཁ་ཕྱི་ཕ་ཐུན་མེད་པ་སོགས་འཐུས་ཤོར་མང་དག་སོང་ཡོད་འདུག་ཀྱང་དམིགས་བསལ་འགན་ཁུར་རྒྱས་རྒྱ་བྱ་ཡུལ་མེད་པས་མ་འོངས་པར་དབུས་ས་གཉིས་ནས་འགན་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་དེ་ལྟ་བུའི་འཐུས་ཤོར་མ་སོང་བ་དགོས་རྒྱ།

ཆ.༢) རྒྱས་སྐྱན་ ༡.༢.᜴ ཟླ་ཌི་ནང་ས་ཀཱན་ཤི་གི་ས་ཆའི་བདག་དབང་སྐོར་མན་ཅི་ཙོང་དགོན་ལས་ཁུངས་སུ་མ་ཐུད་འཛིལ་ལམ་བྱས་ཏེ་གྲུབ་འབྲས་སོན་ཐབས་གནང་དགོས་གལ།

ཆ.༣) རྒྱས་སྐྱན་ ༡.༢.᜴ རྒྱས་ཡོ་ ༢༠᜴"᜴"᜴ ཟླཱ་ཌི་ནང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་། བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་བྱུང་སོང་རྣམས་དཔྱལ་རྒྱས་སྐྱངས་འཛིན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་འགལ་བར་བརྟེན་འགལ་འཛོལ་ལ་གཞིགས་པའི་ཐུག་བསྟར་གནང་དགོས་རྒྱ།

ཆ.༤) རྒྱས་སྐྱན་ ᜴.᜴ རྒྱས་ཡོ་ ༢༠᜴"᜴"᜴ ནང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་བྱུང་སོང་གི་གནས་སྟངས་སུ་མ་ཐུད་ཐོན་པ་རྣམས་དཔྱལ་རྒྱས་སྐྱངས་འཛིན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་འགལ་བར་བརྟེན་འགལ་འཛོལ་ལ་གཞིགས་པའི་ཐུག་བསྟར་གནང་དགོས་རྒྱ།

ཆ.᜴) རྒྱས་སྐྱན་ ᜴.᜴ ཡུལ་མི་ཀེམ་ཆྱན་ཏ་ Khem Chand ཞེས་པ་ནས་ཡོང་བསྡད་སྐོར་ ༣᜴,᜴᜴᜴ དང་། མི་མང་ནས་ཡོང་བསྡད་སྐོར་ ᜴᜴᜴᜴᜴᜴ Saini Auto Electrical Engineering ནས་ཡོང་དགོས་སྐོར་ ᜴᜴᜴ བཅས་བཀའ་ཤག་གི་ས་ཕྱི་ཟླ་ ᜴᜴᜴᜴᜴᜴᜴᜴ འགོད་ཡོང་བསྡད་རྒྱས་བསྡུས

དང་དཏུལ་ལྷག་གཅིག་བསྡུར་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དགོངས་དོན་ཕྱག་བསྟར་ཀྱིས་རྩེས་གཅད་ཅེས་པར་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༡༥། སྒྲ་རྡ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང། རྩེས་ལོ་ ༢༠༡༠་་་།།

།།ས་ཀ། རྩེས་སྟན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང། མཇུག་གཅོད་གནང་སྒྲུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༥

།།ས་ཁ། རྩེས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་གྲངས། ༣

རྩེས་སྟན་ཨང། །།་།། དཏུལ་རྒྱང་ལག་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར། ༣་། བཀོད་ཁྲབ་བཞིན་གནང་ཕྱོགས་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། ༥་། ཡོང་བསྡད་སྐོར།

།།ས་ག། དོགས་འཇུ་སོང་བ་གྲངས། ༠

རྩེས་སྟན་ཨང།

།།ས་ང། དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་གྲངས། ༠

རྩེས་སྟན་ཨང།

།།ས་ཅ། སྒ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག །།

རྩེས་སྟན་ཨང། ༥་།

།།ས་ཅ་།། རྩོད་བསྡད་ལྷག་འཕོས་སྐོར་ །།ཨ།། ནང་སྲིད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་རྒྱུན་གྲོན་ནས་ཟ་བཅག་གིས་རྩེས་གཅད་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

།།ཅ། ཀུ་ལུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་དང་ཨ་རན་སི་ར་ཝོགས་ཚོགས། རྩེས་ལོ་ ༢༠།།་་་།།

།།ཅ་ཀ། རྩེས་སྟན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང། མཇུག་གཅོད་གནང་སྒྲུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། །།ཅ

།།ཅ་ཁ། རྩེས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་གྲངས། ཅ

རྩེས་སྟན་ཨང། །།་།། ཐོག་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར། །།་།ཅ། ཕྱི་བཏང་རྩེས་འགོའི་ནང་ཚད་གཞི་ལས་བརྒལ་བའི་འགོ་གྲོན་བཏང་སྐོར། ཅ་། ཡོང་བསྡད་སྐོར། ཅ་། སྒོ་བསྡད་སྐོར།

།།ཅ་ག། དོགས་འཇུ་སོང་བ་གྲངས། ཤ

རྩེས་སྟན་ཨང། །།་།། །།་།། ། །

།༡༩་ཆ་༧། རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་ Shri Praveen Thakur མཉམ་བྱེ་ལོ་ ༢༠༠༤།༧།༠༥ ཉིན་བཞག་པའི་གན་ཡིག་འབྲུ་དོན་བཞིན་མ་ཆའི་རིན་འབབ་སྒོར་ ༥༠༠,༠༠༠ དང་བྱིས་གསོ་ཁང་གསར་རྒྱ་བྱས་པའི་འབབ་སྒོར་ ༧༧༤,༠༠༠ བཅས་མ་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་བྱེ་ལོ་ ༢༠༡ ནང་ཆ་ཚང་བསྡུ་བཞེས་དགོས་འདུག་ཀྱང་དེ་བར་བསྡུ་ཕེངས་གཅིག་ལས་བྱུང་མི་འདུག་པས། དབུས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་དང་མ་གནས་གཉིས་ཀས་ཐུགས་སྟང་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་གན་ཡིག་གཞིར་བཟུང་རྒྱས་པོ་ ༢༠༧༣'''༧༥ ནང་རེས་པར་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས་པ་དང་། ཅི་སྟེ་གན་ཡིག་གཞིར་བཟུང་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ཚེ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ལག་བསྟར་མཛད་གསྒོང་བྱ་དགོས་མཐོང་།

།༡༩་ཆ་༢། རྒྱས་སྟན་ ༧་༢་༣ རོགས་དཔྱལ་ཆེང་པ་བེད་སྒྲོད་བྱ་བསྡད་ལྟག་འཛོས་སྒོར་ ཁ,༧ཁ,༣།༶༠ འབྲེལ་ཡོད་རོགས་ཚོགས་དང་། ས་གནས་བཅས་ལ་འབྲེལ་ལམ་གནང་སྟེ་བཀའ་ཤག་གི་ལམ་སྟོན་ལྟར་གང་མཁྱོགས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

།༡༩་ཆ་༣། རྒྱས་སྟན ༣་༧ སྒེར་གྱོན་གཞུང་རྒྱས་སུ་བཏང་བ་སྒོར་ ༥,༣᪥᪤ འབྲེལ་ཡོད་དོ་བདག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཟུང་པའི་ས་ནས་བསྡུ་བཞེས་དགོས་རྒྱ།

།༡༩་ཆ་༥། རྒྱས་སྟན་ ᪤་᪣ᪧ རྒྱས་ལོ་ ᪧ᪩᪢'''᪩᪣ ལོའི་ནང་ཆོས་གཅིག་སྒྲོལ་མ་ཙ་རིར་གཞིས་བསྒྲོད་སྐབས་བུན་གཡར་གནང་བ་སྒོར་ ᪤,᪠᪠᪤ བཏ་འདེད་ཀྱིས་གཙང་བཟོ་མ་ཐུབ་པར་བཏེན། ཕྱི་ལོ་ ᪢᪠᪡།ᪧᪧ᪥᪥ འགོད་བཀའ་ཤག་གི་ས་རྒྱས་བསྡུས་གཏོང་རྒྱའི་རྒྱབ་གཞིར་ལར་ཅོས་བཞེས་གནང་འདུག་ཀྱང་མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བཞེ་པའི་དུས་བཀག་ནང་སྒྲུབ་འཛལ་མ་བྱས་ཚེ་སྤྱི་རྒྱ་སྒེར་ཐོས་བྱེད་མཁན་ལ་གཞིགས་པའི་གཞུང་འབྲེལ་གསར་ཤོག་ནང་། གསལ་བསྟན་བྱས་ཏེ་རྒྱས་ཤེ་ལ་བྱ་དགོས་ཞེས་འགོད་པ་བཞིན་ལག་བསྟར་མ་བྱས་བར་རྒྱས་གཙང་ནས་ཡང་ཡོད་ཐབས་མེད་པར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱ།

།༡༩་ཆ་᪤། རྒྱས་སྟན་ ᪤་᪣᪣ འཛའ་ཐང་བར་ཆད་ཀྱི་ལྟག་འཛོས་སྒོར་ ᪥᪥,᪤᪤ᪧ།᪨᪥ བེད་སྒྲོད་བྱ་ཐོག་སྐོར་ལ་དབུས་ནས་ལམ་སྟོན་མ་བྱུང་དབར་ཐད་ཀར་ངོས་ཚོགས་མཉམ་གྲོས་བསྡུར་བྱ་ཐབས་མེད་པ་ཞུས་དོན་བཞིན། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བཞེ་པའི་སྟན་ཐོར་གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདེབས་གནང་བའི་ནང་འདེ་ནས་འཕྲལ་དུ་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན་སྐོར་གསལ་འདུག་པ་བཞིན་འགན་འཛིན་ཆེར་བཞེས་ཀྱིས་རྒྱས་གཙང་ངེས་པར་བཟོ་དགོས་རྒྱ།

།༡༩་ཆ་᪦། རྒྱས་སྟན་ ᪤་᪣᪢ ལོ་མང་རིང་བེད་སྒྲོད་མ་བྱས་པའི་རོགས་དཔྱལ་ལྟག་བསྡད་སྐོར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་བཀའ་འཛོལ་ཞུས་ཡོད་ཚོད་འདུག་པ་ལྟར། དབུས་ས་གཞིས་ནས་ཐུགས་ཁུངས་ཆེར་བཞེས་ཀྱིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱ།

།༡༩་ཆ་᪥᪤། རྒྱས་སྟན་ ᪤་᪣᪠ ས་ཆ་ཕྱིར་སློག་གནང་བའི་དཔྱལ་ཡུལ་མི་ Praveen Kumar དང་ Gyan Chand གཞིས་ནས་བསྟོམས་སྒོར་ ᪦᪠,᪠᪠᪠ ཕྱིར་བསྡུ་དགོས་པ་རྒྱས་འཛིའི་ལན་འདེབས་ནང་གསལ་བཞིན་འཐུས་ཤོར་མེད་པར་བསྡུ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱ།

།༡༩་ཆ་༥།　　རྩིས་སྟན་ ༥་༢་༥ རོགས་དངུལ་འགར་སོང་སྒོར་ ༨༠,༠༩༨།༣༣ རྒྱམས་རོགས་དངུལ་ལྷག་འཕྲོས་ སྒོར་ ༢༠,༠༢༨།༢༧ གསལ་བ་ནས་ཚབ་སྒྲིག་གནང་ཆེད་ནང་སྲིད་དབུས་ས་གཞིས་ནས་འགན་ འཛིན་གྱིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

།༡༩་ཆ་༩།　　རྩིས་སྟན་ ༢་༥་༨ AET རོགས་ཚོགས་ནས་རོགས་དངུལ་འབྱོར་རིགས་ལས་རང་གཞུང་གི་འཛིན་ སྐྱོང་འགྲོ་གྲོན་དམིགས་རྟེན་ཆེད་བརྒྱ་ཆ་བཞིའི་འབབ་གཙོག་ཆ་གནང་བ། གོང་གསལ་རོགས་ཚོགས་ དང་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་གཞིས་དབར་བཞག་པའི་གན་ཡིག་འབྲི་དོན་ལྟར་ཡིན་འདུག་ཀྱང་། མ་འོངས་ པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༥།༠༣།༢༨ འགོད་སྒྲི་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚད་དགོངས་དོན་ཐུག་བསྟར་མ་ ནོར་བ་དགོས་རྒྱུ།

༢༠། ལྷི་ལི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༧༠་་་།།

།༢༠་ཀ།　　རྩིས་སྟན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གཅོད་གནང་སྒོས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། །།

།༢༠་ཁ།　　རྩིས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། །

　　རྩིས་སྟན་ཨང་། །་༢་།　ལས་བཅར་ཐོ་དེབ་འཐུས་ཚང་བྱེས་ཉར་མེད་པ་དང་ནད་དགོངས་ཞུ་ཐོག་སྐོར།

།༢༠་ག།　　དོགས་འཇུ་སོང་བ་གྲངས། །།

　　རྩིས་སྟན་ཨང་། །་༢་།། །་༢་།། །་༢་།། །་༢་།།། །་༢་།།། །་༢་།།། །་ །། །་ །། །་ །། །་ །།

།༢༠་ང།　　དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། །

　　རྩིས་སྟན་ཨང་། །་༢་།། སྟྲུམ་འགོར་འབྲུལ་བསྐྱོད་ཐོ་དེབ་ཁ་གསལ་ཁམས་དྭངས་བྱེས་བཀོད་མེད་པའི་སྐོར། །་ ། ས་གནས་རང་ཚོགས་ནས་རྩིས་འབྲུལ་བྱུང་བའི་བསྡུ་འབབ་དུས་ཐོག་རྩིས་འབྲུལ་མ་ཞུས་པའི་སྐོར། །་། ཡོང་བསྡད་སྐོར།

།༢༠་ཅ།　　གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། །

　　རྩིས་སྟན་ཨང་། །་༢་། རྒྱས་གསོའི་ས་ཁང་འདི་ཉིད་སྒྲི་རྒྱ་སྒྲེར་བདག་མི་འགྲོ་བའི་འགན་འཛིན་ལྟར་དགོས་སྐོར།

།༢༠་ཆ།　　ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག། །།

　　རྩིས་སྟན་ཨང་། །་༢་།། །་༢་།། །་༢་།། །་༢་།། །་༢་།། །་༢་།། །་༢་།། །་༢་།།། །་༢་།།། །་ །། །་ །།

།༢༠་ཆ་།།　　རྩིས་སྟན་ །་༢་། གཏུན་འཛིན་ཁག་གི་ཡིག་ཆའམ་བྱུང་འཛིན་ངོ་མ་འཚོལ་ཞིབ་ཀྱིས་རྟེད་སོན་མ་བྱུང་ བར་བརྟེན་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་ངོས་སྒྲོར་ཐོབ་ཐབས་འབད་བཙོན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་འདུག་པ་ ལྟར་དོན་འབྲས་སོན་པ་དགོས་རྒྱུ།

།༢༠་ཆ་།།　　རྩིས་སྟན་ །་༢་། ལས་ཏྲང་ཟུར་པ་བསྟན་འཛིན་འཕྲིན་ལས་ཨ་རིར་གཞིས་བསྐྱོད་ཀྱི་གནས་གྲོན་ཆེད་ ཏེན་སྒོར་ ༥༠,།།། སྤ་འདོན་བཏང་བའི་ཡོང་བསྡད་ད་བར་གཙང་བཟོ་མ་ཐུབ་པའི་སྐོར། ནང་སྲིད་ ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་མཐའ་མའི་གནས་བབ་སྟན་ཞུ་དང་སྦྱགས་འབྲེལ་ཡོད་བདེ་དོན་ཟུར་པ་ ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས་ཞུས་དོན་བཞིན་དམིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་གནང་ ཧོས་ཡོད་མེད་སྐྱབས་འཇུག་ཡོང་བ་ཞུ་ཐུབ། བཀའ་ཤག་ལྟར་རྒྱས་སུ་སྟན་གསན་ཞུས་པས་ཕྱིར་

ཞེབས་སུ་མང་ཚོགས་ཅིས་ཁྲལ་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བཞི་པའི་སྒྲན་ཐོའི་དགོངས་དོན་ལྟར་སྐབས་དེའི་བྱ་ལོན་སྤྲོད་མཁན་དབང་ལྟན་འགན་འཛིན་ལ་སྤ་འདོན་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་སྐབས་རང་འོག་ལས་བྱེད་ཅིག་གི་གནས་ཆུལ་ལ་རྟོག་དཔྱོད་དང་འགན་འཐུར་རྒྱ་བཞིན་མ་བྱུང་བའི་དབང་གིས་སྤྱི་བར་ཁྱོད་གྱུན་ཆགས་པར་ཐུགས་ཟམ་བྱུང་ཞེས་ཁོ་བོར་ ༢༠༢༣།༠༤།༠༥ འགོད་གསལ་བཀོལ་ཉིན་བརྒ་བཏང་ཟིན་འདུག་པ་དང་། ལས་དྲུང་ཆུང་པ་བསྟན་འཛིན་འཕྲིན་ལས་ལའང་སྤྱི་རྒྱུ་སྐྱེར་ཟས་བྱེད་མཁན་དུ་ངོས་འཛིན་གྱིས་གཞུང་འབྲེལ་གསར་ཅོག་ནང་གསལ་བསྒྲགས་གནང་དགོས་སྐོར་ ༢༠༢༣།༠༤།༠༣ འགོད་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་བཀའ་ཡིག་ཕུལ་དོན་ལྟར་ནང་སྲིད་བརྒྱུད་གཞུང་འབྲེལ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་དེ་ལུགས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཟིན་པར་བཏེན་འདི་ནས་ཀྱང་མཇུག་གཅོད་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།

༢༠.ཆ.༣) ཅིས་སྒྲན་ ༡.༢.ཅ ཅིས་ལོ་ ༢༠༠᚜᚜᚜

འདེ་བས་ཅམ་ལས་ལག་བསྟར་དོན་འཛིན་ཡོང་བའི་འབད་བརྩོན་གང་ཡང་མ་བྱས་པའི་རྣམ་པ་མངོན་གྱི་འདུག་ན་མ་འོངས་པར་འདི་བྱ་འདི་མིན་གྱི་ཐག་གཅོད་གཅང་མ་ཞིག་མ་བྱས་པར་རང་སོར་བཞག་ན་འགྲིག་ཐབས་ཡེ་ནས་མེད་པས། དོ་བདག་ནས་ཁྱངས་སྐྱེ་ལ་ར་སྦྱོང་དམ་དེ་མིན་མང་ཚོགས་ཅིས་ཁྱའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བཞི་པའི་སྟན་ཐོ་ལྟར་མཐུན་གཅིན་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱ།

ཟ૦.ཆ.૨ཀ ཅིས་སྟན་ ૧.૩.૬ ཅིས་ལོ་ ૨૦૦૬'''૦૯ ལོའི་ནང་ཅིས་འགོ་གཉིས་ཐོག་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའི་འགྲོ་གྲོན་སྒོར་ ૧,૦૫૯ བཏང་བ་སྒྲིག་འགལ་ལ་སོང་སྒྲིག་མ་ཐུན་ཕྱག་བསྟར་གནང་དགོས་རྒྱ།

ཟ૦.ཆ.૬ཀ ཅིས་སྟན་ ૧.૩.૧૧ ཕྱོན་ཅིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ལག་འཁྱེར་ཁ་པར་བསྐྲད་ཟླ་སྒོར་ ૩,૩૯૯ བཏང་བ་སྒྲིག་འགལ་ལ་སོང་སྒྲིག་མ་ཐུན་ཕྱག་བསྟར་དགོས་རྒྱ།

ཟ૦.ཆ.૯ཀ ཅིས་སྟན་ ૧.૩.૧૩ ཅིས་ལོ་ ૨૦૦૯'''૧૦ ལོའི་ནང་ཕྱོན་ཅིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའི་འགྲོ་གྲོན་དང། ཡོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་བྱས་པ་རྣམས་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞུང་དཔྱལ་འདུ་འགོད་དང་ལོ་འཁོར་ཕྱོན་ཅིས། དཔྱལ་ཅིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ૫ (૧) (૩) གཉིས་དང་འགལ་བར་བཏེན། སྒྲིག་དོན་བཞིན་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཁྲིའི་ལས་བྱེད་ངོས་བཟུང་ཐེར་འདོན་ཐོག་སྒྲིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་ཉེས་ཆད་ཡན་ཚོར་མ་སོང་བ་གཏོང་དགོས་རྒྱ།

ཟ૦.ཆ.૧૦ཀ ཅིས་སྟན་ ૩.૧ གོང་གསལ་རྒྱབ་གཉིར་སྟན་ཐོ་དོན་ཚན་ ཟ૦.ཆ.૫ཀ ཅིས་སྟན ૧.૩.૬ ནང་གསལ་བཞིན་ཕྱག་བསྟར་མཐུག་སྒྲོང་དགོས་རྒྱ།

ཟ૦.ཆ.૧૧ཀ ཅིས་སྟན་ ૯.૩ ཟླ་ལོ་ ૨૦૧૧|૦૩|૩૧ ཉིན་ཅིས་གསལ་སྦྱོང་བསྡད་ཁྱོན་སྒོར་ ૩૬૪,૩૯૩|૯૫ ལས་དོགས་འཇིའི་ལན་འདེ་བས་ནང་གསལ་སྒོར་ ૩૫૬,૧૫૩|૩૬ ཅིས་གཅང་བཟོ་འཕྲོས་རྣམས་སྦྱོང་ཁྱངས་ཡོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་གིས་ལྷག་ལས་མཐུན་ཅིས་གཅང་བཟོ་དགོས་རྒྱ།

૩૧ཀ སིམ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང། ཅིས་ལོ་ ૨૦૧૦'''૧૧

ཟ૧.ཀ། ཅིས་སྟན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང། མཇུག་གཅོད་གནང་སྲུས། སྒྲོན་གནད་སོགས་གྲངས། ૧૧

ཟ૧.ཁ། ཅིས་སྟན་ལན་འདེ་བས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ૦

ཅིས་སྟན་ཨང།

ཟ૧.ག། དོགས་འཇི་སོང་བ་གྲངས། ૬

ཅིས་སྟན་ཨང། ૧.૩.૩| ૧.૩.૩| ૧.૩.૯| ૧.૩.૫| ૧.૩.૬| ૩.૩| ૯.૩| ૬.૧|

ཟ૧.ང། དོགས་འཇིའི་ལན་འདེ་བས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ૯

ཅིས་སྟན་ཨང། ૧.૩.૩ འབབ་ཁྲལ་ཟུང་བཅད་སྲུ་མཐུད་ཕྱོད་བསྡད་གསལ་བའི་སྐོར། ૧.૩.૩ ཁ་དབང་གེད་མེད་ལྷས་ཡོད་སྐོར། ૧.૩.૯ དམིགས་བཀར་རོགས་དཔྱལ་འཕྲོས་ལྷག་སྐོར། ૧.૩.૬ འབབ་ཁྲལ་ཟུང་བཅད་ཅིས་འབྱལ་མ་ཞུས་པའི་སྐོར།

ཟ૧.ཅ། ཁོས་ཚོགས་སྲུ་ལན་འདེ་བས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ૦

ཅིས་སྟན་ཨང།

།།ཀ།ཆ།། ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག །།
རྩེས་སྒྲན་ཨང་། །།ཀ།།། །།ཀ།།། །།ཁ།།། །།ཁ།།ཀ། །།ཁ། །།ཀ། །།ག།

།།ཀ།ཆ།ཀ།། རྩེས་སྒྲན་ །།ཀ།། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གི་ལོ་འཁོར་སྟོན་རྩེས་བཀའ་འཁོལ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ནས་ཞུས་སྐལ་གནང་བཞིན་ཡོད་འདུག་པ་ལྟར། ས་གནས་ཀྱི་སྟོན་རྩེས་སྐྱངས་འཛིན་སྒྲིག་གཞི་ཞིག་དགོས་རྒྱ་གལ་ཆེར་སོང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ལ་སྐྱན་འབུལ་ཞུས་ཏེ་སྒྲིག་གཞི་གཏན་འགེབས་དེས་བར་དུ་གནང་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱ།

།།ཀ།ཆ།ཁ།། རྩེས་སྒྲན་ །།ཁ།། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞི་དང་འཇེལ་བའི་སྒྲོན་གནད་ཁག་དུ་མ་ཞིག་ལྟག་པ་དང་། དཔྱིལས་མ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཟུང་ནས་ཁྲིམས་མཐུན་ཡོང་ཆེད་འཇེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སུ་ཞུ་གཏུག་གནང་བཞིན་ཡོད་འདུག་པ་ལྟར། བེད་མེད་དུ་ལྟག་པའི་ཁང་སྟོང་དེ་བཞིན་དེ་ཆུར་ནར་འགྱངས་སུ་མ་སོང་བར་བེད་སྤྱོད་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཆེ་བཞེས་དགོས་རྒྱ།

།།ཀ།ཆ།ཁ།། རྩེས་སྒྲན་ །།ཁ།། གྲུང་རྩིག་གས་རྒྱག་དང་སྟོད་ཁང་ཉམས་གསོའི་ལག་བསྟར་སྐབས་བྱུང་འཛིན་ཚད་ལྟན་མ་བྱུང་དང་། གན་ཡིག་བཞིན་ཚད་འཛལ་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་ཡིག་ཚ་སོགས་མེག་སྟོན་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱ་མེད་པ། བོགས་ལེན་པའི་མཉམ་མཐའ་རྩེས་ཞིབ་ཐུ་གང་ཡང་མེད་པ། ལས་གཞི་མཇུག་བསྒྲིལ་སྐབས་འཚར་གཞི་བཀོད་རིས་སྟོན་པོ་བཞིན་བྱུང་ཡོད་མེད་ཁྱད་མཁས་པས་དག་མཚན་འགོད་པའི་ཡིག་ཚ་སྟོན་རྒྱ་མེད་པ་བཅས་ཀྱི་སྒྲོན་གནད་ཐོན་འདུག་ན། མ་འོངས་པར་གྲུང་རྩིག་དང་སྟོད་ཁང་ཉམས་གསོ་བྱས་པ་དེ་དག་ཁྲིམས་ཐོག་དཀའ་ངལ་མི་འབྱུང་བའི་འགན་འཁུར་ཆེ་བཞེས་གནང་དགོས་རྒྱ།

ཚོགས་གཙོ་སྒྲིན་པ་ཆེ་རིང་མཚོག་ནས།

སྒྲོ་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། སྐད་མ་གཅིག་བཞུগས་རོགས་གནང་། སྒྲོ་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྒྲོང་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།

སྒྲོ་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྒྲོང་ལགས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ད་རིང་གི་ལས་རིམ་ནང་དུ་ཆུ་ཚོད་ལྔ་པ་བར་དུ་རེད་འདུག ཆུ་ཚོད་ལྔ་པ་ནས་ས་ཐང་རྒྱ་ཆུ་ཚོད་ ཀ།མ་ཀ་ཁ་ཚོགས་གསེང་ཡིན་ཞེས་བྱེས་འདུག ཕར་འགྱངས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་དང་། ཆུ་མཐུད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། གཙོ་བོ་དེ་ད་ལྟའི་ལས་བསྟོམས་སྟན་སྒྲོན་ཞུ་མཁན་ལ་ངལ་གསོ་ཐེབས་རྒྱའི་ཆེད་དུ་ཞུས་པ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སྒྲིན་པ་ཚེ་རིང་མཚོག་རས།

ལས་རིམ་པར་འགྲུངས་ཤུས་པའི་ཐོག་ནས། སྒྲི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ཆུ་མཐུད་ནས་སྣན་སྨོན་ གནང་རོགས་གནང། ཆབ་ཅིག་མཚོད་དེ་སྣན་སྨོན་གནང་རོགས་གནང།

སྒྲི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

ད་ཀ་པར་སྒེབས་ཡོད་མེད་འཚུགས་ཚར་སོང། བཅོ་གཉིས་ཡོད་སར་སྒེབས་པ་འདུ།

༢༧་ཚ་༥། ཅིས་སྣན་ ༣་༧་༢ བཅོ་གཉིས་ (Septic Tank) གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞིའི་སྐོར་ལ་ཡང་གོང་གསལ་ རྒྱབ་གཉེར་སྣན་ཐོ་ ༢༧་ཚ་༣། ཅིས་སྣན་ ༣་༧་༧ ནང་གསལ་བཞིན་མ་འོངས་པར་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་ དཀའ་ངལ་མི་འབྱུང་བའི་འགན་འཁུར་ཆེ་བཞེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

༢༧་ཚ་༤། ཅིས་སྣན་ ༣་༢ ཕྱོན་ཅིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་བྱུང་སོང་རྣམས་ དཏུལ་ཅིས་སྣངས་འཛིན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་འགལ་བར་བརྟེན་འགལ་འཛོལ་ལ་གཞིགས་པའི་ཕྱག་ བསྟར་གནང་དགོས་རྒྱུ།

༢༧་ཚ་༦། ཅིས་སྣན་ ༥་༢ སྒྲོད་བསྡད་ཐོ་གཞུང་ཡང་ A ནང་གསལ་ནང་སྒྲིད་ལས་ཁུངས་ལ་སྒྲོད་དགོས་སྐོར་ ༧,༤༥ ས་གནས་མ་དཏུལ་ཁོངས་གཅིག་སྐྱར་དགོས་པའི་ཡིག་ཆུང་སོང་ཡོད་འདུག་པ་ལྟར་ཅིས་གཅད་ བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༢༧་ཚ་༧། ཅིས་སྣན་ ༦་༧ ཟླ་འོ་ ༢༠༠༤"""༠ཅ ལོའི་ནང་ས་འགོའི་ཅིས་ཁོངས་རོགས་དཏུལ་ཐད་ཀར་འགྲོར་བའི་ བརྒྱ་ཆ་བཞིའི་འབབ་སྐོར་ ༣༢,༠༠༠ དུས་འགྲུངས་མ་སོང་བར་དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།

༢༢། ཥལ་ཏོར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང། ཅིས་ལོ་ ༢༠༧༠"""༧༧

༢༢་ཀ། ཅིས་སྣན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང། མཇུག་གཅོད་གནང་སྲས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༥

༢༢་ཁ། ཅིས་སྣན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༧

ཅིས་སྣན་ཨང། ༥་༧ ཡོད་བསྡད་སྐོར།

༢༢་ག། དོགས་འཛིན་སོང་བ་གྲངས། ༣

ཅིས་སྣན་ཨང། ༧་༢་༢། ༣་༧། ༥་༢།

༢༢་ང། དོགས་འཛིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༠

ཅིས་སྣན་ཨང།

༢༢་ཅ། ཁོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༠

ཅིས་སྣན་ཨང།

༢༢་ཆ། ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༥

ཅིས་སྣན་ཨང། ༧་༢་༧། ༧་༢་༢། ༣་༧།༥་༢།

།།།ཆ་༧།། རྒྱལ་སྤྲུལ་ ༧་།་༧ རྒྱལ་ལོ་ །།།།།"།།། ནང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གི་གཟུགས་མཐོང་བརྙན་ འཕྲིན་ (TV&VCR) ཀུ་ཥོར་བྱང་བའི་སྐོར་ལོ་གངས་བཅུ་ཕྲག་གཅིག་ལྷག་རིང་ཁྱིམས་གཏན་ཀྱང་བྱེད་ཐབས་སོན་རེ་མེད་ཚེ་ཁྱིམས་གཏན་ཕྱི་ཨར་ཕན་ནས་གནང་ཕྱོགས་རྗེ་དགེའི་རྒྱལ་གཙང་ གནང་དགོས་རྒྱུ།

།།།ཆ་།།། རྒྱལ་རྒྱལ་ ཤྲོན་རྒྱལ་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའི་ཁ་དབང་སྤྱས་གཟིགས་གནང་བ་དཏུལ་རྒྱལ་ སྐྱངས་འཇོན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་འགལ་བར་བཏེན་སྒྲིག་འགལ་ལ་གཞིགས་པའི་ཐུགས་བསྟར་གནང་དགོས་རྒྱུ།

།།།ཆ་།།། རྒྱལ་སྤྲུལ་ །།། རོགས་དཏུལ་ལྷག་བསྡད་ཆེང་པ་སྐོར་ །།,།།།|།།། ལས་དོགས་འཇིའི་ལན་འདེབས་ ནང་གསལ་ལ་རྒྱལ་གཙང་བཟོས་ཡོད་སྐོར་གསལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ལྷག་འཕྲོས་ཁག་འཚར་གཞི་ལྷར་རྒྱལ་ གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

།།།ཆ་༩།། རྒྱལ་སྤྲུལ་ ༩་། ཕྱོད་བསྡད་ལྷག་འཕྲོས་སྐོར་ །།,།།།|།།། ད་དུང་རྒྱལ་གཙང་བཟོས་ཡོད་མི་འདུག་ ན་རྒྱལ་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

།།། དུར་བ་སྤྱར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ རྒྱལ་ལོ་ །།།།"།།

།།།ཀ། རྒྱལ་སྤྲུལ་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱང་བ་དང་ མཇུག་གཅོད་གནང་ཐུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། །།

།།།ཁ། རྒྱལ་སྤྲུལ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། །

  རྒྱལ་སྤྲུལ་ཨང་། །།། ཨར་ལས་བོགས་ལེན་པར་དཏུལ་ཕྱོད་སྒྲབས་ཁྲལ་འབབ་གཅོག་ཆ་དགོས་སྐོར།

།།།ཀ། དོགས་འཇི་སོང་བ་གྲངས། །

  རྒྱལ་སྤྲུལ་ཨང་། །།། །།།| །།།| །།།| །།།| །།།| །།| །།| །།

།།།ང། དོགས་འཇིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། །

  རྒྱལ་སྤྲུལ་ཨང་། །།། ལས་གཞིའི་ཆེད་འགྲོ་གྲོན་འཕར་སོང་ཁྲངས་སྒྲིག་དགོས་སྐོར། །།། ཁ་དབང་ཐོ་དེབ་ གསར་བཟོ་སྐོར། །།། ཨར་ལས་བཀོད་རིས་སྟོན་པོ་དང་གྲོང་སྡེ་ལས་ཁྲངས་ནས་དགག་བྱ་མེད་པའི་ངོས་ སྟོར་དགོས་སྐོར། །།། ཁེ་ར་སྨན་ཁང་གི་ཚུ་གློག་འཁྱིད་འཛུགས་སྐོར། ། མཉམ་འབྲེལ་མ་དཏུལ་རྒྱལ་ གསལ་མེད་པའི་སྐོར།

།།།ཅ། ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་ ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ཀ

  རྒྱལ་སྤྲུལ་ཨང་། །།། །།།| །།| །།| །།

།།།ཅ།། རྒྱལ་སྤྲུལ་ །།། ཕྱི་ལོ་ །།།།|།།|།། ཉིན་རྒྱལ་གསལ་རོགས་དཏུལ་ལྷག་བསྡད་སྐོར་ །ཀ།,ཀ།|།ཁ། གསལ་བའི་ཁོངས་གསར་རྟེང་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱིས་རྒྱལ་གཙང་བཟོ་དགོས་ཀྱང་ས་འགོ་ དང་ལས་ཏྲང་གནས་སྟོས་ལ་ཁ་གཡར་ཏེ་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་བྱང་ཡོད་མི་འདུག་ན་མ་འོངས་པར་ འགན་འཁྱར་ཆེར་བཞེས་ཀྱིས་རྒྱལ་གཙང་ངེས་པར་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

།།ཅ་།། ཆོས་སྐྱོན་ ། ། ཀེ་ར་གྲོང་སྡེར་སྐྱན་ཁང་དང་ལས་ཤག་གསར་རྒྱ་སྐྱབས་འཚར་འགྲོད་ལྷན་ཁང་གི་ལམ་སྟོན་དོན་ཚན་ ། ། ནང་གསེས་ ། ། ནང་གསལ་ལག་བསྟར་མ་བྱུང་བ་དང་། ཨར་རྒྱ་ལས་གཞི་འགྲུབ་ཡོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་ཞུ་ཡུལ་ལས་ཟིན་ཚད་འཛལ་ཐོ་དེ་བ་མེད་པ། ཁྱད་མཁས་པའི་འགྲིགས་མཚན་མེད་པའི་ཨར་གྲོན་བསྟོམས་སྒོར་ ། ། །

།།ཅ.ཅ.༡།། རྩེས་སྒྲན་ ༡.༢.༡ ཚོང་པ་བཏང་ཚེ་དབང་ནས་རྩེས་གསལ་དུས་བཀག་སྒྲིད་བཅོལ་ཡོང་དགོས་པ་སྒོར་ ༢༠༠,༠༠༠ དོ་བདག་ལ་བརྡ་འདེད་ནན་འཇོངས་ཀྱིས་རྩེས་གཙང་ངེས་པར་དུ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

།།ཅ.ཅ.༢།། རྩེས་སྒྲན་ ༡.༢.༢ ལས་གཞི་ཁག་གཉིས་ཀྱི་དངུལ་ལྷག་སྒོར་ ༣༧,༡ཁ།།ཁ་ས་ཨགོའི་མ་དངུལ་དུ་གཏན་བཀལ་འགྲོལ་ཆེད་འཛོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་འབྲེལ་ལམ་ཞུས་ཡོད་འདུག་ཀྱང་བཀལ་ལན་གནང་སོན་བྱུང་ཡོད་མི་འདུག་པ་ནི། འགན་འཁུར་ཚུལ་བཞིན་མ་གནང་བཅམ་སྟང་ཆུང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་མངོན་པས་འབྲེལ་ཚགས་དབུས་ས་གཉིས་ནས་འཐུས་ཤོར་མ་སོང་བར་རྩེས་གཙང་ངེས་པར་དུ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

།།ཅ.ཅ.༣།། རྩེས་སྒྲན་ ༡.༢.༣ ཐྲི་དངུལ་ལས་བྱེད་སྒེར་གྱི་མིང་ཐོག་བཞག་པ་དང་མཐར་བཀལ་འགྲོལ་ཡིག་ཆ་གང་ཡང་མེད་པར་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ནས་ཐག་གཅོད་ཀྱིས་ཁྲོན་སྒོར་ ༢ཅ,ཅ།། ཁྲོ་བུ་ཆུང་ཁོ་ནར་སྒྲད་དེ་འགལ་འཛོལ་གཅིག་ཐོག་ཏེ་ཁ་བཅུགས་བྱས་པ་དབུས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་འགལ་འཛོལ་ལ་བཀོད་འདོམས་གནང་གལ་ཞེས་རྩེས་སྒྲན་དུ་གསལ་འགོད་གནང་འདུག་ཀྱང། དོགས་འཇིའི་ལན་འདེ་བས་སུ་ཐྲི་ར་གནས་སྒྲངས་ཆ་ཚང་ས་འགོ་ལས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ཡོངས་ནས་མཁྱེན་བཞིན་པ་ཞིག་དང། ཁྲོ་བུ་ཆུང་གི་ཁང་པ་ཉམས་གསོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༠།།༠།།།། ཉིན་ལེགས་སྒྲུབ་ཟིན་སྒྲས་ངོས་བཟུང་དངུལ་སྒོར་ ༢ཅ,ཅ།། ཆ་ཚང་ཁོ་པར་སྒྲད་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་དུ་ཁྲོང་སྟེ་ ༧ཅ དང་༧༦ གཉིས་ཀྱི་ཐྲི་མི་དང་བུ་ཆུང་རང་ཉིད་ནི་ས་ཏུགས་དང་ལས་དམ་འགོད་པའི་བྱང་འཛིན་ཡང་ལེན་འདུག་པ་མ་ཟད། སྐབས་དེའི་ཉིས་ཞེབ་པར་ཡང་གནས་ལྷུགས་ཆ་ཚང་འབྲེལ་བཤད་གནང་འདུག་ཟེར་བ་ཅམ་ལས་བཀོད་འདོམས་གང་ཡང་གནང་མི་འདུག་ན་འགལ་འཛོལ་ལ་གཞིགས་པའི་ཐག་གཅོད་ཅིག་ངེས་པར་གནང་དགོས་རྒྱུ།

།།ཅ.ཅ.༤།། རྩེས་སྒྲན་ ༡.༢.༤ རོགས་དངུལ་ལེད་ཐྲོད་བྱ་བསྡད་ཆྱིང་གས་ལྷག་འཕྲོས་སྒོར་ ༢༨ཅ,༠༤།།ཁ༨ ཡོད་པ་ལེད་ཐྲོད་སྒྲད་རྩེས་ལོ་ ཁ༠ཁ།།།–ཁ༠ཁ།། ལོའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གི་ལོ་འཁོར་ཐྲོན་རྩེས་སུ་བཀལ་འགྲོལ་ཞུ་འཚར་ཡིན་སྒོར་གསལ་བ་བཞིན་ལག་ལེན་དོན་འཁེལ་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ།

།།ཅ.ཅ.།།། རྩེས་སྒྲན ༡.༢.། ཐྲོན་རྩེས་བཀལ་འགྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་སྒོར་ ༢,།ཁ་ བཏང་བ་ཐྲི་ག་འགལ་ལ་སོང་ཐྲི་ག་མ་ཐུན་ཕྱག་བསྟར་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང། རྩེས་སྒྲན་ལན་འདེ་བས་ནང་འགྲོ་གྲོན་ཕར་ཕྱིར་ཁ་ཕྱད་ཀ་ཁ་ཕ་ཁ

བཀའ་འགྱོལ་ཐོན་པའི་བརྡ་ཁྱབ་མ་ཕེབས་གོང་རང་འཚམས་བཏང་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས། འགལ་
འཛིན་ལའི་རིགས་ས་གནས་མང་དག་ཅིག་ལ་ཐོན་བཞིན་འདུག་ན་དབུས་ས་གཉིས་ཀས་འཕྲས་ཤོད་
མེད་པར་དོ་སྣང་ཆེར་བཞེས་གནང་གལ།

ཅ.ཅ.༦) ཅིས་སྟན་ ༣.༡ དངུལ་གཉིར་ཟུར་བཀོར་བུ་ཇིང་ཞུགས་ལ་ཕྱི་ལོ་ ཅ.ཅ.ཅ.

།།ད་ཅ་།།　　ཅིས་སྣྲན་　།།　　སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཀྱི་ཞིང་པ་རྣམས་ལ་སྦྱར་ལུད་དང་འབྲ་ལུད་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཕྱོགས་ནང་སྲིད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་མ་གནས་པར་དེ་གའི་སྐྱེ་ལྡན་སྲོལ་རྒྱུན་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཐག་གཅོད་བཞིན་དཏལ་རྒྱང་བགོས་འགྲེམས་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐོར་ལ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཕྲིན་ཡོད་པའི་ཁུངས་སྐྱེ་ལ་གང་ཡང་མི་འདུག་ན། དབུས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་གནད་ཕྱོགས་ཁ་གསལ་དགོས་རྒྱུ།

།།ད་ཆ་།།　ཀོ་ཬི་ལྷལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།　ཅིས་ལོ་ །།།།།

།།ད་ཀ་།།ཅིས་སྣྲན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གཅོད་གནང་ཐུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། །།

།།ད་ཁ་།།ཅིས་སྣྲན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། །

ཅིས་སྣྲན་ཨང་། །།་།། ཏྲས་གསོ་ཁང་གི་དོ་དམ་པས་དཏལ་རྒྱང་ཕོན་ཆེ་བདག་ཉར་བྱས་པའི་སྐོར། །།་།། ཐྲོག་ཡོན་དང་འཚོ་སྟོན་སྲོད་བསྡད་ལྟག་འཕོས་སྐོར། །།་།། ངོས་སྲོར་དང་རྒྱབ་གཉེར་དོད་བསྡུ་ལེན་གནང་བའི་སྐོར།

།།ད་ག་།།དོགས་འཛིན་སོང་བ་གྲངས། །

ཅིས་སྣྲན་ཨང་། །།་།། །།་།། །།་།། །།་།། །།་།། །།

།།ད་ང་།།དོགས་འཛིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། །

ཅིས་སྣྲན་ཨང་། །།་།། རོགས་དཏལ་གེད་སྲོད་བྱེད་ཀྱ་བསྡད་ཁོངས། །།་། གཞུང་དཏལ་སྐེར་སྲོད་ཅིས་ཁྲར་འགོད་ཕྱོགས་གནང་བའི་སྐོར། །།། དཏལ་རྒྱང་ཉར་ཚད་གཏན་འབེབ་ལས་ལྟར་མ་གནས་པའི་སྐོར། ། རོགས་དཏལ་ཐད་འཕྲོར་བྱུང་བའི་བརྒྱ་ཆ་བཞིའི་འབབ་འབྲལ་བསྡད་སྐོར།

།།ད་ཆ་།།　ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག །།

ཅིས་སྣྲན་ཨང་། །།་།། །།་།། །།

།།ད་ཅ་།།　　ཅིས་སྣྲན་　།།　ལྷ་ལྡན་སོ་ནམ་ཀྱི་ཞིང་པ་རྣམས་ལ་སྦྱར་ལུད་དང་འབྲ་ལུད་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཕྱོགས་ནང་སྲིད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་མ་གནས་པར་དཏལ་རྒྱང་བགོས་འགྲེམས་བྱས་པའི་སྐོར་ལ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཕྲིན་ཡོད་པའི་ཁུངས་སྐྱེ་ལ་གང་ཡང་མི་འདུག་ན། དབུས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་གནད་ཕྱོགས་ཁ་གསལ་དགོས་རྒྱུ།

།།ད་ཅ་།།　　ཅིས་སྣྲན་　།།　ཏུས་བཀག་སྐྱེད་བཅོལ་སྐྱེད་འབབ་ནས་ཡོད་འབབ་ཁྲལ་གཅོག་ཆ་གནང་བ་བསྟོམས་སྐོར་ །ཅ,།།ཆ་ རིམ་བཞིན་དཏལ་ཁང་ནས་ཡོད་རེ་ཡོད་འདུག་པ་ལྟར་མ་ཐུད་བརྡ་འདེད་ཀྱིས་ཅིས་གཙང་བཞོ་དགོས་རྒྱུ།

༢༥། བསྡུན་མདའ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང། རྒྱས་ལོ་ ༢༠༧༠ཨཨ།།

༢༥.ཀ། རྒྱས་སྐྱན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང། མཇུག་གཅོད་གནང་ཟིན། སྒྲོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༢

༢༥.ཁ། རྒྱས་སྐྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༠

རྒྱས་སྐྱན་ཡང།

༢༥.ག། དོགས་འཇུ་སོང་བ་གྲངས། ༢

རྒྱས་སྐྱན་ཡང། ༢.མ། མ.༧།

༢༥.ང། དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༠

རྒྱས་སྐྱན་ཡང།

༢༥.ཅ། ཟུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ་དང། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༢

རྒྱས་སྐྱན་ཡང། ༢.མ། མ.༧།

༢༥.ཅ.༧། རྒྱས་སྐྱན་ ༢.མ ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྒྱུར་བའི་གློག་རིན་འབྲེལ་བསྡུར་སྒྲོར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༢།༠ཧ།༧༢ འགོད་གནས་ཡང་ མ.༧ བརྒྱུད་གང་མགྱོགས་གནང་སྒྲོང་ཡོང་བའི་འགོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་འདུག་པ་ལྟར་བརྒྱ་ཕྲག་རྒྱས་རྒྱས་ཀྱིས་རྒྱས་གཅང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༢༥.ཅ.༢། རྒྱས་སྐྱན་ མ.༧ ས་གནས་སུ་རྒྱས་པ་དང་དཀའ་ལ་གཉེར་གཅིག་ལྷོག་གནང་བ་མ་འོས་པར་བརྟེན་ས་གནས་ཀྱིས་ཞུས་དོན་ལྟར་དཀའ་ལ་གཉེར་དང་རོགས་རྩོད་གཅིག་ལྷོག་འཕར་མ་ཞིག་བཀའ་འཁོལ་གནང་དགོས་རྒྱུ།

༢༦། ཏོན་སྲུར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང། རྒྱས་ལོ་ ༢༠༧༠ཨཨ།།

༢༦.ཀ། རྒྱས་སྐྱན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང། མཇུག་གཅོད་གནང་ཟིན། སྒྲོན་གནད་སོགས་གྲངས། ཁ

༢༦.ཁ། རྒྱས་སྐྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢

རྒྱས་སྐྱན་ཡང། ༧.༢.ཧ འཛིན་སྒྲོང་དམིགས་རྟེན་རོགས་དཔྱལ་བརྒྱ་ཆ་ ཧ གཅོག་ཆ་མ་ཞུས་པའི་སྐོར། ༣.ཧ ཡང་ འཛིན་སྒྲོང་དམིགས་རྟེན་བརྒྱ་ཆ་ ཧ གཅོག་ཆ་མ་བྱས་པའི་སྐོར།

༢༦.ག། དོགས་འཇུ་སོང་བ་གྲངས། ༥

རྒྱས་སྐྱན་ཡང། ༧.༢.༣། ༧.༢.༥། ༣.༧། ༣.༢། ༣.༣།

༢༦.ང། དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢

རྒྱས་སྐྱན་ཡང། ༣.༧ དུས་བཀག་སྒྲིང་བཅོལ་མ་དེབ་བྱིས་ཉར་མེད་པའི་སྐོར། ༣.༢ འབབ་ཁྲལ་ཕྱིར་སློག་བྱུང་བ་ཁ་གསལ་ལ་རྒྱས་ཁྲུར་མ་ཞུས་པའི་སྐོར།

༢༦.ཅ། ཁྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༧

རྒྱས་སྐྱན་ཡང། ༧.༢.༧ ཐོག་ཡོན་ཁ་གསལ་མེད་པའི་སྐོར།

༢༦.ཆ། ཟུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ་དང། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ཧ

རྩེས་སྒྲིན་ཨང་། ༡.༢.༢། ༡.༢.༣། ༡.༢.༥། ༣.༣།

།ཨ.ཆ.༡། རྩེས་སྒྲིན་ ༡.༢.༢ རྩེས་ལོ་ ༢༠༠᪶᪶᪶

།།ད་གཅིག་ཏུ་ཁོང་ལ་ཐུགས། ཤ

ཆོས་སྐྱེན་ཚང། ༡་།།། ༡་།།། ༡་།།། ༡་།།། །་།།། །་།།། །་།།། །་།། །་ཅ།

།།ད་ཅ་ཏ་ཁོང་ལ་ཏུ་ལན་ལེན་ལས་ཀྱི་ལས་ལྟེ་གསུམ་པ་ཐུགས། ཆ

ཆོས་སྐྱེན་ཚང། ༡་།།། ཚོང་ཁང་ཆོས་སྦྱོང་ཆོས་ལེན་སྐབས་ཐོག་བཤད་ཞིབ་ཚགས་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། ༡་།། ལངས་དང་འཕྲལ་ཆས་གསར་ཉོར་དགོས་རིས་རིན་ཚད་འཐུན་ཤོག་བསྡུ་ལེན་མ་གནང་བའི་སྐོར། ༡་།། ཁོས་ཆོད་མེད་པའི་ཐག་གཅོད་སྐོར། །་།། ལས་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་ཚད་ལ་ཟུར་ཆོས་ནས་ལན་སྐྱར་ཞུས་པའི་སྐོར།

།།ད་ཏ་ཁོ་ཁོགས་སུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཐུགས། ཀ

ཆོས་སྐྱེན་ཚང།

།།ད་ཐ་ཁོ་ཁོགས་ཆུང་ཀི་རྒྱབ་གཞིར་ཁག ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་ཀློར་ཁག ཤ

ཆོས་སྐྱེན་ཚང། ༡་།།། ༡་ཅ། ༡་།།། །་།།། །་།། །་ཅ།

།།ད་ཚ་༡ ཆོས་སྐྱེན་ ༡་།། ཆོས་ལོ་ །།།།"""ཀ ནང་སྟོན་ཆོས་བཀའ་འཕྲིལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར་ ༡,ཅ།ཀ ཏང་ །།།ཤ"""ཀ ནང་སྟོན་ཆོས་བཀའ་འཕྲིལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར་ ཆ,།ཅ།ཤ བཏང་བ་བཅས་ཀྱི་སྟོན་ཆོས་ཀྱི་ལས་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པས་འགལ་འཛོལ་ལ་གཞི་གས་པའི་ཐུག་བསྟར་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང། དཔྱིས་ཆོས་སྐྱེན་དུ་ལས་སྟོན་གནང་བ་ལྟར་ལག་བསྟར་ཞུ་བཞིན་ཡོད་འདུག་ཀྱང་དཏུལ་ཆོས་སྐྱར་ལས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ད་དུང་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་མི་འདུག་ན་ལག་བསྟར་འགེལ་རིས་དགོས་རྒྱུ།

།།ད་ཚ་།། ཆོས་སྐྱེན་ །།།ཅ ལགན་འཛིན་ལྟེན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མིའི་ཡུན་ཚད་སྐོར་ཆོས་སྐྱེན་དང་མར་ཚོགས་ཆོས་ཁྲིའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བཞི་བའི་སྐྱེན་ཐོ་བཅས་སུ་བཀོད་པ་བཞིན། ལན་འདེབས་སུ་ལགན་འཛིན་ལྟེན་ཚོགས་ཀྱི་དུས་ཡུན་གཅིག་བྱུར་གཏན་འབེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་བཀོད་འདུག་ཀྱང། ཆོས་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་མ་ཚགས་པས་འདི་ནས་མཐུག་འདེད་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེར་མ་མཐོང་ནའང། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་འཁུར་ལས་སྟོན་གནང་ཚེ་དགེ་ཐན་ཡོང་རྒྱུ།

།།ད་ཚ་།། ཆོས་སྐྱེན་ །།།ཅ་ ཚོང་པ་ཆ་ཚད་ཀ་མིག་དམར་ཚོས་སྟོན་ནས་ཐོག་ཆད་ཡོང་བསྡད་ཁྲོན་སྐོར་ །།།,།།ཅ།,།ཅ།ཅ|།། ཆུ་མཐུད་བཏ་འདེད་ནན་འཛིངས་ཀྱིས་གང་མཁྱོགས་ཆོས་གཙང་བཞོ་དགོས་རྒྱུ།

།།ད་ཚ་ཅ་ཏ ཆོས་སྐྱེན་ །།།ཀ ཟུར་ཆོས་ཁོངས་སྒྲིལ་འཛིན་ཁག་ །།། ནང་གསལ་འགྲོ་གྲོན་སྟོམ་སྐོར་ །།,།།། ལ་དབང་ལྟན་འགན་འཛིན་ཀྱི་བཀའ་འཕྲིལ་མཚན་རྟགས་ཐོབ་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ་ཞུས་པའི་དོགས་འདྲིའི་ལན་འདེབས་ཆུ་གོང་གསལ་ལ་ཟུར་ཆོས་ནས་འགྲོ་གྲོན་བཏང་བ་ཁག བཞོ་གྲའི་ཆོས་ཁོངས་ཆུ་གསལ་ཀྱི་མེད་སྟབས་དེ་འབྲེལ་ཆོས་སྐྱེན་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་ཤེས་མིན་གསལ་འདུག་ཀྱང། གནས་སྟངས་ངོ་མ་ཅི་ཡིན་ཞིབ་འཇུག་ཞུ་འཚར་ཡིན་གསལ་བ་བཞིན་སྟང་མེད་དུ་མ་སོང་བར་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཆོས་གཙང་བཞོ་དགོས་རྒྱུ།

།།ད་ཚ་།། ཆོས་སྐྱེན་ །།།ཅ བཀའ་ཤག་གི་ཁྲིད་བྱས་དང་འགལ་བའི་ཡོན་གཏན་སྐོར་ །།,།།། སྒྲུབ་པའི་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་གིས་འཛིན་སྐྱོང་ནས་ཐག་གཅོད་དེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

།༢༤་ཆ་༧།　　རྒྱལ་སྤྱན་ ༣་༣ ཚོང་ཁང་དབར་གྱི་བར་ཁྱད་རྒྱལ་གཙང་བཟོས་འཕོས་སྒོར་ ༡,༢༥༣།༣༤ རྒྱལ་ལོ་ ༢༠༡༣་།་༡༥ ནང་རྒྱལ་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ།

།༢༤་ཆ་༨།　　རྒྱལ་སྤྱན་ ༣་༥ བཀའ་འཕྲིལ་རྩ་བ་ནས་མེད་པའི་འགྲོ་གྲོན་ཁྲོན་སྒོར་ ༧ཅ,།༠༠ བཏང་བ་སྤྱི་སྒོལ་སྤྲོན་རྒྱལ་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ཡང་སྒོས་སྒྲིག་མཐུན་མེན་པར་བརྡེན་འགྲོ་སོང་སྤྲོན་བཏང་དང་བཀའ་འཕྲིལ་རྗེས་ཞུའི་ཐབས་ལམ་ཡོང་ཐབས་མེད་པས་འགལ་འཛོལ་ལ་གཞིགས་ཏེ་ཕྱག་བསྟར་གནང་བྱོགས་དགོས་རྒྱུ།

༣༠། སྒྲང་ཏོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།　　རྒྱལ་ལོ་ ༢༠༡༠་།།

།༣༠་ཀ།རྒྱལ་སྤྱན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གཅོན་གནང་ཐུས། སྒྲོན་གནད་སོགས་གྲངས། ཅ

།༣༠་ཁ།རྒྱལ་སྤྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༠

　　རྒྱལ་སྤྱན་ཨང་།

།༣༠་ག།དོགས་འཇུ་སོང་བ་གྲངས། ༣

　　རྒྱལ་སྤྱན་ཨང་།　 །་༢་༢། ༣་།། ཅ་།།

།༣༠་ང།དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༣

　　རྒྱལ་སྤྱན་ཨང་། །་༢་༢ ང་དྲག་རོགས་དཏུལ་བེད་སྒྲོད་བྱ་ཕྱོགས་ཐད་ཚད་གཞི་གཏན་འབེབས་དགོས་སྐོར། ༣་ ། རྒྱལ་པའི་ལས་འགན་བཀོད་སྒྲིག་ཁ་གསལ་ལ་མེད་པའི་སྐོར། ཅ་། འཕྲོད་ལས་པའི་ཕོགས་ཡོང་བསྟད་སྐོར།

།༣༠་ཅ།གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༠

　　རྒྱལ་སྤྱན་ཨང་།

།༣༠་ཆ།ཐུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག །

　　རྒྱལ་སྤྱན་ཨང་། །་༢་།།

།༣༠་ཆ་།།　　རྒྱལ་སྤྱན་ །་༢་། རོགས་དཏུལ་བེད་སྒྲོད་བྱ་བསྟད་ལྟག་འཕྲོས་སྐོར་རོགས་ཚོགས་དང་དབུས་ནང་གྲོད་ལས་ཁུངས་སོགས་ཐུ་གཅུར་བཀའ་འཕྲིལ་ཞུས་ཏེ་ཐོན་མཚམས་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་ལྟར་དུས་འགྱངས་མ་སོང་བར་ཕྱག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ།

༣།། ཤེས་ཡོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།　　རྒྱལ་ལོ་ ༢༠༡༠་།།

།༣།་ཀ།རྒྱལ་སྤྱན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གཅོན་གནང་ཐུས། སྒྲོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༥

།༣།་ཁ།རྒྱལ་སྤྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢

　　རྒྱལ་སྤྱན་ཨང་། །་༢་༢ ཨེ་ཨེ་ཀྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་སྒོག་ཡོན་སྐོར། ༣་།་༠ ཡོང་བསྟད་སྐོར།

།༣།་ག།དོགས་འཇུ་སོང་བ་གྲངས། ༣

　　རྒྱལ་སྤྱན་ཨང་།　 །་༢་།། །་༢་༣། ༣་༢་༠།

།༣།་ང།དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། །

རྩིས་སྣྱན་ཨང་། ༡་༢་༣ དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སྐྱལ་སྒྲིག་འགལ་སྐོར།

༣༡་ཅ། ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༢

རྩིས་སྣྱན་ཨང་། ༡་༢་༡། ༣་༢་༠།

༣༡་ཅ་༡། རྩིས་སྣྱན་ ༡་༢་༡ དེ་གའི་ས་གནས་ཆུ་ལས་ཁྲུངས་དང་ལས་ཤག་ཚོགས་ཁང་བཅས་གསར་རྒྱག་ཆེད་ལོ་མང་སྟོན་ནས་རོགས་དཔྱལ་སྒོར་ ᠐᠐,᠐᠐᠐ སྒྲུབ་ཟིན་པ་མིག་སྣན་མིག་ཐོག་གི་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ་དང་། དམིགས་བསལ་ས་ཆའི་རྩོད་རྟོག་སྒོར་ཁྲིམས་མཐུན་གཅང་སེལ་ཡོང་རེ་ཡོད་འདུག་པར་འགན་འཛིན་ཆེར་བཞེས་ཀྱིས་མཇུག་སྒྲོང་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

༣༡་ཅ་༢། རྩིས་སྣྱན་ ༣་༢་༠ དབུས་ནང་སྲིད་ལས་ཁྲུངས་ཆུ་སྒྲོད་བསྡད་དེ་སྤའི་རྒྱུན་གྲོན་འཕར་ཐོལ་སྒོར་ ༡༦,᠐᠐᠐,᠐᠐᠐ ནང་ལས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢᠐᠐᠓།᠐᠔།᠓᠐ འགོད་ཡིག་ཨང་ ᠓᠔᠓᠔ དགོངས་དོན་སྣང་མེད་དུ་མ་སོང་བར་རྩིས་གཅང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༣᠓ ། འབྲུམ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ᠓᠐᠓᠐᠐᠐᠓᠓

᠓᠓་ཀ། རྩིས་སྣྱན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གཅོད་གནང་ཟིན་སྒྲོན་གནང་སོགས་གྲངས། ᠓᠓

᠓᠓་ཁ། རྩིས་སྣྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ᠐

རྩིས་ཨང་། ᠓᠓ ལས་བཅར་ཐོ་དེབ་འཐུས་ཚང་ཁར་སྒོལ་མེད་པའི་སྐོར། ᠓᠓ ཐོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར། ᠓᠓᠔ ཐུག་ཐུག་གི་སྒྲམ་འགོར་ཐོ་དེབ་བྱིས་ཁར་མེད་པའི་སྐོར། ᠓᠓᠕ ཏ་དབྱག་མ་དཔྱལ་གེད་སྒྲོད་སྐོར།

᠓᠓་ག། དོགས་འཛིན་སོང་བ་གྲངས། ᠓

རྩིས་ཨང་། ᠓᠓᠓ ᠓᠓᠓᠓ ᠓᠓᠓᠓ ᠓᠓᠓᠔ ᠓᠓᠓᠕ ᠓᠓᠓᠖ ᠓᠓᠓᠗

᠓᠓་ང། དོགས་འཛིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ᠓

རྩིས་ཨང་། ᠓᠓᠓᠓ འཚོ་སྟོན་སྒྲོད་ཡུལ་ཁ་གསལ་མེད་པའི་སྐོར། ᠓᠓᠓ ལག་ཡོད་དཔྱལ་རྒྱང་ཁར་ཚད་སྐོར། ᠓᠓᠔ ཏན་ཁོག་འཚོ་སྟོན་དང་སློབ་ཡོན་བགོས་འཕྲེལས་མ་དེབ་དང་ལག་དེབ་འཐེ་ཁར་དགོས་སྐོར། ᠓᠓᠓ ཡོང་བསྡད་སྐོར། ᠓᠓᠓ སྒྲོད་བསྡད་འཕོས་ལྷག་སྐོར།

᠓᠓᠓ཅ། ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ᠓

རྩིས་ཨང་། ᠓᠓᠓

᠓᠓᠓ཅ་᠓᠓᠓᠓ ᠓᠓᠓᠓ རྡ་དབང་བཀྲ་ཤིས་ལྷོ་ངས་མཆུ་ཕྱི་འི་སྟོབ་གྲངས་སྒྲོང་ ᠓᠓,᠐᠐᠐ ཐྲོད་བསྡད་སྐོང་ཐོབ་གྲངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ཆ། བཀའ་ཤག་གི་ས་ཕྱི་ལོ་ ᠓᠓᠓᠔།᠓᠓།᠓᠓᠓ འགོད་བཀོད་ཁྲབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་རྩིས་གཅང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༣༣། སྒོན་ཏོ་བཀྲ་ཤིས་གླིང་བཙོ་གླ། རྒྱས་ལོ་ ༢༠༧༠།།།

༣༣.ཀ། རྒྱས་སྒྲན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་བྱང་བ་དང་། མཇུག་གཅོན་གནང་ཐུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་བྱང་ས། ༣

༣༣.ཁ། རྒྱས་སྒྲན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱང་ས། ༧

རྒྱས་སྒྲན་ཨང་། ༢.༢ སྒྲོད་བསྡད་སྐོར།

༣༣.ག། དོགས་འཇུ་སོང་བ་བྱང་ས། ༠

རྒྱས་སྒྲན་ཨང་།

༣༣.ང། དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱང་ས། ༠

རྒྱས་སྒྲན་ཨང་།

༣༣.ཅ། ཁྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱང་ས། ༧

རྒྱས་སྒྲན་ཨང་། ༧.༧.༧ བེད་མེད་ཐོག་ལྟག་རྣམས་རིན་ཚད་གང་ཞུག་ཐོག་ཚོང་སྒྲུར་དགོས་སྐོར།

༣༣.ཆ། སུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༧

རྒྱས་སྒྲན་ཨང་། ༢.༧།

༣༣.ཆ.༧། རྒྱས་སྒྲན་ ༢.༧ ཟླ་ལོ་ ༢༠༧༧།༠༣།༣༧ ཉིན་རྒྱས་གསལ་ཡོད་བསྡད་སྐོར་ ༧༦༦,༥༠༠ ཡོད་པ་ལས་ རྒྱས་གཙང་ཐིན་འཕྲོས་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་མཐེལ་ཕྱིན་བྱས་ཏེ་དུས་འགྱངས་སུ་མ་ སོང་བར་རྒྱས་གཙང་བཙོ་དགོས་རྒྱུ།

༣༩། བདེ་སྐྱིད་གླིང་འཐུང་ཆུའི་ལས་གཞི། རྒྱས་ལོ་ ༢༠༧༠།།།

༣༩.ཀ། རྒྱས་སྒྲན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་བྱང་བ་དང་། མཇུག་གཅོན་གནང་ཐུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་བྱང་ས། ༩

༣༩.ཁ། རྒྱས་སྒྲན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱང་ས། ༩

རྒྱས་སྒྲན་ཨང་། ༣.༧ ཡོད་བསྡད་སྐོར། ༣.༢ སྒྲོད་བསྡད་སྐོར། ༩.༧ ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར། ༩.༢ ཇོགས་དངུལ་བརྒྱ་ཆའི་འབུལ་འབབ་སྐོར།

༣༥། ལྷེ་ར་ལྷུན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་། རྒྱས་ལོ་ ༢༠༧༠།།།

༣༥.ཀ། རྒྱས་སྒྲན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་བྱང་བ་དང་། མཇུག་གཅོན་གནང་ཐུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་བྱང་ས། ༧༠

༣༥.ཁ། རྒྱས་སྒྲན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱང་ས། ༣

རྒྱས་སྒྲན་ཨང་། ༧.༢.བ། གཏམ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་མེད་པའི་སྐོར། ༣.༧ ཡོད་བསྡད་སྐོར། ༣.༢ སྒྲོད་ བསྡད་སྐོར།

༣༥.ག། དོགས་འཇུ་སོང་བ་བྱང་ས། ༩

རྒྱས་སྒྲན་ཨང་། ༧.༢.༩། ༧.༢.༥། ༧.༢.༦། ༩.ཀ

༣༥.ང། དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱང་ས། ༧

རྒྱས་སྒྲན་ཨང་། ༩.ཀ ངེས་ཅན་བསྡུ་འབབ་འཕར་ཐོལ་སོང་སྐོར།

རས།ཅ།ཁོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་གྲངས། ༧

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ༧.༢.༢ ལྷ་ར་ལྷུན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་དང་བདེ་སྐྱིད་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གཉིས་ཀྱི་རྒྱས་ཐུར་ཟུར་དབྱེ་མེད་སྐོར།

རས།ཆ།ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༥

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ༧.༢.༧། ༧.༢.༣། ༧.༢.༩། ༧.༢.༥། ༧.༢.༦

ཁ།ཆ.༧། རྒྱས་སྦྱན་ ༧.༢.༧ བདེ་གླིང་གི་མདུན་དོས་གཞིས་གསར་འཛུགས་བསྒྲུན་གནང་འཚར་གྱི་ས་ཆའི་བདག་དབང་གི་རྟོག་གླིང་སྐོར་ལ་གྲོས་ཚོགས་ཆུ་ལན་འདེབས་གནང་བ་གཞིར་བཟུང་མཇུག་སྐྱོང་དེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

ཁ།ཆ.༢.༣ རྒྱས་སྦྱན་ ༧.༢.༣ རྒྱས་ལོ་ ༢༠༠༦ཀྱི་༠༣ དང་ ༢༠༠᪗ཀྱི་༠᪥ ནས་ལོ་རིམ་པའི་ནང་སྟོན་རྒྱས་པར་ཁག་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་དང་བྱང་འབབ་མང་དག་ཅིག་གསལ་བ་ནི། དཔྱལ་རྒྱས་སྟངས་འཛིན་གྱི་སྒྲིག་གཞིའི་དགོངས་དོན་དང་འགལ་བར་བརྟེན་སྒྲིག་གཞི་དེའི་དོན་ཚན་ ᠔ (᠐) དགོངས་དོན་ལྟར་འགལ་འཛོལ་ལ་གཞིགས་པའི་གནང་སྟོགས་འདས་པར་དུ་དགོས་རྒྱུ།

ཁ།ཆ.༣.༣ རྒྱས་སྦྱན་ ༧.༢.᠐ ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཟུར་པ་རྡེང་གིར་དགོན་དགྱ་འདུལ་ནས་སྐེར་གྱོན་སྐོར་ ᠓,᠔᠓᠕ གཞུང་གྱོན་ཁོངས་བཏང་བ། གཞུང་གྱོན་ཡིན་པའི་དན་རྟགས་དང་ཁྱངས་སྐྱེ་ལ་གང་ཡང་མེད་པར་བརྟེན་དོ་བདག་གི་ས་ནས་འདས་པར་བསྡུ་བཞེས་དགོས་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠᠓᠐ཀྱི་᠗᠐ ལོའི་ནང་ཁ་པར་འགྱོ་གྱོན་སྐོར་ ᠓᠓,᪅᠕᠕ སོང་བ་ཐོ་དེ་བདག་ཉར་མེད་པར་བརྟེན་སྤྱི་སྐོར་དབྱེ་སེལ་བྱང་ཡོད་མི་འདུག་ནི། འབྲེལ་ཡོད་ཁ་པར་ལས་ཁུངས་སུ་འབྲེལ་གཏུགས་ཀྱིས་ཞིབ་ཕའི་ཐོ་གཞུང་རེས་པར་བློངས་ཏེ་རྒྱས་གཅང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ཁ།ཆ.᠔.᠓ རྒྱས་སྦྱན་ ᠓.᠔.᠓ རོགས་དཏུལ་པེད་སྤྱོད་བྱ་བསྡད་རྒྱས་གཅང་ཟིན་འཕྲོས་སྐོར་ ᠓᠔᠓,᠓᠐᠔|᠔᪅ སྐོར་དོགས་འཛིའི་ལན་འདེབས་ནང་གསལ་ལྟར་གང་ཟུང་རྒྱས་གཅང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ཁ།ཆ.᠓.᠓ རྒྱས་སྦྱན་ ᠓.᠔.᠓ རྒྱས་ལོ་ ᠔᠐᠐᠓ཀྱི་᠗᠐ ནང་སྟོན་རྒྱས་པར་ཁག་ལས་བརྒལ་བའི་བྱང་འབབ་སྐོར་ ᠓᪅,᠓᠓᠔|᠓᠓ ཆུངས་པར་དཏུལ་རྒྱས་ལྟངས་འཛིན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་འགལ་བར་བརྟེན་འགལ་འཛོལ་ལ་གཞིགས་པའི་ཐུག་བསྟར་དེས་པར་དགོས་རྒྱུ།

᠓᠓ཀ། ས་ཏོན་ཀཱཡ་ཐོག་བཟོ་གྲྭ། རྒྱས་ལོ་ ᠔᠐᠐᠓ཀྱི་᠓᠓

ཁ᠓.ཀ།རྒྱས་སྦྱན་ཁག་ལ་མཇུག་གཏོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གཏོན་གནང་ཐུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། ᠓᠐

ཁ᠓.ཁ།རྒྱས་སྦྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་གྲངས། ᠔

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ᠓.᠔.᠓ རྒྱས་ཐུར་ཟུན་བཟོ་བྱས་ཏེ་དགོས་དཏུལ་ས་གནས་མ་དཏུལ་ཁོངས་རྒྱས་ཐུར་བྱས་པའི་སྐོར། ᠓.᠓ རྒྱས་མཚམས་ཉིན་རྒྱས་ཐུར་བཟོ་ཐབས་བྱུང་མེད་སྐོར།

ཁ᠓.ག།དོགས་འཛིའ་སོང་བ་གྲངས། ᠓

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ᠓.᠔.᠔། ᠓.᠔.᠓། ᠓.᠓། ᠓.᠔། ᠓.᠐། ᠓.᠓། ᠓.᠔|ཁ། ᠓.᠔|

རྒ་ང།ངོ�་ལའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། རེ

རྩེས་སྒྲན་ཨང། རེ.༡ ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དཏུལ་རྩེས་ཁྲ་དང་འགེངས་ཤོག་ རེ པ་མ་མཐུན་པའི་སྐོར། རེ.༤ ཨམ་ཤིང་འདེབས་འཛུགས་ལས་གཞིའི་སྐོར། ༨.རེ གཙང་ཁེའི་བརྒྱ་ཆའི་འབྲལ་འབབ་སྐོར།

རྒ་ཅ།ཁྲོས་ཚོགས་སྤུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༡

རྩེས་སྒྲན་ཨང། ༡.རེ.༡ཚོགས་པའི་མ་དཏུལ་སྟོང་ཟད་འགྲོ་ཉན་ཡོད་སྐོར།

རྒ་ཆ།ཆུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༤

རྩེས་སྒྲན་ཨང། ༡.རེ.རེ། ༡.རེ.རེ། ༡.རེ.ཅ། ༡.རེ.༥། རེ.རེ། རེ.ཅ། ཅ.༡.རེ། ༨.༡.ཁ།

ཨ་ཆ.༡ རྩེས་སྒྲན་ ༡.རེ.རེ རྩེས་ལོ་ ༢༠༠༤"""০৫ ལོའི་སྒྲན་ཟླ་དོན་ཚན་ ༡.རེ.༡ ནང་གསལ་ལྟོན་རྩེས་བཀའ་འཕྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་དང་ཡོང་འབབ་ལེན་བེད་བྱས་པ་ནི་དཏུལ་རྩེས་སྟངས་འཛིན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་འགལ་བར་བརྟེན་སྐབས་དེའི་དབང་ལྟན་འགན་འཛིན་དང། འགན་འཕྲིའི་ལས་བྱེད་བཅས་པར་སྒྲིག་དོན་ཕྱག་བསྟར་རེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

ཨ་ཆ.རེ རྩེས་སྒྲན་ ༡.རེ.རེ རྩེས་ལོ་ ༢༠༠༤"""০৫ ལོའི་སྒྲན་ཟླ་དོན་ཚན་ ༡.རེ.རེ ནང་གསལ་ལྟོན་རྩེས་བཀའ་འཕྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་དང་ཡོང་འབབ་ལེན་བེད་བྱས་པ་བཅས་ལ་གོང་གསལ་རྒྱབ་གཉེར་སྒྲན་ཟླ་དོན་ཚན་ ཨ་ཆ.༡ ཅེས་གསལ་བཞིན་ཕྱག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ།

ཨ་ཆ.རེ རྩེས་སྒྲན་ ༡.རེ.ཅ གཞིས་སྐར་གྱི་ཆུ་ཡུར་དང་ལམ་བཟོའི་ལས་གཞི་སྐོར་ལ་ལས་དོན་འཐུས་ཚང་མ་བྱང་ཁག་གན་ཡིག་འབྲི་དོན་བཞིན་དུས་ཐོག་བརྡ་འདེད་དམ་ལག་བསྟར་མ་བྱང་བར་བརྟེན། མང་ཚོགས་རྩེས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བཞི་པའི་སྒྲན་ཐོ་དང་འདི་ལོའི་རྩེས་སྒྲན་བཅས་སྤུའང་གཉིས་མོས་ཚོད་གན་ནང་དོན་ལྟར་ལག་བསྟར་དང་སྟངས་འཛིན་འཐུག་ས་ཐོ་དགོས་པ་དང། ཁྲིམས་སྒྲིག་དགོངས་དོན་ཁྲལ་འབབ་ཁག་གཅོག་འཕེན་གྱིས་སྐབས་དུས་ཙོ་ཙོར་འབྱུལ་དགོས་རྒྱུ་ཞེས་བཀོད་འདུག་ཀྱང། དོན་དམ་གན་རྒྱའི་དུས་ཡུན་རྩོགས་ཟིན་པ་ཞིག་ལ་བྱ་ཐབས་གང་ཡང་མེད་པར་བརྟེན་དེ་གཞི་འགན་ལྟྲན་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་བསྟུན་པའི་ཐག་གཅོད་གཅིག་ཏུ་ཡང། མ་འོངས་པར་གོང་རིམ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་ཚང་མས་ལས་གཞི་ཁག་ལག་བསྟར་གནང་སྐབས་ཐོག་མའི་གན་རྒྱའི་འབྲེལ་དོན་ཏེ་བཞིན་ལག་བསྟར་ཀྱིས་འདི་ལྟའི་འཐུས་ཤོར་མ་སོང་བ་དགོས་རྒྱུ།

ཨ་ཆ.ཅ རྩེས་སྒྲན་ ༡.རེ.༥ དཏུལ་ཁང་ནས་འབབ་ཁྲལ་གཅོག་འཕེན་བྱས་པ་དང་འགེངས་ཤོག་ ༡༨.ཀ ཁ་མ་མཐུན་པའི་སྐོར་འབྲེལ་ཡོད་དེའ་སྐྱེལ་ཚོགས་པའི་ཁྲིམས་སྒྲིག་གཞིར་བཟུང་ཆུ་མཐུད་བརྡ་འདེད་ཀྱིས་རྩེས་གཙང་བཟོ་དགོས་པ་མ་ཟད། མ་འོངས་པར་ཡང་ཁྲིམས་མཐུན་འགེངས་ཤོག་དུས་ཐོག་བསྐྱང་འབྱུལ་གྱིས་འཐུས་ཤོར་མ་སོང་བ་དགོས་རྒྱུ།

ཨ་ཆ.༤ རྩེས་སྒྲན་ ༡.རེ.༤ རྩེས་ལོ་ ༢༠༠৫"""১০ ལོའི་ནང་ཡོང་འབབ་སྟོན་རྩེས་བཀའ་འཕྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་སྐོར་ ༢༢,৬৭৫ དང་བཀའ་འཕྲོལ་མེད་པའི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར་ ༢,১১০། ཡང་བཀའ་འཕྲོལ་མེད་པའི་བྱང་འབབ་

སྒོར་ ༡༠,༣༡༠ བཅས་དང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠"།།། ལོའི་ནང་སྤྱོན་རྩིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ ༡༡,ཁ།།། དང་འགྲོ་གྲོན་སྒོར་ ༡༠,།།། སྤྱོན་རྩིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའི་འགྲོ་གྲོན་སྒོར་ ༢,ཅ།།། བཅས་ཐོན་འདུག་པ་ནི། བཅོན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞུང་དཔལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འགོར་སྤྱོན་རྩིས། དཔལ་རྩིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༤ པའི་ནང་གསེས་ཁག་དང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་ཡོད། འགལ་འཛོལ་ཆགས་རྒྱུན་ནི་འགན་འཛིན་ལྟན་ཚོགས་ནས་སྟངས་འཛིན་གནང་བྱོགས་ཚད་ལྟན་མ་བྱུང་བ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོས་ཀྱང་འགན་འཁྱུར་འཕྲས་ཚད་མ་བྱུང་བར་བརྟེན་དན་པ་ལང་ཤོར་སོང་བ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོང་འདུག་ན། སྐབས་སོ་སོའི་དབང་ལྟན་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཁྲིའི་ལས་བྱེད་བཅས་པར་སྒྲིག་དོན་ཕྱག་བསྟར་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

ཅ.ཆ.༦ ཁ

ཅ.ཆ.༦ ཁ ཅ.ཁ ཅ.ཁ.ཁ ལ.ཁ.ཁ ཁ.ཁ.ཁ ཁ.ཁ.ཁ ཁ

རྣམ་བཅ།ཁྱོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་གྲངས། ༠
ཕྱེས་སྒྲན་ཨང་།

རྣམ་ཆ།སུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཞིར་ཁག ༡༦
ཕྱེས་སྒྲན་ཨང་། ༡་༢་༡། ༡་༢་༣། ༡་༢་༤། ༡་༢་༥། ༡་༢་༦། ༡་༢་༧། ༡་༢་༨། ༡་༢་༩། ༡་༢་༡༠། ༡་༢་༡༡། ༣་༡་༡། ༣་༡་༢། ༣་༢། ༣་༣། ༤་༡། ༥། ཨ་༢་༡

ཨ་ཆ་༡། ཕྱེས་སྒྲན་ ༡་༢་༡ ཕྱེས་ལོ་ ༢༠༠༣'''༠༤ ལོའི་སྒྲན་ཐོ་དོན་ཚན་ ༣་༢ ནང་ཨེ་སི་རལ་དུ་སོ་ནམ་སྒྲོང་བཏང་དང་ཉམས་གསོག་གི་བྱ་ཡོད་ལས་ཀའི་ཆེད་བཏང་བ་ཀཱཊ་བསོད་ནས་ལོད་བསྡད་སྒོར་ ༣༠,༤༣༣།ཨ་ཤ་ སྒོར་ལ་འདས་པའི་མང་ཚོགས་ཕྱེས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་རིམ་པས་སྒྲན་ཐོའི་ནང་ཕྱེས་གཙང་བཟོ་ཐུགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གནང་བར་འཛིན་སྒྲོང་ནས་སྔོན་སྐྱར་འཛོག་གི་ས་ད་དུང་ཡང་ཕྱེས་གཙང་བཟོས་མི་འདུག་ན། འགན་འཁུར་ཡོད་པའི་ཐུག་ལས་ཤེག་གནང་འདོད་ཡོད་ཚེ་འཕྲུན་ཐག་ཚོད་པ་ཞིག་ངེས་པར་གནང་དགོས།

ཨ་ཆ་༢། ཕྱེས་སྒྲན་ ༡་༢་༢ ཕྱེས་ལོ་ ༢༠༠༤'''༠༥ ལོར་སྟོན་ཕྱེས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་རྒྱུན་གྱོན་བསྟོམས་སྒོར་ ༥,ཨ་ཨ་༡ དང་། ཕྱེས་ལོ་ ༢༠༠༥'''༠༦ ལོའི་ནང་གློག་རིན་ཐོག་སྟོན་ཕྱེས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྒོར་ ༢,༦༥༠ བཏང་བ་ནི་སྒྲིག་འགལ་ལ་སོང་དཏུལ་ཕྱེས་སྟངས་འཛིན་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥(༤) ལྟར་འཇུག་ཡོད་སུ་ཆགས་ལ་ལག་བསྟར་དེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

ཨ་ཆ་ཨ། ཕྱེས་སྒྲན་ ༡་༢་༤ བྱང་ཐང་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་ཆུ་ཆགས་མཁོ་སྒྲུབ་བྱས་པའི་འབབ་དོ་བདག་ནས་བསྡུ་བཞེས་དགོས་པའི་དངུལ་ལྟག་ཟན་བུ་ཡོད་འདུག་པ་ནི་དུས་འགྱངས་མ་སོང་བར་ཕྱེས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ཨ་ཆ་ཤ། ཕྱེས་སྒྲན་ ༡་༢་༥ ཕྱེས་ལོ་ ༢༠༠༥'''༠༦ ལོའི་ནང་སྒྲུམ་འགོར་གྱི་སྒྲུམ་རིན་ཐོག་ཕྱེས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་སྒོར་ ༡,ཨ་ཨ་༥ བཏང་བ་ནི་སྒྲིག་འགལ་ལ་སོང་དཏུལ་ཕྱེས་སྟངས་འཛིན་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥(༤) ལྟར་འཇུག་ཡོད་སུ་ཆགས་ལ་ལག་བསྟར་དེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

ཨ་ཆ་༥། ཕྱེས་སྒྲན་ ༡་༢་༦ ལ་དགས་སྟེ་བྱང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཟུར་བ་ཇི་ཙི་ཀོར་དགོན་དགྱ་འདུལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་ཏ་སར་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་དུ་ཡོད་སྐབས་ཕྱོགས་བསྒྲོད་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་སྟེ་ར་ལྟུན་དུ་བསྒྲོད་པ། སྒྲིག་མཐུན་མེན་པར་ངོས་འཛིན་ཡོད་བཞིན་དུ་དོ་བདག་གི་ས་སྟེ་ར་ལྟུན་དུ་སྒེ་བྱང་གཞིས་སྐར་མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་དོན་ཆེད་གཞུང་དོན་ཕྱོགས་བསྒྲོད་གནང་བ་ཡིན་ལུགས་ཀྱི་ཞུ་ནན་ལ་ཁ་གཡར་ཏེ་ད་དུང་ཕྱེས་གཙང་བཟོས་མི་འདུག་ན། དོ་བདག་ད་སྐབས་ནང་སྒྲིད་ལས་ཁྲངས་ཀྱི་ཁྲབ་འོག་སྒྲིང་ལོར་ནི་ལ་མཇུ་ལར་ལས་རིགས་ཕྱོར་བཙན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད་འདུག་པ་ལྟར། གོང་གསལ་སྒྲིག་མཐུན་མེན་པའི་འགྲོ་ཕྱོན་སྒོར་ ༤,ཤ་ཤ་ དོ་བདག་གི་སྐད་འབབ་ནས་གཅོག་འཕེན་གནང་སྟེ་ཕྱེས་གཙང་ངེས་པར་བཟོ་དགོས།

ཨ་ཆ་༦། ཕྱེས་སྒྲན་ ༡་༢་ཤ ས་ནམ་སྒོན་ཕྱོན་པ་བསྟན་འཛིན་རིག་ལྟན་ལ་སུ་མཐུད་འཇུག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ Pen Drive ཕྱིར་བཞེས་གནང་སྟེ་ཕྱེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

རྒ།ཆ།བ།) རྩེས་སྟན་ ༡་༢་༤ ལས་དྲུང་ཆུང་བ་མེ་ཏུ་སྐྱབས་ནས་སྨན་དོད་རང་འཚམས་ཀྱིས་ཕྱིར་བཞེས་གནང་བ་སྦོར་ ༡,༢བ།བ། སྦོར་ལ་ཆུ་མཐུད་བརྒྱ་འདེད་ཀྱིས་དུས་འགྲངས་མ་སོང་བར་རྩེས་གཅོང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

རྒ།ཆ།༤) རྩེས་སྟན་ ༡་༢་༡༡ གསོལ་ཕོགས་འཕར་ཐོལ་ཕྱིར་བསྡུ་དང་འཕར་སྤྲོད་དགོས་སྒོར་ཐད་རྩེས་སྟན་ལན་འདེབས་ནང། རྒྱ་མཚན་མང་བཏང་ཀྱིས་གོང་རིམ་ལ་ཐུགས་ཞིབ་དང་དགོངས་བཞེས་གང་ཐུབ་ཡོང་བའི་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས་འདུག་ཀྱང། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་དཔྱལ་འབབ་ཕྱིར་བསྡུ་དགོས་སྒོར་གྱི་བཀའ་ཡིག་ཁེངས་གཉིས་བཏང་འདུག་པ་ལྟར། བར་སྦྲོད་ཚུར་ལེན་རི་དགོས་ཚུལ་མཐུན་གནང་སྟེ་རྩེས་གཅོང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

རྒ།ཆ།༥) རྩེས་སྟན་ ༡་༢་༢༣ རྩེས་ལོ་ ༢༠༠༥'''༧༠ ལོའི་ནང་ས་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་བསྡུ་དཔྱལ་བརྒྱ་ཆའི་འབྲལ་འབབ་རྩེས་གཅོང་ཟིན་འཛོས་སྒོར་ ༧༨༣ སྒྲིག་མཐུན་བསྡུ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ།

རྒ།ཆ།༧༠) རྩེས་སྟན་ ༣་༧་༡ རྩེས་ལོ་ ༢༠༧༠'''༧༧ ལོའི་ནང་ཌ་ཏྲག་ཆུ་ལོག་གི་གོང་ཆགས་བྱུང་སྐབས་ཕྱི་རྒྱལ་སྒེར་དང་རོགས་ཚོགས་ནས་རོགས་དཔྱལ་ཐད་ཀར་འབྱོར་བ་ཁྱོན་སྒོར་ ཅ་༡,༣་༤ སྒོར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དཔྱལ་རྩེས་ཁྱའི་ནང་རྩེས་ཁུར་ཞུ་དགོས་སྒོར་གསལ་བ་ལག་ལེན་དོན་འགེལ་བྱེད་མི་འདུག་ན། མ་འོངས་ཁྲིམས་ཐོག་དཀའ་ངལ་མི་འབྱུང་སླད་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་ཕྱོགས་ཁ་གསལ་ལ་དང་བཅས་རྩེས་གཅོང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

རྒ།ཆ།༧༧) རྩེས་སྟན་ ༣་༧་༣ ཆུ་ལོག་ཌ་ཏྲག་སྒྲོབ་གསོའི་ཆེད་ཕྱི་ནང་རོགས་ཚོགས་ཁག་ནས་བསྟོམས་རོགས་དཔྱལ་སྒོར་ ཅ་༣་,ཅ་༥་ བྱུང་བ་དང། འགྲོ་གྲོན་ཁྲོན་སྒོར་ ༥ཅ་,༧༠ཅ་ བཏང་བ་བཅས་ལ་སྟོན་རྩེས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཐོབ་བྱུང་མི་འདུག་པ་ནི་དཔྱལ་རྩེས་སྟངས་འཛིན་ཀྱི་སྒྲིག་གཞིའི་དོན་ཚན་ ༥ པའི་ནང་གསེས་ཁག་དང་འགལ་བར་བརྟེན། འགལ་འཛོལ་ལ་གཞིགས་ཏེ་ཕྱག་བསྟར་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

རྒ།ཆ།༧༢) རྩེས་སྟན་ ༣་༢ རྩེས་ལོ་ ༢༠༧༠'''༧༧ ལོའི་ནང་རྒྱུན་གྲོན་རྩེས་འགོ་ཁག་གཞིས་ནང་སྟོན་རྩེས་བཀའ་ཁྲལ་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་ཁྲོན་སྒོར་ ༧ཅ,༡༧༣ བཏང་བ་ནི། དཔྱལ་རྩེས་སྟངས་འཛིན་ཀྱི་སྒྲིག་གཞིའི་དོན་ཚན་ ༥(༣) དང་འགལ་བར་བརྟེན་དོན་ཚན་དེའི་ནང་གསེས་བཞི་ལྟར་ཕྱག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ།

རྒ།ཆ།༧༣) རྩེས་སྟན་ ༣་༣ རྩེས་ལོ་ ༢༠༧༠'''༧༧ ལོའི་ནང་ས་གནས་འཐུས་མི་དང་འོས་བསྡུའི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་ཚོགས་དོན་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་རྩེས་གཅོང་ཟིན་འཛོས་སྒོར་ ༧,ཅ་ཅ་༧ བརྒ་འདེད་ཀྱིས་རྩེས་གཅོང་འགལ་བར་དུ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

རྒ།ཆ།༧ཅ) རྩེས་སྟན་ ཅ་༧ སྡ་འདོན་ཡོང་བསྡད་དང་ཡོང་བསྡད་གཞན་ཁོངས་བརྒྱ་ཤོག་བརྒྱད་པའི་ནོར་བུ་དང་རྒྱས་དང། བྱང་ཐང་ས་གནས་ཁག ཁ་ཞེས་ཀེས་ ཅ་ པའི་ཆེ་རིང་དབང་མོ་བཅས་ནས་ཡོང་བསྡད་རྣམས་ཡིག་ཐོག་བརྒ་འདེད་ནན་འཛིངས་བྱས་ཏེ་འགས་བར་རྩེས་གཅོང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དང། མིང་ཚུང་ཇོ་རྗེ་ནས་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ ༧,༨༠༠ ཐད། མང་ཚོགས་རྩེས་ཁྲིའི་ཚོགས་ཚུང་སྐབས་གསུམ་པ་དང་བཞི་པའི་སྟན་ཐོའི་དགོངས་དོན་ལྟར་རྩེས་གཅོང་འཕྲུན་ཐག་ཚོད་པ་ཞིག་གནང་དགོས།

རྒ།ཆ།༧༥) རྩེས་སྟན་ ༥ རོགས་དཔྱལ་ཐད་འབྱོར་ཀྱི་འཛིན་སྒྲོང་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་འབྲལ་བསྡད་སྒོར་ ཅ་,ཅ༨༠ དེ་ཆུར་ནར་འགྲངས་སུ་མ་ལུས་པར་དཔལ་ལས་ཆུ་ཕུལ་ཏེ་རྩེས་གཅོང་བཟོ་དགོས།

།རྒ་ཆ་༡༨། རྒྱལ་ཁ་ཤ་ཤ་ཀ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་ཁོར་ཡུག་སྟེ་ཚན་སྒོ་བརྒྱབས་ཏེ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་འབྲེལ་ལྟར་ཁ་དབང་ཡོངས་རྫོགས་མཉམ་འབྲེལ་ལ་རྒྱས་སྒྲོད་གནང་སྐབས་ལས་འཚར་དགོས་མཁོའི་རྒྱ་ཚ་འཛིས་ལྟག་མ་གནས་སྐོར་ ༡༢,ཅ༡༠ སྐོར་གར་བྱས་གར་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་སྤ་ལའང་བཤད་རྒྱ་མེད་པར་ཙད་ཞིབ་སྐབས་རྫོ་བོར་ཞལ་གསེར་སྒྲོན་དུས་ང་ཡིན་ཁོ་ཡིན་དང། ལྷ་ཁང་དྲི་མས་བརྒྱངས་དུས་ང་མིན་ཁོ་མིན་གྱི་དགེ་ལྟར་མ་སོང་བར་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་འཚུན་ཐག་ཆོད་པ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་རྒྱ།

༣༥། ལྷན་ཕ་ར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང། རྒྱལ་ལོ་ ༢༠༡༠-༡༡

།རྒ་ཀ། རྒྱལ་ལྷན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་བྱུང་བ་དང། མཇུག་གཅོན་གནང་སྒྲུས། སྒྲོན་གནང་སོགས་གྲངས། **༡༢**

།རྒ་ཁ། རྒྱལ་ལྷན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། **༣**

རྒྱལ་ལྷན་ཨང། ༡.༢.ཅ ལག་དཀྱལ་ཉར་ཚད་བཀའ་ཤག་གི་བཀོད་ཁྲབ་ལྟར་མ་གནས་པའི་སྐོར། ༡.༢.༦ འགྲོ་གྲོན་དཀྱལ་འགོར་སྒོར་ ༢༠,༠༠༠ ཡན་ལ་དཀྱལ་རྒྱང་གནང་བའི་སྐོར། ༣.༣ མ་དཀྱལ་སྟངས་འཛིན་ཞན་སྒྲོན་སྐོར།

།རྒ་ག། དོགས་འཛིན་སོང་བ་གྲངས། **༦**

རྒྱལ་ལྷན་ཨང། ༡.༢.༣། ༣.༡། ༣.༢། ཅ.༡.༠། ཅ.༢.༠། ཀ.༡།

།རྒ་ང། དོགས་འཛིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། **༢**

རྒྱལ་ལྷན་ཨང། ༣.༡ འབབ་ཁྲལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡོངས་བསྡུད་སྐོར། ཀ.༡ བསྡུ་དཀྱལ་འབྱུལ་བསྡུད་སྐོར།

།རྒ་ཅ། གྲོས་ཆོགས་ཟུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། **༠**

རྒྱལ་ལྷན་ཨང།

།རྒ་ཆ། ཟུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ་དང། ཆོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག **ཅ**

རྒྱལ་ལྷན་ཨང། ༡.༢.༡། ༡.༢.༢། ༡.༢.༣། ༣.༢། ༣.ཅ། ཅ.༡.༠། ཅ.༢.༠།

།རྒ་ཆ.༡། རྒྱལ་ལྷན་ ༡.༢.༡ བྱུང་འཛིན་མེད་པའི་སྐོར་ ༦,༠༠༠ སྐོར་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ལ་ཡིག་འབྲེལ་ཐེངས་བདུན་བྱས་ཏེ་དོན་འབྲས་སོན་རེ་མེད་ཚེ་བཀའ་ཤག་གི་ལམ་སྟོན་ལྟར་རྒྱལ་ལྷན་ལས་ཀྱིས་ལས་ཀ་ཅང་བཟོ་དགོས་རྒྱ།

།རྒ་ཆ.༢། རྒྱལ་ལྷན་ ༡.༢.༢ དེ་གའི་ཁྲལ་ཁོངས་གྲོང་སྟེ་གཉིས་པའི་བྱ་བཅོལ་ཁང་གསར་རྒྱུག་གི་ལས་གཞི་ཁག་ཅིག་བོགས་གླ་བཏང་བའི་འབབ་ཁྲལ་གཅོག་འཕེན་དགོས་པ། ད་ལྟའི་ཚར་དཀྱལ་འབབ་རགས་ཐབས་བྱས་བར་བཏེན་འདི་ནས་འགྲིགས་པར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དང། མ་འོངས་པར་ལས་དོན་འདི་རིགས་ལ་ཁྲིམས་མཐུན་འབབ་ཁྲལ་གཅོག་འཕེན་གནང་རྒྱུ་འཐུས་ཤོར་མ་སོང་བ་དགོས་གལ།

།རྒ་ཆ.༣། རྒྱལ་ལྷན་ ༡.༢.༣ ལག་དཀྱལ་ཉར་ཚད་བཀའ་ཤག་གི་བཀོད་ཁྲལ་ལྟར་མ་གནས་པའི་སྐོར་ལ་རྒྱལ་ལྷན་ལན་འདེབས་སྤ་དཀའ་ངལ་དངོས་འཐད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཀོད་འདུག་པ་དངོས་ཡོད་ལ་བཏེན། མ་

འོངས་པར་གོང་རིམ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་སམ་བཀའ་ཤག་ནས་ས་གནས་ཀྱི་བབ་བསྡུན་ལ་གཟིགས་ཏེ་ གནང་ཕྱོགས་བྱུང་ཚེ་དགེ་མཚན་ཆེ་བར་མངོན།

རེ་ཚ་ཅ། རྒྱལ་ཁབ་ཀུན་ཚད་བཀའ་ཤག་གི་བཀོད་ཁྲབ་ལྟར་མ་གནས་པའི་སྐྱོན་གནད་སྐོར་ གོང་གསལ་རྒྱབ་གཉིར་སྒྲན་ཕོ་ རེ་ཚ་རེ ལྟར་གཅིག་མཚུངས་རེད་འདུག་པ་དང། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་ཤག་གི་བཀོད་ཁྲབ་ལྟར་ཕྱག་བསྟར་བྱེད་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་ཞིག་ཁུངས་ཁྲབ་ བཏང་འདུག་ཀྱང་དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་ལ་བབ་གཟིགས་ཀྱིས་གནང་ཕྱོགས་བྱུང་ཚེ་དགེ་མཚན་ཆེ་ བར་མངོན།

རེ་ཚ་པ། རྒྱལ་ རེ་ཅ ངོགས་དཏུལ་གེད་སྤྱོད་བྱ་བསྡད་ལྟག་འཕོས་སྐོར་ ༡༧༡,༡༩༩ རྒྱས་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ སྟོན་ལྟར་སྒྲིག་མཐུན་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏེ་རྒྱས་གཅོང་བཟོ་དགོས།

རེ་ཚ་དྲ། རྒྱལ་ ཅ་༡་༠ འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ནས་ཡོང་བསྡད་སྐོར་ ཨ,༠༠༠ གསལ་བ་ཡོང་རེ་མེད་ཚེ་ བཀའ་ཤག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧།༡༡།༡ཨ འགོད་བཀོད་ཁྲབ་དགོངས་དོན་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ལ་ བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏེ་རྒྱས་མེལ་ཀྱི་ལམ་ནས་རྒྱས་གཅོང་བཟོ་དགོས།

རེ་ཚ་ཨ། རྒྱལ་ ཅ་༢་༠ སྲོད་བསྡད་ཁོངས་ལས་བྱེད་ཟུར་བ་ཐོག་བཟང་བསྟན་འཛིན་དང་ཚེ་དབང་དགལ་སྐྱོན་ གཉིས་ཀྱི་གསོག་དཏུལ་ཁྲོན་སྐོར་ ༢,༧༤།ཨ་ཅ དང། ཏན་འགོགས་འཚོ་སྟོན་སྐོར་ ཁ།,༩ཨ་ ཨ་མ་ཕེ་སྐར་ཀྱི་འཚོ་སྟོན་སྐོར་ ༡༣༠,༢ཨ།ཁ༧ བཅས་སྲོད་དགོས་མེད་པར་བརྒྱན་བཀའ་ཤག་གི་ལམ་ སྟོན་ལྟར་ས་གནས་ཀྱི་མ་དཏུལ་དུ་གཅོད་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏེ་རྒྱས་གཅོང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༣ཿ ཀ་སྒྲུག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང། རྒྱལ་ལོ་ ༢༠༡༠"།།

རེ་ཀ། རྒྱལ་ཁབ་ལ་མཏུག་གཏོན་མ་བྱུང་བ་དང། མཏུག་གཏོན་གནང་སྒོས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། **ཁ་**

རེ་ཁ། རྒྱལ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། **ཆ**

རྒྱལ་ཁབ་ཨང། ཀ.ཁ.ཀ ས་གནས་ཀྱི་སྟོན་རྒྱལ་སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་གནང་དགོས་སྐོར། ཀ.ཁ.རེ ངོགས་ དཏུལ་གེད་སྤྱོད་བྱ་བསྡད་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། ཀ.ཁ.ཅ མ་ཏི་ལྟ་ཁང་དང། ལྟ་མོ་ཚོགས་པ། ཇ་དྲག་ཚོགས་ ཆུང་བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁྲལ་སྐོར། ཀ.ཁ.དེ ཟླ་ཁང་རྒྱལ་ཀྱི་ཐོག་དེབ་ཕྲིས་ཉར་དགོས་སྐོར། ཀ.ཁ.བ.རེ.ཀ ཨར་རྒྱག་གན་ཡིག་སྐོར། ཀ.ཁ.བ.རེ.ཁ ཨར་རྒྱ་ཐོག་དེབ་ཕྲིས་ཉར་དང་ཐོག་སྟངས་འཛིན་སྐོར།

རེ་ཀ། དོགས་འཛིན་སོང་བ་གྲངས། **ཀཀ**

རྒྱལ་ཁབ་ཨང། ཀ.ཁ.ཁ། ཀ.ཁ.ཆ། ཀ.ཁ.བ.ཀ། ཀ.ཁ.བ.རེ.རེ། ཀ.ཁ.བ.རེ.ཅ། ཀ.ཁ.བ.རེ.དྲ། ཀ.ཁ.བ.རེ.ཆ། ཀ.ཁ.བ.རེ.ཇ། ཀ.ཁ.ཅ.ཀ། ཅ.ཁ།

རེ་ང། དོགས་འཛིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། **ཀ༠**

རྒྱལ་ཁབ་ཨང། ཀ.ཁ.ཆ འཕྲོད་ལས་པའི་ཕོགས་འབབ་བརྒྱ་ཆ་འབྱུལ་འཚེམས་སོང་བའི་སྐོར། ཀ.ཁ.བ.རེ.རེ ཨར་རྒྱ་སྒྲས་གཟིགས་སྐབས་རིན་ཚད་འགྲན་ཟོག་སྐོར། ཀ.ཁ.བ.རེ.དྲ འབབ་ཁྲལ་གཅོག་འཚེམས་ དང་ཆགས་ཡང་སྐོར། ཀ.ཁ.བ.རེ.ཆ ཐོག་མའི་ས་བཀྲ་ལྟར་མ་གནས་པའི་སྐོར། ཀ.ཁ.བ.ཅ ཕོགས་འབབ་བསྡུ་

དངུལ་བརྒྱ་ཆ་འབྲལ་བསྡད་སྐོར། ༡་༢་༣་༤ ལས་གཞི་གནོ་རྒྱ་གཞིར་བཟུང་དུས་ཐོག་མ་ཚར་བའི་སྐོར། ༡་༢་༥ དངུལ་ཁང་སྒྲིད་འབབ་ལ་ཁྱལ་ཤོར་བའི་སྐོར། ༣་༢ འཛོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་སྐོར། ༥་༡ ཡོང་བསྡད་སྐོར། ༥་༢ སྨྲོད་བསྡད་སྐོར།

།ཨ་ཅ། ཟུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ཧ

རྩེས་སྨན་ཨང་། ༡་༢་༢། ༡་༢་༣་༡། ༡་༢་༣་༣་༥། ༣་༡། ༣་༣། ༣་༥། ༣་༤། ༣་༦། ༣་༣།

།ཨ་ཅ་༡། རྩེས་སྨན་ ༡་༢་༢ རྩེས་ལོ་ ༢༠༠ཀ་མ་༠ཧ ལོའི་ནང་དེ་གཞི་བརྒྱད་ཀ་སྤུག་གཏན་སློབ་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་ཟས་བཅུད་ཆེད་རོགས་དངུལ་གནང་བའི་ཁོངས། བྱང་འཛིན་མིག་སྟོན་མེད་པ་ཁྲོན་སྐོར་ ༡༥༠,ཤ༡༢ ཁོངས་བྱང་འཛིན་མིག་སྟོན་ཞིན་འཛོས་སྐོར་ ༡༣᚜,ཤ༡༢ སྐོར་ལས་སོང་ཁར་མཉམ་སྤྱར་ཡོད་པའི་ལག་བྱེས་བྱང་འཛིན་ནང་གསལ་ཁ་དབང་རྣམས་སློབ་གླའི་ཁ་དབང་ཐོ་དེ་བ་ནང་རྩེས་ཁུར་ཞུས་མེད་པ་མ་ཟད། ཁ་དབང་དེ་དག་སྤུས་གཟིགས་གནང་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཞིབ་ཡུལ་ཡིག་ཆ་མིག་སྟོན་གང་ཡང་གནང་རྒྱ་ཡོད་མི་འདུག་པ་དང་ལན་འདེབས་ཁག་ནང་ཡིད་ཆེས་འཚེར་བའི་ཁུངས་སྒྲོལ་ཁ་གསལ་མི་འདུག་ན། དབུས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་དངུལ་འགོར་དེ་དག་སློབ་གླའི་རྩེས་ཁོངས་སུ་དམིགས་ཡུལ་བཞིན་དོན་སོན་བྱང་ཡོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་གིས་རྩེས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱ།

།ཨ་ཅ་༢། རྩེས་སྨན་ ༡་༢་༣་༡ ཆས་གསོ་ཁང་དང་ལས་ཁང་། ལས་ཤག་བཅས་གསར་རྒྱ་བྱས་པའི་ས་ཆ་དབུས་སྨན་རྩེས་ཁང་ནས་ནང་སྲིད་དུ་ཞལ་འདེབས་ཕྱལ་བར་ཁྲིམས་མཐུན་མིང་བསྣྲར་ཆེད་དབུས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་མཇུག་གཞོན་ངེས་པར་དགོས་རྒྱ།

།ཨ་ཅ་༣། རྩེས་སྨན་ ༡་༢་༣་༣་༥ ཨར་ལས་ཚར་རིམ་བཞིན་དངུལ་སྤྲོད་ཕྱོགས་སྐོར་སྟེ་ཚན་ནས་ལས་གཞི་ཚད་འཛལ་ཐོ་དེ་བཏོས་ཉར་མ་བྱང་བར་བརྟེན་ལས་དོན་དེའི་སྐོར་ཚད་ལྡན་བྱང་ཡོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་ཞུ་ཡུལ་མེད་པ་ཆགས་འདུག་ནའང། ད་ལྟ་ཨར་ལས་མཇུག་སྒྲིལ་ཟིན་ཏེ་ཕྱིར་བཤིག་བྱ་ལམ་མེད་པ་དང་། ལས་གཞི་ཚད་ལྡན་མ་བྱང་བའི་དོགས་གནས་ཆེ་རིགས་ཀྱང་ལག་བླེང་བྱང་ཡོད་མི་འདུག་ན་འགྲིག་པར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་ལས་དོན་འདི་རིགས་ལ་འཐུས་ཤོར་མ་སོང་བ་དོ་ནན་དགོས་གལ།

།ཨ་ཅ་༤། རྩེས་སྨན་ ༣་༡ ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནང་རྩེས་པ་དང་དངུལ་གཉེར་གཅིག་ལྷོགས་ཀྱི་ལས་འགན་འཁུར་བ་རྩེས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་དང་མི་མཐུན་པར་བརྟེན་དབུས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་དེ་བསྟུན་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་ཀྱིས་ཐབས་ལམ་འཚོལ་དགོས་རྒྱ།

།ཨ་ཅ་༥། རྩེས་སྨན་ ༣་༢ ཆས་གསོ་ཁང་གི་སྟེང་ཐོག་གི་ཨར་ཝོའི་ལས་གཞི་འཛོས་ལྟག་རྩམས་ཀྱི་ཚེད་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་ཀྱིས་གང་མཁྱོགས་ལེགས་བྱུབ་ཞིན་པ་དགོས་རྒྱ།

།ཨ་ཅ་༦། རྩེས་སྨན་ ༣་༤ ཏ་དྲག་མ་དངུལ་ནས་ཁ་དབང་གསར་ཉོ་དང་། ཞལ་འདེབས། འོས་བསྡུའི་འགྲོ་གྲོན་བཅས་བཏང་བ་ནི་ཏ་དྲག་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཐབས་བྱལ་བར་བརྟེན། དབུས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་དེ་ལུགས་གནང་ཐྱོགས་དགོས་རྒྱ་དང་། རྩེས་བྱང་ཟུར་པ་བསྟན་འཛིན་འཛིགས་བྱགས་གནས་

སྦོས་སྐབས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་མ་གནས་སྦོར་ ༡,༡༠༠ ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་གནས་གསལ་འདུག་པ་ལྟར་ རྡེས་གཅོང་བཟོ་དགོས།

ཅ.ཀ.༢ རྡེས་སྣྲན་ ཅ.༥ གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁྲལ་ཁྱེམས་ནང་འགྲོ་གྲོན་དངུལ་འབབ་སྒོར་ ༢༠,༠༠ བཀྲལ་རིགས་ལ་ཀུར་རྒྱས་ཅན་གྱི་དངུལ་ཁང་གི་དངུལ་འཛིན་ཐོག་སྦྲོད་དགོས་ལས་ དངུལ་རྒྱང་སྦྱང་མི་ཚོག་པ་གསལ་གྱི་ཡོད་ཀྱང། དེ་ནས་ཀ་སྦྱག་གི་ཅིག་འཛིན་རྣམས་ཤེ་ལི་སྒྲ་རི་ནས་ དོས་ལེན་བྱེད་སྲོལ་མེད་པར་བརྒྱན་དངུལ་རྒྱང་སྦྲོད་དགོས་བྱང་སྒོར་གསལ་འདུག་ན་དབུས་ནང་སྲིད་ ལས་ཁུངས་ནས་ཡུལ་ཁྲིམས་དང་མ་མཐུན་པའི་གནས་སྟངས་ལ་གནང་ཐོག་ཤེ་གཅིག་ཏེས་པར་དུ་ དགོས་རྒྱུ།

ཅ.ཀ.༤ རྡེས་སྣྲན་ ཅ.༦ མ་ཅི་ལྟ་ཁང་གི་སྟེང་ཐོག་གསར་རྒྱག་སྐབས་ལས་རྩོལ་བོགས་གཏོང་དང་མཁོ་སྒྲུབ་ གཉིས་ཀ་ལ་རིན་ཚད་འགྲན་ཤོག་བསྡུ་ལེན་གནང་མེད་པ་དང། ཨར་རྒྱ་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུས་རིགས་ལ་ཐོག་ དེ་བཅོས་ཉར་མེད་པའི་སྐོར་ལ་རྡེས་སྣྲན་ལན་འདེབས་ནང་སྤྱི་ར་ལས་གཞི་ཚགས་ཚུད་གང་ལེགས་ དང། ས་གནས་མི་མང་འདོད་ཐོ་ཁེངས་པ་བྱང་ཡོད་སྐོར་གསལ་འདུག་པས་འགྲིགས་འཐུས་ཀྱང་མ་ ཁོངས་པར་ལས་གཞི་འདི་རིགས་ལ་ཁྲིམས་མཐུན་ལས་དོན་ཁག་འཐུས་ཤོར་མ་སོང་བ་དགོས་རྒྱུ།

ཅ.ཀ.༥ རྡེས་སྣྲན་ ཅ.༢ དུས་བཀག་སྐྱེད་བཅོལ་གྱི་སྐྱེད་འབབ་ཐོག་འབབ་ཁྲལ་སྐོར་ ཅ,༢ཅ༢ བཅག་པ་ཚན་ ཡངས་ཆེད་འགེངས་ཤོག་ཨང་ ༡༦ཀ བསྐང་འབྱལ་གྱིས་ནང་ལྟན་བརྒྱད་ཕྱལ་ཟིན་ཡོད་པ་ལྟར་ མཇུག་སྐྱོང་གིས་དངུལ་འགོར་ཕྱིར་བཞེས་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ།

༩༠། མོན་ལྷོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང། རྡེས་ལོ་ ༢༠༡༠-༡༡

ཅ.ཀ.༡ རྡེས་སྣྲན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་བྱང་བ་དང། མཇུག་གཅོན་གནང་སྒྲུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། **༡༥**

ཅ.ཁ.༡ རྡེས་སྣྲན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། **ཆ**

རྡེས་སྣྲན་ཨང། ༡.ཅ.༡ གྲོང་སྡེ་དྲུག་པའི་སྒྲོ་མི་ནས་དངུལ་ཚད་སྐོར། ཅ.༡ རོགས་དངུལ་དུས་ཐོག་བགོ་ འགྲེམས་མ་གནང་བའི་སྐོར། ཅ.ཅ ཁང་སྡེ་དྲུག་པའི་ཐོག་ཁེངས་ཚགས་སྒྲིག་འཐུས་ཚང་བྱང་མེད་པའི་སྐོར། ཅ.༥ ཚོང་ཤག་ནས་དངུལ་ཕྱིར་བཞེས་དགོས་སྐོར། ཨ.༡.༡ ཟུར་བགོ་ལ་དང་ཆན་གསོ་ཁང་གཞི་ཀྱི་ཡོང་བསྡད་ སྐོར། ཨ.༡.ཅ བུ་བཅོལ་ཁང་གི་ཡོང་བསྡད་སྐོར།

ཅ.ཀ.༢ དོགས་འཇྲི་སོང་བ་གྲངས། **ཤ**

རྡེས་སྣྲན་ཨང། ༡.ཅ.ཅ། ༡.ཅ.ཅ། ༡.ཅ.ཨ། ༡.ཅ.༥། ཅ.ཅ། ཅ.ཨ། ཨ.༡.ཅ། ཨ.ཅ.༡། ༥.༡།

ཅ.ང.༢ དོགས་འཇྲིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། **ཅ**

རྡེས་སྣྲན་ཨང། ༡.ཅ.ཅ སྒྲ་ལྷན་སོ་ནམ་ལས་གཞི་ལག་བསྡུར་སྐབས་ཚོགས་མི་འདི་གྲོས་ཆོད་མེད་པའི་སྐོར། ༥.༡ དོགས་དངུལ་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་འབྱལ་བསྡད་སྐོར།

ཅ.ཅ.ཅ ཁྲོས་ཚོགས་སྒུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། **ཀ**

རྡེས་སྣྲན་ཨང།

๔๐.ཆ།ས།ས་ཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཞིར་ཁག ༢

རྩིས་སྟྲན་ཨང་། ༡.༢.༣། ༡.༢.๔། ༡.༢.๕། ༣.༣། ༣.๔། ๔.༡.༣། ๔.༢.༡།

๔๐.ཆ.༡།　　རྩིས་སྟྲན་ ༡.༢.༣ སྐྱ་ལྷན་སོ་ནམ་ཀྱི་ཞིང་པ་རྣམས་ལ་སྦྱར་ལུད་དང་འབུ་ལུད་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཕྱོགས་ནང་སྲིད་ཀྱི་ལས་སྟོན་ལྟར་མ་གནས་པར་དཏུལ་འབབ་སྤ་འདོན་ཅི་སོང་གི་སྐྱེན་ཚབ་ཚུལ་དུ་རོགས་དཏུལ་བགོས་འགྲེམས་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐོར་ལ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཕྲོལ་ཡོད་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་གང་ཡང་མི་འདུག་ན། དབུས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་ཕྱོགས་ཁ་གསལ་དགོས་རྒྱ།

๔๐.ཆ.༢།　　རྩིས་སྟྲན་ ༡.༢.๔ བོགས་ལེན་པ་སྲུ་ནི་ལ་ཨེ་ནམ་ལྟར་ལ་ལས་གླ་སྦྲོད་བསྡད་དང་འབབ་ཁྲལ་གཅོག་འཛིན་སྐོར། འབྲེལ་བ་ཞུ་ཡུལ་མེད་ཚེ་བཀའ་ཤག་གི་ལས་སྟོན་ལྟར་རྩིས་གཅོང་བཟོ་དགོས་རྒྱ།

๔๐.ཆ.༣།　　རྩིས་སྟྲན་ ༡.༢.๕ གཏན་དཏུལ་ཡིག་ཆ་མིག་སྟོན་གནང་རྒྱ་མེད་པ་སྐོར་ ༢๐,๕๫๐ བཀའ་ཤག་གི་ལས་སྟོན་ལྟར་དབུས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་བཀའ་འཕྲོལ་ཞུས་ཏེ་རྩིས་གཅོང་བཟོ་དགོས་རྒྱ།

๔๐.ཆ.๔།　　རྩིས་སྟྲན་ ༣.༣ རྒྱུན་གྲོན་སྟོན་རྩིས་བཀའ་འཕྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་བཏང་བ་ནི་དཏུལ་རྩིས་སྟངས་འཛིན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་འགལ་བར་བརྟེན། འགལ་འཛོལ་ལ་གཞིགས་པའི་སྒྲིག་མཐུན་ཕྱག་བསྟར་གནང་དགོས་ཀྱང་དོ་བདག་ནས་དཏུལ་འབབ་ཕྱིར་སྦྲོད་བྱས་འདུ་བས་འདི་རིགས་ལ་ལག་བསྟར་གང་ཡང་མ་གནང་བ་ལས་ལྷག་ཙམ་བྱུང་འདུ་བསྟབས་འགྲིགས་པར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱ།

๔๐.ཆ.๕།　　རྩིས་སྟྲན་ ༣.๔ གོང་གསལ་རྒྱབ་གཞིར་སྟྲན་ཐོ་དོན་ཚན་ ๔๐.ཆ.༡། རྩིས་སྟྲན ༡.༢.༣ ནང་གསལ་ལྟར་དབུས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་ཕྱོགས་ཁ་གསལ་དགོས་རྒྱ།

๔๐.ཆ.๖།　　རྩིས་སྟྲན་ ๔.༡.༣ གཞིས་ཕྱི་འི་ཚོགས་ཁང་གི་ཐོག་པར་གསར་རྒྱ་ཆེད་ཡོད་བསྡད་འཛོས་ལྟག་སྒོར་ ༡๫๐,᳚๐๢ ཡོང་རེ་བྱལ་བ་ཡིན་ཚེ་དཔལ་ལྟན་བཀའ་ཤག་གི་ལས་སྟོན་ལྟར་ནང་ལྟན་བརྒྱུད་བཀའ་འཕྲོལ་གྱིས་རྩིས་གཅོང་བཟོ་དགོས་རྒྱ།

๔๐.ཆ.᳚།　　རྩིས་སྟྲན་ ๔.๢.๑ སྒྲོད་བསྡད་ཁོངས་རྩིས་ལོ་ ๢๐๐๔᳞๐๕ ནང་འབབ་ཁྲལ་གཅོག་འཛིན་ཆེད་སྒྲོར་ ๔๑,๐๖๑ དང་། ๢๐๐๕᳞๑๐ ནང་བོགས་ལེན་པ་ནས་བརྒྱ་ཆ་འཕར་ཐོལ་བཅག་པ་དོ་བདག་ལ་ཕྱིར་སློག་དགོས་པའི་སྒྲོར་ ๑๐,๐๓๐ གཞིས་ཕྱིར་སློག་གནང་ཐབས་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ལ་འགན་འཁུར་ཆེར་བཞེས་ཀྱིས་རྩིས་ལོ་ ๢๐๑๓᳞๑๔ ནང་རྩིས་གཅོང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱ།

๔๑ ཏོན་སྲུར་མཉམ་འཛེལ། རྩིས་ལོ་ ๢๐๐๕᳞๑๑

๔๑.ཀ།རྩིས་སྟྲན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གཅོད་གནང་སྲས། སྒྲོན་གནང་སོགས་གྲངས། ๑๔

๔๑.ཁ།རྩིས་སྟྲན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ๕

　　རྩིས་སྟྲན་ཨང་། ๑.๢.๢ མི་མང་དཏུལ་བཅོལ་དབྱེ་དེ་བ་ནང་གསལ་ལ་དང་བྱུང་འཛིན་གཞིས་དབར་གྱི་བར་ཁྱད་སྒོར། ๑.๢.๓ རྩིས་ཁ་དང་ཐོ་གཞུང་གཞིས་ཁ་མ་མཐུན་པའི་སྒོར། ๑.๢.๔ འགན་ལྟན་ཚོགས་མི་ཟུར་པ་ཚོས་

གླགས་རྒྱ་མཚོའི་རྩེས་ཆད་སྐོར། ༣.༥ མ་ཡིས་ཀྱི་མ་གནས་ཁྲིམས་སྒྲིག་ལྟར་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། ༣.༶ འཕྲལ་བཟོའི་སྟེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་ནས་རྩེས་ཆད་ཐོན་པའི་སྐོར།

།ཀ། དོགས་འཇུ་སོང་བ་གྲངས། **།**

རྩེས་སྟན་ཨང་། ༣.༡། ༣.༢། ༣.༣། ༣.༤། ༣.༦། ༤.༡.༠། ༤.༢.༠། ༧།

།ང། དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། **།**

རྩེས་སྟན་ཨང་། ༣.༡ ཨེ་ཏེ་ཨེམ་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་པེད་མེད་ལྟག་པའི་སྐོར། ༣.༧ ཁྲིམས་ཡིག་ལྟར་དགུ་དང་ལ་བསྡུ་འབྲལ་མ་ཞུས་པའི་སྐོར། །.ཀ.༠ ཡོང་རེ་མེད་པ་དང་བྱེན་ནག་སྐོར། །.ཁ.༠ སྤྱོད་བསྡད་འཛོས་ལྟག་སྐོར།

།ཅ། ཁྱོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། **།**

རྩེས་སྟན་ཨང་།

།ཆ། ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཞིར་ཁག **།**

རྩེས་སྟན་ཨང་། ཀ.ཁ.ཀ། ༣.༢། ༣.༣། ༣.།། ༧།

།ཆ.ཀ། རྩེས་སྟན་ ཀ.ཁ.ཀ གཏན་འཇོག་གི་བྱུང་འཛིན་མིག་སྟོན་གནང་རྒྱ་མེད་པ་ཁྱོན་སྐོར་ ༧༣,།།། སྐོར་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁྲངས་ཆུ་ངོ་བཅར་གྱིས་གཏན་འཇོག་ལ་ཀྱི་བྱུང་འཛིན་ངོ་བཤུས་མཆན་ངོས་སྒྲོར་ངེས་པར་དུ་རགས་ཐབས་དགོས་རྒྱུ།

།ཆ.ཁ། རྩེས་སྟན་ ༣.ཁ ཐོག་ལྟག་མ་གནས་རྩེས་ཁྲར་ཞུ་ཐོག་མོར་བར་བརྟེན་སྐོར་ །།,ཀ།།|ཀ། འབབ་ཀྱི་གཙང་ཁེ་འཕར་མ་ཆགས་པ་ཕྱི་ལོ་ ཁ།ཀ.ཁ|ཀ། པའི་ནང་རྩེས་བཅོས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན་སྐོར་གསལ་བ་བཞིན་ལག་བསྟར་ཐིན་ཡོད་ཚོད་ལ་ཅི་སྟེ་རྩེས་བཅོས་ཐིན་མེད་ཚེ་ལག་ལེན་དོན་འཁེལ་གྱིས་རྩེས་གཙང་དགོས་རྒྱུ།

།ཆ.ཁ། རྩེས་སྟན་ ཁ.ཁ གཏན་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མིག་སྟོན་མེད་པ་སྐོར་ ཁ,།།། སྐོར་རྒྱ་ཅི་བཟོ་གླར་ཆུ་མཐུད་འབྲེལ་ལམ་གྱིས་རྩེས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

།ཆ.།། རྩེས་སྟན་ ཁ.། བསྡུར་དཀའི་ཁ་དབང་གི་མ་གནས་རྩེས་ཁྲར་མང་བ་ཞུས་པའི་སྐོར་གོང་གསལ་རྒྱབ་ཀྱི་ལས་ཀ་ལ་ཐུག་ཐོ་དོན་ཚན་ **।।.ཆ.ཁ།** རྩེས་སྟན་ ཁ.ཁ ནང་གསལ་བཞིན་ཕྱག་བསྡུར་གནང་ཐོག་དགོས་རྒྱུ།

།ཆ.ལ། རྩེས་སྟན་ ༧ གཙང་ཁེའི་བརྒྱ་ཆ་སྐོར་ལ་དེབ་སྒྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཡུལ་ཀྱི་རྩེས་ཞིབ་པ་དང་། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩེས་ཞིབ་པ་གཉིས་དབར་ཁ་མ་མཐུན་པ་ཆགས་པའི་སྐོར་ལ་བསྒྲུར་ཞིབ་ཀྱིས་དངོས་འབྲེལ་གནས་སྟངས་རྗེ་ཆགས་ལ་གཞིགས་ཏེ་དེས་ཅན་བསྡུ་དཏུལ་འབྲལ་འབབ་ལྟག་བསྡད་ཡོད་ཚེ་རྩེས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

།།ཀ། སྒྲིར་བོད་ཚོགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས། རྩེས་ལོ་ ཀ.ཁ.།།།

།ཀ.ཀ། རྩེས་སྟན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གཅོད་གནང་ཟིན་ཁྱོད་གནང་སོགས་གྲངས། **།**

๔།།ཁ།།རྒྱས་སྦྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེགས་པ་གྲངས། ༣

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ༡་༢་༢་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་རྒྱས་ཁྲ་ལམ་སྟོན་ལྟར་རྒྱུར་དབྱེ་མ་གནང་བའི་སྐོར། ༡་༢་༣ ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ལ་ཕྱི་དཔྱལ་ལེན་བེད་ཚོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་སྐོར། ༤་༢ སྟོད་བསྡད་སྐོར།

๔།།ག།།དོགས་འཇུ་སོང་བ་གྲངས། ༥

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ༡་༢་༤། ༡་༢་༥། ༣་༡། ༤་༡

๔།།ང།།དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེགས་པ་གྲངས། ༣

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ༡་༢་༥ འབབ་ཁྲལ་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཛེལ་བའི་སྒྲོན་གནད་སྐོར། ༣་༡ རྒྱས་ཁྲ་ནམས་གློག་ཟླད་མཉེན་ཆས་ནང་བྱིས་ཉར་འཐུས་ཚང་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། ༤་༡ ཡོང་བསྡད་འཕྲོས་ལྷག་སྐོར།

๔།།ཅ།།གྲོས་ཆོགས་སུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེགས་པ་གྲངས། ༡

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ༡་༢་༡ རོགས་དཔྱལ་ལྷག་བསྡད་བེད་སྟོད་མ་བྱས་པའི་སྐོར།

๔།།ཆ།།ཟུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཆོགས་ཚུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག། ༡

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ༡་༢་༤།

๔།།ཆ་༡།།　　རྒྱས་སྦྱན་ ༡་༢་༤ བུ་བཅོལ་ཁང་གི་ལས་བྱེད་བློ་བཟང་སྟོལ་མ་ས་གནས་རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཐུང་དོར་སྒྲིག་གཞི་དང་འགལ་བར་བརྟེན། འགལ་འཛོལ་ལ་གཞིགས་ཏེ་དབུས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་རྒྱུགས་དགོས་རྒྱུ།

๔།།ར་ལྕང་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་། རྒྱས་ལོ་ ༢༠༡༠"""༡༡

๔།།ཀ།།རྒྱས་སྦྱན་ཁག་ལ་མཐུག་གཏོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཐུག་གཏོན་གནང་ཐུས། སྐྱོན་གནང་སོགས་གྲངས། ༢๙

๔།།ཁ།།རྒྱས་སྦྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེགས་པ་གྲངས། ༦

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ༡་༢་།།། ཐོག་མའི་འཆར་གཞི་ལྟར་ལག་བསྟར་མ་ཞུས་པའི་སྐོར། ༡་༢་༥ རྒྱས་བྱང་རྒྱར་པའི་གནས་ལས་ཀྱོན་བསྡུ་བཞེས་སྐོར། ༡་༢་།།། རྒྱར་རྒྱས་ཡོད་པའི་དོགས་གཞིའི་སྐོར། ༡་༢་།།། གསང་སྒྲོད་ལས་གཞིའི་སྐོར། །།་། བོགས་གླུ་ནས་འབབ་ཁྲལ་བཅཀ་མེད་པའི་སྐོར། ๔་།།། ཝ་རན་སི་ཏྲིས་ཆོགས་ཀྱི་ཡོང་བསྡད་སྐོར།

๔།།ག།།དོགས་འཇུ་སོང་བ་གྲངས། ༢།།

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ༡་༢་།།། ༡་༢་།།། ༡་༢་།།། ༡་༢་།།། ༡་༢་།།། ༡་༢་།།། ༡་༢་།།། ༡་༢་།།། ༡་༢་།།། ༡་༢་།།། །།།། །།།། །།།། །།།། །།།། །།།། །།།། །།།། །།

๔།།ང།།དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེགས་པ་གྲངས། །๔

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ༡་༢་།།། ལས་གཞིའི་ཆེད་ས་ཆ་དང་རོགས་དཔྱལ་སྐོར། ༡་༢་།། ཨར་ཡོའི་ལས་གཞི་ལུགས་མཐུན་པོགས་གཏོང་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། ༡་༢་๔ བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་ཨེ་ཨི་ཏེ་བདེ་དོན་མ་དཔྱལ་ནས་འགྲོ་གྲོན་བཏང་སྐོར། ༡་༢་༦ བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་བདེ་དོན་མ་དཔྱལ་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ཆེད་ཅ་དངོས་ཁྲོས་པའི་སྐོར། ༡་༢་᳘ ཕྱི་དཔྱལ་ཐང་འགྲོར་སྐོར། ༡་༢་᳙ ས་གནས་སུ་ལྟུགས་པོ་ཏེ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ཡན་ལག

གསར་འཛུགས་གནང་བའི་སྐོར། ༡༣་༡༠ དཏུལ་ཀྱང་སྦྱངས་འཛིན་ཞན་པའི་སྐོར། ༡༣་༡༥ སྲོལ་རྒྱུན་ཞིང་ལས་ཀྱི་ལས་གཞིར་གྱུར་འབྲས་མ་ཐོན་པའི་སྐོར། ༡༣་༡༧ གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཚུ་ཡི་ལས་མི་བསྐོ་ཐུགས་ཚད་ལྡན་མེད་སྐོར། ༣་༡ བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་བདེ་དོན་མ་དཏུལ་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱས་པའི་སྐོར། ༣་༥ གཞིས་ཆགས་ཀྱི་དགོན་པའི་བདག་དབང་དང་འགྲོ་ཁྲོན་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། ༣་༧ ཕྱི་དཏུལ་ཐད་ཀར་ཟློང་ལས་པའི་སྐོར། ༥་༢་༢ ཨ་རཧ་སི་ཏྲིས་ཆོགས་ཀྱི་སྤྱོད་བསྡད་སྐོར། ༧ བསྡུ་དཏུལ་འབྲལ་བསྡད་སྐོར།

༥་༣་བ།ཁྲོས་ཆོགས་སུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༡
ཕྱིས་སྒྲན་ཞང། ༡་༢་༡ དུས་བཅད་ནང་གཞིས་སྤྱོ་མ་ཐུབ་པའི་སྐོར།

๙๙.ཁ།རྒྱས་སྦྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༣

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ༡.༢.༢ ཐུང་དཀའི་ཁ་དབང་གི་མ་དེབ་ལུགས་མཐུན་བྱིས་ཉར་མེད་པའི་སྐོར། ༣.༡ བྱང་འབབ་དུས་ཐོག་རྒྱས་འབྲལ་མ་ཞུས་པའི་སྐོར། ༣.๒ དངུལ་ཁང་གི་དངུལ་ལྷུག་ལ་སྟངས་འཛིན་ཞན་སྐྱོན་སྐོར།

๙๙.ག།དོགས་འཇུ་སོང་བ་གྲངས། ๔

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ༡.༢.༣། ༡.༢.๒། ༡.༢.๔། ༣.༢། ༣.༣།

๙๙.ང།དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༣

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ༡.༢.๒ འཚོ་སྨོན་རོགས་ཚོགས་བྱང་ཡིག་བརྒྱུད་བགོ་འགྲེམས་གནང་བའི་སྐོར། ༡.༢.๔ ལུགས་མཐུན་རྒྱས་ཁ་བཟོ་ཉར་མེད་པའི་སྐོར། ༣.༣ སྨོན་ཡོན་དང་འཚོ་སྨོན་གནང་བར་དོ་བདག་གི་བྱང་འཛིན་མེད་པའི་སྐོར།

๙๙.ཅ།གློས་ཚོགས་སུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ๐

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།

๙๙.ཆ།སུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༣

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ༡.༢.༡། ༡.༢.༣། ༣.༢།

๙๙.ཆ.༡།　　རྒྱས་སྦྱན་ ༡.༢.༡ ཏ་སྟེང་སྦྱན་རྒྱས་ཁང་རྩེ་བའི་ས་ཆ་ Khasra No. ๔๑๐. ๔๑๑. ๔๑๙. ๔๙๐ བཅས་ཀྱི་བདག་དབང་སྐོར་ཁྲིམས་ཐོག་སུ་མཐུད་བརྟ་འདེད་ཀྱིས་རྒྱས་གཅོང་བཟོ་ཐབས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

๙๙.ཆ.༢།　　རྒྱས་སྦྱན་ ༡.༢.༣ རྒྱས་ལོ་ ༢๐๐๑'''๐๙ དང་ ๐๙ ''' ༡๐ ལོའི་ནང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀྱི་ལས་དོན་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་འབྲལ་བསྡད་སྐོར་ ᠈᠑᠑᠑ སུ་མཐུད་བརྟ་འདེད་ཀྱིས་རྒྱས་གཅོང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

๙๙.ཆ.༣།　　རྒྱས་སྦྱན་ ༣.༢ ཚོང་ཁང་ལྷང་ཁྲའི་ཆུ་རིན་རྒྱས་ཁྲར་ཞུ་ཡོག་གས་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱས་ཆད་འབྲེལ་བའི་སྐོར་བཀའཡཱཀ་གི་ལས་སྟོན་ལྷར་རྒྱས་གཅོང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

๙๔། ཕྱིར་ནང་ཆེན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་། རྒྱས་ལོ་ ༢๐๑๐'''๑๑

๙๔.ཀ།རྒྱས་སྦྱན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གཅོན་གནང་ཐུས། སྒྲོན་གནང་སོགས་གྲངས། ༢๑

๙๔.ཁ།རྒྱས་སྦྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ๙

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ༣.๑.༢ ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་རོགས་དཔལ་ཐང་ཀར་བླངས་པའི་སྐོར། ༣.༣ དངུལ་ཆད་ཐོན་པའི་སྐོར། ༣.๙ ཐུང་དཀའི་ཁ་དབང་གི་མ་དེབ་བྱིས་ཉར་མེད་པའི་སྐོར། ༣.๔ དངུལ་ཁང་རྒྱས་འགོ་མང་བའི་སྐོར།

๙๔.ག།དོགས་འཇུ་སོང་བ་གྲངས། ๑๔

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ๑.๒.๒། ๑.๒.๓། ๑.๒.๙། ๑.๒.๔། ๑.๒.๖། ๑.๒.᠈᠑᠑᠑

๔།བ།དོགས་འཇིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྱངས། ༥

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ༡.༢.༢ རིན་ཚད་འགྲན་ཟོག་བསྡུ་བཞེས་གནང་མེད་པའི་སྐོར། ༡.༢.༣ རིན་ཚད་འགྲན་ཟོག་བསྡུ་ལེན་གནང་མེད་པའི་སྐོར། ༡.༢.๔ རྒྱས་ཁྲ་ཁམས་དྭངས་བྱིས་ཉར་མེད་པའི་སྐོར། ༡.༢.๕ སྟོན་ཡོན་ཁྲུངས་འགྲེམས་བྱ་བསྡུད་སྐོར། ༡.༢.๖ རྒྱས་ཁྲ་གཙང་ཉར་མེད་པའི་སྐོར། ༡.༢.๗ རོགས་དངུལ་སྤྱི་བཏང་མ་དངུལ་དུ་སྐྱར་བ་ཆོག་མཆན་མེད་པའི་སྐོར། ༡.༢.๙.๑ ཆུས་གསོ་ཁང་གི་ཆུ་མཇོད་ལས་གཞི་མཐུག་མ་བསྒྲིལ་པའི་སྐོར། ༡.༢.๑๐ དངུལ་རྒྱང་ཚང་བཀེར་བྱེད་སྲོལ་མེད་པའི་སྐོར།

๔།ཅ།བློས་ཆོགས་སུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྱངས། ๐

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།

๔།ཆ།སུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཆོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ๙

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ༡.༢.༡། ༡.༢.༦། ༡.༢.๙.๒། ༣.༡.༡། ༣.༡.༣། ༣.༡.๔། ༣.๒། ༣.๖། ๖།

๔།ཆ.༡། རྒྱས་སྦྱན་ ༡.༢.༡ རྒྱས་ལོ་ ༢༠๔།།།๐๕ ནས་ ༢༠๐๕།།།๐๙ དབར་སྤྱོན་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་མ་གནས་པའི་ཡོང་འབབ་དང་། བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་གོས་ཆེ་ཐོན་འདུག་པ་རྣམས་ནི་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སྤྱོན་རྒྱས། དངུལ་རྒྱས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞིའི་དོན་ཚན་ ༥(๑)(๓) དང་འགལ་བར་བཏེག། སྒྲིག་གཞི་དེའི་དོན་ཚན་ ༥(๔) དགོངས་དོན། གོང་གསལ་ནང་གསེས་དང་པོ་ནས་གསུམ་པའི་བར་གང་རུང་དང་འགལ་བའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན། དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་འགལ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་པས། དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་། འགན་འཁྲིའི་ལས་བྱེད་ངོས་བཟུང་ཐེར་འདོན་ཐོག་སྒྲིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་ཉེས་ཚད་ཡན་པོར་མ་སོང་བ་གཏོང་དགོས་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་ཕྱག་བསྟར་གནང་དགོས་རྒྱུ།

๔།ཆ.๒། རྒྱས་སྦྱན་ ༡.༢.๖ རྒྱས་ལོ་ ༢༠๐๕།།།๑๐ ལོའི་ནང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་དང་ལས་ཤག་གསར་རྒྱུ་གི་ཨར་བསྡུན་སྐབས་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཡི་ག་ཚ་ཁག་འཐུས་ཚང་མ་བྱུང་བ་དང་། ཁྱིམས་སྒྲིག་དགོངས་དོན་ཁྲལ་འབབ་གཅོག་འཐེན་མ་བྱས་པ། ཐོག་དེབ་བྱིས་ཉར་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐྱོན་གནད་མང་དག་ཅིག་ཐོན་པར་བརྟེན་རྒྱས་ཞིབ་ཚད་ལྟན་འགྲོ་མ་ཐུབ་པ་དང་། ཡུལ་ཁྱིམས་དང་རང་ཁྱིམས་གཉིས་ཀར་འགལ་འཛོལ་བྱུང་བའི་སྐོར་ལ་དབྱས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་མཁྱེན་ཏོགས་དང་གནང་ཐོག་ཤེག་དགོས་ཀྱང་དོགས་འཇིའི་ལན་འདེབས་ནང་། ད་ཆ་ལས་ཁང་དང་ལས་ཤག་གསར་བརྒྱ་ཕྲན་སྟབས་མ་འོངས་གནས་ཚུལ་དེ་རིགས་མ་ཡིན་བ་སྟོན་ཚུད་ནས་དམ་དོན་དང་བཀོད་མངགས་ནན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསལ་འདུག་པས། ཨར་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལ་དོན་དམ་རྩིས་ཟློག་མེད་པ་ལྟ་བུར་མངོན་འདུག་ན་འདི་ནས་འགྲིགས་པར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།

๔།ཆ.๓། རྒྱས་སྦྱན་ ༡.༢.๙.๓ ཆུས་གསོ་ཁང་གི་ཆུ་མཇོད་ལས་གཞིའི་བོགས་ལེན་པས་ཐོག་མའི་གནད་རྒྱའི་འབྲེ་དོན་ལྟར་ལས་གཞི་དུས་ཐོག་གྲུབ་ཡོད་མི་འདུག་ཀྱང་། ད་སྐབས་སྟར་ཡང་འབྲེལ་བ་བྱང་སྟེ་ལས་གཞི་སུ་མཐུད་འགྲོ་སུས་རེད་འདུག་པ་ལྟར་བོགས་ལེན་པའི་དངུལ་འབབ་ནས་ཡུལ་ཁྱིམས་གཞིར་བཟུང་འབབ་ཁྲལ་གཅོག་འཐེན་རེས་པར་དགོས་རྒྱུ།

๔།ཆ་๔། རྒྱས་སྦྱན་ ༣་༡་༡ ཨེ་ཏེ་ཨར་ཨེ་རོགས་ཚོགས་ནས་དབུས་གོང་མེའི་ངལ་མེལ་ཚོགས་པ་བརྒྱད་རོགས་དཔྱལ་འབྱོར་བར་སོང་ཁྱའི་རྒྱབ་རྟེན་དུ་དགེ་ཏན་པ་མའི་ཚོགས་ཆུང་གི་བྱང་འཛིན་ཞིག་ལས་འགྲོ་གྲོན་གྱི་སྒྲིལ་འཛིན་མཉམ་སྦྱར་ཡོད་མི་འདུག་ཀྱང། སྨོན་གྱིའི་ཞལ་ལག་དང་འབྲེལ་བའི་བདེ་དོན་སྟངས་འཛིན་དགེ་པའི་ཚོགས་ཆུང་ནས་གནང་བཞིན་ཡོད་འདུག་པ་དང། འབྱོང་འགྱུར་འདི་རིགས་བསྐྱར་ཟློས་མི་ཡོང་བའི་ལམ་སྟོན་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད་འདུག་པར་བརྟེན་འདི་ནས་འགྲིགས་པར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།

๔།ཆ་๕། རྒྱས་སྦྱན་ ༣་༡་༣ སྲུ་ང་སྨོན་གྱིའི་ལས་བྱེད་པཆ་རྒྱལ་པོ་བརྒྱད་ཉམ་ཐག་འཚོ་སྟོན་སྨོན་ ༢།།,།།།

༡༨། བསྟན་འཛིན་སྒྲུབ་སྡེ་འགན་ལས་ཁུངས། རྒྱས་ཡོ་ ༢༠༢༠"།།

ཀ། རྒྱས་སྟན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གཅོད་གནང་མྱས། སྐྱོན་གནད་སོགས་བྱེད། ༢༨

ཁ། རྒྱས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱེད། ༩

རྒྱས་སྟན་ཨང་། ༢.༣.༣ སྟོན་ཡོན་བགོས་འགྲེམས་མ་དགོས་པའི་རིགས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་སྐོར། ༢.༣.༩ དགོས་དངུལ་འཕྲོས་ལྟག་ལ་གནང་ཕྱོགས་དགོས་སྐོར། ༢.༣.༨ དངུལ་འབབ་མ་གནས་སུ་མ་འབྱོར་བའི་སྐོར། ༢.༣.༢༣ སྟོན་བྱའི་ལྷོད་ཁང་གི་ཞལ་ལག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་སྐོར།

ག། དོགས་འཇྲི་སོང་བ་བྱེད། ༥

རྒྱས་སྟན་ཨང་། ༢.༣.༥། ༢.༣.༢༣། ༣.༢། ༣.༣། ༩.༢

ང། དོགས་འཇྲིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱེད། ༣

རྒྱས་སྟན་ཨང་། ༢.༣.༥ སྐོར་བསྐྱོད་སྨན་པའི་གླ་འབབ་བེད་སྤྱོད་མ་གནང་བའི་སྐོར། ༣.༣ ས་གནས་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་གི་འཛིན་ཆས་གཡར་བོ་གནང་ཕྱོགས་སྐོར།

ཅ། ཁྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱེད། ༠

རྒྱས་སྟན་ཨང་།

ཆ། སུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༢༠

རྒྱས་སྟན་ཨང་། ༢.༣.༢། ༢.༣.༣། ༢.༣.༥། ༢.༣.᱓᱓། ༢.༣.᱑᱐། ༢.༣.᱑᱑། ༢.༣.᱑᱒། ༣.᱑᱓। ᱓.᱑᱔।

ཆ.᱑। རྒྱས་སྟན་ ༢.༣.᱑ བོད་མི་མང་གྲྭ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བཞེ་བའི་སྟན་ཐོ་དོན་ཚན་ ᱓᱓.᱓.᱑।ཅ.᱑। ནང་གསལ་ལ་ཆུ་མགོ་གང་ལ་ཐུག་མེན་ཞེབ་འཇུག་གི་ས་ཐག་གཅོད་དགོས་སྐོར་གསལ་བ་ལྟར། ཞེབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གི་སྟན་ཐོ་བཀའཤག་ལ་ཐུལ་ཟིན་ཡང་བཀའཤག་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་འདོད་མེད་པར་ལམ་གནང་རྒྱས་མེད་པ་ཇི་ལྟར་རུང་། ཐུགས་ཁུར་ཆེར་བཞེས་ཀྱིས་ཉིན་འགྲངས་ཞག་འཐུལ་དུ་མ་སོང་བར་ཐག་གཅོད་ཅིག་ངེས་པར་གནང་དགོས་རྒྱུ།

ཆ.᱑.᱒। རྒྱས་སྟན་ ༢.༣.᱓ ཀུ་ཤུའི་སྟན་དང་ལུང་སྦྱོར་འགྲོན་སྐོར་ ᱓᱑᱕,᱙᱕᱑ མཇུག་འདེད་ནན་འཕྲོངས་ཀྱིས་ནང་སྒྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དགོངས་དོན་བཞིན་ཕྱིར་བསྡུ་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ།

ཆ.᱑.᱓। རྒྱས་སྟན་ ༢.༣.᱕ རྒྱས་ཡོ་ ᱓᱐᱐᱕"᱐᱗ ནས་བཟུང་ ᱓᱐᱐᱖"᱐᱘ བར་ཡོ་བཞེ་རིམ་བསྡུད་སྟོན་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་། བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་འགྲོ་གྲོན་དང་ཡོང་འབབ་བཅས་ནི་བཅན་བྱོལ་གོང་མིའི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སྟོན་རྒྱས། དངུལ་རྒྱས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཞི་དང་འགལ་བར་བཏེན་འགལ་འཛོལ་ལ་གཞིགས་པའི་ཐུགས་བསྟར་གནང་དགོས་ཀྱང་། དབྱས་ས་གཉིས་ཐད་ནས་ཕྱོགས་དོན་ཐུགས་བསྟར་མ་གནང་བར་དགོངས་མེ་ལ་རེ་ཟུང་ཞུས་འདུག་པ་དེ་ཅམ་ཀྱིས་འགྲིགས་ཐབས་མེད་པས་ཕྱོགས་དོན་ཐུགས་བསྟར་དེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

ཆ.᱑.᱔। རྒྱས་སྟན་ ༢.༣.᱒ གཞིས་ལས་ཁང་གི་སྟྲུམ་འགོར་ཕྱིར་འཚོང་བྱས་པ་དོ་བདག་མིང་ཐོག་ཁྱེམས་མཐུན་མིང་བསྒྲུར་གནང་ཐབས་ཐུ་མཐུད་འབད་བཅོན་ཞུ་དགོས།

๔༨་ཆ་༥།ཀ ཅིས་སྣྲན་ ༡་༢་༤ ཨར་ཀྱུ་མཁོ་སྦྱོང་བྱས་པའི་སྒྲིལ་འཛིན་ནང་གསལ་དང་དངོས་སུ་སྦྱང་བའི་དཏུལ་འགོར་དགར་བར་ཁྱད་སྒོར་ ༢,༨༥༠ ཐོན་པར་ཞིབ་འཇུག་གིས་འཕྲལ་དུ་ཅིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

๔༨་ཆ་༦།ཀ ཅིས་སྣྲན་ ༡་༢་༡༠ ཅིས་ཟུར་ཀུན་བཟང་བསྟན་དར་ནས་སྤ་འདོན་ཡོད་བསྡད་ཅིས་གཙང་བཟོས་འགྲོས་སྒོར་ ༡༥,༠༠༠ སྒོར་མང་ཚོགས་ཅིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྒྲབས་བཞི་པའི་སྣྲན་ཐོར་གསལ་བའི་དུས་བཀག་ནང་ཚུན་ཅིས་གཙང་ཟིན་ཡོད་མི་འདུག་ན། ཉིན་འགྱངས་ཞག་འཕྲལ་དུ་མ་སོང་བར་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་དགོས་རྒྱུ།

๔༨་ཆ་༧།ཀ ཅིས་སྣྲན་ ༡་༢་༡༡ ཅིས་ཟུར་ཀུན་བཟང་བསྟན་དར་ནས་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་མེད་པའི་དཏུལ་འབབ་ཕྱིར་སྒྲོག་དགོས་པ་སྒོར་ ༥,༠༥༥ གོང་གསལ་རྒྱབ་གཉེར་སྣྲན་ཐོ་ ๔༨་ཆ་༦།ཅིས་སྣྲན་ ༡་༢་༡༠ ནང་གསལ་བཞིན་མཇུག་གཅོད་ཕྱག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ།

๔༨་ཆ་༨།ཀ ཅིས་སྣྲན་ ༡་༢་༡༣ ཅིས་ལོ་ ༢༠༡༠་་་༡༡ ལོའི་ནང་དུ་ཡང་སྟོན་ཅིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་བྱང་སོང་མུ་མཐུད་ཐོན་བཞིན་འདུག་ན། གོང་རིམ་ནས་འབྲེལ་ཡོད་སུ་ཚགས་ལ་སྒྲིག་དོན་ཕྱག་བསྟར་དེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

๔༨་ཆ་༩།ཀ ཅིས་སྣྲན་ ༣་༡ ལུགས་མཐུན་ཙ་དགོངས་ཞུས་པའི་འགྲོད་ལས་པ་ཟུར་བ་གཉིས་ལ་ཚད་གཞིའི་གཏན་འབེབས་ལྟར་ཕྱག་རྒྱགས་དེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

๔༨་ཆ་༡༠།ཀ ཅིས་སྣྲན་ ๔་༡ ཡོང་བསྡད་ཁོངས་ཀུ་ཤའི་སྨན་དང་ལུང་སྟོར་འགྲོ་བཀྲ་བསྡུ་བསྡད་སྒོར་དང་། ཅིས་ཟུར་ཀུན་བཟང་བསྟན་དར་ནས་ཡོང་བསྡད་ཁྲག་གཉིས་བཅས་བསྡུ་བཞེས་གནང་ཐོག་གོང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་དང་། ས་འགོ་ཟུར་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྩོ་རྩེ་ནས་ཡོང་བསྡད་ཁྲག་གཉིས་དོ་བདག་གི་ས་སྒྲུབ་འཛིན་གནང་གི་མེད་ཚེ་ཐོག་འབབ་ནས་གཅོག་འཕེན་དགོས་རྒྱུ།

๔༢།ཀ བལ་ཡུལ་ཚེ་རིང་ཆུས་གསོ་ཁང་། ཅིས་ལོ་ ༢༠༡༠་་་༡༡

๔༢་ཀ།ཅིས་སྣྲན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱང་བ་དང་། མཇུག་གཅོད་གནང་སུས། སྐྱོན་གནང་སོགས་བྱེད་པ། ༣

๔༢་ཁ།ཅིས་སྣྲན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱེད་པ། ༢

ཅིས་སྣྲན་ཨང་། ༡་༢་༢ ཐྲག་ཐྲག་བེད་སྤྱོད་ཐོ་དེབ་ཉར་དགོས་སྐོར། ༣་༡་༠ ཨར་ཀྱུ་བ་ཞིན་པའི་ངོས་སྤྱོར་ཡིག་ཆ་ཞུས་མེད་སྐོར།

๔༢་ག།གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱེད་པ། ๐

ཅིས་སྣྲན་ཨང་།

๔༢་ང།ཐུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༡

ཅིས་སྣྲན་ཨང་།༡་༢་༡།

๔༢་ང་༡།ཅིས་སྣྲན་ ༡་༢་༡ བལ་ཡུལ་ཚེ་རིང་ཆུས་གསོ་ཁང་གི་ས་ཆ་མིང་བསྒྱུར་སྐོར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་སྟོན་ལྟར་ཐུ་མཐུད་བརྡ་འདེད་ཀྱིས་ཅིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༡༤། བལ་ཡུལ་རྒྱལ་འཕགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང། རྩེས་ལོ་ ༢༠༢༠་་་།།

ཀ། རྩིས་སྣྲན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང། མཇུག་གཅོད་གནང་ཐུས། སྒྲོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༣

ཁ། རྩིས་སྣྲན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢

རྩིས་སྣྲན་ཨང། ༡་༢་༢ རྩིས་ཁྲོལ་གྱི་གླད་ནང་ཉར་དགོས་སྐོར། ༣་༡་༠ ཡོང་བསྡད་སྐོར།

ག། ཁྱོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༠

རྩིས་སྣྲན་ཨང།

ང། ཐུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ་དང། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༧

རྩིས་སྣྲན་ཨང། ༡་༢་༧།

ང་༧ ། རྩིས་སྣྲན་ ༡་༢་༧ འཚོ་སྨོན་དུས་ཐོག་བགོས་འགྲེམས་མ་ཐུབ་པའི་འཕྲོས་སྐོར་ ༢༥,ཅ་ཆ།།༠ ནང་ཁྱེད་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་གཉིས་ཀྱི་ཡིན་འདུག་པ་ས་གནས་ནས་ཞུས་དོན་བཞིན་འཚོ་སྨོན་གཏོང་བསྡད་ནས་ཟ་བཅག་གནང་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསལ་བ་བཞིན་རྩིས་གཅང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༡ཅ། སྨོན་ཏ་ཚོལ་གསུམ་བཟོ་ཚོགས། རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠་་་།།

ཀ། རྩིས་སྣྲན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང། མཇུག་གཅོད་གནང་ཐུས། སྒྲོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༤

ཁ། རྩིས་སྣྲན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢

རྩིས་སྣྲན་ཨང། ༡་༢་༧ ཚོང་འབྲེལ་སྟེ་ཚན་ཁག་གི་ཐོན་སྒྲུབ་ཆགས་པའི་སྐོར། ༥ བསྡུ་དཔྱལ་འབྲལ་འབབ་སྐོར།

ག། དོགས་འཛིན་སོང་བ་གྲངས། ༣

རྩིས་སྣྲན་ཨང། ༣་༧། ཅ་༧་༠། ཅ་༢་༠།

ང། དོགས་འཛིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢

རྩིས་སྣྲན་ཨང། ༣་༧ སྒྲིལ་འཛིན་ལ་སྟངས་འཛིན་ཞན་སྒྲོན་སྐོར། ཅ་༢་༠ སྒྲོད་བསྡད་འཕྲོས་ལྷག་སྐོར།

ཚ། ཐུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ་དང། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ཅ

རྩིས་སྣྲན་ཨང། ༣་༢། ༣་༣། ༣་ཅ། ཅ་༧་༠།

ཚ་༧ ། རྩིས་སྣྲན་ ༣་༢ བཟོ་གྲྭའི་ལས་མི་རྣམས་ནས་ལས་སྒྲོད་ཥོག་ལྟེ་ཉར་ཚགས་མེད་པར་བརྟེན་ནང་ཁུལ་སྟངས་འཛིན་ཚགས་ཆུད་ཚད་ལྟན་མ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚགས་འདུག་ན། མ་འོངས་པར་ལས་སྒྲོད་ཥོག་ལྟེ་ངེས་ཉར་དགོས་རྒྱུ།

ཚ་ཅ་༢ ། རྩིས་སྣྲན་ ༣་༣ གོང་གསལ་རྒྱབ་གཉེར་སྣྲན་ཐོ་དོན་ཚན་ ཅ་ཅ་༧ ། རྩིས་སྣྲན་ ༣་༢ ནང་གསལ་བཞིན་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་རྒྱུ།

ཚ་ཅ་༣ ། རྩིས་སྣྲན ་༣་ཅ ཁྲིམས་སྒྲིག་ལྟར་ཚོང་ཁྲལ་དེབ་སྒྲེལ་གནང་དགོས་སྐོར་གསལ་བ་བཞིན་ལག་ལེན་དོན་འགེལ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་མེད་ལ་བསམ་གཞིགས་ཀྱིས་མཇུག་གཅོད་དགོས་རྒྱུ།

ཚ་ཅ་ཅ ། རྩིས་སྣྲན་ ཅ་༧་༠ ཡོང་བསྡད་ཁོངས་འབབ་ཁྲལ་སྐོར་ ༣,༦༠༠ ཕྱིར་སྒྲོག་ཡོང་ཆེད་འགེལ་ཥོག་འཕྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཟིན་ཡོད་འདུག་པ་ལྟར་མཇུག་སྒྲོང་གི་ས་རྩིས་གཅང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༡༠། སྒྲིང་སྟེ་དགེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༢

༡༠.ཀ། ཕྱི་སྟན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་བྱུང་བ་དང། མཇུག་གཅོན་གནང་ཐུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༣

༡༠.ཁ། ཕྱི་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢

ཕྱི་སྟན་ཨང། ༢.༢.༣ རོགས་དཏུལ་བེད་སྤྱོད་བྱ་བསྡད་སྐོར།

༡༠.ག། དོགས་འཇྲེ་སོང་བ་གྲངས། ༥

ཕྱི་སྟན་ཨང། ༢.༢.༥། ༣.༢། ༣.༢། ༣.༣།

༡༠.ང། དོགས་འཇྲེའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢

ཕྱི་སྟན་ཨང། ༣.༢ རིན་ཚད་འགྲན་ཤོག་བསྡུ་ལེན་མ་བྱུང་བའི་སྐོར།

༡༠.ཅ། ཁྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢

ཕྱི་སྟན་ཨང། ༢.༢.༢ ཡུལ་ཁྲིམས་དགོངས་དོན་ཁྲལ་འབབ་གཅོག་འཕེན་ཞུ་ཐབས་མ་བྱུང་བའི་སྐོར།

༡༠.ཆ། ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཏེར་ཁག ༥

ཕྱི་སྟན་ཨང། ༢.༢.༢། ༢.༢.༥། ༣.༢། ༣.༣།

༡༠.ཆ.༢། ཕྱི་སྟན་ ༢.༢.༣ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠᧤-᧥᧧ ལོའི་ནང་སྟོན་ཕྱི་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་འགྲོ་གྲོན་བཏང་འདུག་པ་བཅས་ནི། དབུལ་ཕྱི་སྟངས་འཛིན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་འགལ་བར་བརྟེན་འགལ་འཛོལ་ལ་གཞིགས་པའི་ཕྱག་བསྟར་གནང་དགོས་རྒྱུ།

༡༠.ཆ.༣། ཕྱི་སྟན་ ༢.༣.᧥ ཕྱི་ལོ་ ༢༠᧧᧤-᧢᧠ ལོའི་ནང་རྒྱུན་གྲོན་འཕར་སོང་བཏང་བ་སྒྲིག་འགལ་ལ་སོང་སྒྲིག་དོན་ཕྱག་བསྟར་དེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

༡༠.ཆ.᧤། ཕྱི་སྟན་ ᧤.᧢ ཡང་སྟོན་ཕྱི་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར་ ᧥,᧢᧥ བཏང་བ་སྒྲིག་འགལ་ལ་སོང་སྒྲིག་དོན་ཕྱག་བསྟར་དེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

༡༠.ཆ.᧥། ཕྱི་སྟན་ ᧤.᧤ ཨང་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་བོགས་མ་གཏོང་སྐབས་བོགས་ལེན་པ་རྣམས་ཀྱི་རིན་ཚད་ཁ་གསལ་མེད་པ་དང། ཨང་རྒྱའི་འགྲོ་སོང་རིགས་ལ་ཐོག་དེབ་འགོད་ཉར་གནང་དགོས་པ་ནི་གང་ཟག་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཨང་ལས་ཀྱི་སྒྲི་སྲོལ་ཡིན་པ་བཞིན་མ་འོངས་པར་འདི་རིགས་ལ་འཐུས་ཤོར་མ་སོང་བ་དེས་པར་དགོས་རྒྱུ།

༡᧧། མེའོ་ཚོས་འགེལ་གྲྭང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠᧧᧤-᧢᧢

᧡.ཀ། ཕྱི་སྟན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་བྱུང་བ་དང། མཇུག་གཅོན་གནང་ཐུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། ᧡᧥

᧡.ཁ། ཕྱི་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ᧢᧠

ཕྱི་སྟན་ཨང། ᧢.᧤.᧥ ལས་བྱེད་མེད་པར་ལས་ཤག་གསར་རྒྱ་སྐོར། ᧢.᧤.᧢᧢ སྐམ་གློ་ལ་ཐལ་ལགས་ལེད་ལུས་ཡོད་སྐོར། ᧢.᧤.᧢᧣ ཨང་ལས་རྒྱ་ཆ་འཕྲོས་ལྷག་རྟེས་སུ་ཁྲངས་སྒྲིག་དགོས་སྐོར། ᧢.᧤.᧢᧦ ᧤མ་ཐག་གནས་སྟངས་བསྐྱར་ཞིབ་བཀོད་ཕེབས་ལྟར་མ་ཞུས་པའི་སྐོར། ᧢.᧤.᧢᧥ ས་གནས་སྐེར་ཚོང་ནས་ས་གླ་བསྡུ་བཞེས་གནང་ལུས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར། ᧢.᧤.᧤᧤ མི་མང་གི་ཆུ་གྲོན་གཞུང་དབུལ་ནས་བཏང་བའི་སྐོར། ᧣.᧥

ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་སྟོར། ༣་༧༠ མཉམ་འབྲེལ་ལ་རོགས་དཏུལ་ས་འགོ་ལས་ཁང་བརྒྱད་གནང་བཞིན་པའི་སྟོར། ༣་༧༧ བུ་བཅོལ་ཁང་གི་འགྲོ་གྲོན་སྟོར། ༣་༧༥ དགོས་མཁོ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལེན་རྒྱང་གནང་བའི་སྟོར།

ཡ་གཅ། དོགས་འཛིན་སོང་བ་གྲངས། **༣༥**

རྩེས་སྒྲན་ཨང་། ༧་༢་༧། ༧་༢་༢། ༧་༢་༣། ༧་༢་༤། ༧་༢་༦། ༧་༢་༧༠། ༧་༢་༧༢། ༧་༢་༧༤། ༧་༢་༧ཀ། ༧་༢་༧དེ།ཀ་ཀ་ཀ ཀ ཀ

།དཔ་ཅ་།། རྒྱལ་ཁམས་འགྲུལ་ཟུར་པོགས་ཤ་ཁྱོགས་བཀའ་ཤག་གི་བཀོད་ཁྲབ་ལྟར་མ་གནས་བའི་སྐོར་ལ། གོང་རིམ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཐུགས་ཞིབ་ཀྱིས་འདི་བྱ་འདི་བྱས་ཀྱི་ཕྱག་བསྟར་གནང་ཕྱོགས་དགོས་རྒྱུ།

།དཔ་ཆ་།། རྒྱལ་ཁབ་ །དཔ་ཆ་ རྒྱལ་ལོ་ །།།། ། ནས་ཉམ་ཐག་ཐོ་གཞུང་ནང་ཚུད་ཀྱང་རོགས་རམ་ཐབས་འཚོལ་མ་ཐུབ་པར་ཆུ་མཐུད་ལྟག་སྟེ་འགའ་ཞིག་འདུག་པ་དང། འགའ་ཞིག་ལ་དཔང་འཚོ་སྟོན་ཐོབ་སོན་མ་བྱུང་བའི་ཐབས་སྐྱོའི་གནས་ཚུལ་ལྟག་འདུག་ན། མཐའ་འཁོབ་འཁོས་ཞན་གྱི་ས་ཁུལ་དེ་དག་ཏུ་གནས་ཚུལ་དེ་ལྟར་ལྟག་པ་ནི་ནང་སྲིད་དབུས་ས་གཉིས་ནས་འགན་འཁུར་ཚུལ་བཞིན་གནང་མེད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་དང། ཉམ་ཐག་འཚོ་སྟོན་གྱི་ངོགས་དཔྱལ་སྤྱི་ཡོངས་སྒར་བཞིན་པའི་དུས་སྐབས་འདིར་ཉམ་ཐག་ཐོ་གཞུང་དུ་ཚུད་དེ་ཡུན་རིང་ཕྱིན་པའི་རིགས་ལ་ངོགས་རམ་འེས་པར་ཐབས་འཚོལ་གནང་ཐུབ་དགོས་པ་ལས། དེ་མིན་ཉམ་ཐག་ཐོ་གཞུང་ནང་ཚུད་པ་ཅམ་གྱིས་ཉམ་ཐག་གི་གནས་ལས་གྲོལ་ཐབས་མེད་ལ། མང་ཚོགས་ནང་དུལང་གཞུང་ལ་གཟིགས་ཚུལ་ངན་པ་ཡོང་ཉེན་ཡོད་སྐྱབས་དེ་དོན་དོ་ནན་དགོས་གལ་མཐོང།

།དཔ་ཇ་།། རྒྱལ་ལོ་ །།།། ། ལོའི་རྒྱལ་སྟན་ ། ནང་གསལ་ཨེ་ཅ་ལི་རོགས་ཚོགས་ནས་མཉམ་འབྲེལ་ལ་ཞིང་ཆོས་འཕྲལ་འགོར་གསར་ཉོའི་ཆེད་རོགས་དཔྱལ་གནང་བ་གཞིས་ལས་ཁང་ཉམས་གསོར་ཁ་བསྐྱར་གནང་བར་རྒྱལ་སྟན་ནང་མཉམ་འབྲེལ་ལ་དགོས་གལ་མེད་སྐྱབས་ཁ་བསྐྱར་ཞུས་པ་ལས་རོགས་དཔྱལ་ཆུད་ཟོས་སུ་བཏང་མེད་སྐོར་གསལ་འདུག་ན། ལས་དོན་བྱེད་པ་ཞིག་ལ་འདི་ནས་འཕྲིགས་པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཡོད་ཀྱང་སྐད་ཕྱིན་ནང་སྲིད་དབུས་ས་གཉིས་ནས་རོགས་དཔྱལ་འཚར་འགོད་དང་མེད་སྟོད་ཀྱིད་ཕྱོགས་དགོས་མཁོ་དང་མཐུན་པ་བཟོ་དགོས་གལ་ཆེར་མཐོང།

།དཔ་ཉ་།། རྒྱལ་ལོ་ །།། ཨར་ལས་འཛུགས་བསྐྱན་ལས་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལ་སྐྱོན་གནད་མང་དག་ཅིག་ཐོན་འདུག་པར་ཕྱིར་བཤེག་གིས་ཧོར་འཕྲལ་ཡོ་བསྡད་གནང་ལམ་མེད་ཀྱང། སྐབས་དེའི་འགན་འཁུར་བ་ནས་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་མ་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དང། མ་འོངས་པར་འདི་རིགས་མི་ཡོང་བར་དབྱུས་ས་གཉིས་ཐད་ནས་དམ་དོན་དགོས་རྒྱུ།

།དཔ་ཏ་།། ཉོན་ཐུག་ཉལ་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་སྐྱང་འཛིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་གནང་རྒྱུར་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཚོགས་མཆན་ཐོབ་མེད་ཚེ་དབྱུས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས། སྲི་རྒྱུ་སྐེར་བེད་དུ་མ་སོང་བའི་གནང་ཕྱོགས་དགོས་རྒྱུ།

།དཔ་བ། ། །

།༡།བ་།།།ཀ།

ཅིས་སྣོན་ །།།།། ཅིས་ལོ་ །།།།།ཀ།ཀ།ཀ།ཅ། ནས་བཟུང་ །།།།།ཀ།ཀ།ཅ། བར་ལོ་རིམ་བསྡུད་ནང་སྟོན་ཅིས་བཀའ་འཕྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་། བཀའ་འཕྲོལ་མེད་པའི་བྱང་སོང་གཏོང་བེད་བྱས་པ་ནི་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞུང་དཔལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སྟོན་ཅིས། དཔལ་ཅིས་སྐྱངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ། པའི་དགོངས་དོན་དང་འགལ་བར་བཏེན་འགལ་འཛོལ་ལ་གཞིགས་ཏེ་སྒྲིག་དོན་ལྟར་ཉེས་ཚད་ཡན་པོར་མ་སོང་བ་གཏོང་དགོས།

།།ཀ།ཀ།ཁ། ཅིས་སྣོན་ །།།།ཁ་ ས་འགོ་ཟུར་པ་ཆེ་དབང་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ནས་བློ་གཏི་རིན་ཕྱིད་འབབ་སྨོར་ །,ཁ་།།ཆ། འབྲལ་དགོས་སྐོར་གསལ་ན་ཡང་འདི་ནས་དོགས་འཇི་སོང་བའི་ལན་འདེབས་ལྟར་དོ་བདག་གི་བདེ་སྡུག་སྣོན་ཞུ་དང་། དེ་བཞིན་དོ་བདག་འདི་གི་ཚོགས་ཆུང་དུ་ཆེད་འགྲུགས་ཀྱིས་དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་ཅན་ཀྱི་ས་གནས་སུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སྲུང་སྐྱོབ་དང་འཕེལ་བའི་ལྷོག་མེད་དཀའ་ངལ་དངོས་འཐད་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བ་བཅས་ལ་བཏེན། གོང་ཞུས་བློ་གཏི་རིན་དེ་བཞིན་གཞུང་གྲོན་ལ་ངོས་འཛིན་ཀྱིས་དོ་བདག་ནས་སྐྱབ་འབྲལ་མི་དགོས་པ་བྱ་རྒྱུ།

།།ཀ།ཁ། ཅིས་སྣོན་ །།།།། བྱང་སོང་ཅིས་ཤོག་གི་ཅིས་ཁ་མ་ཐུན་པ་བཟོ་ཆེད་དེང་དུས་དང་མ་ཐུན་པའི་གློག་གླད་ཀྱི་ཚ་ཀྱེན་མེད་ནས། ལུགས་མ་ཐུན་ཅིས་ཁྲ་བཟོ་འདོན་དང་། ཅིས་ཁ་མ་ཐུན་པ་སོགས་ཡོང་ཆེད་འགན་འཁུར་ཆེར་བཞེས་ཀྱིས་འཐུས་ཤོར་མ་སོང་བ་དགོས་རྒྱུ།

།།ཀ།ཁ། ཅིས་སྣོན་ །།།།། གཞིས་ཁང་ཉམས་གསོའི་ཆེད་ཇ་ཏྲག་མ་དཏལ་བཀའ་འཕྲོལ་མེད་པར་བེད་སྤྱོད་བཏང་བའི་སྐོར་ལ། དོགས་འཇིའི་ལན་འདེབས་ནང་མ་གནས་སུ་ཙུད་ཞིབ་མཛེལ་ཕྱིན་བཀྱིས་ཀྱི་གནས་སྐྲངས་ཞུས་ཆོག་པ་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་ཞིབ་འཇུག་གིས་འགན་འཁྲིའི་ལས་བྱེད་སྲུང་ཆགས་ལ་གནང་བྱོགས་དགོས་རྒྱུ།

།།ཀ།ཁ། ཅིས་སྣོན་ །།།།། འཚེམས་ཁང་ལས་གཞིའི་ཅིས་འགོ་ནས་སྐོར་ ཆ,།།ཅ། ལས་ཁང་གི་གསང་སྟྲོད་ཆེད་བཀའ་འཕྲོལ་མེད་པར་གལ་བསྐྱར་བྱས་པ་ནི་སྐབས་དེའི་འགན་འཁུར་བའི་འཐུས་ཤོར་སོང་བ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། ལས་དོན་འདས་ཟིན་པ་ཞིག་ཕྱིར་བཤིག་གིས་ཡོ་བསྡུད་བྱེད་ཐབས་མེད་པར་སོང་འདི་ནས་འགྲིགས་པར་བཅོ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་དེ་རིགས་འཐུས་ཤོར་མ་སོང་བར་དོ་གལ་གནང་དགོས་རྒྱུ།

།།ཀ།ཁ། ཅིས་སྣོན་ །།།།ཁ་ ལས་གཞིའི་རོགས་དཏལ་དམིགས་ཡུལ་ལྟར་བེད་སྤྱོད་མ་བཏང་བར་རོགས་ཚོགས་ལ་སྣོན་ཐོ་ཇུན་མ་ཕུལ་བའི་ཐད་ཞིབ་འཇུག་དཔྱིས་ཕྱིན་ཀྱིས་ཅིས་གཙང་ངེས་པར་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

།།ཀ།ཁ། ཅིས་སྣོན་ །།།།ཆ། བོད་མི་བཅན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་ནས་ལོ་ །ཅ་ འགོར་བའི་དུས་དྲན་སྐབས་གནས་ཡུལ་གཞུང་མང་ལ་ཐུགས་ཇེ་ཆེ་ཞུའི་ལས་འགྲུལ་སྟེལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་དཏལ་ལྟག་སྐོར་ །།,།།། ཞིབ་འཇུག་གིས་གང་མགྲོགས་ཅིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

།།ཀ།ཁ། ཅིས་སྣོན་ །།།།ཁ་ རོགས་དཏལ་བེད་སྤྱོད་འཕར་ཐོལ་སོང་བ་ཅིས་གཙང་བཟོས་འགྲོས་རྣམས་དེ་ཐུང་མ་བཞག་པར། ལས་གཞི་གཞན་ཀྱི་དཏལ་ལྟག་རིགས་ནས་ལུགས་མ་ཐུན་གྱི་སྐྱེ་ཀྱིས་ཁ་གསལ་གནང་དགོས་རྒྱུ།

།༷ཅ་ཅ་༢༠།　　རྒྱལ་སྲས་ ༡་༢་༣༧ སྟོན་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའི་འགྲོ་གྲོན་བཏང་བ་ནི་སྒྲིག་འགལ་ལ་སོང་། སྒྲིག་དོན་ཕྱག་བསྟར་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་འགྲོ་སོང་ཕྱིར་སློབ་དགོས་སློབ་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

།༷ཅ་ཅ་༢༡།　　རྒྱལ་ཁ་ ༡་༢་༣༢ གཏན་འཇོག་སློང་ ༢,༧༠༠ ཡི་བྱང་འཛིན་མིག་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་མེད་པའི་སློང་ལ་འཇེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སུ་འཇེལ་གཏུགས་ཀྱིས་ངོས་སྨྲོར་ཡིག་ཆ་སོན་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ།

།༷ཅ་ཅ་༢༢།　　རྒྱལ་ཁ་ ༡་༢་༣༣ ལྷན་འགོར་གླུ་འབབ་ཀྱི་སྒྲིལ་འཛིན་དེབ་གཅིག་མིག་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་མེད་པའི་སློང་ལ་དབུས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་གཞུང་དཔྱ་ཚད་ལྟག་དང་། གཞན་བེད་ལོག་གཏོང་ཅེན་ཡོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཐག་གཅོད་གཙང་མ་ཞིག་གནང་དགོས།

།༷ཅ་ཅ་༢༣།　　རྒྱལ་ཁ་ ༣་༡ ས་ཆུ་བདག་གཅེས་ཀྱི་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་གནང་སྟངས་གཞུང་གི་ལྟ་བྱུབ་དང་འགལ་སློར་གསལ་བའི་ཐད། ལས་གཞི་ལག་བསྟར་དུས་འགྱངས་སོང་དོན་ལན་འདེབས་ནང་གསལ་བ་ལྟར་ཡིན་དུ་ཆུག་ཀྱང་། ༢༠༧༠།༠༥།༧༠ ཉིན་སྒྲིལ་འཛིན་དང་། སོང་ཁ་ཕྱིན་བཟོ་བྱས་ཏེ་བོགས་ལེན་པའི་མིང་ཐོག་སོང་བཏང་བའི་སློར་ལ་རྒྱལ་ཁ་ལྷན་དུ་ནང་སྲིད་ཟུང་ཟུང་འཚེ་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་ཀྱི་ལས་སྟོན་གནང་ཏེས་རྒྱལ་ཁ་བཟོས་སློར་གསལ་བ་དང་། ལན་འདེབས་སུ་སྒྲིལ་འཛིན་དང་སོང་ཁ་དེ་དག་ས་འགོ་ཟུར་བ་ཚེ་དབང་རྡོ་རྗེ་ལགས་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་ཡིན་སློར་གསལ་བ་བཅས་རྒྱལ་ཁ་ལྷན་འདེབས་གཉིས་ཀར་རྒྱ་བཟོ་ཕྱོགས་ནང་སྲིད་ལ་ལས་སྟོན་ཞུས་ཡོད་གནས་གསལ་འདུག་ན། མདོ་དོན་གནས་ཚུལ་དངོས་རྗེ་ཡིན་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གནས་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱིས་གནང་ཕྱོགས་དགོས་གལ།

།༷ཅ་ཅ་༢༤།　　རྒྱལ་ཁ་ ༣་༢ ཞིང་ཆུ་འཇེན་གཏོང་གི་ཆུ་རྫིང་ལས་གཞིའི་རིན་ཚད་འགྲན་བསྡུར་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུས་ཆུ་ལྟ་རྒྱབ་ལྟོངས་གནས་ཆུ་ལ་སློར་ལ་དབུས་ནང་སྲིད་ནས་བསྐྱར་འདྲི་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ཁ་བཅོ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

།༷ཅ་ཅ་༢༥།　　རྒྱལ་ཁ་ ༣་༣ ཞིང་ཆུ་འཇེན་གཏོང་ཆུ་མཛོད་གསར་སྐྲུན་ལས་གཞིར་འཐུས་ཤོར་དང་རྒྱལ་ཁ་རྟོག་གང་འཚམས་ཐོན་བཞིན་ཡོད་འདུག་ཀྱང་། རྒྱལ་ལོ་འདིའི་ནང་ལས་གཞི་ད་དུང་མཇུག་སྒྲིལ་ཟིན་མེད་པར་བཏེན་རྒྱལ་ཁ་ཞིབ་ནས་རྗེས་སུ་ཞིབ་འཇུག་གིས་སྐྲུན་ཐོ་ཁ་གསལ་ཞིག་འདོན་དགོས།

།༷ཅ་ཅ་༢༦།　　རྒྱལ་ཁ་ ༣་༩ ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་དང་མཉམ་འཇེལ་དབར་གན་ཡིག་བཞག་སྟེ་སློར་ ༥,ཀ་༣༣,༣༩༥ བོགས་ལེན་པར་སྒྲོད་བསྡད་བསྐྱན་པ་དང་། གཞན་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ལ་བཏེན་ནས་རྒྱལ་ཁ་ནང་མདོ་དོན་དེ་འཇེལ་ལས་སྟོན་གནང་མཁན་དང་དངོས་སུ་ཕྱག་བསྐྱར་གནང་མཁན་བཅས་ཚང་མས་བཀའ་ཤག་གི་བཀོད་ཁྲབ་དང་འགལ་འདུག་ན། གོང་རིམ་ནས་གནང་ཕྱོགས་དགོས་གལ་ཞིས་གསལ་བ་བཞིན་བཀའ་ཤག་གི་སས་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁ་གཙང་འཕྲུལ་ཐག་ཚོད་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

།༷ཅ་ཅ་༢ཀ།　　རྒྱལ་ཁ་ ༣་༡ གོང་གསལ་རྒྱབ་གཉིར་སྐྱེན་ཐོ་ །༷ཅ་ཅ་༢༦།　　རྒྱལ་ཁ་ ༣་༣ ལྟར་མཇུག་གཏོན་དགོས་རྒྱུ།

།།ཅ་རེ་ལ།། རྒྱ་ཆེ་ཆུ་ཀླུང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཡོད་ཅི

སྤྱི་འཕྲས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལག་རས།

དབལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག གཏུང་མེམས་མཉམ་སྒྲེད་ཀྱི་གཞུང་འཛིལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཚར་གྱི་བཟོ་བཅོས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ ཀ་པ་དེ་སྟན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། སྤྱི་ར་བཏང་ད་ལྟ་བཟོ་བཅོས་ཕྱིན་པ་དེ་ཡི་གེ་ནག་པོ་ཐུན་བཀོས་ཡོད་པ་ཆུང་ངའི་ཆེ་བ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད།

གཞུང་འཛིལ་གཏུང་མེམས་མཉམ་སྒྲེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཚར་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཚར།

སྡོན་གླེང།

།ཀླུ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་བཙན་འཛིན་ལྟ་བྱེད་འགོ་བཙུགས་ནས་ད་བར་མི་ལོ་ ༨༠ ཙམ་འགྲོ་བཞིན་པའི་རིང་བོད་མི་སར་ཡ་བརྒལ་བ་དུས་མིན་ཆུན་ལམ་དུ་བཏང་བ་དང། དགོན་པ་སྟོང་ཐུག་མང་པོ་ཙ་གཏོར་གྱིས་མཚོན་བོད་ཀྱི་སྟོང་བཙུད་ནམས་གཏོར་བཙོམ་འཕྲོག་གསུམ་ཡ་ང་བ་བྱས་པ་མ་ཟད། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་མཚོན་བྱེད་བོད་མིའི་ཚོས་དང། རིག་གཞུང། སྐད་ཡིག་སོགས་ཙ་མེད་གཏོང་རྒྱུའི་བྱས་བཅན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བཤམས་ཏེ། བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་སྒྲུར་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ཏ་ཅང་ཇ་དྲག་ཆགས་ཡོད་ལ། རྒྱ་ནག་གི་འགོ་འཁྲིད་ཆོས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་ངྲོག་མེས་ལ་ཐབས་ལ་བསམ་ཞིན་བྱ་རྒྱུ་ལས་ལྟོག་སྟེ། མགོ་སྐོར་བསྒྱི་བཟོ་ཀྱི་རྩྭན་གཏམ་ཁོ་ནས་རྒྱ་མི་རིགས་དང་རྒྱལ་སྤྱི་འི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་འགེལས་སྒྲས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་ཡིན།

བོད་རྒྱལ་ཁབ་འདི་སྲིད་པ་ཆགས་པ་ནས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བཙན་བཟུང་མ་བྱས་པའི་བར། ཆབ་སྲིད་དང། འཛིན་སྐྱོང། ཁྲིམས་ལུགས་བཅས་པ་བོད་མི་རང་གི་ས་དོ་དམ་སྟངས་འཛིན་བྱས་པ་ལས། གཞན་གྱི་དབང་འོག་ཏུ་ཡེ་ནས་མེད་པའི་རང་དབང་རང་བཙན་ལྟན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་ཞིང། དེང་རབས་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་དང་མཐུན་ལ། དེང་སང་རང་བཙན་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ལས་ལྷག་པའི་ལོ་རྒྱས་ཡུན་རིང་ལྟན་པ་ཞིག་ཡིན། ཡིན་ནའང་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་རྗེས་རྒྱ་བསྒྲེད་རིང་ལུགས་པའི་བཙན་དབང་འགག་གི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་ལ་རང་བཙན་ཐོབ་པའི་དུས་དེར། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་སྐྲབས་དེའི་ཆབ་སྲིད་དང་གནས་སྟངས་མང་དག་ཅིག་གི་གོ་སྐྱབས་ཟླངས་ཏེ་བོད་ཐོག་དྲག་པོའི་བཙན་འཛིལ་བྱས་མཐར། སྤྱི་ཧོར་ཨགོང་མ་ཨསྒྲབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་བོད་མི་བརྒྱད་ཕྲི་ལྷག་ཅམ་ ༡༩༥༩ ལོར་བཙན་བྱོལ་དུ་གྱུར་དགོས་བྱུང་ངོ།

རྒྱ་ནག་གིས་མི་སེར་སྲེལ་བའི་སྲིད་བྱུས་འགག་ད་ལྟའི་ཚར་དབལ་འབྱོར་གྱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་སའི་བོད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་དང་གྲོང་བརྡལ་ཁག་ཏུ་བོད་མི་རྣམས་སྤྱི་ཆོགས་ཀྱི་མཐར་ཕྱད་དེ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སུ་འགྱུར་བཞིན་པ་ནི་ཆེས་ཤ་དྲག་པའི་གནས་སྟངས་ཤེགས་ཆགས་ཡོད། བོད་མི་ཚོར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རང་དབང་ཡེ་ནས་མེད་ཁར། འགྲོ་བ་མི་ཡི་ཐོབ་ཐང་དང། ཚོས་སྲོད་ཀྱི་རང་དབང། འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་རང་དབང། སྐད་ཡིག་གི་རང་དབང་བཅས་པར་དམ་བྱག་ཀུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་པ་དང། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་སྨར་གསོ་བྱེད་དཀའ་བའི་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་བཟོས་ཡོད། རྒྱ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་སྡུ་རྗེས་སུ་རང་སྲོག་ལ་མི་འཇེམས་པར་སྟོང་སྟོབས་ཆེན་པོས་འཚེ་མེད་ཞེ་བའི་སྐོ་ནས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་མངོན་འདོད་དང་མི་མཐུན་པའི་རྒྱ་གཞུང་གི་གཏུག་རྩྭ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཁག་ལ་མི་འདོད་པའི་ལས་འགྱུལ་སྣ་མང་སྲེལ་ཡོད་པ་དང། ལྟག་པར་དུ་ཕྱི་ལོ་ ཟ૦૦૧ ས་བྱི་ཞེ་རྒྱལ་ཆེན་མོ་ནས་བཟུང་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཆེས་ཤ་དྲག་དང་རྩི་ལྟག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད།

བཅན་བྱོལ་ནང་སྒྲ་ཆོར་ཁོང་ས་ཁ་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ཉག་ཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་འཇམ་གླིང་ཕྱོགས་གང་སར་གོད་བར་ཤཱ་ཚ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་རྣམ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། ཁོང་ས་ཁ་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ད་ལྟའི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་གཟིགས་དབྱད་ཀྱིས་གོད་མིའི་ཕུགས་རྒྱང་གི་བདེ་རྩ་ཁོ་ནར་དགོངས་ཏེ་རང་རྒྱལ་གཞན་ཞམ་མ་ཡིན་པའི་གོད་རྒྱ་གཏེས་སླན་དབྱ་མའི་ལམ་གྱི་ཐབས་ལམ་འདོན་གནང་མཛད་པར་མང་གཙོའི་འགྲོ་ལུགས་དང་མ་ཐུན་པའི་ཐོག་ནས་སྒྲ་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྲིད་བྱུས་འདིར་ད་བར་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་འཕྲིད་ཚོས་ཚུལ་མ་ཐུན་གྱི་བདག་སྒྲོད་མི་བྱེད་པ་ནི་ཡ་མཚན་གྱི་གནས་ཡིན།

ད་ལྟའི་གོད་ནང་གི་ང་དྲག་གནས་སྟངས་རྗེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐོར་ཚང་མས་མཁྱེན་བཞིན་པས། བསྐུར་ལྟབ་ཞུ་མི་དགོས་ཐོག་ བ་བར་གོད་བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་མཁན་ཤེས་རྟོགས་ར་འགྲོད་བྱུང་བ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་གོ་དཔའ་མོ་མི་གྲངས་ ༡༨༠ བྱུང་བ་ནས་མི་གྲངས་ ༡༠༣ འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་བཅན་བྱོལ་དུའང་གོད་ཀྱི་ཚ་དོན་ཆེད་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་གནང་མཁན་མི་ཁྱང་བ་བྱུང་ཡོད། རྒྱ་གཞུང་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་མཁན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་བསྟད་བཏགས་ཏེ་གོད་མི་མང་དག་ཅིག་འཛིན་བཟུང་གིས་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་མ་ཉེས་ཁ་གཡོགས་ཀྱིས་ཉེས་ཆད་གཅོད་རྒྱ་ལ་སོགས་པའི་དམ་བྱུག་བང་བརྟེས་གཅོ་བ། སྡུག་སྦྱོང་ཚོད་མེད་གཏོང་བཞིན་པ་དེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་གྱིས་གོད་མིའི་མངོན་འདོད་བསྐང་རྒྱའི་བསམ་བློ་ཚ་བ་ནས་མེད་པ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱི་དགོས་འདུན་ནམ་མངོན་འདོད་ཇི་ཡིན་ལ་རྟོག་ཞིབ་དང་བསམ་ཤེས་ཀྱི་འགན་འཛིན་གང་ཡང་མེད་ཁར་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་དམའ་འབེབས་དང་། རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་རྒྱུན་ཁོང་ས་ཁ་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་། གོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་བསྟོན་དགྱི་བྱེད་པ། རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་གནས་ཚུལ་ཕྱི་གྱར་མི་འགྲོ་བའི་སྒྲས་ཐབས་བྱེད་པ། རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་ཡུལ་དགོན་གྲོང་ཁག་ཏུ་དམ་བྱུག་ཅི་ཆེའི་ངང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་མཁན་གྱི་ཉེ་འབྲེལ་སོགས་ལ་ཉེས་མེད་ཉེས་འཛུགས་ཀྱིས་འཛིན་བཟུང་བཅོན་འཛུག་དང་། མཐའ་ན་མི་བསད་ཀྱི་ཉེས་འཛུགས་ཀྱིས་སྲོག་ཁྱིམས་བཅད་པ་སོགས་ཀྱི་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པས། གོད་མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་བབ་སོགས་ལ་བརྩི་སྲུང་བྱ་རྒྱུ་ཤུགས་ཞོག། མང་གཙོ་དང་། རང་དབང་། དྲང་བདེན་བཅས་ལ་དགའ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གཞུང་དང་། གྲོས་ཚོགས། དབྱ་འཁྲིད་རིམ་པ། ཚོགས་སྡེ་སོགས་ཀྱིས་གོད་མིའི་དཀའ་ངལ་མེལ་ཐབས་སུ་གྲོས་ཚོད་རིམ་འཛོག་དང་། འགོད་སྐྱལ་ཏེ་གནང་ཚད་མར་བརྩི་མེད་ཀྱིས་རང་འདོད་ཁོ་ན་ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་དངོས་ཡོད་ཀུན་གསལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཡིན།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གོད་ཀྱི་དགོས་སྡེ་ཁག་དང་གླ་བཅུན་ལ་ཕན་འདོགས་ཟེར་བའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་འགེ་དགོས་བར་རྒྱའི་རྒྱལ་དར་སྒྲིང་འཛུགས་དང་། རྒྱ་ནག་གི་འགོ་གཙོའི་འཕྲ་བར་སྒྲིག་བཙོས། ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་སློབ་གཉེར་དང་། སྒོས་སྐྱབ་ཉམས་ལེན་སོགས་ལ་གཞོད་སྐྱོན་འགྲོ་གཞིའི་བརྟན་འཕྲེན་དང་། ཆུང་འཕྲིན་ཆེད་འཛུགས། འདོད་ཆགས་མི་བབ་པའི་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཟེར་བའི་སློབ་གསོ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོའི་རིགས་བཅན་ཐབས་སུ་སྐྱལ་བཞིན་ཡོད། དགེར་ན་གོད་རང་སྐྱོང་ལྷོངས་ཟེར་བ་ཁོ་ནའི་ནང་དུ་དགོས་སྡེ་ ༡᠒᠓᠓ ནང་བཅའ་སྡོད་ལས་བྱེད་པ་མི་

གྲངས་ ༨༥།།ལ།། ཆེད་འཇུག་སས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཚབ་སྲིད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་དེ་དག་མཚམས་འཛིག་དང་སྣྲུར་བཅོས་ལག་བསྟར་དེས་པར་བྱ་དགོས།

ལྷག་པར་དུ་འདི་ལོའི་ཟླ་བ་ ༤ ཚེས་ ༢༨ ནས་བཟུང་མཚོ་སྟོན་ཡུལ་ལྷུལ་ཇ་སྟོད་ཇོང་དུ་ཇོ་ཇེ་པ་ལམ་གྱི་གཏེར་ཁ་སྟོག་ཅིས་དེར། ས་གནས་བོད་མིས་ལུགས་མ་ཐུན་བཀག་འགོག་ལ་དྲག་གནོན་གྱིས་ཚབས་ཆེའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའི་ང་དྲག་གི་གནས་སྟངས་འོག་གནས་ཐུས་ཡིན་པས། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་དང་ཆེ་མཐོང་ལ་བརྩི་སྲུང་བྱས་ཏེ་གཏེར་ཁ་སྟོག་འདོན་དང་དྲག་གནོན་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཛིག་ཡོང་བའི་འགོད་བསྒྲལ་ནན་ཏན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

ལོ་འདིར་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་མང་དག་ཅིག་ཏུ་ལགོང་ས་ལས་སྒྲུབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༢༤ ལ་ཝེབས་པའི་ལས་ཀྱི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བའི་སྐབས་དམ་དྲག་ཆེན་པོ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཁམས་རྟཌ་ཀ་མཚོ་དགོན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་དང་། དགེ་ལྡན་ཚོས་གླིང་གི་བཙུན་མས་གཙོས་པའི་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཚོས། ཡུལ་དེའི་གཞི་བདག་ཟླ་ཆེན་སྟོས་རའི་རྩེར་བསང་གསོལ་རྒྱ་ཆེ་བཏང་སྟེ་ལས་ཀྱི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ། རྒྱ་གཞུང་ཉིན་རྗོག་པའི་རྒྱལ་འཁོར་ ཅ་ དང་། དམག་མིའི་རྒྱལ་འཁོར་ ༢ ཙམ་འབྱོར་ཏེ་བོད་མི་ཚོའི་གནས་ཡུགས་གསལ་བར་ཤེས་ལ་ཉན་འཛིག་མ་བྱས་པའི་ཁར་བོད་མིར་རྡུང་རྩེག་དང་མེ་མདའ་བཏུབས་པ་སོགས་ཀྱིས་དྲག་གནོན་ཚབས་ཆེན་བྱས་ཡོད།

དེ་བཞིན་ནག་ཚུ་ཤག་རོང་པོ་དགོན་དགའ་ལྷན་དང་རྒྱས་གླིང་གི་ཐུ་མ་ཐུ་བ་རིན་པོ་ཆེ་རོང་པོ་ཚོས་རྩེའི་ཡང་སྲིད་སྐོར་ལགོང་ས་ལས་སྒྲུབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་ལུགས་ཉེས་འཛུགས་དང་། དགོན་པར་དྲག་གནོན་བྱས་རྒྱུན་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་གི་ནང་ཡོད་པ་དང་། དགོན་པའི་འགན་འཁུར་མི་སྣ་འཛིན་བཟུང་དང་། དགེ་འདུན་པ་ནམས་ཕྱི་ཙང་ཀྱིས་དགོན་པ་སྨོ་བཏྲོ་ཡོད་པ་ལས། དགོན་པའི་འགན་ཁུར་མི་ཕྲ་འཛིན་བཟུང་དང་། དགེ་འདུན་པ་ནམས་ཕྱི་ཙང་ཀྱིས་དགོན་པ་སོགས་རྒྱ་མིས་ཆོས་དང་རང་མོས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ནི་ཁ་ཙམ་ཡིན་པ་འདི་དག་ནས་ཁྱེས་སྐྱེལ་གསལ་པོ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན།

གཞིས་ལུས་སྤྱན་བྱ་ནམས་ཀྱིས་ལས་འགྱུལ་སྟེལ་རིམ་བཞིན་བྱེས་སུ་འགོད་པའི་བོད་མིའི་སྨྲིག་འཛུགས་དང་། ཆོགས་པ། མི་སྒེར་སོགས་ནས་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགྱུལ་སྟེལ་དང་སྟེལ་ཐུས་ཐོག ས্কབས་ ༡༥ བའི་བོད་མི་མང་གྲྭ་འཐུས་ལྷན་ཆོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོགས་ཆོགས་དུས་རིམ་པར་གཞུང་འབྲེལ་ཐུ་ཌན་གྱས་འདུད་དང་། གཞུང་འབྲེལ་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་ལ། རྒྱལ་གྲྭའི་ཁྲོན་ནས་ཀྱང་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་གཞུང་འབྲེལ་རྒྱ་པར་གྱི་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ་དང་། བསྟུགས་གཏམ་སྟེལ་བ། སེམས་འཚབ་ཡོད་པའི་གཏམ་བཤད་གནང་བས་མཆོན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ནང་དུ་དམ་དྲག་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་མཚམས་འཛིག་དགོས་པའི་རེ་འདུན་དང་། བོད་རྒྱའི་དཀའ་ངྲོག་སེལ་ཆེད་ལགོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།

ད་དུང་ནན་བརྟོད་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ལ། ས্কབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་གྲྭ་འཐུས་ལྷན་ཆོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོགས་ཆོགས་དུས་ལྔ་པའི་ཐོག་གཞུང་འབྲེལ་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དོན་ཚན་གསུམ་ཅན་ཞིག་བཞག་ཡོད་པ་ད་ཕེངས་གཞུང་འབྲེལ་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཚར་འདི་དང་འབྲེལ་ནས་ལག་བསྟར་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་

བསྒྲར་ནན་ཞུ་བ་དང་འདྲེལ་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་གྲྭ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་རྒྱུན་པ་འདིར་གཞུང་འབྲེལ་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྒྲིང་གྱི་གྲོས་ཆོད་ཅིག་འཛིགས་གལ་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོར་མཚོར།

གྲོས་ཆོད།

༡ བོད་རྒྱལ་ཁབ**དང་མི་རིགས**ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་གནང་མཁན་དང་། རྒྱ་གཞུང་གི་བཅོན་འོག་ཏུ་དཀའ་སྡུག་ཐོར་བཞིན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ**ཁོང་རྣམ་པའི**་སྙིང་སྟོབས་ལ་རྟེས་སུ་ཡི་རངས་དང་སྨྲགས་འདས་གྲོངས་སུ་ཏྲུང་པ་རྣམས་འཕགས་མཆོག་སྦྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་རྟེས་སུ་བཟུང་ནས་སྨན་ཡང་བོད་ཁ་བ་གང་ས་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བ། ཁོང་རྣམ་པའི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ཉེ་འདྲེལ་སོགས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྒྲིང་དང་འདྲེལ་ཐུགས་གསོའི་འཚམས་འདྲི་དང་། **གཞན་ཡང**རྒྱའི་དམ་བྱག་བཀག་བསྒྲོལ་འོག་སྡུག་སྟོང་ལངས་ནང་ཅོད་ཚོང་ཞིང་བཞིན་པ་རྣམས་མཁྱོགས་ནས་སྒྲུར་དུ་གློད་བཀོལ་དང་། གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་མངོན་འདོད་རྣམས་འགྲུབ་ཐུབ་པའི་སྟོན་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

༢ རྒྱ་ནག་གི་འགོ་འཁྲིད་ཆོས་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་ཞེས་བརྗོད་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར། གསར་དུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བའི་འགོ་འཁྲིད་ཆོས་ལག་བསྟར་དོན་འཕྲོལ་གྱིས་བོད་མི་ཆོས་རང་ལུས**ཞུགས་སུ་འབྱུལ་བའི་མཚོན། ཞི**ཏོལ་བའི་རེ་འདུན་གྱི་འགོད་ཚིག ཞལ་ཆེམས་བཞག་པ་ཁག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་བོད་རྒྱའི་དཀའ་ངྲོག་སེལ་བའི་ཐབས་ལམ་གྱི་ཁོར་ཡུག་བོད་ཀར་ལས་ཀ་ནན་ཆེན་པོ་མཚོག་གི་ས་ལམ་སྟོན་མཛད་ཅིང་། **རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱ་ཕྱིར་མང་མོས་འོས་བསྡུའི་བརྒྱུད་ལམ་དང་། དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་བཅས་སུ་མོས་མཐུན་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྱི་མོས་གྲོས་ཆོད་ལམ་ནས་གཏན་འཁེལས་གནང་བ་ལྟར།** བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་བོད་རྒྱ་གཉིས་སྨན་དབྱ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་བཟང་པོ་དམ་འཛིན་བཀྲིས་ཏེ་འབྲེལ་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་ངྲོག་སེལ་དགོས་པ་ནན་བཏོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

༣ མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་གཙོས་རྒྱལ་སྤྱི་ཞི་གཞུང་ཁག་དང་། གྲོས་ཚོགས། ཚོགས་སྡེ་ཁག ཞི་སྒེར་བཅས་ནས་བོད་ནང་གི་ཇ་དྲག་གནས་སྟངས་དང་བོད་མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྒྲིང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ་དང་བསྒྲགས་གཏམ་སྒེལ་བར་སྤྱིར་དབྱུས་ནས་ཐུགས་རྟེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ང་དུང་དེ་དག་ཡིག་ཐོག་ཅམ་དུ་མ་ལུས་པར་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཇི་ཚགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཆེད་རྒྱལ་སྤྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འཛེམས་ཐོན་མེད་པར་དངོས་ཡོད་འགྲེལ་བརྟེ་དང་རྫུན་སྒྲིག་ཕེར་འདོན་བྱེད་དགོས། ང་དུང་རྒྱལ་སྤྱི་ཞི་རང་དབང་ལྟན་པའི་ཏོག་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་བོད་དུ་གཏོང་ཐབས་དང་། འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟན་ཁང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ནས་བོད་དོན་ཆེད་དམིགས་བསལ་ཏ་དྲག་གི་ལྟན་ཚོགས་ཤེག་ཆུགས་སྒྲོང་ཡོང་བའི་འབོད་བསྐུལ་བསྐྱར་ནན་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྱི་མོས་གྲོས་ཆོད་དུ་ཕྱི་བོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ལ།།

ཚོགས་གཙོ་སྟྲེན་པ་ཆེ་རིང་མཆོག་ནས།

རྒྱ་སྒྲོར་གནང་མཁན་སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སྒྲོ་འཕྲས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག གཏུང་མེམས་མཉམ་སྒྲེད་ཀྱི་བཟོ་བཅོས་གྲོས་ཚོད་གྲོས་འཚར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ ཀ་བའི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡི་ཡོད།

ཆོགས་གཙོ་སྲིན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཚར་གྱི་ཆོག་དེ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་མེད་ལྟ་རྒྱ་ཡིན། དགག་བྱ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པ་ཡིན་ན། ཆོག་འཕེན་རྒྱ་བྱ་རྒྱ་དང་། དགག་བྱ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཚར་དང་ཆོག་བརྗོད་ཁྱེད་པའི་བར་དུ། དགག་བྱ་ཡོད་དམ། སྒྲོ་འཕྲས་པཎ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྒྲོ་འཕྲས་པཎ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག གོང་གི་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཚར་འདིར། གཉིས་པ་དེར་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྱ་ཕྱིར་མང་མོས་འོས་བསྡུའི་བརྒྱད་ལམ་ཞེས་པ་ཞིག་གསལ་འདུག ང་ཚོ་བཅན་བྱོལ་དུ་བ་ལྟའི་བར་དུ་མང་མོས་འོས་བསྡུ་གནང་ཡོད་མ་རེད། མང་མོས་འོས་བསྡུ་གནང་རྒྱུའི་འོག་གྲབས་ཤིག་གནང་པ་རེད། མང་མོས་འོས་བསྡུ་ཏེ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྟངས་འཛིན་འོག་ལ་གནང་དགོས་པ་ཞིག་རེད། དེ་འདྲའི་ལས་རིམ་ཞིག་བ་ལྟའི་བར་དུ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེས་ན་མ་བྱུང་བ་ཞིག་ང་ཚོས་བྱེས་པ་ཡིན་ན་འགྲིག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ལས་གཞན་མང་མོས་འོས་བསྡུའི་འོག་གྲབས་ཟེར་བཤམ། གཞན་དག་ཅིག་ཟེར་གྱི་ཡོད་ན་དེ་གནས་ཚུལ་གཅིག་རེད། བཀའ་སྒྲོ་གཉིས་ཐུན་མོང་གི་ས་ཁོག་ཀྱིས་ཡིན་ན་འགྲིག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་མང་མོས་འོས་བསྡུ་ངོ་མ་དེ་གནང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེས་ན་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དེ་འགོད་དགོས་པ་གནང་འགག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

ཆོགས་གཙོ་སྲིན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

སང་ཞོགས་བྱས་བཞག་ན། སྒྲོ་འཕྲས་ཀན་ཡེ་ཤེས་ལགས།

སྒྲོ་འཕྲས་ཀན་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ཟླ་བའི་ཞུ་རྒྱ་གང་ཡང་མེད། ཡིན་ནའང་འདིའི་འགོ་བརྗོད་དུ་གཅེ་བྱེས་འདུག་ཅེ་ན། གཏུང་མེམས་མཉམ་སྒྲེད་ཀྱི་བཟོ་བཅོས་གྲོས་ཚོད་གྲོས་འཚར་ཞེས་བྱེས་འདུག དེ་མིན་པ་བྱས་ནས་གཞུང་འབྲེལ་གཏུང་མེམས་མཉམ་སྒྲེད་ཀྱི་གྲོས་ཚོད་གྲོས་འཚར་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཚར་ཞེས་པ་ཡིན་ན། འགྲོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡག་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག འདིར་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཚར་ལ་གྲོས་ཚོད་གྲོས་འཚར་སྟེབས་པའི་བཟོ་ལྟ་བ་ཞིག་གོ་ཡོང་བ་ཅམ་དུ་མ་ཟད། གཞུང་འབྲེལ་དེ་ཡང་ཆད་འདུག གཞུང་འབྲེལ་གཏུང་མེམས་མཉམ་སྒྲེད་ཀྱི་གྲོས་ཚོད་གྲོས་འཚར་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཚར་ཞེས་བྱེས་པ་ཡིན་ན། འགྲོ་སྟངས་འདྲ་བོ་གཅིག་དང་། དེ་ནས་དོན་ཚན་གཉིས་པ་དེའི་ནང་དུ། མི་མང་ཚོགས་ཆེན་ཟེར་བ་དེ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཞེས་བཟོས་སོང་། ང་ཚོའི་འཚོགས་རྒྱ་འདི་བོད་གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་

རེད། དེ་ཡང་སྒྲབས་འདིའི་ཚོགས་ཆེན་རང་གི་མིང་ཡིན་པས་མིང་རང་བྱིས་ན་ཁྱད་པར་མི་འདུག བོད་གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཞེར་ནས་འགོད་ཀྱི་ཡོད་པས། དེ་རང་བྱིས་ན་ཡག་པོ་མེད་དམ་སྙམ།

ཚོགས་གཙོ་སྒྲིན་པ་ཆེ་རིང་མཚོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཁོས་ཚོད་ཀྱི་དོན་ཚན་དང་པོ་དེའི་ནང་ལ། བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་ལུས་ཞུགས་སུ་འབྱལ་མཁན་ཞེར་བ་ཞིག་བྱིས་འདུག ཕྱོན་མ་ང་ཚོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧༠ ནང་དུ་བཀའ་སྩོལ་རྒྱས་ཚོགས་ནས། ཚོག་གང་ཡིན་པ་དེ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་དང་། བཀའ་ཤག་གི་ས་དེ་དུས་སྒྲབས་དང་པོ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཚོག་གི་ཀུང་གསུང་གི་ཡོད་རེད། དེ་དུས་མཚོད་མེར་འབྱལ་མཁན་གསུང་གི་ཡོད་རེད། དེ་ཡང་ཡག་པོ་མི་འདུག དེར་བརྟེན་ཚོག་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ན་ཡག་པོ་མི་འདུག་ཅེས་ང་ཚོས་བཤད་ཡོད་དུས། དཔལ་ལྡན་མངོན་བརྗོད་ཀྱིས་བརྒྱན་ན་ཡག་པོ་གང་ཡང་མཐོང་གི་མི་འདུག རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་དང་ཞེས་བྱིས་བཞག་པ་ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་བར་དུ་གེད་སྤྱོད་དེ་གা་རང་གཏོང་སྟོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། སྨྲན་ངག་མངོན་བརྗོད་ཀྱི་མང་པོ་མ་བརྒྱན་ན་ཡག་པོ་འདུག་དྲན་ཀྱི་འདུག

གཉིས་པ་གོང་དུ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་ས་དེ་གা་རང་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད། ང་ཚོའི་འདིའི་སྟོན་ཀྱི་ཁོས་ཚོགས་རིམ་པའི་ཁོས་ཚོད་བཞག་པའི་ནང་དུ། བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྟེག་མེལ་བའི་ཐབས་ལམ། སྤྱི་ཧོར་ᠬᠣᠣᠷᠣᠨ་ᠬᠣᠣᠷᠣᠨ་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གིས་ལམ་སྟོན་མཛད་ཅིང་། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྡན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞེར་བ་དེ་བེད་སྤྱད་ནས་འགྲོ་སྟོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། དེའི་ཕར་ཚུར་ནས་གཞན་དག་མང་པོ་ཞིག་བེད་སྤྱོད་པའི་ས་མཚམས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་བཏང་བ་ཡིན་ན་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཞེས་ང་ཚོས་ཁོད་བཞག་པ་ཚང་མ། སྤྱི་འཐུས་ལྡན་ཚོགས་ཀྱི་དེབ་ལྡང་ཁེའི་ནང་དུ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཚང་མ་ལུང་དང་དགོས་པའི་ས་མཚམས་ཤེག་སྟེབས་རྒྱ་འདུག དེས་ན་སྤྱི་ཧོར་ᠬᠣᠣᠷᠣᠨ་ᠬᠣᠣᠷᠣᠨ་མགོན་ཆེན་པོ་མཚོག་གིས་ལམ་སྟོན་མཛད་ཅིང་། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྡན་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་ཁོད་ཚོད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ལམ་སྲོལ་ཞེར་བ་རང་མ་གཏོགས། དེའི་བར་ཐག་མང་པོ་དེ་ཚོ་སྟོན་དགོས་ཀྱི་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སྒྲིན་པ་ཆེ་རིང་མཚོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྡ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྡ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ངོན་དག་གཅིག་ལ་རྒྱས་གཅིག་བརྒྱབས་ཡོད་དེ། གོང་དུ་ཁ་ཤས་ཤེག་གི་ས་གསུངས་ཚར་བས་བསྐྱར་བློས་ཞུ་རྒྱ་མིན། ཡིན་ནའང་དོན་ཚན་དང་པོའི་ནང་ལ། སྤྱི་ར་བཏང་གི་ས་ཡིག་ཆ་དེ་འདའི་རིགས་སྒེབས་

ཡོད་དུས། ཆོག་ཁ་ཤས་ཤེག་ཡར་མར་ལ་འཛུག་རྒྱ་རགས་གི་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་གནད་ཕགས་ཆེ་ཤོས་དེ་ད་ལྟའི་ང་ཆོའི་གྲོས་ཆོགས་ནང་ལ། གཅིག་བྱས་ན་གོ་བརྡ་གཅིག་འགྲོད་འགྲོ་ཡི་རེད། གཞན་ཞིག་བྱས་ན་གོ་བརྡ་འདི་འདྲ་ཞིག་ལེན་གྱི་རེད་ཟེར་བའི་སྐད་ཆ་ཁག་མང་པོ་ཡོད་རེད། དེ་དེ་རིང་ཞོགས་པ་ནས་དྲན་སོང་། ཡིན་ཡང་དང་པོ་ནས་བཤད་མེད། ད་ལྟ་མང་པོ་ཞིག་གིས་བསྒྲར་དུ་བཤད་ཡོད་དུས། ང་ལ་ཆོག་གཅིག་ཞུ་རྒྱ་ཡོད། དོན་ཚན་དང་པོར་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་ལུས་ཞུགས་སུ་འབྱལ་ཟེར་བ་དེ། དེའི་རྒྱབ་ལྟོངས་དེ་འདས་པ་དང་། ད་ལྟ། མ་འོངས་པ་གང་ལ་གོ་ཡི་ཡོད་རེད་དམ། དེའི་གོ་བ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་རེད། དེས་གོ་བརྡ་གང་འདྲ་ཞིག་འཕྲོད་ཀྱི་རེད། ང་འདྲ་པོ་ཞིག་ཡིན་ན། ཆོག་དེ་སེམས་ལ་བབས་པོ་ཞིག་འདུག་སྟེ། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་གྲོས་ཆོད་འདི་གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་ཁྲར་ཡོད་བ་སོང་ཙང་། དེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་བའི་ཆོག་དེ་འདས་མ་དེ་གསུམ་གང་ཞིག་ལ་གོ་བ་ལེན་དགོས་པ་རེད། དེ་ལ་གནད་འགག་ཅིག་ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཡོད་རེད་སྙམ་ནས། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་དགའ་ཆོར་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ཤེས་པ་ཡིན།

ཆོགས་གཙོ་སྒྲིན་པ་ཆེ་རིང་མཆོག་ནས།

བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་དོས་ནས་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་གསུང་དགོས་རྒྱ་ཡོད་དམ། སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས་ནས།

དབལ་ལྟན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ང་ལ་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱ་གང་ཡང་མེད། ངས་འདིར་མི་རིགས་ཞེས་པ་དེ་བཅུག་པ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་བ་དེ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ནང་བསྟམ་པེབས་པ་སོང་ཙང་། པལ་ཆེར་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་གསལ་བ་ཤད་གནང་གི་རེད་བསམ་ཀྱི་འདུག ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།

ཆོགས་གཙོ་སྒྲིན་པ་ཆེ་རིང་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་དེའི་ནང་དུ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་དེའི་ནང་དུ་ད་ལྟ་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱིས་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་བཏོན་བཞག་པ་དེར་དགག་བྱ་མེད་པ་ཡིན་ན། དེ་ནས་བཟོ་བཅོས་གང་གསུངས་བཞག་པ་དེ་དག་ལ་ཆོགས་གཙོས་བསྒྲར་དུ་མར་གཅིག་སྟན་སྒྲོན་ཞུས་ཏེ། འགྲིག་གི་འདུག་ན་དེའི་ཐོག་ལ་འགྲོ་རྒྱ་ཡིན། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་བ་དེའི་ཚབ་ལ་ནས་རྒྱུན་ནས་ང་རང་ཆོས་ལབ་བསྡད་རྒྱ་དེ། བོད་བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཞེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ཚབ་ལ་བསྟན་སྲིད་ཞེས་བྱེས་པ་ཡིན་ན། བོད་བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་དང་། གཏོང་མཁན་ཟེར་དགོས་རེད་དམ། བཏང་མཁན་ཟེར་དགོས་རེད། ལགས་རེད། གསུང་རོགས་གནང་། སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཛད་ཕྱིན་ལགས།

སྦྱི་འཕྲས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལཱན་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་ཞལ་ནས་མར་གསུང་རྒྱ་དེ། གོང་དུ་བཀྲར་འོས་སྦྱི་འཕྲས་ཞིག་གིས་དགོངས་འཚར་བཏོན་པར་བརྒྱན་ནས་ཆོག་གཅིག་འཕྲལ་དུ་འགྲུར་བ་གཏོང་གི་ཡོད་རེད། འདི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚ་རེད། གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲགས་རེད། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚ་དེའི་ནང་དུ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་གྲྭ། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་དར་ཞར་བ་དེ་ཚོ། ཚོགས་དེ་ཚོ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཆོག་གི་རེད་དམ། ཆོག་གི་མ་རེད། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཞར་བའི་ཚོགས་དེ་ཚོ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག་གི་རེད་དམ་མ་རེད། འདིའི་བརྒྱད་ལམ་ནས་དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚ་དེའི་ནང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། སྦྱི་ཚོགས་ལ་བརྟ་ལན་གཞན་ཞིག་མ་འཛོད་པའི་རེས་པ་ཡོད་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེ་ལ་ས་མཚམས་གཅེ་ཡིན་ནའང་། ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཞིག་གནང་དགོས་པ་རེད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སྒྲིན་པ་ཚེ་རིང་མཚོག་ནས།

གནས་དོན་དེ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་རྒྱ་ཞིག་རེད། སྦྱི་ར་བཏང་ད་ལྟ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ནང་དུའང་ཉིན་དང་པོའི་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་མཇད་སྒོ་ལས་རིམ་ཐོག་མ་དེ་གা་རང་ལ། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་གྲྭ་ཞེས་པ་འདི་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་གནས་བབ་དེ་ང་རང་ཚོ་སྦྱི་ཡོངས་ཀྱིས། གང་ལྟར་བོད་ཀྱི་དཀའ་ངྲོག་དེ་མ་འོངས་པར་མ་སེལ་བའི་བར་དུ། ད་ལྟ་བར་དུ་བེད་སྤྱོད་བཏང་བསྡད་པ་དེ་འདི་གཏོང་སྟོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདི་ལ་མ་འཛིག་པ་དང་མ་མཐུན་པ་དང་། དེ་རིང་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་དེར་འབྱར་དུ་ཐོན་ནས་འདི་གསུངས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཡང་གལ་སྲིད་དེ་ལ་ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་བཟོས་པ་དེ་གྲོས་ཚོགས་ལ་བཀའ་འདྲེ་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས། བཟོ་ཡི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། ཚོགས་གཙོས་ཐག་བཅད་ནས་བཟོ་ཡི་ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟ་འདི་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་པ་སོང་ཙང་བསམ་ཚུལ་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཚབ་ཏུ་བོད་བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་དང་བཅས་པ་ཞེས་ལབ་བཞག་པ་ཡིན་ན། མི་འགྲིག་པ་འདུག་གམ་ཞེས་ཞུ་ཡི་ཡོད་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ཞར་བའི་ཚོགས་དེ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་དང་མི་གཏོང་དེ་ཚོགས་གཙོས་དེ་རིང་དེ་ནས་ཐག་བཅད་ནས། ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་སྲིད་བྱས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་དང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་ཐུག་གི་ཡོད་དུས། དེ་ཚོའི་གྲས་དེ་བཀའ་སྦྱི་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཤེས་བྱས་ནས་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་ཞིག་རེད།

ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་འདིར་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེར་བ་འདི་བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་ཞེས་བཟོས་པའི་རྒྱ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས། མ་འོངས་པར་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག་དང་མི་ཆོག་གི་གནས་བབ་དེ་འགྲུར་གྱི་མ་རེད་ཅེས་འདི་གོ་བ་ལེན་མི་དགོས་པ་གནང་རོགས་གནང་ཅེས་ཚོགས་གཙོས་འདི་ཞུ་ཡི་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་རང་འཛིགས་འཛོག་དགོས་ཀྱི་འདུག ཐལ་སྲིད་གསུང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་ཕྱག་རྒྱོང་དགོས་རྒྱའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། ཡིན་ནའང་བསྟན་སྲིད་ཅེས་པ་འདི་བཅུག་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུང་མཁན་བྱེད་མ་སོང་། ཡིན་ནའང་བསམ་ཚུལ་དེ་བྱེད་པ་སོང་ཙང། རྒྱུན་ལས་ཡང་བསྒྲུར་འཛོམས་ཏེ་དེའི་ཐོག་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་རྒྱའི་ཐབ། དེ་རིང་ང་ཚོའི་ལས་རིམ་ནང་ནས་མང་ཆེ་བ་ཞིག་ཐུ་ངན་རྟེས་དྲན་གྲོས་ཉམས་ཏེ་ཚོའི་ཐོག་ཕྱིན་པ་རེད། ལས་རིམ་གཅིག་ཀྱང་མཇུག་མ་སྒྲིལ་བར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། ཏཱ་ཏཱ་བསྡད་ཀྱི་མིན་འདུག ཏྲས་ཙང་ལས་རིམ་འདི་མཇུག་བསྒྲིལ་ནས་ང་ཚོ་དེ་རིང་ཚོགས་འདུ་བར་མཚམས་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཏཱ་ཏཱ་བསྡད་ས་རེད་བསམས་ནས་འདི་ཞུ་ཡི་ཡོད། ཡང་གལ་སྲིད་གནད་དོན་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་བརྟེས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དང་

བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་གཞན་རྒྱལ་ཁྱིམ་ལ་རྩོད་ལེན་འདུ་བོ་ཐུག་ནས། བཟླ་དགོས་མིན་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་དེ་ག་རང་གི་ཐོག་ཡིག་ཆ་ཟླར་དུ་གྲོས་ཚོགས་ནང་ཁྲིར་ནས་བཀོ་གྲེན་བྱས་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། བྱས་ཙང་གནད་དོན་འདི་གལ་ཆེན་པོ་མ་བཟོས་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བེད་སྤྱོད་གཉིས་ཀ་བྱས་པ་བྱུང་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་གཅེ་པའི་ནང་ནས་ཧའུ་ཡི་ཁ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པར་དོན་གནད་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་བརྩི་ཡི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། བཀའ་སྩལ་གཉིས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱེད་དགོས་རྒྱལ་ཁྱིམ་གནས་སྟངས་ཞིག་ཡིན་པ་སོང་ཙང། ང་ལྟ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཟེར་བ་དེའི་ཚབ་ལ་བོད་བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཞེས་བཞུག་པ་ཡིན་ན། དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཡོད་དམ། དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཡོད་རེད་པ། དགག་བྱ་ཡོད་པ་སོང་ཙང། བོད་བསྟན་སྲིད་ཅེས་པ་འདི་བཞུག་པ་ཡིན་ན་དགག་བྱ་ཡོད་གསུང་གི་ཡོད་རེད་དམ། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཞེས་པ་འདི་རང་འཛིན་གས་བཞུག་པ་ཡིན་ན་དགག་བྱ་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། དགག་བྱ་ཡོད་དམ། དགག་བྱ་ཡོད་གསུང་གི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་གནས་ཆུལ་ཆེན་པོ་མ་བཟོས་པའི་ཐོག་ནས། འོས་བསྡུས་ནས་གཏན་ལ་འཕེལ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་བ་དེ་རང་འཛིན་བཞུག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་མཁན་ཚོས་བྱུག་རྒྱོང་རོགས་གནང་། གཅིག གཉིས།"""" ཥ་དགུ ས་ཐ། དེ་མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་པ་དེ་རང་འཛིན་བཞུག་ཡིན། བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་དང་། རྒྱ་གཞུང་གི་བཙན་དབང་འོག་ཏུ་དཀའ་སྡུག་སྒྲོང་བཞིན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔལ་བོ་དཔལ་མོ་ཁོང་རྣམ་པའི་སྙིང་སྟོབས་ལ་རྟེས་ས་ཡི་རང་རང་སླེགས། འདས་གྲོངས་ས་ཀུར་པ་རྣམས་འཕགས་མཆོག་སྒྲུན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་རྟེས་ས་བཟུང་ནས་ལྷར་ཡང་བོད་ཁ་བ་གང་ས་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བ། ཁོང་རྣམ་པའི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ཉེ་འབྲེལ་སོགས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་བང་འབྲེལ། ཐུགས་གསོའི་འཚམས་འདྲི་བང་། གཞན་ཡང་རྒྱ་ཡི་དམ་དྲག་བཀག་བསྐྱེལ་འོག་སྡུག་སྒྲོང་མནར་གཅོད་རྒྱོང་བཞིན་པ་རྣམས་མཁྱོགས་ནས་ཐུར་དུ་ལློང་བཀྲོལ་བང། གཞེས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་མངོན་འདོད་རྣམས་འགྲུབ་ཐུབ་པའི་སྒོན་འདུན་ཞུ་རྒྱ་བང། ཟེར་བའི་གོས་ཆོད་ཀྱི་དོན་ཚན་བང་པོ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཚོ་གཱང་འགྲུར་བ་ཕྱིན་པ་དེར་བསྐྱར་དུ་ང་ཚོས་ཡིག་ཆ་འདི་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱས་ནས། ཡིག་ཆ་ཨང་དེ་ག་རང་སྒྲུབ་ནས་ཝང་ཉིན་ཡང་བསྐྱར་བཀྲམ་ཚོག་ཞ་ཞེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། གལ་སྲིད་ཡིག་ཆ་དེ་ཞུ་མཁན་བྱུང་ཡོད་ན། གསར་འགོད་བཞིན་ཡོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཅིག་ཡོ་ཡོ་ཏ་ཡིན། ཡིག་ཆ་ཨང་ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐ་ཚིག་ཡིག་ཆ་ཅི་ཡང་ཟུག་ཁ་ཤས་ཀ་ཤ་ཞ་ཡ་ཡ ཡ ཡ

སྒྲོ་འཕྲས་ཕྲད་བསྟན་ལྷང་རིགས་ལག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྒྱ་བའི་འཇོག་མིན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཕགས་གཙོད་གནང་གི་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་གོང་དུ་བཀྲར་འོས་སྒྲོ་འཕྲས་གཅིག་གིས་དགོངས་འཚར་ཞིག་ཝེབས་པ་སོང་། ངས་འདིའི་ནང་ལ་མང་མོས་འོས་བསྡུ་ཕག་གཙོད་ཅས་པའི་ཚོག་དེ་བཀོད་མེད། ཆེད་མངགས་དེ་མ་བཀོད་པའི་ཆེད་དུ་མང་མོས་འོས་བསྡུའི་བརྒྱུད་ལམ་ཞིག་ཕྱིན་པ་རེད། བརྒྱུད་ལམ་དེའི་ནང་ལ་མང་མོས་འོས་བསྡུ་ཕག་གཙོད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་མི་འདུག མང་མོས་འོས་བསྡུ་བྱས་པ་དང་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ནས། མི་མང་གིས་དེ་གསུངས་པ་གཞིར་བཞག་གིས་གྲོས་ཚོགས་སུ་བསམ་འཆར་བཏོན་ནས་སྒྲོ་མོས་ཀྱིས་བཞག་པ་རེད། དེས་ན་ངས་འདིའི་ནང་དུ་ཆེད་མངགས་འོས་བསྡུའི་ཕག་གཙོད་ཅེས་མ་བཀོད་པ་དེ། འོས་བསྡུ་བྱས་ནས་ཕག་གཙོད་བྱས་པ་མིན་པ་ཞིག་དང་བརྒྱུད་ལམ་དེ་ཚུགས་པ་རེད། དེ་ཚུགས་ནས་གྲོས་ཚོད་དོན་ཚན་བཞི་བཞག་པའི་སྟེང་ལ་མི་མང་ལ་སྐོབ་གསོ་བཏང་དེ་ཡུར་བྱས་པ་རེད། དེའི་བརྒྱུད་ལམ་གཅིག་ཕྱིན་པས་དོན་དག་བསམ་བློ་གཏོང་སའི་རྒྱབ་ལྟོངས་འདྲ་པོ་དེ་འོས་བསྡུའི་བརྒྱུད་ལམ་དེའི་ནང་ལ་བྱུང་བ་རེད། ཡིན་ནའང་དེས་པར་དུ་བཀོད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཕྱི་ཚུགས་མཐར་སྐྱེལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཅེས་གསལ་བཤད་ཙམ་ཞིག་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང།

ཚོགས་གཙོ་སྒྲིན་པ་ཆེ་རིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སློལ་མ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ནང་དུ། མི་མང་གི་བསམ་ཚུལ་འོས་བསྡུ་ཟིར་བ་ཞིག་ཡོད་བསམ་པ་དྲན་གྱི་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་སྒྲིན་པ་ཆེ་རིང་མཆོག་ནས།

སྒྲོ་འཕྲས་པཎ་འབྱུང་གནས་ལག

སྒྲོ་འཕྲས་པཎ་འབྱུང་གནས་ལག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་མོས་འོས་བསྡུའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁྱོད་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ལོ་རྒྱུས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལོར་མང་མོས་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་ཕག་གཙོད་འཚར་ཡོད་པའི་བཀའ་སློན་ཝེབས་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ལ་མང་མོས་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་ཕག་གཙོད་གི་ཡིན་ཞེས་བཀའ་ཝེབས་པ་རེད། དེའི་ཆེད་དུ་བཀའ་སྒྲོ་གཉིས་སྤ་རྫོས་སུ་ཚོགས་པ་རེད། སྤ་རྫོས་ཚོགས་ནས་མང་མོས་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་ཕག་གཙོད་བ་ཡིན་ན། དམ་བཅའ་འཇོག་དགོས་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་འདྲའི་བཀོ་གླེང་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། དང་པོ་རང་ནས་འོས་བསྡུ་ལྟན་ཁང་ལ་མང་མོས་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་ཕག་གཙོད་རྒྱ་མ་སྦྱད་པར། སྟོན་ལ་བཀའ་སྒྲོ་གཉིས་ནས་འོག་གྲབས་ཤེག་གནང། དེ་ནས་འཚར་གཞི་ཆ་ཚང་བསྒྲིགས་ཟིན་པའི་རྗེས་ལ། མང་མོས་འོས་བསྡུའི་ལམ་

ནས་ཐག་གཅོད་འགོ་འཛ
གས་རྒྱ་ཆེར་བ་དེ་རེད། དེའི་སྟོན་ལ་ང་ཚོ་རྡ་ཕོད་གོང་ཁྱིམ་ལ་ཚུགས་པ་ལ་སོགས་པ། དེའི་རྗེས་ལ་གནང་བ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་འོག་གྲབས་རེད། འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ཡོད་པ་མ་རེད། མང་མོས་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་རེད་དམ་དུས་ཚོད་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་འགོ་འཛགས་པ་རེད། དུས་ཚོད་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་མཐུག་བསྟོལ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བཀའ་བཏང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརྟེན་མང་མོས་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱ་དང་། བརྒྱད་རིམ་གང་ཡིན་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་གྲ་སྒྲིག་ཅིག་གནང་རྒྱའི་འཚར་གཞི་བསྒྲིགས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་མང་མོས་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་ཐག་གཅོད་མི་དགོས་པ་བྱུང་ནས། མི་མང་གི་ས་མང་མོས་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་མི་དགོས་ཞེས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ འགའ་གསུངས་པའི་གནས་ཚུལ་དེའི་རྗེས་ལ་ཆགས་པ་རེད། བསམ་ཚུལ་བསྡུས་པ་རེད་མ་གཏོགས། མང་མོས་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་ཐག་གཅོད་ཡོད་པ་མ་རེད།

ཚོགས་གཙོ་སྟེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ཡིན་ནའང་ཚོགས་མང་པོ་ཞིག་མི་དགོས་པ་བྱས་ནས། ནང་དོན་གྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་མི་མཉེན་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེས་ན་འདིར་ཐབས་ལམ་གྱི་རོར་ཅགོང་ས་ཅསྒྲུབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལམ་སྟོན་མཛད་ཅིང་། བོད་མི་མང་གྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གྱི་མོས་གྲོས་ཆོད་ལམ་ནས་གཏན་འབེབས་བཞུགས་པ་ཡིན་ན། དེས་མ་འཐུས་པ་གང་ཡང་མི་འདུག ཞི་ཏོ་ལ་བའི་རེ་འདུན་གྱི་འགོད་ཚོགས ཞལ་ཆེམས་བཞུགས་པ་ཁག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཞིབ་འཛུག་བྱས་ཏེ་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྟེག་མེལ་བའི་ཐབས་ལམ་གྱི་རོར་ཅགོང་ས་ཅསྒྲུབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ལམ་སྟོན་མཛད་ཅིང་། བོད་མི་མང་གྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གྱི་མོས་གྲོས་ཆོད་ལམ་ནས་གཏན་འབེབས་བཞུགས། བོད་མིའི་གྲྭ་འཛུགས་ཀྱིས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་བོད་རྒྱ་གཉིས་སྨན་དབྱ་མའི་ལམ་གྱི་ཁྲིད་བྱས་བཟང་པོ་དམ་འཇོན་བཏྱིས་ཏེ་འཕེལ་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྟེག་མེལ་དགོས་པ་ནན་བཙོང་བྱ་རྒྱ་ཡིན། ལགས། བོད་མི་མང་གྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྤ་རྟེས་གྲོས་ཆོད་ལམ་ནས། གྲྭ་འཐུས་དབྱ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྟོན་ལགས།

གྲྭ་འཐུས་དབྱ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྟོན་ལགས་ནས།

དགལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཀཱུང་འཕེལ་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྒྲིང་ཀྱི་བཟོ་བཅོས་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཚར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ ཀ་པ་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག ད་ལྟའི་དོན་ཚན་གཉིས་པ་དེའི་ནང་ལ། བརྒྱད་རིམ་གཅིག་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་འདུ་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག དེས་ན་དེས་པར་དུ་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོད་ན། མང་མོས་འོས་བསྡུའི་བརྒྱད་ལམ་འདི་མེད་ཀྱང་། དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་དང་། བོད་གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་དེ་ཚོ་འགོད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྟེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྟོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྦྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སློབ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལཱན་ནས།

དབལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས་གཙོ་མཆོག སྦྱི་འཐུས་ལྡན་ཆོས་ཀྱིས་སྦྱི་མོས་ཀྱི་ལམ་ནས་གཏན་འབེབས་ཐེངས་གཅིག་མ་གཏོགས་སྔ་རྗེས་སུ་བྱས་ཡོད་རྒྱ་མ་རེད་དན་གྱི་འདུག དེའི་རྗེས་སུ་སྟོན་མ་གཏན་འབེབས་བྱས་ཟིན་པ་དེ་ལ་ཆུ་མཐུད་ནས་མཇུག་སྒྲོང་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་གྲོས་ཆོད་ཁས་ཨེས་ཨེག་བཞུག་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། གཏན་འབེབས་ཐེངས་གཅིག་ལས་བྱས་མེད་པས། སྔ་རྗེས་སུ་ཞེས་མགོ་ལ་བྲིས་ན་ཏཱ་ཏཱ་སྟོད་ཀྱི་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡིན།

ཆོས་གཙོ་སྒྲིན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

འདི་ལྟར་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་མགོ་ནས་གཅིག་འཆོས་དགོས་པ་རེད། ད་ལྟའི་མང་མོས་འོས་བསྟུའི་བརྒྱད་ལམ་དེ་མར་བཏོན་པའི་ཐོག་ནས། དམིགས་བསལ་ཆོས་ཆེན་དང་། བོད་གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཆོས་ཆེན་གཉིས་ཡར་འཛོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་པ་དེ། སྦྱིར་བཏང་ཆོས་ཆེན་དེ་ཆོ་གནད་འགག་ཆེན་པོའི་ཐོག་ནས་ཆོས་པ་རེད། དབལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག

དབལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྡན་ཆོས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དུས་ཆོད་མང་ཙམ་ཞིག་ལེན་མ་དགོས་ན་བསམ་པའི་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་ཡིན། དུས་ཆོད་ཐུང་རིང་ཙམ་ཞིག་མ་ཞུས་ན་འགྲིག་མ་སོང་བསམ་པ་བྱུང། གཅིག་བལྟས་ན་དམིགས་བསལ་ཆོས་ཆེན་དང། བོད་གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཆོས་ཆེན་གཉིས་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཡིན་ནའང་སྲིད་བྱས་གཏན་འབེབས་བྱེད་རྒྱུའི་མང་གཙོའི་འགྲོ་ལུགས་ཀྱི་ད་ལྟའི་སྒྲོམ་གཞི་འདིའི་ནང་ལ་དབང་ཚད་ཡོད་མཁན་དེ་བོད་མི་མང་སྦྱི་འཐུས་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་གྲོས་ཆོས་འདི་ཆགས་བསྟད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གྲོས་ཆོས་འདི་ཐོག་ནས་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་དབྱ་མའི་ལམ་སྦྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་དེ་ཐེངས་གཅིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེའི་བྱུང་རིམ་དེ་མི་མང་གི་བསམ་ཚུལ་འོས་བསྟུའི་ལམ་ནས་མི་མང་བསམ་ཚུལ་འོས་བསྟུ་བྱས་ནས། དེའི་ནང་ལ་གཙམ་གཅིག་ནི་ངས་རིང་པོ་ཞིག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་མི་འདུག དེའི་སྟན་ཐོ་དང་བཅས་པ་ལྷང་འཛིན་མང་པོ་ཞིག་ནང་ཡོད་རེད། གྲངས་ཀ་མང་ཤོས་དེས་དུས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ལ་ལྟོས་སྟེ་སྦྱི་ཧོར་པ་པ།ལྷབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་གང་གནང་བ་དེ་རང་ཤར་བསྒྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་པ་དེ་དང་། ངའི་མའི་ལམ་ཡར་བསྟོམས་པས་དེ་གཉིས་བརྒྱ་ཆ་མཐོ་ཤོས་དེ་ཆགས་པ་རེད། རྗེས་སུ་གྲོས་ཆོས་ཐོག་ནས་མི་མང་མང་མོས་བསམ་ཚུལ་འོས་བསྟུ་གཞིར་བཞུག་པའི་ཐོག་ནས། སྦྱི་འཐུས་ལྡན་ཆོས་ཀྱིས་སྦྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དབྱ་མའི་ལམ་གྱི་གྲོས་ཆོད་ཅིག་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏེ་ལོ་རྒྱས་ནང་བཀྲངས་པ་ཡིན་ན་ནི་མི་མང་བསམ་ཚུལ་འོས་བསྟུ་གྲོས་ཆོས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཁག་ནང་གསལ་པོ་ཞིག་ཡོད་བསྟད་པ་དེ་རེད། འབྱུང་རིམ་ནང་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། དེའི་ཐོག་ལ་གཙོ་བོ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྲིད་བྱུས་སུ་ཆགས་པ་དེ། གྲོས་ཆོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ཆགས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཆོས་ཆེན་དེ་དག་གི་ནང་དུ་དེ་ལ་རྒྱབ་གཉིར་རག་མེན་ཀྱིས་སྲིད་བྱུས་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་སྲིད་བྱུས་དེ་ལ་མི་མང་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རྒྱབ་སྒྲོར་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་རྟགས་པ་མཆོན་པའི་ཆེད་དུ། བཀོད་གནང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཞུ་རྒྱ་གང་ཡང་མེད།

ཆོས་གཙོ་སྦྱིན་པ་ཆེ་རིང་མཆོག་ནས།

པལ་ཆེར་འདི་འདྲ་ཞིག་བཀོད་ན་འགྲིག་གི་མེད་དམ། དཔེར་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་འདི་ལ་བར་ཚད་འདྲ་པོ་ཐུན་བུ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཨགོང་ས་ཨསྲུབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལམ་སྟོན་མཛད་ཅིང། མང་ཆོས་ཀྱི་བསམ་ཤེག་དང། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཆོས་ཀྱིས་སྤྱི་མོས་གཏན་ལ་ཕབ་པ། དམིགས་བསལ་ཆོས་ཆེན་དང། བོད་གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཆོས་ཆེན་སྤ་རྩེས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉེར་སྟན་ཐོ་ལྟར་ཞིས་བ་ཡིན་ན། འགྲིག་གི་འདུག་གམ། སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སྒྲོང་དབང་ལྡན་གྱི་ལན།

སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སྒྲོང་དབང་ལྡན་གྱི་ལན་ནས།

དལལ་ལྷན་ཆོས་གཙོ་མཆོག ཙུ་བའི་ཞུ་མ་དགོས་ན་བསམ་ནས་ཡོད། དེ་གা་རང་རེད། ཡི་གེའི་ཚིག་དེ་ཆོ་མར་རིང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ན། དེ་ཆོ་ཚང་མ་བཀོད་པ་ཡིན་ན་འགྲིག་གི་འདུག་སྟེ། དེ་མིན་ང་ཆོས་དམིགས་བསལ་ཆོག་ཆེན་ཆོག་པ་རེད། དེ་བཞིན་བོད་གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཆོས་ཆེན་ཆོག་པ་རེད། འདི་ཆོ་ཆོག་ཆེན་འཚོག་རྒྱ་བའི་རྟེས་ཀྱི་གླུབ་དོན་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཆོའི་སྤྱི་འཐུས་རང་གིས་གྲོས་ཆོད་འཇོག་གི་ཡོད་རེད། དེས་ན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཆོག་སུ་གྲོས་ཆོད་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞེས་པ་འདི་མ། གོ་བརྡ་མི་འགྲོད་པ་ཞིག་དང། དེའི་ནང་ལ་མ་ཚུད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་སྟེ། ཡིན་ནའང་དས་བྱན་པ་དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང།

ཆོས་གཙོ་སྦྱིན་པ་ཆེ་རིང་མཆོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྒྲོད་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྒྲོད་ལགས་ནས།

དལལ་ལྷན་ཆོས་གཙོ་མཆོག ལང་མི་དགོས་པའི་ཐབས་ཤེས་བྱས་ཀྱང་གཅིག་ལང་ས་ཤོད། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཆོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་མང་ཆོས་ཀྱི་སྒྲུ་ཚབ་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེས་ན་ཡང་གཞན་མང་ཆོས་ཀྱི་ཟེར་བ་དེ་འདའི་གཉིས་དགོས་པ་མི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ཕྱག་སྟེལ་གཅིག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞིན། གོང་དུ་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང་བྱས་ན་འགྲིག་འདུག་སྟམ།

ཆོས་གཙོ་སྦྱིན་པ་ཆེ་རིང་མཆོག་ནས།

བསམ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡོང་གི་ཡོད་པར་ཤོད། འོས་བསྟུ་རྒྱུ་ཡིན། མང་ཆོས་ཀྱི་བསམ་ཤེག་ཟེར་བ་དེ་དང། དམིགས་བསལ་ཆོག་ཆེན་དང། བོད་གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཆོས་ཆེན་སྤ་རྩེས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉེར་སྟན་ཐོ་ལྟར་ཟེར་བ་དེ་འཇོག་མིན། དེ་མིན་སྤྱི་ཚོར་ཨགོང་ས་ཨསྲུབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ལམ་སྟོན་མཛད་ཅིང། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཆོས་ཀྱིས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྷར་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་རེད། དེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་གཏམ་གཅིག་ཡིན། དང་པོ་དེ། མང་ཆོས་ཀྱི་བསམ་ཤེག་དང་ཟེར་བ་དེར་གོ་རིམ་ཡར་མར་ཆུང་ཁྱད་ཡོད་པ་རེད། མང་ཆོས་ཀྱི་བསམ་ཤེག་དང།

དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་དང་བོད་གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་སྤ་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉིར་སྣྲན་ཐོ་ཟིར་བ་དེ་ཚོ་བཅུག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་མཁན་ཚོས་ཕྱག་བརྡར་རོགས་གནང། གཅིག་ གཉིས། གསུམ། བཞི། ལྔ། དྲུག ཕྱི་ནོར་ལགོང་ས་ལས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལམ་སྟོན་མཛད་ཅིང། བོད་མི་མང་ཕྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་མོས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་ཟིར་ནས་འཛིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟིར་མཁན་ཚོས་ཕྱག་བརྡར་རོགས་གནང། དེ་མང་མོས་ཀྱིས་ཐོབ་པ་ཡིན། ཡང་བསྐྱར་སྣྲན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་ཞེས་བརྗོད་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར་གསར་དུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བའི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས། ལག་བསྟར་དོན་འཕྲོལ་ཀྱིས་བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བས་མཚོན་ཞི་ཆོལ་བའི་རེ་འདུན་ཀྱི་འབོད་ཚིག་ཞལ་ཆེམས་བཞག་པ་ཁག་ལ་དེས་པར་དུ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ། བོད་རྒྱའི་དཀའ་ངྲོག་སེལ་བའི་ཐབས་ལམ། ཕྱི་ནོར་ལགོང་ས་ལས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལམ་སྟོན་མཛད་ཅིང། བོད་མི་མང་ཕྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་མོས་གྲོས་ཚོད་ལམ་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ལྟར། བོད་མིའི་ཕྱོགས་ཀྱིས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་བོད་རྒྱ་གཉིས་སྨན་དབྱ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་བཟང་པོ་དམ་འཛིན་བཀྲིས་ཏེ། འབྲེལ་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་ངྲོག་སེལ་དགོས་པ་ནན་བཤད་བྱ་རྒྱ་ཡིན། འདི་ཕྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། དགག་བྱ་མེད་པས། དེ་ཕྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་གསུམ་པ་དེ་ལ་རྩ་བའི་བཟོ་བཅོས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་བསྐྱར་དུ་སྣྲན་སྒྲོན་ཞུས་ནས་དེ་ལ་ཐག་གཅོད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་གཅོས་རྒྱལ་ཕྱི་འགྲེད་གཞུང་ཁག་དང། ཁོས་ཚོགས། ཚོགས་སྡེ་ཁག ཞི་སྒེར་བཅས་ནས་བོད་ནང་གི་ང་དྲག་གནས་སྟངས་དང། བོད་མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྒྲིད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཀྱིས་ཁོད་བཞག་པ་དང་སྒྲགས། བསྒྲགས་གཏམ་སྒྲོལ་བ་ལ་སྟོང་དབྱས་ནས་ཐུགས་ཇེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱ་དང། ད་དུང་དེ་དག་ཡིག་ཐོག་ཅམ་དུ་མ་ཡིས་པར་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་གཞིར་བཞག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཆེད། རྒྱལ་ཕྱིའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འཇོམས་ཐོན་མེད་པར་དངོས་ཡོད་འགྲེལ་བཤད་དང། ཇྲན་ཕྱིག་ཐེར་འདོན་བྱེད་དགོས། ད་དུང་རྒྱལ་ཕྱིའི་རང་དབང་ལྷན་པའི་ཏོག་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་བོད་དུ་གཏོང་ཐབས་དང། འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ནས། བོད་དོན་ཆེད་དམིགས་བསལ་ཇ་དྲག་གི་ལྷན་ཚོགས་ཤེག་ཆུགས་སྒྲོང་ཡོང་བའི་འགོ་ལྟར་བསྐྱལ་བསྐྱར་ནན་ཞུ་རྒྱ་བཅས། བོད་མི་མང་ཕྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་མོས་གྲོས་ཚོད་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ བྱ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ལ།། དེ་ཕྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། དགག་བྱ་མེད་པས། དེ་ཕྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཡིག་ཆ་འདི་སྐད་ཡང་བཅོས་ཏེ་ བསྐྱར་དཔར་གྱིས་སང་ཉིན་བསྐྱར་དུ་ཡིག་ཆ་ཨང་དེ་གা་རང་གི་ཐོག་ནས་འབྲལ་ཚོག་པ་ཞུ། སང་སྤ་ཏོ་ཕྱག་ཚོད་ ༥།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསེང་ཡིན།